ئەدیبان
چاپی یەکەم



بروسکەنامە

نامە و بروسکەی نێوان
مام جەلال، مەسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا
١٩٩٠ - ٢٠٠٩

سەلاح ڕەشید

سەلاح ڕەشید



بروسکەنامە

نامە و بروسکەی نێوان
مام جەلال، مسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا
١٩٩٠ - ٢٠٠٩

ADIBAN

لە بڵاوکراوەکانی ناوەندی ڕۆشنبیریی ئەدیبان

بەڕێوەبەری گشتی: ئارامی مەلا محەممەد

ناسنامەی کتێب

ناونیشان: بروسکەنامە

ئامادەکار: سەلاح ڕەشید

بابەت: بەڵگەنامەی سیاسی

دیزاینی دەق و بەرگ: هەرێم عوسمان

پەخشانگە: ناوەندی ڕۆشنبیریی ئەدیبان

ساڵی چاپ: ٢٠٢٣ میلادی، چاپی یەکەم.

پەیوەندی:

07731974646 - 07501571818

bookadiban@gmail.com

ناونیشان:

نووسینگەی سەرەکی: سلێمانی، شەقامی ئیبراهیم پاشا، فولکەی گوزەکان، سەرووی ئامادەیی سلێمانیی کچان، نزیک ناوەندی ڕۆژهەڵاتی کوڕان.

پێرست

چەند دێڕێکی پێویست:

ئەم کتێبە کۆمەڵێک نامە و بروسکەی نێوان مام جەلال، مەسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا لەخۆدەگرێت، کە لەکات و شوێن و بۆنەو ڕووداوی جیاوازدا نووسراون و بۆ یەکتریان ناردووە. زۆربەی ئەم نامە و بروسکانە، چارەکە سەدەیەک لەمەوبەر نوسراون و بڵاوکردنەوەیان هیچ لێکەوتە و کاریگەریەکی لەسەر دۆخی سیاسی و پەیوەندیەکانی ئێستای ناوخۆی کوردستان نابێت، پێشتریش بەشێکیی زۆریان لە گۆڤار و کتێبی جۆراوجۆردا بڵاوکراوەنەتەوە.

- مەبەست لە خستنەڕوی ئەم نامە و بروسکانە لەم کتێبەدا، ئاشناکردنی هاوولاتیان و خوێنەرانی کوردستانە بەدیوی ناوەوەی ڕووداوەکانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردستان و ئاست و زمانی نووسین و شێوەی پەیوەندی نێوانی ئەو بەڕێزانە.

ئەم کتێبە، ئاوێنەیەکە بۆ ڕوونکردنەوەی دیوی نادیار و ڕانەگەیەندراوی پەیوەندی نێوانی یەکێتی و پارتی و هێز و لایەنەکانی تر لە کاتی شەڕ و ئاشتیدا، دەروازەیەکە بۆ تێگەیشتن لەو جیاوازیەی لە زمان و قەڵەمی نووسینی نێوان براکاندا لەکاتی شەڕ و ئاشتیدا دەبینرێ، هەنگاوێکە بۆ دۆکۆمێنتکردنی بەشێک لە ڕووداو و پەیوەندی کارەکتەرەدیارەکانی شۆڕش و مێژووی نزیکی بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد بۆ توێژەر و خوێندکاران و ناوەندەکانی لێکۆڵینەوە.

- نامە و بروسکەکان، لە سەردەم و کاتی شەڕ یان ئاشتیدا نووسراون و بەپێی رووداو و پێشهاتەکانی سەردەمەکە لە بەشێک لە نامەکاندا ناوی کەسانی پلە جیاواز هەندێجار بە نەگونجاو و نەشیاو هاتووە، بەندە ئەو مافەم بەخۆم داوە ئەو ناوانە لەسەر نامە و بروسکەکان لابدەم بە جۆرێک هیچ کاریگەریەک نەکاتە سەر ناوەڕۆک و مانا و وردەکاری نامەکە.
- هەروەها چەندین نامە و بروسکەی دیکەشم لەبەردەستدایە کە لەبەر نەشیاوی بەشێک لە ناوەڕۆکەکەی یان بەردەستنەبوونی دەستنوسەکەی یان ناوهێنانی کەسانی تر، بە شێوەیەکی نەشیاو یان نەبوونی گرنگی سیاسی و مێژوویی بە پێویستم نەزانیوە لێرەدا بڵاویان بکەمەوە، واتا نامە و بروسکەکانی نێو ئەم کتێبە هەموو نامە و بروسکە بۆ یەکترنێردراوەکان و ئاڵوگۆرپێکراوەکانی نێوان ئەو بەڕێزانە نین، بە دڵنیاییەوە ژمارەیەکی زۆر نامە و بروسکەی تریش لە کتێبخانەکانی ئەو بەڕێزانە و حیزبەکانیان و کەسانی تردا هەن، کە نهێنی زۆرتریان تێدایە و تائێستا بڵاونەکراونەتەوە، بەهیوام ڕۆژێکبێت ئەوانەش بڵاوبکرێنەوە.
- بۆ کۆکردنەوە و دەستخستنی نامە و بروسکەکانی نێو ئەم کتێبە، سودم لە کۆمەڵێک سەرچاوەی هەمەڕەنگ وەرگرتووە، کە چەند ساڵێکە خەریکی کۆکردنەوەیانم، لەو بوارەشدا بە ئەرکمزانیوە کە هاوکاری چەندین دەزگای لێکۆڵینەوە و خوێندکارانی ماستەر و دکتۆرا بکەم، هەروەها زۆری بروسکەکان سودم لە کتێبی (تۆری پەیوەندیەکانی پێشمەرگە لە شاخ) لە ئامادەکردنی بەختیار مستەفا ئەمین و خالید حسێن وەرگرتووە.
- لەبارەی ڕێنووس و شێوەی نووسینی نامە و بروسکەکانەوە، هەرچەندە لە پەراوێزی ئەم کتێبەدا دەستنوسەکان دانراون بەڵام بەلامانەوە گرنگ بوو ناوەڕۆکی هەموویان بنوسینەوە و وەک خۆی بڵاویبکەینەوە،

بەجۆرێک رێنوس و شێوەی نوسینەکان دەستکاری نەکەین، چونکە ئەو شێوە نووسینە بەشێکە لە تایبەتمەندی نووسین و جۆری دارشتنی ئەو کەسایەتیانە و (هەڵەبێ یان راست) پەیوەستە بەو کەسانە خۆیانەوە، بۆ نموونە نەوشیروان مستەفا دو پیتی واوی (وو)ی لە وشەدا بکارنەهێناوە و بەرگری لەو شێوە نوسینە کردوە، ئەگەر دەستکاری بکرێت و هەموو یەک (و) ی نێو رستەی دارشتنی نووسینەکانی نەوشیروان مستەفا بکرێت بە دوو (وو) ئەوا لە تایبەتمەندی شێوە نوسینی ئەو دەردەچێت. هەروەها مەسعود بارزانی و مام جەلالیش خاوەن دارشتنی نووسینی تایبەت بە خۆیانن و چەندین ساڵ بەوشێوەیە نووسیویانە، بۆیە من مافی دەستکاریکردنی شێوەی نووسینی هیچ یەکێکیانم بە خۆمنەداوە. هەروەها هەندێ لەو کەسایەتیانە، تەنانەت ناوی خۆشیان بە چەند شێوەیەک نوسیوە، بۆنمونە مەسعود بارزانی، هەندێ جار بە کوردیش نوسیویانە (مسعود بارزانی) و لە شوێنی تر نوسیویانە (مەسعود بارزانی)، ئەمە لە هەندێ نامە و بروسکە چەند بارە بۆتەوە، کە رەنگە ئەوە کەسەی بروسکەکەی وەرگرتوە، دەسکاری شێوەی نوسینەکەی کردبێت، بەڵام هەر لە کتێبەکانی مەسعود بارزانیدا، دو شێوە بەکار هاتوە. لە هەمو بەرگەکانی کتێبی (بارزانی و بزوتنەوەی رزگاریخوازی کورد ١٩٣١-١٩٧٥) نوسرواە " مسعود بارزانی" بەڵام لە بەرگی چوارەمی کتێبی (بارزانی و بزوتنەوەی رزگاریخوازی کورد بەرگی چوارەم ١٩٧٥-١٩٩٠) نوسراوە " مەسعود بارزانی" ، لەبەر ئەوە نازانین کامیان راستەکەیە، ئێمەش ئەوەمان نوسیوە کە لەبەر دەستماندا بوە.

- بۆ ئاسانکردنی خوێندنەوە لای خوێنەر، تەنیا دەستکاریەک کە لە نوسینەوەی نامە و بروسکەکاندا کرابێ خاڵبەندی رستە و رێککردنەوەی وردە هەڵەی رێزمانی بووە، بۆ هەندێ لە وشەکان، بۆ نموونە (شورشگیر) کراوە بە

(شۆڕشــگێڕ) ، (شــەر) کــراوە بە (شــەڕ) ، (رو بە رو) کــراوە بە (ڕووبەڕوو)، هەروەهــا نــاوی مانگەکــانی ســاڵیش کە بە عەرەبــی نووســراون لە نمــوونەی شــوبات، یــان حــوزەیران ئەوا بە ژمــارە نووســیومانەتەوە بــۆ نمــوونە، شــوبات کراوە بە (مانگی ٢) ، حوزەیران کراوە بە (مانگی ٦) .

- بە دڵنییــایەوە نووســراوەکانی نێــو ئەم کتێــبە، مێــژووی ڕاســتەوخۆی دوێنێــیە و لە دەســتی یەکەمەوە بڵاوبــۆتەوە، پێویســتە خــوێنەر بە ڕۆحیەتــی بێلایەنی و دوور لە دەمارگیری حزبییەوە، بڕوانێتە ناوەڕۆکەکەی .

هیچ لایەن و هێز و بەڕێزێک بەدەر نیە لە هەڵوێستی باش و جوامێری و ئازایەتی و قوربانیدان. ئەو کاکانە نوێنەری چەندەها هێزی سیاسی بوون و هەموو هەوڵێکیان داوە کە هێزەکەیان باڵادەست بێت و سەرکەوێت، بۆ ئەمەش زۆر ڕێگایان گرتوتەبەر کە بەشێکیان ڕێگای نیشتیمانینان پێناوترێت و ناچنە خزمەتــی بەرژەوەنــدی خەڵکــی کوردســتانەوە، بەڵکــو تەنهــا و تەنهــا لە بەرژەوەنــدی تەســکی حیزبەکــانی خۆیانــدا بــووە. ئەمە تەنهــا هێزێکــی سیاســی نــاگرێتەوە، بەڵکو بەپێی پێگە و کاریگەریــان هەمــوو حزبەکــان تێــوەگلاون کە هەندێکیان لە هەندێ قۆناغدا هەمــوو ســنوورێکی نیشــتیمانییان تێپەرانــدوە بــۆ بەرژوەنــدی حیزبــی تەســک و هەنــدێکی تریــان کەمێــک خەمــی نیشــتمان و بەرژوەندیی گشتیان رەچاوکردوە..

بۆ ئامادەکردنی ئەم کتێبە، چەند دۆست و برادەرێک هاوکاری بەرچاویان کردوم و بێ ئەو یارمەتییە، نەم ئەتوانی ئەم کارە وەک پێویست بە ئەنجام بگەینم..هەمویان منەتباریان کردم.

هەندێ تێبینی زۆر کورت دەربارەی
مام جەلال و مەسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا

ئەگەر بتەوێت مێژووی ژیان و خەباتی ئەو سێ سەرکردەییەی کورد بنوسیتەوە و مافی تەواویان بدەیتێ، ئەوا بە دڵنیاییەوە هەریەکەیان پێویستە کتێبێک یان چەند کتێبێکیان، لەسەر بنوسرێت. ئەوەی بەندە لێرەدا نوسیومە، تەنها چەند سەردێڕێکە دەربارەی ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی و پێشمەرگایەتیان.. لەبەر ئەوەی ئەم کتێبە، نامە و بروسکەی ئەو سێ کەسایەتیەی لە خۆ گرتوە، بۆیە بە پێویستی دەزانم چەند وشەیەک لەسەر ژیانیان بنووسم ..



مام جەلال:

مام جەلال، کەسایەتیەکی سیاسی، دیموکراتخواز و دیدکراوە بووە، خۆی خۆی پێگەیاندوە و ئەو پلە و پایەیەی کە بەدەستیهێناوە لە باوک و باپیر و خانەوادەکەیەوە بۆینەماوتەوە، بەڵکو بەرهەمی ڕەنجی خۆی چنیوەتەوە.

مام جەلال، سەرەڕای ڕۆڵی گرنگ و دیاری لەناو بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی گەلی کوردا، ڕۆڵی هەرە سەرەکی هەبووە لە دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لەگەڵ هاوڕێیانی توانیویانە لە سەختترین قۆناغەکانی مێژووی هاوچەرخی کوردیدا، هێزێکی سیاسی چەپ و دیموکرات، دابمەزرێنن و دەستبکەن بە خەباتی چەکداریی..

لەبەر ئەوەی مام جەلال سکرتێری یەکێتی نیشتیمانی بووە، کاریگەرترین کەسایەتی ناو ئەو هێزە بووە، مێژوی سەرکەوتن و نوشستی، باش و خراپی ئەو ڕووداوانەی لە تەمەنی ئەودا لە ناوچەی سەوز ڕویانداوە، کەم و زۆر بەرەوڕووی ئەو دەبنەوە. لەسەروو هەمووشیانەوە، پەیوەندی نێوان یەکێتی نیشتیمانی و پارتی دیموکراتی کوردستان.

پەیوەندی نێوان پارتی و یەکێتی، بە قۆناغی زۆر جیاوازدا تێپەریووە، تا گەیشتۆتە ئەم قۆناغەی ئێستا (کۆتایی ٢٠٢٢)، کە پەیوەندیەکی ئاڵۆز و نا هاوسەنگ و گرژە.

سەرەتای تێکچونی تەرازووی هێز لە نێوان یەکێتی و پارتی و بە تایبەتی دوای رێککەوتنی واشنکتۆنی ١٩٩٨، دەگەرێتەوە بۆ ئەوی کە پارتی هەمیشە هەوڵیداوە ببێت بەهێزی یەکەم لە کوردستان.

سەرەتای ئەم هەوڵە، لە کۆبوونەوەی ٢٠٠٤/١٢/١ ی پیرمامەوە دەستیپێکردوە، لەو کۆبوونەوەیەدا پارتی (مەسعود بارزانی) و یەکێتی (مام جەلال) رێککەوتن و بریاریاندا مام جەلال ببێت بە سەرۆک کۆماری عێراق و مەسعود بارزانییش بۆ ماوەی ٤ ساڵ ببێت بە سەرۆکی هەرێم و هەردوو هێزەکەش بەیەک لیست بەشداری لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و عێراقدا بکەن.

هەروەها بریاریشیاندا نێچیرڤان بارزانی ببێت بە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی و وەزارەتەکانی دارایی و پێشمەرگە، دەزگای ئاسایش لە هەرێم و لە بەغداش جێگری سەرۆکی وەزیران و وەزیری دەرەوە بدرێ بە پارتی.

جگە لەوانە پارتی پێداگری لەسەر ئەوە کرد کە بە تەوابوونی کاتی سەرۆک کۆماری عێراق، کاتی سەرۆکی هەرێم کۆتایی نەیەت و ماوەی ئەو دوو پۆستە بەیەکەوە نەبەسترێنەوە. یەکێتی بە ئاسانی چوە ژێر باری ئەم هەموو داخوازیانەی پارتی و دروستبونی بزوتنەوەی گۆران و یاداشتی ژمارەیەکی دیار لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و کادیران کە لە ٢٠٠٥/٨/٦ ئاراستەی مام جەلالیان کرد و داوای ئەوەیان لێکرد کە وەک (رەمزێکی بەرێز) خۆی لە دەستێوەردانی ئیشوکاری رۆژانەی یەکێتی بکێشیتەوە)، ئەمانە سەرەتای دروستبونی چەند رەوتێک بو لەناو ریزەکانی یەکێتی، ئەمانەش هۆی دیاری بون بۆ لاواز بونی یەکێتی، ئیتر لەو کاتەوە سەرەتای بالادەستیی پارتی لە کوردستان دەستیپێکرد.

سەرەرای ئەم نەرمییەی یەکێتی (مام جەلال) بەرامبەر بە پارتی، بەلام پارتی رازی نەبوو کە سەرۆکی هەرێم لە پەرلەمانەوە هەڵبژێرێت وەک زۆر

لە ولاتانی تری دنیا، کە سیستەمی پەرلەمانی تێدا بالا دەستە و لە پەرلەمانەوە سەرۆک کۆمار، سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، وەزیرەکان هەڵدەبژێرن و لە کاتی پێویستدا متمانەیان لێوەردەگیرێتەوە.

لەدوای هەڵبژاردنەکانی ۲۰۰۵/۱/۳۰ ی هەردوو پەرلەمانی کوردستان و عێراق و ئەنجومەنی پارێزگاکان کە پارتی و یەکێتی بەیەک لیست بەشداربوون، یەکێتی لە پارتی زۆرتر دەنگی بەدەستهێنا.

ئەم سەرکەوتنەی یەکێتی، مەسعود بارزانی نیگەرانکرد کە (چۆن دەبێت یەکێتی لە پێش پارتیەوە بێت) و لە ۲۰۰۵/۲/۱ و ۲۰۰۵/۵/۲۵ دا بارزانی لە دوو نامەدا بۆ مام جەلال نیگەرانی خۆی دەردەبڕێت.

لە ۲۰۰۵/۵/۲۸ مام جەلال بۆ ئاشتکردنەوە و دڵنەوایی مەسعود بارزانی، دەچێتە سەلاحەدین بۆ لای بارزاتی و بە هەموو مەرج و داواکانی بارزانی ڕازی دەبێت.

ڕۆشتنی مام جەلال بە تەنها و بەو شێوەیە و ڕێککەوتنی لەگەڵ بارزانیدا، ڕەخنە و نیگەرانیی سەرکردایەتی و کادیرانی یەکێتی لێکەوتەوە و ئەو ڕێککەوتنە بە (تەنازول) بۆ پارتی لە قەڵەمدرا.

ئەم ڕێککەوتنەی مام جەلال لەگەڵ مەسعود بارزانی، بە هەنگاوی یەکەمی نا هاوسەنگی تەرازوی هێز لە نێوان یەکێتی و پارتی دادەنرێ و لەوکاتەوە پارتی خۆی بە هێزی یەکەم دەزانێ و هەموو توانای حکومڕانی و سەربازی و دارایی و پەیوەندی هەمەلایەنەی خۆی خستۆتە خزمەت مانەوەی وەک هێزی بالادەست لە کوردستاندا.

ئەم نەرمییەی مام جەلال بەرامبەر بە مەسعود بارزانی، جگە لە خەمخۆری بۆ ئاشتی و ئارامیی کوردستان، بڕیارێکی تایبەتی و کەسی خودی خۆی بوو، کە چەند جار و لە زۆر شوێنی جیاواز باسی کردوە،(کە تا ئەو لەتەمەندا ماوە ڕێگە بە قوڵبوونەوەی کێشەکانی نێوانیانناندا و جارێکی تر لە تەمەنی ئەو، شەڕی ناوخۆ لە نێوان یەکێتی و پارتی ڕوونەداتەوە).

مام جەلال ئاگاداری هەموو خواستەكانی پارتی و مەسعود بارزانی بوو، دانی پێدادەنا كە پارتی و خانەوادەی بارزانی دەیانەوێت و هەوڵئەدەن ببن بە (مەرجەع) و ئەوان ببنە تاقە سەركردەی گەلی كورد لە كوردستان، بەڵام نەیدەویست نە خۆی و نە یەكێتی نێوانیان لەگەڵ پارتیدا بگەیننە بنبەست.

بنەمای ئەم تێڕوانینەی مام جەلال دەگەڕێتەوە بۆ ناكۆكی دێرینی سالآنی ناوەراستی شەستەكان كە بە ناكۆكی نێوان (جەلالی و مەلایی) ناو دەبرێت كە ئەو دوای ڕێككەوتنی واشنگتۆن بەڵێنی بەخۆی دابوو جارێكی تر لەگەڵ ئەو بنەماڵەیە، نەكەوێتەوە شەڕەوە و مێژوی تاڵی رابووردوو دوبارەنەبێتەوە.

ڕێككەوتنی ٢٠٠٥/٥/٢٨ گۆڕانێكی بنەڕەتی لە تەرازوی هێزی كوردستاندا هێنایە كایەوە، مەسعود بارزانی بوو بە سەرۆكی هەرێم و پارتی بوو بە حیزبی دەسەڵاتداری یەكەم و دەزگا گرنگەكانی حكومەتی هەرێم، كەوتنە ژێر دەسەڵاتی بارزانیەوە. مام جەلالیش لە كوردستان دوركەوتەوە و خەونە دێرینەكەی هاتەدی و بوو بە سەرۆك كۆماری عێراق و زۆربەی كات و توانای خۆی بۆ كارە نوێكەی تەرخانكرد و یەكێتی لە ناوچەكەی خۆی بێ رابەر و خەمخۆر و سەركردە مایەوە!.

مام جەلال وەک زۆربەی سەركردەكان نە بەدەرە لە رەخنەلێگرتن و نە هیچ كەس ئەتوانێت بڵێ كەم و كورتی نەبووە! ئەو تێبینیانەی كە لەسەر بۆچوون و شێوەی ئیدارەدان و سەركردایەتی مام جەلال هەن، هەمەجۆرن و هەریەكەشیان لە روانگەیەكەوە سەریهەڵداوە. ئەوەی كە زۆر ڕوونە، ئەوەیە كە مام جەلال دەسەڵاتی ڕەهای هەبوو لەناو یەكێتی و لە ناوچەی سەوزدا، زۆر كەم ڕووداو هەیە كە ئەو ئاگاداری نەبووبێت و زانیاریی وردی لەبارەوە نەبووبێت، بۆیە ئەو كەموكورتیانەی كە لە ناو ڕیزەكانی یەكێتی و ئیدارەی حكومەتی زۆنی سەوز ڕویانداوە، پێش هەموو كەس و لایەک، مام جەلال لێی بەرپرسە.

مام جەلال، سەرەڕای ئەوەی چەند ساڵێک دەسەلاتی سەرۆکی هەرێمی هەبووە لە ناوچەی سەوز و بەوردی ئاگاداریی هەموو ئەو لادانە سیاسی، ئیداری، یاسایی، کۆمەلایەتیی و ئابووری و دارایانە بووە کە سەرکردە و کادیرانی یەکێتی کردوویانە و تێوەی گلاون، بەلام بێدەنگبووە یان هەڵوێستی زۆر زۆر نەرمی هەبووە بەرامبەریان. پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیەڵ: بۆ مام جەلال هەڵوێستی نەبووە و لێپرسینەوەی جدی لە هیچ ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی نەکرد؟ هیچ کادیرێکی تێوەگلاوی خراپی لە ڕیزەکانی یەکێتی دور نەخستۆتەوە؟ بۆچی چاوپۆشی لەو هەموو گەندەڵی و لادانانە کردوە؟

هاوولاتیان و بەتایبەت کادر و ئەندام و لایەنگرانی یەکێتی کە ئەم هەڵوێستانەیان لە یەکێتی ئەبینی و لەبەرانبەردا هیچ سزاو لێپرسینەوەیەکیان هەست پێنەئەکرد، بێ هیوا دەبوون لە چاکسازیی ڕاستەقینە لە ناو ڕیزەکانی یەکێتی و دور دەکەوتنەوە لە کاری حیزبی.

ئەم بارودۆخەی ئێستای یەکێتی، بەشێکی زۆری هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو کاتە، ئێستا یەکێتی ئەو بەرهەمە دەچنێتەوە کە ئەو کاتە چاندویەتی!

سەرەڕای تێبینی و ڕەخنەکان، زۆرن ئەوانەی کە کۆکن لەسەر توانای مام جەلال وەک سەرکردەیەکی مەزنی گەلی کورد، نەوشیروان مستەفا لە نوسینێکدا پێش ڕاپەڕین، بەم جۆرە پێناسەی مام جەلالی کردوە: (زۆرزانی و زۆرخوێندنەوە، ماندونەبوون لە کارکردندا، ئازایەتی لە دەربڕینی هەڵوێستی سیاسیدا، ئازایەتی لە لێقەومان و تەنگانەدا، دەسپاکی و گوێنەدان بەپارە و سەرمایە، باوەڕبوون و دڵنیایی لە هاوڕێکانی، جیاوازینەکردن لە نێوان خزمی خۆی و کادریتردا، گوێگرتن لە ڕای بەرامبەر و ماوەدان بە گفتوگۆ و ڕێزگرتن لە ڕای زۆرایەتی.)



مەسعود بارزانی:

مەسعود بارزانی، لە تەمەنی لاوێتیەوە لەناو بزوتنەوەی چەکداریی کوردستان بووە و لە ساڵی ١٩٧٠ وە ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە لە ناو پارتی دیموکراتی کوردستان و لەگەڵ ئیدریس بارزانی برای، پێکەوە ئیدارەی پارتی و شۆڕشیان بە کردەوە کردوە تا هەرەسی ١٩٧٥.

لە دوای هەرەسەوە، ڕۆڵی سەرەکی هەبوو لە زیندوکردنەوەی پارتی و لە کۆنگرەی نۆیەم لە ١٢/٤ /١٩٧٩ وەک سەرۆکی پارتی هەڵبژێراوە و ئیدریسی براشی ناڕاستەوخۆ پەراوێزخرا.

لەبەر ئەوەی مەسعود بارزانی لە لاوێتیەوە لە شاخ بووە و ڕۆڵی بەرچاو و کاریگەری هەبووە، ئەگەر کەسایەتی یەکەم نەبووبێت لە ناو خانەوادەکەیدا، ئەوا یەکەمی دوبارە بووە، لەبەرئەوە تا ئێستا نەیتوانی لە پێستی ئەو (گەورەیی) ە دەربچێت.

ئەو لە سەرەتاوە قورسایی چالاکی خۆی لەسەر کاری نهێنی بنیادناوەو و گرنگی زۆریداوە بە دەزگای (پاراستن) کە خۆی ڕۆڵی سەرەکی هەبووە لە دروستکردنیدا.

مەسعود بارزانی، لە ٢٠٠٥/١/١٢ تا ٢٠١٧/١١/١ سەرۆکی هەرێمی کوردستان بوو، لەو ماوەیە، دەبوو وەک سەرۆکی هەموو کورد مامەڵەبکات و لە قاڵبە حیزبیە تەسکەکەی دەربچێت، بەڵام زیاتر وەک سەرۆکی پارتی

دیموکراتی کوردستان مایەوە و هەڵسوکەوتی دەکرد، لەو ماوەیەدا زۆر کەم لە کۆشکەکەی لە سەری ڕەش هاتۆتە دەرەوە و زۆر کەم سەردانی ناوچەکانی دەرەوەی زۆنی زەرد(پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین) ی کردوە.

لە دوای کۆچی مام جەلال و نەوشیروان مستەفا، مەسعود بارزانی دەرفەتێکی زۆر گونجاوی بۆ هاتە پێشەوە کە بتوانێت ڕۆڵی (براگەورە) لە کوردستان ببینێت و خۆی لە عەقڵیەتی حیزبایەتی و پارتایەتی تەسک ڕزگاربکات و وەک زۆر کەس دەیانگوت، با بهاتایە سەردانی گۆڕی ئەو دوو سەرکردەیەی بکردایە و ماوەیەک لەو ناوچانە بمایەوە و تێکەڵاوی دانیشتوانی ئەو دەڤەرانە ببوایە و هەوڵی کۆکردنەوەی ناوماڵە پەرتەوازە و شێواوەکەی کوردستانی بدایە. بەڵام نەیتوانی لە چوارچێوەی تەسکی حیزبایەتی بێتە دەرەوە و لاپەرەیەکی نوێ لە پێکەوە ژیان لەگەڵ هەموو دەنگ و ڕەنگە جیاوازەکان هەڵبداتەوە و ئەو هات سەرۆکایەتی پارتی هەڵبژارد، ئەمەش وایکرد کە نەتوانێت ببێت بە مەرجەع بۆ هەموو کوردی کوردستانی عێراق.



نەوشیروان مستەفا

نەوشیروان مستەفا، دیارترین کەسایەتی سیاسییە لە سەرەتای حەفتاکانەوە لە دوای مام جەلال و مەسعود بارزانی لە کوردستان و ڕۆڵی بەرچاو و کاریگەری هەبووە لە هەموو ئەو ڕووداوانەی ئەو کاتانە. کەسایەتیەکی زۆر خوێندەوار، مێژووناس، زمانزان، ڕۆژنامەنووس و ئەدەبدۆست و نووسەرێکی کەم وێنەیە و کەم بووار هەبوە شارەزایی تێدانەبووبێت.

چەندەها کتێبی هەمەجۆری دەربارەی مێژوی دێرین و هاوچەرخی کورد، مێژووی شۆڕشی نوێ، مێژووی ڕۆژنامەوانی و زۆر بوواری تر نوسیووە، سەدان وتاری هەمەبابەتی بۆ دەزگای ڕاگەیاندنی فرە مینبەر نوسیووە. کەسایەتیەکی سیاسی دیاربووە لە ئاراستەی مەکتەبی سیاسی پارتی لە دامەزراندنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بە کەسی دوهەم یان (یەکی دوبارە) سەیر دەکرا.

سەرەڕای ئەوەی سکرتێری کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان بووە، بەڵام بڕوای بە مارکسیەت بە واتا زانستیەکەی نەبووە!

لە دوای ١٩٧٦ەوە، لەگەڵ مام جەلال، زۆر جار ڕێکبووە و هەندێک جاریش پەیوەندیەکەیان ئەوەندە باشنەبووە کە ئیرەیی پێببرێت.

هەندیجار هێرشیان کردۆتە سەر یەکتر و ڕەخنەی زۆریان لە یەککگرتووە (نەشیروان مستەفا زیاتر دەستی نەپاراستووە لە ڕەخنەگرتن لە مام جەلال)

هەندێجاریش پشتی یەکیانگرتووە و بە شان و باڵی یەکتردا هەڵیانداوە، مام جەلال، لە نامەیەکیدا کە لەم کتێبەدا بڵاوبۆتەوە بەم شێوەیە باسی نەوشیروان مستەفا دەکات: (من ناتوانم لەبیری خۆمی بەرمەوە کە تۆش ڤییەنات بە جێهێشت و شەهادەی دکتۆراکەت واز لێهێناو ملی ڕێگەی پڕ لە خەتەرو کوێرەوەری و ترسناکی و ناخۆشیت گرت و بوویتە پێشمەرگە و چویتە وڵات لە کاتێکدا عراقێکی بەهێز و زەبەلاح، ئیرانێکی شاهەنشاهی و تورکیاش دژی شۆڕشی ئێمە و ی.ن.ک بوون... من ئێستەش ئەو گوتە نایابەی تۆم لەگوێدا دەزرنگێتەوە کە لە دۆڵەنێ پێتوتم کە با ئێمە گۆڕ بەجێ بهێڵین و وڵات بەجێ نەهێڵین، من هەرگیز دەوری تۆ، ڕۆڵی جوامێرانەی تۆ لە گەشەپێدانی شۆڕش، وە لە گەشەپێدانی کۆمەڵە و ی.ن.ک لە بیر ناکەم و لە یادمن...)

نەوشیروان مستەفا، زۆر جار باسی ڕۆڵی جوامێری مام جەلالی کردووە، وەک لە نامەیەکدا کە لە کۆتایی دووهەزار نارویەتی، دەنووسێت "من منداڵەکانی خۆمم فێرکردوە تۆیان لە من خۆشتر بووێت" بەڵام هەندێ جاریش بە پێچەوانەکەشی، ڕەخنە و هێرشیشیان کردۆتە سەر یەکتر.

نەوشیروان مستەفا، لەناو یەکێتیدا بەوە ناسرابوو کە شۆڕەسواری چاکسازی بووە و سڵێنەکردۆتەوە لە باسکردنی کەموکورتیە هەمەلایەنەکان و کەم بووار هەبووە کە ئەو باسی بەگژاچونەوەی گەندەڵی و گەندەڵکارانی بە هەموو شێوەکان نەکردبێت. ئەوەی جێیسەرنج و ڕەخنەیە لە نەوشیروان مستەفا، ئەو هەڵوێستانەیە کە لە کۆتایی ژیانیدا کردویەتی.

پێچەوانەی ڕەخنەی دەیان ساڵەی لە بەگژاچونەوەی گەندەڵی و هەوڵەکانی بۆ ڕێگری لە داگیرکردنی موڵک و ماڵی گشتی، نەوشیروان مستەفا، لە کۆتایی ژیانیدا گەورەترین گردی ناو شاری سلێمانی بە ڕووبەری ١٢٣ دۆنم کە بەناوی (کۆمپانیای ووشە بۆ ڕاگەیاندن/سنووردار) لە مام جەلال وەرگرتوو لەسەرخۆی

تاپۆ کرد و بەشێک لە بینای (چاودێری دارایی) وەرگرت و پێش کۆچی دوایی خاوەنداریتی گردەکەی گواستەوە سەر ناوی منالەکانی و لەسەر ئەوان تاپۆ کرا!

تاپۆکردنی گردی زەرگەتە زۆر ئەو قسە و وتار و نوسین و هەلوێستە زۆر جوانانەی دەخاتە ژێر پرسیارەوە کە نەوشیروان مستەفا لە ژیانیدا دژی گەندەلی و نادادپەروەریی و دەستبەسەراگرتنی مولک و مالی گشتی باسیکردووە. بێگومان ئەمە جگە لە ١٥٪ سودی کارگەی چیمەنتۆی گاسن و ٢٥٪ سودی سوپەرمارکێتی (میترۆ) کە دوو دۆستی نەوشیروان مستەفا لەسەر بەشێکی باشی زەوی گردی زەرگەتە درووستیانکرد و بۆ ماوەی ٢٥ سال وەک (مساطحە) وەریانگرت، دوایی ئەو شوێنە بە کرێدرا بە سوپەرمارکێتی (سەفرە). سوود و دەسکەوتی ئەم شوێنە گشتیانە هەموو دەگەرێتەوە بۆ منالەکانی.

نەوشیروان مستەفا، دەچوو بەگژ هەرکەسێکدا کە بە ناڕەوا دەستی بۆ خانوو یان شوێنێکی گشتی بە نا یاسایی ببردایە، بەلام خۆی شوێنی سەدان خانوی لەسەر ناوی منالەکانی تاپۆکرد!

کەم کەس هەیە لە کوردستان، خوازیاری ئەوەبووایە کە نەوشیروان مستەفا بەم شێوەیە کۆتاییهات، ئەمە زیانێکی نەک تەنها لە مێژوی خۆیدا، بەلکو هیوای رۆژێکی گەشی پڕ لە دادپەروەریی کۆمەلایەتی و بەگژاچونی گەندەلی بۆ چەندەها سال دواخست و وێنە جوانەکەی نەوشیروان مستەفای زۆر لێل کرد و وتار و کتێبە نایابەکانی خستە ژێر پرسیارەوە!

ئەمە کۆتایی مێژووی نەوشیروان مستەفا نیە، تا ئێستا منالەکانی بە روونی باسی گردەکەیان (گردی زەرگەتە) نەکردوە، هەموو هاورێ و دۆستانی نەوشیروان مستەفا، دەخوازن کە ئەو گردە بۆ ئەو کارە بەکاربێت کە بۆی

وەرگیراوە، واتا کاری گشتی و فەرهەنگی و رۆشنبیری و مێژوویی و ...هتد، ئەمەش بەوە دەبێت کە مناڵەکانی گردەکە بگێرنەوە بۆ حکومەت و بۆ ماوەیەکی درێژ (٢٥ ساڵ) بە (مصاتەحە) بۆ ئەو کارە قانزاج نەویستانە وەریبگرن. بەم هەنگاوە مناڵەکانی خزمەتێکی گەورە بە مێژوی باوکیان دەکەن و نمونەیەکی زۆر جوانیش دەبێت بۆ هەموو ئەو گرد و شوێنە گشتیانەی کە حیزب و لێپرسراوان بە زۆر و ناڕەوا داگیریان کردون.



بروسکەنامە

١٩٩٠

١٩٩٠

١.	نەوشیروان بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٠/٣/١٢
٢.	نەوشیروان مستەفا بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٠/٩/٥
٣.	**مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا**	**١٩٩٠/٩/٦**
٤.	نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٠/٩/٦
٥.	مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٠/٩/١١
٦.	**مام جەلال بۆ کۆمیتەی سەرلردایەتی**	**١٩٩٠/٩/٢٧**
٧.	مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٠/١٠/٧
٨.	**مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا**	**١٩٩٠/١٠/١٠**
٩.	مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٠/١٠/٢٥
١٠.	**مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا**	**١٩٩٠/١٠/٢٦**
١١.	مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٠/١١/١٢
١٢.	**مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا**	**١٩٩٠/١١/١٤**
١٣.	مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٠/١٢/١٧
١٤.	**مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا**	**١٩٩٠/١٢/٢٣**

١٩٩٠

ساڵی ١٩٩٠، ساڵی ئاشتەوایی و تەبایی نێوان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان بووە، لە بەهاری ئەوساڵەدا، بۆ یەکەمجار مەسعود بارزانی بە یاوەری وەفدێکی پارتی، ١٩٩٠/٣/٧ سەردانی بارەگای یەکێتی دەکەن و ئەو سەردانەش بە هەنگاوێکی زۆر ئیجابی لێکدراوتەوە.

لەو ساڵەدا، مام جەلال لە دەرەوەی کوردستان نوێنەری بەرەی کوردستانی بووە و مەسعود بارزانیش، نوێنەری بەرە بووە لە کوردستان.

هەر لەو ساڵەدا ناکۆکی لە نێوان مام جەلال و نەوشیروان مستەفادا لە سەر هەڵوێست دەربارەی ئایندەی عێراق و هاوکاری یەکێتی، لەگەڵ ئەمەریکا و وڵاتانی هاوپەیمان دەستپێکردوە و گەیشتۆتە ئەوەی نەوشیران مستەفا لە ٦ ئەیلولی ١٩٩٠دا لە نامەیەکدا بۆ مام جەلال دەنوسێت (داخم ناچێ لەسەر زۆربەی بۆچونەکانی جەنابت موافیق نیم...داوا ئەکەم کە من عەفو بکەن لە هەموو ئیشوکارێکی یەکێتی..) دەربارەی ئەو هەڵوێستەی نەوشیروان مستەفا، مام جەلال لە ١٠/١٠ ی هەمان ساڵ، وەڵامێکی بۆ دەنوسێت: (من ئێستاش و ناتوانم واش بیر نەکەمەوە، خۆم و خۆت، بە دوو نزیکترین هەڤاڵ دەزانم لە کاروانی خەباتی گەلەکەماندا. هیچ سات و کاتێکیش ئامادەنیم کە کار بگەیێنمە لێکترازان و لێکدابڕان، تەنانەت گەر بە وازهێنانی خۆشم بێت!) (ئەوە بە خۆمەوە رەوا ببینم کە هەڤاڵەکانی دێرین و رۆژانی رەش و شکست

هەڵوێستێکم لێپەسەند دەکەن و بە نابەدڵێش بێ لێی دەچنە پێشو – با لەبەر خاتری منیش بێ- پیادەی دەکەن..داوای برایانەم و موناشەدەی هەڤالانەم بۆ ئەمانەی خوارەوەیە: خۆت لاتەریک و دوورەپەرێز نەگریت..)

کێشەی نێوان ئەو دو هاورێیە، چارەسەر دەبێ و نەوشیروان مستەفا پشتگیری خۆی بۆ هەوڵەکانی مام جەلال بۆ کاری هاوبەش لەگەڵ ئەمەریکا و هاوپەیمانەکانی نیشان ئەدات بۆ روخاندنی سەدام و مام جەلال لە نامەیەکدا بۆ نەوشیروان مستەفا لە ١٩٩٠/١٠/٢٥ دەنوسێت (زۆر سوپاس بۆ بروسکەکەتان؛ ئەوەی راستی بێ من خۆشم هەر ئەوەم لە ئێوە رەچاو دەکرد..)

ساڵی ١٩٩٠، ساڵی خۆ ئامادەکردنی هێزی پێشمەرگە و هێزە سیاسیەکان بوو بۆ گەڕانەوەی هەمیشەیی بۆ کوردستان و ڕزگارکردنی خاک، بۆ ئەو کارە پێویست بوو کە یەکێتی و پارتی بە هاوبەشی ئەرکێکی وا گرنگ و مێژوویی ئەنجام بدەن و پرۆژەیەکی هاوبەشیان هەبێت، هەر لەو بارەیەوە، مەسعود بارزانی لە ١٢/١٧ نامەیەک بۆ نەوشیروان مستەفا دەنوسێت (پرۆژەکەم خوێندەوە زۆر بە دیقەت، دەستتان خۆشبێت، بەراستی زۆر پرۆژەیەکی چاکە، ئێمەش لە مێژە پرۆژەیەکمان هەبوو، بەڵام ئەوەی جەنابت بە منتدا، زۆر باشترە، بۆیە ئەوە دەکەینە پرۆژەی ئەساسی...ئەو پرۆژەیە ببێتە پلانی هاوبەشی (ی.ن.ک) و (پ.د.ک) و ئەبێ پێکەوە جێ بەجێ بکەین)

ئەو ساڵە، ساڵی خۆ ئامادەکردن بوو، بۆ قۆناغێکی نوێی خەبات لە شار و شارۆچکەکان و ڕاماڵینی بەعس و پاشماوەکانی.

لە: کاک نەوشیروانەوە **١٩٩٠/٣/١٢**

بۆ: برای بەڕێزمان جەنابی کاک مسعود بارزانی

سلاوێکی گەرم

بروسکەی ٣/١١ تان گەیشت، زۆر خۆشحاڵ بوین، کە بە خۆشی و سەلامەتی گەڕانەوە، بەم بۆنەیەوە بەناوی خۆم و هەموو برایانی کۆمیتەی سەرکردایەتی ی.ن.ک زۆر سوپاسی خۆتان و برایانی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان ئەکەم، بۆ ئەو هەڵویستە جوامێری یەی کە دەرتان بڕیوە لە بروسکەکەتان، ئێمەش لە لایەن خۆمانەوە بەڕێزتان هەموو تێکۆشەرانی گەلەکەمان دڵنیا ئەکەین، کە ئەم برایەتی و هاوخەباتیە رۆژ بە رۆژ بەهێزبکەین و گەشەی پێ بدەین لە پێناوی بەرژەوەندی گەلی کوردی چەوساوەمان، بێگومان ئەو سەردانە مێژوویی یەی جەنابتان و برایانی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ بارەگای م.س ی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان رەدانەوەیەکی زۆر بەهێز بو بۆ ئەو پروپاگندانەی دوژمنانی میللەتەکەمان و بەرەی کوردستانی و لە هەمان کاتداجێگای دڵخۆشی و شادی هەموو کۆمەڵانی خەڵکی کور

دستان و هێزی پێشمەرگەی بەرەی کوردستانی بو، جارێکی تریش زۆر سوپاستان ئەکەین.

هەر شاد و سەرکەوتوبن

بەڵگە: ل.: ٤٢٣

لە: نەوشیروان مستەفاوە **١٩٩٠/٩/٥**

بۆ: بەڕێز کاک مەسعود

سڵاوێکی گەرم

مام جەلال پێ ی باشە، بەناوی خۆی و جەنابتەوە، بەروسکەیەک بداتە کۆبونەوەی بوش – گۆرباچۆف ، تکایە رەئی جەنابتان چیە؟

لە: کاک مسعود بارزانیەوە **١٩٩٠/٩/٦**

بۆ: بەڕێز کاک نەوشیروان

ئەم بروسکەیە بەناوی م.س درایە بەڕێز مام جەلال

بروسکەتان لە ١٩٩٠/٩/٥

ئەگەر هەر بەناوی خۆی و خۆم بروسکەکە بکرێ، باشتر وایە تەرکیز بکرێتە سەر ئەوەی کە کێشەی کورد، کێشەیەکی سیاسیە و داوای چارەسەرێکی سیاسی بۆ بکرێ و مافی دابین بکرێ، بۆ ئەوەی ئەمن و ئاسایش لە ناوچەی رۆژهەڵاتی ناوەراست بچەسپێت. رعایەتی ئەوە بکرێ کە شتی اسفزازی تێدا نەبێ و گونجاو بێت لەگەڵ ئەو مەوقفەی لەگەڵ جەنابت باسمان کرد و متفق بووین لەسەری.

ئەگەر بەناوی قیادەی سیاسی بەرەش بێت، لەوێ لەگەڵ برادەرانی تر، چۆن اتفاق دەکەن لەسەر صیغەکەی، ئێمەش موفقین بەڵام دیسان رعایەتی وەزع و موقفی حەساسی ئێستا بکرێت.

بەڵگە: ل: ٤٢٤

ئەم نامەیە، بێ ناونیشانە، لە نەوشیروان مستەفاوە بۆ مام جەلال نوسراوە ١٩٩٠/٩/٦

١. ئەم ئێوارەیە مامۆستا ناظم نامەکەی جەنابتی گەیاند و بە وردی خوێندمەوە.

٢. داخم ناچی لەسەر زۆری بۆچونەکانی جەنابت موافق نیم، بەچاکیان نازانم بۆ ئێستا و پاشەرۆژی گەلەکەمان.

٣. من بەڵێنم بەخۆم داوە کە هەرگیز کارێک نەکەم پێچەوانەی بۆچونەکانی جەنابت بێ. ئێستەش لەسەر هەمان بەڵێن ماوم.

٤. داوا ئەکەم کەمن عفو بکەن لە هەموو ئیشوکارێکی ی.ن.ک چونکە:

أ. بڕوام بەگرەوکردن لەسەر ناکۆکی عێراق و دوژمنەکانی نەماوە.

ب. بەهیچ جۆرێک ئامادەنیم لەو مەسئولیەتە تاریخیەدا بەشداربم.

ج. بۆجێبەجێکردنی، إعتماد بەمن مەکەن.

٥.من لەبەر التزامی اخلاقی هەر لێرە ئەبم، بەڵام تکام وایە هەڤاڵێکی تر تکلیف بکەن بۆ ئەنجامدانی ئەو سیاسەتەی خۆتان بەراستی ئەزانن، چونکە من جێ بەجێ ی ناکەم.

بەڵگە: ل: ٤٢٥

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٠/٩/١١**

بۆ: کاکە نەوەی بەڕێز

١. سوپاسی هەستی برایانەت دەکەم بەرامبەر بە خۆم، بەداخەوە وا دوری بۆچونەکانمان لەیەکتر وایان کردوە کەسمان نەتوانێ ئۆبالی مێژویی بۆچونەکەی ئەوەی ترمان هەڵگرێت. بەڵام پێم وایە حەقە بە گیانی ئەم سەردەمە ناکۆکییەکانمان لابەلا بکەین. لە کۆبوونەوەیەکی فراوانی سەرکردایەتی هەرکەسە بیروڕاکانی خۆی بە نوسین بدات، پاشان زۆرایەتی چی بڕیاردا ئەوەبکەین. من خۆم گەر بەدڵم نەبوو، دوردەکەومەوە لە جێبەجێکردن و هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم.

٢. دیکتاتۆریەتی فاشیستی صدام حسێن هەر لە سەرەتاوە دیاردەیەکی دەستکردنی بێگانەن، بێگانە پاراستویەتی، بەهێزی کردوە، گەورە و بەخێوی کردوە، هەر بۆیەشە بە بێگانە نەبێت ناروخێ، ئێستاش هەلێکی زۆر لەبار بۆ روخاندنی هاتۆتە کایەوە، دەبێ ئێمە بیقۆزینەوە.

٣. میری ئامادەی گفتوگۆ نیە لەگەڵ کورد، هەموو هەوڵەکانی درۆن، بەفیرۆ چون، ئامۆزاکەم بەنائومێدی هاتۆتەوە، وەرە تەنانەت وەڵامی نامەکەشی پێ نیە، هەوڵەکانی خۆشی پوچ دەرچون. بە قسەی کاک د. محمودیش وەڵامی لای أبووعمار، ئەمەیە کە جارێ ناپەرژێنە سەر مەسەلەی کورد، خۆ گەر ئەمرۆ لەم تەنگاوەی یان دا ئاوڕ لە کورد نەدەنەوە، ئەی کەی دەیدەنەوە؟ .

براکەی کابرا گوتبووی هەموو کورد لەگەڵ کاکمە و ناحەزان چەند هەزارێکن و بەس، ئەمەش وەڵامی ئەو. بۆیە خۆبەستنەوە بە خەیاڵ پڵاوی گفتوگۆ، بەلای منەوە خۆ فریودانەو بەس، لەگەڵ ئەوەشدا من دژی سەرەتای

گفتوگۆ نیم، گەر هاتەپێش، بەڵام وەک لە شام بریارماندا گفتوگۆ بە سەپاندنە بە شێوەی جۆراوجۆرەکانی خەبات، من لام وایە هەر بە شەقی زەمان و پەرەپێدانی خەباتەکانی سیاسی، دیبلۆماسی، پێشمەرگانە و تنظیمی و إعلامی و هتدد.. دەبێ و بەس.

٤. ژیاندنی هێزی .پ.ک. و دڵدانەوە و جۆشدانەوەیان ئەمرۆ زۆر زۆر پێویستە، حەقە زوو مانگانەیەکی باشیان بدەنێ، ئەوەی ماون رایان بگرن و دڵیان بدەنەوە، پێم باش نیە پ.م بخرێنە شەرەوە، بەڵام زۆر پێویستە ورەیان ببووژێنەوە و سازیان بدەینەوە بۆ دوارۆژ.

٥. من پێم وایە گۆرانکاری لە هەموو رۆژهەڵات دا دەبێ، ئەمەتان بە نامە بۆ دەنوسم، هاتنی هێزی ئەتڵەسی هەر بۆ صدام حسێن نی یە، نابێ لەم سەردەمەدا، لەسەردەمی دوای شەڕی سار، خۆمان بە هەندێ گوتەی کۆنەوە بەستینەوە، وەک فاکتۆری دەرەکی و ناوەکی و ناکۆکی سەرەکی و لاوەکی و هتدد.. دەبێ هەوڵ بدەین لەو گەرمەیەدا ئەمجارە بەشمان هەبێت و دەورمان هەبێ، ئەگینا کورد هیچی دەست ناکەوێ.

تکای برایانەم وەربگرە و مناشەدەی هەڤاڵانەشم هەر ئەمەیە، بەگیانی گوتە نایابەکانی دوڵە نێتی خۆت، بەبیری کاکەنەوەی دوای شکستی هەکاری، سەرنج لە نامەکەم و ئەم بروسکەیە و ئەو نامەیەی بۆتان دەنێرم بدەیتەوە. بەهیوای ئەمجارەین بتوانین بە زمان و بۆچونی یەککرتو بەرەنگاری ئەم وەزعە سامناک و گرنگ و ئاوسە ببینەوە.

لەگەڵ هەموو رێز و خۆشەویستیم بۆ خۆت و رێز و پێزانینم بۆ خەبات و فیداکاری و دڵسۆزیت.

بەڵگە: ل ٤٢٦

لە: مامجەلالەوە **١٩٩٠/٩/٢٧**

بۆ: کۆمیتەی سەرکردایەتی/ ی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

١. من باوەڕم وایە کە بەبێ ڕێککەوتنی سیاسی، خۆمان بەلای کەس دا ساغ نەکەینەوە، هەر واشم قسە لەگەڵ لایەنەکان دا کردوە، گەر هەر بۆ پارە و چەک بێت، ئەوا گوناهو هەڵەیەکی گەورە دەبێ.

ئومێدێک بە دیکتاتۆری عێراق نەماوە. هەموو خەیاڵ پڵاوێک خۆ فریودان و خۆ سستکردنە، خەڵک فریودانە، لەگەڵ ئەوەش دا گەر ئامادەیی نواند بۆ گفتوگۆ من لەگەڵم گەر ئامادەیی نیشان دا بۆ سەلماندنی مافی ڕەوای کورد دەی بیقۆزیەوە، بەڵام وا گاڕان هەموو بەتالان دەچێ، وا هەموو دنیا خۆی سازداوە بۆ لێدانی صدام حسێن، نازانم لەناو ئەو شەڕەدا ئێوە چی تان لە خەیاڵە.

٢. دروشمی روخاندن هی جەبهەی عێراقیە و راستە هی جەبهەی کوردستانی نی یە، بۆیە هەڵەیە، بەڵام هەڵگرتنی دروشمی ڕوخاندن هەرگیز و ببڕای ببڕ نەبۆتە و نابێتە کۆسپی گفتوگۆ.

٣. راست نی یە و بەڵکو هەڵەیە هەموو نەخشە و سیاسەتی خۆمان لەسەر روخاندن دارێژین، هەرچەندە ئێستا زۆر نزیک و ئاشکرایە، بەڵکو دەبێ هەمیشە بۆ هەردوو احتمالاتەکە ڕوخاندن مان حساب بکەینەوە.

٤. لە هیچ حاڵەتێک دا راست نی یە ئێمە لەشەڕدا لەتەک دوژمنانی عێراق بووەستین، بەڵکو دەبێ بۆخۆمان خۆمان سازدەین و خۆمان ئامادەبکەین بۆ شەڕی خۆمان نەک هی بێگانە.

٥. لەسەر و مەسەلە سێ قۆڵیەکەی تاران، رەئیم وەک رەئی <u>یاوکی بەیارە.</u>

٦. من رەئیم وایە کە تیاچونی صدام حسێن و داروودەستەکەی مسۆگەرە و حەتمی یە، لەگەڵ ئەوەش دا، رەئی یەکانم بەو جۆرەی سەرەوە بۆناردن.

٧. دەبێ خۆمان سازدەین، هێزەکانمان ئامادەکەین و هێزی پێشمەرگەی کوردستان جۆش دەینەوە و گەشی کەینەوە بۆ ڕووداوە گرنگەکانی داهاتو، بەڵام نابێ شەڕ بەهێزەکانمان بکەین، بەڵکو سازیان دەین و کات و ساتی هەرەس هێنانی رژێم، ئەوسا هەوڵی دەست داگرتن بەسەر کوردستان دا بدەین.

تکایە بە پەلە وەڵام لەسەر مەسەلەی جەبهەی عێراقی، چونکە هەر مەسەلەی ڕوخاندن لە کایەدایە.

باوکی بەیار ، مەبەست مولازم عومەرە

بەڵگە: ل ٤٢٨

لە: مسعود بارزانیەوە

برای خۆشەویستم کاک نەوشیروان **١٩٩٠/١٠/٧**

سلاوێکی برایانەی گەرم.

نامەکەی جەنابت گەیشتە دەستم و کاک حسێن مەسەلەکەی بۆ باس کردم، لە روی إنسانیەوە پێم باشە ئەوەی پێمان بکرێت بیکەین، بەلام بەشەرتێک دەنگی لێ دەرنەچێت و بە نەهێنی بچین و باسی لێنەکرێت. و زۆر بە درێژی لەگەڵ کاک حسێن باسمان کردوە و عەرزتان دەکات.

لای ئێمەش بەراستی شتێکی گرنگ نیە، واتا ئێستا لەولای تریش بێ دەنگن. هەر شتێک بۆمان بێت، بە پەلە جەنابت ئاگادار ئەکەم.

برادەران هەموویان زۆر سلاویان هەیە و هەموویان مشتاقی دیدارین و با ئەم برادەرانەی چوون بۆ تهران و دمشق بگەرێنەوە و وەزعی ئەوێشمان بۆ بێننەوە ئەوکاتە وابزانم پێویستە دانیشتنێک بکەین.

کاک د.رۆژ زۆر سلاوی هەیە و لەم نزیکانە دەگەرێتەوە بۆ اوروپا بۆ متابعەی ئیش و کاری عیلاقات و لقی ٦ مان لەوێ و پاشان دەگەرێتەوە.

ئیتر خۆشیتان.

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٤٣١

شامی شەریف ١٩٩٠/١٠/١٠

برای دێرین و هەڤاڵی خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز

سڵاوێکی شۆرشگێرانە

شادی و خۆشی و سەرکەوتنتانم داوایە و منیش باشم و هەردەم باشی تۆم داوایە.

زۆر بەداخەوە لەم کاتە ناسک و سامناکەدا هەندێ بیروڕاکانی من و تۆ لەسەر هەندێ مەسەلەی گرنگ، یەک ناگرنەوە و لێک دوورن: هەرچەندە دەردی پێغەمبەر گوتەنی (إختلاف أمتي رحمة) و هەرچەندە هەردوکمان باوەرمان بە دیموکراسی و جیاوازی بیرورا هەیە و خۆشت وەرگێری گوتە نایابەکەی ماوی کە دەڵێ " با سەدویەک گوڵ لە باغەکەدا بپشکوون" ، بەڵام هەرچەندە سەر دەهێنم و دەبەم دەبووایە من و تۆ زیاتر نزیک باین.

سەبارەت بەوەی کەوا تەمەنی لاوێتی و هەرەتی تاو و گوری ژیانمان لە کۆری خەباتدا و لەناو یەک سەنگەردا پێکەوە بردە سەر، بە شێوەیەک کە وەک دوو برای دڵسۆز و بە پەرۆشی یەکتر گوزەراندوومانە: راستە هەمیشە من لە دەوری برا گەورەیی دا و تۆش لە دەوری برای ئازیز و نازدارا پێکەوە بووین، بەڵام پێم وایە هەم من برایەکی باشو و هەم تۆش برایەکی نایاب بوویتە. من بەش بە حاڵی خۆم لەو لاو و هەڤاڵانەی ناسیومن لە تۆم نزیکتر لەخۆم شک نەبردوە و هەمیشەش دڵم بەوە خۆشبووە کە رۆژگار برایەکی وەک تۆی پێ داووم کە بە دڵنیایی یەوە ئەرکی خەباتەکە و ئۆباڵی کەشمەکەشمەکەی لە ژیانی من و لەدوای منیش دا دلێرانە و جوامێرانە هەڵگرتوە و دەیباتە سەر.

جگە لە پەیوەندیە تایبەتی یەکانمان ئەمەیان هۆی سەرەکی ئەو هەموو ئاواتە زۆر و زەبەندە بووە کە من تۆم هەبووە و هەیە. ئەمەیان و ئەو راستیەش کە لە زۆربەی هەرە زۆری کەشمەکەشو ململانێ یەکانی ناوخۆمان دا، تۆ رێبازی راست و دروشمی رەوات هەڵگرتووە، هۆی گەورەی ئەو رووداوەبوون کە من هەمیشە خۆم لە پەنا تۆدا، لەناو سەنگەری تۆدا دیوەتەوە و تاوای لێ هاتووە، هەندێ هەڤاڵ، پێیان وایە کە ئێمە لەسەر هەق و ناهەق هەر لایەنی یەکتر دەگرین و پشتی یەکتر بەرنادەین. من خۆم زۆر بەختیار دیوە کە برایەکی ژیر و بیرتیژ و هەمەلایەنە بینی، وەک تۆم هەبووە کە هەمیشە عەقڵێکی ستراتیژی لە سەرا بووە و سەر راستانە – با جارجاریش توند و تیژانە بووبێت – بیروڕاکانی خۆی دەربریوە.

رەنگە چەندین جار دەمەقاڵێ و پێکهاتنمان بووبێت لە کۆبوونەوەکاندا، رەنگە لەملاو لەولاش یان لەپشت ملەش هەندێ رەخنە و نارازیی مان لەیەکتر بووبێت، بەڵام لەکاتی پێویست و تەنگانەدا "و عندما جد الجدوأزنت الساعة" لە پەنا یەکتر خۆمان دۆزیوەتەوە و پێکەوە لەیەک تاکە سەنگەردا جەنگاوین.

من تەمەنی سیاسیم وا لە ٤٣ ساڵ تێپەر دەکات و لەو ماوەیەدا دەیان و سەدان هەڤاڵم ناسیوە، بەڵام هیچیان لە تۆ خۆشەویستر و لەخۆ نزیکتر و جێگەی هیوای تایبەتی و گشتی خۆم نەناسیوە، باوربکە من و هێرۆ و زۆرجار لە بەینی خۆماندا باسی ئەوەمان کردوە کە ناتوانین بزانین کە تۆمان لە هەردوو کورەکەمان خۆشتر ناوێت. لە تۆشەوە من زۆر بە شانازیەوە گوتە نایابەکەی دۆڵە نییت دەگێرمەوە، نەک هەر لەبەر ئەوەی نمونەی جوامێری و دلێری و نەبەزی و فیداکاری و پەرۆشی بوو بۆ شۆرش و بیروباوەر و گەل و نیشتیمان، بەڵکو بۆ خۆشم مایەی شانازی بوو کە هەم خۆشەویستی هەڤاڵانەی لێ دەتکا و هەم ئەوپەڕی پەرۆشی بوو بۆ ناوبانگ و دەوری

خۆشم لە جولانەوەی ڕزگاری و دیموکراتی خەڵکی کوردستان و شۆڕشەکەی دا. ئێستەش باوەربکە هەر بە خەونی دەزانم، خەونێکی زۆر ناخۆش و نەویستراو، کە من و تۆ لێک دووربین، چ جای لێک دابڕان! تەنانەت لەسەر هەندێ مەسەلەشدا گرنگ یان سادە.

من ئێستەش، ناتوانم واش بیرنەکەمەوە – خۆم و خۆت بە دوو نزیکترین هەڤاڵ دەزانم لە کاروانی خەباتی گەلەکەماندا. هیچ سات و کاتێکیش ئامادەنیم کە کار بگەینمە لێک ترازان و لێک دابڕان، تەنانەت گەر بە وازهێنانی خۆشم بێت لە زۆربەی بیروراکانم یان دانیشتنم بێت و خۆ تەقاویتکردن بێت لە سیاسەتدا.

بەڵام لێت ناشارمەوە، قۆناغی ئیمرۆ زۆر بە گرنگ و چارەنوس ساز دەبینم کە وا بۆ یەکەمین جار لە ژیانما لە خۆم رادەبینم بە تاقی تەنیا ئۆباڵی کارەکە و ئەرکی هەڵوێستە پێویستەکە هەڵگرم و خۆم بە تەنیا ببمە بکەمە بەرپرسیار لەبەر دەمی هەمووتاندا، لەبەر دەمی گەلەکەماندا لە بەرامبەر مێژوشدا، ئەوەی بەراست و زۆر پێویست و تاکە چارەی راستی دەزانم بۆ کێشەی کورد و دەرباز بوونێ لەو تەنگوچەڵەمەیەی تێی کەوتووین. بەتایبەتی دوای:

١. هاتنەکایەی دنیای شەڕی سارد و دەرکەوتنی "معالم النظام الدولي الجديد".

٢. رووداني تەنگوچەڵەمەی "الخليج" و

٣. فەشەلی بوونی هەموو ئەو هەوڵو تەقەلایەی دامان بۆ "مفە حەیاتەکە".

لەسەر خاڵی سێیەم دەمەوێ نەختێ برۆم:

رەنگە شایەدیم بۆ بدەیت، من هەرگیز گەرم و گور و بەجۆش و خرۆش نەبووم بۆ "مفە"، هەرگیز دژی سەرەتای مفە نەبووم و ئێستەش نیم، بەڵام من "کیتاب"م لەسەر مفە نوسیوە و ئێستەش هەروای تێ دەگەم. بەڵام هەمیشە لە

قسە و لە بڕیاری زۆرایەتی "الاكثرية" دەرنەچوم و هەمیشە بە خەتی "رەنگینی" خۆم و ئیمزا "کویتە" بەندە نامەکان نوسراوون و ئیمزا کراوون.

هەر لە بۆ "البکر" ەوە بگرە تا سەر "صدام"، لە قەندیلەوە تا گفتوگۆی (١٩٨٤) و پاشان گفتوگۆی بەردەوامی ژێر پەردە – تا نامەی ئیمسالم بۆ کابرا و نامەکەی ترم بۆ برکەی، هیچیانم بە دڵ و گیان و ئارەزووی تایبەتی خۆم نەکردوە و نەنوسیوە: کەچی کردوشمن!، زۆر جاریش پێم لە کەرامەت و ناوبانگی خۆم ناوەو، وەک بە درۆ نەخستنەوەکەی " الطليعة العربية" کە ئەو هەموو درۆ و دەلەسەیەی بە زمانی من هەڵبەستبوو، بەڵام تۆ خۆت پێشنیارت کرد کە من لێ ی بێدەنگ بم و بە درۆی نەخەمەوە و هەرواشم کرد و بە قسەی تۆم کرد. نەک هەر ئەوەندە، بەڵکو (بێ باکانەش) لەسەر پێشنیاری تۆ، خۆت و بڕیاری هەڤالانی سەرکردایەتی ملم لە رێگەی هاتو نەهاتی گفتوگۆی بەغدا نا و سەری خۆم هەڵگرت و چەندین جار چوومە بەغدا، کە لە جاری یەکەمیا تۆ خۆشت زۆر زۆر بۆم تەنگاو بوو بوویت: چونکە تۆ بێ دەنگی چەند رۆژێک پێت وابوو کەوتینە بن بیرە قوڵەکەی کاکە مەمەوە!.

ئەم قسانە بۆ منەت بەسەراکردن بەبیر ناهێنمەوە، بەڵکو بۆ پاداشت دانەوە دەهێنمەوە یادت! بەڵی ئەو هەقە برایانەم بەسەرتەوە هەیە، ئیمرۆ منیش بڵێم

کە دوای ئەوەی چەندین جار رێگەی مفەمان تاقی کردەوە سەری نەگرت و دواجاریش بە چوونەلای عەگال بەسەر و تکا و پارانەوەی بن بیلە شەوە هیچ بەهیچ نەکرا! وا لەم تەنگانەیەشدا ئاور لە کورد نادەنەوە، ئیتر بەس بێ!

با دیوەکەی تری قەوانەکە لێ دەمەوە و بۆ ماوەی شەش مانگ ماوەی من بدەن، ئەو سیاسەتەی بەراستی دەزانم پەیرەوی بکەین، بەو بەڵێنەشەوە گەر فەشەلمان هێنا، نەک هەر لێ ی پەشیمان دەبمەوە و رەخنەی زۆر لە خۆم دەگرم، بەڵکو لە سکرتاریەتیش دەردەچم و لە کامە کاری تردا بۆم دادەنێن،

خۆم دەگرمەوە یان هەر تەقاویت دەبم. بەڵام هەقە ئێوەش لەو شەش مانگەدا، وەک من چۆن بە قسەی ئێوەم کرد و کەواسپی بەر وەفدی گفتوگۆبووم و لە ئێران و لە توران و لە شام و رۆم چەند هێرش و جنێودانم تەحەمول کرد، ئێوەش هەروا بنوێنن کە یەکێتی و رەئی و رەخنەی خۆشتان لەناو "دەفتەر"دا بنوسن.

بەڵام دوژمن پێمان خۆش نەبێت و دۆست بۆمان زویر و دڵتەنگ نەبێت. یان شتێکی تر بکەین، بە تەفاهوم و پێکهاتن و تەبایی، ئەویش ئەمەیە:

تۆ خەریکی مفەکە بە و چیت پێ باشە بۆی هەوڵدە، منیش لەسەر رێبازی خۆم دەرۆم، با هەردوکمان " التقیة" شی لە پالاّ بکەین، کامەی سەری گرتو خێری دایەوە، ئەوەیان دەقۆزینەوە.

با جارێکیان لە خوالێخۆشبوو بارزانی پەند و دەرسێک فێربین، خۆی فەرماندەی شۆرش بوو، کاکیشی لای میری بوو! ئێمە با دەردی خۆت گوتەنی بۆچی باڵ باڵێنێ و نارێکی خۆمان هەر لە دژی خۆمان بەکار بێنین، با جارێکیان کەڵکێکی ئەوهای لێ وەرگرین.

براگیان کاکە نەوە،

حەز دەکەم بۆت بە نوسین دەپات بکەمەوە، کە تۆ لای من برایەکی زۆر هێژا و بەنرخ و ئازیزی، من زۆر پەرۆشی برایەتی و هەڤاڵەتیمە لەگەڵ تۆ، زۆر زۆر زۆرم پێ ناخۆشە لێک جیاواز بین لە بیروباوەر و هەڵوێستدا و لێک دوربین وەک ئێستە، وە باوەر بکە مەسەلەکە بەلامەوە زۆر گرنگ و چارەنوس ساز نەبا، و خۆشم لەسەر راست و رەوانیی نەدیبا و دڵنیای تەواو نەبام لە بۆچونەکانمان، ئەمجارەشیان وەک چەندین جاری تر، دڵی تۆم تەنانەت دڵی تۆم نەدەشکاند، چ جای سووربوونم لەسەر ئەو هەڵوێستەی بەراست و رەوای دەزانم، من مەسەلەکە بەم جۆرەی خوارەوە دەبینم:

١. صدام گەورەترین، درندەترین، خوێنرێژترین دوژمن و جەلادی کورد و کوردستانە، لە تەفروتوناکردن و تیاچون و فەوتاندنی کورد بەولاوە، چیکەی لەباردا نیە. هەق وتۆڵەی زۆر و زەوەندمان بەسەریەوە هەیە: تەعریبی گەرمیانەکان و لە نەینەوا وە تا کەرکوک و خانەقین و بەدرە، تا هەڵەبجە، تا دەرپەڕاندن و سەرگۆم کردنی دیان هەزار کەسی ئەنفالەکان تا سەر ئیعدام کردن و کوشتنی هەزار ئەندام و کادر و دەیان هەزار کوردی بێ تاوان...

صدام ئەژدیهای کوردە، دوژمنی خوێنەخۆری کوردایەتی یە...جا وا گلۆڵەی کەوتۆتە لێژی! جاران خواخوامان بوو یەک رۆژنامە لەسەری بنوسێ، وا هەموو دنیا، هەموو رۆژنامەکانی، هەموو رادیوەکانی دەمیان لێ کردۆتەوە و ریسوای دەکەن و رورەش دەردەچێت....وا سەدان فرۆکە و هەزاران تۆپ و تانک و سەدان هەزار سەربازی لەسەر کۆبۆتەوە.. وا بۆ یەکەمجار پێنج دەوڵەتە زلەکەی دنیا لە دژی صدام و بڕیاری تاوانبارکردنی بۆ دەدەن، وا چەقۆ و کێردی قەسابی بۆ تیژ دەکەن... دەی ئێمەش با تۆڵە بەسەبرە ئەما بە زەبرەی بۆ بڵێینەوە، واش خۆمانی بۆ سازدەین.

٢.وا سەرۆکی گەورەترین دەوڵەتی دنیا، گەورەترین هێزی چەکداری ناو خلیج، ئەمانەی خوارەوەی لەسەر دەڵێ ئەویش لەناو " الجمعیة العامة للامم المتحدة" دا وە لە کاتی خۆیا خاوکردنەوەدا: "و أضاف بووش الذي قوطع ثلاث مرات بالتصفيق، ان الغزو العراق للكويت لا يشكل خطراً على أمن الخليج فحسب، بل يهدد بتحويل الحلم باقامة نظام عالمي جديد الى كابووس قاتم من الفوضى... يسيطر فيه قانون الغاب على قانون الامم" ..."لكن المهمة الاساسية للعالم الان و قبل أى شئ أخر يجب ان تكون عدم التسامح مع العدوان و عدم مكفأته" و أشاره بووش مجدداً "إن النزاع ليس مع الشعب العراقي بل هو نزاع العالم مع الدكتاتور الذي أمر بالغزو" و تابع بووش يقول "إن الولايات المتحدة

أرسلت جنودها الى المنطقة لتطبيق العقوبات و للردع و اذا دعت الحاجة للدفاع ضد اى عدوان، اضافى و قال" إن العدوان العراقي ادى الى نهب الكويت و ترهيب المدنيين الابرياء وحتى احتجاز الدبلوماسيين كرهائن و يجب تحميل العراق و قادته مسؤلية هذه الجرائم و الانتهاكات و التدمير. لكن هذا للستخفاف الناضج بحقوق الانسان الاساسية لايأتي كمفاجأة تامة. فقد تم إعدام الاف العراقيين لاسباب سياسية و دينية و من خلال الابادة شنت حرب الغازات على القرى الكردية" و أضافة قائلاً " إن أزمة الخليج يجب أن تكون مدخلا لتحريم إنتشار و إستعمال الاسلحة الكيميائية و تشجيع العالم على موصلة جهوده لمنع إنتشار و إستعمال الاسلحة النووية و البيولوجية و الصواريخ البلستيكية" و قال بووش " إن الامم المتحدة يمكن أن تساهم في وصول اليوم الذي تصبح فيه هذه الاسلحة الرهيبة و الطغاة الذين يمكن ان يستخدمونها جزءأ من الماضي"

٣.هەرچی پسپۆر و لێزان هەیە، دەڵێ: صدام لەسەر وەستایە و دەبێ بروات، هەر لە پێل، پێتەر گالبریث، ڕۆژنامەنوسەکانی واشنگتۆن پۆست، ژمە چیترە وەربگرە کە بە خۆیان گوت: صدام دەبێ (حەتمەن) بروات و واش حسابی خۆتان بکەن: تا سەر ئیدوارد مۆتیمەر و فۆری ئۆفیس و دیڤید هیرس و فرید هوڵیدەی و هەموو تا سەر پسپۆرانی سوید، ئەڵمانیا، فەرەنسا، تا سەر د.هانە بیشلەر، تا سەر پریماکۆڤ کە بە عامر عەبدوڵای گوتوە: " صدام هەر دەبێ بروات".

جا جگە لە بۆچوون و لێکدانەوەی خۆشم، گەر ئەو هەموو دنیایە هەڵە بوون، بە سەرکردەکانی سوریە و میسر و سعودیەشەوە، با برای خۆشت بەهەڵە چوبێت.

٤.لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا، من ناڵێم ئێمە دەست بە شەڕ بکەینەوە و ببینە کەواسپی بەر لەشکر، بەڵکو دەڵێم:

١. ئێمەش لەم ماوەیەدا، لەم سەردەمەدا، بە هەموو توانای خۆمانەوە، بۆ روخاندنی صدام هەوڵدەین، بەڵام بە شێنەیی و بە هێمنی و بێ ئەوەی هەموو دەرگایەک لە مفەش داخەین: بەڵام گورزی سەرەکی بۆ روخاندنی داوەشێنین، تۆڵە بە سەبرە، ئەمما بە زەبرە.

٢. هێزی پێشمەرگەی خۆمان، جۆش دەینەوە، ببووژێنینەوە، ورەی بەرزکەینەوە، دڵیان بدەینەوە، سازیان بدەینەوە، بەڵام جاری شەریان پێ نەکەین. گەر پارە و پول و چەکیشمان بوو، زۆرتری بکەینەوە، ئەوکاری بۆ دروست کەین، چەکی ناوشاری بۆ بنێرین، ئامادەیان کەین بۆ رۆژی خۆی و جگە لە کوشتنی صدام گەر بۆیان رێککەوت، جاری چیتر نەکەن.

٣. رێکخستنەکانمان جۆشدەینەوە، ببووژێنینەوە، ورەیان بەرزکەینەوە، پارەیان بۆ بنێرین، ئەوکارە زۆرکەن و خۆیان کۆ بکەنەوە و چاپەمەنی جۆراوجۆریان بۆ بنێرن و چاپیان بۆ دامەزرێنین و هتد.

٤. رادیو، رۆژنامە، بڵاوکراوەکانمان گەرموگور و بە جۆش و خرۆش بن، خەڵک سازدەن، خەڵک هاندەن بۆ هوشیاربوونەوە و خۆرێکخستن و خۆ سازدان، بۆ رۆژی خۆی، بۆ راپەرینی جەماهیری و کاری تر..

٥. لە دەرەوە، بە ئاشکرا ئیدانەی صدام و الغزو الصدامی بکەین و لە هەمان کاتدا، داوای "سحب القوات الاطلسية" بکەین، وە تاوانەکانی صدام دژی کورد و کوردستان –کۆنەکانیش- بڵاوکەینەوە و ریسوایان کەین.

٦. بە ئاشکرا دەری ببرین کە ئێمە خەباتی چەکدارمان ماوە، بەڵام شەڕی پێشمەرگانەمان بۆسەر لەشکری عێراق راگرتووە، و گەر ئەمەریکا پەلاماری عێراقی دا، ئێمە شەڕی لەشکری عێراق ناکەین. بۆ ئاگاداری خۆت، من لەگەڵ رۆژنامەوان و تەلەفزیۆنەکاندا هەروام گوتوە، وە هەرچی تر گوتراوە، درۆیە و بۆم هەڵبەستراوە یان (د س)ی جولەکەیە!!

٧. لە ژێرەوەش بڵێین: کو بەشی ئێمە؟ کو بەشی کورد؟ ئێمە بۆچی و بۆ کێی بکەین؟ دەستمان براوە، فێڵمان لێکراوە، چیتر نابینەوە کارتی گەمە، دەبێ "إتفاقات السياسية واضحة" مان لەگەڵ بکەن، بەشمان دیار بکەن، "ضمانات معقولة" شمان بدەنێ و هتدد.

٨. من لایەنگیری هیچ پارە، چەک وەرگرتنێک نیم بە شەرتەوە، وەیان پێش رێککەوتنی سیاسی ئاشکرا، هەرواشم قسە کردوە: چونکە پێم وایە صدام لە چەند مانگی داهاتودا دەڕوا بۆیە نابێ لەو ئاخر و ئۆخرەدا و بەم ریشە سپی یەوە، ناوبانگی خۆمان بزرێنین.

٩. هەوڵدەین پارە، چەک پەیداکەین: هەوڵێ بدەن وەک هەنگ، بەبێ دەنگ، بۆ پارە و چەک ی باش و تفەنگ.

١٠. لەگەڵ خزمان ئەوەی تۆ و کاک مەسعودکردوتانە، زۆر باشە، بەڵام گەر هاتە رۆژی خۆی، هەڵوێستی من وەک هی باوکی بەیارە. با لەمەودا، لەگەڵ کاک هۆمەرەکەی خۆمدا یەک بگرمەوە، خۆ گوناح نیە!.

١١. لە جەبهەی عێراقیشدا بەشداربین، چالاک بین (إسقاط) یش پەسەندکەین، بەڵام بشڵێین، ئەمە دروشمی کوردایەتی نیە، بەڵکو هی جوڵانەوەی عێراقی یە.

١٢. بەرەی کوردستانی خۆشمان جۆشدەینەوە: نێوانی خۆمان و پارتی باشتر بکەین و لەگەڵ هەمووانیش باش بین.

براگیان کاکە نەوە:

جگە لەو بەرنامەیەی سەرەوە، شتێکی زۆر گرنگی تر هەیە، کە من خۆم هێشتا باوەڕ ناکەم وابێت، بەڵام لە چەندین لاوە باس دەکرێ: ئەویش مەسەلەی سەرلەنوێ هەڵتەکاندنەوەی رۆژهەڵاتە و دروست بوونی دەوڵەتی کوردستانە، ئەم جارە ئەمە (سافایەر)ی بەناوبانگ باسی کرد و داوای کرد.

من لە سعودیەش (امیر نایف) وەک (الامة الكردية) قسەی لەگەڵ کردین و لەولاوە پێی گوتین: کە دەوڵەتی کوردیشمان قبووڵە.

کاک عەبدولحەلیم خدام گوتی: (دول الخليج) پێیان خۆشە عێراق دابەش کرێ و دەوڵەتی کوردی دروست کرێت.

د. عبدالرحمان العوض، "وزير الدولة الكويتي" گوتی: بە پێی زانیاری ئەوان، کوردستانی عێراق + تورکی+ ئێران دەکرێتە دەوڵەتێک و نەوتەکەی بەشی روس دەبێت: گوایا بۆ :

١. رازیکردنی رووس.

٢. پەروباڵکردنی تورکیا و ئێران و عێراق.

٣. لابردنی خەتەری هەرسێکیان، بە تایبەتی عێراق و ئێران لەسەر خلیج و نەوت.

٤. دابینکردنی رۆژهەلات.

١. ولدگەیڤ بە ئیدوار و مۆرتیمەری گوتبوو: کە یەکێتی سۆڤێت، دابەش بێ، بۆچی تورکیا و ئێران و عێراق دابەش نەکرێن و کوردستان دروست نابێت؟

پیل بە خۆمی گوت: جەلال کاتی ئەوە نەهاتووە، بیر لە کوردستان بکەینەوە؟

مادام میتەران گوتی:

ئیهتیمامی فرنسۆ متەران بە فیدراتیڤ و دیموکراسی لە رۆژهەلاتیشدا، بۆ چارەی مەسەلەی نەتەوەکان لە دەوڵەتی فرە نەتەوەدایە.

لە کاتی کۆبوونەوەی بۆستنی حەوت دەوڵەتە سەرمایەدارە زلەکاندا، جۆرج بووش دواندویەتی و سوپاسی کردوە (ڤیری مەچ ئەپری شییت) ی چالاکیەکانی مادامی کردوە کە بۆ کوردی کڵوڵ دەینوێنێ: گوتویەتی "گەلێکی

بەشخوراوە و شایستەی عەتف و لوتفە" ئەویش لە وەلامدا گتویەتی "هی من وەک (صرخة من صحراء) وایە، تۆ سەرۆکی گەورەترین دەولەتی، شتێکیان بۆ بکە"

لە پاشانا بەلێنی داوەتێ کەوا بکا و وەزیری کاروباری ئینسانی خۆیان (شیفتەر) بینێرێت بۆلای تاکو پێکەوە پرۆژەیەک دارێژن: پاشان شیفتەر چۆتە پاریس لەگەل فاوندێشنی مادام چەندین سەعات دانیشتوون و پرۆژەیەکیان ئامادەکردوە: نۆبەرەکەی بڕیاری بەستنی کۆنفرانسێکە لەسەر مەسەلەی کورد لە کۆنگرێسی ئەمەریکا لە ٢٨/تشرینی دوەمدا، هەروەها زانیمان کە ئیهتیمامی فەرەنسە لە جیاتی هەموو ئەوروپایە، رەنگە ئیتالیا و ئیسپانیاش دەعوەتمان بکەن.

ئینگلیز داوایان کردوە، بچم بم بینن: دەلێ صبری انقلابی تان هەبێت، نۆرەی ئێوەش دێت و هتدد..هتدد..

جا بەلای منەوە ئەم دەنگ و باسە سەبارەت بە گرنگی و خۆشیەکەی، دەهێنێ هەلوێستەیەکی لە ئاست بکەین و سەرنجێکی لێبدەین، بۆ ئەمەش پێم وایە دەبێ:

١.خەریک بین بچینە بنجوبناوانیەوە و بزانین چی هەیە لە پشتی پەردە، گەر هیوایەک هەبوو، هەولی زۆری بۆ بدەین.

٢.دەستی خۆمان بە دروشمی ئۆتۆنۆمی نەبەستینەوە، بەلکو تەنانەت (آلحقوق المشروعة للشعب الكردی) زۆر لەو باشترە.

٣.بە ئاشکرا کەس إسفزاز نەکەین، نە تورک و نە ئێران و نە عێراق لەسەر ئەم مەسەلەیە.

٤.هەر داوای دیموکراسی، مافی مرۆڤ، مافی رەوای کورد بکەین.

٥.لەناو ئۆپۆزیسیۆنی عێراقیشدا، چالاکی بنوێنین و هێزێکی گرنگی بین.

٦.بەڵام بەناوی بەرەی کوردستانیشـەوە، کاروبـاری کـوردایەتی درێژە پـێ بدەین.

ئۆپۆزیسیۆنی عێراق

١.ئەوەی ئێوە لەگەڵ کاک مەسعود و السید الحکیم کردوتانە، بە گوێرەی هەلومەرجە بابەتی و تایبەتی یەکان و بۆ خۆسازدان و خۆ پاراستن، باشە. رەئیم وەک هی کاک هۆمەرە، بەڵام دەبێ زۆر زۆر وریا و وەستا بین تیایاندا.

٢. لە دەرەوەش هەر دەبێ وا رەفتار بکەین و خۆمان لە ناویاندا جێ بکەینەوە، بە تایبەتی بۆ نەوروژاندنی دەرو جیران و بۆ دەرباز بوون لە تەنگ و چەڵەمەی هەرە زلو گەورە و سامناک.

٣. سوریا و ئێران، پێکهاتوون کە هەوڵدەن، ئۆپۆزیسیۆن بکەنە (البدیل) لەگەڵ جێمس بێکەریش قسەیان کردوە و بەڵێنی پێ داوون، بەڵام شایەعەیەک هەیە کە ئەمەریکا بەدیلی خۆی هەبێت! گوایا لەگەڵ میسریەکان پێکەوە کار دەکەن کە تاقمی سەر بە میسر لەناو لەشکری عێراقدا ببنە جێگر و (بدیل). إبراهیم داود و حسن نقیب پێشنیاریان لای سعودیەکان کردبوو کە منیش لەگەڵیان ببینە سێ کۆچکەکە، من سعودیەکانم قانیع کرد کە پشتیوانی ئۆپۆزیسیۆن هەمووی بکەن.

٤. هەم لە ئەمەریکا و هەم لە فەرەنسا، پێیان گوتم کە: گەر ئۆپۆزیسیۆنی عێراقی بیەوێ جێگر بێت، دەبێ خۆی یەکخات و قەرزیش بداتەوە!.

٥. پێم وایە نابێ بەرەی کوردستانی لەناو ئۆپۆزیسیۆنی عێراقدا بتوێتەوە، بەڵکو دەبێ لەسەر هەردوو قاچەکە برۆین: هەم عێراقی و هەم کوردستانی، بەڵام بە وەستایی.

براو هەڤاڵی خۆشەویستم کاکە نەوە.

جارێکی تر، دەمەوێ بێمەوە سەر نێوان خۆم و خۆت و ئەوەی لێت ڕەچاو دەکەم یان بەهەقی خۆمی دەزانم لێت داوا بکەم:

من زۆرجار لەسەر تۆم هەڵداوەتێ، بێ ئەوەی باوەڕیشم بەوە بووبێت کە لە سەری کەوتویتە ژێر حەملەی ناڕەوای ناحەز و دوژمنانەوە، یان ناکۆکی ناوخۆمانەوە، دیسان دووپاتی دەکەمەوە و دەڵێم و بۆ منەت بەسەراکردن نیە، بەڵکو بۆ داواکردنی پاداشتەکەیە!! کە لەم ڕۆژانەدا خۆم بە موحتاجی دەبینم! هەر لە تێکچونەکەم لەگەڵ شەهیدان علی و خالید لە سێ سنورەکەوە! تا سەر کتێبەکەی نوسیم لەسەر تصریحەکەت بۆ لۆمۆند و هێرشی ناڕەوایەکەی کرایە سەرتان.

لە گفتەگۆکانیشدا زۆر جار بە قسەی تۆم کردوە: بە تایبەتی پار من بیروڕای تۆم قبووڵ کرد و پێم باشبوو ئەو چانسەی پێ بدەین و تاقی بکەینەوە: ئەوەبوو گەیاندمە نامەنوسین بۆ کابرا و بۆ براکەی کە باوەڕبکە گەر خۆم ئازاد بام لەبەر پەتی سێدارەش ئەوەم بۆ نە دەنووسی.

شتی تریش هەن، بۆیە بە هەقی برایانەی خۆمی دەزانم بەسەرتەوە، بە ڕەوای دەزانم کە ئەمجارەیان من داوات لێ بکەم کە هەتا سنووری "لوتفی برایانەت" کە لە بروسکەکەدا نوسیبووت و کە من تا ماوم شانازی پێوە دەکەم، نەک هەر ئەوەندەی تر کە دژایەتی بیروبۆچونەکانی ئەمجارەی من نەکەن، بەڵکو تا ئەو ڕادەیەش، زیاتر لەوەی خۆت بە ئارەزووی خۆت، بە پیاوەتی و جومێری و بە وەفایی و دڵسۆزی خۆت- بڕیارت لێداوە، بەڵێ بەڵکو بۆ ئەم ڕادەیەش کە ئەمجارەیان تۆ داوای تەسجیل کردنی هەڵوێستی خۆت بەو جۆرەی خۆت دەتەوێ لە دەفتەردا – بەو جۆرە ڕەفتار بکەیت کە یارمەتی تاقی کردنەوە و سەرخستنی ئەو چانسەی من لێتان داوا دەکەم بدەیت: با

منیش لە تەمەنی سیاسی دورو درێژی خۆمدا لەگەڵتان جارێکیان و هەر جارێکیان ئەوە بە خۆمەوە رەوا ببینم کە هەڤاڵەکانی دێرین و رۆژانی رەشوشکست، هەڵویستێکم لێ پەسەند دەکەن و بە نابەدڵیش بێ لێی دەچنە پێشو- با لەبەر خاتری منیش بێ- پیادەی دەکەن یان هیچ نەبێ بۆ شەش مانگ چانسی تاقیکردنەوەی دەدەنێ، بە تحدیدیش داوای برایانەم و موناشەدەی هەڤاڵانەم بۆ ئەمانەی خوارەوەیە:

١. خۆت لاتەریک و دورەپەرێز نەگریت، بەڵکو کار بکەیت و لای خەڵک دەریخەیت کە هەموومان ئەم رێبازەمان گرتۆتە بەر، مەگەر بۆ مەسەلەی مفەکە لەژێر پەردەوە شتی تر پێویست بێت بیکەین، لەوەشدا گەردنت ئازاد بێت، تەنانەت بۆ زەم کردن و جنێو بە منیش بێت!

٢. هیچ نەبێ جێگری من بکەیت لە فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستاندا، گەر لە کۆمیتە سیاسیەکەی دایان ناوە بەشداری ناکەیت، واتە رێبەری و هەڵسوراندنی هێزی پ.ک. بگریتە ئەستۆی خۆت.

٣. سەرپەرشتی رێکخستنەکانی ناو شارەکان و هێزی پێشمەرگەی ناوشارەکان بکەیت، کە بەراستی وەک هەڤالانیش دەڵێن، زۆر کاری باش و گرنگ و مێژوویت بۆ کردوە.

٤. لای دۆست و دوژمن وا نیشان دەیت، کە ئێمە بە گیانی عەسری و دیموکراسی گلاسنۆس ناکۆکی و جیاوازیەکانی خۆمان لابەلا دەکەین، با یەک بیروڕاش نەبین، بەڵام لە کردەوەدا یەکین و یەک جۆر رەفتار بکەین.

براگیان: با منیش ئەوەندە هەقو، ئەوەندە ناز و ئەوەندە رێزم لاتان هەبێ کە لە شتێکی وا چارەنوس سازدا کە بەلای منەوە، رێگە راستەکەی هەڵسانەوە و سەرخستنتانم دۆزیوەتەوە و گرتۆتە بەر، گوێم لێ دەگرن، چانسێکم دەدەنێ

کە تاقی بکەمەوە، بەتایبەتی کە من ڕێگەی لایەکی تر، ئیحتیمالەکەی ترتان بۆ لەسەر پشت دەهێڵمەوە: فەرموون سەری خەت و بزانن کێ "سەگباب" دژی چارەی ڕەوای سیاسی کێشەی کورد دەوەستێت؟!

جا بەناوی ئەو هەموو خەباتە دوورودرێژە و سەختەی پێکەوە کردومە- کە من پێم وا نیە، مایەی شانازی و سەربەرزی هەردوکمان نەبێت – کە من پێم وایە ڕەنج بە فیرۆ و کۆشش بابردوو نین، بەڵکو نایابترین لاپەڕەی خەباتی شۆڕشگێرانەی مێژوویی کوردمان پێ ڕازاندونەتەوە – با سەرکەوتنیش نەبێت- بەڵام ژێرکەوتن کە مەردانە و دوای سەرفکردنی هەرمو توانا و ورە و وزەی خۆمان بووە- گەر بش قەومێ- هەرچەندە پێشم وایە ناقەومێ.

بەناوی هەموو برایەتی و هەڤاڵێتی هەردوکمان و قیەم و نرخ و سەرەتاکانیانەوە، بەناوی ئەو هەموو خۆشەویستی و ڕێز و پێ زانینەی بۆ یەکمان هەبووە، موناشەدەی هەڤاڵانەت دەکەمەوە، تکای برایانەت لێ دەکەمەوە، داوای برا گەورانەی خۆت! لێ دووپات دەکەمەوە، کە:

بە بروسکەیەک دڵم خۆشکەیت کە تکا و داواکەمت قبووڵ کردوە و منیش بەسەر و دڵخۆشی و ڕەحەتەوە، مل دەدەمەوە ئەو چالاکیانەی دەرەوەم.

لەگەڵ هەموو ڕێز و خۆشەویستیم دا و هەموو هیوا و ئاواتی دێرینم، کە دڵنیام هەر لە جێگەی خۆیان دەبن.

هەبژین بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٤٣٢

شامی شەریف

برا گیان کاکە نەوەی بەڕێز **١٩٩٠/١٠/٢٥**

سڵاوێکی شۆڕشگێرانەی گەرم

شادی و سەرکەوتنتانم داوایە و ئێمەش هەموو باشین.

زۆر سوپاس بۆ بروسکەکەتان: ئەوەی راست بێ، من خۆشم هەر ئەوەم لە ئێوە رەچاو دەکرد: ئەمجارەش کاک فەریدون راست دەرچوو! بە کاک کۆسرەتی گوتبوو، تۆ خەمی نێوان مام جەلال و کاکە نەوەت نەبێت، زۆر زوو پێک دێنەوە! هەدوو پرسیارەکەشتان راست و رەوانن: دەبێ هەر لە ئێستاوە مشوری ئەوە بخۆین، گەر نەڕوخا چی بەسەر گەلەکەمان دێنێ و ئێمە چی بکەین؟

دووەم: ئێمە و تێکۆشەرانی ناوەوە ئەبێ چی بکەین؟

من هێشتا هەرلەسەر ئەو بیروڕایەم کە نایهێڵین و دەرباز نابێ، مەگەر زۆر بە پەروباڵکراوەیی، واتە کرابێتە تەیرێکی مەعقوول، ئەوسا ئەوەندە کزو لاواز دەبێت و لەژێر پاڵەپەستۆی رووداوەکان و شکات و فشاری دەرەوە ناچار دەبێ (الانفتاح) بکات، ئەوسا هەقە ئێمەش نەرم و ئاقڵانە رەفتار بکەین و گفتوگۆ قبووڵ بکەین، بە تایبەتی دنیاش پێی وایە دەبێ کورد بەشێکی هەبێت.

خۆ ئەگەر هەر بە کشانەوەی رووت دەربازبێت، ئەوسا وەزع" شڕ" دەبێت، کە ئەمەش بەدوور دەزانم. بەڵام هەر لە ئێستەوە من وام پێ باشە :

١. خەڵکی شار و شارۆچکەکان هاندەین، چەک وەرگرن وەک پارێزگاری نیشتیمان و بە ئاشکرا خۆیان بە دڵسۆزی کابرا و پەرۆشی کوێت دابنێن.

٢. وەک لە نامەکەی پێشو بۆم نوسیبوویت: دەروازەیەکی مفە لای ئێوەوە هەر بە کراوەیی بمێنێتەوە، ئێمەش لە دەرەوە بەهۆی کەسانی وەک بن بیلەوە ناوبەناو چڵە زەیتوونێک بەرزکەینەوە.

٣. لە پێکهاتنی دوەلیدا هەوڵدەین وەک لە لوبنان دەکرێ، شتێک بۆ کورد دابین بکەین: من بەتەمام زۆر خەریکی ئەمەیان بم.

وا لە خوارەوەش دەقی هەندێ گوتەی د. بەرهەمتان بۆ دەنوسمەوە کە لە نامەی ٣/١٩ دا بۆی نوسیوم: (لەسەر چاوپێکەوتنی فۆرن ئۆفیس)

" لەسەر داواکاری خۆیان رۆژی ١٨ی مانگ ئەو دۆستەم دی، وا دیارە وەزعەکە لێرە گۆڕاوە و بەرەو توند و تیژی دەروات، لە قسەکانی ئەو دۆستەمان، ئەمانەی خوارەوەم بەدی کرد:

١. بەچاوی ترسەوە ئەروانە ئیحتیمالی کشانەوەی سەدام لە کوێت، چونکە وورنیە سەدام بەم کارەی بتوانێ یەکێتی ریزەکانی (UN) تێک بدات و رژێمەکەی لە نەمان بپارێزێ، وا دیارە هەرا و تصریحەکانی ئەمدواییەی تاچەر و بووش زیاتر بۆ ئەوەی رێگەی کشانەوە لە صدام بگرن و تا ئەکرێ غطای قانونی و دوەلی هەبێ بۆ شەڕی لابردنی یا پەروباڵکردنی بە گشتی.

وا دیارە ئەمەی سەرەوە (الرئی السائد) ە و رووداوەکان بەم ئیتیجاهە دەڕۆن، کاک بەرهەم درێژە دەدا و دەڵێ:

" ئەم دۆستەی من دیم وا مەسەلەکەی طرح دەکرد" " گەرچی تاچەر داوا ئەکا سەدام محاکەمە بکرێ وەک (مجرمی حەرب) ئەمە کارێکی ئاسان نیە، چونکە پێویست دەکات ئەمەریکا و بەریتانیا عێراق بگرن وەک ئەڵمانیای دوای شەڕی جیهانی دووەم، ئەمەش زەحمەتە".

هەروەها کاک بەرهەم دەنووسێ " لەم دانیشتنەی دوایی، خارجیەی ئێرە، دەربارەی مەسەلەی کورد ئەم خاڵانەی خوارەوەی باس کرد:

" گەر بێتو بەریتانیا دەنگی هەبێ لە دیاریکردنی جۆری حوکمی عێراق لە دوای سەدام، ئەوا هەوڵ ئەدەن کورد ضماناتی قانونی و دەستوری هەبێ و بە قسەی ئەوان (Regularial) ی مافەکانی کورد بکەن".

٢. لەم زروفەی ئیمرۆدا (لە ناوەوە) وایان پێ باشە، کە کورد کارێکی وا نەکات بکەوێتە مجابەهەی موباشری حکومەتی عێراقەوە، چونکە تا ئێستا کورد زەرەری زۆری لێ کەوتووە و بەرگەی جەزرەبەی سەدام ناگرێ و بە تایبەتی کە کورد بەتەنیا حکومەتیان پێ ناروخێت. بەلاّم وا باشە کورد خۆی ئامادەبکات گەر هاتو وەزعێکی لەبار هاتە کایەوە (بۆ نمونە، وەزعی رژێم بەرەو روخان بڕوا) کورد " بە هێزێکی منظم و خاوەن بەرنامە بکەوێتە کارکردن" .

٣. ئەوەیان رەتکردەوە کەوا تورکیا ڤیتۆ لەسەر دەوری کورد هەبێ، ئەڵێن راستە تورکیا دژی هێنانەکایەی مەسەلەی کوردە، بەلاّم سەبارەت بە بەریتانیا وا بووە تا ئیمرۆ کە خۆیان لە مسائلی ناوخۆی عێراق تێوە نەگلێنن، نەوەکا تۆمەتی تدخل لە کاروباری ناوخۆی عێراقیان یان دەرچوون لە بڕیارەکانی (UN) یان بخرێتە پاڵ. وا دیارە وەزعەکە لەم بارەیەوە بەرەو گۆڕان ئەروا وە وتیان گەر تاڵەبانی هاتە ئێرە ئەوا رازی ئەبێ لە پێشەوازیەکەمان. ئەوەش باسکرا کە دوورنیە یا بەرەسمی یان شبە رەسمی جەنابتان ببینن" .

٤. لەسەر مەسەلەی ولایەتی موسڵ و اطماعی تورکیا لە عێراق، بە شتێکی دووری ئەزانن کەوا تورکیا تدخل بکات، بەلاّم مستحیل نیە لە کاتی شەڕ و خۆراگرتنی صدام ئەمان دژی ئەوە دەبن، چونکە دنیا بە نفاقێکی فاضحی ئەزانن لە کاتێکدا ئەمان خەریکی پاراستنی سنووری کوێت بن و لە لایەکی ترەوە تورکیا سنوری عێراق تێک بدات.

ئەمە بوون دەقی نوسینەکانی د. بەرهەم.

هەر بەم بۆنەیەوە، جێگری شیر، پێی گوتم کە (بێکەر) لەسەر مەسەلەی موسڵدا گوتویەتی " تالەبانیش ئەم محازیرەی بە ئێمە راگەیاندوە و دڵنیامان کردووە کە شتی وا نابێت" .

کاک بەرهەم دەنوسێ کە لە کۆنفرانسی (Labor Party) کۆمەڵێ خەڵکی زۆرمان دی و تجاوبێکی بێ ئەندازە هەبوو لەگەڵ مەسەلەی کورد. لە کۆنفرانسەکەش لە باسی مەسەلەی کوێت (Pennis Healy) کۆنە وەزیری دیفاع و (John Edward) یەکێک لە سەرکردەکانی دەسەڵاتداری نقاباتی کرێکاران، باسی مەسەلەی کوردیان کرد، شان بەشانی مەسەلەی فەلەستین کەوا پێویستە دەوڵەتان چارەسەریان بۆ بدۆزێتەوە، دوای تەواوبوونی مەسەلەی کوێت. (Ann Clwyd) و کاک (Jermy) ی هاوبیری جەنابتان دەورێکی زۆر باشیان هەبوو لە باسکردنی کورد.

هەروەها د. بەرهەم دەنووسێ: " ئەوەی بەلای من گرنگ بوو، نزیکەی سێ چارەکە سەعاتێک لەگەڵ سەفیری تورکیا قسەم کرد، بەگشتی کابرا (بەلای منەوە) قسەکانی زۆر ئیجابی بوو، بە کورتی کابرا دەیگوت؛ " بەڵێ کورد هەیە لە تورکیا و بەڵێ کێشەی کوردیشمان هەیە و چارەسەری ئەکەین و نیازمان وایە کەوا تورکیا بکەینە بەهەشتێک کەوا کوردەکانی عێراق و ئێران خەوی پێوە ببینن".

کامەران قەرەداغیش لە تورکیا بووە و ئەویش هەمان شتی بەرگوێ کەوتوە، تەنانەت ئۆزال پێی گوتوە: کە ئەسڵی کوردە و چیتر کورد لە زمان و دیموکراسی بێ بەش نابن.

برا گیان: وا کۆمەڵێک وتاری رۆژنامەکانیشتان بۆ دەنێرم، تاکو باشتر ئاگامان لە بیروراکانی دەرەوە بێت. بەداخەوە وتارێکی (الکسی فاسیلییف) لای خەڵک فەوتا، کە بیروڕای سۆڤێت بوو، بە ناونیشانی (الساعة الثانية عشر الا ثلاثة دقائق) گوایە شەڕ ئەمەندەی ماوە!.

دەمەوێ لەوەش ئاگادارتان بکەمەوە، کە جەنەراڵ سویل لێپرسراوی (معهدی دراساتی ستراتیجی مصری) (دەوڵەتی) وتارێکی نوسیوە و دەڵێ: " گەر - شەڕ ببێت- عێراق دابەش دەبێ بە (دولة كردية في الشمال) و - دولة سنية في بغداد و حولها- ، و دولة شيعية في الجنوب" .

بۆ گاڵتە نیشانی شیوعیەکانم دا گوتم: ها بزانم لەسەر ئەمە چەند مەقالە دەنووسن؟.

مەسەلەی بەرەی کوردستانی

لێرە لە رۆژی شەمەوە کۆبوونەوەکانی بەرەی کوردستانی دەست پێ دەکەین، بەتەمای گەشەپێدانی بەرنامە و پەیرەوی ناوخۆی بەرەین، لەگەڵ هەوڵدان بۆ چاوخشاندنەوە بە کارەکانمان و چالاکی دەرەوە و هتدد...

پێشتر لەگەڵ کاک عزیز محەمەد قسەم کردوە و بیر و بۆچونەکانی باشن، حسک نەوعێکن، لەوەتەی رەسول مامەند هاتووە، لە بیانو دەگەران بۆ خۆدزینەوە لە کارە عێراقیەکان.

بەرەی عێراقی

نەک بەرە، بەڵکو (العمل المشترک للمعارضة العراقية) بڕیاری لێ دراوە و ئیمرۆ بەیانەکە تصدیق کراوە، وا بزانم " الاخوة العربية الكردية" یەک خراوەتە سەر بەندەکەی مەسەلەی کورد، ئەگینا ئەوانی تر هەمووی پەسەند کراوە، وا مسۆدەکەی دەنێرم بۆتان.

لەو کۆبوونەوانەدا ئێمە و شیعە و ئێمە و شیوعیش نێوانمان باش بوو، لە رۆژانی دواییدا لەگەڵ بەعسیەکان لەسەر مەسەلەی کورد و شیعە تێک گیراین! بەڵام دوایی سەلماندیان!

براگیان

بۆ مەسەلەکەی حسێن سنجاری بۆی هاتووە، پێم وایە هەرچی بیکەین خێری تێدایە، پێم باشە لە کاتی شەردا بانگەواز بۆ کورد دەرکەین، تاکو هەموویان بکەونە خۆیان و بیان پارێزن، ئەمە دەبێتە کارێکی مێژویی و گرنگ، بۆیە هیوادارم وەک کردوتانە لەمەودواش هاریکاری تەواوی کارەکەی ئەبوو عەلی بکەن.

مایەوە مەسەلەی تەلەفۆنەکە، وا خەریکین هەندێ سوپێرپارتی بۆ دەکرین لە لەندن و بۆتانی دەنێرین، بۆ ئەوەی بیخەنەوە گەر، هەرچەندە ئەوان لەوەی تا ئێستا کردوتانە، رازین.

پێم باشە گەر بۆ برایانی ناوەوە، هەندێک دیناری تر بنێریت، من (بەلای منەوە) پێم وایە چەندی بەهێزیان بکەین، أوکاریان بۆ دروست بکەین، ئەو کەمە، هێشتا هەر کەمە.

بۆ چەکی ناو شاریش، پێمان پەیدا دەکرێ، بەڵام ئایە بۆمان دەبەن؟ چەکی تریشمان دەست دەکەوێ، وەعدی ماسک و قەمسەڵەشم وەرگرتووە، رەنگە بۆتان بکرین لە ئەوروپا و بۆتان بنێرین.

ئیتر وەکیلی سڵاو بن لە هەمووان، بە تایبەتی کاک هۆمەر و برایانی لای ئێوە.و هەربژین

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٤٤٢

شامی شەریف

برا گیان کاکە نەوەی خۆشەویست **١٩٩٠/١٠/٢٦**

سڵاوێکی شۆڕشگێڕانەی گەرم

شادی و سەرکەوتنتانم داوایە و ئێمەش باشین.

ئەم نامەیەتان بۆ کارەکەی ئەبوو علی بۆ دەنووسم، دووبارەی دەکەمەوە کە بەلای منەوە کارێکی زۆر گرنگ و مرۆڤپەروەرانە و بە سوود و بەکەڵکە بۆ کورد و کوردایەتی. بەو کارە دەتوانین روی گەشی مرۆڤپەروەرانەی خۆمان بە دنیا بسەلمێنین.

پێم وایە بۆ ئێستە و بۆ دوا رۆژیش کەڵکو تەئسیری باشی دەبێ، بەلای منەوە باشە کە هەر لە ئێستەوە، رێکخستنەکانی خۆمان ئاگاداربکەین کە - لە کاتی خۆیدا- گەر شەڕ قەوما – کارێکی گرنگی خۆیان، ئەرکێکی گرنگی خۆیان بکەنە پاراستن و ڕزگارکردنی ئەو جۆرە خەڵکانە.

من خۆشم بەتەمام، بانگەوازێک بەدەنگی خۆم بە کوردی و عەرەبی تۆمار بکەم و بۆتان بنێرم تا لە رۆژی خۆیدا لە رادیودا بڵاوی بکەنەوە.

هەروەها زۆرم پێ باشە گەر خۆشتان چوونە خوارێ لە کاتی خۆیدا ئەوە ئەرکی بە هەند و گرنگ بگرن.

ئیتر هەر بژین

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٤٤٧

لە: کاک مسعود بارزانی **١٩٩٠/١١/١٢**

بۆ: بەڕێز کاک نەوشیروان

سلاوێکی گەرم

ئەو هەڤاڵانەی ئێمە کە بەو کارەی کاک حسێن سنجاری هەڵدەستن، بانگمان کرد کە بێن بۆ وەرگرتنی دوا تعلیمات، بەداخەوە شەوی ٩٩٠/١١/١٠ لەسەر سنوری (دالانپەر) لەناو بەفر خنکاوە و شەهید بووە، بۆیە رۆژی ٩٩٠/١١/١٦ پێراناگەین ئەبێ یەکێ تر بنێرین، ئەگەر ممکین ببێ دوابکەوێ بۆ ٢٠-١١/٢٥ ئەوی لای خۆمان.

تکایە ئاگادارمان بکەنەوە لە رەئیتان.

لە: کاک نەوشیروان **١٩٩٠/١١/١٣**

بۆ: زۆر بەڕێز کاک مسعود بارزانی

پاش سلاو

سەرخۆشی لە جەنابت و بنەماڵەی تێکۆشەری ئەو پێشمەرگەیە ئەکەین کە شەهید بووە، زۆر بەداخم.

بەڵگە: ل. ٤٤٨

برای خۆشەویستم کاک نەوشیروان **١٩٩٠/١١/١٤**

سلاوێکی برایانەی گەرم..

به هیوای خۆشی و کامەرانیتانم و سلاوم بۆ هەموو برایانی لای خۆتان و لێرەش هەموو برایان سلاویان هەیە.

وا بزانم کاتی ئەوە هاتووە دانیشتنێک بکەین پێکەوە، ئینجا نازانم وەزعی جەنابتان چۆنە و ئایا کەی مجالتان دەبێ.

دەربارەی (غەزال):

هەروەک بە بروسکە ئاگاداری جەنابتم کرد، کە ئەو برادەرەی ئێمە کە مکلەف بەو کارە لەناو بەفر شەهید بوو، بەداخەوە دیارە دوو هەڤاڵی تریش کە لەگەڵیدا بوون ئەوانیش شەهید بوون. پێشتر وامان زانی کە ئەوان دەرباز بوون و چونەتە ترکیا، بەلام جەنازەی ئەوانیش دۆزرایەوە.

بەهەرحاڵ مادام وەعد دراوە بەناوی پارتی و یەکێتی، بابێ وەعد دەرنەچین، دووبارە هەڤاڵمان ناردن بۆ ئەوەی ئیدامە بە کارەکە بدەن.

بۆ رۆژی ١١/٢٠ وا احتیاط تا رۆژی ١١/٢١ بۆ رۆژی ١١/٢٠ وا احتیاط تا رۆژی ١١/٢١ چاوەڕوانیان دەبن لە هەمان ئەدرەسی کە بە کاک حسێن شنگاریمان بۆ ناردن، ئەمە لە ناوچەی رواندوز و لە هەمان کات یعنی رۆژانی ٢٠ و ١١/٢١ لە دهۆکیش هەڤالان ترتیباتیان کردوە و چاوەڕوانی دەستەیەکی تر دەبن کە لەو رێگەیەوە دەرۆن.

بەم شیوەیە:

دهۆک –گازینۆ بلیار– مقابل مرکز شرطه نزیک (فندق گارە) مشهورە بە گازینۆ امین زاخۆیی.

رۆژی ١١/٢٠ و احتیاط رۆژی ١١/٢١ سەعات ١٠ بەیانی تا سەعات ١٢ نیوەڕۆ کە میوانەکان چونە ناو گازینۆ لە دەستی چەپ لە جێگای چایچی یکیک دانیشتوە، لەو ئەپرسن ئایا علی چایچی لێرەیە؟ ئەوەی دانیشتوە وەڵام ئەداتەوە: من برای ئەوم، دووبارە میوانەکان ئەڵێن (أحمد). ئینجا برادەری خۆمان کە لە جێگای چایچی ئەبێ، بەخێرهاتنیان ئەکات و ئەیان بات.

بەڵام تا ژمارەیان کەمتر بێت باشترە و ئەگەر لەم دوو رۆژەدا یەعنی لە ٢٠ و ١١/٢١ نەگەیشتن، ئیتر ممکن بابێ جارێکی تر بتوانن ئەو ترتیباتە ساز بکەینەوە.

ئیتر خۆشتیان ئاواتمانە و هەربژیم بە خۆشی و کامەرانی

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٤٤٩

برای خۆشەویستم کاک نەوشیروان، پێشکەشە **١٩٩٠/١٢/١٧**

سلاوێکی برایانەی گەم..

بەهیوای خۆشی و کامەرانیتانم و داوای سەرکەوتنتان بۆ دەکەم، ئێمەش باشین و الحمدالله، سلاوی گەرممان ب ۆ برادەران و ئەحوالیان دەپرسین، وە لێرەش برادەران هەموویان عەرزی سلاویان هەیە.

پرۆژەکەم خوێندەوە، زۆر بە دیقەت، دەستتان خۆشبێت، بەراستی زۆر پرۆژەیەکی چاکە، ئێمەش لە مێژە پرۆژەیەکمان هەبوو، بەلام ئەوەی جەنابت بە منت دا، زۆر باشترە، بۆیە ئەوە دەکەینە پرۆژەی ئەساسی.

بێگومان لە هەمووی پێویست تر، ئەوەیە کە ئەو پرۆژەیە ببێتە پیلانی هاوبەشی (ی.ن.ک) و (پ.د.ک) و ئەبێ پێکەوە جێبەجێی بکەن، نەک هەرلایەک بەتەنیا ، بۆ ئەوەی رێگە لە هەر گیروگرفتێ کە احتماله بێتە پێش بگرین، هەروەها رێگە لە خەلکی هەلپەرست و تێکدەر بگرین.

وە بۆ ئەوەی بکەوێتە مرحلەی ئێش پێکردن، بە پێویستم زانی، کاک فرنسۆ و کاک عبدالعزیز بنێرمە خزمەتتان بۆ باسکردنی هەندێک خالی کە پێویستیان بە رونکردنەوە هەیە تا لەسەر رۆشنایی ئەنجامی باسکردنیان لەگەلتان دەست بەکار بکەین.

خالەکان:

١.دەست نیشانکردنی سەرکردایەتی هاوبەشی گشتی لە پارتی و یەکێتی.

٢.پیلانەکە بە چەند ناوێک تعمیم بکرێت.

٣.دامەزراندنی ٤ مەرکەزی قیادی بۆ محافظەکانی (سلێمانی، کرکوک، هەولێر، دهۆک) و ئەم مەرکەزانە سەر بە سەرکردایەتی هاوبەشی گشتی بن و تعلیمات و ئەوامر لەوان وەرگرن.

٤.کەی و چۆن بە لایەنەکانی تری (جک) بڵێین، باشترە ئاگادار بکرێن، بەڵام نەک ئێستا، بەڵکو لە کاتی قەومان.

٥.تحدیدی شوێنی سەرکردایەتی گشتی (بە رأی ئێمە لە ناوچەی رانیە) بێت.

ئیتر خۆشیتان ئاواتمانە، دووبارە رێز و سڵاوی گەرممان پێشکەش دەکەین.

براتان

مسعود بارزانی

١٩٩٠/١٢/١٧

بەڵگە: ل. ٤٥٤

شامی شەریف

برا و هەڤاڵی خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز **١٩٩٠/١٢/٢٣**

سلاوێکی شۆرشگێرانە

شـادی و خۆشـی و سـەرکەوتنتانم داوایە و ئـێمەش باشـین، هەردەم ئاواتەخوازم کە ساغوسەلامەت بن و سەرودڵتان رەحەت و ئاسودە بێت.

نامەکەتـانم وەرگـرت و زۆر سـوپاس، مـن خـۆم هەروام لە تـۆ رادیـوە و زۆریش بە مەحـاڵی دەزانم وا نەمێنینەوە لەگەڵ یەکتر، تکـای برایـانەم ئەمەیە گەشـبینتربن، مـن پـێم وایە هەم(آنجـازات)ی مێژوومـان بەدیهێنـاوە و هەمـیش ئاسۆ رووناکە.

ڕووداوەکـانی دنیـاش تـا دێ، بەرەو ئەو راسـتیە دەچـن کە کـابرای جەلـلاد دەبێ بـروات و شـەڕیش زۆر نـزیکە، پێم وایە ئەمجـارەش صـدام تیـا دەچێت. ئەمە هەر بۆچونی خۆم نیە: بەڵکو لەو هەموو گفتوگۆیانەی کە بە رەسمی و بە نهێنیش (هی رەقت) کە لەگەڵیان کردووم، هەمووی ئەوەیان دووپات کردۆتەوە، کە صدام دەبێ بروات و وەزعەکەش بەرەو شەڕ دەچێت.

لە پاریس، لەنـدەن، بەرەسـمی پێیـان گوتـووم، لە ڤینـاش کـابرای لەگەڵ وریـا (د. وریـا رەوانـدزی)، – واتە لەمەر مهابـاد- و نـوێنەرێکی کۆشـکی سـپی هەروایـان دووپـات کـردەوە بۆمـان. ئینگلیـز دەڵـێن: بەنـاوی خۆیـان و ئەمەریکاشەوە قسە دەکەن، پوختەکانیان لای کاک فەریدونە...

مایەوە هەندێ شتی تایبەتی کە رەنگە هەندێ جهازی پەیوەندی زۆر نوێمان دەست کەوێ، ئەوە بە کاک فەریدونم گوتـووە، لەگەڵ ئەوشدا، وا لەم نـامەیەدا هەندێ شتی گرنگتان لە دیدو بۆچونی خۆم، پێشکەش دەکەم:

یەکەم: پێم وایە هەموو لایەنەکان پێکهاتوون لەسەر پێویستی بوونی دیموکراسی و مافی مرۆڤ و مافی کورد لە عێراقی دوای صدامدا. مافی کورد لە ئۆتۆنۆمیەوە دەگرێتەوە تا سەر جیابوونەوە و سەرخۆبوون – فیدراڵ و کۆنفیدرالیش- . هەروەها گەر تورکیا بکەوێتە شەڕەکەوە، ئەوا دەبێ تورکیاش تەنانەت گەر کوردستانی عێراقیش داگیر بکات، ئەوا هەقێکی کورد بدات، هیچ نەبێ ئۆتۆنۆمی و مافی مرۆڤ و دیموکراسی.

گوایە چونی ئەو دوایەی (ڤێبستەر) ی سی ئای ئەی بۆ تورکیا یەکێک لە ئەرکەکانی سەلماندنی ئەوە بووە بە لەشکری تورکیا.

دووەم: چەند خۆمان زووتر و باشتر بتوانین، دەست بەسەر کوردستانی عێراقدا بگرین لە کاتی هەرەسهێنان و شڵەژانی وەزعەکەدا، ئەوا زۆرتر و زووتر ماف وەردەگرین، من ئەوەشم لێ بیستوون و زۆریش بە دۆستانە و برایانە و بە قسەی دڵسۆزانە و پەرۆشیشەوە.

سێیەم: هەرچەندە من پێم وایە، صدام (صحونە خلعان) بەڵام دیسان هەر دەبێ حسابی هەردوو ئیحتیمالەکەی نەمان و مان هەر بکەین. بەڵام هەر ئیحتیمالە دەبێ بەقەدەر دەرەجەی خۆی هێز و توانا و سیاسەت و هەڵوێستی بۆ دابنێین و تەرخان بکەین.

چوارەم: زۆرم پێ باشە کە ئێوە نەخشەی باشتان داناوە بۆ ئەو رۆژە و ئەو کاتە، بەڵام تکام وایە حسابێک بۆ هاتنەوەی منیش بکەن لە بادینانەوە، واتا هەندێ هێز و توانای هەڤاڵان و دۆستان بۆ ئەو رۆژە تەرخان بکەن. من خۆم رەنگە لێرە دەیان چەکدارم پێ پەیدا بکرێ، بەڵام هەردەبێ بناغەی نەخشەکە لە ناوەوە، لە لایەن ئێوەوە بۆم دابندرێ.

ئەوەی بەلامەوە گرنگە، پسپۆری جیهازەکانن، خوازیا کە کاکە بەخە لە لندن با، تاکو هینەکەی ئەوێم پێ بکردبا و پێ دەناردباوە بۆتان یان بۆ شام، گەر ئەوەی پێی ناکرێ، بە پەلە مامۆستا عوسمانم بۆ بنێرە بۆ شام.

بۆ هینەکەی فەرەنساش، کاکە حەمەم لێ کردوە بە بەرپرسیار، دەبێ تا ئێستا چوبێت، بەڵام دیسان هەر (٣-٤) کەسی زۆر باشی زۆر جێگای ئیعتیمادمان پێویستە بۆ فێربوونی زۆر شت، وەک مامۆستا، لێتان ناشارمەوە کە من ئەم جۆرە شتانەم بەلاوە نیشانەی زۆر شتی گرنگ و دڵخۆشکەرن، بەلای منەوە (ئەهمیەتی خۆیان هەیە، نەشەبتی ئێ دینە) .

براگیان کاکە نەوە، زۆرم پێ خۆشە بەڵێنەکانت بەجێ دێنن، بەڵام تکام وایە زۆتر هەوڵ و توانا و وزەی خۆتیان بۆ تەرخان کەی، بەتایبەتی لە مانگی داهاتوودا، کە پێم وایە لە گونیەکە بقەومێ! "چشت دەبێتەوە لە خۆی".

هەروەها پێم باشە کە خەڵکەکەمان جۆشدەینەوە، باشتریان بێنینەوە جۆش و خرۆش، پێم باشە پتر و زۆرتر خەریکی ناوەوە بن کە بێگومان کاری مێژویی تان کردوە. پارەیان زۆرتر بۆ بنێرن، باشتریان لێ سەرف بکەن.

مەسەلەکەی لەمەر حسێنیش زۆر کەڵکی بۆمان هەبووە، یەکێک لە کەڵکەکانی قەولە ئەوەبێت کە شولتز نامەیەکمان بەدەست خۆی بۆ بەرێت و بیداتە دەست بووش و لەسەرمان هەڵبداتێ.

لە دویدا تکای برایانەم ئەمەیە کە ئاگات لە ناسکی وەزعەکە بێ، جارێ هەر دەبێ لەگەڵ کاک عومەر بیگوزەرێنیت، هەرچەندە پێم خۆشە لە پەناتان نەما بێ.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٤٥٥



بروسکەنامە

١٩٩١

١٩٩١

١. مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/٦
٢. نەوشیروان بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/١/٨
٣. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/٩
٤. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/١٢
٥. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/١٤
٦. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩١/١/١٤
٧. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/١٦
٨. نەوشیروان بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/١/١٦
٩. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/١٧
١٠. مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/١٧
١١. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/١/١٨
١٢. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/١/١٨
١٣. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	١٩٩١/١/١٩
١٤. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/٢١
١٥. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی، نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/٢٣
١٦. مسعود بارزانی بۆمام جەلال،نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/٢٥
١٧. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال ، نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/٢٦
١٨. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/١/٢٧
١٩. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال، نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/٢٧
٢٠. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/٢٧
٢١. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال، نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١/٣١
٢٢. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٢/١

٢٣. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال، نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٢/٢
٢٤. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩١/٢/٧
٢٥. مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٢/٢٧
٢٦. نەوشیروان مستەفا بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/٢/٢٧
٢٧. نەوشیروان مستەفا بۆ هەموو میحوەرەکانی یەکێتی	١٩٩١/٢/٢٧
٢٨. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا، مسعود بارزانی	١٩٩١/٣/٣
٢٩. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال، نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٣/٥
٣٠. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	١٩٩١/٣/٧
٣١. مولازم عومەر بۆ مسعود بارزانی،نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٣/٩
٣٢. مولازم عومەر بۆ مسعود بارزانی،نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٣/٩
٣٣. مولازم عومەر بۆ مسعود بارزانی،نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٣/٩
٣٤. مسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩١/٣/١٠
٣٥. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی، نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٣/١٣
٣٦. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩١/٣/١٥
٣٧. مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٣/٢٦
٣٨. مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان، رەسول مامەند ..	١٩٩١/٣/٢٧
٣٩. مولازم عومەر بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٣/ ٢٨
٤٠. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا، مسعود بارزانی	١٩٩١/٣/٢٨
٤١. حەسەن کوێستانی بۆ کۆسرەت رەسوڵ،نەوشیروان	١٩٩١/٣/٢٨
٤٢. مولازم عومەر بۆ نەوشیروان مستەفا و مسعود بارزانی	١٩٩١/٣/٢٨
٤٣. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی، نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٣/٢٩
٤٤. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی، نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٣/٢٩
٤٥. حەسەن کوێستانی بۆ مامجەلال،نەوشیروان	١٩٩١/٣/٢٩

٤٦. مولازم عومەر بۆ مسعود بارزانی و نەوشیروان	١٩٩١/٣/٢٩
٤٧. كۆسرەت رەسوڵ بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩/٣/٢٩
٤٨. مام جەلال بۆ مەسعودبارزانی، نەوشیروان ...	١٩٩١/٤/٥
٤٩. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/٤/٦
٥٠. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/٤/٦
٥١. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/٤/٧
٥٢. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٤/٧
٥٣. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/٤/٨
٥٤. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/٤/٩
٥٥. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	١٩٩١/٤/٩
٥٦. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	١٩٩١/٤/١٢
٥٧. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	١٩٩١/٥/١١
٥٨. مەسعودبارزانی بۆ مام جەلال	١٩٩١/٥/٢٦
٥٩. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/٧/١٦
٦٠. م.س یەکێتی بۆ مەڵبەندەکان و مام جەلال	١٩٩١/١٠/٩
٦١. مسعود بارزانی بۆ لایەنەکانی بەرەی کوردستانی	١٩٩١/١٠/٩
٦٢. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/١٠/٣٠
٦٣. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩١/١١/١٩
٦٤. ٦٧. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩١/١١/٢٩

١٩٩١

ساڵی ١٩٩١، بە یەکێک لە ساڵە گرنگ و چارەنوسسازەکان بۆ کورد و عێراق و ناوچەکە دەژمێرێت، کۆمەڵێک رووداوی گرنگ تێیدا رویان داوە لەوانە:

- شەری هاوپەیمانان دژ بە رژێمی عێراق.
- گەرانەوەی هێزی پێشمەرگە بۆ ناو شار و شارۆچکەکانی کوردستان
- راپەرینی خەڵکی کوردستان.
- رزگارکردنی زۆربەی شار و شارۆچکەکانی کوردستان بە شاری کەرکوکیشەوە.
- گەرانەوەی سوپای عێراق بۆ زۆربەی ئەو شار و شارۆچکانەی کە هێزە کوردستانیەکان رزگاریان کردبوو.
- کۆرەوی هاوولاتیانی کوردستان.
- دەستپێکردنی گفتوگۆ لە نێوان بەرەی کوردستانی و رژێمی عێراق.
- سەرهەڵدانی ناکۆکی سیاسی و سەربازی لە نێوان یەکێتی و پارتی.

١٩٩١ بە یەکێک لە گرنگترین ساڵەکانی مێژوی هاوچەرخی کوردی دەژمێردرێت، یەکەمجارە هێزە کوردیەکان، هەموویان بەیەکەوە، لە شاخەوە دێنەوە شار و هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان رزگار دەبن و کورد دەبێت بە خاوەنی دەسەلاتی خۆجێی خۆی.

مەسعود بارزانی بە پێی نامەکەی زۆر گەشبینە بەو نزیکبوونەوەیەی لەگەڵ یەکێتی و لە ١٩٩١/١/٦ دا لە نامەیەکدا بۆ نەوشیروان مستەفا دەنوسێت (ئەوەی بەلای منەوە زۆر گرنگە، نیشانی دۆست و دوژمن بدەین لەوە رۆژەدا

کە پارتی و یەکێتی یەک رۆحن لە دوو جسمی جیاوازدا..) مام جەلالیش لە دەرەوە خەریکی کۆکردنەوەی پشتگیری مادی و مەعنەویە بۆ بەرەی کوردستانیی و ناوبەناو نامە دەنێرێت و ڕاو بۆچونی خۆی دەربارەی رۆژانی داهاتوو دەردەبڕێت، وەک لە نامەیەکدا بۆ نەوشیروان مستەفا لە ١٩٩١/١/١٢ دەنوسێت (وا رۆژەکانی چارەنووسساز نزیکدەبنەوە، ئەمجارەیان یان هەرە یان وەرە..) هەروەها دەنوسێت (هەوڵدەین کۆمەڵانی خەڵک سازدەین، لەگەڵ جاشەکان پەیوەندی بکەین، بە هێزی جەیشی شەعبی بەشە کوردەکەی یەوە پەیوەندی بکەین، بەڵام بە هێمنی و بە شێنەیی، پێویستە کەرکووک لە بیر نەکەین: لە روخانیا دەبێ بگەینە کەرکووک..) هەر لەو نامەیەدا، چەند ئامۆژگاری تر ئەدات و دەڵێ: (پێویستە لەگەڵ برایانی پارتی هاوکاری باش بکەین، رەفتارمان لەگەڵ خەڵک زۆر باش بێت، ماوەی ڕاووڕوتی پێشمەرگە نەدەین و لێبووردنی گشتی دەربکەین. خەڵکی خۆمان چەکدار کەین ...و بەشدار کەین).

لەم کات و ساتەی سەرەتای ڕاپەرین و دابەزین بۆ ناو شارەکان، هێزەکانی هاوپەیمانان و وڵاتانی دراوسێ: ئێران، تورکیا و سوریا هەریەکە بە شێوەیەک و لە ڕوانگەی بەرژەوەندی خۆیانەوە، هاوکاری هێزەکانی بەرەی کوردستانیان کردوە، وەک لە نامەیەکی مەسعود بارزانیدا بۆ نەوشیروان مستەفا لە ١٩٩١/١/١٧ هاتووە (هەوڵمانداوە هەر ئیمرۆ لەگەڵ دۆستەکانمان تسهیلاتی تحرکاتی قوات و هاتوچۆمان و کردنەوەی هەندێک محاوری ئەساسی و تامینی ئازوقە جێبەجێ بکەن.)

مەسەلەی شەڕ و روخانی رژێم، لای هەموو هێزە کوردی و عێراقیەکان وەک یەک نەبووە، لە نامەیەک مام جەلال لە ١/٢١ دا بۆ نەوشیروان مستەفا دەنوسێت: لە ناو ئیسلامیەکان و شیوعیەکاندا دیسان شیعاراتی وەستاندنی

شەڕ سەری هەڵداوەتەوە..) هەروەها ترس لە دەستێوەردانی دەرەکی لە ئارادا بوو لە کاتی هەڵگیرسانی شەڕ، بۆیە مەسعود بارزانی لە نامەی ١/٢٢ دا بۆ مام جەلال دەنوسێت: (مەترسی گەورەمان ئەوەیە کە تورکیا اسغلالی ئەم هەل و مەرجە بکات و بە فرۆکەی خۆی لە جەماوەری کوردستان بدات..)

هەر لەو رۆژانەدا، ناکۆکی لەنێوان ئەندامانی بەرەی کوردستانی دا سەری هەڵدابوو، وەک مام جەلال لە نامەیەکیدا بۆ مەسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا لە ١/٢٧ دەنوسێ (منیش پێموایە کە پارتی و (ی.ن.ک) لە کەس قبووڵ نەکەن بە کەیفی خۆیان رەفتار بکەن و چی یان ئەوێ بیکەن، بێ گوێدانە بڕیارەکان و سیاسەتی بەرەی کوردستانی، پێموانیە سامی و د. مەحمود هەقیان هەبێ چی بکەن بە ناوی خۆیانەوە، چونکە مادام بەشداری بەرەن دەبێ بە پێی سیاسەتی و پلانەکانی بەرە بجوڵێنەوە..)

لە کاتی خۆ ئامادەکردن بۆ گەڕانەوە بۆ کوردستان و دەستپێکردنی راپەرین، باری ئابووری یەکێتی خراپ بووە و ئەمەش لە نامەیەکی نەوشیروان مستەفا دا لە ١٩٩١/٢/٧ دا بۆ مام جەلال دەردەکەوێت کە دەنوسێت:(ئەمان "مەبەست ئێرانیەکانە" ٥ مانگە هیچ پارەیەکیان پێ نەداوین، ئازوقەشیان پێ نەداوین، گوایە نایانەوێ زەرەر لە حیادییەکەیان بکەوێ، مەسرەفمان زیادیکردوە بەهۆی کۆکردنەوەی هێزەکان و زۆرکردنی مەفرەزەکانی ناوەوە، بۆکاتی چونەوە نە پارەمان هەیە نە ئازووقە...)

کۆتایی مانگی شوبات و سەرەتای مارت، کاتی گەڕانەوەی هێزی پێشمەرگە بوو بۆ ناو شارەکان، ئەوەش لە بروسکەیەکی نەوشیروان مستەفادا لە ٢/٢٧ دا بۆ هەموو بەتالیۆن و محوەرەکان دەردەکەوێت: (هەموو هێزەکانتان ئامادەبکەن و اجازە رابگرن و ئەوانەی بە اجازە رۆشتون و لە ماڵی خۆیانن، داوا بکەن بە زوترین کات بگەڕێنەوە بنکەکانیان...)

هەر لەبەر ئەوەی لە سەرەتاوە متمانەی تەواو لە نێوان یەکێتی و پارتی دروست نەبووبوو، بۆیە هەریەکە چاوەڕێی کردوە ئەوەی بەرامبەر هەڵەیەک بکات بۆ ئەوەی بیکات بە بیانوو، مەسعود بارزانی لە ٢/٢٧ بروسکەیەک بۆ نەوشیروان مستەفا دەنوسێت: (اتفاق مان وابوو کە هەموو تحرکات هاوبەش و بە ئاگاداری یەکتری بێ، بە پێی ئەو بەرنامەیەی دانرابوو لێرە، وەک بیستومە بۆ هەولێریش هێزتان ناردووە. ئێمە لەم تحرکاتە ئاگادار نەکراوین و ناگونجێ لەگەڵ اتفاق مان لەم کاتەدا هەر تحرکێک یەک لایەنە لە بەرژەوەندی دانییە!)

نەوشیروان مستەفا، لە هەمان رۆژدا وەڵامەداتەوە و دەنوسێت:(هێزە سەرەکیەکانی ئێمە هەر لە شوێنەکانی خۆیانن و ئەوانەی نێراونەتە خوارێ، بەشێکن لە هێزی تایبەت بۆ کۆکردنەوەی زانیاری و پەیوەندی، ژمارەیان زۆر نین، ئەوە امتدادی خطەی کۆنی ئێمەیە..) هەر لەو بروسکەیەی نەوشیروان مستەفادا ئەویش گلەیی لە پارتی هەیە و نوسیویتی: (ئێمە بەداخەوەین لە زۆربەی لقەکان کادر و پێشمەرگەکانی ئێوە خەریکی کاروباری تایبەتی خۆیانن و، وەکو رێکەوتبووین ئەبو هیچ نەبێ مسئولەکان پێکەوەبن و بە تایبەتی لەم رۆژانەدا کە سەرنووشت سازە..) لەم دو بروسکەیەدا دەردەکەوێت، کە پێش راپەرین، پەیوەندیەکانی نێوان پارتی و یەکێتی ئەوەندە پتەو نەبووە وەک پێویست.

هەر لە یەکەم رۆژی راپەرینەوە، دەستی تالانی و بردنی کەلوپەلی گشتی و تایبەتی زۆربەی ناوچەکانی کوردستانی گرتەوە و ئەوانەی ئەو کارانەیان دەکرد، کەسانی دەست رۆشتو بوون لەناو هێزە کوردیەکان و هەندێکیان بە فرمانی ئەو هێزانە تالانیان دەکرد و کەلوپەلی زۆر گرنگ و بە بەهاو ستراتیجیان رەوانەی ئێران دەکرد، بەتالان بردنی پردی بێخمە، نیشانەیەکی

دیار و ناشیرین بوو بە مێژوی هێزە سیاسیەکانەوە، لەو بارەیەوە، مولازم عومەر عەبدوڵا لە ١٩٩١/٣/٩ دا لە بروسکەیەکدا بۆ مەسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا دەربارەی شاری سلێمانی دەنوسێت: (هەر دوێنێ معملی جگەرە و بەنزینخانە و دائرەی تربیە، بینای حسیب صالح، مطعم ابو سناء لەگەڵ کۆمەڵێک دوائری تر تالان کران و سوتێنران..)، ئەمە وێنەیەکی رۆژانی یەکەمە لە سلێمانی و بە دڵنیاییەوە لە زۆر شار و شارۆچکەی کوردستان، کە یاسا بەرقەرار نەبووە و هەریەکە ئەوەی کردوە کە بە باشی زانیوە لە تالانی و بردنی موڵک و ماڵی گشتی و تایبەتی و کوشتن و برینی کەسانی گومانلێکراو، بێ دادگا و لێکۆلینەوە و دەست بەسەراگرتنی موڵک و ماڵیان.. ئەم کارانە لاپەرەیەکی رەشی هەندێ سەرکردەی ناو هێزە کوردیەکانی ئەو رۆژانە نیشان ئەدات.

هەر لەو بارەیەوە، هەندێ بروسکە و نامەی زۆر کەمی مولازم عومەر و کۆسرەت رەسوڵ و حەسەن کوێستانیمان بڵاوکردۆتەوە، بۆ ئەوەی خوێنەر بزانێت بارودۆخی کوردستان لەو ساڵەدا چۆن بووە و هێزە کوردیەکان، چەند ئامادەبوون شەڕی مان و نەمان لەسەر پیرۆزترین شاری کوردستان بکەن!

بەهۆی ئەو ئاڵۆزیە سیاسی و سەربازییەوە، بارودۆخی ئابووری کوردستان زۆر خراپ بوو، ئەوەش لە بروسکەیەکی هاوبەشی مەسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفادا لە ٣/١٠ کە ئاراستەی مام جەلالیان کردوە کە لە دەرەوەی کوردستان بووە و دەردەکەوێت: (تکایە هەوڵ بدە بە هۆی رەئیس آسد ئەم دوخاڵە کاریان بۆ بکرێت: آ. بەهۆی مصر و سعودیە، نفوزی خۆیان بەکار بێنن تا امریکا و حلفاء مجال نەدەن رژێم چەکی کیمیاوی و چەکی ئاسمانی لە دژی ژن و منال و شارەکان بەکار بێنێ. ب. استعداد وەربگیرێت لە

سنوری سوریاوە خواردەمەنی و سوتەمەنی و هەموو هاوکاریەکی تر بۆ گەلی عێراق..)

لە ناوەراستی مانگدا، مام جەلال بروسکەیەک بۆ مەسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا دەنێرێت و دەنوسێت: (وا خۆم سازئەدەم بۆ گەڕانەوە بە رێگای زاخۆدا) هەر لە هەمان رۆژدا نەوشیروان مستەفا، وەڵامی ئەداتەوە و دەنوسێت:(زۆرم پێ خۆشە و باشە هەرچی زوتر بگەرێنەوە..)

لە رۆژی نەورۆزدا، بەشێکی زۆری شاری کەرکوک و هەندێ ناوچەی دەوروبەری ڕزگار کراو و ئەمەش بە دەستکەوتێکی گەورەی مێژویی دانرا کە کورد هەمیشە خەباتی بۆ کردوە و خەوی بە ڕزگاربوونیەوە بینیوە، بەڵام لەبەر ئەوەی پلانی ورد و تۆکمە نەبووە و هێزی زۆر بۆ ئەو مەبەستە تەرخاننەکرابوو، رژێم توانی لە ماوەیەکی زۆر کەمدا ناوشارەکە بگرێتەوە و وردە وردە دەستی بگاتە شوێنەکانی تریش و ئەوە سەرەتای کۆرەکە بوو. حەسەن کوێستانی لە بروسکەیەکدا بۆ کۆسرەت رەسوڵ و نەوشیروان مستەفا لە ٨/٢٨ دەنوسێت: (هێزەکەمان شەڕ ناکات، زیاتر لە ٣٠٠ پ.م. لە زنجیرەکانی کانی دومەڵان دانراوە، شار بەدەست دوژمنەوەیە، قۆڵەکانی بە گشتی شکاوە، زۆربەی هێزەکە دەرچوە و هێزەکە توانای بەرگری نەبوو، لە زنجیرەکانی کانی دومەڵان رێگەی سلێمانی گیراوە و خەڵک شاریان چۆڵ کرد..)

زۆربەی بروسکەکان، ئەوە نیشان ئەدەن، کە هێزی پێشمەرگە بۆ بەرگری لە کەرکوک و دەوروپشتی وەک پێویست نەبووە و هەریەکە بە شێوەیەک و بە بیانویەک خۆی لە شەڕەکە دزیوەتەوە، کۆسرەت ڕەسوڵ لە ٣/٢٩ دا لە بروسکەیەکدا بۆ نەوشیروان مستەفا دەنوسێت: (ئەمشەو محاوەلەی پردێمان کرد، موفق نەبووین، هەر هەموو هێزەکە ئێمەیان جێهێشتوە، هەر خۆمان و مەفرەزەکانمان لەبەردەمی دوژمندا ماوین، ژمارەشمان لە ٢٠ پێشمەرگە

تێیەرناکات، ئەگەر وا بڕوات وردە وردە بەرەو قوشتەپە و هەولێر دێن..) هەر لە هەمان ڕۆژدا، مولازم عومەر بروسکەیەک بۆ ئەو بەڕێزانە دەنێرێت و دەنوسێت (هێزەکەی دوژمن لە تقدم دایە بەرەو جادەی سلێمانی، قەرەهەنجیریان گرت و ڕۆحیەی مقاوەمە زۆر کزە، تەنها هێزی پێشمەرگەی یەکێتی و پارتی لێیە، ئەویش هێزێکی شەق و شڕ..)

لەم کاتە گەرمەدا کە شەڕ بەردەوامە و هێزەکانی بەعس لە پێشڕەویدان و هەنگاو بە هەنگاو دێنە پێشەوە و شار و شارۆچکەکان دەگرنەوە، گفتوگۆی بەرەی کوردستانی لە گەڵ میری لە ڕێگای بەرزان تکریتی برای صدام حسێن کە باڵوێزی عێراق بوو لە جنێف، دەستپێکرد، ئەو نامەی نارد بۆ مام جەلال وبۆ دەستپێکردنی گفتوگۆ ، لە ١٩٩١/٤/٥ دا مام جەلال بروسکەیەک بۆ مەسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا دەنێرێت: (مقدم دارا "دارای تۆفیق ئاغا" لە بەغداوە قسەی لەگەڵ کردم و پێی ڕاگەیاندم کە میری ڕازییە بە شەڕ ڕاگرتن و ئەمری داوە هەرکەسە لە شوێنی خۆی بێت) لەدوای ئەم بروسکەیە، کۆمەڵێک بروسکەی تر هەن کە باس لە شێوەی گفتوگۆکان دەکەن.

دوای کۆمەڵێک پەیوەندی و هاتوچۆ لە نێوان کوردستان و بەغدادا، دواجار مەسعود بارزانی سەردانی بەغدا دەکات و لە بروسکەی ڕۆژی ٥/١١ دا بۆ مام جەلال، زۆر بە گەشبینیانە دەربارەی گفتوگۆکانی دەنوسێت: (ئەم ئێوارەیە دوبەدوو لەگەڵ سەرۆک دانیشتم، یەکجار ایجابی بوو، لطفی زۆر زۆر بوو، وا ئەزانم هەموو کارەکانم تەواو بوو..)

گفتوگۆ ماوەیەکی خایاند و مام جەلالیش سەردانی بەغدای کرد و صدامی بینی و ئەویش گەشبین بوو کە ئەم گفتوگۆیانە بێ ئەنجام نابێت (نامەی مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا لە ١٩٩١/٧/١٧)

لە سەرەتای تشرینی یەكەمی ١٩٩١ دا گرژی و مەترسی پێكدادان لە نێوان پارتی و یەكێتی دا دروست دەبێت و مەسعود بارزانی لە ١٩٩١/١٠/٩، بروسكەیەك بۆ لایەنەكانی بەرەی كوردستانی دەنوسێت: (پاش دانیشتن لەگەڵ برایانی سەركردایەتی (ی.ن.ك) اتفاق كرا توندی لە هیچ شوێنێك نەمێنی، وە هەر مسئولێك پلەی هەرچی بێت ئەگەر سەرپێچی بكات وە لە تعلیماتی سەركردایەتی سیاسی بەرەی كوردستانی لا بدات، توشی سزا دەبێت..) یەكێتیش بە هەمان ناوەرۆك بروسكەی بۆ هێزەكان ناردووە .

لە كۆتایی ساڵدا، بەرەی كوردستانی ئەو رۆڵەی نامێنێت كە لە پێناویدا دروست بوو، وای لێهات هەر حیزبە خەریكی كاروباری خۆی بێت و هیزە بچوكەكانیش هەستیان دەكرد كە پارتی و یەكێتی بە پێی كات و شوێن، هەژمونیان بەسەر بەرەدا هەیە، لەم بارەیەوە مام جەلال لە نامەی رۆژی ١٩٩١/١١/٢٩ دا بۆ نەوشیروان مستەفا دەنوسێت: (بەرەی كوردستان عێراق، هەر سست و بێ كارەیە، سەبارەت بەوەی كە یەك سیاسەت و یەك هەڵوێست نین، دەزگاكان یەك نەخراون، هەر حیزبەش بۆخۆی خەریكە...).

لە: مسعود بارزانیەوە

برای خۆشەویستم کاک نەوشیروان **١٩٩١/١/٦**

سلاوێکی گەرم..

بە هیوای خۆشی و کامەرانیتانم و داوای سەرکەوتنتان بۆ دەکەم، وە زۆر سڵاومان هەیە بۆ هەموو برایانی لاتان، بە تایبەتی کاک م. عومەر، لێرەش برادەران هەموویان سڵاویان هەیە.

١. ئەوا بەرنامەی پیلانی هاوبەش، ئەوەی کە بە ئێمە مربووطە، بۆتان هنێرین، تکایە لە دواکەتنی بمانبوورن، چونکە لەم ماوەیەدا، زۆر خەریک بووین و خۆشم نەخۆشبووم. چەندجار ناچار بووم بۆ چەند رۆژ استراحەت بکەم و مراجەعەتی دکتۆر بکەم. ئێستاش بە تەواوەتی چاک نەبووم.

٢. بەرنامەی ناوچەی لقی١یشمان ناردە خزمەتتان و زۆر پێم خۆشە لەوێش حتماً هاوبەش بیت و زۆر پیرۆز ئەبێ کە برادەرێکی وەک م. عومەر قیادەی هەموو هێزەکانی ئەوێ بکات.

٣. ئەوەی لامن زۆر زۆر گرنگە، پیشانی دۆست و دوژمن بدەین لەو رۆژەدا کە پارتی و یەکێتی یەک رۆحن لە دوو جسمی جیاوزدا و کەسێک بە خەیاڵیش جرئەتی ئەوەی نەبێ، بیر لەوە بکاتەوە کە مشاکل دروست بکات.

٤. بە نیسبەت قیادەی هێزەکانیش، کە پێکەوەبووین، هیچ مشکلە نابێ و هەموو شت بە گیانێکی برایەتی و بەرژەوەندی گەلەکەمان دەبێ.

٥. جەنابت مخوەلی هەر گۆڕانێک لە بەرنامەکان بکەین و من موافیقم.

ئەوا کاک فەرەنسۆ و عەبدوالعزیز دێنەوە بۆ خزمەتتان و بروسکەشمان کردووە کە مسئولینی لقی ٢ و لقی ٣ و لقی ٤ لە سەردەشت چاوەڕوانیان بن تا هەموویان پێکەوە بێنە خزمەتتان.

وە چۆنتان بە باش زانی و لە چ مستوایەک بۆ چاوپێکەوتن مسئولەکان لەگەڵ هەرسێ هەڤاڵی مسئولینی لقەکان أتفاق بکەن و جەنابت رۆژی دانیشتن تحدید بکە و خۆت سەرپەرشتی دانیشتنەکە بکە و ئامۆژگاری پێویستیان بێ بدە.

ئیتر خۆشیتان ئاواتمانە

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٤٥٧

قاسمە ڕەش ١٩٩١/١/٨

زۆر بەڕێز جەنابی کاک مەسعود

سلاوێکی گەرم

هیوادارم هەمیشە لە خۆشیدا بن.

برادەران لێرە هەمو عەرزی سەلامیان هەیە، ئومێدەوارم ئێستە لە نەخۆشی چاک بوبنەوە،، هەمیشە لەش ساغ و تەندروست بن.

زۆر سوپاسی ئەو هەمو لوتف و بروایەی جەنابت ئەکەین. بێگومان ئێمە لە برا گەورەی خۆمان هەر ئەوەمان چاوەڕێ ئەکەین و، هەروەکو جەنابت نوسیوتە ئەبێ وەکو گیانێک لە دو لەش دا، کار بکەین و بێگومان ئەوە شتێک ئەبێ دڵی هەمو گەلەکەمان خۆش ئەکات و تین و تەوژم بە جولانەوەکەی ئەدا. ئێمە بەڵێن ئەدەین کە جێگەی ئەو بڕوایە بین.

لەگەڵ هەڤالان قسەمان کردوە، لەسەر هەمو قۆڵەکان ڕێک کەوتین کە چۆن پێکەوە کار بکەین، هەروەها دەزگای بێتەلەکانمان یەک خست بۆ ئەوەی لەو کاتەدا هەمو ئاگاداری یەکتری بن.

بۆ مەسەلەی بادینان، هەوڵ ئەدەین چەند هەڤاڵێکی باش لەوێ دابنێین و بێگومان ئێمە هەڤاڵ و هێزەکەی پارتی بە هی خۆمان ئەزانین و ئەوان هەرچی بکەن ئێمە پشتیوانیان ئەبین بۆ گەیشتن بە ناوچەکە ئەگەر لەو کاتەدا ڕێگەی گادەر نەکرایەوە قسەمان لەگەڵ کردون کە ئەگونجێ لە زرارەتیەوە یاخود لە ئەسکی کەڵەکەوە بگەنە ئاکرێ و شێخان.

سڵاوم هەیە بۆ هەمو هەڤاڵەکانی ئەوێ.

بە هیوای خۆشی و سەرکەوتنتانم

برای دڵسۆزتان:

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٤٥٩

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/١/٩**

بۆ: بەرێز کاک نەوشیروان

سلاویکی گەرم

١. دوێنێ لە سعودیەوە ئاگاداریان کردین کە وفدێکی جبهەی عێراقی بچێ بۆ لایان چونکە گوایە بڕیاریان داوە اعتراف بە بەرە بکەن و ئەو نەوتەی عێراق کە لای ئەوان خەزن کراوە بدەنە بەرەکە ، گوایە بەرەکە دەبێتە بەدیلی حوکمی عێراق لە دوا رۆژدا، پێم باشە بە نامەیەک کاک مسعودیش لەو خەبەرە ئاگادار بکەیت.

٢. بە پێ ی هەمو سەرچاوەکانی من، گەر صدام حسین کوێت بە تەواوی چوڵ نەکات شەڕ حەتمییە.

بەڵگە: ل. ٤٦٠

شامی شەریف **١٩٩١/١/١٢**

برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز

هەڤالانی کۆمیتەی کارگێری سەرکردایەتی بەڕێز

سلاوێکی شۆڕشگێرانەی گەرم

شاد و سەکەوتنتانم داوایە.

وا رۆژەکانی چارەنووس ساز نزیک دەبنەوە، ئەمجارەیان یا هەرە یان وەرە! گەر صدام بڕوا، ئەوا دەرگای خێر و خۆشی، ڕزگاری و دیموکراسیمان لێ دەکرێتەوە. گەر مایەوە، دەبێ حسابی فرانکۆی بۆ بکەین، دیارە من ویست و ئارەزو و بۆچونم لەگەڵ نەمان و روخانیەتی، بەلام دەبێ حسابێکیش بۆ مانەوەی بکەین: با بەلەریش بێت، کە ئەوسا رەنگە گفتوگۆ قبووڵ بکات و لێتان بێتە پێش!.

بۆیە من پێم وایە لە دانانی نەخشەی چوونە ناو شار و شارۆچکەکان دەبێ بۆ هەردولایەنەکە حساب بکەین، هەریەکەیان بەقەدەر نیسبەتی ئیحتیمالی خۆی: واتە نە هەر ئیحتیمالی شەڕ و روخاندن، نە هەر تەنها ئیحتیمالی مان حساب بکەین. بەڵکو ئاگامان لە هەردوولا و لە پانایش هەبێت.!

من پێم وایە رۆژانی یەکەم، هەقە ئێمە لەناو خەڵک بین بۆ سازدان و هاندان، بەلام پەلە پەل و هەڵپە هەڵپ نەکەین لە کاری کاڵوکرچی ناوەخت.!

هەوڵدەین کۆمەلانی خەڵک سازدەین، لەگەڵ جاشەکان پەیوەندی بکەین: بە هێزی جەیشی شەعبی بەشە کوردەکەیەوە پەیوەندی بکەین بەلام بە هێمنی و بە شێنەیی.

پێویستە کەرکوک لە بیر نەکەین، لە روخانیا دەبێ بگەیەنە کەرکوک، دیارە چەندی بتوانین جەماوەر و چەکدار و (جاش و جەیش و هتدد) لە خۆمان

کۆکەینەوە، چەندی بتوانین دەست بەسەر شار و شارۆچکەدا گرین، ئەوەندە باشتر و بەهێزترین، تەنانەت بۆ گفتوگۆش گەر مایەوە.

لێرەدا پێویستە بیروهۆشمان بۆ (راپەرینی شار) بە یارمەتی پێشمەرگەی دەرەوە تەرخان بکەین. واتە لەو کاتەدا، ئەوسا قۆناغ قۆناغی راپەراندنی خەڵکی شار و شارۆچکەکانە، تاکتیکەکان و پلانەکانیشمان دەبێ هەر بە گوێرەی ئەوە و بۆ ئەوە بن، واتە خۆسازدان و خەڵک سازدان بۆ (راپەرینی شار) و شارۆجکەکانی کوردستان.

پێویستە ئاگامان لە شیعارەکانیش بێت، بۆ پەزەکان زەرەریان نەبێت. پێویستە لەگەڵ خزمان هاوکاری تەواو بکەین و داوای یارمەتی چەک و شتی تریان لێ بکەین، نەک زەلام و چەکدار، چونکە زۆرمان هەیە و هی ئەوانیش بۆ دەرەوە و بۆ تورکیا خەتەرە.

ئەوسا و لە کاتی قەومان و روخانیا، من بە تەمام لێرەوە، لە بادینانەوە خۆم بکەم بە وڵاتدا، هەرچی خەڵکی لێرەش هەیە، لەگەڵ خۆم دەیانهێنمەوە، ئێوەش ئەوەندەی پێتان دەکرێ، مشورێکم بۆ بخۆن: بۆ نمونە گەر زوو کاک خەلیل و هەڤاڵانی بادینانی خۆمان بگەینەوە دهۆک و رێکخستن و دۆستانی ئەوێش ئاگادار بکەن و هتدد..

لێرە خەبەرێکی گرنگ هەیە <u>ئەگەر راست بێ</u>، دەڵێ: " سعودیە و میسر و ئەمەریکاش ئیعتیراف دەکەن بە معارەضەی یەکگرتووی عێراق – ممثلاً شرعیاً للعراق" !، گەر راست بێ، ئەوا زۆر باشە و کەڵکی زۆر دەبێت.

مایەوە چۆنێتی جێبەجێکردنی نەخشەکەی خۆتان کە دیارە من لە دورەوە هەر دەتوانم دوعای خێرتان بۆ بکەم و چەند تێبینیەک دەربڕم:

١. پێویستە لەگەڵ برایانی پارتی هاوکاری باش بکەین.

٢. پێویستە رەفتارمان لەگەڵ خەڵک زۆر باش بێت،

٣. پێویستە ماوەی راووڕوتی پێشمەرگە نەدەین.

٤. پێویستە لێ بووردنی گشتی دەرکەین.

٥. پێویستە سەرکردە و کادر و لێپرسراوەکان دابەش بن و بەرپرسیارکرێن لە جێبەجێکردنی ئەو سیاسەتەی سەرەوە.

٦. پێویستە خەڵکی خۆمان چەکدار کەین، رێکخستنەکان بەشدار و کارگێر بن.

٧. پێویستە بە جەماوەر بۆ جەماوەر کار بکەین، خەڵک بەشداركەین، تەنانەت لە بەرێوەبردنیش، لەسەرپەرشتیش، لە ئیدارە و کارگێریش.

٨. پێویستە شیعاراتی سەرەکی خۆمان بخەینە ناو خەڵک و بیانکەینە شیعاراتی جەماوەر و کۆمەلانی خەڵک.

ئیتر دووپاتی دەکەمەوە کە ئامادەم بۆ هەموو کارێکی بەر من دەکەوێ و

هەر بژین بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٤٦١

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/١/١٤**

بۆ بەرێز کاک نەوشیروان

١. ئەگەر پەلامار بدری هیچ دادی نادات ، ئەوەندەیان هیز لەسەر کۆ کردۆتەوە لێ ی زیادە.

٢. هەوڵ بدەن پەیوەندی بە جاشەکانەوە بکەن بۆ رۆژی خۆی.

لە: نەوشیروان مستەفاوە **١٩٩١/١/١٤**

بۆ: بەرێز مام جەلال

١. ئێمە هەمو هێزەکانی خۆمان لێرە و لە ناوەوە ساز داوە بە پێ ی پلانەکەی ئەزانی.

٢. لەگەڵ (پ د ک) و (حرکەی اسلامی) تنسیقمان کردوە پێکەوە ئەنجامی ئەدەین ، کاک مسعود ئەڵی: ئەبێ وەکو یەک رۆح لەدو لەش دا کار بکەین ئەویش هەمو هێزەکانیخۆیانی ساز داوە.

٣. خزمان باشن لەگەڵ ئێمە و تسهیلاتی پێویست ئەکەن ، ٤- تا ئیستە ئەم هێزانەی دوژمن لە کوردستان هەن . خانقین، فق ١٧، کەلار فق ٥٠ ، قرداغ فق ٥٦ ، پێنجوین فق ٤٧، چوارتا فق ٣٩ ، قەلادزە فق ٤٤

بەڵگە: ل. ٤٦٣

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/١/١٦**

بۆ: بەڕێز کاک نەوشیروان

سلاویکی گەرم

١. ئەمرۆ لێرە پێ یان ڕاگەیاندم کە شەڕەکە بەم زوانە دەبێ ، جیگرەکەی شێرە کە خۆی لە کایەکەدایە پێ ی گوتم و داوای لێ کردم کە سەفەر نەکەم بۆ اوروپا.

٢. بەیانی دەبیینم بۆ خوسازدان بۆ گەرانەوە، لێرە چەک و هەلیکوپتەریشمان ئەدەنێ.

ڕادیوکەی سلێمانی بەم زوانە لێرە دادەنیم ، لە کاتی شەردا لەسەر موجەکانی بەغدا بە هەردو زمان بلاو دەکاتەوە.

٣.لایەنێک بەلێنی داوە کە لە تورکیاوە پارەمان پی بگەیەنی.

بەڵگە: ل. ٤٦٤

قاسمە رەش **١٩٩١/١/١٦**

برای بەرێز و خۆشەویست کاک مەسعود

سڵاوێکی گەرم

هیوادارم هەمیشە لە خۆشی دابن، سڵاوم هەیە بۆ هەڤاڵانی بەرێزی لاتان. داوای لێبوردن ئەکەم خۆم نەمتوانی بێمە خزمەتتان. ئەوا کاک کۆسرەت و کاک ناظم هاتن بە درێژی لە جۆری خۆئامادەکردن و بۆچونەکانی ئێمە ئاگادارتان ئەکەن.

١- ئێمە چاوێکمان بە دابەشکردنی هەڤاڵانی بەرپرس دا خشاندۆتەوە، کاک فەریدون بۆ قوڵی سلێمانی و کاک عومەر بۆ قوڵی کەرکوک و کاک کۆسرەت بۆ قوڵی هەولێر و کاک ناظم بۆ قوڵی دهۆک و، بەندەش لە خزمەت جانابتا ئەبم.

ئەوەش بۆ ئەوەیە باشتر لێرە ضبطی پێشمەرگە بکەن و سیاسەتی ئەمرۆمان ببەنە ناو خەڵکەوە، ئەگەر خوا کردی و چوینەوە ئەودیو، لەوێش خۆمان راستەوخۆ کارەکان جێبەجێ بکەین.

١. روداوەکان بەرەو شەڕ ئەچن، لە سوریاش ئەمرۆ بۆ مام جەلالیان دوبارە کردۆتەوە کە لە صدام ئەدەن. لەوێش خزمان نەفەسیان بۆ هاوکاری باشە و خۆیان بۆ ئامادەکردوە.

٢. لەگەڵ کاک رەسوڵ قسەمان کردوە، برادەران لە رەئی ئەو ئاگادارتان ئەکەن. جارێ رەنگە ئامادە نەبن بۆ هاوکاری زۆری تەگەرە ئەهێننە بەر.

٣. لەگەڵ حرکەی إسلامی یش قسەمان کردوە، ئەوان ئامادەن بۆ هاوکاری.

٤. بێگومان ئەبێ ئێمە هێزەکانمان نەجولێنین تا زەمانێک رژێم بەرەو روخان و هەرەس ئەچێ، هەر لەبەر ئەوەش چەندی بکرێ ئەبێ نەهێڵین عێراق إستفزاز نەبێ. بۆ ئەو مەبەستەش بە رەسمی تەبلیغی جیش مان کردوە کە ئێمە شەڕمان لەگەڵ راگرتون و، ئەوانیش پێویستە حورمەتی راگرتنی شەڕ بگرن. ئەبێ کاری بکەین بەهانە نەدەین بەدەست دوژمنەوە لە ئێستاوە بکەونە خۆ ئامادەکردن و تۆڵە و ئازاردانی خەڵک.

دوبارە سڵاوم هەیە و

هەربژین بە خۆشی

ئیمزای

نەوشیروان مستەفا

بەڵگە: ل. ٤٦٥

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/١/١٧**

بۆ: بەرێز کاک نەوشیروان

سلاو

لە دوێنێوە دو جار جیگری شێرەم بینیوە پێ ی وایە تەقینەوە حەتمیە و نزیکە.

١. لێرەش ئامادەن هەموو جورە چەک و تەقەمەنیەکمان بدەنێ ، هەلیکۆپتەریش ساز دەن بۆمان.

٢. کویتیەکانیش هەر پێ یان وایە شەڕ زۆر نزیکە.

٣. جێگری شێرو ئەڵێ گەر خزمان دەخالەت بکەن ئەوا امریکا لەوانیش دەدا، گەر بە باش دەزانی پێ یان بڵێ، لێرەش دەخالەتی خزمانیان زۆر پێ ناخۆشە.

٤. ئێمە وا خۆمان ساز ئەدەین بۆ چونە قامیشلی.

خزمان بە تەمای دەخالەت نین.

بەڵگە: ل. ٤٦٧

لە: مسعود بارزانیەوە **١٩٩١/١/١٧**

برای زۆر خۆشەویستم کاک نەوشیروان

سلاوێکی برایانەی گەرم..

هەرچەندە زۆرم پێ خۆشبوو کە چاومان بە جەنابت کەوتبا، بەلام تقدیری زروفەکە دەکەین و هیچ فەرق نیە، برایان کاک کۆسرەت و مامۆستا ناظم هاتن و نامەکەی جەنابتم بە چاکی خوێندەوە و پڕ بەدڵ سوپاسی جەنابت دەکەم و بۆچونەکانمان ١٠٠% متطابقن، و هەر بۆ ئەو خالانەی نەسیوتانە ویستم مشورەت لەگەڵ جەنابت بکەم کە الحمدالله رأیمان وەک یکە و ئەم چەند خاڵە بە پێویستیان دەزانم جەنابت ئاگادار بکەم، پاش ئەوەی کە شەڕەکە قەوما.

١. داوامان کردوە لە دۆستان، تسهیلاتمان بۆ بکەن بە پەلە و ئەگەر تەواو بوو خۆم، بەیانی حەرەکەت دەکەم و دێمە خزمەتتان، ئەگەر بەیانی ئامادەنەبووین، أنشاءالله حتماً بۆ دوو بەیانی.

٢. ئێمەش وامان داناوە کە برادەران:

آ. نێچیروان لەگەڵ چەند هەڤالێکی سەرکردایەتی بۆ لای سلێمانی و کرکوک.

ب. بۆ هەولێر جگە لەوەی کە خۆشمان لەوێ دەبین، بەلام برایان مامۆستا مـلا محمد و کاک خورشید و عبدالمهیمن لەگەڵ لقی ٢ و هەڤالانی سەرکردایەتی یەکیتی لەوێ دەبن.

ج. بۆ دهۆک و نینوی، جگە لە لقی ١، کاک زعیم علی و هەندێک هەڤاڵی تری سەرکردایەتی ئەنێرین و زۆر باشە، اختیاری مامۆستا ناظم کە پێکەوە حرکەت بکەن.

هەوڵمان داوە، هەر ئیمڕۆ لەگەڵ دۆستەکانمان تسهیلاتی تحرکاتی قوات و هاتوچۆمـان و کـردنەوەی هەنـدێک محـاوری ئەساسـی و تـأمینی ئـازوقە جـێ بەجێ بکەن.

٣.زۆر پێم خۆشە کە رأیمان وەک یکە و ئەبێ جارێ ڕێگە نەدەین بە هێزەکـان دابەزن، تەنهـا ئامـادەبن، تـا ئەو لحـظەی کە رژێـم بەرەو إنهیـار دەروات، ئەو کاتە دابەزن و ئەمە خاڵێکی زۆر مهمە.

و تکـایە تـا دەگەیـنە لاتـان، جهـازی لاسـلکی هەر سـەرە سـەعات ئەبـێ پەیوەندیمان بەردەوام بێت.

ئیتـر خۆشـیتان و سـڵاوم بـۆ هەمـوو برایـان و لێـرەش بـرادەران هەمـوو سڵاویان هەیە.

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٤٦٨

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/١/١٨**

بۆ : بەرێز کاک مسعود بارزانی

سلاوێکی گەرم

١. ئێمەش تنسیق و هەما هەنگیمان پێ زۆر باشە پێویستە رۆژانە پەیوەندیمان هەبێت و لە هەمو شتێ یەکتر ئاگادار بکەین.

٢. ئایا لێرەوە هیچ بەیانیک دەربکەین یان نا، من پێم وایە بەیان دەرنەکەین بەلام برایانی حشع داوا ئەکەن و ئەلێن دەبێ دژی شەڕەکە قسە بکەین، کەچی من شەڕەکەم پێ نیعمەتی خوایە، ئێوە رەئیتان چیە؟.

٣. پێم باشە جەنابت لەگەڵ کاک نەوشیروان هەمیشە پێکەوە بن گەر نوێنەرانی لایەنەکانی تری جبهەی کوردستانی هەبێ زۆر باشترە.

بەڵگە: ل. ٤٧٠

لە : مام جەلالەوە **١٩٩١/١/١٨**

بۆ: بەڕێزان کاک مەسعود، کاک نەوشیروان

١. بۆ پەکخستنی هێرشی تورکی بۆسەر کوردستانی عێراق، پەیوەندیم کرد بە فەرەنساوە، دوێنێ تەلەفۆنم لەگەڵ وەزیریکیان کرد، رام سپار کە بە سەرۆک میتەران بڵێ، ئەو هێرشە بۆسەر کورد دەبێ نەوەک بۆ جێبەجێ کردنی بڕیارەکانی مەجلیسی ئەمن، بۆیە تکامان وایە هەوڵ بدات لەگەڵ وڵاتانی تری ئەوروپا بۆ پەکخستن و دورخستنی ئەو هێرشە، ئەمرۆ وەڵامەکەی دامەوە، کە فەرەنسا دژی هێرشی تورکیە و پێی وایە خەتەری ئەو هێرشە لە گۆرێ دا نیە.

٢. بەیانی لەگەڵ چەند هەڤاڵێکی تر (کاک د. مەحمود، کاک غازی، کاک کەریم) چاومان بە سەفیرانی فەرەنسا، نەمسا دەکەوێ بۆ هەمان مەبەست و رونکردنەوەی هەڵوێست و داوای کۆمەکی انسانی بۆ کوردستان.

٣. وام کردوە، کۆمیتەیەک بە لێپرسراوی کاک هوشیار لە لندن پێک بێت بۆ کاروباری دەرەوە بۆ چالاکی نواندن، بۆ ئەو مەبەستەش و شتی تریش.

٤. لێرە پێیان وایە، صدام حسێن تەواو بووە و هەر ئەبێ بروخێ، بۆیە ئەبێ خۆمان سازدەین بۆ دوای صدام حسێن، پێم باشە لەگەڵ خزمانیش هەماهەنگی تەواو بکەین، بۆ ئەو مەبەستە و دژی پیلانی تورکیەشە.

٥. تکایە لە دەنگ و باسی لای خۆتان ئاگادارم بکەنەوە، رۆژانەبێت باشترە.

بەڵگە: ل. ٤٧١

بۆ: برای بەرێز مام جەلال **١٩٩١/١/١٩**

لە: کاک مسعود بارزانیەوە

سلاوێکی گەرم

بروسکەتان لە ١/١٨

١. ئێمەش رە ئیمان وایە جارێ بەیان دەرنەکەین و چەند رۆژێک چاوەروان بین و بەردەوام ئاگاداری یەکتری بین.

٢. لەگەڵ بەرێز کاک نەوشیروان ئاگامان لە یەکترە و بڕیارمان داوە لەکاتی قەومان پێکەوە دەبین و هەمو هێزەکانیش پێکەوە دەبن و اهمالی لایەنەکانی تری بەرەی کوردستانی ناکرێ.

٣. پارتی و یەکێتی پێکەوەن و رێکن لەسەر هەمو شتێ ئێمە زۆر ئومێدەوارین بەم برایەتیە.

٤. بە رەئی ئێمە کەس ناتوانێ اهمالی کیشەی کورد بکات و مەسەلەی وەقتە.

٥. بۆ بدیل حتما هەر لایەک هەوڵی خۆی ئەدات ، شەرتە معارضەی عێراقی خۆی نەخاتە ژێر باڵی لایەنێکی معین.

٦. وەزعی لای خۆمان توقعی انهیاری تەواو دەکرێ و بەرەو ئەوە ئەروات.

بەڵگە: ل. ٤٧٢

شامی شەریف **١٩٩١/١/٢١**

برای دێرین و خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز

سلاوێکی گەرم..

شادی و خۆشی و سەرکەوتنتانم داوایە، منیش باشم و هەردەم دڵم لاتانە.

پێم وایە لەم کاتە ناسکەدا، دەبێ زۆر وورد و دوربینانە، زۆر بە هێمنی و لەسەرخۆ رەفتار بکەین، نازانم بۆچی شیعرەکەی شوکریم دێتەوە یاد کە دەبێ بیخوێنینەوە و کاری پێبکەین. هیوادارم لەمەشیانا دەورێکی گرنگ ببینیت، بە تایبەتی لە دڵدانەوە و راهێنانەوەی هەڤاڵان بە ئەرکە نوێیەکان و سەرپەرشتی کردنی رێکخستنی ناوەوە و هێزەکانی پێشمەرگەدا.

بەلای منەوە دەبێ لێبووردنی گشتی دەرکەین و جاش و سەرباز و جەیشی شەعبی بانگکەینەوە بۆ ریزەکانی شۆرش و خەڵک.

پێویستە بە پەلەپەل و هەڵپەهەڵپیش کار نەکەین، نە پێش وەخت و نە لەدوای وەختدا، هەڵنەچین و هەڵمەت نەبەین، بۆیە دەبێ زۆر ورد و تیژ بیر و هەمەلایەنانە کار بکەین. رێگە بەخۆ دەدەم، تکایەکی برایانەت لێ بکەم کە جگە لە هەندێ هەڤاڵی سەرکردایەتی راوێژ بە کەسی تر نەکەیت.

شتی گرنگیش کەلای من بن، ئەمانەن:

١. تورک، خۆی بۆ ئێران گیڤ کردۆتەوە: واتە دژی تدخلی ئێرانیە و ئەمەش بە قسەی غەرب (ئەمەریکا و ئەوروپا) دەکات: چونکە وا دیارە غەرب ئاگای لە جولاندنی فەیلەقی بدر هەیە و زۆریان پێ ناخۆشە.

جێگری شێر گوتی: ئەو کەللە رەقانە، گەر وا بکەن، امریکا "تباشر بصدام و تنتهی بیهم"، ئەگینا ئەڵێن: " ماوەی تورک نادرێ نە بۆ گۆڕاندنی سنور و نە دەسکاری لە دوارۆژی عێراقدا. ¤

٢. غەرب دەڵێن، دوا رۆژی عێراق دەبێ دیموكراسی و مافی مرۆڤ و هەقی كورد و بەشداری گشت لا لە بڕیاری سیاسی بەغدادا بێت. كورد حسابی بۆ كراوە، بەڵام لە چوارچێوەی عێراقدا، تا ئەوەندەی پێمان دابین دەكرێ لە ئۆتۆنۆمی یەوە تا فیدرالیّ و هتدد..

٣. لێرە پێیان وایە صدام حەتمەن دەبێت لاچێت: رەنگە هەندێ پەلەقاژەی پاراستنی صدام بدەن دوای دەرپەراندنی لە كوێت، بەڵام پێم وایە بێ سودە.

٤. جەمـاعەتەكەی لەمەر حسـێن، دیاریەكیـان بـۆ دانـاوین، بـریتیە لە تەلەفۆنێكی وەك هینەكەی خۆمـان كە كـار ناكـات. دوولایەنی تریش بە تەمـان، شتی باشمان بدەنێ بۆ پەیوەندی و قسە پێكەوەكردن.

٥. لایەنێـك خەریـكە رێـگەی مـالی نەجۆمـان بـۆ بكـاتەوە: بەو شـەرتەی دژلیەتیان نەكەین.

براگیان كاكە نەوە:

١. مـاوەیەك لەمەوپـێش لەگەڵ ئـاپۆ پێكهـاتینەوە، خـوا بكـات ئەمجـارە سەربگرێ، لەگەڵ وەفدی بەرەی كوردستانیش سەردانم كرد، هیوادارم ئێوەش بە خشكەیی لەگەڵیان باش و تەبا بن.

٢. چەنـد رۆژێـك لەمەوبەر بەهـۆی دكتـۆر كوشـنەرەوە، رەئـی مسـیۆ میتەرانمان وەرگرت لەسەر توركیا، هەر ئەوەبوو كە پێشەوە بۆم نوسیبوون، د. بەرهەمـیش لە وەزارەتـی خـارجیەی ئینگلیـزەوە هەمـان وەڵامـی پـێ راگەیاندراوە.

٣. غەرب زۆر سڵ دەكاتەوە لە ئیسلامیەكان! و لە ئێرانیش.

٤. كوێتیەكان پێیان گوتم، كە نازانین دوا رۆژی كوێت چۆن دەبێ و كێ دەبێ؟ چونكە غەرب سوورن لەسەر دیموكراسی و ژیانی حیزبایەتی.!

٥. صلاح عمر علی کەوتۆتەوە گەڕان! لە سعودیەش حسن نەقیب و ابراهیم الراوی، فاضل عساف، غنی الراوی کۆکراونەتەوە! سوریاش دژیانە و هەر لەگەڵ (المعارضة المتحالفة) کەی خۆمانە.

٦. لەناو ئیسلامیەکان و شیوعیەکاندا، دیسان شیعاری وەستاندنی شەڕ سەری هەڵداوەتەوە، دەیانویست بە بەرەش بەیانێکی وا دەرکەن، ئێمە و بەعسیەکان رازی نەبووین.

٧. بە أغای جعفەری بڵێ: فەرەنسیەکان ئامادەن، ئینگلیز و فەرەنسا پێیان خۆشە لە ئێراندا خەتی شێخ رەفسەنجانی سەرکەوێ و لەگەڵیا دەتوانن تەبا و دۆست بن. دەوری دوارۆژی ئێران بەندە لەسەر دەوری ئێران لە کاتی شەڕەکەدا.

ئیتر ببوورن کاک قادر، زۆر پەلەیەتی و ئێستە ئاگاداری کردم کە پاش نیو سەعاتی تر دەبێ لە فرۆکەخانە بێت.

سڵاوم هەیە بۆ هەموو هەڤاڵان یەکە یەکە

و هەربژین

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٤٧٣

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/١/٢٢**

بۆ: بەڕێز کاک مسعود بارزانی مکرر کاک نەوشیروان

سلاویکی گەرم

پێم باشە لە لای خوتان و لە رادیوکانی خۆمانەوە بانگەوازیک بۆ خەڵکی کوردستان دەر بکەن تا پێشوازی گەرم لەو خوشک و برا عەرەبە ئاوارانە بکەن کە رویان کردۆتە کوردستان، هەروەها ئێمەش لە ئیزگەی سوریاوە بە هەمان جۆر بانگەوازێک بخوێنینەوە، دەکرێ هی ئێوە بە کوردی بێت لای ئێمەش بە عەرەبی، تکایە رەئیتان چی یە وەڵام بە پەلە

برای بەڕێز مام جەلال **ژمارە: ١٨**

برای بەڕێز کاک نەوشیروان **١٩٩١/١/٢٥**

لە: کاک مسعود بارزانی یەوە

سلاوێکی گەرم

بە رەئیی من صدام دەیزانی هێرش دێتە سەری و سەری ئەو مەطلەبە ئەگینا انسحابی دەکرد، لە میژ بوو احتیاطی خۆی وەرگرت بوو، لە قصری جمهوری نەمابوو، ئێستا زاخو ٨ فرقەی بۆ دانراوە بۆ بەرگری لە هێرشی محتملی تورکیا. زیاتر لە منطقەکە دیرەبوو - فیشخابوور دەشتی سمێڵ نێوان زاخو/ دهۆک غربی جادەکە و زیاتر لەوی تحشدات هەیە ، هەروەها منطقەکە هەمو معسکراتە بەڵام معسکری مهم ئەوەی سەرەوەیە .

بەڵگە: ل. ٤٧٥ - ٤٧٦

لە: کاک مسعود بارزانیەوە **١٩٩١/١/٢٦**

بۆ: بەڕێز مام جەلال و بەڕێز کاک نەوشیروان

سلاویکی گەرم

ئایا جەنابت دڵنیای کە هیچ دەوڵەتیک ئەمرۆ ئامادەی بێت چەک بدات، ئەگەر ئامادەن ئەم چەکانە موهیمن(ساروخی سوک دژی ئاسمانی ، ساروخی دژی دبابات . اجهزەی لاسلکی متطور، هاوەنی کوماندوی ٦ ملم و ١٨ ملم) . تکام وایە ئەگەر کاک نەوشیروان شتی تری بە خەیاڵ دا بێ بیخاتە سەری.

من ئەم چەکانەم بەلاوە پێویستە:

١. قاذفات تاو المحمله علی الکتف ضد دبابات
٢. قاذفات هوک خفیفه ضد الجو
٣. هاونات ١٢٠ ملم مغاویر ١٢ کم.
٤. رشاشات متوسطه مختلفه
٥. بنادق خفیفه لقتال الشوارع والمدن.

بەڵگە: ل. ٤٧٧

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/١/٢٧**

بۆ: بەرێز کاک مسعود

سلاوێکی گەرم

پ ک ک ئەڵێن گوایە برایانی پارتی ئازاری کەس و کاری هەندێ پێشمەرگەی ئەوانیان داوە لە ناوچەی راژان ، تکایە چونیان وەڵام بدەمەوە .

لە: مسعود بارزانیەوە **١٩٩١/١/٢٧**

بۆ: بەریز مام جەلال و بەرێز کاک نەوشیروان

سلاوێکی گەرم

قسەی پککا راست نیە و من ئاگادار نیم . نەمبیستوە کەس و کاری پێشمەرگەی ئەوان لە راژان هەبن، تکایە داوای تفاصیلیان لێ بکە ئەوانە کێن و کێ تەعدای لێ کردون با تحدیدی بکەن، لەبەر ئەوەی ئەگەر شتی وا هەبێ رێگای لێ بگرین.

بەڵگە: ل. ٤٧٨

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/١/٢٧**

بۆ: بەڕێز کاک مسعود، کاک نەوشیروان

سلاو

١. منیش پێم وایە کە پارتی و ی. ن. ک لە کەس قبوڵ نەکەن بە کەیفی خۆیان ڕەفتار بکەن و چی دەیانەوێ بیکەن بێ گوێدانە بڕیارەکان و سیاسەتی بەرەی کوردستانی.

٢. پێم وانیە سامی و د. محمود هەقیان هەبێ چی بکەن بە ناوی خۆیانەوە. چونکە مادام بەشداری بەرەن دەبێ بە پێی سیاسەت و پلانەکانی بەرە بجوڵێنەوە.

٣. ئەمڕۆ کاک عبدالحلیم بە ئەمانەی گشتی بەرەی عێراقی ڕاگەیاند کە سعودیە دەعوەتی کردون هەقە بچن، چاوەڕوانی هاتنی فڕۆکەی سعودین.

٤. بە قسەی سوریا بە دیلی صدام هەر معارەزەی عێراقی دەبێ و کەسی تر نابێ، مەگەر خۆمان بە قسەی هەڵەق و مەڵەق لە خۆمانی تێکبدەین.

بەڵگە: ل. ٤٧٩

لە: کاک مسعود بارزانی **١٩٩١/١/٣١**

بۆ: برایانی بەڕێز مام جەلال - کاک نەوشیروان

بێگومـان ئێسـتا باسـی مرحلـەی دوای صـدام دەکرێت و حـتمن بەرنامـە بـۆ ئەوە دادەنریت، زور گرنگە جەنابت بۆ هەموو شێوەیەک و لە هەموو کەناڵەکان خەریک بیت بۆ ئەوەی بزانی چ حیساب بۆ کورد کراوە و دەکرێت یا نـە. پێم وایە لـە سـاحەی عـەرەبیش هـەموو محاوەلەیـەک بـدەن باشـە ئەگـەر معلومات لەسەر ئەو بابەتە هەیە لاتان پێم خوشە بزانین ، زۆر سوپاس.

بەڵگە: ل. ٤٨٠

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٢/١**

بۆ: بەڕێزان کاک مسعود بارزانی و کاک نەوشیروان

سلاویکی گەرم

دوێنێ نوسەری کوماری مهاباد لە ناکاو پەیدا بوو هاتە لام، پێکەوە زۆرمان باسی وەزع کرد، گوتی ولاتەکەی لەبەر تورکیا یەکسەرو راستەوخۆ قسەتان لەگەل ناکات بەڵام لەبنەوە ئێوەی لە بیرە، گۆڕانی هەڵویستی تورکیای بەلاوە زۆر گرنگ و باش بوو، دەیگوت هەوڵ دەن قسە لەگەڵ تورکیا بکەن و ئەوەش رێگای ولاتی ئێمەشتان بۆ دەکاتەوە، دەیگوت ئایا شەرتان پی دەکرێ، گوتم گەر رێکەوتن لەسەر مافی کورد و هەماهەنگی هەبێت و یارمەتی بدرێین بەڵی، ئەگینا پێمان ناکری، دەیگوت صدام دەڕوا و شوکور زۆر مغرورە و سەوداشی نەکرد. گوتی رێگای ئینگلیز کە کراوەتەوە بۆتان بەری مەدەن و دەشتان گەیەنێ بە ئەمریکاش. تکایە رەئی هەردوکتان چیە، بە پەلە وەلام، خۆشم پێم وایە گوراندنی هەڵویستی تورکیا لە ئەنجامی زەختی ئەمریکا و ئەوروپایە، کاتی خۆی بۆ کاک نەوشیروانم نوسیبوو کە (ویبستەر) چوە بۆ تورکیا بۆ هەمان مەبەست.

بەڵگە: ل. ٤٨١

بۆ: برایانی بەڕێز مام جەلال و کاک نەوشیروان **١٩٩١/٢/٢**

لە: کاک مسعود بارزانیەوە

هاتنی نوسەری کۆماری مهاباد بۆ لای جەنابت، حتمآ بە ئاگاداری دەوڵەتەکەی خۆیەتی و ئەمە گرنگە، رەئی من وایە کە تشجیعی تورکیا بکرێت لەسەر ئەو هەڵوێستە تازەیان و بێ گومان شتێکی باشە و ئەگەر داوا لە خۆیان بکەی ترتیبی دیتنێک بکات لەگەڵ تورکەکان کە وەفدێکی یەکێتی و پارتی لە مستەوایەکی بەرز و سیاسی قسەیان لەگەڵ بکەن. بۆ شەڕکردن زۆر چاک شەڕمان پێ دەکرێت، بەڵام هەروەکو گوتوتانە بە شەرتێک زەختمان هەبێ بۆ مافی گەلەکەمان و یارمەتی و پشتگیری تەواومان بکرێت، ئەگینا وەکو ئالەتی زەخت ئێمە شەڕ ناکەین.

لە هەموو حاڵەتێکدا من ئەبینم ئاسۆیەکی روناکمان لە پێشە، توجیهاتی پێویست بدە بە کاک هۆشیار و کاک لطیف یان هەر کام بە باشی بزانن کە اهتمام بە قناتی اینگلیزی بدەن، هەقێکی طبیعی خۆمانە هەمو هەوڵێک بدەین بۆ خێری گەلەکەمان و رزگاربوونی لەم میحنەتە.

بەڵگە: ل. ٤٨٢

لە: کاک نەوشیروان **١٩٩١/٢/٧**

بۆ: بەرێز مام جەلال

سلاوێکی گەرم

ئەمان ٥ مانگە هیچ پارەیەکیان پێ نەداوین. ئازوقەشیان پێ نەداوین، گوایە نایانەوێ زەرەر لە حیادیەکەیان بکەوێ. مەسرەفمان زیادی کردوە بە هۆی کوکردنەوەی هێزەکان و زۆرکردنی مەفرەزەکانی ناوەوە، بۆ کاتی چونەوە نە پارەمان هەیە نە ئازوقە، باوەر ناکەم ئەمان هیچمان بدەنێ وەزعی خەڵکی ناوەوەش زۆر خراپە، معاش نادرێ، بانقەکان پارەیان تێدا نەماوە، شت زۆر گران بوە، تکایە بەڵکو هیممەت بکەن بۆ پەیداکردنی پارە بۆ ماوەی سێ مانگی داهاتو، لێرە بریارمان داوە هەمو توانای خۆمان بۆ ئەم مەسەلە چارەنوس سازە سەرف بکەین.

بەڵگە: ل. ٤٨٣

لە: مسعود بارزانیەوە **١٩٩١/٢/٢٧**

بۆ: کاک نەوشیروان **ژ: ١٧٥**

بروسکەتان لە ٢/٢٦

اتفاقمان وابوو کە هەموو تحرکات هاوبەش و بە ئاگاداری یەکتری بێ، بە پێی ئەو بەرنامەی دانرابوو لێرە. وەک بیستومە بۆ هەولێریش هێزتان ناردووە. ئێمە لەم تحرکاتە ئاگادار نەکراوین و ناگونجێ لەگەڵ اتفاق مان. لەم کاتەدا هەر تحرکێکی یەک لایەنە لە بەرژەوەندی دانی یە.

بەڵگە: ل. ٤٨٤

بۆ: کاک مسعود **١٩٩١/٢/٢٧**

لە: نەوشیرانەوە

سلاوێکی گەرم

١. هێزە سەرەکیەکانی ئێمە هەر لە شوێنەکانی خۆمانین و ئەوانی نێردراونەتە خوارێ، بەشێکن لە هێزی تایبەتی بۆ کۆکردنەوەی زانیاری و پەیوەندی و ژمارەیان زۆر نیە، ئەوە امتدادی خطەی کۆنی ئێمەیە.

٢. ئێمە بە داخەوەین لە زۆربەی لقەکان، کادر و پێشمەرگەکانی ئێوە خەریکی کاروباری تایبەتی خۆیانن و وەکو رێ کەوتبوین ئەبو هیچ نەبێ مسئولەکان پێکەوەبن بە تایبەتی لەم رۆژانەدا کە سەرنوشت سازە.

٣. بەرەئی ئێمە کاتی ئەوە هاتوە کە هەمو هێزەکانی خۆمان سازبدەین و، خۆمان ئامادەبکەین بۆ مواجەهەی هەر گۆرانێکی روئەداو ئەگەر پێویستی کرد بۆ گەرانەوەی رێکوپێکی بە کۆمەڵ.

٤. ئەگەر جەنابت هەر ئەمرێکی جیاوازتان هەیە، ئێمە جێ بەجێ ی ئەکەین.

ئاگادارمان بکەن

بەڵگە: ل. ٤٨٥

لە: کاک نەوشیروانەوە **١٩٩١/٢/٢٧**

بۆ: هەموو بەتالیۆنەکان، و محورەکان

سلاو

١. هەمـو هێزەکانتـان ئامـادەبکەن و اجـازە رابگـرن و ئەوانەی بە اجـازە رۆشتون و لە ماڵی خۆیانن، داوا بکەن بە زوترین کات بگەرێنەوە بنکەکانیان.

٢. هیچ هێزێک نەجوڵێ و چاوەڕوانی ئاگاداری داهاتوبن.

من لێرە قسە دەکەم لەگەڵ سوریا و هێزەکانی تریش بۆ ئەم کارە.

لە: مام جەلالـەوە **١٩٩١/٣/٣**

بۆ: بەڕێز کاک نەوشیروان، بەڕێز کاک مەسعود و سەرکردایەتی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

١. هێزی لەشکری عێراق ٤٢ فیرقەی تێک شکاوە، دنیا دەڵێ صدام با بروات.

٢. سەفەرەکەی امریکا و فرنسا و انگلترام باش بوو، کورد حتما بەشی دەبێت.

٣. تورگوت ئۆزال داوای کردوین بچین دەبێ من و کاک محسن لە ٨ ی مانگ لای بین.

٤. پێم وایە کاتی ئەوە هاتوە بیربکەنەوە لە نەخشەی کوردستان.

٥. دیارە خۆتان لە نزیکەوە وەزع باشتر دەزانن بەڵام نە پەلە پەل.

بەڵگە: ل. ٤٨٦ – ٤٨٧

برای بەرێز مام جەلال ، کاک نەوشیروان **١٩٩١/٣/٥**

لە/ کاک مەسعود بازانیەوە

سلاوێکی گەرم

رژێمی عێراق توشی شکستیکی عسکری - سیاسی زۆر گەورە بووە بەڵام سەیر ئەوەیە لە کاتێکدا کەخەریک بوو تەواو بیَ، شەڕەکەیان راگرت ئێستاش بەقەد سالی ٧٤ جیش و چەکی بەدەستەوە ماوە هەرچەندە معنویات فەرقە ، من زۆر مقتنع نیم کە قراری لابردنی صدام هەبێت ئەگینا تەواو بوبو ، بە معارەضەش لە ناو چونی زور ئاسان نابین م هەرچەندە ئێستا هەقیکی طبیعی خۆمانە کە درێغی پی نەکەین پاش شەر وەستاوە، بریارە تا ٢٤ سعاتی تر لەگەل کاکە نەوە یەکتری ببینین پاشان بە درێژتر بروسکەیەک تان بۆ دەکەین، بە خێر بینەوە لەسەفەرو موفق بن.

بەڵگە: ل. ٤٨٨

بۆ: برای بەڕێز مام جەلال **١٩٩١/٣/٧**

لە: هەڤاڵ مسعود بارزانی

شەوی ٦-٣/٧ گەیشتمە قاسمەرەش لەگەڵ کاک نەوشیروان یەکتریمان دیت، ئیمرۆش کوبۆنەوەی سەرکردایەتی بەرەمان کرد بە ئامادەبوونی لایەنەکانی تری بەرە، بە گیانیکی پڕ لە برایەتی کۆتایی هات و بڕیار درا:

١. هەمو هەنگاوەکانمان بەرەیی بن، و زنجیرەیەک بانگەواز دەر بکەین بۆ جەماوەر.

٢. لە ناوەوە کۆمیتەی بەرەیی بە کارەکان هەڵبسن.

٣. چوار چوچێوەیەک دابنریت بۆ اعلامی بەرە و هەمو لایەک التزامی پێوە بکات.

٤. بە هەمووو هێز و توانا یارمەتی جەماوەری شۆرشگێری کوردستان بدەین و بگەینە فریایان .

٥. هێزیکی زۆر چاک لە پێشمەرگەکان گەیشتنە ناو جەماوەر و زۆریشیان بە ڕیگاوەن و تقویە بکرین.

٦. ناوچەی ڕزگار کراو بپارێزین بە هەر قیمەتیک بێت و هەوڵ بدەین زیاترین شوێن ڕزگار بکەین .

٧. لە هەرشوێنیک کە بزانین بە زیانی جەماوەر تەواو دەبێ نەهیڵین توشی زیان ببن و تیکەڵاوی جوڵانەوەی چەکداری نەکرێن.

٨. تأکید لەسەر ئەوە بکرێت کە گەلی کورد داوای مافی مروڤایەتی خۆی دەکات و بگەرێتەوە سەر جێگەی باب و باپیرانی خوی کەچی رژێم زۆر دڕندانە لێیان ئەدات ، هەروەک دوێنی لە تەیناڵ و ئەمرۆش بە فروکە لە خەڵکی داوە.

٩. داوا لە ئێوە بکەین هیمەت بکەن بانگەوازێک بڵاوبکەنەوە داوای کۆمەک بکەن لە هەمو جیهان و خێرخوازانی جیهان، بگەنە فریای گەلەکەمان کە تەنها داوای دیموکراسی و مافی مرۆڤایەتی خۆی دەکات.

١٠. داوا لە صحفیەکانی ئەوروپی و خارجی بکرێت کە بێنە کوردستان بۆ ئەوەی بە چاوی خۆیان ببینن وەزعەکە، بەتایبەتی پاشی کە رژێم بریاری دەرکردنی ئەوانی داوە.

١١. بۆ خالی (١٠) لە گەڵ خزمان قسەمان کردوە وەعدیان داوە ڤیزایان بدەنێ بەڵام نەک بە عەلەنی بیان بەین بۆ کوردستان، ترتیباتی تایبەتی دەکرێت.

بەڵگە: ل. ٤٨٩

لە: عومەر عەبدوڵاوە (مولازم عومەر) ١٩٩١/٣/٩

بۆ: بەڕێز كاك مەسعود، بەڕێز كاك نەوشیروان

١. هەر دوێنێ معملی جگەرە و بەنزینخانە و دائرەی تربیە، بینایەی حسیب صالح، مطعم ابوو سناء لەگەڵ كۆمەڵێك دوائری تر، تالآن كران و سوتێنروە.

ئەوراقی دائرەكان بە ئەمنیشەوە، سوتێنروە، هەروەها بەشێك لە شتی خەستەخانەكان تالآن كروە.

٢. هەر دوێنێ لە حدودی ١٠٠ كەس لەناو شاردا، خەڵك هێرشی بۆ بردبوون و گرتیانن و كوشتویانن و هەندێكیان لێ هەڵواسیون.

٣. لێرە هیچ وەسائیلێك نیە بۆ ئاگاداركردنەوەی خەڵك، بۆیە تكایە هەر ئیمرۆ زوو زوو نداء دەربكەن لە ئیزگەوە، ئەوەی چەكدارە پەیوەندی بە ئێمەوە بكات بۆ رێكخستنیان و ممتەلەكاتی دوائری دەوڵەت بهێننەوە، ئەوانە مۆڵكی میللەتن وە هی دەوڵەتی ئایندەی عراقن. ئیمرۆش هێزەكەش دابەش ئەكەین بەسەر شاردا.

٤. بۆ مەعلوماتتان، هەتا دوێنێ شەوی رابردو، یەك چەكداری دەوڵەت و میللەت پەیوەندیان بە بەتالیۆنی حەوتەوە نەكردبوو.

بەڵگە: ل. ٤٩١

لە: کاک عومەر (مولازم عومەر) **١٩٩١/٣/٩**

بۆ: بەڕێز کاک مەسعود، بەڕێز کاک نەوشیروان

اقتراح ئەکەین ئاگاداریەک لە ئیزگەوە بڵاوبکاتەوە کە ڕێکخستنەکانی پارتی خۆیان بە ئێمە بناسێنن بۆ ئەوەی پێکەوە بە هاوکاری کاربکەین، هەروەها ئاگاداریەک بۆ ئەو مستەشارانەی کە خۆیان بە دۆستی پارتی ئەزانن، پەیوەندیمان پێوە بکەن، لێرە کارەکانمان هەمووی بەناوی بەرەوەیە.

ئاگاداریەک بڵاوبکرێتەوە ئەو کەسانەی خۆیان بە تاوانبار ئەزانن و خۆیان شاردۆتەوە، با یەکێک لە کەس و کاری خۆیان بنێرنە لای ئێمە و شوێنەکەمان پێ بڵێن. خۆمان پێشمەرگە دەنێرین بیان هێنێ و ژیانیان پارێزراوە، ئەوە چاکترە لەوەی جەماوەر بچنە بیان کوژن.

بەڵگە: ل. ٤٩٢

لە: کاک عومەر (مولازم عومەر) **١٩٩١/٣/٩**

بۆ: بەڕێز کاک مەسعود، کاک نەوشیروان

١. تکـایە بە ائیـزاعە بـڵاوی بـکەنەوە، کە شـورای گەرەکەکـان پەیوەنـدی لەگەڵ ئێمە بکەن، بۆ ئەوەی هێزەکەیان تەنزیم بکەن.

٢. هەمـوو مەکتەبەکانیـان سـوتاندوە، تکـایە زوو زوو بە ازاعە بـڵاوی بـکەنەوە بەدوای نـاوی ئەوانەدا ئەگەڕێـین کە قوتابخـانە و خەسـتەخانە و کارگەکان و مرافقی دەوڵەتی دەسوتێنن، لەم ڕۆژانەدا ئەیاندەینە دادگای گەل.

٣. تکـایە بە ازاعە داوا بـکەن شـورای گەرەکەکـان نـاوی ئەو کەسـانەمان بـدەنێ کە دەسـتیان هەبـووە لە کوشـتن و تـاڵانی و سـوتاندنی مـرافقە حەیەویەکان، ئەوەی شتی لایە تەسلیمی بکاتەوە.

بەڵگە: ل. ٤٩٣

لە: بەڕێز مسعود بارزانی و بەڕێز نەوشیروان **١٩٩١/٣/١٠**

بۆ: برای بەڕێز مام جەلال

١. ئەوا كوردستان بەشی زۆری ئازاد كراو ئەوەی ماوە بەم زوانە ئازاد دەكرێت.

٢. دەوری جەماوەر و پێشمەرگە و چەكدارەكانی رژێم زۆر باشە و هاوكاری تەواو هەیە.

پەلەمانە بەرەو ناوچەی دهۆك و نینوی و سنوری سوریا حەرەكەت بەهێزەكان بكەین.

تكایە هەوڵ بدە بەهۆی رئیس أسد ئەم دوو خاڵە كاریان بۆ بكرێت:

أ- بەهۆی مصرو سعودیە، نفوزی خۆی بەكاربێنێ تا أمریكا و حلفا مەجال نەدەن رژێم چەكی كیمیاوی و چەكی ئاسمانی لە دژی ژن و منداڵ و شارەكان بەكاربێنێ.

ب- استعداد وەربگیرێت لەسنوری سوریاوە خواردەمەنی و سوتەمەنی و هەموو هاوكاریەكی تر بۆ گەلی عێراق.

چاوەڕوانی هیمەتی جەنابتانین

بەڵگە: ل. ٤٩٤

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٣/١٣**

بۆ : کاک مسعود و کاک نەوشیروان

سلاو

١. تورکیا رازی بوو پێشمەرگەکان بگەڕێنەوە، تەنانەت چەکیشیان بۆ بنێرین، هەوڵ ئەدەم لێیان دوپات بکەمەوە.

٢. فەرەنسا ئامادەیە خۆراک و داو و دەرمان بنێرن لەگەڵ خزمان قسە بکەن کە ڕێگا بدەن.

٣. داوای یارمەتیم کردوە لە سوریا و سعودیە.

نازانم من بچم بۆ کۆبوونەوەکەی سوید یان لێرە بم یان بگەڕێمەوە .

١. دوو رۆژە مانشێتی هەموو رۆژنامەکانی تورکیا لەسەر سەفەرەکەی ئێمەیە، ئۆزال قسەی باشی کردوە تەنانەت دەڵێ بۆ خۆشیان بەتەمای فیدراسیونێکی فراوانن.

بۆ هەموو دنیاش بانگەوازم دەرکردوە هەر خەریکیش دەبم .

بەڵگە: ل. ٤٩٥

لە: نەوشیروانەوە **١٩٩١/٣/١٥**

بۆ: بەڕێز مام جەلال

سلاو

١. زۆرم پێخۆش و باشە، هەرچی زوتر بگەڕێنەوە.

٢. ئەم شەو زەماوەندی ئازادی کەرکوک دەس پێ ئەکا و هیوادارم زۆر نەخایەنێ تەواوبێ و بیکەین بە عاصمەی اقلیمی کوردستان.

٣. وەزعی ژیانی خەڵک زۆر خراپە بۆ خوادن و سوتەمەنی و پارە.

٤. لەمەولا ئەبێ بیر لەمیزانیەی ادارەی کوردستان و فەوجەکانی دیفاعی وەتەنی بکەینەوە، کە میزانییەکی زۆر گەورەی ئەوێ.

٥. پاش گەرانەوەت پێویست ئەکا مجلسی تنفیزی موەقت دابنرێ بۆ ادارەی کوردستان، تا کاتی هەڵبژاردنی گشتی بۆ پارلەمانی اقلیمی کوردستان.

٦. مقری خۆمان و جبهەی کورستانی لە مصیف صلاح الدین و سەری رەش دائەنێین. ئێستە خۆم لە مصیفم و جێگەی هەمووان ئەبێتەوە.

بەڵگە: ل. ٤٩٦

برای خۆشەویست کاک نەوشیروان **١٩٩١/٣/٢٦**

لە: مسعود بارزانیەوە

سلاوێکی گەرم..

برادەرێک خەبەری ناردووە گوایا ئیمرۆ قوەتێکی زۆری سوپایی گەیشتە بێجی. تقدیر ئەکرێت بە یک فیلق و لەم هێزانە پێک هاتووە: قوات النداء بە قیادەی لواء رکن محمد فیض الهزاع و دوو فرقەی حرس جمهوری. گوایە ٢٠٠ دەبابە و ٤٠٠ ناقلە و ٩٠ تۆپیان لەگەڵە. بە هەرحاڵ متوقعە ئەوی دوژمن بتوانێ ئەیکات. بەڵام من بروا ناکەم ئەم معلوماتە راست بێت.

بەداخەوە دیارە عملیەی فایدە ناجح نەبووە و هی معسکر خالیدیش نیوە بە نیویە.

الحمدالله مام جەلال و جەماعەت گەیشتوون، ئیمرۆ قەولە شێخ ابوو علی المولی و مزگەوتی بگەن.

ئیتر سوپاس

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٤٩٧

لە: مسعود بارزانیەوە ژمارە٩٠٢

١٩٩١/٣/٢٧

بۆ: بەڕێزکاک نەوشیروان، کاک رەسوڵ مامند، کاک کریم احمد، کۆمیتەی بەرە

سڵاوێکی گەرم

بروسکەتان١٠٨-١٠٩ زۆر راستە ئەگەر کەرکوک بکەوێتە دەست دوژمن تأسیری رەوانی زۆر دەبێ لەسەر گەلەکەمان بەڵام نابێ وابزانین کە دوژمن بەگرتنەوەی شارێک سەرکەوێت. دوێنی و ئیمرۆ خەریک بووین لەگەڵ ئەفواج کە بە شێوەیەکی رێکوپێک بانگیان کەین و بیان نێرین. ئەم ئێوارەیە کاک نەوشیروان چۆتە هەولێر بۆ هەمان مەبەست، ئەبێ دیفاعێکی وا لە کەرکوک بکرێت کە دوژمن حسابی بۆ بکات و هەرچی ئێمەش پێمان بکرێت لە ناردنی هێزەکان درێغی ناکەین.

بەڵگە: ل. ٤٩٨

لە: عومەر عەبدوڵا (مولازم عومەر) **١٩٩١/٣/٢٨**

بۆ: بەڕێز کاک نەوشیروان

سلاوێکی گەرم

١.مـوقیفی لای پـردێ دیـارە خۆتـان دەزانـن ئەمشـەو دوژمـن گـرتیەوە، هێزەکەی دوژمن کە کۆیکردبۆوە لە یایجی بەرەو کەیوان و مطاری سمتیەکان و ئەمڕۆ گرتیەوە، هەروەهـا لە لەیلان و ڕێگەی لەیـلان تقدمی کـردوە، ئێمە هێشـتا لەنـاو شـاربووین دەبابەی دوژمـن گەیشـتە لای مستشـفی صـدام لەگەڵ کاک حسن کوێستانی بەیانی زو لە شەڕیک بووین و هێزی لەبەر دەست نەبوو تەنهـا ب١٥ و مجمـوعەیەکی مجیـدی حـاجی علـی مـان نـارد کە بیـان نێـرێتە بەرزاییەکـانی کـانی دومەڵان،ب٦ وب٧ وب٣ لە جبـل بـۆر دامـان مەزرانـدون، مەفرەزەکـانی بروسـک و ئەوانەی نـاو شـار هەمـووی لەنـاو شـاردا بەشـمان کردون لە ڕەحیماوا و ئازادی.

٢.زۆر بەداخـین ئەو هێـزەی کە بریـاربوو بـێن کەس نەهـات، بـۆ ئاگاداریـت تەنها بەهێزی بەتالیۆنەکان دیفاع ئەکەین، لەولاش کاک کوێستانی جگە لە کاک سـەفین و ژمـارەیەکی کەم هیچـی لەبەر دەسـت دا نیـیە، گەر وانەکەن لە هەولێـرەوە هێزیـک بنێـرنە بەرزاییەکـانی کـانی دومەڵان وئەوێ تقـویە نەکـرێ خراپە.

وەڵام:

١.لە هەولێر هێزێکی باش سازدراوە بەڵکو پردێ بگرنەوە.

٢.لیژنەی بەرە لە هەولێـر خەریکـی نـاردنی ئەو هێـزەن کە ئامـادە کرابـون، ئەبێ هەندێکی بەڕێ کەوتبن.

٣.پێم باشە داوای هێز لە محوەری سلێمانی و ناو شاریش بکەن.

بەڵگە: ل. ٤٩٩

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٣/٢٨**

بۆ: بەڕێز كاك نەوشیروان، كاك مەسعود

سلاوێكی گەرم

١.هەرچەندە بە تەواوی موقیف نازانم بەڵام پێم باشە كە بیر بكەینەوە لە بەهێز كردنی خطی دیفاعی هەولێر بە شەڕی ناوشاریشەوە و بەتوند گرتنی دەربەندی بازیان وباش قایم كردنی.

٢.لێرە هیچ خەتی دیفاعی نییە زۆر پێویستە بەیانی بچمە دهۆك لەوێرا دێمەوە لاتان بەپەلە، وا باشە كاك مەسعود ئەمریان بداتێ كە خۆیان كۆبكەنەوە و سازبدەن.

٣.پێویستە بانگەواز لەڕادیۆوە بڵاو بكەینەوە بۆ هەموو هێزی چەكداری خەڵك كە دوژمن هەرچی ماویەتی كۆیكردۆتەوە بۆ پەلاماردانی كوردستان، وە داوایان لێ بكەین ئەوانیش خۆیان سازدەنەوە بۆ بەرگری و تێكشكاندنی هێرشەكەیان.

٤.پێویستە لە دەرەوەش داوا لە امریكا و اوروپا بكەین فریای كورد بكەون.

٥.هێزی پارتی لە بادینان بە ژمارە زۆرە بەڵام زۆر كەمی دیار و لەبەر دەستە، حەقە كاك مسعود دەست بەجێ ئەمری ئامادە باش و كۆبوونەوەیان پێ بدات بەتایبەتی ئەوانەی لە ئێران گەڕاونەتەوە.

بەڵگە: ل. ٥٠٠

بۆ: کاک کۆسرەت **١٩٩١/٣/٢٨**

لە: کاک کوێستانیەوەبۆ ئاگاداری بەڕێز کاک نەوشیروان

هێزەکەمان شەڕناکات، زیاتر لە٣٠٠ پ م لە زنجیرەی کانی دومەڵان دانراوە و شار بەدەست دوژمنەوە و قۆڵکانی بەگشتی شکاوە و زۆربەی هێزەکە دەرچوە و هێزەکە توانی بەرگری نەبوو لە زنجیرەی کانی دومەڵان ڕێگەی سلێمانی گیراوە.

خەڵک شاریان چۆڵکرد ژمارەیەکی کەمی هێزی خۆمان شەڕ دەکات پەلامارەکە زۆر گرانە لە هەموولایەکەوە، خۆشت ئاگاداری تەقەمەنی و ئازوقە نییە، دواکەس لەگەڵ کاک سەفین لەکەلی سێکانیان لەژێر لولەی دەبابەوە بەشەڕ دەرباز بووین شەڕکەر بەدەیان و هەڵاتوەکان بەسەدان.

بۆ دیفاعی جبل بۆر گەر هێزی باش نەیەت بەم هێزەی ئێستا پاراستنی زەحمەتە.

بەڵگە: ل. ٥٠١

لە: عومەر عەبدولا **١٩٩١/٣/٢٨**

بۆ: بەڕێز کاک نەوشیروان و کاک مسعود بارزانی

لە قۆلی لەیلان و جادەی تکریت- بێجی دوژمن هێرشی هێناو، ناو شاری گرتەوە، ئێستا خەتی دفاعمان برادەرانی هەولێر بەرزاییەکانی دومەلان پشتی شەڕیکەی نەوت، سیطرەی کەرکوک پشت گەرەکی ئازادی مان گرتوە، هێزەکانی بروسک و چەند مەفرەزەیەکمان لەناو شارن ئەم ئێوارەیەش چەند مەفرەزەیەکمان ناردەوە ناوشار، شاری کەرکوک بەیەکجاری چۆلکراوە، خەلکەکەی بە زۆری ڕویان کردۆتە هەولێر و چەمچەمال، بۆ دیفاع پێویست بە هێزی زۆر هەیە، ئێستا تەنها هێزەکانی پارتی و یەکێتی لێرە ماون لە لێپرسراوانی بەرە :بەندە+کاک دەرویش+کاک شەوکەت+کاک ئازاد قەرەداخی+کاک قادری حاجی علی+ شێخ عبدالکریم لێرەن. کاک نێچیروان بەرێوەیە بۆ لامان ئەمشەو٤٠ چەکدار هاتبوون لە هەولێرەوە وتیان١٠٠٠ چەکدارین، تا بەرەبەیان هەموودەگەن، بەیانی ٤٠ کەسەکەش خۆیان ون کرد.

بەلگە: ل. ٥٠٢

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٣/٢٩**

بۆ کاک مسعود و کاک نەوشیروان

سلاو

١. زۆر پێویستە هیمەت بکەن بۆ کۆکردنەوەی هێزێکی باش بۆ بەرگری لەدوژمن بۆقایم کردنی دەربەند و دەوروبەر.

٢. زۆر پێویستە لە هەموو شوێن و شارەکانی ترەوە هێزیان بۆ بنێرن.

٣. رەنگە دوژمن بیەوێ پێش شەڕ ڕاوەستاندن زۆرترین شوێنمان لێ بگرێتەوە.

٤. گرتنەوەی پردێ گرنگە بەلام دەبێ قۆلی ئاسکی کەلەکتان لە بیرنەچێ.

٥. بروسکەم نارد بۆ هەموو ئەوانەی وتبووتان.

٦. وا پێویست دەکات کاک مەسعود ئەمر بدات بە هەموو هێزەکانی بادینانیان کە کۆبنەوە و سازبدرێن بۆ هەلمەت چونکە گەر کۆبکرێنەوە لەگەل هێزەکانی یەکیتی ئەوا بەشی گرتنی موصلیشمان دەبێ.

بەلگە: ل. ٥٠٣

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٣/٢٩**

بۆ: بەڕێز کاک مەسعود+ کاکە نەوەی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

١. باشتان کردوە ئەمڕۆش وەڵامی نامەکانی ابوو محمد و کاکی لە منەوە دەگاتە دستی ابو محمدی پێی دەگوترێ ئێمە بۆ هودنە موافقین. ابو محمد دەیەوێ جلەوێ گفتوگۆ لە دەستی خۆیدا بێت.(ابو محمد، بارزان تکریتی، کاکی صدام)

٢. من ئەمرۆ و سبەی بۆ رێکخستنی دیفاعی ئێرە لێرە دەبم. دوسبەی لەگەڵ پیتەر گالبریی دەگەمە لاتان. بادینان ئەهمیەتی خۆی هەیە هەرروەها پیتەر و هاتنەکەشی.

٣. دو نامەم بە ناوی خۆم و کاک مەسعود ناردووە بۆ هەمووان.

٤. دوێنێ شەو لەگەڵ عبدالحلیم خدام قسەم کرد داواکانیشم بەویش گوتوە بەتایەبەتی مەسەلەی ڕاگرتنی شەڕی ابادە. لەگەڵ سعودیەش قسەم کرد داوام لێکردن لەقیادەی حلفا داوابکەن شەڕەکەمان لەسەر ڕابگرن. لەگەڵ کاک محسن دزەیی قسەم کرد وتی تورک رازی بوونە پردەکە چاک بکرێتەوەو٥٠٠ لۆری ئازوقەیان ئامادەکردوە بۆمان، لەگەڵ دکتۆر کۆشنەریش تلفۆنم کرد ئەویش ئامادەیە زۆر شتمان بۆ بنێرێت وە خۆشی دێ بۆلامان.

بەڵگە: ل. ٥٠٤

لە: حەسەن کوێستانیەوە **١٩٩١/٣/٢٩**

بۆ: مام جەلال مکرر بەڕێز کاک نەوشیروان

سلاو

سەر لە بەیانی٣/٢٨ لە قۆڵەکانی لای کەیوان لە چەند شوێنێکەوە پەلامار دراین کاک عومەر عەبدوڵا هات بۆ سەردانمان. زنجیرەی کانی دومەڵان کاک نەوزاد و کاک عوزێر و کاک میرزا و هێزی زۆری بەسەرەوە بوو، بەڵام جێگەی داخە رێگەی سلێمانی - کەرکوک زوو گیرا لە ئاستی هەنجیرەش دوژمن سەرکەوت، شەڕەکان کەوتنە کەلی سێ کانیان و کەلی دومەڵان، شەڕکەرەکان لە مەیدانی شەڕدا زۆر کەم بوون، سیطرە نەئەکرا، رێژەی راکردو زۆر بوو بەهەزاران، لەم قۆڵەوە لایەنەکان کەم بەشداریان تیا کردوە. ئێستا خەریکی اعادەی رێکخستنەوەی هێزەکانین و ئاگاداری لای برادەرانی تر نین.

بەڵگە: ل. ٥٠٥

لە: عومەر عەبدولا **١٩٩١/٣/٢٩**

بۆ: بەڕێزان کاک نەوشیروان و کاک مسعود

سلاو

هێزەکەی دوژمن لە تقدم دایە بەرەو جادەی سلێمانی. قەرەهەنجیریان گرت. روحیەی مقاوەمە زۆر کزە. تەنها هێزی پێشمەرگەی یەکێتی و پارتی لێ یە ئەویش هێزێکی شەق و شڕە. تەقەمەنی هیچ نەماوە، پێم چاکە هێزێکی گەورە بنێرن، وا پێشنیار دەکەم یەکێکتان لای هەولێر بن و یەکێکتان بێنە پشتی جەبهە لە سلێمانی، هیچ نەبێ بۆ ناردنی هێز و تقویە و روحیەی پێشمەرگە و جەماوەر.

لە: کۆسرەت رەسول **١٩٩١/٣/٢٩**

بۆ: کاک نەوشیروان

سلاو

١.ئەمشەویش محاوەلەی پردێمان کرد، موفەق نەبووین.

٢. هەر هەموو هێزەکە ئێمەیان جێ هێشتوە هەر خۆمان و مەفرەزەکانمان لەبەردەمی دوژمندا ماوین، ژمارەشمان لە ٢٠ پێشمەرگە تێ پەرناکات، ئەگەر وا بروات وردە وردە بەرەو قوشتەپە و هەولێر دێن، بۆیە تکامان وایە خەڵکی بە هیمەت و هێزی چاک بنێرن، کەس تعاون ناکات. گەر وابێ منیش خۆم ئەدەم بە کوشت، ئەو کاتەش کەس گازندە نەکات.

بەڵگە: ل. ٥٠٦-٥٠٧

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٤/٥**

بۆ: کاک مەسعودی بەڕێز، کاکە نەوەی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

مقدم دارا لە بەغداوە قسەی لەگەڵ کردم و پێ ی ڕاگەیاندم کە میری ڕازیە بە شەڕ ڕاگرتن و ئەمری داوە هەرکەسە لە شوێنی خۆی بێت. تکایە ئێوەش لەلای خۆتانەوە شەڕ ڕاگرن: خەڵک بنێرنەوە بۆ هەیبەت سوڵتان و شوێنەکانی پێشەوە. (گەر) عمادیەش نەگیراوە شوێنە نەگیراوەکانی تری بادینان.

خۆشتان ئامادە بکەن بۆ چاوپێکەوتنی وەفدی ئەوان. تکایە وەڵام.

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٤/٦**

بۆ: کاک مسعود بارزانی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

ئیمرۆ مقدم دارا لەبەغدا گەڕاوەتەوە و معلوماتەکەی بەیانی لێ وەردەگرم واتە کە دیتم. پاشان جەنابت ئاگادار دەکەمەوە. بەڵام پێویستە کۆبوونەوەیەکی بەرە بکەن: جەنابت وەکیلی منیش بن. بنێرە کاکە نەوە و کاک ڕەسووڵ و حشع و سامیش بانگ بکەنە لای خۆت. من باش نیە جارێ ناوچەی سلێمانی بەجێ بهێڵم. من بەمیری دەڵێم کە وەفد بنێرنە لای جەنابت و ئێوەش وەکیلی منن.

بەڵگە: ل. ٥٠٨ – ٥٠٩

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٤/٦**

بۆ: کاک مسعودی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

١. لەلای ئێمە دوژمن سلێمانی و دوکانی گرتوتەوە، هەموو شوێنەکانی تر بەدەست خۆمانەوەیە.

٢. لە کفری تا دەربەندیخان و هەموو ناوچەی قەرەداغ بەدەست خۆمانەوەیە.

٣. لە کەرکوک تا سلێمانی هەر راستە جادەکە بەدەست دوژمنەوەیە.

٤. خەتی دیفاعمان لە ئەزمرەوە تاکو پەنا دوکان بەچەرماوەندا داناوە.

٥. لەلای سیدصادقیش خەتی دیفاع هەیە.

٦. ئیتر روو لەهەڵسانەوەین پێم وایە لە خۆگرتنەوە بۆی دەچینەوە.

بەڵگە: ل. ٥١٠

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٤/٧**

بۆ: کاک مسعودی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

١. وا کاک دارا دەنێرمەوە لەسەر داوای خۆیان بۆ:

٢. گەر بەراستیانە بادەست بەجێ شەڕ رابگرن ئەگینا گفتوگۆ نابێت.

٣. گەر شەڕیان راگرت ئەوسا وەفدی خۆمان دەنێرین لەو ناوانەی وەختی خۆی پێتان داوون.

٤. تاکو پێیان بکرێ هەوڵی داگیرکردنەوە دەدەن پێم وایە لوتیان نەشکێنین واز ناهێنن.

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٤/٧**

بۆ: کاکە نەوەی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

١. وادیارە میری پەلەی گفتوگۆیەتی. ئیمرۆش دارا دەنێرمەوە بۆ لایان و پێیان دەڵێم کە وەفدەکەیان بنێرنە لای کاک مسعود، بۆیە پێم باش و پێویستە توش بگەیتە لای کاک مسعود بۆ هەمان مەبەست.

٢. ئەگەر میری شەڕی رانەگرت، پێویستە نەخشەیەکی تازە دابنێین کە چۆن خەڵکەکەمان لەدیو ئێران و تورکیاوە ساز دەینەوە بۆ شەڕی مان و نەمان لەگەڵ دوژمن.

بەڵگە: ل. ٥١١-٥١٢

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٤/٨**

بۆ: کاک مسعود بارزانی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

١. مقدەم دارام ناردەوە بەغدا لەسەر داوای خۆیان، بە بێ سیم قسەی لەگەڵ کردم، کە میری ئەمری داوە بە ڕاگرتنی شەڕ و ئامادەشە بە رادیویش بڵاوی بکاتەوە.

٢. پێم باشە خۆمان کۆکەینەوە، سازدەینەوە، وەزعی دنیا زۆر لە قانزاجی ئێمەیە.

٣. دوێنێ و پێرێ جەولەم کرد لە پێنجوین و گۆخلان، خوتبەم بۆ دەیان هەزار دەیان خەڵک داوە، داوای خۆراگرتن و گەرانەوە بۆ جەبهەی شەڕم لێکردوون.

٤. نزیکەی دوسەد بارزانی لە ماوەتن، بەڵام بە قسەم ناکەن، داوای پەنجا پێشمەرگەم لێکردن بۆ جەبهەی ئەزمر، نەیان نارد و نەچوون. خەریکە ئازوقەکەشمان تەواو دەکەن، تکایە بیان بەرەوە لای خۆتان، چونکە حەتمەن بەقسەی جەنابت دەکەن و لەوێ کورەکیان پێ بگرە لەگەڵ گەلی عەلی بەگ.

بەڵگە: ل. ٥١٣

لە: مام جەلالەوە **١٩٩١/٤/٩**

بۆ: کاک مەسعود

سلاوێکی گەرم

ئیمرۆ دوای نیوەرۆ مقدم دارا لە بەغدا گەرایەوە، گوتویانە کە ئەمریان داوە بۆ شەڕ وەستاندن. داوای چوونی وەفدەکە دەکەن کە خۆتان وەختی خۆی ناوەکانتان ناردووە. ئەبێ سبەی یان دوو سبەی بچن، پێم باشە دووانەکەی ئێوە دووبەیانی بگەنە لای صلاح الدین و دووانەکەی ئێمەش لێرەوە بچن و هەردوولا لە کەرکووک یەکتر بگرنەوە، تکایە هەر ئیمرۆ وەڵام بە پەلە.

لە: کاک مەسعودەوە **١٩٩١/٤/٩**

بۆ: بەڕێز مام جەلال

سلاوێکی گەرم

١. عملیەن رژێم احترامی نەگرتوە بە راگرتنی شەڕ، ئەگەر راست ئەکەن با بە رادیو اعلانی بکەن.

٢. زۆر چاکە هەموومان خەریک بین خۆمان سازدەینەوە وە ئەوا خەریکین بە جدی وە دڵنیام سەرکەوتوین انشاالله .

٣. ئەو پێشمەرگانە من پەیوەندیم نی یە لەگەڵیان، ئەوانە لەگەڵ نێچیروان بوون، اتصال بە نێچیروان دەکەم بیان باتەوە لای خۆی.

بەڵگە: ل. ٥١٤-٥١٥

لە: کاک مەسعودەوە **١٩٩١/٤/١٢**

بۆ: بەڕێز مام جەلال

سڵاوێکی گەرم

دیارە میری التزام ناکات بە راگرتنی شەڕ، وە ڕاست ناکات، بۆیە پێم باشە ئێمەش لەگەڵ ئەوەی با حوار هەبێ، بەڵام لە هێرش بەردەوام بین بۆ سەر ئەو شوێنانەی بە بەرژەوەندی بزانین. تا لە رادیو اعلانی وەستانی شەڕ نەکات، ناتوانم بڕوا بکەم. رەئی تان تکایە؟

زۆر باشە، رەئی جەنابتان بەلامەوە زۆر پەسەندە، ئێمەش با دریغی نەکەین.

بەڵگە: ل. ٥١٦

لە: مسعود بارزانیەوە **١٩٩١/٥/١١**

بۆ: بەڕێز مام جەلال

سلاوێکی گەرم

ئەم ئێوارەیە دوبەدوو لەگەڵ سەرۆک دانیشتم، یەکجار زۆر ایجابی بوو، وە لطفی زۆر زۆر بوو، وا ئەزانم هەموو کارەکانم تەواو بوو بەخێر و خۆشی هەموو لایەک، وە ئەم دیتنە ئیشە ریشیەکانی تری ئاسانتر کرد، ئێستا ئیشە ئەساسیەکان ئەوەیە کە خزمەتی عێراق و برایەتی کورد و عەرەب ئەکات تثبیتی ئەکەین، من خۆم شخصی زۆر متفائلم پاش دیتنی سەرۆک، تکایە بفەرمون بۆ ئاگادارکردنی لایەنەکانی بەرە.

لە: کاک مسعود بارزانی **١٩٩١/٥/٢٦**

بۆ: بەڕێز مام جەلال

سلاوێکی گەرم

خاڵەکانی دیموکراسی، تطبیعی وەزع لە کوردستان، قانونی حوکمی زاتی، تەواومان کرد و شتی زۆر چاکیان تێدایە لەسەر تحدیدی منطقە، لیژنەیەکی تایبەتیمان داناوە بە هاوبەشی بۆ دراسەیەکی دۆزینەوەی صیغەیەکی معقول، احتمالە تا نهایەتی ئەم هەفتەیە نەتیجەیەک دەربچێت، لە کاری لیژنەکە لە هەموو تطورات ئاگادارتان دەکەینەوە.

بەڵگە: ل. ٥١٧

شەقڵاوە **١٩٩١/٧/١٦**

براگیان کاکە نەوەی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە و ئێمەش باشین، هیوادارم نەختێ ئیسراحەتتان کردبێ و وردە وردە سەرودڵتان بێتەوە دۆخی خۆی، دوای ئەو هەموو ماندوبوون زەحمەتیە و سەختیەی رۆژە دژوارەکان و راپەرینە مێژوییەکەی گەلەکەمان کە بێگومان دەوری تۆ لە سازدان و تەقاندنەوە و رێبەریکردنیا تایبەتی و گرنگ بوو.

وەزعی ئێمەش پوختەکەی بەم جۆرەی خوارەوەیە:

١. کۆبوونەوەیەکی زۆربەی کادرە عەسکەری و سیاسیەکانمان کرد و تێیدا بڕیار درا، چۆن پێشمەرگە و ئەندامان رێکخەینەوە و رێ و شوێنی کاری سیاسی و پێشمەرگانەش دیاری کران. چەندین رۆژی خایاند و هەموو کەسێکیش بە سەربەستی بیروڕای خۆی دەربڕی و بڕیاری بەستنی کۆنگرەش لە ٣ مانگدا درا، پێم وایە لە یەکخستنی بیروڕا و بۆچون و هەڵسوکەوتەکاندا، دەورێکی دەبێت.

٢. کۆبوونەوەکانی سەرکردایەتی بەرەی کوردستانی لە شەقڵاوە تەواو بوون: لەوێدا دووبەشی دیار بووین، پارتی بە تەنیا و لایەنەکانی تریش لە لایەکی تر: پارتی بە دۆش دەیژەنی و لایەنە نەرمونۆڵ و رازی بوون بە هەموو شتێکی دەردەبڕی، بەڵام کە دەهاتە سەر بڕیار، ملی دەدا و بە گشتی دەنگ بڕیار دەدران.

ئەنجامەکەی (حدی أدنی) دانراو کە خاڵە گرنگەکانی:

آ. مانی پێشمەرگەیە بە هەر شێوەیەک بێت لەگەڵ مافی چالاکی سیاسیمان لە ناویاندا.

ب. سووربوون لەسەر دەستورێکی دیموکراتی.

ج. سنور بەلای کەمەوە، دەبێ شێخان، ئاکرێ، پردێ، شوان، دوز و کفری تێدا بێت و بسەلمێنرێش کە خانەقین و شەنگاریش کوردن، بەڵام جارێ ناخرێنە سەر ئۆتۆنۆمی .

د. پۆلیس و ئەمن و ئیدارە بدرێنە دەست ئۆتۆنۆمیەکە .

ە. ئیلتیزاماتیش وای لێبکرێت کە پەیوەندیمان لەگەڵ حیزبە کوردستانیەکان و هینەکانی دنیا نەبڕێت و سوکایەتی بۆ خۆمان تێدا نەبێت.

ئەمانە هەم لە دوای کۆبوونەوەکان بە گشتی ئیمزا کران هەم وەک پەیمانێکی دوو قۆڵی نێوان من و کاک مسعودیش ئیمزامان کرد و بەم جۆرە کاک مەسعود بڕیاری دا کە بە هەموو شتێ رازی نەبێت و مۆری نەکات.

٣. میری بۆ دڵدانەوەی من، دوو پێشنیازیان کرد، یان حسێن کامیل و سبعاوی لەگەڵ "السید النائب" دا بێن بۆ شەقڵاوە و شەوێ لام بن و پاشان بچینەوە بۆ بەغدا. یان کۆبوونەوەکان جەولەیەکیان لە هەولێر بکرێ، من دووەمیانم هەڵبژاردو، ئەویش کاک مەسعود بە پێچەوانەی بڕیاری سەرکردایەتی بەرەش لەم روەوە بە بروسکە کردبووی بە (جەلسەیەک) کە لە هەولێر بەسترا. لەوێ من بە سەربەستی لەبەر چاوی هەردوو وەفد گلەیی و بیروراکانی سەرکردایەتی بەرەی کوردستانیم گوت و پاشان السید النائب گوتی: سەرۆک دەڵێ: "هەموو کورد و هەموو بەرەی کوردستانی بە ی.ن.ک یشەوە ئامادەبن، مام جەلی تیا نەبێت، میری ئیمزای ناکات، کاک مەسعود بەوە زۆر نارەحەت بوو!، هەر لەوێش پێکهاتم لەگەڵ السید النائب، کە من بۆ ٢-٣ رۆژ بچم و پاشان بگەرێمەوە، ئەوەبوو چوم.

لە بەغداسەرۆکم دی، زۆر گەرم بوو، پرسی، وا بزانم "غیر مرتاح" یت؟، گوتم زەعلانیشم و ئینجا بۆم باسکرد کە من دوای چونەکەم بەتەمای چی بووم، چۆن (وەفدی حکومی)، کە دیارە ئەوی تێدا نیە! (خیب أمالی) و چۆن لە بەیانی ئازاریشیان کەم کردۆتەوە و چۆن ئەمجارە لە هینەکەی خۆمان کەمتر و پووچترە، نمونەی زیندانی سیاسی، داوای چەک دانانی پ.م و شتی ترم بۆ هێنایەوە، ئەویش زۆر دۆستانە بوو، گوتی: " ئەوە دژی (مشاطرە) یە کە لەگەڵتان کراوە و دەیەوێ زوو بگەینە ئەنجام.

بەڵام خۆم پێم وایە پەلەیان نیە، چاوەڕوانی کۆنگرێسی خۆیان دەکەن و هەندێ شتی تریش کە نازانم چیە؟! وە پێم وانیە (حدی أدنی) یەکەی ئێمە دەدەن.

وا وەفد لە بەغدا ماوەتەوە و بزانین چۆن دەبێ.

کاکە نەوە، من بۆ دیتنی مێجەر، سەدی نەود دێم بۆ لندن، پێم خۆشە گەر بکرێ تۆشم لەگەڵ بیت، پاشان کارەکانی تر لە دەرەوە (تعقیب و متابعە) یان تۆ بیگریتە ئەستۆی خۆت، مەگەر رێکەوتن ببێت.

ئیتر هەر بژین بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥١٨

لە: م.س (یەکێتی) **١٩٩١/١٠/٩**

بۆ: مەڵبەندەکان/ لەشکر و هێز و بەتالیۆنەکان/ مام جەلال

هەوڵێکی گڵاوی حکومەت هەیە کە وەزعی کوردستان تێک بدات و ئاژاوە دروست بکاو شەڕی ناوخۆ لە نێوان هێزە کوردستانیەکان دابمەزرێنێ و بەرەی کوردستانی لێک هەڵبووەشێتەوە، بۆیە دەبێ هەمووتان لەوپەری هۆشیاری و ئامادە بن بۆ:

1. **پوچەڵکردنەوەی ئەم پلانە.**
2. **ئاگاداری هێزەکانتان بکەن مواقعتان و دفاعی بێ و خۆتان دوربخەنەوە لە شەڕی ناوخۆی کورد.**
3. **بێ گومان جەماوەر و مێژوو محاسەبەی هەر کەسێک ئەکا کە بەشداری ئەکا لە جێ بەجێ کردنی ئەم پیلانە و داردەستی رژێم و ئەنجامدانی نیازە گڵاوکانیان.**

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٢٠

لە: مسعود بارزانی **١٩٩١/١٠/٩**

بۆ: هەموو لایەنەکانی بەرەی کوردستانی **ژ: ٤٣٣٧**

پاش دانیشتن لەگەڵ برایانی سەرکردایەتی (ی.ن.ک) اتفاق کرا، توندی لە هیچ شوێنێک نەمێنێ وە هەر مسئولێک پلەی هەرچی بێت ئەگەر سەرپێچی بکات وە لە تعلیماتی سەرکردایەتی سیاسی بەرەی کوردستانی لا بدات توشی سزا ئەبێت. وە هەموو هێزێک بگەرێتەوە شوێنی خۆی وە هەموو لایەنەکان هاوکاری لە نێوانیان دا هەبێت وە بە گیانێکی برایەتی چارەسەری هەموو مشاکل بکەن وە ئەبێ رێگا بە یەکجاری بگرن لە کاری سەربەخۆ کە ببێتە هۆی تەشەنەکردنی وەزعەکە وە ئەبێ ئەمن و ئاسایشی جەماوەر بپارێزین.

لە: م.س بۆ هەموو مەڵبەند و لەشکر و هێز و بەتالیۆنەکان

تاکید لەسەر بروسکەی بەرێز کاک مسعود بارزانی ئەکەینەوە وە ئەبێ هەموو شتەکان بە گیانی برایەتی و هاوکاری جێ بەجێ بکرێت وە مەجالی هیچ جۆرە توندیەک نەدرێت.

بەڵگە: ل. ٥٢١

ئەنقەرە ١٩٩١/١٠/٣٠

برای خۆشەویستم کاک مەسعودی بەرێز

سلاوێکی برایانەی گەرم

شادی و سەرکەوتنتانم داوایە و ئێمەش شوکر باشین هەردەم باشی ئێوەم داوایە.

قسە و باس و دەنگوباسم زۆر لایە، پێم وایە وەزعمان لە دەرەوە زۆر باشە گەر خۆمان تێک نەدەین، نەک هەر پشتیوانی سیاسی و نەعنەوی زورمان هەیە، بەڵکو هیوام زۆرە بە پەیدابوونی پشتیوانی مادیش.

قسەکانم هەڵدەگرم بۆ گەرانەوەم و تا بە خزمەت جەنابتان دەگەم، ئەوسا بە دورودرێژی پێکەوە قسە دەکەین و هەمو شتێکی گرنگتان بۆ دەگێرمەوە.

ئەوەی دەمەوێ لەم نامەیەدا عەرزتان بکەم، ئەوەیە ئایە ئێوە لە بادینان دەمێننەوە یان دەگەرێنەوە تاکو سەفەری هاتنەوەی خۆم وا رێک بخەم. تکایە وەلامم بدەنەوە.

لەسەر تورکیەش هەرچەندە هەقتان بێت پێم باشە مەسەلەکە بە شێنەیی و هێمنی و بێ هەڵچوون چارە بکەن. زۆر شتی ئێمە لەسەر تورکیە پەکی کەوتووە، چ لە دەرەوە و چ لە مەسەلەی هاتوچۆ و هێنانی یارمەتی دەرەوە.

بەڵێنی زۆرم وەرگرتوە لە ئەوروپا بۆ یارمەتی ئینسانی لە رێگەی تورکیەوە. جگە لەمە نە سەرۆکی تورکیە، نە سەرۆکی داهاتووی وەزیران رازین لەو هێرشانەی دێتە سەرمان، من لێرە ماومەتەوە، چاوەنواری هاتنی یەکێک لە ئوردونەوە و لەگەڵ وەلامێک لە ئەوروپاوە، رەنگە نیهایەتی هەفتە بتوانم بەرەولای ئێوە بکەومەرێ. بەلام گەر بزانم ئێوە دەگەرێنەوە ، ئەوا بە فرۆکە تەرتیبی هاتنەوەکەم دەکەم تا شەقلاوە.

ئیتر هەر بژین بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٢٢

لە: مام جلالەوە **١٩٩١/١١/١٩**

بۆ: مسعود بارزانی **ژمارە: ١٠٣**

ئەمرم داوە بە هێزی پێشمەرگەی کوردستانی "ی.ن.ک" کە ئەمری جەنابتان جێ بەجێ بکەن، هەرچەندە پێم وایە حەق نیە ئەوەندە لە میری قبووڵ بکرێت، تایبەتی ئەو هاتنە پێشەی لای کفری و کەلار، مانای سقوطی عسکری کفری و کەلارە، بەڵام لەبەر خاتری جەنابتان ئەمرم دا کە لە ئەمری جەنابت دەرنەچن.

بەڵگە: ل. ٥٢٣

براگیان کاکە نەوەی خۆشەویست **١٩٩١/١١/٢٩**

سلاوێکی گەرم..

شادی و خۆشیتانم داوایە و ئێمەش شوکر باشین.

پوختەی وەزع لای ئێمە لە دیدی خۆمەوە، ئەمەی خوارەوەیە:

یەکەمین:

بەرەی کوردستانی عێراق، هەر سست و بێ کارەیە، سەبارەت بەوەی کە یەک سیاسەت و یەک هەڵوێست نین، دەزگاکان یەکنەخراوون، هەر حیزبەش بۆخۆی خەریکە.

پارتی هێشتا دەستی لە رێککەوتن نەشوشتوە، هەرچەندە کاک مەسعود لای من دەیسەلمێنێ کە ناتوانین ئەو پرۆژانەی میری مۆر بکەین و بەڵکو دەبێ وەزعەکە وا راگرین تا بەهار و نەهێڵین شەریش ببێتەوە. منیش ئەوەم زۆر پێ باشە، هەوڵی زۆرم لەگەڵی هەر بۆ ئەوەیە، زۆریشی لێ قبوول دەکەین بۆ هەمان مەبەست. پێم وایە خۆشی دەزانێ کە زۆربەی زۆری خەڵک ئێستە بەو جۆرە رێکەوتنە رازی نین.

رەسووڵ لە ئێرانە: ئێستە بەینیان خۆشی کردۆتەوە لەگەڵ ئێران و زۆر دژی میری و مفەن، د. مەحمود بەڵام دیسان ئێستە توند بۆتەوە دژی میری.

حسک ئێستا خۆی بە دۆستی ی.ن.ک دەزانێ و کاکە حەمەی حاجی مەحمودیش لێمان نزیکتربۆتەوە.

ئێمە دوو پرۆژەمان داوە بە بەرە: یەکێکیان باسی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردستان و سەرکردایەتیەکی بەهێز بۆ بەرەو چارەسەرکردنی

مەسەلەی ئاسایش و گومرگە (المهمات العاجلة)، ئەویتریان لەسەر هەڵوێستی ئێستەمانە، بەم جۆرەی خوارەوە:

١. پاراستنی هودنە و پەکخستنی شەڕبوونەوە.

٢. دیفاع لە شار و ناوچە ڕزگارکراوەکان.

٣. دورخستنەوەی پێشمەرگە لە شارەکان، مەگەر ئەوانەی بۆ ئاسایشی شار پێویستن.

٤. سزادانی لاسار و سەرکەش و تاوانکەرەکان.

هەروەها بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە و دەزگاکانی مالی و راگەیاندن و پەیوەندی دەرەوە. گوایە هەردووکیان مبدئیا پەسەندە بەڵام هێشتا بە.

<u>**دووەمین:**</u>

وەزعی خۆمان:

لە روی رێکخستن و پەرەسەندن لە ناو خەڵک و جەماهیری و گەشەکردنەوە، بۆ پێشەوە دەچین، ئێستە "هێرش بۆ ناو شارەکانمان" بە دەستەوەیە، هەموو سەرکردە و کادرەکانمان ناردۆتەوە شارەکان: دەیان هەزار کەسیان رێکخستوە و هەر لە پەرەسەندنیشین. وا وردە وردە لە رێکخراوە جەماهیریەکانیش دا پەرە دەسێنین و هەڵبژاردنەکان دەبەینەوە (بەشی زۆر ئێمە دەبین) .

لە کەرکوک، سلێمانی و هەولێر زۆربەی خەڵک بەلای ی.ن.ک دایە، لە بادینانیش، لەوەتەی کاکە حەمە چوە، باش گەشە دەکەین.

ئەگەر چەک و پارەمان هەبێت، بە چەند مانگێک دەبینە هێزی یەکەم: تەنها لە شاری دهۆک وەک پێویست نین، ئەویش وا خەریکی گەشەکردنین، بەڵام بە سستی.

هێزی پ.ک زۆر و بۆرە: نزیکی ۹۷ هەزار کەس خۆیان ناونوس کردوە بە پ.م، بەڵام ئێمە نەخشەی تەدریب و بژارکردن و گەشەکردنمان داناوە. ئێستە دە مەرکەزی تدریبمان هەیە، هەشتیان لە هەولێر و کەرکوک و سلێمانین و ئیستە نزیکەی هەشت هەزار کەس تەدریب دەکەن. بەراستی تەدریبەکە دڵخۆشکەرە و زۆر بە شێوەیەکی نوێی عەسریە و زابت دەیکەن.

لە شەڕەکانی ئەو دوایە (۲۸) دانە تۆپی ۱۵۵، ۱۳۰، ۱۲۲، (۱۰۵) مان دەستکەووتوە، چەندین تۆپی ۱۰٦ یشمان هەیە، نزیکەی ۱۲۵ هاوەنی ۱۲۰ و ۸۲ یمان دەستکەوتوە، لەگەڵ پتر لە سەد دۆشکا بە ۵۷ و ۲۳ میلیمیشەوە، لەگەڵ یەک تانکو ۳ مودەرعە و چەند سەد ئاربی جی و دوو هەزار کلاشینکۆف. ئێستە مدرەسەی مدفعیشمان داناوە، وا خەریکی دانانی (کلیەی عەسکەری) نظامیشین.

وا بە تەماین ئەم بانگە معاشی پێشمەرگە بدەین، ئازوقەش بە بەردەوام دراوە.

<u>سێ یەمین:</u>

وەزعی خەڵک

جولانەوە لە هەڵسانەوە و بووژانەوە و هەڵچوونەوەیە، ورەی خەڵک بەرزە، خەڵک تامی ئازادی و دیموکراسی چێشتوە. ڕزگاربوونی لە ئەمن و میری و جەیشی زۆر پێخۆشە، بەڵام تینوی ئیدارەی دیموکراسی و ئاسایش و نەمانی ڕاووڕووت و خراپەشە، مەئمورەکان هەموو ڕەفزیان کرد بە قسەی میری بکەن و زۆربەی هەرە زۆریان مانەوە.

ئەم مانگە معاشیان دراوە لە داهاتی خۆیان و موجوداتی بانکەکان، بۆ دوو مانگی تریش، ئەوە مومکینە، بەڵام پاشان پێویستمان بە یارمەتی دەرەوە دەبێ، مەگەر (معامل) و گومرگ باش بخەینە گەڕ.

زۆربەی خەڵک، ئەو مشروعانەی ڕێکەوتنەکەی بەلاوە خراپە، خەڵک ئاشتیان زۆر پێ خۆشە و باشە، گەر شەڕ نەبێتەوە، خەڵک ئەمەی ئێستەی زۆر پێ خۆشە، خەڵک یەکێتی بەرەی کوردستانی زۆر مەتڵەبە.

<u>چوارەمین</u>

وەزعی میری

لە روی مەعنویـاتی جەیشــەوە زۆر خــراپە، لەشـكر هەر خــۆی نــاگرێ لە شەڕدا، تەنگوچەڵەمەی ئابووری و سیاسیش هەر لە پەرەسەندنە. زۆر كەس لە جیشــەوە پەیوەنــدیمان پێــوە دەكەن، نیازیــان هەیە كە لە دەرەوەی بەغــداوە راپەرن و هەڵگەڕێنەوە، بە یارمەتی ئێمە و خەڵك، هێشتا بڕیارمان لێ نەداوە.

<u>پێنجەمین</u>

سیاسەتی خۆمان

ئـێمە خەریكـین پلانێكـی تـایبەتی خۆمـان دادەنێـین بـۆ هەمـوو ئیحتیمـالات، هەروەهـا هەوڵـی پلانێكی گشـتیش بۆ بەرە دەدەین كە حەلـقەی مەركەزیەكەی هەڵبژاردنـی ئەنجـومەنێكی نیشـتیمانی و هەڵبژاردنـی (مجلس القـری و مجلس البلديات و الادارات) دەبێ.

دەمـانەوێ هـودنە بچەسـپێنین و هەوڵـدەین شــەر نەبێتەوە، بەڵام خطـوطی دیفاعی باش دابنێین. دەمانەوێ تهدئە الاوضاع عسكريا و التصـعيد السياسـی لە راگەیاندن و چالاكی جەماهیری دا بكەین.

دەمانەوێ لەگەڵ كـاك مەسـعود تێكی نەدەین و بە هـیچ جۆرێ ایسـتفزازی نەكەین، نێوانی خۆمان لەگەڵ حسک و حشع و ئەوانەی تر، باشتر كەین.

سیاسـەتی موتەمـایزی خۆمـان هەبێـت، دەوری هەڵـو و دالاشـیش ببینـین، هەندێ زۆرتر بۆ ی.ن.ك ئیش بكەین و چیتر نەتوێینەوە لە بەرەدا.

<u>شەشەم:</u>

كۆنگرێس هەڵبژاردنەكەی تەواوو بووە، ماوەتەوە بڵاوكردنەوەی پرۆگـرام و پەیــرەو و وثائیقەكــان و سیاســەتەكانمان، بە تەمــاین لە بــدایەتی شــوباتدا بیبەستین.

براگیان کاکە نەوە:

بەراستی جێگەت دیارە و دوریت بۆشایی خۆی بەجێهێشتوە، هەرچەندە من لە دڵسۆزی و هۆشیاری و پەرۆشی و بە وەفایی و جوامێری تۆ، هەرئەوە رەچاو دەکەم، کە قەت و هەرگیز لە کاتی وا سامناک و چارەنوسسازدا بەجێمان ناهێڵیت و برای دێرینی خۆت "بۆ سەگ و گورگ" –حەمە سەعید گوتەنی- بەتەنیا وێڵ ناکەیت.

بەڵام دیسان بە پێویستی دەزانم، داوات لێ بکەم کە هەم خۆت سازدەیت بۆ کۆنگرێس و بەشداری تێدا و هەم ئێستەش لە دەرەوە، چەندین کارمان بۆ بکەیت.

بێگومان خۆت ئەهمیەتی قۆناغی ئێستە و وەزعی نوێی دوەلی و شوێنەواری داهاتووی گۆڕینە گرنگەکانی دنیا ئەزانیت، ئا لەم کاتەدا، نەک هەر پێویستمان بە هەڤاڵی بە نرخ و هێژای وەک تۆ هەیە، بگرە بە هەموو دڵسۆزان و دلێرانیش.

بۆیە من دڵنیام کە تۆش ئەرکی سەرشانی خۆت و دەوری خۆت دەزانی و لە ئاستی گەل و نیشتیمان و ی.ن.ک و برایانی خۆتدا، بە بەندەی موخلیستانەوەش، هەر هەڤاڵە هێژاو بەوەفاو دڵسۆزەکەی جاری جاران و رۆڵەی مەیدانی نەبەرد دەبن.

لە دورەوە زۆریش بە پەرۆشەوە، ئەم لاو ئەولات ماچ دەکەم و ئاواتی خۆشی و شادیت بۆ دەخوازم.

و هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٢٤



بروسکەنامە

١٩٩٢

١٩٩٢

١. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٢/١/٢١
٢. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٢/١/٢٣
٣. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٢/٢/١٧
٤. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٢/٣/٣
٥. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٢/٣/١١
٦. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	ناوەراستی ١٩٩٢/٤
٧. مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٢/٤/١٨
٨. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٢/٤/٢٧
٩. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٢/٥/٢٤
١٠. مسعود بارزانی بۆ م.س. یەكێتی (٣ بروسكە)	١٩٩٢/٦/٨
١١. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٢/٦/٩
١٢. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٢/٧/١٥
١٣. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٢/٧/٢٦
١٤. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال و مسعود بارزانی	١٩٩٢/١٠/٣
١٥. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا	١٩٩٢/١٠/٣
١٦. كوسرەت رەسوڵ بۆ مام جەلال و مسعود بارزانی	١٩٩٢/١٠/٢٦
١٧. مام جەلال بۆ كوسرەت رەسوڵ و مسعود بارزانی	١٩٩٢/١٠/٢٦

١٩٩٢

گرنگترین ڕووداوەکانی ساڵی ١٩٩٢ ی کوردستان بریتی بوون لە:

- بەستنی کۆنگرەی یەکەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان.
- هەڵبژاردنی یەکەمین خولی پەرلەمانی کوردستان.
- سەرهەڵدانی گرژی لە نێوان یەکێتی و پارتی.
- شەڕی نێوان یەکێتی و پارتی (حکومەتی هەرێم) لە لایەک و پارتی کرێکارانی کوردستان لە لایەکی تر و ڕێککەوتن لە نێوانیاندا.

ساڵی ١٩٩٢، ساڵی بەستنی کۆنگرەی یەکەمی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوو، ئەویش دوای ئەوەی باڵەکانی ناو یەکێتی (کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان، یەکێتی شۆڕشگێرانی کوردستان) ماوەیەکی کەم پێش کۆنگرە، ڕێکخستنی خۆیان هەڵوەشاندەوە و لە ناو ڕیزەکانی یەکێتی دامانەوە.

کۆنگرە تەپوتۆزی ناکۆکی سالانی رابووردوی نێوان مام جەلال و نەوشیروان مستەفای پێوە دیار بوو. نەوشیروان مستەفا و هەندێ ئەندامی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی هەوڵیاندا، دەسەلاتەکانی سکرتێری گشتی سنوردار بکەن و ئەویش بەلایەوە گرنگ بوو کە کۆنگرە راپۆرتە سیاسییە ئامادەکراوەکەی ئەم قبووڵ بکات و لەو ڕوانگەیەوە بتوانێت چەند ساڵێکی تر یەکێتی بەرێوە بەرێت.

کێشەکانی نێوان مام جەلال و نەوشیروان مستەفا، باس و خواسی ناو کۆنگرە بوون و لە رۆژانی کۆنگرەدا، چەند جارێک بەیەکەوە دانیشتن، بەلام هیچ کات نەهاتن راستەوخۆ و بێ کەسی سێهەم، باس لە کێشە و ناکۆکیەکانی نێوان خۆیان بکەن، هەرچەندە بە نامە ڕازو گلەییان لەیەککردوە، وەک لە نامەی مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا لە ١٩٩٢/١/٢١ دا بە ئاشکرا دەردەکەوێت.

دوای کۆنگرە پارتی و یەکێتی ڕێککەوتن کە هەڵبژاردنی گشتی بۆ پەرلەمانی کوردستان ئەنجام بدرێت. مەسعود بارزانیش، لە وەلامی نامەیەکی نەوشیروان مستەفادا لە ١٩٩٢/٤/١٨ بە گەشبینی روانیویتیە هەڵبژاردن و دەنوسێت: (بێ گومان ئەم هەڵبژاردنە ڕووداوێکی مێژوییە و ئایندەی گەلی کوردستان بەوەوە بەستراوە و متفقم لەگەڵ جەنابتان کە سەرکەوتنی زۆری بەندە بە تەبایی نێوان پارتی و یەکێتی..)

یەکێک لە کێشە تەکنیکیەکانی هەڵبژاردن، کێشەی ئەو (مۆر) ە بوو کە پارتی لە ئەڵمانیاوە هێنابووی و بە ئاسانی ئەسڕایەوە و ئەمەش یەکێتی تورە کردبوو، تۆمەتی (فرتوفێڵ) ی ئەدایە پاڵ پارتی.

لەو کاتانەدا، بەهۆی نەبوونی پەیوەندیەکی توند لە نێوان ئەو دوو هێزەدا، خەریک بوو دوای مانگێک بەسەر هەڵبژاردنی پەرلەماندا، شەر لە نێوان یەکێتی و پارتی لەبەر هۆی زۆر بچوک ڕوبدات، ئەوەش لە بروسکەیەکی مەسعود بارزانیدا لە ١٩٩٢/٦/٨ بۆ م.س یەکێتی دەردەکەوێت: (پێشمەرگەکانتان لە ناوچەی چەمچەماڵ تەعدایەکی زۆریان کردوە لە پیشمەرگەکانی ئێمە و شەڕ دەفرۆشن..) لە بروسکەیەکی تردا لە هەمان ڕۆژ دەنووسێت (بە صراحەت پێتان رادەگەینم بچوکترین تەعەدا بکرێت لە هێزەکانی ئێمە، لە هەموو شوێنێک دەتەقێتەوە..)

ئەم بروسکانە نیشانی ئەدان، کە ئامادەیی بۆ شەڕی ناوخۆ چەند لەبار بووە و بەهۆی ڕووداوێکی بچوک لە ناوچەیەک، سەرۆکی پارتی هەرەشەی شەڕی سەرانسەری دەکات.

مام جەلال بە هەمان زمان و بە تورەیەکەوە کە کەمجار شێوازی وای لە نامەدا بەکارهێناوە لە ١٩٩٢/٦/٩ وەلامی مەسعود بارزانی ئەداتەوە و دەنوسێت: (زۆر بەداخەوە، بروسکەکانی جەنابتم خوێندەوە، کە بۆنی خوێنیان

لێدێت. وا چەند جارێکە جەنابت ئەو جۆرە بروسکانە لێ دەدەن لە چەند موناسەبەتێکدا، لە کاتێکدا ئێوە باش دەزانن، کە ئەم جۆرە لەهجەیە چەند زیانبەخشە و هەرگیزا و هەرگیزیش (ی.ن.ک) ی پێ نەتۆقێندراوە. هەموومان ئەنجامی شەڕی براکوژەمان لەیادە، بۆیە هەق نیە، بە قسەی جاسوس و تاوانبارێکی وەک تەحسین شاوەیس وا بە توند و تیژی قسە بکەن... ئەوانەی خۆیان بۆ شەڕی ی.ن.ک سازدەدەن، هەقە چاوێک بە رابووردوودا بخشێننەوە و دەرس و پەندی پێویستیشی لێوەرگرن و باشتر لەم راستیە بگەن کە ی.ن.ک نە بەکەس دەترسێندرێ و نەبەکەسیش دەشکێندرێ، هیوادارم جارێکی تر بەم لەهجەیە بروسکە نەنێرن...)

لە ئەیلولی هەمان ساڵدا، شەڕ و پێکدادان لە نێوان هێزەکانی یەکێتی و پارتی لە لایەک و هێزەکانی پارتی کرێکارانی کوردستاندا ڕویداو بە کوژران و بریندار بوونی ژمارەیەکی زۆر لە هەردولا کۆتایی هات و پارتی کرێکاران مەرجەکانی حکومەتی هەرێمیان قبوول کرد و شوێنەکانی خۆیان چوڵکردو چونە ئەو ناوچانە کە بۆیان دەستنیشان کرابوون.. لەو بارەیەوە نەوشیروان مستەفا لە ١٩٩٢/١٠/٣، بروسکەیەک ئاراستەی مام جەلال و مەسعود بارزانی دەکات (پاش نیوەرۆ ١٠/١، وەفدێکمان نار بۆ گفتوگۆ لەگەڵ مسئولەکانی "PKK" بۆ ئەوەی ناوچەکە بە ئاشتی چۆڵ بکەن، ئەوان ئەڵێن:

ئێمە نامانەوێ حکومەتی تازەی کوردستان بەهۆی ئەم ڕۆڵە تێکبچێ.

ئامادەین بیانگوێزینەوە بۆ شوێنێکی تر بەو شەرتەی لە پاشە ڕۆژدا هێزی یەکێتی و پارتی نەچنە سەریان..) هەر لە ١٩٩٢/١٠/٢٦ کۆسرەت رەسول بروسکەیەک ئاراستەی مام جەلال و مەسعود بارزانی دەکات و دەنوسێت: (عثمان اوجلان ئامادەیە قسەیان لەگەڵ بکەین، شروطی پەرلەمانیان قبووڵە..)

قەلاچوالان

براگیان کاکە نەوەی خۆشەویست ۱۹۹۲/۱/۲۱

سلاوێکی شۆرشگێرانەی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە و هیوادارم سەر و دڵ باش و ئاسودەبیت.

دوای ئەوەی ئەو کۆبوونەوەیمان رێکخست و لەم کات و ساتەدا کە گەلەکەمان بە چاکترین هەلی لە باری مێژوویی تێپەر دەکات، بە پێویستی دەزانم بەم ۳ بەیتەی شیعری شوکری نامەکەت بۆ دەست پێ بکەم:

ئێش کە رووی ئێستە لە هەورازە، سەرەولێژی نەکەی
فکری وردیشی ئەوێ هە بە دوعا و نوێژی نەکەی
گێرەشێوێنێ کە کای کۆنی بە با دا لە کنت
چاکە هەر لێ خوری سەیری دەم و کاوێژی نەکەی
سەرەتای ئێش هەموو یەک بوونە، ئەویش نابێ هەتا
هەر برینێ کە لە دڵدا هەیە سارێژی نەکەی

(چەند وشەیەک بە هەڵە نوسراوە، راست کراوەتەوە)

کاکە نەوە: من زۆرم پێخۆشبوو و خۆشەکە هاتویتەوە بۆ کۆنگرە، پێشتریش هەر کەسێک دەیپرسی، چ لە کۆبوونەوەی گەورە، چ لە کۆبوونەوەی تایبەتی، هەردەم گوتومە کاکە نەوە، کەلێنێکی زۆری لەناوماندا بەجی هێلاوە و هەر دێتەوە و بەجێمان ناهێڵێ.

زۆریشم پێ خۆشبوو و خۆشەکە دەرکەوتووە لە روی بۆچون و هەڵوێستەوە، زۆر زۆر لێک نزیکین، گەر وەک یەک نەبین.

ئێستە وا هەست دەکەم کە هەردووکمان لاینگری ئەوەین کە هەلە مێژوویەکە بقۆزینەوە و پشت بکەینەوە بەغدا و بەرە و ئاسۆی رازاوە بە رزگاری و دیموکراسی و مافی چارەنووس برۆین.

ئیتر من هەست ناکەم ناکۆکی یەکی گرنگ لە نێوانمان دا مابێت: مەگەر هێندێ بووختانی عەینەکە رەشەکەی ...... نەبێت! .

١. جاری من نە لیستم هەیە، نە بەتەمای لیستیشم، بە پێچەوانەوە بە تەمای ئەوەم – ئەوەش بووم- لەگەڵ تۆ، لە پێش هەموو کەسێکدا باسی سەرکردایەتی، پرۆگرام، رێباز بکەم، تاکو بیروراکانمان یەکخەین و یەک هەڵویستمان هەبێت.

.....راست ناکات کە پێی گوتوی کە من لیستم هەیە، راستیش ناکات کە پێی گوتوی من بەتەمای پالاوتنی – هێرۆ + هەڵۆ + فلان و فیسارم. نە من نە ئەوان بە تەما نین!، خۆت باش من دەناسی کەی من خزم و کەسم بەلاوە گرنگ بووە؟ من هەمیشە نەوشیروان برا و کەس و خزم و هاورێ و هەڤاڵم بووە، ئینجا خەڵکی تر، ئینجا هەڤالانی تر، تا وای لێهاتووە، هەموو ئەوانەی من دەناسن دڵنیان کە لە ناکۆکی تۆ و هەر هەڤاڵێکی تردا، من لە ئەنجامدا لەگەڵ تۆ دەوەستم.!

ئایە رەوای هەقە. ٢٥-٣٠ ساڵی هەڤالایەتی و هاورێیەتی و پێکەوە خەبات بە " گوتەیەکی" ... تێک بچێت؟!.

٢. جارێ من هێشتا مسۆدەی پرۆگرامی پێشنیارکراوم نەدیوە...بیستومە تۆش خەریکی ئامادەکردنی پرۆگرامێکی! باشە، کێ دەڵێ من رەئیم وەک هینەکەی تۆ نابێت.

٣. من بیستومە، تۆ چاوی لوتفت لە ئاستی من نوقاندوە! دەی من ئەوە ناکەم! من ئامادەم بێم بۆلات ! لە هەر شارێک تۆ دای دەنێیت. پێم خۆش نیە

بێیت بۆ لام! چونکە دەمەوێ من بێم و تاکو بە راشکاوی هەموو قسەی خۆمت بۆ بڵێم! دەیفەرمو تۆ جێگە دانێ و من دێم بۆ لات!.

کاکە نەوە: من دەچووم – لە پێناوی یەکێتی دا- بۆ لای کەسانی وا، کە کڵاشە کۆنەکەت تاجی سەریان دەهێنێت! ئیتر چۆن نایەم بۆلای تۆ! حەز دەکەی زویر بە، من دێم – بکل فخر و إعتزاز- چاکت دەکەمەوە و دێم بۆ لات.

٤.گەر بە دانیشتنی دووقۆڵی چارەی مەسەلەکانی نەکرد، کە پێم وایە دەیان کەین! ئەوا رێگەی تر هەنە وەک:

١. تاقمی برادەری هەردولامان (لە تۆش نزیکتر) وەک شازاد، سەعدی، صلاح الدین+ حەسەن کوێستانی+ کۆسرەت+ مەحمود رەزا+ ئازاد (مەبەست شازاد صائیب) ە+ و کێی تری خۆت هەڵی دەبژێری. دادەنیشین و قسەی خۆمان دەکەین، هەردووکمان بێ عاجزی و بە سەربەستی، بۆ چارەسەری مەسەلەکان!

٢. لە کۆنگرە، هەر یەکەمان رەئی خۆی بڵێ: بە سەربەستی و بێ پەروا، کۆنگرە چی بریاردا، ئەو هەردووکمان مل کەچی دەبین.

کاکە نەوە، بیستومە هەندێ کەس لە لای تۆ، ئەو شتانە دەڵێنەوە کە من کردومە بە دروشم: وەک دانانی دەسەڵاتی سکرتێر+م.س+ سەرکردایەتی + دەزگاکان، دروستکردنی مؤسسات بۆ مەسەلەی (فردیەش) پەنا دەبەمە بەر وجدانت! بەڵام بەراستی زۆرم پێ ناخۆشە گوێ بگریت لە کەسانی وەک .... پێم وایە ئامۆژگاریەکانی ... ئەوانەت بۆ ساغ بۆتەوە!.

من خۆم لە تۆ، تۆ لە خۆم، سەد بە قەدەر ئەوانە نزیکتر دەزانم، بۆچی ئێمە پێکەوە دا نەنیشین؟ کاکە نەوە، تۆ زۆرجار قسەی زۆر توندت بە من گوتوە و برایەتیەکەمان هەر پێی تێک نەچوە! بۆ ئێستە وای لێ بێت خەڵک بکەوێتە بەینمانەوە؟

٦.رەنگە تۆ گلەییت زۆر بێ؟ خوا هەقە منیش کەمم نیە! با جەلسەی مصارەحە بکەین، دەتەوێ دوو قۆڵی، دەتەوێ بە ئاشکرای نێو هەڤالان (دەستنیشانی هەردووکمان) بۆچی تۆ لەگەڵ صدام گفتوگۆ بکەیت؟ لەگەڵ منی برا و هەڤاڵی دێرینی خۆت نای کەیت؟

٧.دەمەوێ قسەیەکی خۆتت بێنمەوە یاد، کە جاران بە کەسانی وەک سالار و بەختیار و ئەوانت دەگوت: " کاکە گەر مام جەلالتان ناوێ، من دەچم پێ دەڵێم، برۆ!" ئێستەش بێ منەت بە کۆمەڵەی جارانی خۆمان رێکخەرەوە، گەر ٢٠% گوتیان، مام جەلالمان ناوێ، بێ بیروباوەر بم، یەکسەر نەرۆم.!

٨.براگیان کاکە نەوە: دەست بخەرە سەر ویجدانی خۆت، بیرێکی قوڵ لە وەزعی کورد و ی.ن.ک و برایەتی خۆم و خۆت بکەرەوە، ئەوسا بڕیار بدە! گەر بە نوسین بێت رەنگە منیش پێی رازی بم! لە دوی دا تکایە:

لێم زویر مەبە، بە بیرت بخەمەوە کە من پیاوێکی ترسنۆک نیم! نە لە شەڕ ترساوم، نە لە شەڕە قسە! نە لە ململانێ، نە پۆلیمێک، بەڵام زۆر زۆر زۆرم پێ ناخۆش دەبێت، هەرە سوکەکەیان لەگەڵ برایەکی وەک تۆ بێ، کە بە درێژایی (هیچ نەبێ) (١٧) ساڵ بە جێگەی هیوای خۆم و گەلەکەمم داناوە و پێم وابووە، ئەو لە من باشتر و چاکتر دەبێ بۆ کورد و کوردستان.

ئیتر چاوەڕوانی وەڵامم، تا ئەوسا زۆر بە گەرمی ئەملاو ئەولات ماچ دەکەم و هەر بژیت بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٢٨

قەلاچوالان

براگیان کاکە نەوەی بەڕێز **١٩٩٢/١/٢٣**

سلاوێکی گەرم.

شادی و سەرکەوتنتانم داوایە.

سوپاس بۆ نامەکەی دوێنێ تان و بۆ رەئی و بۆچونەکانیش.

بەراستی زۆر زۆر لە هینەکانی خۆم نزیکن، گەر کتومت دەقی یەکتر نەبن.

١. منیش زۆرم پێ داگرتوە لەسەر (نوێ کردنەوە) ی ی.ن.ک، بەشێکی راپۆرتەکەشم کە تەواو بووە، هەر لەسەر ئەوەیە.

٢. کە یەکتریمان دیت، بۆتان باس دەکەم بۆچی لەوە زیاترمان پێ ناکرێت؟ یان نەکردوە؟ چونکە هەردووکی هەن!.

٣. بیستومە خەریکی بەرنامەی هەڵبژاردنی، زۆرم پێ باشە، خۆزیا وەختێکیشت بۆ بەرنامەی ی.ن.ک تەرخان دەکرد. داخەکەم کۆمیتەکەی بۆی دانرابوو، زۆر کەمتەرخەمیان کرد لە بلاوکردنەوەی.

٤. بەیانی چاومان پێک بکەوێ باشە، سلێمانی بۆ من دەست نادات، چونکە ناشاردرێمەوە، جگە لە وەزعی تریش. پێم باشە لەولای تانجەرۆ – ئەوبەری مقرێکی لێ یە، هی هێزی قەرەداغ، لەوێ یەکتر ببینین، جا گەر پێت باشە، ئەوا ئاگادارم بکەرەوە تاکو ترتیباتی بکەین.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دلسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٣٢

هەولێر

براگیان کاکە نەوەی بەڕێز **١٩٩٢/٢/١٧**

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە.

١.کاک مەسعود، کۆبوونەوەکەی کرد بە میوانداری موجامەلە بۆ سەرکردایەتی نوێ و باسکردنی گیروگرفت و کێشەکانیشی خستۆتە ئەستۆی هەردوو (م.س) ی پارتی و ی.ن.ک

خۆی لەسەر سەفەرە و پەلەیە و گوتی هێشتا دیراساتی قانونەکەشیان نەکردوە. دیارە من پێم گوت، کە تۆش زۆر حەز دەکەی ببینی و باسی هەڵبژاردنی لەگەڵ بکەن و ٢/١٨ م پێشنیار کرد و بەڵام گوتی کە زۆر مەشغوولە و خۆی پێی ناکرێ لەگەڵمان باسی بکات. بۆیە هەر نانمان خوارد و هاتینەوە.

٢.بە تەنها فسکە فسکێکمان کرد، باسی سەفەرەکەی بۆ کردم، (٣) رۆژ لە ئەنقەرە دەبێت، (٥) رۆژ لە لندن، پاشان دەچێتە ئەمەریکا، بۆ ئەمەریکا پێ ی باش بوو، یەکێکی وەک تۆ یان د. فواد یان کۆسرەتی لەگەڵ بچێت، مەگەر ئەمەریکا داوای هەردووکمان بکەن، ئەوسا منیش بچم.

٣.بۆ هەڵبژاردن، زۆری بەلاوە باش بوو.

٤.نەختێ دوا بخرێت.

٥.پارتی و ی.ن.ک پێک بێن لەسەر: ڕێزگرتن لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکە و پاشان ئیتیلاف لە حوکمی داهاتوودا، گوتی بە دە پەنجە بۆتان ئیمزا دەکەم. کە ئیشرافی دوەلیش بهێنن بۆی.

خۆم " إنطباعم" وایە، لە سەفەرەکەیدا بڕیاری ئەنجومەنەکەش بە یەکجاری دەدات.

٦.پێم باشە ئێوەش بێن بۆ شەقڵاوە (چوارشەمە) گەر بەشداریش ناکەن لە کۆبوونەوەکانی (ک.س). خۆمان کۆبوونەوە دەکەین لەسەر هەڵبژاردن و سەفەرەکەی کاک مەسعود (تفصیلاتی کە هاتن بۆتان باس دەکەم) و قسەکانی د. مکرم تاڵەبانی.

جا هیوادارم رۆژی چوارشەمم لە شەقڵاوە بە دیدارتان شاد ببینەوە.

ئیتر هەربژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٣٣

قەلاچوالان

براگیان کاکە نەوەی بەڕێز **١٩٩٢/٣/٣**

سلاوێکی گەرم

شادی و بەختیاریتانم داوایە،

دوێنێ شەو، کاک مسعود بارزانی بەڕێز تەلەفۆنی بۆ کردم و وتی:

١.سەفەرەکەی بریتانیای زۆر سەرکەوتوو بووە، ضماناتی یان داوە بۆ پاراستنمان و هێشتنەوەی قواتی تورکی، دوای شەش مانگەکەش هەروەها پشتیوانی سیاسی و ئینسانیش. لە وەلامی پرسیارێکی مندا گوتی: سەرو دلم زۆر خۆشترە لەوەی لە ولات بوو.

٢.پرسی کرد کە رەنگە، وەفدێک لە معارەزەی عێراقی بەرێت بۆ ئەمەریکا، کەسانی وەک (د. محمد بحر العلوم، أديب الجادري و د، أحمد چلبی) و هتدد..دا دیارە ئەمە پێشنیاری ئەمەریکا خۆیەتی، تاکو باسی دوارۆژی عێراق بکەن، رەئی منی پرسی؟.

٣.گوتی رەنگە پێویست بکات، پێکەوە (واتە من و ئەو) ش بچین: گەر "شتی گرنگ" لە کایەدا بوو، منیش گوتم: دەبێ بیری لێبکەینەوە و پاشان.

بڕیارە هەر شەوە تەلەفۆنم بۆ بکات.

جا حەزم کرد رەئی تۆش بزانم لەسەر ئەو دووخالەی سەرەوە.

٤.کاک مەسعود و ئێمە لە فەرەنسا، رۆلان دوما دەبینێ، پاشان دەچێتە ئەلمانیا ئینجا ئەمەریکا.

٥.دەیگوت دەبێ مەنعی پەکەکە بکەین، ئەگینا وەزعمان لە تورکیا خراپ دەبێت.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دلسۆزتان

مام جەلال

بەلگە: ل. ٥٣٥

قەڵاچوالان

براگیان کاکە نەوەی بەڕێز ١٩٩٢/٣/١١

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە

١.وا کاک (محمد حسن پور) دێت بۆ لاتان، هەم بۆ زیارەت و هەم بۆ دە دانەش لە کتێبەکەت: کاک دکتۆر سەعید نامەیەکی بۆناردووم، دەڵێ: " لە کتێبە نایابەکەی کاک نەوشیروان تەنیا ٥ نوسخەی بۆ ئێمە ناردرابوو، کە زۆر کەمە و شەڕی قورسی لەسەر ساز بووە! پێم وایە لایەنی کەم ١٠ نوسخەی دیکەشمان هەر پێ دەبڕێ".

٢.دوێنێ کاک نێچیرڤان بروسکەیەکی کاک مەسعودی بۆ ناردووم، کە تێیدا زۆر (إصرار) لەسەر هەڵبژاردن و ئەهمیەتی گەورەی دەرەوەی دەکات و دەڵێ: زۆر شتی گرنگی لەسەر بەندە. ئێمەش هەروامان وەڵام دایەوە و پشتیوانیمان لە بروسکەکەی کاک مەسعود کرد.

٣.چەند جارێکە نامەم لە کاک فوئاد عارف و کاک د. کمال مەزهەرەوە بۆدێت، هەمووجارێ سڵاوتان بۆ دەنێرن و رەئی و بیروڕاکانی خۆیان دەنوسن، ئەمجارە کە هاتن، بیرم بخەرەوە تا نامەکانت نیشان بدەم، رەئی و بۆچوونی وەک خۆمانی زۆر تێدایە.

ئیتر هەر بژی

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٣٦

براگیان کاکە نەوەی بەڕێز **ناوەراستی نیسانی/١٩٩٢**

سلاوێکی گەرم

شادی و سەرکەتنتانم داوایە.

بەرنامەکەی هەڵبژاردنم خوێندەوە، ئەمانەش تێ بینیەکانی بەندەن:

١. ناوە بەعسیەکان دووپات نەبنەوە باشترە، وەک تەشریعی یان تەنفیزی یان ئەمینداری گشتی، هەم چونکە دزیو بوونە، هەم لە کۆبوونەوەی بەرەدا ئەمە وا داندرا کە جیابوونەوەیە لە بەغدا، چونکە بێ پرسی بەغدا دەکرێ (المجلس الوطني) ی لە بەرنامەی بەرەشدا هەیە و وابزانم واش لەگەڵ میری قسە کراوە! کە بۆ چارەکردنی ناکۆکی ناوخۆمان لەسەر گفتوگۆ و هتدد..

٢. شەرت نیە ووشەی زەق بەکاربهێنین، دەتوانین بڵێین ئەنجومەنی بەرێوەبەرایەتی لە جیاتی (المجلس التنفیذي) و (بەرێوەبەر) لەجیاتی (الامین العام) .

٣. دەبێ باسی ئاسووری و تورکمان و مافەکانیشیان بکەین، چونکە ئەمانە لە کوردستانن، هاوولاتین، هەقی خۆیانە، بۆ تورکیا و ئەوروپاش باشە.

٤. لەسەر عێراق دەبێ هیچ نەبێ بڵێین دیموکراسی بۆ عێراق لە جیاتی دیکتاتۆری: کە ئەمەش نیشانەی بە عێراقی مانەوەیە و ئیهتیمامە بە عێراق و خۆ جیانەکردنەوەیە.

٥. هەروەها لەسەر عێراق دەبێ داوای نەهێشتنی ئازاردان و چەوساندنەوەی نەتەوایەتی، مەزهەبی وە مساوات و مافی مرۆڤ و سەرەبەستی یە دیموکراتیەکان بکەین.

٦. پێم وایە هەقی رادیو، تەلەفزیۆنی نا حکومەتی بدەین، چ بۆ حیزبەکان بێت چ بۆ خەڵک و شەریکات، کە ئەمەش دیموکراسی تەواوە.

٧. لەسەر زەوی و زار کە کێشەیەکی گەورەیە، دەبێ هەندێ شتی گشتی مان هەبێت.

٨. لەسەر ئاوەدانکردنەوەی شار و لادێی کوردستان، بەشێک هەبێت و هەندێ بەڵێنی باشی تێدابێت.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٢٧

برای خۆشەویستم کاکە نەوشیروان **١٩٩٢/٤/١٨**

سلاوێکی برایانەی گەرم.

بەهیوای خۆشی و کامەرانیتانم و سلاوم هەیە بۆ هەموو برایانی لای خۆتان

زۆر زۆر سوپاس بۆ نامە شیرینەکەتان و زۆرم پێ خۆشبوو، پێش سەفەر بە خزمەتتان گەیشتباین، بەلام هەروەک جەنابت ئەزانی ماوەکە زۆر کورت بوو، وە ئەو رۆژەی کە مام جەلال و برادەران هاتن، دیار بوو، پێی رانەگەیشبوون کە ئاگادارتان بکەن، چونکە گوتیان کە گەرایتەوە بۆ سلێمانی.

بەهەرحاڵ هەموو کاتێک، جەنابت جێگای تایبەتی خۆتان هەیە لە دڵمان و بە برایەکی خۆشەویست و دڵسۆز بۆ برایەتیمان ئەزانم و پێشم خۆشە بۆ هەموو کاروبارەکان هەمیشە ئاگامان لە یەکتری هەبێت و مشورەت لەسەر هەموو بابەتەکان بکەین.

بێگومان ئەم هەڵبژاردنە، رووداوێکی مێژوییە و ئایندەی گەلی کوردستان بەوەوە بەستراوە، وە متفقم لەگەڵ جەنابتان کە سەرکەوتنی زۆری بەندە بە تەبایی نێوان پارتی و یەکێتی. جەنابت شاهدی کە من هەمیشە بڕوام بەوە هەبووە و ئیشم بۆی کردوە.

ئێستاش هەر هەمان بڕوام هەیە و هەر هەمان هەوڵی بۆ ئەدەم و ئومێدەوارم بە هیمەت و هاوکاری جەنابت و برایانی تر نەهێڵین هیچ کۆسپ و تەگەرە بێتە سەر رێگا، چونکە بەراستی لە دەرەوەش زۆر شتیان وەستاندوە تا هەڵبژاردن و زۆر بە ئەهمیەت تەماشای دەکەن.

سەفەرەکەشم زۆر زۆر سەکەوتو بوو، وە ئومێدەوارم لە کاتێکی نزیکدا بە خزمەتت بگەین، تا لە هەموو تفاصیل ئاگادارتان بکەم و هەموو کات ئێمە خۆشحاڵ دەبین بە هاتنتان و چاوەڕوانین.

ئیتر خۆشێتان

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٥٤٠

برا گیان کاکە نەوەی بەرێز

سڵاوێکی گەرم.

شادی و بەختەوەریتانم داوایە،

باوەربکە دە بەقەدەر تۆ، نارزیم لە زوربەی کادرەکانی د.فواد. د.کمال + ئەوانەی تر، زۆریش قسەم بە خۆم و خۆت هوتوە کە وامان لە وەزعەکە کرد! (دیارە لە دڵی خۆمدا).

هەمو بۆچونەکانتان بە کەم و زیادێکی (ترەوە) پەسەندە! زۆر نارازیم لەو جۆرە رێککەوتنە لەگەڵ ئاش و ماش! زۆریش لەم وەزعە بێزارم، شتری خراپتریش کە وا باشان بۆتان باس دەکەم.

بەڵام هەقە من و تۆ چۆنمان تێک داوە، راستی کەینەوە و هەوڵدەین، پینەی وەزعەکە بکەین، بەڵکو بیەینەوە.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەیانی رەنگە سەردانێکت بکەم

لام وایە لە ١٩٩٢/٤/٢٧ نوسراوە

بەڵگە: ٥٤١

شـــــەقلاوە ١٩٩٢/٥/٢٤

برای خۆشەویست و هەڤاڵی دێرینم کاکە نەوەی بەڕێز

سلاوێکی گەرم..

شادی و خۆشیتانم داوایە، هیوادارم تەندروستیتان باشتربێت.

وا وەفدێک دەنێرینە لاتان، بە هیوای ئەوەی ئەمجارەشیان، -

٦, وەک هەمیشـە لە تۆمـان رادیوە و رەچـاوکردوە - ئەرکەکەمـان لەگ٧ەڵ هەڵگریت، بە هەموو شایستە و توانا و لێزانین و شەخسیەتی خۆتەوە.

وەک برایەکی دێرینیش من خۆشم کارم پێت هەیە بۆ مەسـەلەی رابەرەکە!، زۆر راسپاردەشم بە کاکە حەمەدا بۆ ناردویت، هیوادارم باش لێیان وردبیتەوە. لێرەدا ماوەم بدەن ئیلحاحێکی (خۆم و خۆتی) ت لێبکەم و داوا بکەم کە هیچ نەبێ بۆ (٤) مانگ ئەم ئەرکە هەڵگریت.

بەراستی و بە راستیش پێویستیمان زۆر زۆر زۆر پێت هەیە، هەر بۆیەشە دڵنیام کە جێمان ناهێڵیت تا دەگەینە (شاطئ الأمان).

جـا پـێم وایە هەقـی ئەوەم هەیە، ئەمجـارەش داوات لێـبکەم، کە هەروەک چەنـدین جـار کـاری زۆر گرنـگ و (ختیـر) ت کـردوە بـۆ خـاتری مـن و لەسـەر داوای بەندەی موخلیسـتان، ئا ئەمجارەیش بە قسەمان بکەیت و پتر لە جـاری جاران، ممنونمان بکەیتەوە.

هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٤٢

لە: مسعود بارزانی **١٩٩٢/٦/٨**
بۆ: م.س ی.ن.ک **ژ: ٧٥٧**

پێشـمەرگەکانتان لە نـاوچەی چەمچەمـاڵ تەعـدایەکی زۆریـان کـردوە لە پیشمەرگەکانی ئێمە و شەڕ دەفرۆشن، تکایە سنورێکی بۆ دابنێن، ئێوە تحملی مسئولیەتی تعویض دەکەن
وەڵام ئەمشەو بە پەلە

لە مسعود بارزانی **١٩٩٢/٦/٨**
بۆ: م.س. ی.ن.ک **بروسکە ژمارە: ٧٦٢**

بە پێی ئەو مەعلومـاتەی بۆ ئێمە دێت لەشکری ١تـان خەریکی تحشـوداتی قـواتی خۆیـانن، بـۆ تەعەداکـردن لە پـارتی، بە صـراحەت پێتـان رادەگەیەنـم بچوکترین تەعەدا بکرێت لە هێزەکانی ئێمە لە هەمـوو شـوێنێک دەتەقێتەوە وە ئێوە تحملی مسئولیەت دەکەن، چونکە ئەمە شەڕ فرۆشتنە و قبووڵ ناکرێت لە هیچ کەسێک تەعدا لە ئێمە بکات. پێمان خۆش نیە بەڵام ناچارین رەد بدەینەوە.

بەڵگە: ل. ٥٤٣

لە: مسعود بارزانی **١٩٩٢/٦/٨**

بۆ: م.س. ی.ن.ک

بۆ ئەوەی دوێنێ شەو بروسکەمان کرد، کە حدێک بۆ لەشکری ١ دابنێن و شتەکە گەورە نەبێت، بەداخەوە وا بڕیارە هیچ نەکراوە چونکە ئەو بەیانییە کاتژمێر ٧ زۆر بە درندانە هێرشیان کردۆتە سەر بارەگاکانی ئێمە لە مەدینەی شۆرش، ئیتر هەرچی ئەقەومێ ئێمە مسئول نین وە لەشکری ١ ناتوانێ تحدید بکات شەڕ لە کوێ ئەبێ.

بەڵگە: ل. ٥٤٣

لە مام جەلالەوە **١٩٩٢/٦/٩**

بۆ کاک مسعود بارزانی بەڕێز

سلاوێکی گەرم..

زۆر بەداخەوە، بروسکەکانی جەنابتم خوێندەوە، کە بۆنی خوێنیان لێدێت. وا چەند جارێکە جەنابت ئەو جۆرە بروسکانە لێ دەدەن لە چەند موناسەبەتێکدا، لە کاتێکدا ئێوە باش دەزانن، کە ئەم جۆرە لەهجەیە چەند زیانبەخشە و هەرگیزا و هەگیزیش (ی.ن.ک) ی پێ نەتۆقێندراوە.

هەموومان ئەنجامی شەڕی براکوژەمان لەیادە، بۆیە هەق نیە، بە قسەی جاسوس و تاوانبارێکی وەک تەحسین شاوەیس وا بە توند و تیژی قسە بکەن.

ئێوە سالە خەیاتتان کوشتەوە لەسەر یەک هەڤاڵی خۆتان، کەچی ئێمە دەنگمان نەکرد، ئێوە لەناو چەمچەماڵدا ٦ پێشمەرگەی ئێمە و ٣٧ هاوولاتی بێتاوانتان کوشت و بریندار کرد و ئێمە دەنگمان نەکرد، کەچی ئێمە تحسین شاوەیسی بکوژی شەهید ئارام و شەهید مامە ریشە مان عەفو کردبوو لەبەر خاتری جەنابت، جا چۆن دڵتان دێ؟ چاوتان بەرایی دەدات کە لەسەر قسەی تەحسین شاوەیس ئەو لەهجە ناڕاست و نارەوایە بەکار بهێنن؟ هەڕەشەی هەڵگیرسانەوەی شەڕی براکوژەی سەرتاسەری بکەیتەوە؟ حەزدەکەم عەرزتان بکەم ، ئێمە بە هەموو هێزێکمانەوە هەوڵدەدەین، پەکی شەڕی براکوژی بخەین و ماوە نەدەین، یەک دانە دڵۆپی خوێنیش برژێتەوە و تەنانەت یەک گوللەش نەتەقێتەوە، هەروەک هەوڵدەدەین هاوخەباتی نێوانمان بە هەموو توانایەکمانەوە بپارێزین.

بەلام ئەوانەی خۆیان بۆ شەڕی ی.ن.ک سازدەدەن، هەقە چاوێک بە رابووردوودا بخشێننەوە و دەرس و پەندی پێویستیشی لێوەرگرن و باشتر

لەم راســـتییە بـــگەن کە ی.ن.ک نە بەکەس دەترســـێندرێ و نەبەکەســـیش دەشکێندرێ.

هیـوادارم جـارێکی تـر بەم لەهـجەیە بروسـکە نەنێـرن، بە تـایبەتی لە غیـابی بەندی موخلیسیشتان دا کە دەبوایە جەنابت بە نوێنەری منیش مەسـەلەکە وا چـارە بکەیـت، کە رووداوێـکە لە نێـوان دوو تـاقمی بـرا و پێشـمەرگە کە ئێـوە لێپرســراوی هەردوولایەنیــانن. دەبـووایە لە ئاسـتی ئەو جـۆرە مەســئولیتەوە بروسـکەی هێـورکردنەوە و تحقیقکـردن و داوای سـزادانی تاوانبـاران لە لایەک لیـژنەیەک یـان بەرەی کوردسـتانیەوە بـکەن، نەک هەڕەشـەی ئیعلانـی شـەڕی براکوژەی سەرتاسەری .

سەدمەخابن بۆ ئەو جۆرە لەهـجەیەی جەنابت کەوا چەندین جارە دووپاتی دەکەنەوە، ئەویش لەناوەخت و لە ختوخۆرایی..

لەگەڵ رێز و سڵاوی برایانەمدا

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٤٤

قەڵاچوالان

براگیان کاکە نەوەی بەڕێز **١٩٩٢/٧/١٥**

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە و ئێمەش باشین.

نامەی ١١-١٢ تانم پێ گەیشت، بەراستی زۆر شادی کردم، چونکە زۆرم پێخۆشە و زۆریش بەلامەوە گرنگە هەمیشە پێکەوە تەبابین و پێکەوە ئەو ئەرکەی پێکەوەش گرتمانە ئەستۆ، بیبەینە سەر و جێ بەجێی بهێنین.

من باش لە ماندوبوون و شەکەتی تۆ دەگەم و زۆرم حەز دەکرد ئەو هەلەت بۆ برەخستایە، بحسایتایەوە و بهاتبایەوە سەرەخۆ، کە پێم وایە زۆر باشتر دەتتوانی کارەکانت ئەنجام بدەی. لەگەڵ تۆشم لەوەدا کە پروپاگەندەی ناحەزانی پ.د.ک و هەوڵی و دڵسۆزانەی (بەڵام نەفامانەی) هەندێ برایانی خۆشمان پەکی ئەوەیان خست، کە تۆ پشوویەک بدەیت بە خۆشی و بە ئاسایی.

ئێستاش خۆت دەزانی کە وەزعەکەمان پێویستی بە تەبایی تەواوی ناوخۆمان هەیە، بە تایبەتی هی من و تۆ.

لە کۆنگرەدا، لە وەڵامی مندا گوتت ئەوەندەت بەلاوە کافیە و من پرۆگرام و پەیرەوەکە قبووڵ بکەم و ی.ن.ک بکەینە (موئەسسسات). ئەوەبوو ئەوەمان پەسەند کرد. ئێستە وا خەریکی دانان و خستنەگەڕی (موئسسسات) کەین، بەڵام بەم توانا و وەزعو کەفائەت و کەوادیرەی ی.ن.ک ئەوەندەکراوە کە نە کافیە و نە شافیە.

بۆ خۆ چاکتر ڕێکخستنەوەش، بۆچونەکەتم بەلاوە پەسەندە، بەڵام بۆ جێبەجێ کردنی پێویستیم هەم بە پشتیوانی تۆ و هەماهەنگی هەیە لەگەڵت و هەم پشتیوانی و هاوکاری هەموو هەڤاڵەکانیش.

لەم كات و ساتە ناسكەدا كە برایانی پارتی (لێمان دەمەرنین) " وشەكە نادیارە" و هەرەشە و گورەشەی شەڕ و تەفروتوناكردنمان لێ دەكەن و.لە سەرێكەوە درێژە بە پەیوەندی خۆیان دەدەن لەگەڵ میری و لە سەرێكی تریشەوە پەكی چالاكی و كاروباری پەرلەمان و حكومەتەكە دەخەن.

زۆر بەلامەوە پەسەند و گرنگە كە هەموومان بە یەك دەنگ و یەك هەڵویست خۆ بنوێنین لە بەرامبەر خەڵك و خۆشماندا: پێم وایە دوژمن وە پ.د.ك و هەموو ناحەزانی ی.ن.ك گەرەكیانە زۆر كەڵك لەو دوورەپەرێزیەی تۆ وەرگرن لە دژی هەموومان و بە تایبەتی خۆم و خۆت، جا پێم وایە من و تۆش پشت ئەستوور بەو هەموو نێوانی مێژویی و هەڤاڵایەتی و برایەتی دێرین و رابووردووی دەیان ساڵەمان پێكەوە، ئەبێ كارێك بكەین كە ورە و هیوای ی.ن.ك و تێكۆشەران و پێشمەرگەكان و جەماوەرەكەی ببووژێنینەوە و بهێنینەوە جۆش و خرۆش.

بۆ سەردانت و هەموو ئەوانەش، بەتەمام لە چەند رۆژی داهاتوودا سەردانێكت بكەم، وا كاكە حەمەش دێت بۆ لاتان لە جیاتی منیش هەندێ قسەی پێیە (وەك بەركوڵ).

ئیتر هەربژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٤٦

قەلاچوالان

واشنتۆن **١٩٩٢/٧/٢٦**

لە مام جەلالەوە

بۆ : هەڤالانی م.س و کاکە نەوەی بەرێز

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە

زۆر رێی تێ دەچێت، دەستێکی توند لە صدام بووەشێنن، بۆیە پێم باشە، ئێمەش ئەم هەلە بقۆزینەوە بۆ ڕزگارکردنی کەرکوک. من لێرە لەگەڵ کاک مەسعود قسە دەکەم، کە رازی بوو، ئەوا زۆر باشە، خۆ ئەگەر رازی نەبوو، ئەوا هەقە خۆمان بیکەین، چۆن بیکەن؟

١. پێم باشە، هەڵبژاردەی لەشکری یەک و لەشکری دوو ئامادە بکەین، بە تایبەتی هەموو ئەوانەی تەدریبیان دیوە. هەروەها ئەفسەرەکانمان، پێشمەرگە تەدریبپێکراوەکان بە چەک و بێ چەکیش بن هەر باشە. چاکترین فەرماندەکان، مەکتەبی پێشمەرگایەتی، کاکە نەوە، کاک کۆسرەت، کۆلۆنێل نەوشیروان و کێی تریش پێویست بێت، بەشدار بن.

٢. پرس بە ئەمەریکا و هێزی هاوپەیمانانی لای زاخۆش بکەین و هەوڵدەین هەماهەنگیان لەگەڵ بکەین.

٣. هێرشی ئێمە دەبێ دوای شەڕ هەڵگیرساندن بێت لە لایەن صدامەوە، یان لە کاتی پەلاماردانی هێزی هاوپەیمانان بە فرۆکە و موشەک بۆسەر عێراق.

٤. دەبێ کەڵکێکی زۆر لە خەڵکی ناو شاری کەرکوک وەرگرین.

٥. دەبێ کەڵک وەرگرین لەو ئەفسەرانەی قسەیان هەیە لەگەڵمان و ئێستە لەناو لەشکری عێراق دان.

٦. دەبێ پەیوەندی بە عشایەری عەرەبی دۆستەوە بکەینەوە.

دەبێ بە تەواوی سەیتەرە بکەینە سەر پێشمەرگە بۆ ئەوەی تالان نەکەن، ئەمەش بە کۆکردنەوەی لێپرسراوەکان و سۆز و بەڵێن لێسەندیان و بڕیاردانی سزای قورس بۆ ئەوانەی دەیکەن و دانانی دەیان کادری سیاسی لەگەڵ هێزەکان و سەرپەرشتی راستەوخۆی هەڤالانی لێپرسراو بەسەریانەوە.

٨.من پێم باشە لە ئێستەوە، مشوری ئەوە بخۆین و دەستپێشکەری بە دەست خۆمانەوە بێت لە خۆسازدان و هێزسازدان و وەرچەرخاندنەوەی هێرشی دوژمن و دیفاعی خۆمان حەملەی ڕزگاری کەکوک.

بەڵگە: ل. ٥٤٨

لە: کاک نەوشیروان ١٩٩٢/١٠/٣

بۆ: بەڕێزان مام جەلال، کاک مەسعود **ژمارە: ٢٢**

پاش نیوەڕۆی ١٠/١، وەفدێکمان نار بۆ گفتوگۆ لەگەڵ مسئولەکانی "PKK" بۆ ئەوەی ناوچەکە بە ئاشتی چۆڵ بکەن، ئەوان ئەڵێن:

١.ئێمە نامانەوێ حکومەتی تازەی کوردستان بەهۆی ئەم ڕۆڵە تێک بچێ.

٢.ئامادەین بیانگوێزینەوە بۆ شوێنێکی تر بەو شەرتەی لە پاشە ڕۆژدا هێزی یەکێتی و پارتی نەچنە سەریان.

ئێستا هێزەکانی یەکێتی و پارتی دەوریان گرتوون و مسئولەکەیان بە تەمابوو بێتە سەردانی ئێمە، بەڵام دیارە لە تحشدەکە سڵەمینەوە و گەراوەتەوە.

تکایە لە ڕەئی خۆتان ئاگادارمان بکەن

لە: مام جەلال ١٩٩٢/١٠/٣

بۆ: مسعود بارزانی/ کاک نەوشیروان **ژمارە: ٦٠٧**

پێم باشە گەر دەگوێزنەوە و ناوچەی سنور چۆڵ دەکەن، ئێمەش بەڵێنیان دەدەینێ کە ناچینە سەریان، بەڵام ئەم بەڵێنە بەندە بە ڕەزامەندی و موافەقەتی کاک مسعود و دەستکردنیان بە گوستنەوە دەستبەجێ لە ماوەی یەک هەفتەدا چۆڵی بکەن.

بەڵگە: ل. ٥٤٩

لە: کۆسرەت/ بۆ مام جەلال/ مسعود بارزانی ١٩٩٢/١٠/٢٦

ژمارە: ٩٦٦

عثمان اوجلان ئامادەیە قسەیان لەگەڵ بکەین، شروطی پەرلەمانیان قبووڵە، ئەمرتان بە چی یە؟ سەر مقری "م.س" یان گیراوە.

لە: مام جەلال ١٩٩٢/١٠/٢٦

بۆ: کۆسرەت رەسوڵ / مسعود بارزانی ژمارە: ٧٥٥

رێککەوتن بە نوسین بێت، هەموو ناوچەکانی سنور چۆڵ بکەن، لە ٢٤ سەعاتدا، بۆ چالاکی سیاسیان، خۆمان شوێنیان بۆ دیاری دەکەین، لە کوردستانی ئێمەوە چالاکی عسکری ناکەن وەک پەرلەمان داوای کردبوو، تکایە ئابڵۆقەی دەوریان توندتر بکەن و بە هێزتری بکەن بەڵام بە خشکەیی.

بەڵگە: ل. ٥٥٠



١٩٩٣

١٩٩٣

١.	له مام جەلال و مسعود بارزانیەوە	١٩٩٣/١/٩
٢.	له مام جەلال بۆ مەڵبەندەکان، لەشکرەکان	١٩٩٣/١/١٣
٣.	مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٣/٣/٤
٤.	له مسعود بارزانی بۆ مام جەلال و ...	١٩٩٣/٧/٢٢
٥.	له مام جەلال بۆ مسعود بارزانی و ..	١٩٩٣/٧/٢٢
٦.	مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	کۆتایی ئەیلولی ١٩٩٣
٧.	له مسعود بارزانی بۆ مام جەلال و ..	١٩٩٣/١٠/٣
٨.	له مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٣/١٠/٤

١٩٩٣

ساڵی ١٩٩٣، بە ساڵی شەڕی هاوپەیمانان دژ بە رژێمی بەعس دەژمێرێت، نە سەرەتاوە هێزە کوردییەکان کەم و زۆر خۆیان بۆ هێرشێکی لەو جۆرە ئامادەکردبوو، هەرچەند کورد بە گشتی ڕۆڵی یەکلاکەرەوەی لەو هێرشەدا نەئەبینی. مام جەلال لە بروسکەیەکدا لە ١٩٩٣/١/١٣ بۆ مەڵبەند و لەشکرەکانی یەکێتی دەنوسێت: (پێویستە هەموو ئەندام و پێشمەرگەکان و لایەنگیرانی خومان ساز و ئامادەبکەین بۆ دیفاع، هەرچی چەکی هەیە بیهێنێتە دەرێ و چەک بۆ ئیمرۆیە..)

لە بەهاری ئەوساڵەدا، یەکێتی هەستی کرد کە سەرۆکی حکومەتی هەرێم د. فواد مەعسوم، وەک پێویست ناتوانێت ئەرکەکانی راپەرێنێت و مام جەلال لە نامەیەکیدا بۆ نەوشیروان مستەفا لە ١٩٩٣/٣/٤ دەنوسێت: (هەرچەندە حکومەتەکە کەوتە گەڕ و هەندێ کاری باشیکردوە، بەلام کز و سست و بێ کارایە....بۆیە سەرکردایەتی بە گشتی دەنگ- جگە لە کاک عارف ڕوشدی- بڕیاری گۆڕینی سەرۆکی حکومەت و حکومەتەکەیاندا...)

لەو ساڵەدا، پەیوەندی هێزە کوردیەکان بە گشتی و یەکێتی بە تایبەتی لەگەڵ پارتی کرێکارانی کوردستان، حکومەتی تورکیا، هێزە کوردیەکانی تری تورکیا بە گشتی بەرەو باشی دەچوو. لەم ساڵەشدا، پەیوەندی نێوان پارتی و یەکێتی بە ڕواڵەت باش بووە، بەلام لە ناوەرۆکدا هەریەکە پلانی دژ بەوی تری دادەڕشت، لە کۆتایی ئەیلول مام جەلال، لە نامەیەکدا بۆ نەوشیروان مستەفا دەربارەی پارتی دەنوسێت: (منیش لەگەڵ تۆم کە بەداخەوە، پارتی هەر بە

تەنگ دەسکەوتی بنەماڵەی بارزانیەوەیە و هیچ باکی کوردایەتی و کوردەواری و حکومەتی هەرێمیان نیە...)

لە کۆتایی ساڵدا، گرژی لە نێوان پارتی و پارتی کرێکارانی کوردستاندا بەردەوام بوو، تورکیاش دیهاتەکانی سەر سنوری بۆردومان دەکرد بە بیانوی ئەوەی پارتی کرێکاران چالاکی سەربازی لەو ناوچانە دەکەن.

لە: مام جەلال و مسعود بارزانی **ژ: ٣٠**
١٩٩٣/١/٩

هەروەک دەزانن احتمالی لێدانی رژێم لە لایەن هێزە هاوپەیمانیەکان زۆرە وە بە دوری نازانین رژێم لە ردفعل پەلاماری کوردستان بدا، چونکە بەوانی تر ناوێرێ. بۆیە پێویستە هەموو ئامادەی یەک وەربگرن، وە پێشمەرگە ئامادەبێ لە هەموو جەبهەکان و مسئوولەکان خۆیان سەرپەرشتیان بکەن و هەموو ئەوامر لە وەزارەتی پێشمەرگە وەربگرن.

لە: مام جەلال **١٩٩٣/١/١٣**
بۆ: مەڵبەندەکان/ لەشکرەکان **ژ: ٤٣**

پێویستە هەموو ئەندام و پێشمەرگەکان و لایەنگرانی خۆمان ساز و ئامادە بکەین بۆ دفاع، هەرچی چەکی هەیە بیهێنێتە دەرێ و چەک بۆ ئیمرۆ یە.

هەموو لەشکرەکان گوێرایەڵی وەزارەتی کاروباری (پ.م) بن و نمونەی دلێری و جوامێری بن لە دفاع دا.

جەماوەری خەڵک هاندەن بۆ دفاع و ورەیان جۆش دەنەوە بۆ خۆپاراستن.

بەرەوام ئەبێ هەمووتان لە انزاردابن، لێپرسراوەکان دەبێ لە بارەگاکانی مەڵبەند و کۆمیتە و کەرتەکان دەوام بکەن و لەوێش بنون، فەرماندەکانیش دەبێ لەناو پێشمەرگە و لە بارەگاکانیاندا بن و لەوێ بنون، چونەوە ماڵ قەدەغەیە.

بەڵگە: ل. ٥٥١-٥٥٢

شامی شەریف

برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز **١٩٩٣/٣/٤**

سلاوێکی گەرم..

شادی و خۆشیتانم داوایە و هیوادارم تەندروستیتان باش و سەرودڵتان باش بێت.

هەرچەندە کاکە شا، بەیانی زوو دەگەڕێتەوە، بەڵام دیسان هەر هەوڵدەدەم ئەوەندەی دەکرێ، نامەیەکی تێر و تەسەلتان بۆ بنووسم، هیچ نەبێ لەسەر هەندێ شت کە بەلامەوە گرنگن.

وەزعی ی.ن.ک: لە ساڵی رابووردودا، توانیمان هەم هەموو دەزگاکانی مەرکەزی دامەزرێنین، وە هەم رێکخستنەکان وەک قسەمان لێکردبوو لەسەر بناغەی پێشەی نوێ بکەینەوە، هەمیش بژارێک بکەین و تەواویش لە ژمارەی راستەقینەی رێکخستن بگەین.

ئێستە زیاتر لە سەد هەزار ئەندامی رێکخراومان هەیە - هی سیڤیل - جگە لە پێشمەرگە و جگە لە چەند هەزارێکیش کە هێشتا کۆنەکراونەتەوە و جگە لە چەند هەزارێکی (٥-٦) یکی (حسک) یش کە هاتونەتەوە.

دەزگاکان م.س، کۆمیتەی رێکخستن، ک. پێشمەرگایەتی، ک. مالی، کۆمیتەی راگەیاندن، ک. پەیوەندیەکانی نیشتیمانی، ک. پەیوەندیەکانی دەرەوەمان بە ئەندام و دەزگا و بارەگا و کەلوپەلی چاپەمەنی (کۆمپیوتەر) هەنە. هەموویان لە هەولێرن، بەڵام لە قەڵاچوالانیش دەزگایەکی (م.س) ی ئیحتیاتمان هەر هێشتۆتەوە لەگەڵ دەزگای زانیاری کە هەم لە قەڵاچوالان و هەم لە هەولێر هەمانە.

مەڵبەنـــدەکانمان هەمـــووی رێکخـــراونەتەوە، مەڵبەنـــدی سۆرانیشـــمان زیـادکردوە، بەڵام هێشـتا مەڵبەنـدی سـلێمانیمان هەر بـێ لێپرسـراوی دایـمە، هەولێریش ئەرسەلان ناساغە.

بەهدینان لەوەتەی کاک حەسەن چووە بۆتە مەڵبەند، رێکخستنمان بە ژمارە و ئامـــار، ئەنـــدامان خـــۆی لە (٥-٦) هەزارێـــک دەدا. پێشـــمەرگە (٩-١٢) پێشـمەرگەیە. رێکخـراوە دیموکراتیەکـان خـۆی لە (٥) هەزارێـک دەدات. دەیـان کـــادری پـــارتی گەلـــیش هـــاتونەتە ناومـــان، لەگەڵ چەنـــد ســـەد ئەنـــدام و پێشمەرگەیەک.

پـرتە و بـۆڵە و کلـک لێـک گرێـدانی نـاوخۆ کەمـی کـردوە، بەڵام نـارەزا هەر ماون و خەریکین بە دڵدانەوە و گفتوگۆ کۆیان دەکەینەوە.

گرووپێکی بچوک لە هەولێر خەریکن بەناوی (م.ل) یەوە رێکخستن بۆ خۆیـان دروست دەکەن و بڕیار بوو بە ئەسپایی دووریان بخەینەوە.

خەڵکمان لە ناویاندا هەیە، خەریکی دانانی دەزگایەکی تایبەتی راگەیاندنین لە بادینان: تەلەفیزیۆنێکی دوو بۆرد+رادیویەک+گۆڤارێک (بە عەرەبی و تـورکی و کوردی کرمانجی) بڵاوبکەینەوە و دەزگاکەش دابنێین بەو زمانانە.

کوردستانی نـوێ رۆژانە و الاتحـاد هەفتـانە دەردەچـن، سیاسـەتی دوەلـی ناوبەناو خەریکین گۆڤارێکی مانگانەش بەناوی (ڕێبازی نوێ) هوە دەربکەین.

<u>وەزعی حکومەتەکەمان:</u>

هەرچەندە حکومەتەکە کەوتە گەڕ و هەندێ کاری باشی کردوە، بەڵام کز و سست و بێ کارایە، بە تایبەتی لەم سەردەمەدا: و کـارە گرنگەکانی لەبەر نـاڕوا و بێ ئەنجـام نـادرێ. بـۆ نمـونە وا چەنـدین مـانگە بڕیـاری یەکخسـتنی هێـزی پێشمەرگە دەرچووە، کەچی هێشتا ئەنجام نەدراوە. کولۆکفت بووین لەگەڵیـان،

ناچی بە مێشکیانا، موچەی پێشمەرگە بدەن، کەچی (٥٠) ملیۆن موچەی مەئموور پاشماوەی بەعس مانگانە دەدەن! یان دەزگایەک بۆ شەهیدان دابنێن! ئەمە جگە لە بێ کارەیی و دزی و بەرەڵایی و فضیحەتی پۆلیس و ئاسایش.!

بۆیە سەرکردایەتی بە گشتی بەدەنگ – جگە لە کاک عارف رشدی- بڕیاری گۆڕینی سەرۆکی حکومەت و حکومەتەکەیان دا. زۆربەی هەرە زۆری کادیرەکانیش هەروایان گەرەک بوو.

کاک مەسعود لای من زۆر بە پەرۆشە بۆ گۆراندن، کەچی سستی دەنوێنن، لە بەجێهێنانی، سەرکردایەتی پارتیش مانەوەی دکتۆر فوئادیان بۆ خۆیان زۆر پێ باشترە!.

ئێمە بە پێی بڕیار، هەر کافی خان و شێرکۆ و حەمە دەهێڵینەوە- گەر پارتی رازی بن – بەڵام ئەوانی تر دەگۆڕین، (دیارە ئەوسا دەبێ وەزیرەکانی پارتیش بە رەزامەندی ئێمەش بن)، ئەگینا هەر لایەنە با هی خۆی بە ئارەزوی خۆی دانێت.

ئەوەی راست بێت، بنودی قانونی ئەنجومەنی وەزیرانیش پێویستیان بە گۆڕین هەیە.

بەتەماین ئەمجارە، ژمارەی ئێمە و پارتی وەک یەک بن، هی حیزبەکانی تریش سەرویەک وەزیر، بەتەماین زۆربەی جێگری وەزیرەکانیش بگۆڕین.

<u>ئێمە و پارتی:</u>

من و کاک مەسعود نێوانمان زۆر خۆشە، ڕێبازی سیاسیمان ئێستە وەک یەکە: هەڵوێستەکان لە میری لە دەورو جیران لە معارەزە وەک یەکە.

لەسەر جاشیش کاک مەسعودیش هاتوتە سەر ئەو رەئیە کە هەموویان خراپن و گوێرایەڵی میرین، بە تایبەتی هینەکانی چەمچەماڵ و ئاکرێ.

کریم سنجاری و حاکم قادرمان تەخویل کردوە، راپۆرتێکیان لەسەر ئامادە بکەن بۆ ئەوەی هەندێکیان بگرین و هەندێکیان دورخەینەوە و هەندێکیان بکەینە "سەفیر".

نێوانمان لەسەر پەکەکە و حزبە کوردستانیەکانیش یەکە. لەگەڵ کاک مەسعود سەردانێکی حدکامان کرد و داوامان لێکردن کە لەسەر سنوور چالاکی نەکەن و یەکیش بگرنەوە لەگەڵ باڵەکەی لێیان جیابوونەتەوە، بەڵێنیان دابوو یەکەمجار بۆ دووەمیش بەڵێنیان دا، شەڕی براکوژی راگرن و چیتر نەیکەن.

لەگەڵ حیزبە کوردستانیەکانیش تا ئێستە دوو کۆبوونەوەمان کردوە و باسی وەزعی گشتی و پێویستی یارمەتی دانی حکومەت و پەرلەمانی کوردستانیان کردوە، بە چاکی و دۆستانە و بە دڵی ئێمەمانان.

<u>ئێمە و پەکەکە:</u>

لە دوای شەڕوشۆڕەکان، چەندین جار عوسمان ئوجەلان و برادەرەکانیان هاتن بۆ لامان و داوامان لێکردن کە رێکەوتنەکە جێبەجێ بکەن، ئەوەی راست بێت هەوڵ دەدەن جێبەجێی بکەن، بەلاّم وا دیارە هەندێ لاساریان هەیە. برایانی پارتیش "کەم لوتفن" لەگەڵیان و چەک و جبەخانەیان لێ خوادون و نایدەنەوە..

لە لایەکی تریشەوە، ئەوانیش لە دیعایەی خۆیان نەکەوتون، بەلاّم هاتن بۆ لامان و بۆ یەکەمین جار، دەیسەلمێنن کە هەڵەیان کردوە "سەرۆک" بە هەڵە براوە و راپۆرتی خراپی بۆ چووە. نابێ شەڕی حکومەت و پەرلەمان بکەن و دەبێ هاوکاری بکەن لەگەڵ هەموو حیزبەکان و هتدد.

بەلاّم تکایان لە بەندەی موخلیستان ئەوە بوو، کە خۆم ئاپۆ ببینم و ئەو شتانەی لەگەڵ ببرمەوە، بۆ ئەوەش دوو هەڤاڵیان لەگەڵ ناردم بۆ سوریا.

لە تورکیاشــەوە وەفـدێکی (HEP) بە ســەرۆکایەتی ئەحـمەد تـورک و (٧) (میلەت وەکیلی) تر و بەشداری کاک مەهدی زانا. زۆرمان ڕێز لێنان و زۆرمـان قسـە بـۆ کـردن، هـاتنە سـەر قەناعەتەکـانی ی.ن.ک و ئەوانـیش بڕیاریـان دا پەیوەندی بە ئاپۆوە بکەن و یەکێکم لەگەڵ بنێرن.

کە هاتمە شام، بۆ ڕۆژی دووەم ئاپۆ (تشریفی) هێنا بۆ لامان و زۆر زۆر دۆسـتانە و بە تەوازعەوە قسـەی کـرد و ئـێمەش زۆرمـان حـورمەت لێنـا. هەردوولامان نە بامان پێدا هاتبوو نە باران! دەگوت هەمیشە هەر دۆست و برا و تەبا بووین: جارێکی تریش هـاتەوە لامـان، جاری سێیەم دەعوەتی کردین و چوینە لایان و پاشان هـاتەوە، سەرت نەیەشێنم لەسـەر ئەم شتانەی خوارەوە پێکهاتووین:

أ. لەســەر سـنور نەبـن، ڕێکەوتـنەکە جێبەجـێ بـکەن: بە ئاشـکرا بڵـێن پەناهەنـدەن لامـان، هەر کـاری سیاسـی دەکەن و بەس، بەڵام بە نەهێنـی وەک حدکا یان لەگەڵ بکەین.

لە دەرەوەش (ڤەشـارتی) هاوکـاری بکەیـن، نـامەیەکی داوە بە کـاکە شـا بـۆ لێپرسـراوی ئەوروپایـان بـۆ ئەو مەبەسـتە، بەڵێـنە چیتـر حەمـلە لەسـەر کـاک مەسعودیش نەکات.

ب. پێکهێنـانی جەبـهەی کوردسـتانی بـاکور بە هاوکـاریکردنی سیاسـی و عەسـکەریان لەگەڵ کـاک بورقـای و کـاوە و هەمـووانی تـر و پـێکەوە خەبـاتی سیاسی بکەن، تەنانەت دەڵـێ بـا مامۆسـتا کمـال لێپرسـراوی هەموومـان بێت لە ئەوروپا بۆ کاروباری سیاسی و ڕاگەیاندن و دبلۆماسی و هتدد.

بەڵێنە چیتر شەڕی کەسیان نەکات، نە بە سیاسی، نە بە کوشتن.

ج. دژی ئیرهـاب بـدوێت و ئیـدانەی بکـات و ئیعلانـی بکـات کە پە کە کە کۆمۆنیست نیە، بەڵکو وڵاتپارێزی پێشوەرو و دەیەوێ تورکیا پارچە نەبێت،

دیموکراسی و مافی مرۆڤی هەبێت و لە چوارچێوەی تورکیا، هەقی کورد بدرێت، با لە هەقی نەقابیەوە دەست پێبکان. ئامادەیە شەڕ رابگرێت و چارەی سلمی پەسەند بکات (واتە زۆر معقولانە قسە دەکات).

د. بۆ ئەوانەش پێکهاتوین کە هەندێ رۆژنامەنووسی بۆ بهێنیە لوبنان، وەک کامەران قەرەداغی، محەمەد علی بیرانت، هەندێکی تری تورک، جوناثان راندل، هیبر هیرس و هتدد. بە ئاشکر ا و بە (لەفزی شیرینی خۆی) ئەوانەیان پێ بڵێت. هەروەها بەبۆنەی نەورۆزیشەوە، پەیامێک بدات و باسی هەموو ئەو شتانەی سەرەوە بکات.

ئامادەیە لەگەڵ کاک بورقاش، دانیشێت و مسۆدەی رێکەوتنێکی سیاسی گشتی دابنێن بۆ هەموو حیزبەکانی تریش.

جا بەم جۆرە کاکە نەوە دەبێت " دگو علی الخشب" ی گەرەکە. خۆم پێم باشە، گەر تۆش بۆت بکرێ لە ئەوروپا لەگەڵ ئاغای ئەسڵەعی پێکەوە هەوڵی دیتن یان دواندنی کاک کمال بورقای بدەن و رازی بکەن کە بێتە شام، لێرەش من کۆیان دەکەمەوە پێکەوە. (ئاغای ئەسڵەعی= د. کمال فواد)

من دەچمە کوێت بۆ ١٥ و ٣/١٦ دەگەرێمەوە.

لە ئەوروپاش برایانی خۆمان بەو گیانە ساز و ئامادە بکەن، تەنانەت گەر پێویستی کرد، پێم باشە خۆت و ئەسلەعیش بێن لەگەڵیا، چونکە خۆت دەزانی کوردستانی (باکور) ئەهمیەتا خۆی هەی.

ئێمە و جیران:

لەگەڵ تورکیا بەینمان خراپ نیە، رەنگە ئەو کارەش لەگەڵ ئاپۆ، بەلای سیاسیەکانەوە باش بێت، لێرە لەگەڵ نوێنەرانی ئەمەریکا و فەرەنسا و روس قسەم کردوە، زۆریان پێ باش و گرنگە کە ئاپۆمان هێناوتە سەر ئەو رەئیانە و

ئەمەریکا دەڵێ: تەشویقی بکەن زۆر باشە، بە قسەی کامەران دەوروبەری دیمرێلیش هەمان رەئیان هەیە.

بۆ ئێرانیش وەفدێکمان نارد " هەڤالان: جەبار فەرمان، مامۆستا چەتۆ، کاک شێردڵ، کاک حازم یوسفی"، ئەوەندەی حازم یوسفی بۆی گێراومەتەوە، باش و سەرکەووتو بوونە. لێرەش وەفدێکی سەفارەت هاتنە لام، زۆریان پێخۆشبوو، زۆریش گەرم بوون.

هاتم بۆ سوریەش و گرێم داوەتەوە و بەینمان چۆتە دۆخی جاران، بەڵام لە گفتوگۆمان لەگەڵ میری، خۆ دورخستنەوە لێیان، دووساڵ + فیدراڵی بێ پرسکردن پێیان+ کۆنفرانسی ڤیەنا و صلاح الدین زۆر نیگەران بوون، هەوڵی زۆر داوە، بەڵێنی زۆریان داوە بەهی قەیاغ و پردیشەوە..

رێکەوتنامەیەکیان لە نێوان (جامعة صلاح الدین) و وەزارەتی (التعليم العالي السوري) دا ئیمزا کردوە لەگەڵمان. بۆ زۆر کاروباری (ثقافی و علمی) و هتد.

بڕیارە رۆژی شەمە، سەرۆک حافظ ببینم و هیوام بەو پتر و زۆر ترە. کاکە شا چۆتە ئوردن و بەیانیش دەینێرینەوە لەوێشەوە بۆ قاهیرە، بە نامەیەکەوە بۆ سەرۆک موبارەک.

خۆشم ٣/٨ دەفرم بۆ کوێت و بزانین خوا چیمان بە "نسیب" دەکات.

کاکە نەوەی خۆشەویست

مایەوە باسێکی خۆم و خۆتانی! ئەویش پوختەکەی بەوە دەخەمە بەرچاوت کە من هەر ئەوەم لە تۆ رەچاو کردوە کە پەناو پشتی برای خۆت بیت، بە تایبەتی لە کاتی پێویست و ناسکدا. من هەرگیز ئەوەی رابووردوت لە یاد ناکەم، کە هەندێ کاری گرنگت – بێ ئەوەی باوەڕت پێی هەبێت– لەبەر خاتری من ئەنجام داوە. پێم وایە ئیمساڵیشمان گرنگ و ناسکە، بۆیە هیوادارم بە

سـەرو دڵـی خۆشـەوە بێیـتەوە ناومـان و قـۆڵ و بـازوی کـاکە نەوانەی جـاری جارانی لێ هەڵماڵیتەوە و دەست بکەیتەوە ملی هەمووان – لە پێش هەمـووان – ئەوانەی لێیـان رەنجـاوی و ببیـتەوە هەوێنـی یەکێتـی ریزەکـان و جۆشـدانی هەڤالان و خستنەوە گەری هەموو هەمووان.

تا ئەو رۆژەی بە دیدارتان شاد دەبمەوە، بە خواتـان دەسـپێرم و چـاوی نمـا و خوشکی ماچ دەکەم و زۆر هەواڵی شوعلەخان دەپرسم.

هەر بژی بۆ

برای دێرین و دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل ٥٥٢

لە: مسعود بارزانی **١٩٩٣/٧/٢٢**

بۆ: لق٤/ م ١ / مام جەلال/ جەوهەر/ کۆسرەت/ هەردوو م.س ژ. ١١٦٢

پێمان باشە هەموو احتیاطاطات وەربگرن بۆ بەرگری لە ولاتەکەمان و تەمێ کردنی نۆکەرانی بێگانە کە دەیانەوێ ئاژاوە بنێنەوە، هەر دوو رێکخستن ئەوپەری هاوکاری لەگەڵ محافظ و ق.م ی سلێمانی بکەن. لەژێر فشاری هیچ دەوڵەتێک نابێت دەست لە مبادئی خۆمان هەڵبگرین. ئەگەر ئێران بە زمانی تهدید قسە لەگەڵ حکومەت و گەلەکەمان بکات، ئەبێ زۆر بە توندی وەلامیان بدرێتەوە و ئەگەر بە خۆشی هاتنە پێش بۆ چارەسەرکردنی مشاکل، وەک هەمیشە ئەبێ ئێمەش نەرم بین.

بەرگریکردن مافی شەرعی خۆمانە و ئەگەر هاتنە ناو وولاتمان زۆر چاک دەرسیان پێ بدرێت، کە بزانن کوردستان بێ خاوەن نی یە و بەردەوام منظماتی دولی ئاگادار بکەن.

تکام وایە مام جەلال هەرچی ملاحظاتی تری هەبێت، بفەرمون.

لە: مام جەلال

بۆ: مسعود بارزانی/ م١/ لق٤/ جوهەر/ کۆسرەت/ هەردوو م.س

بروسکەتان ژ: ١١٦٢ لە ٧/٢٢

من لەگەڵ هەموو بۆچونەکانی برای خۆشەویستمان کاک مەسعودم.

بەڵگە: ل. ٥٥٨

برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز **کۆتایی ئەیلولی ١٩٩٣**

سلاوێکی گەرم

شادی و سەرکەوتن و لەش ساغیتانم داوایە و هیوادارم هەمیشە زرمەت بێت.

نامەی ١٩ ئەیلولی ١٩٩٣ تان گەیشتە دەستم، زۆر سوپاس، ئەوەی ڕاست بێت من خۆم لەسەر هەموو ناوەرۆکەکەی موافیقم و وێنەشیم لێدا بە هەڤاڵانی م.س بۆ ئەوەی ڕەئی خۆیانی لەسەر بدەن، هەموویان پەسەندیان کرد، وا لە خوارەوەش هەندێ شتی گرنگتان بۆ دەنووسم:

من و کاک مسعود بارزانی دوو بروسکەی پیرۆزبایمان ناردبوو بۆ عەرەفات و رابین. رابین وەڵامی داوەتەوە، بە سوپاسیشەوە، هەردوکمانی دەعوەت کردوە بۆ وڵاتەکەی خۆی، من هێشتا دوو دڵم، بەڵام زۆرم لا گرنگە، ڕەئی و بیروڕاکانی تۆ بزانم.

بۆ دەورە خەستەکەش – زۆرمان پێ باشە- خۆزیا هەر خۆشت سەرپەرشتیت دەکرد، مەسرەفەکەیشمان دابین کردوە، لای د. بەرهەمەوە.

پێم باشە کاکان: شازاد، دانا، بەکر فتاح، جگە لە کاکان د. بەرهەم، د. لەتیف و د. حەمە سابیر، کاک صلاح الدین رشیدیش بەشداربن لەگەڵ چەند هەڤاڵێکی تر کە لە وڵاتانی جیا جیا ئەو کارانەمان بۆ دەکەن.

منیش لەگەڵ تۆم کە بە داخەوە، پارتی هەر بە تەنگ دەسکەوتی بنەماڵەی بارزانیەوەیە و هیچ باکی کوردایەتی و کوردەواری و حکومەتی هەرێمیان نیە، ئەمە ناوەرۆکی سیاسەتی دەرەوە و ناوەوەیانە و لە هەموو هەڵوێست و بووارێکیشدا خۆی دەنوێنێ.

کۆبـــوونەوەکەش بـــۆ دارشـــتنی سیاســـەت و ســـتراتیژی کورتخـــایەن و درێژخـایەنی دیبلۆماسی کوردی بە سەرپەرشتی خۆت بێت و گەر پێویستی کرد، بۆ چەند رۆژێک منیش دێم بۆ لاتـان، بۆ ئەوەی بیخەینە قالّبی دوایی خۆیەوە.

بۆچوونەکانیش هەم لەسەر پلورالیزم و هەم لەسەر فرە حیزبی و پچڕ پچڕی لای خۆشمان زۆر راست و رەوان، لە ولاّتی ئێمە ئەوەی راست بێت وەزعەکە بەم جۆرەی خوارەوەیە:

آ. زەحمەتکێشان پتر لە ٧٠% هاتۆتەوە ناو ی.ن.ک، بەلاّم کاک قادر عەزیز و تاقمێـک هەر مـاونەتەوە. ئـالاّی شۆرشـیش، حەمە رەئـوفەکەی زاوای حەمە سەعیدی خۆمان و هێندێک هەر ماونەتەوە.

ب. ح.ش.ع بـاڵە کـوردیەکەی بـۆتە چەنـد پـارچەیەک، زۆربەیـان بـوونەتە (شـیوعیە کوردسـتانیاکان) کە رەفیـق سـابیریان کـردۆتە سـکرتێر و زۆرتـر کـوردایەتی دەکەن. بەتەمـان کـۆنفرانس بگـرن و نـاویش بگـۆڕن و زۆرتـر لە "شیوعیەت" دورکەونەوە، هەندێکیان کە خۆیان لە هەزار کەسێک دەدەن، بەرەو ی.ن.ک هـاتوون. چەنـدین کـادری عەسـکەری و سیاسـیان تێـدایە و چەنـدین لێپرسراوی شار و شارۆچکەکانیش، باقیەکەیان ح.ش کوردستانی – عێراق یان پێک هێناوە.

ج. یەککگرتـو، هەر بەراسـتی هەڵـوەران: زۆربەی سـەرکردەکانیان چـونەتە پارتیەوە، بەلاّم زۆربەی زۆری ئەندام و کادرەکانیان نەچونەتە پارتیەوە.

گەل: زۆربەیـان لە (حزبـی ڕزگـاری کوردسـتان) دا خۆیـان سـازداوەتەوە، چەند سـەدێکیان هـاتونەتە نـاو ی.ن.ک، هەندێکیشـیان چونەتە نـاو پـارتیەوە، لە ئەنجامی هەرەشەی کوشتن دا.

پاسـۆک: کەمـایەتی چـۆتە پـارتیەوە، کەمێـک هـاتون بۆنـاو ی.ن.ک، بەشـی زۆریان لەناو (کومەڵی نەتەوایەتی کورد) و (پاسۆک) دا خۆیان سازداوەتەوە.

حسـک: جگه له ٤-٥ سـەرکردەیان بەشـی هەرە زۆریـان نەچـونەتە نـاو پارتیەوە، بەشێکی باشیان لەگەڵ کاک رەسوڵ و پاشـان بەجیاش هـاتونەتە ناو ی.ن.ک، کە بە پێشمەرگەوە رەنگە ٤٠% حسک بن.

٥٥% تازە وا خۆیان رێکخستۆتەوە بەناوی (ح.س.ک) کە کاک شمس الدین مفتی پێیان دەڵێ (حمک)! .

ئەوانە بە سـەرۆکایەتی راسـتەوخۆی کـاکە حەمەی حـاجی مەحمـودن و ئەو خـۆی تەوجیهیـان دەکـات، بەڵام هێشـتا خـۆی ئـیعلان نەکـردوە بە رەسـمی. هەرچەندە پێرێ بە ملازم کەریمەکەی پاسۆکی گوتووە، کە من چیتر پارتی نیم و خەریکـی کـاری خـۆمم و تـا ئێسـتە دووجـاریش بانـگ کـراوە بـۆ (م.س) لە کۆبوونەوەیدا، بەشداری نەکردوە و نەچووە.

دوێنێ شـەو لام بـوو لەگەڵ کـاک م. عـومەر و کـاک عـومەر و دلێری سـەید مەجید لەگەڵیان دانیشتین و بەڵێنی پشـتیوانیمان دانێ و زۆریـان پێخـۆش بـوو، واتە بەشـــی هەرە زۆری (حســـک) لە ســـلێمانی و کەکـــوک و هەمـــوو پەراگەندەکانیشیان لە هەولێر، لەو حسکە کۆ دەبنەوە.

٥.بۆ د. مەحمود، نامە دەنێرم لەسەر قسەکەی تۆ و کاک عەدنانیش دەنێرین بۆ لای و زۆریش رێزی لێدەگرین و دەعوەتی دەکەینەوە بـۆ وڵات کە میوانی ی.ن.ک بێت و هەولێشی لەگەڵ دەدەین.

قسە و بۆچونەکەی تۆ دوای مناقەشەی تەواو پەسەند کران.

٦.منیش لەگەڵ د. چەلەبی قسـەم کـردوە، پێ ناچێت هیچیـان پێ بێت، بەڵام گرووپێـک ئەفسـەری عەرەب کە لە موسـڵ و کەرکوکـدا هەن، پەیوەنـدیان پێـوە کردوین، وە بە قسە خۆیان دەست رۆشتوون، منیش دەنگم گەیاندن بە چەلەبی و فکێکی(هـانی فکێکی): ئەوانیش نامەیـان بـۆ نـاردوون. مـن خـۆم زۆرم (پـێم باشـە) بەلاوە پەسـەندە کە هانیـان بـدەین لە موسـڵ و کەرکـوک شـتێ بـکەن: (

هەرچەندە واناڵێین) بەڵام هیچ نەبێ بۆ ڕزگارکردنی موسڵ و کەرکوکیش بێت، زۆر زۆر کارێکی باش دەبێ.

گروپێکی تری ئەفسەریش پەیوەندیان پێوەکردوین و زۆریش خۆیان بە زۆر دەسەڵاتدار دەدەنە قەڵەم، جا داوایان (هەڵنەفرینی فرۆکەکانی سەدامە)، واتە هاوپەیمانان وایان بۆ بکەن. منیش لەگەڵ خزمەکانی بەرهەم، قسەم کردوە، بزانم چی دەڵێن؟ هەروەها تاقمێکی تر هەبوون پەیوەندیان پێمانەوە هەبوو، بەڵام زۆریان لێگیراوە و بەندن.

ئەوەی ڕاست بێت، بە قسەی هەموو کەس، نارەزایی گەیشتۆتە ئەوپەری، بەڵام هێشتا هیچیان دیار نیە.

لەو ڕۆژانەدا (صباح سلمان) ی مشاوری صحفی صدام گەیشتە لامان لە کوردستان، پاش چەند ڕۆژێکی تر، ئیعلانی دەکەین.

<u>٧.ئێران:</u>

زۆرمان هەوڵدا لەگەڵ حکومەتی ئێران، کە وەزعەکە ئارام و ئاسودە بکەینەوە: حدکاش بە ناچاری بۆیان بەجێهێشت لەژێر تۆپ و باراندا. کۆمەڵەش کە لە سنور نەبوون، هێشتا هەر ناوە بەناو تۆپ باران هەیە.

(سەید الحکیم) یشمان کرد بە ناوبژیکەر، خۆشمان کاک فەریدونمان نارد، باڵی پاسداران وا نیشان دەدەن، کە تەجاوبیان هەیە و تەنانەت دەڵێن لەگەڵ پەرلەمان و حکومەتەکەشین، بەڵام قەرارگای حەمزەیە وا دەکات!.

هەوڵێکمان دا بۆ یەکخستنەوەی هەردوو باڵەکەی حدکاش، بەڵام بەداخەوە کاک مستەفای هجری زۆر ووشک و توند بوو، تەنانەت بە دانیشتنی نا ڕەسمیش ڕازی نەبوون.! ئێمەش ئێستە نەختێک نێوانی خۆمان لەگەڵ لایەنەکەی کاک جەلیل خۆشتر کردوە.

پارتی هەم بۆ کۆنگرە دەعوەتیان کردبوون و هەم بۆ بیرەوەری بارزانی و قسەشیان دانێ، لایەنەکەی تر هیچی نەگووت، ئێمەش گووتمان کەواتە دەشێ نەختێک خاوی کەینەوە، بە تایبەتی کە چەند دانەیەکیان کۆنە هاورێ و دۆستی دێرینی خۆشمانن.

لەگەڵ کۆمەڵەش نێوانمان نەختێک خۆشترە، گرایەکی کوردستانی بوونیان لەناودا هەیە، هەندێکیان زۆر واقیع بینانە بیردەکەنەوە و خۆگونجاندن لەگەڵ دنیای ئیمرۆدا سازتر لەوانەی تریان.

لەناو کوردستانی ئێرانیش دا، ناوبانگی ی.ن.ک زۆر خۆش و باشە و وەک جاری جارانی سەرەتای شۆرشەکەیانی لێ هاتۆتەوە.

<u>٨.تورکیا:</u>

ماوەیەک لەمەوپێش (٣) ژەنەراڵی تورک هاتن لەگەڵ چەندانی تر، ژەنەراڵی ژاندرامەی سەرۆک و قسەکەریان، زۆرمان قسە کرد، بەڵام دووپرسیاریان بەلاوە گرنگ و چارەنوسساز بوو – وەک بە ئاشکرا دەریان بڕی- یەکێکیان ڕوی لە کاک مەسعود بوو، دەربارەی کۆنگرەکەیان و هەڵوێستی کوردستانی پارتی.

کاک مەسعود لە وەڵامدا زۆر هێرشی کردە سەر پەکەکە و باش تێری نەکردن، بۆیە داوای دەقی بڕیارەکانی کۆنگرەیان لێکرد. دووەمیان لە من بوو: ژەنەراڵەکە وای دەستپێکرد: "کە ژەنەراڵ گیورەش" دەڵێ: " لای <u>شالی کاشفیلی</u> دۆستی مام جەلال و ئێمە، شکات لە مام جەلال دەکەم کە زۆر گەرم نیە لە دژایەتی پەکەکە، ئێستەش دەمانەوێ بزانین مام جەلال پابەندی ڕێککەوتنەکەیە یان نا"؟. لە وەڵامدا گوتم: ئێمە پابەندی ڕێککەوتنەکەین – سنوری خۆمان دەپارێزین- ناهێڵین پەکەکە لە خاکی ئێمەوە پەلامارتان بدا، - بەڵام ئێوە

سنوری خۆتان تا ئێستە نەپاراستوە- وە هەموو بەڵێنەکانی خۆتان جێبەجێ نەکردوە- ، گوتی زۆر سوپاس و زۆر رازیم و ئێمەش هەموویان جێبەجێ دەکەین.

بۆ شکاتەکەش گوتم، من زۆرم پێ خۆش دەبێ، ژەنەراڵ قبووڵ بکات (شالی) بکەینە حەکەم! و خۆشتان دەزانن، ئێمە زۆر خزمەتی ئێوەمان کرد بە ئاشتی و زۆرتان لێ قانزاج کرد، گوتی راستە بەڵام ئاشتیکەیان تێکداوە !.

جا پاشان کۆبوونەوەی کۆمیتەی فەنی کرا، لە ئێمەوە کاک شێردڵ بەشدار بوو، دوێنێ خەبەریان دامێ، کە لیستێکی باشیان لە چەک و تەقەمەنی و شتی تر ئامادەکردووە بۆمان. لەگەڵ هەموو حیزبەکانی کوردستانی تورکیاش نێوانمان خۆشە، چواریان لەناو کوردستان دا، بارەگایان هەیە و دۆستانەن. پەکەکەش لە ئاستی ی.ن.ک دا ئەهوەنترن، بەڵام زۆر دژی پارتین و لەگەڵیان شیر و تیر لێک دەسوون.

براگیان کاکە نەوەی خۆشەویست،

ئینجا بێینە سەر وەزعی (ی.ن.ک) ی خۆمان:

ئەوەی راست بێت، من خۆم لەو زنجیرە کۆبوونەوە زۆرانەی کردم، زۆرم کەڵک وەرگرتووە، لە هەموولایەکەوە: پێم وایە بۆ ی.ن.ک یش کەڵکی بووە، بەڵام پێشتریش (تحدیک) هەبوو، رووی لە ی.ن.ک بوو.

برایان بە گشتی باش کار دەکەن: ی.ن.ک بۆتە رێکخراوی دەزگاکان، هاتنەوەی لایەنەکانیش، جۆش و خرۆشێک و گەشەپێدانێکی دروست کردوە. چەسپاندنی رێبازی سیاسی ی.ن.ک و گیانی تەبایی لەناو خۆماندا و هاتنەوە گەڕی کادرەکانیش زۆر کاری باشیان کردوە.

جگە لە خراپە و هەڵەکانی پارتی، نا دیموکرات بوونیان لە بادینان و لە هەر شوێنێک بۆیان بکرێ. کۆنگرە شەق و شڕ و عەشایری و پڕ لە جاش و پیاوخراپەکان- کەسانی وەک عبدالمهیمن زۆریان خدمەت کردوین.

بە پێچەوانەی ئەوانەوە، لێپرسراوانی ئێمە زۆر پاک و باشن لەگەڵ خەڵکدا، کۆسرەت زۆر دەوری باش و چاکی هەیە لەناو هەولێردا و زۆر خۆشەویست بووە، وەزیرەکانمان بە گشتی باشن.

وەزعی رێکخستن لە کەرکوک، سلێمانی، مەڵبەندی سۆران زۆر باشە: ژمارەیان زۆر زیادی کردوە، هەم بە کۆکردنەوەی هەڤالانی خۆمان+ هەم بە کۆمیتەکانی هەڤالانی دێرین (کۆنە جەنابی !!) وە هەم کۆمیتەی تایبەت، وەک ٣ کۆمیتەی ناو شاری هەولێر (ئەربیلیەکان) و هی ناو کاسبکارانی سلێمانی و هەم بەوانەی هاتونەتەوە ناومان، لە لایەنەکانەوە و هەم بە خەڵکی تازە.

هەولێریش باشە، گەشەی کردوە، رەئی خەڵکیش زۆر باشترە لە جاران و زیادیشمان کردوە، بەڵام وەک سلێمانی و کەکوک و سۆران نیە.

رێکخراوە دیموکراتیەکان زۆریان گەشە کردوە: تەنها ژنان نەبێت کە وەک پێویست نیە.

کاکە نەوەگیان..

(وختامها مسک) دەربارەی خۆت: من پێم وایە، زەمانی ئەوە هاتووە، تۆ کاری شایستە بە خۆت بکەیتەوە، چ لە ناوەوە و چ لە دەرەوەی وڵات، گەر پێتان باش بێت، وەرەوە سەرێکمان لێ بدەن، ئەوسا ئێرەتان پێ باش بوو، کاری خۆتان دەست پێبکەنەوە، لە دەرەوەتان پێ باش بوو، دوو کارمان یان ٣ کارمان بۆ بکەن:

سەرپەرشتی چالاکی دیبلۆماسی ی.ن.ک و پەیوەندی بە حیزبەکانی سۆسیال دیموکرات و مەرکەزی س.د و ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی دنیا.

سەرپەرشتی ڕێکخستنی ی.ن.ک لە دەرەوەی وڵات.

سەرپەرشتی (کوردستانی نوێ ئینتەرناشناڵ) کە بە تەماین دەریکەین لەگەڵ بڵاوکراوەکانی ترمان.

هەر دوو کار بەلای منەوە زۆر زۆر زۆر گرنگن، جا هیوادارم وەک هەمیشە، ئەمجارەشیان پێشنیارەکەم زۆر بە جدی دیراسە بکەیت و بڕیارێکی باشی لێبدەیت.

خۆشت دەزانی فەرەیدون و کاک عومەریش کەوتونەتەوە گەڕ، کاک عومەر زۆر کەڵکی بەخشیوە و لە سلێمانی دا جێدەستی زۆر دیارە. فەرەیدونیش بێگومان دەورو کەڵکی خۆی هەر دەبێت. لە دوایدا

هێرۆ زۆر زۆر سڵاوی هەیە بۆتان.

برایانیش هەموو یەکە یەکە زۆر سڵاویان هەیە و

هەربژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٥٩

لە: مسعود بارزانی **١٩٩٣/١٠/٣**

بۆ: مام جەلال / م.س هەردوولا **ژ: ١٥٤١**

ئەمە هەفتەیەکە وەزعی سەر سنوری تورکی زۆر ئاڵۆز بووە، PKK بەردەوام عملیات ئەکەن و جیشی تورکی بەردەوام دیهاتەکانی خۆمان لە سەر سنور قصف دەکات بە فرۆکە و تۆپ. تا ئێستا ٨ کەسی بێ تاوان شەهید کراون لە ناوچەی زاخۆ. من وا هەست دەکەم تنظیماتی هەردولا و دەزگاکانی حکومەتیش زۆر متعاونن لەگەڵ PKK و نقاطی حدودی هیچ دەوری نابینن. پێم وایە ئەم وەزعە ناچیتە سەر، یا دەبێ خۆمان بکەین بە قوربانی PKK یا عیلاجێک بکەین، وە من هەست بە مەترسی یەکی گەورە دەکەم

بەڵگە: ل. ٥٦٤

برای خۆشەویستم کاک مەسعوودی بەڕێز ١٩٩٣/١٠/٤

سڵاوێکی گەرم
شادی و خۆشیتانم داوایە.
بۆ هێنانەوەی تەرمی بارزانی نەمر و کاک ئیدریسی جوانەمەرگ، پێم باشە ئەمەی خوارەوە بکەین.
١- من لە رادیو و تەلەفزیۆن ئیمرۆ بانگەوازێک دەردەکەم بۆ کۆمەڵانی خەڵک بۆ پێشەوازی لێ کردنیان بە رێکوپێکی و گەرمی.
٢-خۆشم دەچم بۆ سەر سنور لەوێرا پێشەوازیان لێ دەکەم تاکو دەیگەیننە هەولێر.
٣-ئەگەر درەنگیان گەیاندە سنوور و شەو داهات، ئەوا شەوەکەی دەیکەینە میوانی کاکە ئەحمەدی شێخ و شێخ مەحموودی نەمر.
٤-ئێوەش لە دەرگای هەولێر پێشوازی لە تەرمەکان بکەن و لەوێرا دەیان بەینە پەرلەمان.
٥-لە پەرلەمانەوە ئینجا بەرنامە عایدی ئێوە.
٦-وا دەکەم لە پێنجوین، سەیدسادق، عەربەت، سلێمانی، دووکان، خەلەکان، کۆیە پێشوازی باش بکرێت.

ئیتر خۆشیتان

برای دلسۆزتان
مام جەلال

بەڵگە: ل٥٦٥


بروسکەنامە
١٩٩٤

١٩٩٤

١. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٤/٥/٣
٢. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٤/٥/٥
٣. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	١٩٩٤/٥/٦
٤. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٤/٥/٧
٥. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٤/٧/١
٦. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٤/٧/٢
٧. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	١٩٩٤/١٢/٢٢
٨. مام جەلال بۆ مەسعود بارزانی	١٩٩٤/١٢/٢٣
٩. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٤/١٢/٢٥
١٠. مام جەلال بۆ مەسعود بارزانی	١٩٩٤/١٢/٢٩
١١. لە مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٤/١٢/٣١

١٩٩٤

١٩٩٤ ساڵێکی شوم و پڕ لە نەهامەتی و سەرەتای سەرهەڵدانی شەڕێکی خۆکوژەی ٤ ساڵە بوو لە نێوان یەکێتی و پارتیدا، پەیوەندی نێوان ئەو دو هێزە ئەوەند لاواز بوو، کە بە کێشەیەکی بچوکی کۆمەڵایەتی سنوردار تەشەنەی سەند و چوار ساڵی خایاند و چەند هەزار کوژراو و بریندار ی هەموولاکانی لێکەوتەوە و هەزارەهای دیکەش ئاوارە بوون.

لە کاتێکدا مام جەلال و نەوشیروان مستەفا بە یاوەری شازاد سائیب و بەندە لە سەردانێکی سیاسی بووین لە ئیتاڵیا، شەوی ١٩٩٤/٥/٣، بروسکەیەکی م.س گەیشتە دەست مام جەلال، کە لە قەڵادزێ شەڕ لە نێوان پێشمەرگەی یەکێتی و پارتی ڕوویداوە و قوربانی لێکەوتۆتەوە.. هەر دوای بروسکەکە مام جەلال بروسکەیەکی بۆ مەسعود بارزانی نوسی کە تێدا هاتبوو: (زۆر بە داخەوە خەبەرە ناخۆش و دڵتەزێنەکانی شەڕی نێوان نەفامان و نامەسئولانی پارتی و یەکێتیمان بیست. من و کاکە نەوە دەسبەجێ بروسکەمان کردوە بۆ م س – ی ن ک کە پەیڕەوی ئامۆژگاری جەنابت بکەن. هەقە ئەمڕۆ جەنابتان دەوری مێژویی خۆتان ببینن بۆ گێراندنەوەی ئارامی و ئاسایش و برایەتی و یەکێتی نێوان پ د ک و ی ن ک...)

هەردو هێزەکە بەیانامەی جیاوازیان دەردەکرد دەربارەی شەڕەکە و داوای وەستانیان دەکرد و چەندەها کۆبوونەوەی هاوبەشیان ئەنجامدا، بەڵام لە ڕاستیدا هەردووکیان خۆیان بۆ شەڕی قورستر ئامادە دەکرد .

هەر دوو ڕۆژ دوای ئەو شەڕە و یەک ڕۆژ دوای کۆبوونەوەی هاوبەشی هەردوو م.س، لە ٥/٥ مام جەلال بروسکەیەک ئاراستەی مەسعود بارزانی

دەکات دەربارەی تاڵانکردنی کەلوپەلی سەرچڵ قەزاز کە نوێنەری یەکێتی بوو لە ئەنقەرە: (ئیمڕۆ کاک سەرچڵ ئاگاداری کردم کە دوێنێ شەو و ئیمڕۆ بەیانی واتە دوای دوو ڕۆژ لە ڕێککەوتنەکەی بە ئیشرافی جەنابت کراوە، بارەگاکەیان تاڵان کردوە و هەرچی تێدا بووە بردویانە. هیوادارم ئەمر بدەن دەستبەجێ کەلوپەلەکان کۆ بکرێنەوە و نەفەوتێت چونکە موڵکی شەخسی سەرچڵە..)

هەر دوای ڕۆژێک مەسعود بارزانی لەو بارەیەوە بروسکەیەک بۆ مام جەلال دەکات و دەنوسێت: (زۆر زۆر بە داخەوە ڕووداوی زۆر ناخۆش و دڵتەزێن ڕویاندا لەم چوار ڕۆژی رابردو کە بە خەیاڵم نەدەهات شتی وا لە نێوان پارتی و یەکێتی ڕوو بدات.

خەڵکی نەفام و نەزان و هەندێک خائینیش، بە داخەوە مەیدانیان بۆ خۆش بووە یاری بە چارەنوسمان بکەن.

من هەمو هەوڵێکم داوە و ئەیدەم کۆنترۆڵی وەزعەکە بکەم و لیجانمان دانان بۆ محافەزەکان، بەڵام دیسان سەرپێچی هەر هەیە.

نابێ کۆڵ بدەین و ئەبێ ئینشائەڵا ئیرادەی خێر سەرکەوێت.) هەر لە هەمان بروسکەدا دەنوسێت: (..ئینشائەڵا کە تەشریفت هاتەوە ئەبێ لە بنەڕەتەوە ئەم وەزعە عیلاج بکەین یان وا بڕوات زۆر باشترە بۆ هەردوکمان بۆ خۆمان بڕۆین با روزەرد نەبین...)

بارودۆخەکە ڕۆژ بە ڕۆژ ئاڵۆزتر دەبوو، لە ئەنجامی شەڕەکاندا کوژراو و بریندارى زۆرى لێکەوتەوە، لەوانەش لە ١٩٩٤/٥/١٧ دا، حەسەن کوێستانی، لە ڕێگای حاجی ئۆمەران کوژرا، کە یەکێک بۆ لە ئەندامانی سەرکردایەتی و پێشمەرگەیەکی دێرینی ئازا و دیاری یەکێتی بوو. هێزەکان بانگەواز لە دوای بانگەوازیان دەر دەکرد و هێزەکانی موعارەزی عێراقیش هەوڵی ناوبژیان ئەدا، بەڵام زەمینەی شەڕ لەبارتر بوو لە زەمینەی ئاشتی!

ولاتـــانی دراوســـێ، ئێـــران و تورکیـــاش، هەوڵـــی ناوبژیـــان ئەدا و لە ١٣ حوزەیراندا وەفدێکی یەکێتی و پارتی لە سلۆپی کۆبوونەوە و تورکیا ویستی نیەتی خێر نیشان بدات کە ئاشتیخوازە، بەڵام ئەنجامێکی ئەرێنی لێنەکەوتەوە.

هەر بـــۆ هەمـــان مەبەســـت. فەرەنســـا لە ١٩٩٤/٧/١٦ دا میوانـــداری کۆبـــوونەوەیەکی کـــرد لە پـــاریس کە هەردوو هێـــزە کـــوردیەکە و چەنـــد شـارەزایەکی کـوردی و فەرەنسیش تێیدا بەشـدار بـوون، ئەم فرسـەتە گرنگە مێژوییە لە دەسـت کـورد چـوو، هەردوو هێزە سیاسـیەکە، بە دەسـتی بەتـاڵ گەڕانەوە کوردستان و هەوڵ و هاوکاری یەکێک لە گەورەترین ولاتانی دنیایان فەراموش کرد.

ئەو سـاڵە، بە ڕووداوێکـی نـاخۆش کۆتـایی هـات، کاتێک هێزەکـانی پـارتی، چونە سـەر ماڵی مـام جەلال لە شـەقڵاوە و تالانیـان کـرد و دەسـتیان بەسـەردا گرت، لەو بارەیەوە، مەسعود بارزانی ئەم بروسکەیەی لە ١٩٩٤/١٢/٢٢ بۆ مام جەلال نووسیوە: (من داخ و ئەسەفی خۆم دەردەبڕم بۆ ئەو وەزعـە بـە تایبـەت لە شەقڵاوە. بەڵام پێموایە جەنابت زۆر دڵفراونتر بیت و تەحەمولی مەسئولیاتی مێژویی خۆت بکەیت لەم کاتە حەساسەدا. مـن موبـەڕیرات بۆ ئـەوەی شـەقڵاوە نادۆزمـەوە...) ڕۆژی دوای ئەوە مـام جەلال لە وەڵامیـدا بـۆ مەسـعود بـارزانی دەنوسێت: (من هەرچی توانیم کردم بۆ ئەوەی پەکی شەڕخوازان بخەین، بـەڵام زۆر بە داخەوە جەنابت فەوجە تایبەتیـەکانی خۆتـت نـارد و شـەقڵاوەت پێگرت کە زۆر زۆر تکام لێکردیت ئـەوە نـەکرێت چونکـە دەبێتـە هـۆی تەشـەنەکردنی شـەڕەکە، ئێسـتاش ئێوە دیسـان بەڵێنشـکێنیتان کـرد و دەسـتی منتـان گرتـوە و زمـانی منتـان لاڵ کـردوە بۆیـە هـەمو شـت ئێسـتاش بـە دەسـت خۆتـە، ئـەتوانی

بڕیـــاری شەڕوەســـتاندنی راســـتەقینە بـــدەیت و هێزەکانتـــان لـــە شـــەقڵاوە بکشێننەوە..)

سالْ کۆتایی هات و شـەڕ و ئـاڵۆزی کوردسـتانی گرتبـۆوە و هەمـوو لاکان، بەیـان و کۆبوونەوەیـان دەکـرد بـۆ کۆتـایی هێنـانی شـەڕ و هێمنکـردنەوەی بارودۆخەکە، بەڵام ئەنجامێکی دڵخۆشکەری پێوە دیار نەبوو.

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٤/٥/٣**

بۆ: برای خۆشەویستمان کاک مسعود بارزانی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

زۆر بە داخەوە خەبەرە ناخۆش و دڵتەزێنەکانی شەڕی نێوان نەفامان و نامەسئولانی پارتی و ی.ن.ک مان بیست. من و کاکە نەوە پێکەوە دەسبەجێ بروسکەمان کردوە بۆ م س – ی ن ک کە پەیڕەوی ئامۆژگاری جەنابت بکەن. هەقە ئێمڕۆ جەنابتان دەوری مێژویی خۆتان ببینن بۆ گێراندنەوەی ئارامی و ئاسایش و برایەتی و یەکێتی نێوان پ د ک و ی ن ک دا.

پێم باشە جەنابت سەرۆکایەتی هەردوو م. س بکەیت بۆ راگرتنی دەستبەجێی شەڕ و دانانی لیژنەی لێکۆڵینەوە و سزادانی تاوانباران.

لە غیابی من دا هەقە جەنابت دەوری خۆتان لە جیاتی هەردوکمان لە ناو هەردو حیزب دا ببینن بە دوربینیی خۆتان چارەی پەلەی وەزعەکە بکەن.

لە سەر هەردو م س پێویستە پەیڕەوی ئامۆژگاریەکانی کاک مەسعود بکەن.

وێنەیەک بۆ م س – ی ن ک

وێنەیەک بۆ م س – پ د ک

بەڵگە: ل.٥٦٦

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٤/٥/٥**

بۆ: کاک مسعود بارزانی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

ئیمڕۆ کاک سەرچڵ ئاگاداری کردم کە دوێنێ شەو و ئیمڕۆ بەیانی واتە دوای دو رۆژ لە رێکەوتنەکەی بە ئیشرافی جەنابت کراوە، بارەگاکەیان تالآن کردوە و هەرچی تێدا بووە بردویانە. هیوادارم ئەمر بدەن دەستبەجێ کەلوپەلەکان کۆ بکرێنەوە و نەفەوتێت چونکە موڵکی شەخسی سەرچڵە و بایی سەدان هەزار دۆلارە بە قسەی کاک سەرچڵ. هیوادارم ئەمر بدەن بە بادینان ئەو کارانە نەکەن.

وێنەیەک بۆ: م س – ی ن ک بۆ ئاگادارکردنی کاک فەرەیدون

وێنەیەک بۆ: سەرکردایەتی بەرەی کوردستانی بەڕێز بۆ چاوەدێری کردنی جێبەجێکردنی رێککەوتنەکە

بەڵگە: ل. ٥٦٧

لە: مسعود بارزانیەوە **١٩٩٤/٥/٦**

بۆ: مام جەلال

برای بەڕێز و خۆشەویستم مام جەلال پێشکەشە

دوای سلاوێکی برایانە

زۆر زۆر بە داخەوە ڕووداوی زۆر ناخۆش و دڵتەزێن ڕویاندا دا لەم چوار ڕۆژی رابردو کە بە خەیاڵم نەدەهات شتی وا لە نێوان پارتی و یەکێتی ڕو بدات.

خەڵکی نەفام و نەزان و هەندێک خائینیش بە داخەوە مەیدانیان بۆ خۆشبووە یاری بە چارەنوسمان بکەن.

من هەمو هەوڵێکم داوە و ئەیدەم کۆنتڕۆڵی وەزعەکە بکەم و لیجانمان دانان بۆ محافظەکان، بەڵام دیسان سەرپێچی هەر هەیە.

نابێ کۆڵ بدەین و ئەبێ إنشاءالله ئیرادەی خێر سەرکەوێت.

ئێستاش ئەم کارانەمان کردون:

١. نێچیروان و د ئەحمەد چون بۆ ماڵی جەنابت بۆ سەردانی هێرۆ خان و بۆ ئەوەی خەڵک هەمووی بزانن کە ماڵی جەنابت ماڵی منە و ڕەفتاری منالانەی خەڵکانێک تآثیر لە برایەتیمان ناکات.

٢. لیژنەیەکمان دانا بۆ نەهێشتنی مظاهری توتر لە هەولێر وە هەمو هەوڵێک درا بۆ ئەوەی لە هەولێر وەزعەکە بپارێزین و لە شوێنەکانی تریش موعالجەی بکەین.

٣. کاک کۆسرەت و کاک د ڕۆژ چون بۆ سلێمانی.

٤. کاک فەرەیدون و کاک ئازاد بۆ دهۆک.

٥. کاک عارف و کاک مەلا بەختیار بۆ هەولێر بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکان کە کارێکی ئاسان نیە و بە داخەوە شتی وا روی دا کە مرۆڤ حەز ناکات باسیان بکات لە بەر سومعەی گەلەکەمان.

برای خۆشەویستم مام جەلال:

پێشمەرگە و کادری پارتی بە ساغی گیراون و إعدام کراون، بریندار لە خەستەخانە دەریان هێناوە و شەهیدیان کردوە. شتی وا زۆرە نامەوێت زیاتر نارەحەتت بکەم چونکە ئەزانم لە من نارەحەت تری بۆ ئەم وەزعە ناخۆشە.

شتی نامەعقول و ناراست زۆر کراوە بەلاّم هەر دەبێ خەبات بکەین بۆ تەبایی و برایەتی و فێرکردنی خەڵک بۆ ئاشتی و برایەتی و تەبایی نەک بۆ شەڕ.

إنشاءلله کە تەشریفت هاتەوە ئەبێ لە بنەڕەتەوە ئەم وەزعە عیلاج بکەین یان وا بڕوات زۆر باشترە بۆ هەردوکمان بۆ خۆمان بڕۆین با روزەرد نەبین.

زۆر بە پێویستی دەزانم هەرچی زوتر تەشریف بێنەوە بۆ لامان بۆ ئەوەی پێکەوە بەڵکو هەم برینەکان سارێژ بکەین و هەم عیلاجێک لەم وەزعە بکەین و سود لەم چەند تەجروبانە وەرگرین.

زۆر زۆر سڵاوم بۆ کاک نەوشیروان و بە ئومێدی دیدارتان.

براتان

مەسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٥٦٨

ئیتالیا

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٤/٥/٧**

بۆ: برای خۆشەویستمان کاک مەسعودی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

وەک پێکەوە باسمان کرد، بە زوترین کات بە ڕێ دەکەوین بەرەو شام. دوبەیانی ئێوارەکەی هەمومان دەگەینە شام. کاکە نەوەش زۆر سڵاوی هەیە. هەمومان هیوامان زۆرە کە جەنابت کۆنترۆڵی تەواوی وەزعەکە بکەی تاکو دەگەینەوە و پێکەوە چارەی دەکەین. لە شامیشەوە هەوڵ دەدەین قسەتان لە گەڵ بکەین. پێم باشە بەردەوام هەردوو م . س ئامۆژگاری بکەی و ماوەی هیچ جۆرە کارێکی ناخۆشی دڵتەزێنی تر نەدرێت.

هەر شاد و سەرکەوتو بن

بەڵگە: ل. ٥٧١

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٤/٧/١**

برای خۆشەویستم کاکە نەوە

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە و ئێمەش باشین.

بۆ مەسەلەی پێشنیارەکەی کەندال و ئەوان، ئیمرۆ هەردوولا بڕیارمان دا کە وەفدەکان ٧/١٥ لە پاریس بن، داوایان وایە کە وەفدەکان دەسەلاتدار بن و بڕیاردەرانی هەردوو م.س/ بن، جگە لەوەی کە دەبێ لێزان و شارەزا و بەتوانا و ئاگاداریش بن، و بەرچاویان روون بێت بۆ چارەی مەسەلەکان.

جا رەئی خودی خۆم، ئەمەیە: وەفدی ئێمە بە سەرۆکایەتی تۆ بێت و ئەندامێتی هەڤالان: د. فواد مەعسوم، کاک قادری حاجی عەلی و کاک دارۆ و کاکە حەمە و کاک بەرهەم بێت.

دەکرێ بۆ هەندێ کاروبار، لە کاکە حەمە سابیریش کەلک وەرگرن، تەنها کاکە حەمە لە نیوەی مانگدا میوانی تایبەتی دێن، نازانم دەکرێ لێرە نەبێت؟ ئەبێ لەخۆی بپرسین.

جا تکایە، بە پەلە لە رەئی خۆت ئاگادارم بکەرەوە، چونکە هێشتا لای کەسم باس نەکردوە و رەئی خۆم نەگوتوە.

دیارە دەبێ لە ٧/٢٢ یشدا، من و کاک مەسعودیش لەوێ بین گەر گەیشتینە ئەنجام.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٧٢

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٤/٧/٢**

بۆ: برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

شادی و سەرکەوتنتانم داوایە و ئێمەش باشین.

بڕیارمان دا، کە تۆ + د.فوئاد + کاک قادری حاجی علی + کاک دارۆ+ د. بەرهەم ببنە وەفدەکەی ئێمە بۆ پاریس. جا پێویست دەکات کۆبوونەوە لێرە بکەین و شت ئامادە بکەن بۆ پاریس.

بۆیە پێویست دەکات، تۆش بێیت بۆ ئێرە، تاکو ئەوانەی لێرەش لەگەڵتان بەشداری کۆبوونەوەکان بکەن.

جا تکایە دووسبەی ١٩٩٤/٧/٤ وەرن بۆ هەولێر. دیاربە ئیحتیات و ڕێگە تایبەتیەکەی خۆماندا دێن.

ئیتر تا ئەوسا بە خواتان دەسپێرم

و هەر بژین بۆ

برای دلسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٧٣

لە: مەسعود بارزانیەوە

بۆ: بەڕێز مام جەلال **١٩٩٤/١٢/٢٢**

"پێشەکی من داخ و ئەسفی خۆم دەردەبڕم بۆ ئەو وەضعە بە تایبەت لە شەقلاوە. بەلام پێم وایە جەنابت زۆر دڵفراوانتر بیت و تەحمولی مەسئولیاتی مێژویی خۆت بکەیت لەم کاتە حەساسەدا. من موبررات بۆ ئەوەی شەقلاوە نادۆزمەوە بەلام پێم باشە حەقیقەت عەرزتان بکەم ئیمڕۆ عەمید غازی لە سەر داوای کۆمیتەی شەقلاوە چوە بۆ لایان بۆ چارەسەری وەزعەکە لە رێگا لێیان دا خۆی و دو لە حیمایەکانی بریندار بوون یەکێکیش شەهید کرا، لەم حاڵەتەدا وەزعەکە لە کۆنترۆڵ دا نەما بەلام جەنابت حەکەم بە بێ هیچ هۆیەک لە گەڵ ئەوەش من هەر ئامادە بووم و ئامادەم بۆ بەشدار بوون لە هەر کۆبوونەوەیەک کە جەنابت ئامادە بیت بگرە ئەمڕۆ لە سیطرەی شاوەیس ٣ پێشمەرگەی ئێمەیان شەهید کردوە، هەرچی پارتییان دەست کەوتبێ إهانەیان کردووە و روتیان کردۆتەوە و بارەگاکەمان لە شاوەیس دیسان گیراوە و تالان کراوە. دوێنێ شەویش ناوچەی کۆیە داگیر کراوە و قایمقامی کۆیە دەستبەسەر کراوە. پاش بروسکەی موشتەرەکمان هێرش هەر بەردەوام بووە لە سەر برادەرانمان لە سەروچاوە و تەقتەقیش تا ئەم ئێوارەیە. شتی سەلبی زۆرەو هەردولا هەیانە. بەلام دەبێت نائومێد بین و جڵەوەکە بۆ شەڕخوازان شل بکەین؟ ماڵمان وێران بکەن؟ نەهاتنی جەنابت وەزعەکە خراپتر دەکات نەک چاکی دەکات. من برایانە و کوردانە و دۆستانە موناشەدەت دەکەم کە کوردستان گەورەتر بێت لامان لە شارێک و چەند شاروچکە و چەند ناوچە و چەند کۆمیتەیەک. چاوەڕوانتانین تا ئەم جارە کۆتایی بە هەمو شت بهێنین.

بەڵگە: ل. ٥٧٤

کۆیە

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٤/١٢/٢٣**

بۆ: کاک مسعود بارزانی

"من هەرچی توانیم کردم بۆ ئەوەی پەکی شەڕخوازان بخەین بەڵام زۆر بە داخەوە جەنابت فەوجە تایبەتیەکانی خۆتت نارد و شەقڵاوەت پێ گرت کە زۆر زۆر تکام لێ کردیت ئەوە نەکرێت چونکە دەبێتە هۆی تەشەنەکردنی شەڕەکە، ئیستاش ئێوە دیسان بەڵێن شکێنتان کرد و دەستی منتان گرتوە و زمانی منتان لاڵ کردوە بۆیە هەمو شت ئێستاش بە دەست خۆتە ئەتوانی بڕیاری شەڕوەستاندنی راستەقینە بدەیت و هێزەکانتان لە شەقڵاوە بکشێننەوە و بدریتە INC کە ئارام و ئاسایی دەکاتەوە و ئەشتوانن شەڕەکە پەرە و درێژە پێ بدەن. تکای برایانەم ئەمەیە إیحتیرامی ندای موشتەرکمان بگرین و چی تر بە خوتوخۆڕایی خوێنی ڕۆڵەکانی کورد نەڕژێ."

بەڵگە: ل. ٥٧٥

لەندەن

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال **١٩٩٤/١٢/٢٥**

سلاوێکی گەرم

سڵاو و ڕێزم هەیە بۆ هێزۆخان، هیوادارم هەمیشە لە خۆشیدابن.

گەرانەوەی کاک عەدنانم بەهەل زانی، هەندێ بیروڕای تایبەتی خۆمت دەربارەی جۆری بەڕێوەچونی کاروباری ناوەوەی کوردستان بۆ بنوسم، دیارە من دورم و ئاگاداری هەمو شت نیم، لەبەر ئەوە رەنگە هەندێ لە بۆچونەکانم نەی پێکا بێ.

مەسەلەی نیوە بە نیوە:

هەر کەس دەم ئەکاتەوە، رەخنە لەم دابەشکردنە ئەگرێ، کاتی خۆی ئەمە وەکو چارەیەک بۆ ئەو تەنگوچەڵەمەیەی لە ئەنجامی هەڵبژاردنی گشتی دا دروست بو، شتێکی باش بو بۆ دابەشکردنی وەزارەت و پەرلەمان، بەڵام سەیر لەوەدایە ئەمە لە هەمو دائیرەکانی حکومەت و پێشمەرگە و پۆلیس و تەنانەت لە دەستەی سەرۆکایەتی و بڕیاردانی سیاسی دا پیرەوی ئەکرێ.

بێگومان ئەمە لایەنی باش و لایەنی خراپی هەیە، بەڵام خەریکە لایەنی خراپی زاڵ ئەبێ و بە کردەوە دو حکومەت دروست بوە.

بەداخەوە پ.د.ک قانزاجی حیزبایەتی خۆی بەلاوە لە هەمو شتێ بەرزترە، زۆر بەتەنگ سەرکەوتن و جێگیربونی حکومەتەکەوە نیە، هاوپەیمانێتی نیوە بە نیوەش دەمی ی.ن.ک بەستوە لە رەخنە و باسکردنی راستییەکان بە ئاشکرا، لە کاتێکا پ.د.ک زۆر جار نوقورچی خۆی ئەگرێ.

لام وایـو کـاتی ئەوە هـاتوە سـەرەتای "نیـوە بە نیـوە" بە لایەکـا بخـرێ، بە تایبەتی پارتی لە دوا کۆبونەوەی سەرکردایەتی خۆی دا باسـی هەڵبژاردنەوەی کردوە، کۆبونەوەی سەرکردایەتی یەکێتییش لەم کێشەیەی کۆڵیوەتەوە.

بۆ بەلاداخستنی کێشەی نیوە بە نیوە، رەنگە تەنیا دو رێگا هەبێ:

١-١ ی.ن.ک و پ.د.ک لە بەینـی خۆیـان دا رێـک بـکەون، یەکێکیـان حـوکم بکات و ئەوەی تریان معارضە بێ، بەڵام معارضەیەکی دڵسۆز و ئیجابی یان.

١.٢ سەرلەنوێ هەڵبژاردنی گشتی بکرێتەوە

دیـارە هەڵبـژاردن کۆسـپی زۆر دژواری لەبەردەم دایە، لەوانە: کەموکـوری قانونەکانی هەڵبژاردنی گشتی و رێبەر، نەبونی سـەرژمێری راسـت و دروسـت، مەترسـی قبـوڵنەکردنی ئەنجامەکـانی، دەسـتێوەردانی دەرودراوسـێ. لێـرەدا بە پێویستی ئەزانم ئیشارەت بۆ ئەوە بکەم کە ئەگەر لە هەڵبژاردنی جاری پێشـودا حکومەتی عێراق و بەعس هەمو قورسایی خۆیان خستە سەر دەرچواندنی کاک مەسـعود و پ.د.ک، بەڵام ئەمجـارە سـەرەڕای عێـراق، بـاوەڕم وایە تورکیـا و ئێرانیش قورسـایی خۆیـان ئەخەنە سـەر مسـعود، دژی جەنابـت و ی.ن.ک. مـن ئەمانە ناڵێم بۆ ئەوەی یەکێتی بترسێنم، بەڵکو بۆ ئەوەی حسابی بۆ بـکەن و، لە ئێستاوە رێوشوێن "ضوابط" ی کاریگەر بۆ چارەسەر کردنی دابنێن.

پێشمەرگەی یەکگرتو

ئەو دەزگا چەکدارانەی دامەزرێنراون وەک پێشـمەرگە و پۆلیس و ئاسـایش ئەگەرچی بە ناو یەکگرتون، بەڵام دیارە ئەمیش بە گوێرەی سەرەتای نیوە بە نیـوە پێکهێنـراون. ی.ن.ک و پ.د.ک هەریەکەیـان هێـزی خـۆی جیـاوازە، کەی بیەوەێ ئەتوانێ بە بڕیاری تایبەتی خۆی بەکاری بهێنێ.

لام وایە ئەگەر نیوە بە نیوەی ناو وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتی بوە بە هۆی تەگەرە دان لە بۆ پێشەوەچونی کارەکان، ئەوا نیوە بە نیوەی ناو پێشمەرگە و پۆلیس و ئاسایش ئەتوانێ ببێتە هۆی هەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆ، لەبەر ئەوە لام وایە ئەبێ بە جدی بیر لەوە بکرێتەوە چۆن لەشکر لە هەمو حیزبەکان بسێنرێتەوە و، هێزێکی یەکگرتوی وا دروست بکرێ لە پێشەوە دڵسۆز بێ بۆ دانیشتوان و حکومەتی کوردستان، ئینجا بۆ حیزبەکای، تا ئەمە نەکرێ مەترسی هەڵگیرسانی شەڕ هەمیشە ئەمێنێ.

گێچەڵی حەرەکەی ئیسلامی

دیارە ح ا لەم دوایەیەدا شوڵیان لێ هەڵکێشا بو، خەریکی دروستکردنی حکومەت بون لە ناو حکومەت داو، ئەگەر چارە نەکرانایە ئەبون بە بەڵایەکی چەکدارای گەورە بۆ دانیشتوانی کوردستان و ژیانی دیموکراتی. لام وایە ئەگەر قانع بکرێن وەکو حیزبێکی سیاسی بێ "جیش" و "معسکر" کار بکەن و بە جیا بەشداری هەڵبژاردن ببن باشترە لەوەی بەم وەزعەی ئێستا بمێننەوە، چونکە ئەگەر خۆیان بەشداری نەکەن، لە رقی ی.ن.ک کە دەنگ بە پ.د.ک ئەدەن. بەهەرحاڵ هەقە بە هیچ جۆرێ جارێکی تر رێگای ئەوان و رێگای هیچ لایەکی تر نەدرێ بە ئاشکرا چەک و پارە لە دەرەوە وەربگرن بۆ پێکهێنانی لەشکر.

لە کۆتایی دا دوبارە خۆشی و سەرکەوتنتان بە ئاوات ئەخوازم

براتان

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٥٧٦

لە: مامجەلالەوە **١٩٩٤/١٢/٢٩**

بۆ: جەنابی کاک مەسعود بارزانی بەڕێز

د. ئەحمەد چەلەبی بەڕێز

هەمو لایەنە سیاسیەکانی کوردستان **ژمارە: ١٤٠٨**

سلاوێکی گەرم

بروسكەی م س - پ د ک ژمارە ٧٤٤٥ لە ٢٩/٢١/١٩٩٤

١. ی ن ک دەسبەجێ و هەر ئێستا ئامادەی شەڕ راگرتنە.

٢. داوا دەکەین بە سەرۆکایەتیINC لە هەمو لایەنەکان لیژنەی ئیشراف بۆ هەمو قۆڵەکان دەرچێت هەر کەسی لە سەعاتی دیاریکراوەوە شەڕی رانەگرت ئەوا هەمو لایەک وەک تاوانبار و شەڕفروش ئیدانەی بکەن.

٣. ئێمە پێمان باشە شەڕراگرتن هەر بە قسەو بانگەواز نەبێت، بەڵکو بۆ هەمو قۆڵەکان دەسبەجێ لیژنەی ئیشرافی شەڕوەستاندن بچێت و شەڕ راگیرێت چونکە ئەو شەڕە گلاوە کوردکوژەیە تاوانێکی نیشتمانی گەورەیە.

تکای تایبەتیشم لە برای خۆشەویستمان کاک مەسعودی بەڕێز ئەمەیە کە بە هێمنی و شێنەیی گیروگرفتەکان چارە بکەین لەم کاتەدا ئەبێ پشودرێژی شورشگێڕانەمان هەبێت و هەردوکمان پێکەوە بچینە کایەکەوە بۆ شەڕراگرتن با دەسبەجێ ئەو شەڕە راوەستێ پاشان باسی گیروگرفتەکانی تر بکەین.

بەڵگە: ل. ٥٧٨

کۆپیە

لە: مام جەلالەوە

برا گیان کاکە نەوەی بەڕێز **١٩٩٤/١٢/٣١**

سلاوێکی گەرم..

جەژنی ساڵی نوێتان پیرۆزبێت، هیوادارم ساڵی داهاتوو، ساڵی سەرکەوتن بێت بەسەر هەموو گیروگرفتەکاندا.

وا کاکە حەمە دێتەوە لاتان. باسی وەزعی هەولێرتان بۆ دەکات، وا دیارە کاک مەسعود، سوورە لەسەر شەڕەکە و رای ناگرێت، بۆیە پێم باشە گەر ئەوان هێرشیان کرد، ئەوا ناو شاری هەولێر بە تەواوی پاک بکرێتەوە، تاکو هێزەکانی هەولێر هەموویان لە روی پەلاماری دەرەوەدا بووەستن.

پێشنیارێکی کاکە شێخ محەمەد بەرزنجی هەیە کە سەید سادق، بدرێتە دەست هێزەکانی کاکە حەمە بۆ دڵنیاکردنی بزوتنەوە و داکۆکی کردنیان لەسەر هەڵوێستی بێلایەنی، من خۆم پێم باشە. خۆ گەر پەسەندتان کرد، با ئێمە لە سەری سوبحاناغاوە بیگرین و خۆمانی لێقایم بکەین، بە تایبەتی کاکە حەمە لە بەینا بێت.

دەبێ بەسەری وورگی ئەوانا تێپەرن، کە پێم وایە، بزوتنەوەی ئیسلامی نایکات و پارتیش پێی ناکرێت.

بۆ برایانی ئەودیویش، دەبێ جوابی معقول و منطقی و مەڕن ئامادەبکەین، بۆیە گەر کاک فەریدون هاتەوە، ئەوا هەمووی بەکار دێنین لەگەڵیاندا.

سڵاوم هەیە بۆ گشت لایەک و کاک سالار و کال عیماد و کاکە سەید بە تایبەتی

هەر بژین بۆ

برای دلسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٧٩



بروسکەنامە

١٩٩٥

١٩٩٥

١. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/١/٣
٢. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/١/٦
٣. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٥/١/٦
٤. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/١/٧
٥. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٥/١/٧
٦. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٥/١/٩
٧. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/١/٩
٨. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/١/٩
٩. نەوشیران مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٥/١/١٠
١٠. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/١/١١
١١. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/١/١٦
١٢. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/١/٢٢
١٣. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/٢/٢
١٤. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/٢/٥
١٥. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/٢/١٨
١٦. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/٢/١٩
١٧. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٥/٢/١٩
١٨. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا و ...	١٩٩٥/٢/٢٠
١٩. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا و ...	١٩٩٥/٢/٢٠
٢٠. نەوشیران مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٥/٤/٦

١٩٩٥

ئەمساڵەش، وەک ساڵی رابووردوو، بە گرژی و ئاڵۆزی و شەڕ لە نێوان هەردوو هێزی گەورەی کوردستاندا بەردەوام بوو، لە دووەم رۆژی ساڵدا، مام جەلال نامەیەک بۆ نەوشیروان مستەفا و چەند هاورێیەکی دەنوسێت: (لە ئاسۆدا، موئامەرەیەکی گەورە دەبینم بۆ تێکدانی حکومەت و پەرلەمان و تیاچونی ی.ن.ک. بۆیە زۆر بە پێویستی دەزانم بکەوینە خۆمان و ئەم ڕاستیە بۆ ئەندامان و لایەنگران و پێشمەرگەی کوردستان روون بکەینەوە، هەروەک پێمباشە کە: هەموو چەکە زیادەکانی لای فەوجە تایبەتەکان، ئەوانەی نەچونەتە جەبهە بە پەلە کۆبکەینەوە و پێشمەرگەی دێرین و ئەندامانی خۆمانی پێ چەکدار بکەین...)

ئێران کەوتەوە ناوبژی بۆ وەستانی شەڕ و بانگکردنی نوێنەرانی هەردولا بۆ تاران و راگرتنی شەڕ..(بروسکەکانی ٧-١٩٩٥/١/١٠). بەڵام ئەمەریکا حەزی بەم ڕۆڵەی ئێرانی نەئەکرد و نەی دەویست ئێران ڕۆڵی ئاشتەوایی بگێرێت لە کوردستاندا، ئەمەش لە بروسکەیەکی مام جەلالدا لە ١٩٩٥/١/١١ بۆ نەوشیروان مستەفا دەردەکەوێت: (ئەمەریکا ئەڵێ ئەوە خەتی سورە هەڕەشەی تێکدانی علاقات ئەکات گەر ئێران بێتە کایەکەوە...)

تا کۆتایی ساڵ شەڕ و گرژی بەردەوام بوو، ئێرانیەکان و ئەمەریکیەکان بەردەوام بوون لە هەوڵیاندا بۆ هێمنکردنەوەی بارودۆخەکە، بەڵام بێ ئەنجام بوو.

کۆیە

برا گیان کاکە نەوەی بەڕێز **١٩٩٥/١/٣**

سلاوێکی گەرم.

کۆمەڵێ دۆستی ئەفسەرم هەن لە بەغدان، ئەوانە بە حساب "معارضن" و لەگەڵ ئێمەن.

نامەیەکی پەلەیان بۆ ناردووین، دەڵێن: لە ١٩٩٥/١/١٠ (دەی مانگی یەک) لە ڕێگەی کفریەوە چەک و تەقەمەنیمان بۆ دەنێرن، خۆشیان داخیلی ناو کفری دەکەن، جا هەرچی بێت، ئەوە خێری خوایە.

خۆزگە ڕاست بێت، زۆر باش دەبێت، بۆیە تکایە تاقمێکی باش و نهێنی پارێز و کوری بەجوش و باش ئامادە بکەن، با لە ١/٩ ەوە لە کەلار بن و ١/١٠ بەیانیەکەی لە کفری بن بۆ هێنانیان.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان
مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٨١

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/١/٦**

بۆ: کاکە نەوەی بەڕێز

کاک شەهلائی هاتە لام پێی راگەیاندم کە م. ب (مسعود بارزان) رازی بووە بە شەڕوەستاندن و ناردنی نوێنەری دەسەلاتدار بۆ دیوی ئێران داوای ئەوەبوو ئێمەش یەکێک بنێرین لە هەمان مستەوا. منیش ووتم ئەگەر (ن ب) (نێچیروان بارزانی) یان نارد ئەوا ئێمەش کاکە نەوە دەنێرین ئەگەر سامی یان نارد ئەوا هەڤاڵێکی تری م س دەنێرین. کاک فەرەیدون لەوێ یە، رەئیتان چی یە؟ ئێمە کێ بنێرین؟.

بەڵگە: ل. ٥٨٢

لە: کاک نەوشیروانەوە **١٩٩٥/١/٦**

بۆ: بەڕێز مام جەلال **ژمارە: ٢٠**

سلاوێکی گەرم

١. سبەینێ بەیانی برا ئێرانیەکان دێنە خزمەتتان.

٢. پێم باشە (م.ب) موافەقەتی لەسەر راگرتنی شەر کردوە.

٣. پێم باشە ئێران ئامادەیە ناوبژی بکات.

٤. پارتی ئەگەر (ن.ب) بنێرن بۆ گفتوگۆ، یەعنی بە راستتیانە.

٥. بۆ دیاریکردنی ناوەکان ئەوانەی ناوت بردون، باشە، ئەگەر جگە لە کاک فەریدون خەڵکی تر پێویستی کرد، د. فواد یان د. کمال هەروەها عیماد و مەلا بەختیار بۆ ئەو کارە باشن.

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/١/٧**

برا کاکە نەوەی بەڕێز **ژمارە: ١٣٦**

سلاوێکی گەرم

شەهلائی چۆتە لای (م.ب) و رازی بووە لە سەعات "٦" وە شەڕ ڕاگیرێت وە رۆژی ١٩٩٥/١/٩ نێچیرڤان لە لایەن ئەوانەوە بچێت بۆ تاران، شەهلائیش داوای تۆ دەکات بچیت. منیش پێم باشە گەر بچیت ئایە رەئیتان چی یە؟ خۆ ئەگەر شەڕەکە نەوەستێت، بوونی تۆ لە سلێمانی زۆر پێویستە، گەر شەڕەکە وەستا ئەوا با کاک قادر بێتەوە بۆ سلێمانی و کوردۆ لەوێ بێت.

تکایە وەوڵام بە پەلە.

بەڵگە: ل. ٥٨٢- ٥٨٣

لە: کاک نەوشیروانەوە **١٩٩٥/١/٧**

بۆ: بەڕێز مام جەلال **ژمارە: ٢١**

سلاوێکی گەرم

من ئامادەم بچم بەو شەرتەی:

١. شەڕ رابگرن.

٢. نێچیروان ئامادەبێت لە گفتوگۆکەدا، چونکە هەمو شت بەدەست ئەوە.

لە: نەوشیروان **١٩٩٥/١/٩**

بۆ: بەڕێز مام جەلال **ژمارە: ٢٥**

ئەوا ئێرانیەکان لای منن، دەڵێن نێچیروان لەگەڵ شەهلائی ئەمرۆ چوە بۆ ئێران. الحاح دەکەن منیش بچم لەگەڵیان. ئێستا رۆشتون بۆ قەڵاچوالان تەلەفۆن بکەن لەگەڵ تاران

تکایە وەڵام بە پەلە

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/١/٩**

بۆ: کاکە نەوەشیروانی بەڕێز **ژمارە: ١٨٤**

سلاوێکی گەرم

گەر خۆت پێت باشە، بچۆ، من دێمەوە بۆ سلێمانی لەجیاتی تۆ، گەر شەڕ وەستا کاک قادریش دەهێنمەوە بۆ سازدانی هێزەکان.

بەڵگە: ل. ٥٨٣-٥٨٤

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/١/٩**

بۆ: کاکە نەوەی بەڕێز **ژمارە: ١٨٧**

سلاوێکی گەرم

ئەمریکا بە الحاحەوە داوا دەکەن وصاتەتی ئێران ناکەین، ئەڵێن ئێران نیازی خراپی خۆی هەیە و با نەیەتە ناو موضوعەکەوە، بەڵکو INC ببێتە ناوبژی کەر. ئیمرۆ پێیان راگەیاندم کە بۆچی رادوێی دیموکراتمان راگرتوە، بۆ زانیاری ئێوە.

لە: نەوشیروانەوە **١٩٩٥/١/١٠**

بۆ: بەڕێز مام جەلال **ژمارە: ٢٨**

سلاوێکی گەرم

١. بە منیان هیچ نەگوتوە.

٢. من حازرم بۆ رۆشتن.

٣. لام وایە ئێران لە ئەمەریکا مهم ترە لە راگرتنی ئەم شەڕەدا.

٤. لەم دو رۆژەدا نابێ بهێڵین کارەسات بەسەر یەکێتی بێت.

بەڵگە: ل. ٥٨٥-٥٨٦

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/١/١١**

بۆ: کاک نەوشیروانی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

١. تەنها کاک کۆسرەت بە نامە منی ئاگادارکردوە و بەس. ئێستا لێی دەپرسمەوە.

٢. ئەمەریکا ئەلێ ئەوە خەتی سورە هەڕەشەی تێکدانی علاقات ئەکات گەر ئێران بێتە کایەکەوە. د چەلەبی دەلێ رەنگە بکشێنەوە بەجێتان بهێڵن بۆ صەدام.

٣. چیتان پێ دەکرێ بۆ ئەوەی کارەسات بە سەرمان نەیەت بیکەن. دیمۆکرات ئامادە نین رادیۆکەیان دابخەن.

٤. من هیچ باوەڕم بە ئێران نیە. هەموی فرتوفێڵە وا لە حاجی ئۆمەران بە ئاشکرا یارمەتی پارتی دەدات جاران شەرتی نەبوو کە زانی دەچین شەرتی دانا سبەی شەرتی تریش دادەنێ.

پێم باشە هەڤالانی م. س کۆببنەوە و بڕیارێکی لێ بدەن.

بەڵگە: ل. ٥٨٧

کۆیە

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/١/١٦**

براگیان کاکە نەوەی بەڕێز

سلاوێکی گەرم..

شادی و خۆشیتانم داوایە، زۆر سوپاس بۆ هەوڵ و هیمەتتان، بە راستی زۆر کاریگەر بوونە و ئەنجامی زۆر باشە.

١. وا وردە وردە، هێزێکی باش لە قوڵی مەلا بەختیار (لە سماقوڵیەکان و لای دیگەڵە) کۆ دەبێتەوە، هەولێریش (تیرا خویدی) هەی! ئیتر نۆرەی گورزی ئێمەیە، دوێنێ سەلاحەدینمان بە تپۆ کوتا، لە وەرامی تۆپبارانی م.س و شەهیدکردنی دوو پێشمەرگەی دکتۆر فوئاد! وا دیارە " حیزبی سەلامەتی دابین ناکات"

٢. پێری (پۆپ) لە (CIA) یەوە بەشی نەخشە و پلان، قسەی لەگەڵ کردم و ئیمشەویش (پیللترۆ) لە وەزارەتی خارجیەوە، پوختەی قسەکانیان: "سوپاس بۆ هەڵوێستی ئاشتیخوازانەی ی.ن.ک، پێویستە لەسەری برۆن، سوپاس بۆ هاوکاریتان لەگەڵ (INC) و باشە لەسەری برۆن و هەر (INC) با ناوبژی بکات، چاکتان کردوە نەچوون بۆ ئێران، چونکە نیازیان زۆر خراپە و دژی هەموو لایەکن و نابێ بە هیچ جۆرێک ماوەی دەخالەتیان بدرێت" . (نازانن ئێران وەفدی ئێمەی قبووڵ نەکردوە) . (مەسعودیش لای چەلەبی گوتویەتی ی.ن.ک فێڵی لێکردم، نێچیریان بە من نارد و نەوشیروانیش نەچوو..).

هەروەها دەیانگوت: " لە بالاترین مستەوا (لە مەکتەبی سەرۆکەوە) پەرۆشی وەزعی ئێوەیانە" منیش گوتم: " ئێمە ئامادەین دەستبەجێ شەڕ

راگرین، با (INC) دەخالەت و ئیشراف بکات. پارتی بە فیتی تورکیا و عێراق و ئێران شەڕ راناگرن".

گوتیان بۆ عێراق : " لە هەرەشە زیاتر چیترمان نیە، تورکمان ئامۆژگاری کردوە"، گوتیان: "خۆشت ئەنجامەکەیت بیستوە، کە دەیانەوێ ناوبژی بکەن، بەلام ئاگاداری تورکیش بن، مەرامی خۆیان هەیە کە دژی ئاواتی ئێوەیە" .

ئێران گووتیان: " بە دیققەت موراقەبەی دەکەین، دەخالەتی کردوە، بەلام هێشتا کەمە، بگاتە دەخالەتی عەسکەری جوابمان دەبێ، ئێستەش بە کەنالی خۆی و لە رادیوش داوامان لێکردون، دەخالەت نەکەن.

٣.د. نەجمەدین کەریم قسەی لەگەڵ کردم و گوتی: " وریای فیێلی مالی بارزانی و تورکیە و ئێران بن، ئێمە هەڵوێستی نیشتیمانپەروەرانەی ئێوەمان زۆر لا پەسەند و گرنگە.

٤.وا هەندێک نامە و وتاری دەرەوەتان بۆ دەنێرم.

ئیتر چاوەڕوانی رەئی و بۆچونەکانی ئێوەم.

هەر بژین بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٨٨

کۆیە

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/١/٢٢**

برا گیان کاکە نەوەی بەڕێز

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە و ئێمەش باشین..

١.کاک فەریدون، بروسکەکانی ئەم دوایییەی زۆر گەشبین تر لە هینەکانی پێشوی، بروسکەی ئیمرۆی دەڵێ: " ئاغا محەمەدی چۆتە لای بۆ ئوتێل و سەعات و نیوێک پێکەوە قسەیان کردوە، گوتویەتی دەخالەت ناکەن لە دژمان و گەر دەخالەتیش بکەن، بۆ چاکە دەیکەن".

د. چەلەبی ئیمرۆ لام بوو، دیگوت ئێران هەموو کەسەکانی خۆی لە صلاح الدین و دیانا بردۆتەوە، تەنها یەکێکیان هێشتۆتەوە، ئەیگوت لە ترسی ئەمەریکایە، گوایە ئەمەریکا بە توندی ئینزاری کردوون.

کاک فەریدون بەرێ کەوتووە بەرەو کرمانشا و رەنگە بەیانی بگاتە لاتان.

٢. خزمانی بەرهەم (٥) کەسیان گەیشتونەتە زاخۆ، بە قسەی د. ئەحمەد پرۆژەیەکیان پێ یە، هاتوون بۆ ناوبژی بە (مەشروعێکەوە)، بەتەمان رۆژی سێشەمە بێنە لام لە کۆیە، زۆرم پێ باشە تۆش بێیت تاکو پێکەوە قسەیان لەگەڵ بکەین.

٣.دوێنێ شەویش نەخشەکەی ڕزگارکردنی کەسنەزان سەری نەگرت، ئیمرۆ ناچار بووم رەئی خۆم بە سەربەستی بۆ کاک کۆسرەت بنووسم و پێی بڵێم کە بە رەئی من هۆی سەرەکی فەشەلەکە- تاکرەوی کۆسرەتە- کە هەر بە قسەی خۆی دەکات و هیچ حسابێک بۆ رەئی و بۆچوونەکانی من نەکرد، من بە نامە دووسێ جار بۆم نوسیوە کە :

آ.بە هێزە شکاوەکەی..... هێرشەکە نەکەن، بەڵکو تیپە باشەکانیان بهێنن لەگەڵ هینەکانی بۆمان ناردوون، پێکەوە بیکەن، کەچی کاک کۆسرەت هەر بە قسەی خۆی کرد، بۆیە کاک محسن بایز و ئەوان ئەرکەکەی خۆیان ئەنجام دا و تا هەورازە نەوتیان گرت و (٩) سەنگەریان بە پارتیەکان چۆڵکرد، کەچی..... هیچیان نەکرد. واتە بۆچونەکەی من راست دەرچوو! بەڵام خۆزیا راست دەرنەچوبایە و کارەکەیان ئەنجام دایە.!

ب.هەقە دەرس و پەند هەڵێنجین و ئیتر واز لە .... بهێنین، وەک چوار رەورەوەکەی هێزەکانمان و سەرکردایەتیەکەیان لە هەولێر و کەسانی ئازا و دڵسۆز و نوێ دابنێین لە شوێنیان.

٤.پێم باشە کۆبوونەوەیەکی م.س بکەین لە شاری کۆیە، بۆ هەڵسەنگاندنەوەی وەزعەکەمان و دانانی نەخشە و پلانی ئاشتی – گەر نەبووە شەڕ– . بۆ باسکردنی چۆنێتی خۆسازدان و هێز کۆکردنەوە و خستنەگەریان و مشوری پارەپەیداکردن و هتدد.

پێم باشە هەر کە فەریدون هاتەوە، کۆبوونەوەکە لە شاری کۆیە بکەین، وام پێ باشە رۆژی چوراشەمە بێت، نازانم تۆ ئەڵی ی چی؟

٥...... ئیستقالەی داوە لە ی.ن.ک و پارتیش نان و پیازی پێوە دەخوات. بەو بۆنەیەوە بروسکەیەکی پیرۆزبایيم بۆ د. کمال لێدا و بروسکەیەکی سەرخۆشیش بۆ د. فواد و کاک کۆسرەت.!

٦.ئوجەلان تا ئێستە دووجار تەلەفۆنی کردوە و دانا و مەلا یاسینیشی بینیوە، پێشنیارەکەی بە ناوی (شتێکی تازەوە) بێنە کایەکەوە، وا مسوەدەی بەیانەکەیان کە بۆ منیان ناردووە، دەنێرم بۆتان: دەڵێن دەیانەوێ لەژێر ئەو ناوەوە و بە هاوکاری ی.ن.ک شەڕ بکەن لە بادینان.

٧.تورکیش هێشتا وەرامی کاکە شایان نەداوتەوە، بەڵام جوابەکەی منیان پێ خۆش بووە، - سەیر ئەوەیە ئەمەریکا دەڵێ: جەلال زیرەکە و دەبێ وریا بێت لە تورک-، فەرەنساش داوای کردوە ئیجابی بین! هەردووکیان پێم وایە هەڵوێستەکانیان سەبارەت بە هەڵوێستیانە لە عێراق.

٨.سەرکەوتنەکەی سەید سادق، زۆر گەورە و بایەخدار بوو، زۆر گرنگ و بە ئەهمیەت بوو، دەستی هەموولایەکتان خۆش.

وا نامەیەکی برایمی حاجی مەلوشتان بۆ دەنێرم و

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دلسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٩٠

کۆیە

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/٢/٢**

برا گیان کاکە نەوەی خۆشەویست

سلاوێکی گەرم.

شادی و سەرکەوتنتانم داوایە.

١. وا کاک شیروان دەچێتەوە بۆ ماڵەوە، رام سپاردوە چاودێری لیژنەکان بکات بۆ کۆکردنەوەی چەک و پێشمەرگە لە گەرمیان – با کارێکی هەبێت- !.

٢. پێم وایە بۆ کارە گرنگەکە، گەر بتوانین تا ١٠-٢/١٢ خۆمانی باش بۆ ساز بدەین زۆر باشترە، هەم بۆ دانی چانسێک بە موبادەرەکەی ئەمەریکا و هەم بۆ چاکتریش خۆ سازدان.

٣. خۆشم بە تەمام لەم رۆژانەدا سەرێکی قەلاچوالان بدەمەوە لەگەڵ خزمانی بەرهەم و لەبەر ئەوان، هەم بۆ خۆشمە کەمێ ئیسراحەت بکەم.

٤. دیارە کاک فەریدون بۆتان باس دەکات، من رەئیم وایە سەبرێک بکەین تاکو فەریدون لە سەفەرەکەی دەگەرێتەوە، یان ئەنجامێکی دەردەکەوێ، ئەوسا کاک عومەر سەفەرەکەی بکات، نازانم تۆ دەڵێی چی؟

٥. د. ئەحمەد خەریکە عەرەب دەردەچێ، حیلەی (صیاغە و شتی زۆر کردبوو)، بە د. بەرهەمم گوت، ئەمەریکیەکانی لێ ئاگادار بکاتەوە، ئەڵێ (تفهم) یان هەیە بۆ قسەکانی ئێمە و داوا دەکەن لەگەڵ ئەحمەدیش قسە بکەین.

ئەوا نامەیەکیان بۆ نوسیوە، وێنەیەکیتان بۆ دەنێرم.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل ٥٩٣

سەنگاو

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/٢/٥**

براگیان کاکە نەوەی خۆشەویست

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە.

یەکەم: وا برادەر شەهلائی دێتە لاتان، ئامادەی هەماهەنگی و یارمەتین بۆ قۆڵی خانەقین- کەلار، بۆیە پێم باشە کە :

١. ئێمەش کاک کوردۆ بنێرین سەپەرشتی هێزەکانی ئەوێ بکات، هی خانەقین-کفری و (رابط) بێت لەگەڵ شەهلائی.

٢. شیوعیەکان چەند پێشمەرگەیەکیان هەیە لەگەڵ هێنەکانی ئێمە یەکیان بخەین و بیانخەینە گەڕ.

خۆشمان خەڵکی تر کۆکەینەوە و هێزێکی باش کۆ بکەینەوە، بەڵکو لەو قۆڵەش کارێکی باش بکەین، بە تایبەتی کە ئەو خزمانە ئامادەی یارمەتیدانمانن.

دووەم: بە گشتی ئێمرۆ ئامادەترین لە هەموو قۆڵێکەوە، بۆیە هیوادارم کە ئێمشەو هەندێ کاری باش ئەنجام بدرێ.

من لەگەڵ کاک قادر و کاک عیماد قسەم کردوە و هانم داوون، بەڵکو کارێکی باش ئەنجام بدەن.

هەرچۆنێ بێت، یارمەتی و هاوکاری برایانی ئێرانی زۆر گرنگە و ئێمەش دەبێ بە پیریەوە بچین، بەڵکو برایەتی دێرین زیندوبکەینەوە.

هەر بژین بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٩٥

قەڵاچوالان

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/٢/١٨**

براگیان کاکە نەوەی خۆشەویست

سلاوێکی گەرم

شادی و بەختیاریتانم داوایە و ئێمەش وا خەریکین لێرەوە، هەم هێزەکانی پەراگەندەی کەرکوک کۆ دەکەینەوە و هەم ئەمریکیەکان دەدوێنین. لەم کاتە بە پێویستی دەزانم ئەم بیروڕایانەی خۆمتان بۆ بنووسم:

١.ئەمریکیەکان داوای دوو هەفتە ئاشتی دەکەن، دەڵێن کارێکی زۆر گرنگیان بەدەستەوەیە لە بەغدا. جا منیش پێم باشە دڵیان رابگرین و دوو هەفتە ئاشتی بکەین، بزانین چی دەبێت.

٢.لای بالیسان و لای هیران، با کاک مستەفا بیگرێت، هێزەکەی ئێوەش بۆ کارەکەی خۆتان بێت.

٣.سەید مستەفاش ئەتوانێ ٥٠٠-٦٠٠ پێشمەرگەتان بداتێ، بۆیە: پێم باشە ئێوە پەلە بکەن کە هێزەکەی خۆتان زوو بخەنە گەڕ و زۆر زوو دەستی خۆتان بووەشێنن.

٤.لای پێنجوین ، جەبهەیەکیان کردۆتەوە، بەڵام پێم وا نیە گرنگ بێت، رەنگە لای قەڵادزەش بیکەنەوە، بەڵام هەمووی بۆ مشاغەلەیە و هەوڵدەدەین لێرەوە هێزیان فریا بخەین.

٥.وا خەریکم نەخشە دادەنێم بۆ کۆکردنەوەی هێزەکانی گەرمیان و لای چەمچەماڵ.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٥٩٧

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/٢/١٩**

بۆ: کاک نەوشیروان+ کاک کۆسرەت **ژمارە: ٩٠٧**

سلاوێکی گەرم

١. ئیمرۆ وەفدێکی قەرارگای رەمەزان لام بوون و دوپاتیان کردەوە کە ئەوان حەز بە دۆستایەتی ی.ن.ک دەکەن.

٢. دوێنێ و پێرێ بزوتنەوەم لابوون، ئەوانیش دەڵێن بەشداری شەڕ ناکەن لە دژمان.

٣. پێنج شەمەش سەردار جەعفەری دێت بۆ چاوپێکەوتنمان لە بۆ ئەو مەسەلە و مەسەلەی تریش.

بەڵگە: ل. ٥٩٩

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/٢/٢٠**

بۆ: کاکە نەوە+کاک کۆسرەت+کاک هۆمەر+کاک قادر **ژمارە: ٩١٠**

کاک عومەر+ م.س. بەڕێز

سلاوێکی گەرم

١. ئیمرۆ دۆستە ئەمریکی یەکەمان چوە بۆ پێنجوین. لەوێ بە چاوی خۆی وەزعەکەی دی، دەخالەتی ئێرانی و هاوکاری ئێرانی و پارتی دیان. خەڵکی پێنجوین لێی کۆ دەبنەوە و ئەویش خوطبەی بۆ دان، باسی پارتی و ئێرانی کرد کە شەڕ توشی خەڵکەکە دەکەن و گوتی لێیان قبووڵ ناکەین، هەم بە شێوەی عەسکەری و هەم بە شێوەی ئابووری وەرامی توندیان دەدەینەوە و وتی چۆن صداممان مەنع کردوە، ئاواهاش ئێران مەنع دەکەین و تەمێی دەکەن

کە هاتەوەش وتی بە قەصدی لە ناو خەڵک دا خوطبەم داوە تا ئێران بیبیستێتەوە و پارتیش بزانێت کە ئێمە چیتر وسکوت نابین و چیتر قبووڵ ناکەین، من خۆشم پێم وایە ئەوە گۆڕانێکی گرنگە لە سیاسەتی ئەمەریکای نوێنەرێکی، ڕێک وەک بۆب بە ئاشکرا وا قسە بکات و ناوی ئێران و پارتیش بهێنێت.

٢. ئیمرۆ وەفدێکی ئێران هاتن بۆ لام، دیسان انکاری هاوکاریان کرد، بەلام وەعدیان دا، بروسکە بکەن بۆ کرمانشاە، گوتیان پێنج شەمە جعفری دێت بۆ دەربەندیخان، دەیەوێت کاکە نەوە ببینێت یان مام جەلال.

بەڵگە: ل. ٥٩٩

لە: مام جەلالەوە **١٩٩٥/٢/٢٠**

کاکە نەوەی بەڕێز **ژمارە: ٩٣٤**

کاک کۆسرەتی بەڕێز، کاک عومەری بەڕێز

سلاوێکی گەرم

١. وا خەریکی رێکخستنەوەی هێزەکانی گەرمیانین، هیوادارین تا رۆژی ومعە لێ بینەوە، عوسمان و کاک مصطفی و کاک صلاح و کاک اسماعیل و چەندین هەڤاڵم راسپاردون.

٢. بۆ قۆڵی هیران، کاک سەید مصطفی بەڵێنی داوە هێزیان بۆ بنێرێت، خۆشم پارەی ١٠٠ چەکم بۆ لای کاک عومەر و ١٠٠ چەک بۆ لای سەفین ناردووە، وا باشە هێزەکانی محلی بەهێزتر بکرێن و زیاد بکرێن و بخرێنە گەڕ.

٣. ئێستا هێرش هەیە لەسەر پێنجوین و تحشدات هەیە لەسەر ناڵپارێز، بۆیە لێرەوە جارێ ناتوانین هێزیان بۆ بنێرین تا رۆژی جومعە بە تەواوی هێزی لای ئێمە مەبن.

٤. هەقە هەڤالانی هەولێریش خەڵک چەکدار بکەن و خۆیان ساز بدەن، جەماوەرێکی زۆر هەیە بیکەنە پێشمەرگە و چەکیان بۆ بکرن.

٥. دوێنێ بۆب چوبووە لای مەلا عوسمان و وەک بۆی گێرامەوە، پێی گوتوە و وەعدی لێ وەرگرتووە کە نابێ بەشداری شەڕ بکەن و ئێران بهێنن، وتویەتی ئەمەریکا پشتیوانی یەکێتی یە وە دەستی ئێران دەبڕینەوە گەر بێتە ناوەوە. وا دیارە قسەکانی بۆب گەیشتۆتەوە ئێران، جارێ نازانم چەند کاریان تێدەکات. رۆژی سێشەمە بۆب دێتەوە لامان و دەچێتەوە پێنجوین، وا دیارە وەک خۆشی گوتی لە واشنطنەوە پێیان گوتوە بە ئاشکرا خۆی بنوێنێ، ئیمرۆش چوە بۆ لای مەسعود تاکو پێی بڵێ کە هاوکاریان لە پێنجوین

ئاشكرایە، ئەوەش خەتە سورەكەی پەساندووە. قسەكانی بۆب لە پێنجوین و سلێمانی بڵاوبۆتەوە و دەنگی باشی داوەتەوە.

٦. وەفدی تجاری ئێران، دوێنێش هاتنەوە لام و دەڵێن، با تجارەتی بێ شەرتی سیاسی بكەین و منیش رازی بووم، پێنج شەمەش جعفەری دێت، هەم بۆ دیتنی ئێمە و هەم كاری خۆشیان هەیە.

٧. وەزعەكەی پێشمەرگەی گەرمیانیش روو لە چاك بوونە، ٤٠ پێشمەرگەیەكی گەرمیان لای مەلا بەختیارن، گەر زۆر زەرورین بۆمان بنێرێتەوە، باشە تاكو یەكیان بخەینەوە.

٨. دەبابەكەش چاككراوەتەوە و سازە، دەتانەوێ بۆتانی بنێرین؟

بەڵگە: ل. ٦٠٠

لە: نەوشیروان مستەفاوە **١٩٩٥/٤/٦**

بۆ: بەڕێز مام جەلال

کۆبوونەوەکان سودیان نەبو چونکە پارتی هەر سورە لە سەر چۆڵکردنی هەولێر لە یەکێتی و هەمو هێزەکان بە ماڵەکەی جەنابت و مەکتەبی سیاسی و هەمو مەقەڕەکانەوە. پێشمەرگەی لایەنی سێیەم حەراسەت لە مەقەرات و مەسئولەکان بگرێت. واتە چەکداری موع و بەرە. رازی نابن هیچ چەکدارێکی یەکێتی تێدا بمێنێ، تاکو ئێستا ئامادە نین باسی راگرتنی شەڕ و گومرگ و پێکهێنانەوەی حکومەت بکەن.

ئەگەر وا بڕوا گفتوگۆ بە شکان تەواو ئەبێ.

❖ ئەم بروسکەیە لە کۆپی نامیلکەی (خەون یا مۆتەکە -١ -) ی لای بەندە لاپەرە ١١١ وەرگیراوە.

بەڵگە: ل. ٦٠١



بروسکەنامە

١٩٩٦

١٩٩٦

١.	نەوشیروان مستەفا بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٦/٢/١٧
٢.	مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٦/٣/٥
٣.	نەوشیروان مستەفا بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٦/٣/١٢
٤.	مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٦/٣/١٦
٥.	مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٦/٣/٢٥
٦.	نەوشیروان مستەفا بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٦/٣/٢٧
٧.	مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٦/٧/١
٨.	نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٦/٨/٢٥
٩.	نەوشیروان مستەفا بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٦/٩/١

١٩٩٦

گرنگترین ڕووداوی ئەو ساڵە، ئەتوانین بە هاوپەیمانێتی بەعس و پارتی دیموکراتی کوردستانی دابنێین کە بە ڕووداوی ٣١ ئاب ناو دەبرێت.

پێش ئەو کاتە چەندەها نامەگۆڕینەوە و کۆبوونەوەی هاوبەش لە نێوان سەرکردەکانی یەکێتی و پارتی هەبووە، وڵاتانی دراوسێ، بە تایبەتی ئێران و تورکیا و ئینجا ئەمەریکا، هەوڵی زۆریان دا بۆ ئاشتییەکی سەقامگیر لە نێوانیاندا، بەڵام لەبەر ئەوەی هیچ لایەکیان بڕوای بەوەی تر نەبوو، هەموو هەوڵەکان بێ ئەنجام دەرچوون.

ئەوساڵە، ساڵی شەڕی گەرمی نێوان هەردوو هێزەکە و هێنانی سوپای بەعس بوو بۆ سەر پایتەختی هەرێمی کوردستان، بەڵام لە سەرەتاوە بە هێمنی دەستپێکرد و هەردوو هێزەکە، نیازی نیەتی ئاشتەوایان بۆیەک نیشان ئەدا. بەهۆی هەوڵی کۆمەڵێک کەسایەتی سلێمانیەوە، نەوشیروان مستەفا دەستپێشخەریەکی کرد بۆ ئاشتی و لە ١٩٩٦/٢/١٧ دا نامەیەکی بۆ مەسعود بارزانی نووسی کە تێدا هاتبوو:(بە پێویستی ئەزانم عەرزی جەنابتی بکەم کە ئێمە لە لای خۆمانەوە ئامادەین بۆ ئاشتبونەوەیەکی ڕاستەقینە و ئەگەر بۆ ئەم مەسەلەیە تروسکاییەکی کزیش مابێ، ئەوە لە هەموو شت بە باشتری ئەزانین بۆ قازانجی گەلەکەمان و هی خۆمان: چ وەک یەکێتی و چ وەک ئەشخاص. هیوادارم قەناعەتێکی وەهاش لە لای ئێوە پەیدا بووبێ..

ئێمە ئامادەین: چ خۆ بەخۆ وەکو هەردوو حیزب، چ لە ژێر چاودێریی ناوبژیکەری بێگانەدا، هەموو ناکۆکیەکانتان بەوپەڕی لیبرانەوە لە گەڵ باس بکەین و چارەی مەعقول، کە جێگای قبوولکردنی هەردولا بێ، بدۆزینەوە..)

لە وەڵامی ئەو نامەیەدا، مەسعود بارزانی لە ١٩٩٦/٣/٥ وەڵامی نەوشیروان مستەفای داوەتەوە و نووسیویێتی: (من هەمیشە توقعی دەوری چاکەم لە ئێوە هەبووە... ئەو ماوەیەی پێکەوە کارمان کرد وا بزانم بەشی ئەوەندە ئێمەتان ناسی کە دڵنیا بن ڕۆژێک لە ڕۆژان حەزمان لە شەڕی ناوخۆیی نەکردوە و بە خەیاڵیشماندا نەدەهات کە پاش ئاشتبوونەوەکەی ١٩٨٦ و ڕاپەڕینی ١٩٩١ جارێکی تر کارەساتی شەڕی خۆکوژیی لە کوردستاندا ڕوو بداتەوە. بێگومان کەس لەم شەڕەدا قازانج ناکات، تەنها دوژمنانی کورد نەبن. وە زۆر لام سەیرە کە شەمو لایەک ئەو حەقیقەتە دەزانن، ئەی بۆ شەڕەکە رویدا...)

نامە گۆڕینەوە بەردەوام بوو، نەوشیروان مستەفا لە ١٢ ی ٣ و ٣/٢٧ دوو نامەی ناردووە بۆ مەسعود بارزانی و ئەویش لە ٣/١٦ وەڵامی نامەیەکی داوەتەوە.

ئەو نامانە کاریگەریەکی بنەرەتیان لە هێمنکردنەوەی بارودۆخەکە نەبینی، ئەمە سەرەڕای کۆبوونەوەیەکی هاوبەشی نێوان نەوشیروان مستەفا و نێچیرڤان بارزانی لە ١٩٩٦/٤/٤ لە پەراوێزی کۆبوونەوەی فراوانی هێزە بەربەرەکانی عێراقی لە دیمەشقی پایتەختی سوریا.

لە ١٩٩٦/٧/١ دا، مام جەلال بە بەندەدا، نامەیەکی شەش لاپەرەیی بۆ نەوشیروان مستەفا نارد و بە گەشبینیەوە باسی کاروباری ناوخۆی یەکێتی و هێزی یەکێتی دەکات و نیشانی ئەدات کە بارودۆخەکە لە سودی ئەواندایە.

لەو کاتانەدا، چەند جارێک مام جەلال نامەی ناردووە و تەلەفۆنی بۆ نەوشیروان مستەفا کردوە، کە بێتەوە بۆ کوردستان یان لە دەرەوە ئەرکێکی

یەکێتی بگرێتە ئەستۆ، بەڵام ئەو وەڵامەکانی بە نێگەتیڤ بووە، وەک لە نامەی ١٩٩٦/٨/٢٨ دا کە بۆ مام جەلالی ناردووە، دەردەکەوت: (لێتناشارمەوە، من نەخشەیەکی ترم بۆ ژیانی تایبەتی خۆم کێشاوە، نامەوێ تێکەڵاوی کاروباری حیزبایەتی ببمەوە. بەراستی هیچ ئارەزویەکم نیە لە مەوزوعێکی وەها دا بەشداربم یان تێوە بگلێم. پێشموانیە بەشداربونم هیچ کەڵکێکی هەبێ، بۆیە تکایەکی برایانەت لێئەکەم لەم ئیشە من ببەخشی و، بە جۆرێکی وەها منی لێ دەربهێنی، کە ئاغایان لە ئێران تەفسیری خراپی نەکەن..)

لە پایزی ئەوساڵەدا، گرژیەکان زیاتر پەرەیان سەند و هێزەکانی یەکێتی تەنگیان بە پارتی هەڵچنی و زۆر شوێنی گرنگی پارتیان داگیرکرد و ئێرانیەکان لەو شەڕانەدا زیاتر هاوکاری یەکێتیان دەکرد.

لەو کاتانەدا، بە پشتیوانی ئەمەریکا و ئینگلیز رۆژی پێش ٣١ ئاب، وەفدی یەکێتی و پارتی لە لەندن کۆبوونەوە بۆ دۆزینەوەی رێگای ئاشتی و چارەسەری شەڕی خۆکوژی کورد، بێگومان پارتی پێش ئەو کۆبوونەوەیە، هەموو ئامادەکاریەکی کردبوو بۆ ٣١ ئاب، بەڵام ئەو کۆبوونەوەی لەندن، جگە لە فێڵێک لە هەمووان هیچ مانایەکی تری نەبوو، چونکە لە کاتی کۆبوونەوەکەدا، سوپای عێراق کەوتبوونە رێ بەرەو هەولێر و بۆ رۆژی دوایی هاتنە ناو هەولێرەوە.

هانینی سوپای بەعس بۆ پایتەختی کوردستان و هەوڵدان کە ببێت بە ئامرازی یەکلاکەرەوەی ناکۆکیی ناوخۆی کوردی، لاپەرەیەکی رەش نیشان ئەدات لە شێوەی چارەسەری ناکۆکیی نێوان هێزە کوردیەکان.

داگیرکردنی هەولێر بەهۆی سوپای عێراقەوە و هاتنی هێزی پارتی، تا نزیک سنوری ئێران و داگیرکردنی زۆربەی ناوچەکانی یەکێتی و هەرەسهێنانی هێزەکەی، رووداوێکی چاوەڕوان نەکراو بوو، کە هێزێکی گەورەی وا، بەو

خێراییە هەرەس بهێنێت، بەڵام ئەم هەرەس و ڕاکردنە خێرایە تەنها پەیوەندی بە یەکێتیی وە نەبوو، ئەوە بوو هێزەکانی پارتیش بە هەمان شێوە دوای نزیکەی مانگێک، هەرەسیانهێنان و کشانەوە بۆ جێگا کۆنەکانیان جگە لە هەولێر، ئەم هاتن و ڕاکردنە دیوێکی تاڵی مێژووی هێزە کوردیەکانی نیشاندا.

هەر لەو ساڵەدا، پارتی لە ١٩٩٦/٦/١٨ دا هێرشی کردە سەر دێی کەڵەکین، کە دێی سورچیەکان بوو، لە ئەنجامدا حوسێن ئاغا و ژمارەیەکی تر لە دانیشتوانی ئەو دێ کوژران.

هەر دوای مانگی لەو کارەساتە و لە ٧/٢٨ دا، ئێران لە ڕێگای پێنجوینەوە هێزێکی هێنایە کوردستان و بارەگاکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانی لە گوندی هەرمۆتەی تەنیشت کۆیە بۆردومان کرد و یەکێتی نەیتوانی ڕێگریان لێبکات.

گەورەی بەڕێز جەنابی کاک مەسعود **١٩٩٦/٢/١٧**

سلاوێکی گەرم **سلێمانی**

هیوادارم هەمیشە لەخۆشی‌دا بن

بە راستی نازانم لە کوێوە دەس پێ بکەم و بەچی کۆتایی پی بهێنم، چونکە هەرچییەک بڵێم کورتییەکەی ئەوەیە کە: ئاشتی لە شەڕ و نیوەشەڕ باشترە. هەمو کەس ئەمە ئەزانێ، تەنانەت دوژمنەکانیشمان هەمان ئامۆژگاریمان ئەکەن.بە پێویستی ئەزانم عەرزی جەنابتی بکەم کە ئێمە لە لای خۆمانەوە ئامادەین بۆ ئاشتبونەوەیەکی راستەقینە و ئەگەر بۆ ئەم مەسەلەیە تروسکاییەکی کزیش مابێ، ئەوە لە هەمو شت بە باشتری ئەزانین بۆ قازانجی گەلەکەمان و هی خۆمان: چ وەک یەکێتی و چ وەک ئەشخاص. هیوادارم قەناعەتێکی وەهاش لە لای ئێوە پەیدا بوبێ.

ئەم برایانە کە دۆستی هەردولامانن، بە پەرۆشەوەن بۆ ئەوەی سەعاتێک زوتر ئاشتی یەکجاری و تەبایی سیاسی بگەڕێتەوە بۆ کوردستان، بە درێژی قسە و گفتوگۆمان کردوە و، لە باری سەرنجی ئێمە تێگەیشتون.

لای ئێمە لەم ململانێیەدا لایەنی سەرکەوتو و ژێرکەوتو و، براوە و دۆڕاو، نیە، ئەگەر ئاشتی راستەقینە ببێ هەردو لامان براوە و سەرکەوتو ئەبین و، ئەگەر نا هەردولامان دۆڕاو و ژێرکەوتو ئەبین.

ئەگەر ئێوەش قەناعەتێکی وەهاتان لەلا دروست بوە، کەواتە چی رێگای ئاشتی و پێکهاتنەوەی بەستوە؟

ئێمە ئامادەین: چ خۆ بەخۆ وەکو هەردو حیزب، چ لە ژێر چاودێریی ناوبژیکەری بێگانەدا، هەمو ناکۆکیەکانتان بەوپەڕی لێبڕانەوە لە گەڵ باس بکەین و، چارەی مەعقول، کە جێگای قبوڵکردنی هەردولا بێ، بدۆزینەوە.

لەم روەوە چاوەڕوانی بیروڕای جەنابتم.

دوبارە سڵاوم قبوڵ بکەن

لەگەڵ رێزی بێئەندازەی

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦٠٢

بەڕێز کاک نەوشیروان **١٩٩٦/٣/٥**

سلاوێکی گەرم

زۆر سوپاس بۆ نامەکەتان و من هەمیشە توقعی دەوری چاکەم لە ئێوە هەبووە. لە کۆبوونەوەی (م.س) بە درێژی نامەکەمان دراسەت کرد.

ئەو ماوەیەی پێکەوە کارمان کرد وا بزانم بەشی ئەوەندە ئێمەتان ناسی کە دڵنیا بن رۆژێک لە رۆژان حەزمان لە شەڕی ناوخۆیی نەکردوە و بە خەیاڵیشماندا نەدەهات کە پاش ئاشتبوونەوەکەی ١٩٨٦ و راپەرینی ١٩٩١ جارێکی تر کارەساتی شەڕی خۆکوژی لە کوردستاندا رو بداتەوە.

بێ گومان کەس لەم شەڕەدا قازانج ناکات تەنها دوژمنانی کورد نەبن. و زۆر لام سەیرە کە هەمو لایەک ئەو حەقیقەتە دەزانن، ئەی بۆ شەڕەکە رویدا.

ئێمە هەمیشە لە گەڵ چارەسەری ئاشتیداین، بەڵام پێم وایە یەکێتی غەدرێکی زۆر گەورەی لە پارتی کرد و عقدەی هەرە گەورە لای ئێمە ئەوەیە کە بڕوا نەماوە و بۆ گەڕانەوەی بڕوا زۆر خۆشحاڵ دەبم کە جەنابت ئەو دەورە ببینی. ئەوسا هەمو شت قابیلی حەلە.

زۆریش بە تفصیل لە گەڵ برایانی بەڕێزی خێرخواز هەڵگرانی نامەکەم قسەمان کردووە.

ئیتر سوپاس

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٦٠٣

بەرێز جەنابی کاک مەسعود **١٩٩٦/٣/١٢**

سڵاوێکی گەرم و، هیوادارم هەمیشە لەخۆشیدا بن **هەولێر**

بــە سوپاســەوە نامەکــەی رۆژی ٣/٥ ی جــەنابتم وەرگــرت، رۆژی ٣/١١ خستمە بەردەمی کۆبونەوەی م.س یەکێتی، هەروەها نامەکەی خۆم و وێنەی نامەکەی جەنابتم نارد بۆ بەرێز مام جەلال لە لەندەن، بەگشتی بڕیاریان دا کە درێژە بەم موبادەرەیە بدەین و لەسەری بڕۆین بە ئومێدی ئەوەی بگاتە ئەنجامێکی سەرکەوتو و، ئاشتبونەوەی راستەقینە بگێڕێتەوە نێوان هەردو حیزب، بەڵام لەجەنابتی ناشارمەوە، ئەمانیش هەمان انطباعی جەنابتیان هەیە کە لەنامەکەدا نوسراوە دەربارەی نەمانی متمانە و غەدری پارتی لە یەکێتی. من پێم وایە هەر لایەک غەدری لەوی تر کردبێ یان غەدریان لە یەکتری کردبێ لە ئەنجامی دوایی‌دا میللەتەکەمان بەگشتی مەغدور بووە.

ئێمە لە ناو خۆمان دا بە درێژی باسی ئەوەمان کرد کە چۆن متمانە بۆ یەکتری بگێڕینەوە، پێمان باشە بەم هەنگاوانە دەس پێ بکەین:

١. شەڕی راگەیاندن دژی یەکتری رابگرین و ماوەیەک باسی یەکتری نەکەین.

لەبەر ئەوەی زۆر جار ئەمە اعلان کراوە و شکێنراوە و شەڕی راگەیاندن دەستی پێ کردۆتەوە.. پێم باشە ئەمجارە بێ اعلان کردن جێبەجێی بکەین.

٢. گیراوەکانی یەکتری، ئەوانەی ماون و نەکوژراون، بەربدرێن.

٣. هەردولا رێگا بە رۆژنامە و گۆڤار و بڵاوکراوەی یەکتری بدەن لە کتێبخانەکانی ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی‌دا بە ئازادی بفرۆشرێ و، ئەوانەی ئەیفرۆشن و ئەیکڕن و ئەیخوێننەوە ئازار نەدرێن.

٤. خەتی تەلەفۆن لە نێوان مەصیف و هەولێردا بکرێتەوە.

٥. کادر و پێشمەرگە و ئەندامە راکردوەکانی هەردولا بە عدم تعرضیک کە هەردولا لەسەری رێ بکەون بۆ سەردانی کەسوکاریان هاتو چۆی ناوچەکانی ژێر دەسەلاتی یەکتری بکەن، بێ ئەوەی ئازار بدرێن و بگیرێن، یان ئەوانەی هاتوچۆ ئەکەن کاری خراپ بکەن.

٦. رێگە لەو کەسانە نەگیرێ کە ئەیانەوێ بچنە ابراهیم خەلیل و تورکیا.

ئێمە لە لای خۆمانەوە داوامان کردوە، لە سەر زمانی بەڕێز مام جەلال بۆ بی‌بی‌سی و بەتەلەفۆن لە گەڵ بەڕێز رۆبێرت دۆیچ، کە ناوبژی ئەمەریکی دەس پێ بکاتەوە.

بۆ دانیشتن و کۆبونەوە بۆ زیاتر نزیک بونەوە و لەیەک گەیشتن ئێمە ئامادەین لە ناوچەیەکی بێلایەن دا بە پارێزگاری و پاسەوانی چەکداری حیزبە کوردستانیەکان بۆ درێژەپێدانی گفتوگۆ و هاویشتنی هەنگاوی تازە بەرەو ئاشتی یەکجاری.

لەکۆتاییدا دوبارە سلاوم قبول بکەن

لەگەڵ ریزی بێئەندازەی

نەوشیروان مستەفا

بەڵگە: ل. ٦٠٤

بە ناوی خوا

بەڕێز کاک نەوشیروان **١٩٩٦/٣/١٦**

سلاوێکی گەرم

ئومێدەوارم خوا پشتیوانمان بێ لە سەرخستنی کێشەی گەلەکەمان دا و ڕزگار کردنی لەم محنەتەدا.

نامەکەی ڕۆژی ١٢ ی مارتی جەنابتم پێ گەیشت و ئەمرۆ لە کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسیدا لەسەر نامەکەتان و بارودۆخەکە بە گشتی دواین.

بەلای ئێمەوە، نەمانی بێ متمانەیی و بێ بڕوایی، کە بە داخەوە دروست بووە، بە هەنگاوی بچوک و لابەلایی لەناو نابرێ، بەڵکو پێویستی بە هەنگاوی گەورەتر و بەرفراوانتر هەیە، ئەویش چارەسەری سەرتاسەری کێشەکەیە و بۆ ئەمەش بناغەیەکی دروست و روون هەیە کە پرۆژەی ردوغێدایە.

پێمان باشە هەوڵ بدەین وەفدی ئەمەریکا رابکێشینەوە ناو کێشەکە بۆ تەواوکردنی پرۆژەکەیان و گەیاندنی بە ئەنجامێکی گونجا و لەگەڵ ئاوات و بەرژەوەندی گەلی کوردستان و بیروبۆچوونی هەردوولا و حیزبە نیشتیمانپەروەرەکان.

بەلام دەتوانین چوار خاڵی (خطوات الثقە) ی پرۆژەکە، بە هاوکاری و ناوبژی حیزبە کوردستانی یە تێکۆشەرەکان جێ بەجێ بکەین، لەوانەش مەسەلەی گیراوەکان کە ئامادەین لیستی خۆمان بدەین و ئێوەش لیستی خۆتان بنێرن.

هەردوولا گیراوەکان ئازاد بکەین و دەس بەجێ گرتن و دەرکردنی لایەنگیران ڕابگیرێ کە بەداخەوە لەم ڕۆژانە گرتن و ئازاردانی خەڵکانی سەر بە پارتی زۆر زیادی کردووە و بۆ ڕاگرتنی ڕاگەیاندنیش ئامادەین.

دوبارە سلاوی گەرم

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٦٠٥

برا گیان کاکە نەوەی خۆشەویست **١٩٩٦/٣/٢٥**

سلاوێکی گەرم

هەولێر

شادی و خۆشیتانم داوایە، سوپاس بۆ نامەکەتان.

مـن پـێم باشـە، پـێکەوە بـڕۆین بـۆ تـاران و دیمەشـق و لەوێشـەوە ئێـوە سەفەرەکەتان درێژە پێ بدەن.

جا بۆیە تکایە، پەساپۆرتەکەتان بدەن بە مەلا یاسین، با بە پەلە بینێرێت بۆ ئەوەی تا دوای هەفتە بیگەیەنێتە تاران و خروجیش جێبەجێ بکەن.

من لێرەشەوە، بۆ شێخ عەبدولکەریم و دانا بروسکە لێ دەدەین بۆ ئەوەی مشوری فیزە و حجزی فرۆکە بخۆن.

خۆشـم کە هـاتمەوە یـان سـەردانت یـان دەعوەتت دەکەم بۆ ئەوەی هەندێ قسە بکەین.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٠٦

گەورەی بەڕێز جەنابی کاک مەسعود **١٩٩٦/٣/٢٧**

سڵاوێکی گەرم **سلێمانی**

هیوادارم هەمیشە لە خۆشی دابن

بە سوپاسێکی زۆرەوە وەڵامی نامەکەتم وەرگرت.

زۆرم پێ خۆش بو لە نەورۆزدا پەیامی ئاشتیتان راگەیاند. بێگومان جەنابت وتارەکانی بەڕێز مام جەلالتان بیستوەو، راگەیاندنەکەی وتەبێژی مەکتەبی سیاسی‌یشتان بەرچاو کەوتوە. بۆ خۆشبەختی لە هەمو لایەکەوە بانگی ئاشتی بەرز ئەبێتەوە.

ناوەڕاستی مانگی داهاتو بەڕێز دۆیچ قەولە بێتەوە بۆ کوردستان بۆ درێژە پێدانی ناوبژی.

من سبەی لە گەڵ بەڕێز مامجەلال سەفەر ئەکەم بۆ سوریا. وەکو بیستومە کاک نێچیروانیش ئەچێتە سوریا. برایان لێرە پێیان وایە کاتی یەکتربینین هاتوە هەم لە کوردستان و هەم لە سوریا بۆ ئەوەی ئەو دیوارەی لە بەینی هەردولادا دروست بووە بڕوخێنین و، لە هەر ئاستێکا ئێوە بە پەسەندی بزانن لەلای ئێمە قبوڵە.

دوبارە سڵاوم هەیە

لەگەڵ ریزی بێئەندازەی

نەوشیروان مستەفا

بەڵگە: ل. ٦٠٧

براگیان کاکە نەوەی خۆشەویست ١٩٩٦/٧/١

سڵاوێکی گەرم قەڵاچوالان

شادی و سەرکەوتنتانم داوایە، هیوادارم لە روی تەندروستیشەوە باشتر بن.

تکای برایانەمە کە نەخۆشیەکەت بەهەند بگریت و ئیهمالی نەکەیت، چونکە وەک لیزە و صلاح الدینیش بۆیان باس کردووم، دەبێ گوێی بدەیتێ.

چاوی منالانیش ماچ دەکەم و سلاوم هەیە بۆ شعلەخان.

گەرانەوەی صلاح الدین/ م بەهەل زانی تاکو ئەم نامەیەتان بۆ بنوسم، ئەوەی راست بێ، دەمویست لەگەڵ کاک سالاریشدا نامەیەکتان بۆ بنووسم، بەڵام کاک سالارم لەدەست دەرچوو.

١. وەزعی خۆمان، هی ی.ن.ک لە دوای رۆشتنی ئێوەوە، لە چەندین رویەکەوەگەشەی کردوە، لە روی پێشمەرگایەتی یەوە، راستەوخۆ، خۆم جڵەوەکەم گرتە دەست و لە بنەرەتەوە رێکخستەوە، لە دەستە (مەفرەزە) ی تەواوەوە (دە) پ.م. ئینجا کەرت (کەرتی تەواو ٣٥ پ.م) ئینجا تیپ (١٢٠) پ.م.

تا ئێستا هەموو لەشکرەکانم رێکخستۆتەوە، هی شارەزوور و گەرمیان نەبێت، ئەوانیش لەم رۆژانەدا تەواو دەکەین.

بەراستی لێپرسراوەکانی پێش من، زۆر ناجۆر کاریان کردبوو، زۆرتر بۆ خەڵک رازیکردن و دۆست پەیداکردن. من بۆ رێکخستن و هێز سازدان و تدریب کارەکەم کردوە. ئێستا دەتوانین بڵێین ژمارەی زۆر نزیک لە راستی پێشمەرگە دەزانین کە لە (ساحەی تدریب) و زۆر جاریش دوور لە شوێنی خۆیان ناونووسمان کردوە، هەمووشیانمان رێکخستۆتەوە. سەرلەشکرەکان زۆربەی هەرە زۆریان باشن و زۆریشیان خوێندەوار و نوێن.

لە روی چەکیشـــەوە، گەشـــەکردن هەیە، تـــۆپە قورســـەکانمان کـــردۆتە (٣) کەتیبەی باش. بۆ هەر لەشکرێکیش تیپێکی تۆپ (هاوەن ١٢٠) + (SPG٩) + دۆشکا+ هاوەن ٨٢ مان دروست کردوە، وا خەریکی تەدریب پێکردنیانین.

دەورەی فەرمانـــدەیی کە شـــەش مانـــگ بـــوو، وا تەواو دەبێـــت لە ٧/٢٠ دەردەچـن، پتـر لە سـەد پێشـمەرگەی دێرینیـان لە نـاودا هەیە، پـێم وایە ئەوە یارمەتی گەشەپێدان دەدا.

پێـنج فێـرگەی سەربازیشـمان کـردۆتەوە لە هەولێـر، بێتـواتە، سـلێمانی، تاسلۆجە، کەلار، وا لە کۆیەش فێرگەیەک دەکەینەوە. دیارە جگە لە قەڵاچوالان لە کولیەی عەسکەری ئێستە جگە لە خوێندکاری خۆی، دەرەوەی فەرەماندەیی پێشمەرگە+ دەورەی ئەفسەرانی ئاسایش+ دەورەی هەندەسەشیان هەیە.

تـا ئێسـتە نیـوەی لەشـکرەکان دەورەیـان دیـوە، بـۆ هینەکـانی تـریش، هەریەکەیان تیپێک یان دوو تیپ دەورەی پێ دینراوە و دەورەیەکی (چوارتیپی) کۆبرا لە سەری مانگەوە لە هەولێر دەکەینەوە.

پەیمانگـای کـادیرانی پێشمەرگایەتیشـمان لە قەڵاچـوالان کـردۆتەوە، خـولی یەکەم

تەواو بووە، خولی دووەم ئیستە دەوام دەکەن، پەیمانگایەکی کادریشـمان لە سـلێمانی کـردۆتەوە بـۆ رێکخـراوە دیموکراتیەکـان، واتە ئێسـتا (٣) پەیمانگـای دایمیمان هەیە.

٢. لەنـاو رێکخسـتنەکانیش هەڵبـژاردن دەسـتی پێکـردوە لە سـلێمانی، زۆرباش بوو، لە راپەرینیش (رانیە و قەڵادزە) باش بوو، لە کەرکوکیش دەست پێدەکەین، ئینجا هەولێر و سۆران و شارەزوریش. هیوای زۆرم بەو هەڵبژاردنە هەیە، کە تەواو بوون، پلینۆمی هەڵبژێراو دەبەستین و ئەوسا دەسکاری ک.س/ یـش دەکەیـن تـا سـێ یەکـی دەکرێـت. لە رێکخسـتن دا گەشـەکردن و

پەرەسەندنیش هەیە، تەنانەت لە بادینانیش چەندین خەتی باشمان بووژاوەتەوە، پتـر لە دووهەزار ئەنـدام رێکخـراوەتەوە و لە روی خەڵکیشـەوە، بە قسـەی خۆیان وەزعیان باشە.

لە هەموو مەڵبەندەکان، هەم زیاد بوون و هەم گەشـەکردن باشـە، بە تیبەتی هەولێـر، لەدوای چـوونی عەدنـان و بەهـرۆز و سـەعدی بـۆ مەڵبەنـد، چەنـدین هەزار ئەندام هاتونەتەوە و ٣-٤ هەزارێکی تریشیان زیاد کردوە. کۆبوونەوەی ٦/١ شـیان زۆر گەورە بـوو، تەقدیر دەکرا بە دوو هەندەی لە کۆبـوونەوەکەی حاجیاغادا بەشداریان کرد.

٣. رێکخراوە دیموکراتەکان، لەوتەی عیماد دەستی بەکار کردوە، زۆریان گەشـە کـردوە، بە تـایبەتی خوێنـدکاران و ژنـان. وا خەریـکە جـولانەوەی کرێکـارانیش، (ریاضــە) ش زۆر پەرەی سـەندوە و زۆربەی زۆری (یانەکـان) و (تیپەکان) دۆستی خۆمانن، جگە لە لیژنەی ئۆلۆمپی مەلا بەختیاریش.

٤. ئینجا با بێمە سەر مەسەلەی کەرەشین! وەختی تەواوبوونی پەرلەمـان، پارتی زۆر تەنگاو بوون، هەموو هەوڵێکیـان بـۆ درێژکردنەوەی پەرلەمـان بـوو. ئێمەش چەند شەرتێکمان دانابوو، کە بە دڵی حیزبە کوردستانیەکانیش بوو.

پـارتی شـەرتەکانی ئێمەی دەربـارەی زیـادکردن و خستنە گەڕی پەرلەمـان رەتکردەوە، کارەکە گەیشتە بن دەست، کاک عەزیز مـحەمەد و رشـید عبدالقادر و د. بـارام کەوتـنە بەیـنەوە. مەسـعود رازی بـوو، نـوێنەرانی هەردوو م.س لە نیـوەی رێ کـۆببنەوە بـۆ باسـی مەسـەلەی درێژکـردنەوەی مـاوەی پەرلەمـان. ئێمەش م.س کۆبـووینەوە، مـن پێشـنیارم کـرد لە جیـاتی نیـوەی رێ، وەفـدی ی.ن.ک بچێـتە صـلاح الـدین. کە ئەوەمـان بە وەفـدەکە گـوت و لەنـاو خەڵکـدا بڵاومـان کردەوە، خەڵک زۆری پێخۆشبوو، هەمـوو حیزبەکان موبادەرەکەیـان

زۆر پەسەند کرد و زۆر باش لەناو خەڵک دەنگی دایەوە، پارتی ناچار بوو کە قبووڵی کات و وەفدمان چوو بۆ صلاح الدین، بەلام بەداخەوە فێڵیان لێکرا.

پارتی لەجیاتی زیادکردنی ژمارەی پەرلەمان، مەسەلەکەی کردوە (مشارکة الاحزاب و الاطراف الوطنیة..الخ) و تەمدیدیان (بێ وەقت) سەپاند و ئینجا ئێمەش (٣) مانگمان دانا بۆ ئەوەی لەو ماوەیەدا (توسیع) و (تفصیل)ی پەرلەمان بکرێت، ئەگینا نایکەین.

وا دیارە پارتی هێشتا هەر سورن لەسەر فقط (تمدید البرلمان) ئێمەش بە تەماین نەیکەین، بەڵکو توسیع و تفصیل بکەین و بەس، گەر پارتی نەیکرد، ئەوا چش، ئێمە نەخشەکەی خۆمان جێبەجێ دەکەین.

دوای ٣ مانگ درێژکردنەوەی پەرلەمان، پارتی چیتر ئامادەنەبوو، نە بۆ کۆکردنەوەی پەرلەمان و نە بۆ باسکردنی (المشارکة الاحزاب و الشخصیات الوطنیة ..الخ).

بۆ رەدی زیارەتیش گوتیان نایەنە هەولێر و نەشهاتن بۆ شوێنی تر. ئیتر هەموو خەڵک، وەفدی ناوبژی شخصیات. حیزبەکان، کۆمەلانی خەڵک، دەرکەوتووە کە پارتی نایەوێ پەرلەمان بکەوێتەوە گەڕ و پەرەی پێ بدرێت و لایەنەکان بەشداربن. بەوەش زۆر وەتەق کەوتن و هەستیان بە عوزلە کرد، ئێمەش لەناو خەڵکدا زۆرمان قانزاج کرد.

٥. شەڕی سورچی و پارتی: دوای ئەوەی پەرلەمان درێژکرایەوە، ئیتر پارتی بە ئاشکرا خۆی دزیەوە لە بەڵێنەکانی کۆبوونەوەی هەردوو م.س و پەرلەمان و (مشارکة) ی حیزبەکانی تر. بە پێچەوانەوە دەستی کرد بە هێزکۆکردنەوە و لێدانی تەپڵی شەڕ. هەتا سەردار جەعفەری هات، سەردار جەعفەری کە گەیشتە لای ئێمە، پێی گوتین کە:

١.پارتی بە تەمای پەلاماردان بوو، بە بیانوی ئەوەی دەستپێشکەری بکات بۆ پەکخستنی هێرشی ی.ن.ک.

٢.پارتی رازی بووە، کە هێرش نەکا.

٣.لەگەڵ مجلس (حکیم) هاوکاری بکات دژی عێراق و رێگەیان بدات هێز بهێنن بۆ ناوچەی پارتی و پێکەوە دژی صدام کار بکەن.! دیارە ئێمە بە هیچیمان باوەر نەکردوە و پێمان گوت: کە پارتی ئوینەکێ لە بن سەرە: دەیەوێ سورچیەکان تصفیە بکات، پارتی ترسا بوو کە سورچیەکان و ی.ن.ک پێکەوە دژیان بووەستن، بە تایبەتی ئەوسا سەدان چەکداری سورچی لە (کەڵەکین) کۆبەبنەوە. شەو سەردار لە ماڵی کاک جەبار بوو لە سلێمانی کە خەبەری تحشداتی پارتی لەسەر کەڵەکین هات: کە بە سەردار گوترا، ئەویش دوو بروسکەی بۆ مەسعود کرد و وەڵامی مەسعود ئەوەبوو، کە هەرگیز پەلاماری (کەڵەکین) نادات. هەمان بەڵێنیشی بە فرنک بێکەر دابوو.

سورچیەکانیش سەبارەت بە دوودڵی و دەستگیراوی! حاجی حسێن اغای سورچی، بڵاوەیان پێدەکرێت. ئێستە زەید دەڵێ، چوم و حسێن اغا پێی گوتوە "من شەڕ ناکەم" و هەرچی داوای مەسعود هەبوو، قبووڵی کرد و بێ سیمیشی دانێ.

نجاتی عمر اغا، پێش شەڕەکە بە چەند رۆژێک هاتە لای من، منیش بڕیاری (م.س) م پێ راگەیاند کە:

١.هەوڵدەن بەهۆی حیزبەکان و خەڵکی ترەوە، بە ئاشتی کێشەکە چارەسەر بکەن و شەڕ نەبێت.

٢.گەر پارتی شەڕی پێ فرۆشتن و ئێوە (٢٤) سەعات خۆتان گرت، ئەوا ئێمەش فریاتان دەکەوین، هەر بۆیەشە کە پارتی پەلاماری دان، ئێمە هێزمان

ساز دابوو، بەڵام سورچی لەسەر قسەی حسێن اغا بڵاوەیان لێکردبوو، بۆیە شەڕیان بۆ نەکرا و ئێمەش تووشی شەڕەکە نەهاتین.

شەڕەکە زۆر خراپ شکاوەتەوە بەسەر پارتیدا، بۆیەکەم جار هەموو حیزبەکان ئیدانەیان کرد، تەنانەت بزوتنەوەش کە ئێستە دوو باڵن، دەڵێ پەشیمانین (ملا عەبدولغەنی) و باڵەکەی تر، دەڵێ ئێمە زۆربەین و پەشیمان نین! ئستە نێوانی پارتی و حیزبەکان خراپە، خەڵکیش بە گشتی و بە تایبەتی لە هەولێر زۆریان پێ ناخۆش و پێ دزێو بوو.

ئێستە سورچی خەریکن هێز دروست دەکەن، تا ئێسا چەند سەدێکیان کۆکردۆتەوە و بەتەمان ببنە هەزار پێشمەرگەیەک، ئێمەش یارمەتیان دەدەین. حیزبەکانی کە هەڵوێستیان باشە، زەحمەتکێشان، حسدک و حشع، یەکگرتوی ئیسلامی،محافظین، بەڵام بزوتنەوە دوو باڵ و دوو بابەتن، ئاسوریش ئەترسن، کاری سەربەخۆش تا ئێستە باشن.

٦. <u>مجلس و ئێران و ئێمە و پارتی:</u>

دوای قسەکانی سەردار جەعفەری لەگەڵ مەسعود، وەفدێکی مەجلیس هاتن و بەسەر و دڵی خۆشەوە، چونە لای مسعود، لەوێ بۆیان دەرکەوت کە پارتی پەشیمانە: پێیان گوتبوون: " هێزتان نابێ بێت، چونکە ئەمەریکا رازی نیە، بەغداش بە کورد ناگیرێ، شیعەش وەزعی دەولی ناهێڵێ بگەنە بەغدا"! بە کورتی دەستێکی تەڕ و تازەیان پێوەنان و جوابیان دان، ئەوانیش بە تورەیی و بە ناڕەزایی گەرانەوە بۆ ئێران، ئێرانیەکانیش جوادیان ناردووە بۆ راز و گلەیی و ئیعتراز لەسەر هێرشی کەڵەکین و بەڵێن شکێنی و هتدد، ئێستە دەڵێن: " وادیارە نێوانی پارتی و صدام زۆر بەهێزترە لەوەی پێمان دەزانی".

ئێمەش بە پێچەوانەوە، ئامادە بووین بۆ هەموو جۆرە هاوکاریەک، بەڵام وا دیارە مجلس زۆر متحمس نین و ئێرانیش هەروەها.

بەرەوکوێ:؟

ئێمە هەموومان پێمان وایە، پارتی دەیەوێ شەرێکمان لەگەڵ بکات، یان هیچ نەبێت وەزعەکە وەک خۆی راگرێ و پارە و پولی بادینان هەر بدزێ و بیخۆن. ئێمەش نامانەوێ دەستپێشکەربین لە شەرێکی نوێ دا، بەڵکو خۆمان سازدەین بۆ دیفاعێکی ئیجابی. جارێ (تحصینات) دەکەین، (خطوطی دیفاعی) بەهێز دەکەین، لە هەمان کاتدا خۆمان ساز دەدەین بۆ شەڕ گەر کرایە سەرمان!. وەک خۆیەتی، خۆمان نەشڵەژاندوە، بەڵام فێرگەکان لە بتوێن، کۆیە، هەولێر قەڵەبالغ دەکەین، هەروەها ئەوانەی لە سلێمانین (فێرگەی سەلام، فێرگەی بەکرەجۆ، فێرگەی تاسڵوجە) ش خۆشتر دەکەین، تا ئێستا خۆسازدانمان زۆر زۆر لە جارەکەی پێشو باشترە.

ئێستە (٢٥) لەشکرمان هەیە کە رێکمان خستونەتەوە و هەموویان پتر لە (٢٥) هەزار پێشمەرگەی رێکخراو دەبن، جگە لە دوو لەشکری رێک نەخراوەتەوە وە هەوەها سورچیش وا خۆیان ساز دەدەن.

ئێمە تا نیهایەتی تەموز تدریبات و رێکخستنەوە و دەورەی فەرماندەیی تەواو دەبێت، ئەوسا وەزعمان زۆر باشتر دەبێت.

براگیان کاکە نەوە:

با دوو قسەش (هی خۆمانی) لەسەر سەفەرەکەتان بکەین.

بێگومان سەفەرەکەتان بەلای منەوە ئاسایی بوو، هەرچەندە هەمووما‌ن پێمان باش بوو بە جۆرێکی تر با، کە گەرایتەوە، خەبەرت بۆ ڕزگار ناردبوو

کە ئۆفیسەکەتان داخات و کەلوپەل بدەنەوە ی.ن.ک. من نەم هێشت، چونکە پێم وابوو، بڕیارێکی ناڕەوایە و لە توڕەبوونتان دا بڕیارەکەتان داوە! جگە لەوەی کێشەکان بەوجۆرە ناکرێن.

من پێم باشە کە (صبری انقلابی) تان هەبێت و ماوە بدەین بە (زەمان) و (گەشەکردنی تەدریجی) بۆ چارەکردنی زۆر لەو کەموکورتیانەی کە ی.ن.ک لێ یان دەناڵێت.

من پێم باشە، گەشەکردن و چاککردنەوەکان لە چوارچیوەی ی.ن.ک دا بێت، بۆ گەشەپێدان و پەرەپێدانی دابێت.

پێم باش و راست و رەوایە، وەزعی کوردستان، وەزعی عێراق، وەزعی خۆمان و پارتی و دەوروبەر رەچاوبکەین، بۆیە هەقە هەموومان بە دووربینی و بە پشودرێژی شۆرشگێرانەوە کار بکەین.

مشکل نیست کە أسان نشود

مردی باید کە هراسان نشود

دیارە کاک صلاح الدینیش بە دورو درێژی باستان بۆ دەکات.

دەربارەی تکای برایانەم ئیهتیمام دانە بە خۆتان: بە صیحەتی خۆتان، بە نەخۆشیەکەتان، چیتر بە (ئاسانی) مەگرن.

لە بیرم چوو، پارتی هەم نەخۆشیەکەتان وەک نیشانەی "مردن" تان بڵاوکردۆتەوە، هەم فەرەنسۆش لە کتێبەکەیدا کە دوو مانگ پێش بڵاویکردۆتەوە، زۆر هێرشی کردۆتە سەر من و تۆ و هەندێ هەڤاڵی تر.

ئیتر هەربژین بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٠٨

برای گەورە و بەڕێزم مامجەلال **١٩٩٦/٨/٢٥**

سڵاوێکی گەرم و سڵاوم هەیە بۆ یەک بەیەکی برادەران **لەندن**

هیوادارم هەر لە خۆشیدا و سەرکەوتن دا بن.

ئەمرۆ بۆ جاری دوهەم، ئاغا محەمەدی بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵ کردم و داوای لێ کردم بچم بۆ تاران. گوایە چەند کەسێکی تریش لە لای ئێوەوە دێن و دابنیشین بۆ جەمعەبەندی ئەم روداوانەی لەم دواییانەدا رویان داوە، وەکو خۆی وتی لەگەڵ تۆ قسەی کردوە. جاری یەکەم پێش شەرەکان قسەی لە گەڵ کردم. ئەو جارەش الحاجی لەسەر چونی من بۆ تاران ئەکرد. من بە ئەدەبەوە رەتم کردەوە.

حەز ئەکەم بە سەربەستی لە رەئی خۆم ئاگادارتان بکەم:

١.پێویست ناکا رەئی خۆم لەسەر پارتی و مەسعود دوبارە بکەمەوە، رەئیم وەکو جارانە، لە ئاسۆی نزیک دا، هیچ تروسکاییەکی ئاشتی راستەقینە و شامل نابینم.

٢.ئێران نایەوێ کێشەی پارتی و یەکێتی، نە بە شەڕ و نە بە رێککەوتنی سیاسی، یەکلایی بێتەوە، ئەیەوێ وەکو ئێستا بمێنێتەوە.

٣.ئێران، بەم زەغتەی لە پارتی ئەکا، ئەیەوێ پارتی بهێنێتەوە ژێر رکێفی خۆی.

٤.مەبەستێکی تری ئێران لە جموجۆڵی ئێستای تێکدانی موبادەرەی ئەمریکایە.

بێگومان من هەست و هۆشم لەگەڵ ئێوەدایە و، لە ناخی دڵەوە حەز ئەکەم لە هەمو رویەکەوە سەرکەوتوبن. ئاغا محەمەدی و ئێران بە پێویست ئەزانم بۆ یەکێتی و میللەتەکەمان، نامەوێ قسەیان بشکێنم، بەڵام لێت ناشارمەوە، من

نەخشەیەکی ترم بۆ ژیانی تایبەتی خۆم کێشاوە، نامەوێ تێکەڵاوی کاروباری حیزبایەتی ببمەوە. بەراستی هیچ ئارەزویەکم نیە لە مەوزوعێکی وەها دا بەشدار بم یان تێوە بگلێم. پێشم وا نیە بەشداربونم هیچ کەڵکێکی هەبێ، بۆیە تکایەکی برایانەت لێ ئەکەم لەم ئیشە من ببەخشی و، بە جۆرێکی وەها منی لێ دەربهێنی کە ئاغایان لە ئێران تەفسیری خراپی نەکەن.

دوبارە سەرکەوتنتان بە ئاوات ئەخوازم

لەگەڵ ڕێزی بێ ئەندازەی

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦١٤

برای گەورە و بەڕێزم مامجەلال **١٩٩٦/٩/١**

سلاوێکی گەرم، سلاوم هەیە بۆ برایانی ئەوێ **لەندن**

بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی دوایین خیانەتی نەتەوەیی بنەماڵەی بارزانی و بە دەستەودانی هەولێر و بە فیرۆدانی رەنج و دەستکەوتەکانی کوردم بیست و، بەراستی ئەم خیانەتەیان لەوەی ئاشبەتاڵیان گەورەترە و، نازانم هەتا کەی لەناو کوردا ئەم خیانەتەیان بۆ ئەچێتە سەر.

هەمو هۆش و ویژدانم لە لای ئێوەیە و، لە خەمی چارەنوسی ئەو هاورێ یانەدام کە لە هەولێر بون. هیوادارم سەلامەت بن، هیوادارم گەلەکەمان لەم مەینەتییەش بە سەلامەتی تێ بپەرێ و، منیش هەرچیم لە دەس بێ دریخی ناکەم

دوبارە سلاو و سەرکەوتنتان لە ناخی دڵەوە بە ئاوات ئەخوازم

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦١٥



بروسکەنامە

١٩٩٧

١٩٩٧

١٩٩٧

ئەوساڵە، دوای گرتنی هەولێر دێت، وڵاتانی دراوسێ و ئەمەریکا، هەوڵیان ئەدا کە پردێکی پەیوەندی لە نێوان یەکێتی و پارتی دروست بکەن، تورکیا ڕۆڵی بینی لە ئامادەسازی بۆ کۆبوونەوەیەک لە ئەنقەرە و دوای ئەوەش نامە گۆڕینە هەبوو لە نێوان لێپرسراوانی هەردولادا.

پارتی هەوڵی ئەدا کە ناکۆکی لە نێوان ریزەکانی یەکێتی دروست بکات، بە تایبەتیش لە نێوان نەوشیروان مستەفا و مام جەلالدا، وەک چۆن لە نامەیەکی نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال لە ١٩٩٧/١/٤ دا دەردەکەوێت کە دەنوسێت: (مەسعود دەڵێ .. هەرگیز ئامادەنیم لەگەڵ مام جەلال دابنیشم و جارێکی کە لەگەڵی ڕێک بکەوم..ئەیەوێت ناکۆکی بخاتە ناو یەکێتیەوە، بە تایبەتی ئەیەوێ من بکات بە گژ مامجەلال دا...منیش جوابم بۆ ناردن: "بنەماڵەی بارزانی ئەتوانێ سەرکردەی پارتی دابنێ، بەڵام ناتوانێ سەرکردەی یەکێتی دابنێ، جگە لەمەش مامجەلال خیانەتی نەکردوە تا واز بێنێ، ئەویش ئەڵێ مەسعود خیانەتی لە کورد کردوە با واز بێنێ".

لە شەڕی نێوان پارتی و یەکێتی، تورکیا بۆ یەکمجار لە ناوبژیکەرەوە بو بە هێرشکەر و لە ١٩٩٧/١١/٨ بە تانک و فڕۆکە هێرشیان کردە سەر یەکێتی لە ناوچەی سیدەکان و چیای سەفین و زیانی گەورەیان لە یەکێتی دا، ئەمجارەش دوژمنێکی کورد، بە ڕەزامەندی کورد هێرشی کردە سەر کورد!! ئەمەش بەشیکە لە درامەی مێژووی خوێناوی گەلەکەمان.

برا گیان کاکە نەوەی بەڕێز کوردستان- سلێمانی ١٩٩٧/١/٢

سلاوێکی گەرم

ساڵی نوێ تان پیرۆزبێت، هیوادارم ساڵی ئاشتی و ئاسودەیی بێت بۆ خەڵکی کوردستان و ساڵی سەرکەوتن بێت بۆ ی.ن.ک و گەلی عێراق.

هەروەک وەختی خۆی بە تەلەفۆن پێت گوتم کە ئێوەش ئامادەن بۆ هەر کارێکی پێویست بۆ ی.ن.ک، ئەوەهاش برایانی م.س وایان بە باش زانی کە داوات لێ بکەم ئەم دو کارانەی خوارەوەمان بۆ بکەیت:

یەکەم:

بڕیار بوو کۆسرەت و نێچیر یەکتر ببینن. م.س/ ی بەڕێز لە کۆبوونەوەی ١٩٩٧/١/١ دا وای پەسەند کردوە کە کۆبوونەوەکە:

١. لە چوارچێوەی رێککەوتنەکەی ئەنقەرە بێت، نەوەکا بیکەنە بیانو بۆ هەڵتەکاندنەوەی ئەو رێککەوتنە بە بیانوی ئەوەی خۆمان لەناو خۆمان گیروگرفتەکان چارە بکەین!! کە ئەوە بە دڵی بەغدا و دەرو جیرانیشە بۆ دابەزاندنی کێشەی کورد لە ئاستە دەولیەکەی و پەکخستنی موبادەرەکەی ئەمەریکا. بۆیە لێرە وایان وەڵام دەدەینەوە کە کۆبوونەوەکە با (١) لە نێوان تۆ- نێچیر بێت. (٢) لە واشنگتۆن یان لەندن بێت بە بەشداری ئەمەریکا و ئینگلیز، (٣) ئەو کۆبوونەوەیە بۆ پێشخستنی رێککەوتنەکەیە.

پاشان دوەم:

٢. تۆش بچیت بۆ ئەنقەرە بۆ سەرۆکایەتی وەفدەکەمان (کاکە حەمە، کاک عەدنان، کاکە شا) لەگەڵ وەفدی پارتی. گوایا مەسعودیش دەچێت، دیارە ئەوسا منیش دەچم، بەڵام هەردوکمان بۆ (١) گفتوگۆی پشت پەردە، نەک دانیشتنی روبەرو (٢) بۆ ئەوەی بیانوی نەبوونی لێپرسراوی یەکەمیش نەمێنێت لە بڕیاردان دا.

ئیتر هەر بژیت بۆ

برای دڵسۆزتان
مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦١٦

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال **١٩٩٧/١/٤**

سڵاوێکی گەرم **لەندەن**

سڵاوم هەیە بۆ یەک بە یەکی برادەران، هیوادارم هەمیشە سەربەرز و سەرکەوتو بن.

بە سوپاسەوە نامەکەتم وەرگرت و، ئەمەش وەڵامەکەیەتی:

لە دوای روداوەکانی هەولێرەوە مەسعود چەند جارێ پەیامی تایبەتی بۆ ناردوم بەم کەسانەدا: بە تەلەفۆن بە د. مەحمودا، بە قسە بە دارا یارە، حسین سنجاری، د. شەفیق قەزازدا.

دوان لەو پەیامانە پێش گرتنەوەی سلێمانی بو، دوانیشیان دوای گرتنەوەی.

ئەوەی من لە پەیامی مەسعود و نێچیر و، گفتوگۆ لەگەڵ پەیمهێنەرەکان تێ گەیشتوم، بە وردی ئەمەیە:

١.مەسعود و پارتی نیازی رێککەوتنی سیاسییان نیە لەگەڵ یەکێتی، هیچ کەس و تاقمێکی کوردی و عێراقی و ناوچەیی بە دوژمنی خۆی نازانێ جگە لە مامجەلال و یەکێتی. لەمەش دا مەسعود مامجەلال ئەکا بە بیانو.

ئەڵێ: هەرگیز ئامادەنیم لەگەڵ مامجەلال دابنیشم و جارێکی کە لەگەڵی رێک بکەوم، بۆ ئەمەش کۆمەڵێ قسەی نابەجێ ئەکا.

٢.مەسعود وەخت بەسەر ئەبات و، ئەیەوێ درێژە بە "موتارکە" بدات، لەبەر چەند هۆیەک:

ئەلف. خۆی بە بەهێز و سەرکەوتو و، یەکێتی بە لاواز و شکاو ئەزانێ. لای وایە پارە و، لولەی نەوت و، رێگای بازرگانی و، حوکمرانی زۆری ناوچەکانی کوردستان و، پشتیوانی عێراقی و، چاو لێ پۆشینی ئەمەریکی و تورکی و

ئێرانی و سوری..هەیە. لە بەرامبەر ئەوەدا یەکێتی هیچیانی نیە، یا کەمیانی هەیە. کاڵت بە قازانجی پارتی و بە زەرەری یەکێتی تێ ئەپەڕێ.

ب. مەسعود جارێک و، نێچیروان و، وەفدی پارتی بە سەرۆکایەتی سامی دوجار سەردانی بەغدایان کردوە. لە سەردانەکاندا مورتاح نەبوون. عێراق لەم کاتەدا، ئامادە نەبوو یارمەتی جەنگیی مەسعود بدات لە دژی یەکێتی، وەکو خۆیان ویستویانە، وە ئامادە نەبوە بە تەنیا ڕێککەوتنیان لەگەڵ ئیمزا بکا و، مەسعود وەکو سەرکردەی کورد و، پارتی وەکو تەنیا حیزبی حوکمرانی کوردستان بناسێ.

ج. هەر ڕێککەوتنێک لەگەڵ یەکێتی ئیمزا بکەن بۆ ئەوەی ئەبێ یەکێتی بەرن بۆ ڕێککەوتن لەگەڵ بەغداد، ئەگەر ئەمەی تێ دا مسۆگەر نەکەن، هیچ ڕێککەوتنێ ناکەن، ئیمزاشی بکەن جێ بەجێی ی ناکەن.

٣.مەسعود ئەیەوێ ناکۆکی بخاتە ناو یەکێتیەوە، بە تایبەتی ئەیەوێ من بکات بە گژ مامجەلال دا، وتویەتی: " من دو تەجروبەم هەیە لە کارکردن دا لەگەڵ یەکێتی، فەترەیەکیان لەگەڵ نەوشیروان و فەترەیەکیان لەگەڵ مامجەلال، ئەو فەترەیەی لەگەڵ نەوشیروان کارم کردوە وەکو یەک حیزب بۆ یەک میللەت کارمان کردوە، بەڵام ئەو فەترەیەی لەگەڵ مامجەلال وەکو دو حیزب، کە ئەوان هەر خەریکی موئامەرە بون لە پارتی، لەبەر ئەوە ئامادە نیم هەرگیز لەگەڵ مامجەلال دابنیشم و ڕێک بکەوم، بەڵام ئەتوانم لەگەڵ نەوشیروان ڕێک بکەوم".

لە وەڵامی ئەمەدا بە ڕاشکاوی پێم وتون:

ئەگەر ئەمەیان بۆ نیفاق و تێکدانی بەینی من و مامجەلال نیە

- بۆچی دوساڵ من لە گفتوگۆدا بوم لەگەڵ وەفدی پارتی، چەند جارێ لە هەولێر و سەلاحەدین، جارێک لە پاریس، چوار جار لە تاران و، دو جار لە

ئیرلەندا..نزیکەی هەزار سەعات گفتوگۆمان کرد، هەنگاوێک نەهاتنە پێشەوە کێشەکە چارەسەر بکەین.!

- بۆچی کە دواجار ۳ جار نامەم بۆ مەسعود نوسی دیسان مەسەلەکەیان مردار کردەوە و، نەهاتنە پێشەوە چارەسەری بکەین؟

خۆ ئەوانە هەموی منی تیا بوم و، مامجەلالی تیا نەبو!

٤.تا ئێستا دوجار داوایان لێ کردوم لەگەڵ نێچیروان دابنیشم، جاری یەکەم کە لە واشینتونەوە هاتە ئەروپا و، جاری دوەم لەم دوایەیدا کە حسێن سنجاری لە دەوروبەری کریسمس دا هاتە دەرەوە. هەردو جارەکە خۆم لێ بوارد. چونکە مەبەستەکەیان دوژمنایەتی مامجەلال بو. "منطق" ە کەشیان ئەوەندە سخیف بو، من بە ئیهانەم ئەزانی بۆ خۆم و بۆ یەکێتی. لە کاتی خۆی دا من وەڵامی هەمو قسەکانم داونەتەوە.

یەکێ لە قسەکانی ئەوە بو کە: " با مامجەلال واز لە یەکێتی بێنێ، ئەوسا ئێمەش لەگەڵ یەکێتی رێک ئەکەوین".

منیش جوابم بۆ ناردن: "بنەماڵەی بارزانی ئەتوانێ سەرکردەی پارتی دابنێ، بەڵام ناتوانێ سەرکردەی یەکێتی دابنێ، جگە لەمەش مامجەلال خیانەتی نەکردوە تا واز بێنێ، ئەویش ئەڵێ: مەسعود خیانەتی لە کورد کردوە با واز بهێنێ".

نیچیروان لە وەڵامی ئەمەدا وتبووی: "ئێمە حیزبێکی عەشائیرین، یان وەکو یەکێتی پێمان ئەڵی حیزبی عائیلەین، مەسعود واز بهێنێ من ئەچمە جێگاکەی، منیش واز بهێنم یەکێکی تر لە عەئیلەکەمان دێتە جێگام. هەڵوێستی عائیلەکەی ئێمە و حیزبەکەی ئێمە بە مامجەلال ناگۆرێ، بەڵام یەکێتی وەکو خۆی ئەڵێ حیزبێکی عەسریە، ئەگەر مامجەلال واز بهێنێ، کەس لە عائیلەکەی ئەو ناچێتە

جێگای ئەوسا مشکیلەکەی ئێمە حل ئەبێ و، ئەتوانین تعامل لەگەڵ سەرکردایەتی نوێ ی یەکێتی بکەین!".

بە کورتی بەمجۆرە "جواب"م دان:

ئەلف. ئەگەر مەسعود و سەرکردایەتی پارتی ئەیانەوێ لەگەڵ یەکێتی رێک بکەون، ئەبێ لەگەڵ مامجەلال و سەرکردایەتی مەوجودی یەکێتی رێک بکەون.

ئەو کاتەی لە زەڵێ بون، دوای ئەوەش کە هاتنەوە بۆ سلێمانی هەمان قسەم بۆ دوبارە کردونەتەوە.

ب. ئەگەر مەسعود و مامجەلال ناتوانن پێکەوە دابنیشن، با هەردو مەکتەبی سیاسی بۆ گفتوگۆ دابنیشن و، شێوەیەک لە ئاشتبونەوە و رێککەوتن بدۆزنەوە و، ئیمزای بکەن، کە خۆیان دەستەبەری جێبەجێکردنی بن بێ ئەوەی پێویست بە ئیمزای هەردو سەرکردە بکات.

ج. رێککەوتنەکەی ئەنقەرە بکرێتە بنچینەی ئاشتبونەوەی سیاسی.

خۆ ئەگەر وەکو لە نامەکەدا نوسراوە ئامادەبن بۆ کۆبونەوە لە واشینتۆن یا لەندەن بە ئامادەبونی ئەمەریکا و بەریتانیا و، مەسعود بۆ گفتوگۆی پشتی پەردە بێتە ئەنقەرە، مەعنای وایە خوا هیدایەتی بنەماڵەی بارزانی داوە و، دەروی ئاشتی و ئاسایش لە میللەتەکەمان ئەکرێتەوە، بەلام بە گوێرەی مەعلوماتی من، بنەماڵەی بارزانی، تا ئێستا هەڵوێستی خۆیان لەم مەوزوعانە نەگۆریوە.

٥. بێگومان ئاشتبونەوەی گشتی و پارتی، لەم کاتەدا، بۆ رزگارکردنی مەسەلەی کوردی عێراق لەم تەنگوچەڵەمەیەی تێ ی کەوتوە، یان هیچ نەبێ بۆ پارێزگاری ئەو پشتیوانییە دەولییە کەمەی ماوێتی، کارێکی پێویست و ناچارییە. هەر لەبەر ئەوەش، بۆ ئەوەی ئێوە زیاتر تورە نەکەم، پێشتر ئەم باسانەم بۆ نەنوسیون. هیوادارم ئەمە کار نەکاتە سەر بڕیار و بۆچونەکانتان سەبارەت بە

گێـرانەوەی ئاشــتی و هێمنــی بــۆ کوردســتان، دڵنیــام خۆشــتان لەم قســە ئیستفزازیانەتان زۆر بیستوە.

٦. وەکو جارێکی تریش، لە نامەیەکی کەدا بۆم نوسی بوی، من هەمو هەست و هۆشم لە لای ئێوەیە، لە ناخی دڵەوە بە ناخۆشییەکانتان نەخۆش و، بە سەرکەوتنەکانتان خۆشحاڵ ئەبم، بەڵام بڕیارم داوە جارێکی تر خۆم لەم کارانەوە نەگلێنم و نەچمە ژێر باری هیچ ئیلتیزامێکی سیاسییەوە، لەبەر ئەوە زۆر زۆر داوای لێبوردنــت لــی ئەکەم، چــونکە نــاتوانم فەرمانەکانتــان جێ بەجێ بکەم.

لەگەڵ ڕێزی بێ ئەندازەی

دڵسۆزتان

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦١٧



بروسکەنامە

١٩٩٨

١٩٩٨

نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال ١٩٩٨/٧/١٥

١٩٩٨

ئێمە لەم ساڵەدا، تەنها یەک نامەی نەوشیروان مستەفامان دەستکەوتوە، کە ئاراستەی مام جەلالی کردوە و ئەویش رەشبینە لەوەی لەو هەلومەرجەدا، هاوپەیمانیەکی هاوسەنگ لە نێوان یەکێتی و پارتی دروست ببێت و دەنوسێت: (پێ ناچێت لە هەلومەرجی ئێستادا زەمینەی ئاشتبوونەوەی پارتی و یەکێتی لە سەر بنچینەی رێککەوتنێکی هاوسەنگ و بەرامبەر لای بنەماڵەی بارزانی هەبێ..) پارتی لەو کاتەدا خۆی بە هێزە گەورەکەی کوردستان داناو و زۆر بە غرورەوە مامەڵەی لەگەڵ یەکێتی دەکرد، ئەوەش لە نامەیەکی مەسعود بارزانی دەردەکەوێت کە محەمەدی حاجی مەحمود لە بەرگی پێنجەمی رۆژژمێری پێشمەرگەیەک لە لاپەرە ٤٤٦ بڵاوی کردۆتەوە (تەنها دولاپەرەی بڵاوکردۆتەوە) لە سەردێری نامەکە، هەست بە جۆرێ لە غرور و جۆرێک لە بێرێزی بەرامبەر بە مام جەلال دەکرێ کە دەنوسێت (بەرێز کاک جەلال تاڵەبانی، ئەمینداری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان) پێش ئەم نامەیە، مەسعود بارزانی، چەندەها نامەی بۆ مام جەلال نووسیوە و هیچ کاتێ نەینووسیوە (کاک جەلال تالەبانی) مام جەلال خۆی ناوی مام جەلال و مام لەقەب یان رێز نیە، بەڵکو ناوە، هەروەها مام جەلال سکرتێری گشتی یەکێتی

بووە، نەک ئەمیندار، فەرمانبەرەکانی جارانی بەعس لە هەولێر (مجلیسی تشریعی) پێیان ئەوتن ئەمیندار!

ناوەرۆکی نامەکە، وەک سەردێڕەکەی هەرچەندە، پڕۆ عێراقیەکی پێوە دیارە، وەک دەنوسێت: (ڕێگای پێشکەوتنی کوردستان بە دەروازەی ئاشتبوونەوە و برایەتی و ئاشتی دا تێپەر دەبێت کە شایستەی گەلەکەمانە و ڕێگاش خۆشدەکات لەبەردەم دۆزینەوەی ڕێگا چارەیەکی ڕەوا و سەربەرزانەی کێشەی گەلی کورد و ئارەزووە ڕەواکانی لە چوارچێوەی یەکێتی نیشتیمانی عێراق و لە ڕێگای حوار و گفتوگۆ لەگەڵ حکومەتی ناوەندیدا..)

گرنگترین ڕووداوی ئەوساڵە، ڕێککەوتنی واشنگتۆن بوو، لە نێوان مەسعود بارزانی و مام جلال دا لە ١٩٩٨/٩/١٧ بە سەرپەرشتی وەزیری دەرەوەی ئەوکاتەی ئەمەریکا مادلین ئۆلبرایت، ئەم ڕێککەوتنە کۆتایی بە شەڕی دووەمی ناوخۆی کوردی هێنا کە چوار ساڵی خایاند.

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال! **١٩٩٨/٧/١٥**

سلاوێکی گەرم، هیوادارم هەمیشە لە خۆشی دابین **لەندەن**

سـلاوی تـایبەتیم هەیە بـۆ خوشـکی بەڕێـزم هێرۆخـان وئومێـدەوارم تەندروست بێ و، لە کارە رۆشنبیریەکانی دا سەرکەوتو بێ.

سـلاوم هەیە بـۆ یەک بە یەکـی برایـانی ئەوێ و بە هیـوای خۆشـی و سەرکەوتنیانم.

پێ ئەچێ دەنگوباسی کوردستان کپ بێ و جارێ گۆڕینێکی سیاسی ئەوتۆ لە کایەدا نەبێ. دەزگاکانی ڕاگەیاندنی دنیای دەرەوەش ئێستا بە دەگمەن باسی کوردسـتانی عێراق ئەکەن. وەکو ئەڵـێن بەم نزیکـانە کـابرای ئەمەریکـی دێـتە کوردستان، بەڵکو ئەو تین و تاوێ بە مەسەلەکە بدات.

وەکو لە لەندەن عەرزم کردی پێی ناچێ لە هەلومەرجی ئێستادا زەمینەی ئاشـتبوونەوەی پـارتی و یەکێتـی لەسـەر بنچینـەی ڕێککەوتنێکـی هاوسـەنگ و بەرامبەر لای بنەماڵەی بارزانی هەبێ.

تەنـانەت ئەگەر جەنابیشـت سـەردانی سـەلاحەدین بـکەی، مەگەر بە مەرجە پێشەکیەکانی پارتی رازی بن. مەرجەکانی پارتی یش ئەوەی من بیستومە:

ئەبێ ئەوان زۆرایەتییان لە پەرلەمان دا هەبێ،

ئەبێ ئەوان زۆرایەتییان لە وەزارەت دا هەبێ.

ئەبـێ داهـاتی کوردسـتان (مەبەسـتیان ئیبـراهیم خەلـیلە) و سـەرفی بەدەس خۆیانەوە بێ.

ئەبێ ئاسایشی هەولێر بەدەس خۆیانەوە بێ.

نازانم سـەرکردایەتی یەکێتـی تـا چ ئەنـدازەیەک ئەم مەرجانەی پێ قبول ئەکرێ؟

ڕەنگە بەدیلێکی تر، ئەگەر پارتی قبوڵی بکا، ئەوە بێ: لەم بارودۆخەدا تا کاتێکی دیاریکراو (بۆنمونە بۆ ماوەی ساڵێک یا زیاتر)، هەردو حکومەت بە ڕەسمی دان بە یەکتری دا بنێن و کۆتایی بە حاڵەتی شەڕ بهێنن و، بە پێ ی چەند قاعیدە و ضەمانێکی بەهێز، ڕێک بکەون لە سەر: هاوکاری هەردو حکومەت لە هەمو مەیدانەکان دا. هەردو حیزب ڕێگە بە یەکتری و بە ڕێکخراوە دیموکراتیەکانیان بدەن لە ناوچەکانی ژێر دەسەلاتی یەکتری دا بە ئازادی کار بکەن. گیراوەکان بەر بدەن. ڕێوشوێن دابنێن بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ شوێنی خۆیان. ڕێوشوێن دابنێن بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی چەکدار و گۆڕینی تەرکیبی ئاسایش و پۆلیس و کردنی بە دەزگایەکی بێلایەن. ڕێوشوێن دابنێن بۆ هەڵبژاردنێکی نوێ...هتدد.

بە ڕاستی هەلومەرجی کوردستان ئەوەندە ئاڵۆز و (تەڤ لە هەڤە!)، من سەری لێ دەر ناکەم، ئەوەی ئەیڵێم هەر بیروڕایە و، ڕەنگە لە کردن نەیەن، بەلام ئەبێ هەنگاوێکی سیاسی بهاوێژرێ، کوردستانی عێراق کەم چەقینە درێژە دەربچێ.

دوبارە سلاوم هەیە و هیوای خۆشی و بەختیاریتانم

لەگەڵ ڕێزی بێئەدازەی

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦٢٠



بروسکەنامە

١٩٩٩

١٩٩٩

١. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٩/١/٢٨
٢. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	١٩٩٩/١/٣٠
٣. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	١٩٩٩/٢/٢٤
٤. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	١٩٩٩/٣/١٢
٥. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٩/٥/٢٨
٦. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٩/٦/٣٠
٧. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٩/٧/٤
٨. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٩/٧/٢٦
٩. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٩/٨/٣
١٠. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٩/١٠/٢٠
١١. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	١٩٩٩/١٢/١١

١٩٩٩

ئەوساڵە، ساڵی هەوڵدان بوو بۆ باشبوونی پەیوەندی نێوان یەکێتی و پارتی، لە ١٩٩٩/٢/٢٤ مەسعود بارزانی نامەیەکی سێ لاپەرەیی بۆ مام جەلال نوسیوە و چەند پێشنیازێکی بۆ کردوە بۆ پتەوکردنی پەیوەندیەکانیان لەوانە: (دانانی نوێنەرایەتی یەکێتی لە هەولێر و نوێنەرایەتی پارتی لە سلێمانی..) دانانی نوێنەرایەتی، هەنگاوێکی باش بو، بەڵام نوێنەرایەتی لە نێوان دووڵاتدا دەبێت، نەک لە یەک ناوچە و لە دو شاری کوردستان!

هەروەها باس لە جێبەجێکردنی بڕگەکانی ڕێککەوتنامەی واشنگتۆن دەکات، بە تایبەتی ڕادەستکردنی هەندێ پارە بۆ وەزارەتە خزمەتگوزاریەکان. هەر لەو ساڵەدا و لە ناوەڕاستی مانگی ئازاردا، نەوشیروان مستەفا لە لەندنەوە گەڕایەوە کوردستان. دوای گەڕانەوەی دەستیکرد بە چەند کۆبوونەوەیەک بە مەبەستی چاکسازیی لە ناو حکومەت و حیزبدا و فراوانکردنی دەسەڵاتی سکرتێری گشتی وەک لە نامەیەکیدا هاتووە کە: (سکرتێری گشتی دەسەڵاتەکانی سەرۆکی دەوڵەت بەکار بهێنێ، پێشمەرگە و دەزگای ئاسایش و دیوانی ڕەقابەی مالی ببەسترێت بە سکرتێری گشتیەوە..) ئەمە پێشنیازە لە کاتێکدا کە نەوشیروان مستەفا خۆی زۆر جار تێبینی و ڕەخنەی لە دەسەڵاتی زۆر و فراوانی مام جەلال دەگرت! هەروەها چەند نامەیەکی ئاراستەی مام جەلال کردووە دەربارەی چاکسازیی لە بەشەکانی تری حکومەت و یەکێتیدا.

قەڵاچوالان ١٩٩٩/١/٢٨

برای خۆشەویستمان کاک مەسعود بارزانی بەڕێز

سلاوێکی برایانەی گەرم...

شادی و خۆشی و بەختیاری جەنابتانم داوایە..

بە پێویستی دەزانم لەم نامەیەدا بیروبۆچونەکانی (ی.ن.ک)تان پێشکەش بکەم دەربارەی پێویستی پەلەکردن لە جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنامە مێژوییەکەی واشنتۆن، بە هیوای ئەوەی پێکەوە هەمو هەوڵو کۆششوتونای خۆیان بخەنە گەڕ بۆ ئەو مەبەستە پیرۆزە.

بە تایبەتی ئەم کاتە ناسکو پرر ئیحتیمالاتی جیاجیادا کە گەلەکەمان لە عێراق و ناوچەکەدا پێ ی دا تێپەر دەکات.

لە جەنابتان شاردراوە نیە کە یەکێتی ریزەکانی خەڵکی کوردستان زۆر گرنگ و پێویستە بۆ رزگاری کوردستان و عێراق لە زۆر تەنگوچەڵەمە و ئیحتیمالاتی جیاجیا، بۆ پاراستنی دەستکەوتەکان و دابین کردنی دوارۆژێکی دیموکرات و ئازاد بۆ گەلەکەمان. هەروەک بۆ پاراستنی پارتی و (ی.ن.ک) و بەدیهێنانی ئاوەتەکانی هەردوولاشمان کە لە ڕێککەوتنە گرنگەکەی واشنتۆن دا رەنگیان داوەتەوە.. پێم وایە ئێوەش هاوبیری برای خۆتانن لەم راستی یەی کە بەردی بناغەی ئەو یەکێتی یەی ڕیزەکانیش هاوخەباتی و هاوکاری و هاوپەیمانی (ی.ن.ک) و پارتی یە ئینجا هاوکاری لەگەڵ هەمو حیزبە کوردستانیەکانی تر.

پێم وایە هەردووکیشمان لەم رەئیەداین کە ئەو هاوکاری و هاو خەباتی و هاوپەیمانی یە هەردوولا، بۆ ماوەیەکی دورودرێژ پێویستە و هیچ لایەک پێ ی ناکرێت نەچێتە ژێر بار و ئەرکەکانیەوە.

ئەو هاوکاری و هاوخەباتی و هاوپەیمانیش، بۆ " چەسپاندن و گەشەپێدانی" هەست بە مسئولیەتی نیشتیمانی و وەک یەکی و ڕێز لەیەک گرتن و یەکخستنی هەڵوێست و سیاسەتەکانی هەردوولای گەرەکە.

بۆ زانینی حیزبی یەکەم و دووەمیش وا هەڵبژاردنێکمان لە پێشە با هەمومان زەمینەکەی بۆ خۆش بکەین کە هەڵبژاردنێکی ئازاد و سەربەست بێت تا لەو گرفتەش دەربازبین. هەرچەندە لێتان ناشارمەوە، کە پێم وایە، زانینی ئەو یەکم و دووەمەش ئەرکو ئەهمیەتی هاوپەیمانی و هاوخەباتی هەردوولامان لە ئەستۆدا ناماڵێ.

بگرە بە ڕەچاوکردنی وەزعی ناوخۆ، وەزعی عێراق، وەزعی دەوروبەر ئەو ئەرک و ئەهمیەتەی زیاتر و گرنگتر و پێویستتر دەکات.

جا لەبەر تیشکی ئەو ڕاستی یانەی سەرەوە پێتان ڕادەگەیینم کە:

یەکەم: مەکتەبی سیاسی دوای گفتوگۆ لەگەڵ وەفدی ئەمەریکا بە سەرۆکایەتی خانم ئەلیزابێت جونز، پێشنیاری ئەو داویەی ئەوانی پەسەند کردوە و پێی وایە دەکرێ بکرێتە بناغە و سەرچاوە بۆ پێکهێنانەوەی حکومەتی یەکگرتو، دانانی مەجلیسێکی ئینتیقالی، ئاسایکردنەوەی بارودۆخی کوردستان بە گشتی و هی شارەکانی کوردستان بە تایبەتی.

پێمان باشە جارێکی تر ئەم ڕاستی یەدووپات بکەینەوە کە بێگومان لە جەنابیشتان شاردراوە نیە، کە بوونی ئەمەریکا لە پرۆسەکەدا گرنگیەکی دەولی، ئیقلیمی تایبەتی خۆی هەیە.

دووەم: بە ڕەچاوکردنی وەزعی ئاڵۆز و پڕ لە گرژی و تەنگ و چەڵەمەی سامناک، پێویستە هەرچی زووە بازدەین بەسەر کەند و کۆسپەکان دا و حکومەتی یەکگرتوو پێک بهێنینەوە و مەجلیسی ئینتیقالی پێک نهێنین و دەست بکەین بە ئاسایی کردنەوەی وەزعەکەش.

سێ یەمین: بۆ ئاسایی كردنەوەی وەزعەكە پێشنیار دەكەین كە:

١. هەمو هێزی پێشمەرگەی هەمو لایەك بۆ سێ ئەرك دابەش بكەین:

ا. ئەركی پاراستنی سنوورە رزگاركراوەكانی كوردستان.

ب. ئەركی دابین كردنی ئاشتی لەسەر سنوورەكانی توركیە و ئێران.

ج. ئەركی مەشق و راهێنان لە ئۆردوگاكانی تایبەتی (هێزی پێشمەرگەی كوردستان) دوور لە شارەكان.

٢. دروستكردنی هێزە موشتەرەكەكەی لە رێككەوتنەكەدا باسی هاتووە، لە پێشمەرگەكانی پارتی + (ی.ن.ك) و توركمان و ئاشوریەكان تاكو ئەركی دابین كردنی ئاسایشی شارەكان و ئەمنی شارەكانیان پێ بسپێرێن.

٣. گەراندنەوەی هەمو بارەگاكانی هەمو حیزبەكان بۆ هەمو شارەكان لەژێر چاودێری هێزی موشتەرەك دا.

٤. دابین كردن و چەسپاندنی سەربەستی و ئازادیە دیموكراتیەكان لە هەمو شار و شوێنەكانی كوردستانی رزگار دا.

چوارەم: گەراندنەوەی هەمو ئاوەرەكان بۆ شوێنی خۆیان لەژێر چاودێری هێزی موشتەرەكدا.

پێنجەم: ئازادكردنی هەمو گیراوەكان، بەم بۆنەیەوە دەمەوێ گلەیەكی برایانە لە جەنابتان بكەم لەسەر ئازادكردنی تەنها (٢٣) كەس لە پتر لە (٢٠٠) گیراو كەوا لیستەكەتان پێشكەش دەكەین.

شەشەمین: تاكو حكومەتی یەكگرتوو پێك دێت كە لە سەرانسەری كوردستاندا و واریدات كۆ دەكاتەوە، پارتی بەشی ناوچەی سلێمانی و كەركوك و ئەو بەشەی هەولێر بدات كە لە ژێر دەسەلاتی (ی.ن.ك) دایە.

پێشتر برایانی پارتی مانگی (٣٠) ملیۆن دیناریان پێشنیار كردبوو، (ی.ن.ك) یش داوای(٦٠) ملیۆن دیناریان داوا كردبوو.

من پێم باشە جەنابتان ئەم راستی یە رەچاو بكەن كە بوجەی حكومەتەكەی كە پارتی رێبەری دەكات مانگی (٢٥٠) ملیۆن دینارە، بۆیە زۆر رەوایە گەر

مانگی (٥٠) ملیۆن دیناری لێ بدرێتە ئەو حکومەتەی کە (ی.ن.ک) رێبەری دەکات.

تا ئەویش بڕیار دەدرێت هەقە سولفەیەکی تر بنێرن بۆ بەشەکەی کوردستان کە لە ژێر رێبەری (ی.ن.ک) دایە.

<u>حەوتەمین:</u> لیژنەی (HCC) بخەینەوە گەر بۆ هەڵسان بە ئەرکە دیاری کراوەکەی خۆی و بۆ هەماهەنگی کردن لە نێوان هەردوولا.

<u>هەشتەمین:</u> دانانی کۆمیتەیەکی هاوبەش لە بەرپرسانی پێشمەرگەی هەردوولا بۆ دابین کردنی ئاشتی لە سنووری تورکیە و ئێران و هەڵسان بە هاوکاری پێویست لەژێر چاودێری حکومەتی یەکگرتوودا.

برای خۆشەویست و بەرێز...

هیوادارم جانابت بەچاوی سەرکردەیی نیشتیمانی و بە پەرۆشەوە بۆ هاوخەباتی و هاوپەیمانی لە بەلاوەتان نەهاتووەکەی (ی.ن.ک) و پارتی و بۆ دوارۆژی گەلەکەمان بنوارنە ناوەرۆکی نامەکەی برای خۆتان.

پێم وایە گەورەیی و سەروەری لە بەدیهێنانی رێککەوتنە مێژوییەکەی واشنتۆن دایە، ئەویش بە رەچاوکردنی دەستکەوتی نیشتیمانی و نەتەوەیی و دەست هەڵگرتن لە دید و بۆچوونی تەسکی حیزبایەتی.

لە دوایی دا رێز و حورمەتی زۆرم بە جەنابتان پێشکەش دەکەمەوە، وەک هەمیشە ئامادەی هەمو جۆرە هاوکاری و برایەتی یەکی پێویستم لەگەڵتان بە هەمان گیانی پەرۆش بۆ هاوخەباتی و هاوپەیمانی کە لە جەنابتان رەچاو دەکەم. و هەر بژین بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٢١

برای بەرێز و خۆشەویست مام جەلال ١٩٩٩/١/٣٠

سلاوێکی گەرم

نامەی جەنابتانم کە لە ١٩٩٩/١/٢٨ دا نوسرابوو بە هۆی کاک ئەرسەلانەوە پێگەیشت، بەڵام وا رێک کەوت لە کاتی هاتنی نامەکەدا من لە جەولەیەک بووم لە دهۆک بۆ بەسەرکردنەوەی کاروباری هاوولاتیان و بەجێ هێنانی هەندێ ئیلتیزاماتی حزبی و ئیداری.

سوپاسی نامەکەتان دەکەم، تێبینی و پێشنیارەکانتم دیتن کە تێیدا هاتبوو دەربارەی بەرەوپێش بردنی پرۆسەی ئاشتی لە کوردستان و جێ بەجێ کردنی بەندەکانی رێککەوتننامەی مێژویی واشنتۆن.

ئێمە لەو باوەرەداین، لەگەڵ هەموو برینەکانی رابردووش مەحکومین بەوەی پێکەوە بژین، ئاشت بوونەوە و گەرانەوەی یەکێتی ریزەکانی گەلیش لە کوردستانی عێراق ئەرکێکە دەکەوێتە ئەستۆی پارتی و یەکێتی.

پێشدەستی برایانەشتان بە سەردانمان لە صلاح الدین هەنگاوێکی گەورە بوو بۆ پێشخستنی پرۆسەی ئاشتی و جێگای تەقدیرێکی زۆر بوو، وەکو لە کاتی خۆشیدا تەئکیدمان بۆ جەنابتان کردەوە کە ئێمە ئیلتیزامی تەواومان بە رێککەوتننامەی واشنتۆن هەیە و ئەوەی دەکەوێتە سەرشانمان جێ بەجێ ی دەکەین و سووریشین لەسەری بە پێی بەندەکانی رێککەوتننامەکە.

دەربارەی باروزروفی ئێستای کوردستان و عێراق و ناوچەکە، منیش هەمان رەئیم هەیە کە بە قۆناخێکی نوێ دا تێدەپەرین و لەو ناوەشدا ئێمە بەرووی تەحدیاتی گەورە دەکاتەوە و هەلی تازەشی پێوەیە کە کێشەی گەلەکەمان بەرەوپێش بچێت. بێگومان ئێمە دەتوانین بە هەوڵ و کۆششی خۆمان و هەموو خێرخوازان سوود لەو فرسەتانە وەرگرین، بەڵام لە هەمان کاتیشدا قۆناخەکە پێویستی بە هوشیاری و چاوکراوەیی هەیە.

بـۆ نامەکەشـتان ، مـن بە وردی خوێنـدمەوە، بەڵام حـاڵی حـازر بەهـۆی کۆمەڵێک ئیلتیزامـاتی نـاوخۆی گرنـگ لە دهـۆک نەمتـوانی وەڵامـی نـاوەڕۆکی نامەکەتان بدەمەوە، چونکە پێویستم بە دیراسەت کردنی پێشـنیارەکانتان لەگەڵ هەڤـاڵانم لە سـەرکردایەتی حیـزب هەیە، إنشـاءالله لە نزیکتـرین فرسـەتدا بە درێژی وەڵامتان دەدەمەوە.

لە کۆتایـدا جـارێکی تـر سوپاسـتان دەکەم بـۆ نامەکەتـان و تەئکیـدیش دەکەمەوە کە ئێمە سـوورین لەسـەر ئەوەی ڕێککەوتننـامەی واشـنتۆن بکەیـنە واقع و پێکەوە لە پرۆسەی ئاشتی دا بڕۆین تاکو ئاشت بوونەوەی تەواو بە پێی ڕێککەوتننامەکە کە هەرگیز دەستبەرداری نابین.

لەگەڵ ڕێزمدا ...

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٦٢٤

برای بەڕێز و خۆشەویستم مام جەلال **١٩٩٩/٢/٢٤**

سلاوێکی برایانەی گەرم، **صلاح الدين**

لەگەڵ هیوای تەندروستی و سەرکەوتن و خۆشیتان.

جارێکی تر سوپاسی نامەکەیی ١٩٩٩/١/٢٨ تان دەکەم، کە لە کاتی خۆیدا لە ١٩٩٩/١/٣٠ دا بەهۆی ئەوەی لە جەولەدا بووم لە دهۆک و پێویستیشم بە دیراسەت کردنی هەبوو لەگەڵ هەڤالانم لە سەرکردایەتی، ئەوە بوو بە کورتی وەڵامم دانەوە.

بێگومان ئێمەش لەوەدا لە گەڵتاندایین کە جێ بەجێ بوونی ئاشتی و ئاشت بوونەوە و یەکێتی ریزەکانی بزوتنەوەی کورد لە پێشەوەی پێداویستیەکانی سەرکەوتنی ئەزموونی گەلەکەمانە لە ئازادی و دیموکراسی..

ئەو ئەرکەیش لە ئەساسدا لە ئەستۆی پارتی و یەکێتی یە، پاشان لایەنە کوردیەکانی دیکە، دیارە گرینگی هاوکاری و هاوپەیمانیەتی بەینی هەردوو حیزبیش لێرەدایە.

خۆشبەختانە رێککەوتنی واشنگتۆن ئەو بنچینە و مبادئانەی لە شێوەیەکی باشدا بەرجەستە کردوە، چونکە هەر دوو لاشمان ئیلتیزاممان پێوەی کردوە، وای دەبینم جێبەجێ کردنی بەندەکانی بە ئەمانەت، خزمەتی گەلەکەمان دەکا و ئامانجەکانی هەردوولاشمان دێنێتە دی.

وا لە خورەوە تێبینی یەکانمان دەربارەی ناوەرۆکی نامەکەتان لەگەڵ هەندێ پێشنیارعەرز دەکەین:

یەکەم: دەربارەی ئەنجومەنی هاوبەش (پەرلەمان) و حکومەتی هاوبەشەوە....

ئێمە وای دەبینین ڕێککەوتننامەی واشنگتۆن لەم بارەیەوە ڕوونە کە ئاماژە بەوە دەدا بە پێی ئەمانجەکانی هەڵبژاردنی ساڵی ١٩٩٢ دەبن.

بۆ پێشنیارەکانی وەفدی ئەمەریکایش کە خاتوو ئیلیزابیث جۆنس لە کاتی سەردانەکەیدا کردی، ئەو کاتە ئێمە تێبینی یەکانی خۆمان دەربارەی پێشنیارەکە خستە ڕوو...

دوای گەڕانەوەی وەفدەکە، نوسخەیەکی دەسکاری کراو (معدل) یان بۆ ناردین، بەڵام ئێمە هێشتا تێبینی گرنگمان لە سەری هەیە، ئەوانیش ئەوە دەزانن و ئاگادارن لێ ی...ئێمەش لای خۆمانەوە لە گفتوگۆ کردن لەسەری بەردەوام دەبین.

دووەم: ئەوەی بە کۆچ پێکراوەکانەوە پەیوەندە، ئێمەش لەگەڵ ئەوەداین و پێویستە پەلە لە خۆش کردنی زەمینەی گونجاودا بکرێت بۆ گەڕانەوەیان.

سەرەڕای ئەو ئاستەنگ و ئاڵۆزی یەی لای هەردولامان روونە و لە لایەن هەردوولاشمان دانی پێدانراوە.. لەگەڵ ئەوەشدا ئەو لیژنە تایبەتی یەی لە لایەن لیژنەنەی تەنسیقی باڵاوە پێکهێنراوە لە کارەکانی دا بەردەوامە.

ئێمە وای دەبینین کە پێویستە و زۆریش پێویستە پەلە لە لابرنی ئەو کۆسپ و ئاستەنگانە بکرێت کە لە پێش کارەکانی ئەو لیژنەیەدایە..

هەروەها تەئکیدیش لەوە دەکەینەوە کە گەڕانەوەی ئاوارەکان لە کاتێکدا بێ کەش و هەوای لەبار و پێویست دروست کرابێ، کە بەڕێزەوە و بە ڕەزامەندی خۆیان بگەڕێنەوە و ضمانەتی ئەوەش هەبێت کە جارێکی تر تووشی کارەساتی وا نەبنەوە..

سێ یەم: ئێمە پێمان وایە جێ ی خۆیەتی و سوودی زۆریشی دەبێت وەک هەنگاوێکی گرینگ لە ڕێ ی ئاسایی کردنەوەی زیاتر، ئەوەی لە کاتی سەرردانی جەنابتان بۆ صلاح الدین لەسەری ڕێککەوتین جێ بەجێ بکرێت،

ئەوەش بە دانـانی نـوێنەرایەتی یەکێتـی لە هەولێـر و نـوێنەرایەتی پـارتی لە سلێمانی..

چـوارەم: ئـێمە وای دەبینـین بـاری ئەمـن و ئاسایشـی هەولێـر و دهـۆک و هەروەها سلێمانی و گەرمیان تا رادەیەکی زۆر سەقامگرتوو و ئارامە.

بۆیە پێویستە هەوڵ بدەین، ئەو ئارامی یە بپارێزین و وانەکەین تێک بچێت.

لەو باوەرەشـداین گەلەکەمـان تـا ئەو پەڕی لەسـەر ئەمە سـوورە و سـوور دەبێـت، بە تـایبەتی کە هەر لە رابردوویەکـی نزیـک دا زەحمەتێکـی زۆری بەدەست نا ئارامی و بێ ئەمنیەتی دا دیوە.

لە لایەکی ترەوە مەسەلەی پێک هێنانی هێزێکی ئەمنی چوارلایەنی لە (پارتی و یەکێتی و تورکمان و ئاشوری)یش لە رێککەوتنامەکەدا لە شێوەی (دەکرێ-جـوان) دا هـاتووە، ئەویـش لە کـاتی بـاس کردنـی هەڵبـژاردن و ئیـدارەی هاوبەش دا..

پێنجەم: پێمان باشـە کە چەک لە شـار و شـارۆچکە و ڕێگا و شـوێنە گشـتی یەکـان، لە هێـزی ئاسـایش بتـرازێ بـۆ هەمـوو کەس قەدەغە بێت، بە تـایبەتی شارەکان کە پێویستە خاڵی بن لە دیاردەی چەکداری.

هەروەها پێشنیاریش دەکەین، هێزەکان لە هێڵی تەماس دا کەم بکرێتەوە، بۆ ئەمەش لێژنەیەکی پێشمەرگەیی پێک بهێنرێ بۆ رێککەوتن لەسەر تفاصیل..

شەشەم: وەک ئاشکرایە پارتی مەبلەغێکی گونجاوی وەکو سلفە، بۆ تمویلی وەزارەتەکانی خزمەتگوزاری گشتی لە ١٩٩٩/١/١١ دا داوە. لەم چەند مـانگەی دوایی دا واریداتی ناوچەکانی ئێمە زۆر کز بووە، لەگەڵ ئەوشدا ئێمە بە پێ ی رێککەوتنـامەی واشـنگتون ئیلتیزامـاتی مـالی خۆمـان بە نیسـبەت وەزارەتە خزمەتگوزاریەکـان جێ بەجێ دەکەیـن، بۆ ئەم مەبەسـتەش بە باشـی دەزانـین شارەزایانی مالی هەردوولا پێکەوە کۆببنەوە و قسەی لێ بکەن.

حەوتەم: دەربارەی دانانی کۆمیتەیەکی هاوبەش لە بەرپرسانی پێشمەرگەیی هەردوولا بۆ دابین کردنی ئاشتی لە سنووری تورکیا و ئێران و هاوکاری یەکتر کردنی پێویست وەک لە نامەکەی جەنابتان دا هاتووە.

ئێمە ئەمە بە پەسەند دەزانین و پێمان باشە پەلەی لێ بکرێت و نوێنەرانی ئەو لیژنەیە دەستنیشان بکرێن، بۆ ئەوەی بێ دواکەوتن دەسبەکاربن.

هەشتەم: بۆ گلەیی جەنابتان کە لە خاڵی پێنجەمی نامەکەتاندا دەربارەی گیراوەکان هاتووە، جەنابت ئەگاداری کە لیژنەی تایبەت بە گیراوەکان تا ئێستا چەندین جار بۆ ئەم مەبەستە دانیشتوون و تا رادەیەکی زۆریش ئەم مەسەلەیە چارەسەر کراوە..

ئەو لیستەی جەنابیشتان ناردوتانە:

آ. بەشێکی زۆریان پێشتر ئازاد کراون.

ب. هەندێکیان پێشمەرگەی پارتین.

ج. هەندێکیان سەر بە پەکەکە و لایەنی دیکەن و کاری تێرۆری یان دژ بە خەڵک و بارەگاکانی UN ئەنجام داوە.

د. هەندێکی یان بە ئەمری دەزگای زانیاری سەر بە یەکێتی نێردرابوون بۆ کاری تێرۆری. ئەوانەی کە نەبوون بەهۆی شەهید بوونی خەڵک، ئەوانەش (٢٣) کەس بوون کە لەبەر خاتری جەنابتان ئازاد کران. هەندێکیشیان ماون، کە خەڵکیان شەهید کردووە، ئەوانە پێویستە بدرێنە دادگا.

لە هەمان کاتدا لیستێکی ئێمە هەیە کە پتر لە (٣٠٠) کەسە و تاکو ئێستا چارەنووسیان دیار نی یە. بۆیە لەم بارەیەوە پێمان باشە لیژنەی تایبەت بە گیراوەکان کۆببنەوە و چارەنووسیان دیاری بکات.

نۆیەم: پێمان باشە لیژنەی تەنسیقی باڵا و لیژنەی فەرعیەکانی کۆببنەوە و ئیش و کاری خۆیان بۆ جێ بەجێ کردنی رێککەوتننامەی واشنگتون ئەنجام

بدەن. بە تایبەتی لە رووی پێک هاتنی پەرلەمانی هاوبەش و حکومەتی هاوبەش و هەروەها (ئامار-احصاء) و هەڵبژاردن.

لە کۆتایی دا جارێکی تریش سوپاستان دەکەم بۆ نامەکەتان، هەروەها سووربوونی خۆشمان لە جێ بەجێ بوونی ڕێککەوتننامەی واشنگتۆن و ژیانی پێکەوەیی تەئکید دەکەینەوە، لە پێناوی پاراستنی دەستکەوتەکانی گەلەکەمان و گەیاندنی بە کەنارێکی ئارامی سەقامگرتوو و لە پێناوی ئاوەدانکردنەوە و بەرەو پێش بردنی کوردستانی خۆشەویستمان.

لەگەڵ ڕێزمدا

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٦٢٥

برای دێرین و هەڤاڵی خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز **١٩٩٩/٣/١٢**

سلاوێکی شۆرشگێرانەی گەرم.

زۆر بە گەرمـی بەخێرهاتنەوەتـان دەکەم بـۆ کوردسـتانی ڕزگـار کە لە سەرەتای ژیانتەوە لە بۆی خەباتت کردوە و هیچیشت لە ژیان و خۆشی و فیداکاری لێ چاو نەبووە و لێت نەگرتۆتەوە.

پڕ بەدڵیش شاد بووم و لە ناخی دڵەوە گەشامەوە بەوەی کە بڕیارتان داوە لە پەناو لەگەڵ برای دێرینی خۆت درێژە بەو خەباتە بدەیتەوە کە هەموو لاوێنیت لەسەر داناوە، بەراستی یەکێک بووە لە خەبەرە هەرە خۆش و دڵشاد کەرەکان.

زۆر بەخێربێنەوە، سەرچاوان، بێگومان وەک هەمیشە کاکی خۆشت هاوخەبات و هاوکار و هاریکارت دەبێت و هیچیشی لێت چاو نابێت و بەوپەری برایەتی یەوە ڕێزی شایستەی خۆشت لێ دەگیرێت.

دووبارە بەخێربێنەوە و هەر بژی بۆ گەلەکەمان

و یەکێتی نیشتیمانی ی کوردستان و

برای دڵسۆز و دێرینتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٢٨

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال **١٩٩٩/٥/٢٨**

سلاوێکی گەرم **سلێمانی**

هیوادارم هەر لە خۆشیدا بی

لام وایە خۆت لە هەمو کەس چاکتر ئاگاداری کاروبارەکانی ناو دەرونی یەکێتی و حکومەتی هەرێمی و، ململانێی ناڕەوا و نادروستی دەستە و تاقم و کەسانێکی جۆراوجۆر ئەبیستیەوە، بێگومان ئەمەش کارێکی خراپ ئەکاتە سەر نفوز و دەسەڵاتی یەکێتی و، لە ململانێی ستراتیجی دا لە گەڵ پارتی لە لایەک و لە گەڵ بەعس لە لایەکی ترەوە لە ئێستا و لە پاشەڕۆژدا لاواز و بێ هێزی ئەکا. جێگەی داخە زۆری سەرکردە و کادرەکانی یەکێتی بەربونەتە گیانی یەکتری و، بەشێکی گرنگی تواناکانیان لەم پێناوەدا بە فیڕۆ ئەدەن، بۆیە بە پێویستم زانی بۆ دەرچونێکی سەلامەت لەم گیروگرفتە نالەبارە هەندێ بیروبۆچونی خۆمتان عەرز بکەم. هیوادارم کەڵکێکی هەبێ.

١. هۆی سەرەکی ئەو کەموکوڕییانەی دروست بون بە بۆچونی من ئەگەڕێتەوە بۆ: یەکەم، لێ نەپرسینەوە و محاسەبە نەکردنی هیچ کاربەدەست و بەرپرسێ، لە سەر هیچ لادانێ تەنانەت لە سەر هیچ تاوانێ، لە هیچ ئاستێکی بەرز یان نزم دا، ئەمەیش جۆرێ لە لادان و پاشاگەردانی خوڵقاندوە هەلپەرست و مشەخۆرەکان بە ئارەزوی خۆیان کەڵکیان لێ وەرگرتوە.

دوەم، نەبونی ناوەندێکی یەککگرتوی بڕیاردان. دەزگا گرنگەکان هەر یەکەیان بە پێی بۆچونی خۆی بڕیار ئەدا لە بەر ئەوە زۆر جار نەک هەر هاوئاهەنگ نابن و تەواوکەری یەکتری نابن، بەڵکو تەگەرە لە کارەکانی یەکتر ئەدەن.

پێم وایە چارەسەر کردنی ئەم گیروگرفتانەش شتێ نیە لە کردن نەیەت بەڵکو کارێکی ممکن و پێویستە بۆ ڕێکخستنەوەی کاروبارەکانی ناو یەکێتی و،

گێڕانەوەی گیانی هاوکاری و تەبایی و ڕێزگرتنی یەکتری و، یەکێتی بیر و کار بۆ ڕیزەکانی.

لەم ڕوانگەیەوە بە پێویستی ئەزانم پێشنیارەکانی خۆمت بۆ بنوسم.

٢. دەزگا گرنگە حکومەتی و حیزبیەکانی ئێستای یەکێتی بریتین لە: وەزارەت، مەکتەبی سیاسی، فەرماندەیی هێزی پێشمەرگە، مەکتەبی ڕێکخستن، مەکتەبی ڕاگەیاندن، ڕێکخراوە دیموکراتیەکان.

٣. بۆ ئەوەی هەمو ئەم دەزگایانە لە ڕاپەڕاندنی ئیشوکارەکان دا هاو ئاهەنگ بن و، بە ڕێکوپێکی کارەکانیان ئەنجام بدەن چاک وایە هەمو حەفتەیەک یان دو حەفتە جارێک خۆت کۆبونەوەیەکیان لە گەڵ بکەیت بە هەمو کارەکانیان دا بچیتەوە و تەعلیماتی پێویستیان بدەیتێ و بەرنامەی کاری ڕۆژانی داهاتویان بۆ دیاری بکەیت و، لە کۆبونەوەی داهاتودا لێیان بپرسیتەوە کە ئاخۆ ئیشەکان چەندی جێبەجێ کراون و چەندی جێبەجێ نەکراون.

٤. ئامۆژگاری و هەڕەشە و تورەبون بە تەنیا بەس نین بۆ ئەوەی کاروبارەکان ڕاست بکرێنەوە، بەڵکو ئەبێ هەندێ ئیجرائاتی قانونی و حیزبیشیان لە گەڵ بێ، وەکو لابردن و دابەزاندن و گوێزانەوە و جێ پێگۆڕین و، لە هەندێ حاڵەتی تایبەتی دا دران بە مەحکەمەی حکومەتی.

٥. ئامۆژگاری و ئیجرائاتەکان چەندی بە هێمنی و بە بێ تورە بوون ئەنجام بدرێن باشتر و کاریگەرتر ئەبێ.

٦. ئەم کۆبوونەوانە چەند ئەنجامێکی باشیان ئەبێ، لە پێش هەموویانەوە کۆکردنەوەی دەسەڵاتەکانی بەڕێوەبردن و بڕیاردان و سزادان لە یەک دەس دا و یەکخستنەوەی سەرچاوەکانی فەرمان و ئامۆژگاری و تەعلیمات لە یەک

سەرچاوەدا، لە ئەنجامی ئەمەش دا ئەم دەزگایانە ئیتر ناتوانن پێچەوانەی یەکتری کار بکەن و کار لە یەکتری تێک بدەن، بەڵکو ئەوسا وەکو چەند تیپێکی یەک لەشکر بۆ جێبیەجێ کردنی یەک ئامانج کار ئەکەن.

لە کۆتایی دا سەرکەوتنت بە ئاوات ئەخوازم

لە گەڵ ڕێزی بێئەندازەی

دڵسۆزتان: نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦٢٩

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال **١٩٩٩/٦/٣٠**

بە سوپاسێکی زۆرەوە نامەکە و پرۆژەکەم وەرگرت. دەستەکانت خۆش.

وا لە خوارەوە سەرنج و تێبینەکانی خۆمت لە سەر بەندەکانی پرۆژەکە بۆ ئەنوسم:

یەکەم: هەڵوێستمان لە دەرەوە و جیران

بە لامەوە پەسندە و هیچ تێبینیەکم نیە.

دوەم: چاکردنی وەزعی ئابوری خۆمان

لە سەر ئەمە هەندێ تێبینیم هەیە:

هەروەکو ئەزانی تەجروبەی وڵاتانی سۆڤیتی سەلماندیان کە ئابوری کەرتی گشتی شکستی خوارد و ئابوری بازاڕ و مونافەسە گرەوی بردەوە. ئەم کۆمپانیا وەهمیانەی وەزارەتەکان و هەندێ لە برادەران دروستیان کردوە: ١. بازاڕی نارازی کردوە لە یەکێتی و دەرگای کاری لە ڕوی زۆر کەس دا داخستوە و، ٢. قازانجەکەیشی زۆری بە فیڕۆ ئەچێتە گیرفانی ئەم و ئەوەوە، ٣. ژمارەیەکی زۆر فەرمانبەری لێنەهاتو بە هۆی مەحسوبیەتەوە دامەزرێنراون.

ئەگەر ئەو پرۆژانە بە دەس کەرتی تایبەتیەوە بوایە ئەمانتوانی: باجی زۆرتر وەربگرین و معاش و ئیمتیازاتی ئەو تەعیینکراوانەشمان لە کۆڵ ئەبوەوە. بۆ نمونە ئەتوانین ئوتێلی ئەبو سەنا کە بە دەس کەرتی تایبەتیەوەیە و ئوتێلی ئاشتی و ئوتێلی سەرچنار و مۆتێلی چنار کە بە دەس کەرتی گشتیەوەیە بەراورد بکەین.

لە بەر ئەوەی ئەم کۆمپانییانە بێ کەفائەتن و بۆ مشەخۆری دروستکراون، زۆری ئەم پرۆژانە ٣ جار ئەفرۆشرێتەوە و قازانجی لێ ئەخورێ سەرەنجام ئەدرێتەوە بە مقاوڵێکی بازاڕ بەمەش ڕادەی باجەکە زۆر کەم ئەبێتەوە.

ئەگەر بازاڕ بە هێز و جولانی بازرگانی زۆر بێ زۆر لەو کادرانەی ئێستا بە ناچاری بە موچەی یەکێتی ئەژین ئەوسا ئەتوانن ئیش بدۆزنەوە و خۆیان بژێنن، چونکە ئێستا ژمارەیەکی زۆر خەڵک یان لە ناو حکومەت دا، یان لە ناو یەکێتدا موچەخۆرن. ئەبێ نەخشە دابنێین بۆ ئەوەی ئاستی گوزەرانی کادرەکانی یەکێتی و بەرامبەرەکەی لە حکومەت و کەرتی تایبەتی دا وەکو یەک بن.

ئەوروپای سەرمایەداری سەلماندی ئەگەر وڵات ئابوریەکی تەندروستی هەبێ دەوڵەت بە تەنیا بە باج ئەتوانێ بژی.

مەسەلەیەکی گرنگ موراعاتی سەرەتای موناقەصە و موزایەدەی نەزیە بکرێ لەم بوارانەی خوارەوەدا:

١. پرۆژەکانی بڕیاری ٩٨٦ پێم وایە ئەتوانین زۆر شت بە سەر UN دا بسەپێنین چونکە ئەوە یارمەتی نیە بەڵکو پارەی نەوتی عێراقە.

٢. بەکرێدانی مڵکەکانی دەوڵەت بە تایبەتی هی شارەوانی و دارایی و ئەوقاف بە موزایەدەی عەلەنی.

پێم باشە (نەسرییە) نەمێنێ و میزانیە دابنرێ.

زۆر گرنگە کە لیژنەی چاودێری دارایی ڕاستەوخۆ گرێدراوی خۆت بن و پشتیوانییان بکەیت ئیجرائات لە سەر لێکۆڵینەوەکانیان بکرێ.

سێیەم: وەزعی ڕێکخستن

هەمو بۆچونەکان بە پەسند ئەزانم بەڵام لام وایە باشترە کە ئیشارەت بە زەرەری تکتل و پێویستی هەڵوەشاندنەوەی بکری و، هەڵبژاردن بکرێ بە سەرەتایەکی کار پێکراو لە هەمو ئاستەکان دا، کادرەکان بچنەوە ناو خەڵک و وەکو خەڵک بژین و ڕەفتار بکەن.

چوارەم: وەزعی هێزی پ ک

هەمویم بە لاوە پەسندە تەنیا ئەم تێبینییەم هەیە: ئەگەر بتوانین هیچ نەبێ تا ساڵێکی تر نەهێڵین توشی شەڕ ببن و مەشقیان پێ بکرێ و بدرێنە زابتە موحتەریفەکان و ئەوانەی دەورە تایبەتیەکان تەواو ئەکەن.

پێنجەم: وەزعی میری

هەمویم بە لاوە پەسندە.

لە کۆتایی دا حەز ئەکەم عەرزی جەنابت بکەم بۆ سەرخستنی ئەم بەرنامە ئیسلاحیە هەر کارێ بە من بسپێری بەوپەڕی دڵسوزییەوە ئامادەم بۆ جێبەجێ کردنی.

بە ئاواتی سەرکەوتنتانم

لە گەڵ ڕێزی بێ ئەندازەی

برای دڵسۆزتان

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦٣١

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال **١٩٩٩/٧/٤**

سلاوێکی گەرم و هیوادارم هەر لە خۆشی دا بن

بە بۆنەی ئەو ئالوگۆڕانەوە کە بە دەستەوەیە لە وەزارەت دا بکرێن بە چاکم زانی هەندێ بیروبۆچونی خۆم تۆمار بکەم.

١. بە لای منەوە خەلەل لە سیستەمی حوکمڕانیەکەمان دا هەیە و ئەمەش ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو سەردەمەی لە گەڵ پارتی دا هەم رەقیب و هەم هاوبەش بوین لە حوکمڕانی دا، ئەویش ئەوەیە کە ئێمە سەرۆکی دەوڵەتمان نیە. لەم قۆناغەدا من زۆر بە پێویستی ئەزانم کە دەسەڵاتەکانی سەرۆکی دەوڵەت و دەسەڵاتەکانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە یەکتری جیا بکرێنەوە بەم جۆرە:

١. ١. سکرتێری گشتی دەسەڵاتەکانی سەرۆکی دەوڵەت بە کار بهێنێ. هێزی پێشمەرگە و دەزگای ئاسایش و دیوانی رەقابەی مالی ببەسترێن بە سکرتێری گشتیەوە.

١. ٢. دەسەڵاتەکانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە سەرفی پارە و بەخشینی ئەرز و خانو و سەیارە و دامەزراندنی موچەخۆردا دیاری بکرێ.

٢. دو وەزارەتی تازە دروست بکرێ:

٢. ١. لە باتی ئەنجومەنی خوێندنی باڵا وەزارەتێک بۆ خوێندنی باڵا دروست بکرێ، وەزیری خوێندنی باڵا پێویستە خاوەنی شەهادەی دکتۆرا بێ.

٢. ٢. دەزگای شەهیدان و دائیرەی تەقاعودی و زەمانی اجتماعی و عمل لە وەزارەتێکا بە ناوی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتیەوە کۆ بکرێنەوە.

٣. چەند دەزگایەکی تازە دروست بکرێ:

٣. ١. ئەنجومەنی پلاندانان لە کەسانی شارەزا دروست بکرێ بۆ ئەوەی بە یارمەتی پسپۆڕی بێگانە پلانی گەشە پێ دانی هەمە لایەنەی کورت خایەن و درێژخایەن بۆ کوردستان دابنێن.

٣. ٢. ئەنجومەنی (مجلس الخدمە) دروست بکرێ لە کەسانی لێوەشاوە و بێلایەن. ئەم ئەنجومەنە بە هەمو دائیرەکان دا بچێتەوە جارێکی تر پێوانەی ئیداری و قانونی بگێڕێتەوە بۆ ناو دائیرەکان. دامەزراندنی تازە، تەقاعود کردن، فەسڵ کردن، دیاریکردنی پێویست و فائیز ئەمان بیکەن.

٣. ٣. بۆ ئەوەی حکومەت نەتوانێ کار لە کارمەندانی دیوانی رەقابەی مالی بکا پێویستە ئەم دیوانە یەکسەر ببەسترێ بە سکرتێری گشتیەوە و راپۆرت و لێکۆڵینەوەکانی بدرێ بەو نەک بە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران. ئەندامەکانیشی لە کەسانی موحتەریف دروست بکرێ، پشتیوانی مادی و مەعنەوێ بکرێن. بکرێتە دو بەش یەکێکیان بۆ رەقابەی حکومەت و ئەوی تریان بۆ رەقابەی داوودەزگاکانی یەکێتی.

٤. موستەشار و خەبیرەکان کە ئێستا لە وەزارەتەکان دا دانراون، مادەم لە بەر معاش دانراون، بۆ ئەوەی لە دائیرەکان دا جێگە داگیر نەکەن و دەستی نەشارەزایانە وەر نەدەنە کاروباری وەزارەتەکانەوە لەم وەزارەتانە لاببرێن و، مانگانە لە شوێنێکی وەکو سکرتاریەت یان ئەنجومەنی وەزیرانەوە معاشەکەیان بدرێتی.

٥. بۆ ئەوەی زەرەرمەندەکانی پرۆسەی چاککردنەوە، یەک نەگرن و نەکەونە پیلانگێڕان و، بۆ ئەوەی پرۆسەکە سەربگرێ و بەردەوام بێ، پێویستە زۆر بە شێنەیی و تەدریج و قۆناغ بە قۆناغ ئەنجام بدرێ. لەم قۆناغەدا تەرکیز بکرێتە سەر حکومەت کە ڕوی ئاشکرا و دەرکەوتوی حوکمڕانی یەکێتی‌یە لە ناو خەڵک دا.

لە گەڵ ڕێزی بێ ئەندازەی

برای دڵسۆزتان

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦٣٣

برای گەورەو بەڕێزم مام جەلال **١٩٩٩/٧/٢٦**

سلاوێکی گەرم

هیوادارم هەمیشە لەخۆشی دا بیت

پێ ئەچێ گفتوگۆکانی واشنگتۆن وەکو گفتوگۆکانی پێشوتر بە داخەوە ئەمیش نەیتوانی بێ ناکۆکیەکان بەلادا بخات. لەم هەلومەرجە ئالۆز و تێکەلاو پێکەڵەدا بەپێویستی ئەزانم بێ هیچ سڵەمینەوەیەک و بەڕاشکاوی بیروڕای خۆمت بۆ بنوسم ، سەرەتای نامەکەیشم بەم پرسیارە دەسپێ ئەکەم و ئەپرسم: ئێمە وەکو ئەفراد و یەکێتی وەکو ڕێکخراو و حکومەتەکەمان وەکو دەسەلاتی قانونی ئەبێ چی بکەین؟

پارتی پەروای قازانجی نەتەوەیی کورد و باکی پاشەڕۆژی سیاسی نەتەوەی کوردی نیە، پارتی ئێستا هیچ دەوڵەت و حیزب و لایەک بەدوژمنی خۆی نازانێ جگە لەمام جەلال و یەکێتی، بۆ شکاندن و لە ناوبردنی یەکێتییش لەهیچ شتێ ناپونگێتەوەو بۆ ئەو مەبەستە هیچ شتێ بە حەرام نازانێ، پارتی گرەوی لە سەر دو شت کردوە ، یەکەم ململانێ ی نادروستی نێوان کاربەدەستەکانی یەکێتی و دوەم پیربون و مردنی مام جەلال، لایان وایە بە نەمانی مامجەلال یەکێتی هەڵئەوەشێ و کاربەدەستەکانی بەر ئەبنە گیانی یەکتری، لەبەر ئەوە کات بەڕێ ئەکات و هەوڵ ئەدا هەلومەرجی کوردستان بەمجۆرەی ئێستا بمێنێتەوە بەتایبەتی کە خۆی بە بەهێزتر ئەزانێ لە یەکێتی چونکە:

دەروازەی ئیبراهیم خەلیلی بەدەستەوەیە، بەداهاتی گومرگ و هاتوچۆی ئەمەریکا و ئینگلیز و خەڵک و ڕێگای بازرگانیی عێراقەوە.

هەمو سنوری تورکیاو هەمو سنوری سوریا و بەشێکی گرنگی سنوری ئێرانی لە ژێر دەستایە.

هەولێری پایتەختی هەرێم و پارلەمان بە دەستەوەیە.

لە موناوەرەو بەکارهێنانی کارتی دەوڵەتانی ئیقلیمی دا خێراو بێ پرنسیپە و هیچ شەرمێ لە مێژو ناکا.

کورتیەکەی لە هەڵسەنگاندنی تەرازوی هێزدا خۆی بە بەهێزترو باڵادەست دائەنێ و ئامادە نیە یەکێتی بکا بە برابەش، بۆیە من بەدوری ئەبینم لە ئایندەی نزیکدا هیچ ڕێککەوتنێکی سیاسی (جدی) لەگەڵ یەکێتی ئەنجام بدا. کەواتە ئەبێ ئێمەش مشوری حاڵی خۆمان بخۆین.

ڕێککەوتنی سیاسی لەگەڵ پارتی

شکاندنی پارتی بەشەڕ

مانەوەی هەلومەرجی ئێستا

ئێستا زەمینەی ئاشتی و یەکخستنەوەی حکومەت و هەرێمی کوردستان و دوبارە کردنەوەی هەڵبژاردنی گشتی نیە و ئەوەندەی منیش ئاگادارم هەلومەرجی ناوخۆی یەکێتی و باریٔ ئیقلیمی لەبار نیە بۆ شکاندنی چەکداریی پارتی بە واتەیەکی تر هەرێمی کوردستان بە دو پارچەیی و دو حکومەتی ئەمێنێتەوە.

١. ئێمە خۆمان وەکو ئەفراد ئەبێ بە خۆمان دا بچینەوە و بزانین لەدوای ڕاپەڕینەوە چی باش و چی خراپمان کردوە، لەوەو پێش چۆن ژیاوین و پێوەندیمان لە گەڵ پێشمەرگە و قەواعیدی یەکێتی و خەڵک چۆن بوە و ئێستا چۆنە؟

٢. وەکو ڕێکخراو یەکێتی ئەبێ چی بکات؟

٣. وەکو حکومەت ئەبێ چی بکات؟

ئەم نامەیە، لەوە ناچێ تەواوو بوبێت، یاخود بۆ مام جەلالی ناردبێت، رەنگە هەر رەشنوس بووبێت، بەلام ناوەرۆکێکی گرنگی هەیە، شایانی بلاوکردنەوەیە.

بەڵگە: ل. ٦٣٥

دادگا

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال **١٩٩٩/٨/٣**

سلاوێکی گەرم **سلێمانی**

هیوادارم هەمیشە لە خۆشی دا بن

چەند جارێ چەند کەسێکی قانونی و نائیبی مدعی عام هاتونەتە لام بۆ دەربڕینی هەندێ سەرنج و تێبینی تا بە جەنابتی بگەیەنم. وا لە خوارەوە پوختەکەیتان ئەخەمە بەرچاو هیوادارم کەڵکێکی هەبێ و خۆت کە پیاوێکی قانونیت گرنگیی دادگا بێگومان لە خەڵکی کە باشتر ئەزانی.

١. وەزعی ناو دادگای سلێمانی باش نیە چونکە حاکم .... و حاکم.... ناکۆکن. بەو هۆیەوە دەزگای مەحکەمە بۆتە دو تکتلی دژ بە بەیەک و دژی یەکتری ئەدوێن و کار لە یەکتری ئەشێوێنن.

ئەم کێشەیە بەوە چارەسەر ئەکرێ کە ئەم دو حاکمە ئاشت بکرێنەوە و رێکبخرێنەوە چونکە هەردوکیان بە کەڵکن بۆ دادگاکانی سلێمانی.

٢. هەیبەتی دادگا کەم بۆتەوە. تا ئێستا چەند جارێ لەبەردەمی دادگادا تەقە بوە و جارێکیش یەکێ کوژراوە. بیناکەیشیان پچوکە و پاک و خاوێن نیە. بۆ ئەوەی هەیبەتی دادگا بە هێز بکرێ پێویستە:

أ. ژمارەیەکی باش پۆلیس بۆ دابینکردنی ئاسایشی ناوەوە و دەرەوەی دادگا تەرخان بکرێ.

ب. حیمایە بۆ حاکمەکان دابنرێ.

ج. خاوێنی بیناکە و دیوارەکانی رابگیرێ.

د. بیناکەی پشتی دادگا کە هی بلدیاتە بدرێ بە مان.

٣. وەزعی محکمەی تحقیق باش نیە چونکە:

أ. تەنیا یەک حاکم تحقیق هەیە و مەسەلەکانی لە سەر کەڵەکە ئەبێ.

ب. محکمە اجهزەی تحقیقی نیە وەکو: مختبر الادلە الجنائیە، جهاز طبع الاصابع، جهاز کشف السلاح...

٤. بۆ پێگەیاندنی حاکمی گەنج ئەتوانرێ معهد القضاء لە سەر شێوەی مەعهەدەکەی بەغداد دابمەزرێنرێ. لە سلێمانی ئیمکانی ئەمە هەیە.

٥. بۆ ئەوەی سەربەخۆیی قانونی خۆمان هەبێ و مادەم بەرەو خۆ جیاکردنەوە ئەچین لە پارتی پێویستە محکمەی تمییزی خۆمان لە سلێمانی هەبێ.

٦. عفوی خاص بۆ هەندێ تاوانبار دەرچوە ئەمە شتێکی باش نیە بۆ سومعەی محکمە. ئەمە یا نەهێڵرێ یان زۆر کەمتر بکرێتەوە.

٧. ئێستا ٣٧ نائیبی مدعی عام هەیە لە گەڵ سەرۆک و جێگرەکەی ئەبن بە ٣٩ کەس. ئەم ژمارەیە زۆرە و هەندێکیان ڕەنگە هێشتا بە کەڵکی ئەم ئیشە نەیەن چونکە بە واسیتە دانراون. مەرجەکانی مدعی عام بە گوێرەی قانونی عێراقی ئەبێ: عێراقی بێ، متزوج بێ، لایەنی کەم ٣ ساڵ خزمەتی هەبێ و ٢ ساڵیش لە معهد القضاء خوێندبێتی.

لە گەڵ ڕێزی بێئەندازەی

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦٣٧

تەعدیلی قانونی عقوبات و
قانونی ئەحواڵی شەخسی

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال **١٩٩٩/١٠/٢٠**

سلاوێکی گەرم و هیوادارم هەمیشە لە خۆشیدا بن

کاک روشدی تعدیلی قانون العقوبات ی تەواو کردوە. پێکەوە دانیشتین و سەر لە نوێ هەمو ئەو ماددانەی تعدیل یان تجمید کراون خوێندەوە و موناقەشە کرد و لە سەری رێک کەوتین. زۆر بە وردی و رێکوپێکی قانونەکەیان بژار کردوە. وا مسوەدەکەی ئەنێرمە خزمەتتان تکام وایە سەیری بکەن و هەر ئاڵوگۆڕێ بە پێویست ئەزانن بیکەن.

ئەم قانونە دوای ئەم تعدیل و تجمیدانە هێشتا دو نوقسانی تیایە:

١. ئەو غەرامەیەی دانراوە زۆر کەمە چونکە بە پێی دەسکەوتی رۆژانەی ساڵی ١٩٦٩ دیاری کراوە. نوسراوە ساڵێک حەپسی یان سەد دینار غەرامە. دەسکەوتی رۆژانەی کرێکاری (غیر ماهر) ئەوسا لە نیو دینار کەمتر بووە ئێستا لە پەنجا دینار زیاترە. ئەبێ بەو پێیە دەسکاری بکرێ.

بۆ ئەم مەبەستە کاک روشدی بە تەمایە شتێک ئامادە بکا کە لە گەڵ هەلومەرجی ئێستا بگونجێ و دادگاکان کاری پێ بکەن.

٢. هیچ ماددەیەکی تیا نیە بۆ سزادانی ئەو قاچاغچییانەی لێرەوە خەڵک ئەبەن بۆ ئەوروپا و دەستیان ئەبڕن یان دەستدرێژییان لێ ئەکەن. بۆ ئەمەش ئەبێ چەند ماددەیەک هەبێ کاک روشدی ئامادەی ئەکات.

بە گشتی ئێستا قانونەکە بژار کراوە لەو ماددانەی کە لە گەڵ مافەکانی مرۆڤ دا ناگونجێن و ئامادەیە بۆ پەسند کردن و کار پێ کردن ئەگەر جەنابت بە پەسندی بزانی.

لە گەڵ ڕێزی بێئەندازەی

نەوشیروان مستەفا

بەڵگە: ل. ٦٣٩

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال ١٩٩٩/١٢/١١

سلاوێکی گەرم و سلێمانی

هیوادارم هەمیشە شاد و سەرکەوتو بن

بە بۆنەی کۆبوونەوەی ئەمجارەی سەرکردایەتی‌یەوە بە چاکم زانی بیروڕای خۆمت دەربارەی گرتنی کۆنگرەی دوەمی یەکێتی بۆ بنوسم:

١. ماوەیەکی درێژ بە سەر بەستنی کۆنگرەی یەکەم دا تێپەڕیوە، کە ئەگەر هەلومەرجی کوردستان ئاسایی بوایە ئەبو لە دوای کۆنگرەی یەکەمەوە تا ئێستا چەندین کۆنگرەی تری تێدا ببەسترایە.

٢. پێم وایە هەلومەرجی ناوخۆی یەکێتی و هەلومەرجی سیاسی ئێستای دەوروبەرمان لە بارە بۆ بەستنی کۆنگرە، بە تایبەتی کە ئێستا کێشە و گیروگرگرفت لە ناو یەکێتی‌دا کەمە و، ئاشتی و ئاسایش لە ناوچەکەدا تا ئەندازەیەکی باش بەرقەرارە.


٣. وا پرۆژەیەک دەربارەی خۆئامادەکردن بۆ کۆنگرەی دوەم ئەنێرمە خزمەتتان، لەم پرۆژەیەدا ئەوەم لە بەر چاو گرتوە کە پێش کۆنگرەکە زۆری بابەت و کارەکانی گەلاڵە و ئامادە بکرێ و، کێشە و گیروگرفتەکان بەلادا بخرێن، بۆ ئەوەی کەمترین کێشە و گیروگرفت ببرێتە ناو کۆنگرە.

هیوادارم کەڵکێکی هەبێ.

لە گەڵ ڕێزی بێ‌ئەندازەی

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦٤٠


بروسکەنامە
٢٠٠٠

٢٠٠٠

١. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	٢٠٠٠/١/٣
٢. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	٢٠٠٠/٣/١٢
٣. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	٢٠٠٠/٣/١٧
٤. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	٢٠٠٠/٣/٢٣
٥. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	٢٠٠٠/٨/٢٥
٦. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	٢٠٠٠/١١/٤
٧. نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال	٢٠٠٠/١١/٦
٨. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	٢٠٠٠/١١/١١
٩. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	٢٠٠٠/١١/١٧

٢٠٠٠

لەم ساڵەشدا، هەردوو هێز هەوڵیان ئەدا، بۆچوونی خۆیان دەربارەی پەیوەندی لەگەڵ ئەوەی تر بخەنەڕوو، مەسعود بارزانی لە ٢٠٠٠/٣/١٢ لە نامەیەکدا بۆ مام جەلال، دەربارەی ئایندەی پەیوەندیەکانیان دەنووسێت: (گەڕانەوەی بڕوا و متمانە لە نێوانماندا کە مەرجێکی بنەڕەتی هەرە گرنگە، تا ڕێگە خۆشبێت بۆ ئاساییبوونەوەی بارودۆخی هەرێم و یەکبوونەوەی دەسەڵاتی بەڕێوەبردن و، ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمان و دامەزراندنی حکومەتێکی تازە..) سەرەڕای ڕێکەوتنامەی واشنگتۆن، باسی یەکگرتنی هەردوو حکومەت لە ئارادا نەبوو، نەک هەر ئەوە، بەڵکو متمانەش وەک پێویست نەبوو، لە هەمان نامەدا مەسعود بارزانی دەنوسێت: (ئەوەی سەرنجی ڕاکێشاین تەحەشوداتی ٤-٥ ڕۆژی ئەخیرە، کە ناتوانین لە مەرامی ئەم مۆڵدانە بگەین، بە تایبەتی کە کۆکردنەوەی هێزە عەسکەریەکانتان، بە درێژایی خەتی ڕووبەڕو بوونەوە..) ئەمە نیشانی ئەدات کە هیچ لایەک دڵنیانیە لەوەی تر و هەموو جوڵەیەک بە هێزەکان بە مەترسی زانراوە بۆ لاکەی تر، هەر هەمان ڕۆژ، مام جەلال وەڵامی مەسعود بارزانی داوەتەوە و دڵنیایکردوە کە جوڵانی هێزەکانیان، هیچ پەیوەندی بەوانەوە نیە و دەنوسێت: (لە جەنابتان شاراوە نیە کە شەڕ لە ناکاو ڕوو نادات، بەڵکو دەبێ زەمینەی سیاسی و عەسکەری و ئیعلامی و ناوخۆیی و دەرەوەی بۆ ساز بدرێت، کە شکور ئەوانە هیچیان لە کایەدا نین. بەم بۆنەیەوە دەمەوێ جەنابتان دڵنیا بکەمەوە کە (ی.ن.ک) دەستپێشخەر نابێت لە هیچ شەڕێکی خۆ کوژی دا لەگەڵ پ.د.ک...).

لە هاوینی ئەو ساڵەوە، یەکێتی کەوتە خۆ ئامادەکردن بۆ کۆنگرەی دووەم، بۆچونی جیاواز هەبوو لە ناو ڕیزەکانی یەکێتی، لەسەر شێوەی خۆ ئامادکردن، نەوشیروان مستەفا پێیوابوو کە کۆمیتەی ئامادەکردنی کۆنگرە، پێویستە لە نوێنەرانی مەڵبەند و کۆمیتەکان دروستبکرێت، نەک لە لێپرسراوەکانیان، ئەمە سەرەتایەک بوو، بۆ زیادبوونی بۆچوونی جیاواز، لە نێوان نەوشیروان مستەفا و مام جەلالدا و لە کۆنگرەشدا ڕەنگیدایەوە.

ناکۆکیەکانی نێوان هەردوو سەرکردەی یەکێتی، لە پێش کۆنگرەوە ئاشکرا بوو، زۆربەی ئەندامان هەستیان بەو ناکۆکیانە دەکرد، بەلام نامە ١٠ لاپەرەکەی مام جەلال لە ٢٠٠٠/١١/٤ دا بۆ نەوشیروان مستەفا، ناکۆکیەکانی ئاشکرا کرد و زیاتر تەقاندیەوە، ئەوە یەکەمجار بوو، کە مام جەلال بە ڕوونی بۆچونی خۆی دەربارەی هاوڕێ دێرینەکەی دەربڕێت، هەر بۆیە لە سەرەتاوە دەنوسێت: (هیوادارم بە سەرودڵێکی ڕوونەوە ئەم نامەیەی برای خۆت بخوێنیتەوە.... لەوەتەی تۆم ناسیووە من تۆم خۆشویستووە...تۆم بە نزیکترین هەڤاڵی خۆم ناسیوە و هەرواش ڕەفتارم کردوە....) هەروەها دەنووسێت (لە تۆران و خۆ دوورخستنەوەکانیشدا، من هەمیشە توند دەستم بە هاڤالایەتی و برایەتی تۆوە گرتوە....وە نەبێ بێ ئاگاش بووبم لە بیروبۆچونەکانت، یان لە قسەکانی ناحەزانەت بەرامبەر بە خۆم...) هەر لەو نامەیەدا لە چەند شوێنێک ستایشی دەکات و دەنوسێت: (من هەمیشە لایەنە باشە گەشە پرشنگدارەکانی خەباتی تۆ، شەخسیەتی تۆم لەبەرچاوو بووە...هیوام وابووە کە لە دوای وازهێنانم ئەمانەتەکە تەسلیم بە تۆ بکەم...بە درێژایی شۆڕش، تۆم وەک سکرتێری گشتی ژمارە (٢) ناسیوە و ناساندوە..)

مام جەلال باسی خاڵە سلبیەکانی نەوشیروان مستەفا دەکات و دەنوسێ (تصریحاتی نا مسئوولی خۆشت، لە دژی هەولێری و کەرکوکی و

هتدد...تەنانەت ڕەنگە بزانیت کە زۆر لە هەڤالان خواخوایان بوو هەر لە لەندن بیت...) لە بەشێکی تری نامەکەدا، باسی جوامێری نەوشیروان مستەفاش دەکات و دەنووسێت: (من ناتوانم لە بیری خۆمی بەرمەوە، کە تۆش ڤییەنات بەجێهێشت و شەهادەی دکتۆرات وازلێهێنا و ملی ڕێگەی پڕ لە خەتەر و کوێرەوەریی و ترسناکی و ناخۆشیت گرت و بوویتە پێشمەرگە..) نامەکەی بە چەند وشەیەک کۆتایی پێدێنێت و دەڵێت(هەقە واز لە قسەکردن لەسەر هەڤالانی سەرکردایەتی بهێنیت و بچیتەوە سەر قسە نایەبەکەی پێشووت: ببینە هەوێنی یەکێتی ناو ی.ن.ک و خۆت گوتەنی کەسمان لێ زیادنیە..) هەر دوای دو رۆژ و لە ٢٠٠٠/١١/٦ نەوشیروان مستەفا نامەیەکی ئاراستەی مام جەلال کردو و بەو نامەیە وازهێنانی خۆی لە یەکێتی دەردەبڕێت و دەنووسێت:(بە سپاسێکی زۆرەوە نامەکەتم وەرگرت. بێگومان نامەکەت، نیشانەی پەرۆش و خۆشەویستی و ڕێزێکی زۆرە لە برایەکی گەورەی بە وەفاوە بۆ برایەکی پچوک، کە بەشی زۆری تەمەنی لەگەڵ ئەو بەسەر بردوە. دڵنیام ئەو لوتفەی لەگەڵ من نواندوتە، لەگەڵ کەسێکی کەت نەکردوە. بەم بۆنەیەوە هەتا مردن خۆم بە منەتبار و قەرزار ئەزانم...) هەروەها دەنوسێت: (لە پێشەوە سپاسێکی بێپایانت ئەکەم سەبارەت بەوەی کە زۆر شتت بۆ ڕوونکردومەتەوە ڕەنگە پێشتر لە بەرچاوی من ئەوەندە ڕون و ئاشکرا نەبووبن، یان ئەسڵەن پێچەوانەکەی لای من زانرابێ... یەکێ لەو ڕاستییانەی تازە بەم نامەیە بۆم ڕونبۆتەوە ئەوەیە: قەت نەمئەزانی کە من لە ناو سەرکردە و کادر و ئەندامەکانی یەکێتیدا، بە تایبەتی هەولێری و کەرکوکی و بادینی، ئەوەندە چارەگران و نەویستراو و ناحەزم و، حەزیان بە بوون و مانەوەم نەبووە لە ناو یەکێتیدا و لە ولاتدا. بۆ من لە لایەکەوە ئەمە ئازاری ویژدانم ئەدا، چونکە بە ناهەقی ئەزانم بەرامبەر بە خۆم و، لە لایەکی ترەوە پرسیارێکی گرنگی لە لا

دروستکردم: کە بۆچی من لە ناو ڕێکخراوێکدا بمێنمەوە کە بەشی زۆری کادرەکانی بەو جۆرە سەیری من بکەن و من هەڵبسەنگێنن؟

بۆیە بەم نامەیە وازهێنانی خۆم لە ئەندامەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پچڕاندنی هەمو جۆرە ئیلتیزامێکی ڕێکخراوەیی و سیاسی خۆم لە گەڵی ڕائەگەیەنم..)

هەر دوای پێنج ڕۆژ، نەوشیروان مستەفا، نامەیەکی وازهێنانی لە یەکێتی ئاڕاستەی مەکتەبی سیاسیش کردوە..

هەر لەو ڕۆژەی کە وازهێنانەکەی بۆ مەکتەبی سیاسی نوسی، نامەیەکی کورتی لە مام جەلالەوە پێگەیشت کە تێدا نوسرابوو: (تکا و داوای برایانەم ئەمەیە: پەلە مەکە لە بڕیاری توند و تیژ و (قاطع)، مادام مەسەلەکە لە نێوان خۆم و خۆت دەستی پێکراوە، با پێکەوە سەیری بکەین، بە نامە و قسەکردن، ئەوسا بڕیاری وا بدەن...)

مام جەلال لە نامەی ٢٠٠٠/١١/١٧ دا، زۆر دڵنەوایی نەوشیروان مستەفا دەکات و دەنوسێت: (دیارە وەک لە نامەکەی پێشوشماندا، بۆم نوسیبوویت، شەرت نیە هەمووشیان وابن، یان تەواو بن، یان دروست بن. هەرچۆنێ بێت، بیروڕای برایەکی دڵسۆزتانە، کە زۆر تۆی خۆشدەوێت و زۆر هیوای پێتانە و زۆر پەرۆشی ئەمەشێتی، دەوری مێژوویی خۆت ببینیت، بە تایبەتی لەم قۆناغە چارەنووس سازەماندا...لە دڵی مندا، بەرامبەر بە خۆت تەنها و تەنها خۆشەویستی، هەستی برایەتی، دڵسۆزی و پەرۆشی هەیە، تەنها و تەنها تەقدیر و ڕێز و پێزانینی زۆری منی تێدایە بەرامبەر بە سەروەریەکانت، بە فیداکاریەکانت، بەو دەورە پڕ و بایەخەی لە مێژوی ی.ن.ک دا، بە تایبەتی لە کاتی شاخ و شۆڕشدا بینیوتانە... هەر لەو بارەیەوە دەنوسێت: (کاکە نەوە، تۆ ئێستا نەوشیروانی نوسەر و هاوولاتی سادە نیت بە تەنها، بەڵکو پێویستە باش

بزانیت و باش کاری پێبکەیت و چاک ئەرکەکەشی هەڵگریت، تۆ شەخسیەتێکی حیزبی ناسراو و دیاری، شەخسیەتێکی نیشتیمانی دیار و گەورەی، لەوەتەی هاتویتەوەش خەڵک بە ژمارە دووت دا دەنێت، لە دوای منەوە، پلەت بۆ دادەنێت...پێویستە تۆش لەگەڵ ئێمەمانان، بەلام بە زمانی گوڵەکە و لە چوارچێوەی خۆیدا، لە کات و ساتی خۆیدا، بە "صبری ئینقلابیەوە" پێکەوەمان بۆ گەشەپێدان کاربکەین. دەربارەی وازهێناکەی بۆی نووسیوە: (دیارە نە من و نە م.س کەس ئیستقالەی تۆ قبووڵ ناکەن! تەنانەت ئەوانەی پێشیان خۆشبێت. سەرەڕای ئەوەی کە نە وەختی هەیە و نە موبەڕیر...) لە کۆتایدا تکای لێدەکات کە: (داوای برایانەم لێت ئەوەیە کە دڵم، دڵی کاکە پیرەی خۆت تازە نەڕەنجێنیت و ئەوەندە لە خۆم ڕادەبینم، قسەکەم نەشکێنیت..) ئەو ساڵە، بە هێمنیەک لە نێوان پارتی و یەکێتی و گرژییەک لەناو ڕیزەکانی یەکێتی کۆتایی هات.

گەورەی بەڕێز ٢٠٠٠/١/٣

سەرۆکی هەرێمی کوردستان

پاش سلاو

١. لە سەر داوای کاک روشدی عەزیز لە مانگی کانونی یەکەمی ساڵی پاردا بۆ لێکۆڵینەوەی قانونی ئەحوالی شەخسی چەند جارێ دانیشتین. بەندە بە چاکم زانی کە ژنێکی شارەزایش بانگ بکەین بۆ ئەوەی لە بیروڕای ژنانیش ئاگادار بین و، یەکێ لە خۆیان بەشداری گفتوگۆکان بکا. بۆ ئەو مەبەستە خاتو هاوژین مەنمیمان بانگ کرد کە لە سکرتاریەتی یەکیتی ژنان و، لە سەنتەری راگەیاندنی ژنان و، سەرنوسەری رۆژنامەی ژیانەوەیە. خاتو هاوژین پێشتر مادە بە مادەی قانونەکەی بە وردی دراسە کرد بو و، شارەزاییەکی باشی هەبو لەو بوارەدا و، کەڵکی زۆرمان لێ وەرگرت.

٢. لە زنجیرەیەک گفتوگۆدا قانونەکەمان مادە بە مادە تاوتوێ کرد. بیروڕای نوێنەری ژنان لە هەندێ مەسەلەی زۆر گرنگ و حساس دا جیاواز بو لە هی ئێمە. هەمو ئەو ماددانەی بە پێی نصی صریحی قورئان دانراون، ئێمە دەسکاریمان نەکردن و، وەکو خۆی هێشتمانەوە. ئەوەی دەسکاریش کرابێ هەوڵ دراوە لە گەڵ گیانی قورئان دا ساز و گونجاو بێ.

وا مسودەی تعدیلەکان ئەنێرمە خزمەتتان.

٣. ئەوەی نوێنەری ژنان لەم قۆناغەدا داوای گۆڕینی ئەکەن هەموی بە ئێمە جێبەجێ ناکرێ، بە تایبەتی کە ئێستا ئیسلامی سیاسی لە گەشە کردن دایە و، سنوری دەسەلاتی ئێمەش تەسک بۆتەوە، بەلام ناکرێ هەمو داواکانیان لەم چەرخەیش دا پشت گوێ بخرێن. مستەفا کەمال سەرەتای بیستەکانی قەرنی رابووردو لە تورکیای ئەوسادا، کە لە کوردستانی ئێستا دواکەوتوتر بو، خەلافەتی لەغو کرد و جمهوریەتی لە جێ دامەزراند و، شەریعەتی لەغو کرد قانونی مەدەنی خستە جێگەی و، دنیایش وێران نەبو.

ئێمەیش پێویستە هەندێ هەنگاو بنێین لە سەر رێی کەمکردنەوەی تەئسیری لایەنە کۆن و نەگونجاوەکانی شەریعەت لە سەر قانونەکانی ئەم

زەمانە، بە تایبەتی ئەوانەی پێوەندییان بە ژیانی کۆمەڵایەتی و شارستانیی خەڵکەوە هەیە.

٤. یەکێ لەو مەسەلە گرنگانەی کە نوێنەری ژنان پێی لە سەر داگرت، مەسەلەی فرە هاوسەری پیاوە، کە لێرەدا ئێمە بە (معلق) ی هێشتومانەتەوە بۆ ئەوەی جەنابت دوابڕیاری لێ بدەی. ئەگەر ئەم بڕیارە بدرێ چەند ماددە و فەقەرەیەکی قانونەکە ئەبێ لەغو بکرێن یان دەسکاری بکرێن.

من خۆم لایەنگری ئەوەم فرەهاوسەریی پیاو بە تەواوی بە پێی قانون لەم قەڵەمڕەوەی ئێمەدا قەدەغە بکرێ و، پیاو بۆی نەبێ لە یەک هاوسەر زیاتری هەبێ.

٥. مەسەلەی تەڵاق کە نوێنەری ژنان پێی لە سەر دائەگرت بە دەس هەردولا بێ و، بەرامبەر بەوە ئامادە بون دەس لە مارەیی و نفقە هەڵبگرن، ئێمە موافەقەتمان لە سەر نەکرد.

٦. ئەگەرچی نوێنەری ژنان پێی لە سەر ئەوە دائەگرت کە کچ و کوڕ لە میرات گرتن دا یەکسان بن، بەڵام ئەمیش ئێمە موافەقەتمان لە سەر نەکرد و، وەکو خۆی هێڵرایەوە.

٧. لە هەندێ جێگە باسی ئەهلیەتی شەرعی و قانونی کراوە. بەندە لام وایە بە تەنیا ئەهلیەتی قانونی کافیە و پیویست بە شەرعیەکە ناکات، چونکە:

أ. ئەمە چەکێکی کوشندە ئەبێ بە دەس ئیسلامیەکانەوە بۆ سەندنەوەی ئەهلیەت لە هەمو ئەوانەی یەکێ لە فەریزەکانی ئیسلام، وەکو نوێژ، رۆژو، حەج، زەکات... بە جێ ناهێنن.

ب. هەمو قانونەکانی عێراق بە پێی شەرع داڕێژراون، لە بەر ئەوە کە قانونی بو شەرعیشە.

لەگەڵ رێزی بێئەندازەی

نەوشیروان مستەفا

بەڵگە: ل. ٦٤١

بەناوی خوای بەخشندە و میهرەبانەوە

برای خۆشەویستم مام جەلال بەڕێز **٢٠٠٠/٣/١٢**

سڵاوی برایانە **صلاح الدين**

بە هیوای خۆشی و کامەرانیتانم

لەگەڵ سوپاسی برایانەدا، نامەکەتان بە دەستی برای بەڕێزمان کاک عەبدوڵڵە ئاغای پشدەری، گەیشت.

ڕێز و تقدیرمان بۆ هەوڵ و تەقەلای ئاشتیخوازانەی کاک عەبدواللە ئاغای پشدەری و برایانی تر لە پێناوی چەسپاندنی ئاشتی و یەکلابوونەوەوی کێشەی سیاسی ناوخۆی هەرێمی کوردستانی عێراق. خوا پشت و پەنایان بێت.

بێگومان گەلی کوردستان و دۆستەکانی و گشت گەلی عێراق چاوەڕوانی چارەسەری هەتا هەتایی تەنگ و چەڵەمەی ناوخۆی کوردستانن، تا ڕێگەی ئایندەیەکی گەش و ئومێد بەخش بکرێتەوە.

ئێمە هەمیشە لەگەڵ ئەوە داین کە ئاشتی ناوخۆ سەقامگیرتر ببێت، بە جێ بەجێکردنی ڕێککەوتننامەی واشنگتۆن و چارەسەری عادیلانەی کێشەکە لەسەر بناغەی دیموکراتی و ئازادی و، گەڕانەوەی بڕوا و متمانە لە نێوانماندا کە مەرجێکی بنەڕەتیی هەرە گرنگە، تا ڕێگە خۆش بێت بۆ ئاسایی بوونەوەی بارودۆخی هەرێم و، یەکبوونەوەی دەسەڵاتی بەڕێوەبردن و، ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمان و دامەزراندنی حکومەتێکی تازە لە بەر ڕۆشنایی ئەنجامی هەڵبژاردنەکە، دەبێت هەموو لایەک ئەو ئەنجامە قبووڵ بکات.

هەروەها دەبێت هەموو حزب و گروپە سیاسیە نیشتیمانپەروەرەکان و هاووڵاتیان بە گشتی ئازادانە لەو هەڵبژاردنەدا بەشدار بن و مافیان بپارێزرێت بۆ چارەسەری کێشەکە.

بەلای ئێمەوە دەبێت ڕێککەوتننامەی واشنگتۆن، وەکو هەیە، جێ بە جێ بکەین، ئەویش کە حکومەوتێکی هاوبەش لەسەر ئەساسی ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ساڵی ١٩٩٢، پێک بهێنین و، پاشان پێکەوە هەڵبژاردنێکی ئازاد ئەنجام بدەین و، پابەندی ئەنجامەکەی ببین. خۆ ئەگەر لە بەر تەفسیراتی جیاجیا دەربارەی ڕێککەوتننامەی واشنگتۆن، نەتوانرا حکومەتێکی هاوبەش پێک بێت، ئەوە پێشنیار دەکەین کە دەست بە ئاسایی کردنەوەی بارودۆخی سەرانسەری کوردستان بکەین و هەڵبژاردن ئەنجام بدەین، لەم حاڵەتەدا، دەبێت هەر لە ئێستاوە تا ئەنجامدانی هەڵبژاردن هەردوولا پابەندی پرۆسەی ئاشتی ببین و، ڕێگە نەدەین هیچ شتێک دژی ئاشتی ڕوو بدات و، پابەندی روحیەتی ڕێککەوتننامەی واشنگتۆن بمێنین و پێمان باشە و بە پێویستی دەزانین لیژنەی باڵای ئاشتی (HCC) زووتر کۆ ببێتەوە و باسی ئەم مەسەلە ئەساسیە بکات و هانگاوی عەمەلی بەرەو جێ بەجێ کردنیان بهاوێژرێت.

لە هەموو حاڵەتێکدا بۆ سەرکەوتنی هەڵبژاردن دەبێت ئارامگیری کرابێت و، ئازادی دەنگدان بۆ گشت هاووڵاتیان و لایەنێک لە گشت ناوچەکانی هەرێم زامن کرابێت و، هەوڵ بدەین چاودێرانی نێودەوڵەتی ئامادەی پرۆسەی هەڵبژاردنەکە بن.

دووپاتی دەکەینەوە کە بەلای ئێمەوە گرنگ ئەوەیە شتێک بکەین تا باری ئاسایش و ئاشتی لە هەرێمدا بپارێزین و، پرۆسەی ئاشتی سەقامگیرتر و چەسپاوەتر بێت، تا گەلی کوردستان زیاتر دڵنیا بێت و بڕوای بە ئومێدی ئێستا و ئایندەی بێت و، ڕێز و حورمەتی مەسەلەکەمان لە جیهاندا پتەوتر ببێتەوە.

بەلام، بەداخەوە، ئەوەی سەرنجی ڕاکێشاین تەحەشوداتی ٤-٥ ڕۆژی ئەخیرە، کە ناتوانین لە مەرامی ئەم مۆڵدانە بگەین، بە تایبەتی کە کۆکردنەوەی هێزە عەسکەریەکانتان بە درێژایی خەتی ڕوو بە ڕوونەوە، بارودۆخی هەرێم دەشڵەژێنێ و ئاسایشی هاووڵاتیان دەخاتە مەترسیەوە.

ئێمە هیچ پاساوێک بۆ مۆڵدانی هێزەکانتان نابینین، بە تایبەتی کە رۆژانی جەژنی پیرۆزی قوربان و جەژنی پیرۆزی نەورۆز لە ئارادایە. هەر بۆیەش هیچ پێویستیەک بە تەحەشوداتی هێزەکانتان نابینین کە لەگەڵ رۆحیەتی پرۆسەی ئاشتی ناگونجێت.

خوای پەروەردەگار پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت لە پێناوی خێر و پێشکەوتنی میللەتەکەماندا. لەگەڵ سوپاس و پیرۆزبایی گەرم بە بۆنەی هاتنەوەی جەژنی پیرۆزی قوربان و نەورۆزەوە.

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٦٤٣

برای خۆشەویستمان جەنابی کاک مسعودی بەڕێز **٢٠٠٠/٣/١٧**

سلاوێکی برایانەی گەرم..

بە هیوای شادی و خۆشی و کامەرانیتانم.

دووبارە پیرۆزبایی جەژنەکانی قوربان و نەورۆزتان لێ دەکەمەوە، هەروەک پیرۆزبایی یادی ڕزگارکردنی دڵو قودسی کوردستانتان لێ دەکەم.

بە سوپاسەوە، نامەکەی جەنابتانم دوێنێ ٣/١٧ بەدەست گەیشت، پێم وایە خۆتان هۆی دواکەوتنەکەی دەزانن.

نامەکەی جەنابتان لە لایەن هەڤالانی "م.س" ەوە زۆر ئیجابی هەڵسەنگندرا، تەنها ئەوە نەبێ کە پەیوەندی بە تەحشودانی " هێزی.پ.ک" ەوە هەبوو، کە بە پێویستی دەزانم جەنابتان لە هۆیەکانی ئاگادار بکەمەوە، هەر چەندە کاک فەریدونمان راسپاردبوو کە ئێوەی لێ ئاگادار بکاتەوە.

راستی یەکەی " ٣ " هۆی هەبوو:

١. لەسەرچاوەی باوەرپێکراوەوە ئاگادارکراین کە حکومەتی عێراق "تحشداتی" هەیە: پێنج لیوایان لەگەڵ "٢" کەتیبە دەبابە و دوو کەتیبە تۆپخانە هێنابووە ناوچەکانی قەرەهەنجیر + بانی مەقان+ شوانی سەرخاسە+ قادر کەرەم. هێزێکی " الحرس الجمهوری" ی تریان هێنابوو بۆ "معسکر خالد" لە قۆڵی کفری- جەلەولا- خانەقینیش هەم هێزیان هێنابوو هەم "مجاهدین خلق".

٢. "پە کە کە" لە دوای گەرانەوەی وەفدەکەمان لە تورکیا کەوتبوونە خۆیان و هێزیان خستبووە ئینزارەوە، ترسی ئەوەمان هەبوو، بگەرێنەوە بنکەکانی پێشوی خۆیان و بلاوەی لێ بکەن بە ناوچەکەماندا بۆیە بە پێویستمان زانی خۆمان نەختێ ئامادەبکەین بۆ پەکخستنی پیلانێکی وا گەر هەیان بێت.

٣. ماوەییەک لەمەوبەر "فرضیات" یکمان دابوو، بە باشمان زانی "٣" نیشان بە تیرێک بشکێنین.

برای خوشەویستمان جەنابی کاک مەسعود...

لە جەنابتان شاردراوە نیە کە شەڕ لە ناکاو روو نادات، بەڵکو دەبێ زەمینەی سیاسی و عسکری و ئیعلامی و ناوخۆیی و دەرەوەی بۆ ساز بدرێت، کە شوکر ئەوانە هیچیان لە کایەدا نین.

وا چەندین رۆژیش تێپەری شوکر هیچ شتێک روی نەداوە، دڵنیاشم هیچ روو نادات.

بەم بۆنەیەوە دەمەوێ جەنابتان دڵنیا بکەمەوە کە (ی.ن.ک) دەستپێشکەر نابێت لە هیچ شەڕێکی خۆ کوژی دا لەگەڵ (پ.د.ک) و هەمیشە هەوڵدەدات بۆ یەکالا کردنەوەی کێشەکان بە شێوەیەکی سیاسی و ململانێ ی ئاشتیخوازانە.

دوای ئەو روون کردنەوەیە دێمە سەر خاڵەکانی تر:

ئێمە پێمان باشە رۆژی کۆبوونەوەی " HCC " بکرێت و لەمەودوا هەموو هەفتەیەکیش کۆببێتەوە بۆ باسکردنی خاڵە گرنگەکانی نامەکەتان و رێککەوتننامەی واشنگتۆن. پێمان باشە دەست بە ئاسایی کردنەوەی بارودۆخی سەرانسەری کوردستان بە گشتی و شارەکانی کوردستان بە تایبەتی بکرێت لە ناو پرۆسەی ئاسایی کردنەوەشدا باسی دانانی حکومەتێکی هاوبەش و مەجلیسێکی ئینتیقالی بکرێت، چونکە ئێمە پێمان وایە گەر ئاسایی کردنەوەی بە چاکی و راستی بەرێوە بچێت گیروگرفتەکانی تر بە ئاسانی چارەسەر دەکرێن لەسەر هەڵبژاردنیش پێشنیارەکەی جەنابتمان بەلاوە پەسەندە کە ئامارگیری زوو بکرێت و ئازادی و سەرخستنی دەنگدان بۆ هەموو هاوولاتیان لە هەموو ناوچەکانی هەرێم دا بۆ گشت لایەک دابین بکرێت و هەڵبژاردنەکەش لەژێر

چاودێرانی نێودەوڵەتی ئەنجام بدرێت و لە پێشەوەش هەموو لایەک بەڵێن و بڕیار بدەن کە بە ئەنجامی هەڵبژاردنە ئازادەکە رازی بین.

ئێمەش زۆرمان پێ باشە کە بە هەموو توانایەکەوە هەوڵبدەین ئاشتی و ئاسایش لە هەرێمدا، لە هەموو کوردستانی ڕزگاردا بپارێزین و پرۆسەی ئاشتی و ئاسایی کردنەوەی سەقامگیر و چەسپاو بێت. هەروەها ئەوەندەی دەشکرێ خاڵەکانی رێککەوتنامەی پێکەوە و خۆمان پێکەوە جێ بەجێ یان بکەین.

پێشنیارێکم هەیە، هیوادارم بە دڵتان بێت:

پێم وایە هەردوولامان تەلەفۆنێکی سکیورمان هەیە بۆچی خەتێک لە نێوان هەردووکمان دانەمەزرێنین و ناوبەناو پێکەوە قسە بکەین، پێم وایە بۆ هەوڵی یەکترپرسینیش بێت و ئاڵوگۆری بیروراش هەبێت هەر باشە، جا گەر پێتان باش بوو، با هەردوولامان لەگەڵ دۆستان قسە بکەین بۆ دامەزراندنی ئەو خەتە.

لە دواییدا دووبارە رێز و سڵاومان بۆ جەنابتان دووپات دەکەینەوە و خوای گەورە یاریدەدەری هەموو لایەکمان بێت لە پێناوی چاکە و سەرخستنی کوردایەتی دا، لە پێناوی عێراقێکی دیموکرات و فیدراڵ و پەرلەمانی دا.

ئیتر هەر خۆش بن بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٤٦

لە: مسعود بارزانی **٢٠٠٠/٣/٢٣**

بۆ برای بەڕێز مام جەلال **ژمارە: ١٧٤**

سلاوێکی گەرم

نامەی رۆژی ٢٠٠٠/٣/١٧ جەنابتان رۆژی ٢٠٠٠/٣/٢٢ گەیشتە دەستم. هۆی دواکەوتنی تعطیلاتی جەژن و نەورۆز بوو، خۆشم بۆ چەند رۆژێک لە بارزان بووم، ئەمرۆ ٢٠٠٠/٣/٢٣ کۆبوونەوەی م.س/ مان کرد و بە ایجابیەوە نامەکە هەڵسەنگێنرا وە داوامان کردوە لە برادەران هەرچی زووتر کۆبوونەوەی HCC ئەنجام بدەن کە بەداخەوە بۆ ٢٠٠٠/٣/٢٢ پێ را نەگەیشتن. وەک ئاگاداریان کردم بڕیارە رۆژی ٢٠٠٠/٣/٢٥ دابنیشین و داواشمان لێ کردون کە بچنە ناو مسائلی سەرەکی و ئەساسی وە بە گیانێکی برایانە و مەسئولانە دراسەتی هەموو بابەتەکان بکەن وە دەبێ بە هەردوکیشمان بە جیدی پاڵ بە پرۆسەکەوە بنێین بۆ سەرکەوتن.

بۆ تەلەفۆنی تایبەتیش زۆرمان پێ باشە وە با هەردوکمان هەوڵی خۆمان بدەین وە یەکتری ئاگادار بکەینەوە.

لە کۆتایی دا داواکارم خوای گەورە دەستمان بگرێت بۆ گەڕانەوەی ئاشتی و تەبایی لە سەرتاسەری کوردستانی خۆشەویست دا.

بەڵگە: ل. ٦٤٨

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال **٢٠٠٠/٨/٢٥**

سلاوێکی گەرم

هیوادارم هەمیشە لە خۆشی‌دا بن

ئەو ڕۆژە کە باسی پێکهێنانی کۆمیتەی ئامادەکردنی کۆنگرە کرا بڕیار درا: لە هەر مەڵبەندێ یەکێ و لە هەر مەکتەبێ یەکێکی تێدا بێ. لە بەر ئەوەی هەندێ برادەر قسەکانی من بە جۆرێکی کە لێک ئەدەنەوە ئەو کاتە بە چاکم نەزانی هیچ تەعلیقێک بدەم. ئەمڕۆ بە هۆی کاک عومەری سەید عەلی‌یەوە زانیم کە جۆری پێکهاتنی کۆمیتەکە چۆنە. ڕاستیەکەی من هەندێ تێبینیم لە سەری هەیە، هەندێ لە برایانی کارگێڕی مەکتەبی سیاسی‌یش وەکو قسەم لە گەڵ کردن لەم ڕووەوە لە گەڵ من هاوبیرن، تێبینیەکانم ئەمانەیە بە چاکی ئەزانم عەرزی جەنابتانی بکەم:

١. ئەوانەی بونەتە ئەندامی کۆمیتەکە هەموویان لێپرسراوەکانی مەڵبەند و مەکتەبەکانن، واتە ئەندامی م س یان کۆمیتەی سەرکردایەتین و، حاڵی حازر مەسئولی پلەی یەکەمن لە دەزگاکانی یەکێتی‌دا. بۆ ئامادەکردنی کۆنگرەیەک کە یەکێ لە ئەرکە گرنگەکانی هەڵبژاردنەوەی ئەندامانی کۆمیتەی سەرکردایەتی‌یە، ئەم هەمو ئەندامانەی کۆمیتەی سەرکردایەتی تێدا بێ، من بە باش و بە ڕاستی نازانم، چونکە ئەگونجێ بوترێ ئەمانە لە ئێستاوە، لە ڕێگەی ئەم کۆمیتەیەوە، زەمینە بۆ هەڵبژاردنەوەی خۆیان خۆش ئەکەن.

٢. کارگێڕی مەڵبەندەکان هەموویان بە هەڵبژاردن هاتون و لە ناو ئەواندا و لە ناو ئەندامانی مەکتەبەکانی ڕێکخستن و ڕاگەیاندن و دەزگاکانی تردا کادری بە توانا و لێوەشاوە هەیە کە بۆ ئەم کارە ئەشێن، هەقە کۆمیتەکە لە نوێنەرانی مەڵبەندەکان و مەکتەبەکان پێک بهێنرێ نەک لە مەسئولەکانیان، بەلام

ئەندامێکی کارگێڕی م س مەسئولیان بێ. بەمەیش هەم کۆمیتەیەکی بێلایەن دروست ئەبێ کە بنکە ڕێکخراوەییەکانی یەکێتی ئەوسا ناتوانن گلەیی لێ بکەن، هەم کۆمەڵێ کادری کەم ناسراویش لە ناو بنکەکانی یەکێتیدا زۆرتر ئەناسرێن و دێنە پێشەوە.

لە گەڵ ئەوپەڕی ڕێزی

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦٤٩

هەڤاڵ و برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز **٢٠٠٠/١١/٤**

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە، و هیوادارم بەسەرودڵێکی رونەوە ئەم نامەیەی برای خۆت بخوێنیتەوە و چی راست و رەوایە پەسەندی بکەیت و چی واش نیە بۆم روون بکەیتەوە:

یەکەم: دەمەوێ بەوە دەست پێ بکەم کە لەوەتەی تۆم ناسیوە، من تۆم خۆش ویستوە، و لەوەتەی لە نزیکیشەوە یەکترمان ناسیوە، هیوایەکی زۆرم پێت بووە، بۆ خزمەت کردنی رێبازی پێشکەوتنخوازی کوردایەتی و بڵاوکردنەوەی بیروباوەڕی نوێی پێشکەوتنخواز و خزمەت کردنی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان.

دووەم: رەنگە لە بیریشت بێت کە هەر لە دامەزراندنی (ی.ن.ک) هوە من تۆم بە نزیکترین هەڤاڵی خۆم زانیوە و هەرواشم رەفتار کردوە لەگەڵ هەڤالانی تر. رەنگە لەبیرت بێت کە هەر لە گەڕانەوەم بۆ سەر ٣ سنوورەکە و تێکچوونت لەگەڵ هەڤالانی نەمر عەلی و خالید، من نەک لەگەڵ تۆ وەستام بەڵکو بڕیاری گەڕانەوەشم دا بۆ درەوە لەسەر ئەوە.

بەدرێژایی کاتی شۆڕشیش لەهەمو کارێکی گرنگ و (مونعطفێک) دا من بە هەمو توانامەوە لەگەڵ تۆ وەستاووم. جگە لە توندوتیژی و کوشتن لە شارەکان دا و هەندێ هەلوێستی تر بە بیرم نایەت لەتۆ دابڕاو یان دوور بووبم.

سێیەم: لە تۆراندن و خۆدورخستنەوەکانیش دا من هەمیشە توند دەستم بە هەڤاڵایەتی و برایەتی تۆوە گرتووە.

چوارەم: لەدوای راپەرین و کۆنگرەی یەکەمین و هەڵبژاردنیشدا من تۆم پێشنیار کرد بۆ سەرۆکایەتی حکومەت تۆ خۆت رەتت کردەوە

پێنجەم: کە بڕیاریشت دا بچیتە دەرەوە، من لێرە هەر سوربووم کە دەبێ تۆ لە م. س دا بمێنیتەوەو لەخەبات و فیداکاری‌یەکانت بەولاوە چیکەت بۆ حساب نەکرێت و لەسەر حساب نەکرێت. لەو ماوەیەشدا من برایەکی باش بوومە، و هەمیشە هەولم داوە کە برایەتی و هەڤاڵەتی و ڕێزو خۆشەویستی بۆت دەرببڕم.

شەشەم: وەنەبێ بێ ئاگاش بووبم لە بیروبۆچوونەکانت. یان قسەکانی ناحەزانەت بەرامبەر بەخۆم، هەر لەپێش کۆنگرەوە کە هەولی سەرەکی‌تان ئەوە بوو "مام جەلال تەحجیم بکەن" و کۆنترۆڵی بکەن و ئەوە بوو بەرێککەوتن لە گەڵ کاک د. فوئاد و بەهۆی کاکە حەمە و داڕێژەرانی پەیڕەو لە هەمو دەسەلاتەکانی سکرتێری گشتی بێ بەشتان کردم. جگە لەوەی جەوێکی وات دروست کرد بوو لە پێشەوە، پاشان وەزعی کۆنگرەکە زۆر گۆڕا، کە کەسانی وەک ...... ئەستێرەی گەشی ئاسمانەکەی بن، یان وەنەبێ ئاگام لە قسە و بۆچونەکانی لەندەن و دەرەوەشت نەبووبێت، بگرە زۆریم بۆ گێڕدراوەتەوە. کەچی من هەرگیز دەستم لە ئاڵقەی برایەتی و هەڤالایەتی تۆ بەر نەداوە و تاکو بۆشم بلوێ و بکرێ دەستی هەر لێ بەرنادەم، هەر بۆیەش ئەم نامەیەت بۆ دەنووسم: من هیچ پێویستیەکم نەک بە ماستاوکردن بەڵکو بە موجامەلەش نیە، خۆشەویستی و ڕێز و تەقدیری زۆر و زەوەندی خۆمی لێ دەرکەی بەرامبەر بە خەبات و فیداکاری و هۆشیاری و تواناکانی خۆت کە هەر ئەوانەش، و هەر ئەو هیوایەم کە پێیانم بووەو هەیە، سەرچاوەی سەرەکی هەلویستەکانم بوونە بەرامبەر بە خۆت و هاندەری دەست گرتنم بوونە بەو برایەتی و هەڤالایەتی‌یەوە لەگەڵ خۆت. دیارە لایەنێکی عاتیفی برایانەشی تێدایە.

من هەمیشە لایەنە باشە گەشە پرشنگدارەکانی خەباتی تۆ، شەخسیەتی تۆم لە بەر چاو بووە و لە بەر چاویشە. هەربۆیەش لایەنە سەلبیەکان و لاساریەکانی ناوبەناوی خۆتم پێ داپۆشتوە لە دڵودەرونی خۆمدا.

من هەمیشە هیوام وابوو کە لە دوای وازهێنانم ئەمانەتەکە تەسلیم بە تۆ بکەم: بە پێشنیاری خۆم جێگری سکرتێری گشتی داندرا و پێم وایە بە درێژایی شۆڕش تۆم وەک سکرتێری گشتی ژمارە "٢" ناسیوە و ناساندوە و هەر واشم گوێ لێ گرتویت و بەقسەشم کردویت. دیارە لە کۆنیشەوە تا ئێستە ناوبەناو بیروبۆچون و هەڵوێستی جیامان هەر هەبووە، بەرامبەر بە هاوکاری و هاوخەباتی کورد و عەرەب و بەرەی نیشتمانی عراقی و رەفتار لەگەڵ هەڤاڵانی خۆمان و توندوتیژی لە گەڵیان لە سەر بچوکترین یان شتی زلیش. من خۆم هەمیشە و ئێستەش لە گەڵ چاک کردنی هەڵە و نەهێشتنی کەموکورتی هەڤاڵان و گەشەپێدانیانم: لەگەڵ ئەوەم کە چاکەیان لەبەرچاو بگرین: بۆ نموونە من ناتوانم لە بیر خۆمی بەرمەوە کە شەهیدانی نەمر عەلی و خالید و کاکی کاکان بەنامەی من هاتنە دەرەوە و ژیانیان و گیانیان لە سەر دانا.

نەشمتوانی لەبیر خۆمی بەرمەوە کە د. خەسرەوی نەمر و کاک عومەر فەتاح بە ئیشارەتێکی تۆ وازیان لە پلە و پایە و ژیان و گوزەرانی خێروخۆشی خۆیان هێنا و ملی شاخ و ناخۆشیەکانیان گرتەبەر یان تەنانەت هەمو ئەوانەی لەسەرەتای (ی.ن.ک) و شۆڕشە نوێیەکەمانەوە، لەگەڵمان بوونە رەنجیان داوە، ئارەقەیان رشتووە، با هەمو شتێکیان بە دڵم نەبووبێت بەڵام ناتوانم فەرامۆشی چاکەکانیان بکەم. رەنگە لەوەدا و لە هەندێ شتی تریش دا لەگەڵ تۆ بیرو بۆچوونی جیاوازمان هەبێت. بەڵام دیسان بەینی ئێمەی تێک نەداوە.

خۆشت دەزانی لە ئەنجامی ناکۆکی یە ناڕاست و صراعە نامەبدەئیەکانی ناو ی.ن.ک و توندوتیژی خۆشت لە گەڵ هەڤاڵان و هەندێ (تەصریحاتی

نامەسئولی خۆشت لە دژی هەولێر و کەرکوکی و هتد) چ جەوێکی ناحەزانە بەرامبەر بە خۆت دروست بووبوو، تەنانەت رەنگە بزانیت کە زۆر لە هەڤالان خوا خوایان بوو هەر لە لەندەن بیت و کە هەندێ جار تصریحاتی وات دەدا کە تۆ سەر بەخۆیت و ی.ن.ک نیت دەبوو بە جەژن لەلای هەندێک لە سەرەوە بگرە تا ناو کادرانیش تەنها کەسێک کە لێرە بیروبۆچونی خۆی بەرامبەر بەلایەنە گەشە و خەبات و فیداکاری و زانیاری و سەقافەت و توانای تۆ، دیفاعی کردبێت و پینەی لایەنە سەلبیەکانیشی کردبیت و پاساوی بۆ هێنابیتەوە. کاکی خۆت بووە!! بۆچی کاکە نەوە؟ پێت من ئێستا زۆر لاواز و بێ کەسم لەناو ی.ن.ک دا؟ لەخۆشتم بیستوەو لە زۆربەی هەرە زۆری هەڤالانیشم بیستوەو خۆشم دەبینم و دەبیستم و هەستی پێ دەکەم کە لە وەتەی ی.ن.ک هەیە من وەک ئێستە خۆشەویست و رێزدار نەبوومە لە ناو ی.ن.ک و خەڵکدا؟

ئەی بۆچی من هەمیشە و ئێستەش دەست بە برایەتی و هەڤالایەتی تۆوە دەگرم. جگە لەو هۆیانەی لەسەرەوە باسم کردن و هەندێ شتی تریش هەنە:

١. من پیاوێکی بە ویجدان و راستگۆم لەگەڵ مێژوی ی.ن.ک و گەلەکەم.

من ناتوانم لەبیری خۆمی بەرمەوە کە تۆش ڤییەنات بەجێ هێشت و شەهادەی دکتۆراکەت واز لێ هێنا و ملی رێگەی پر لە خەتەر و کوێرەوەری و ترسناکی و ناخۆشی گرت و بوویتە پێشمەرگە و چویتە ولات لە کاتێکدا عراقێکی بەهێزو زەبەلاح، ئێرانێکی شاهەنشاهی و تورکیاش دژی شۆڕشی ئێمە و ی.ن.ک بوون.

٢. من ئێستەش ئەو گوتەی نایابەی تۆم لەگوێدا دەزرنگێتەوە کە لە دۆڵە (نیی) پێت ووتم کە با ئێمە گۆڕ بەجێ بهێلین و ولات بەجێ نەهێلین!

٣. من هەرگیز دەوری تۆ، رۆڵی جوامێرانەی تۆ لە گەشەپێدانی شۆڕش، وە لە گەشەپێدانی کۆمەڵە و ی.ن.ک، لە بیر ناکەم و لە یادمن.

٤. من هەرگیز ئەوەش لە بیر ناکەم - کەهەندێ جاری لێ دەرچێت - تۆش برا بچوکێکی باش و دڵسۆزو بە پەرۆشی بەندەی موخلیستان بوویتە.

٥. من هێشتا پێم وایە نە ی.ن.ک و نە مام جەلال و نە هەڤاڵانی ژێر و بە پەرۆشی ناتوانن، نابێ، ناشێ دەست لە کاکە نەوە هەڵگرن، لە کەفائەتی، لە هۆشیاری‌یەکەی، لە زانینەکانی، لە خوێندەواری یەکەی جگە لە رابووردوی پڕ لە خەبات و فیداکاریش، بۆیە پێویستە و دەبێ و راست و رەواشە هەوڵدەین لایەنە سەلبیەکانی بەلاوە بنێین و نەیهێڵین و ماوەی بۆخۆش کەی دەوری خۆی لە خزمەتی ی.ن.ک دا بنوێنێت، لەخزمەتی کوردو کوردستان دا بێت.

جا کاکە نەوە با بێینە سەر لایەنە سەلبیەکان:

١. هەمومان بەخۆشتەوە، ئەهمیەتی یەکێتی ریزەکانی ی.ن.ک دەزانین. خۆت خاوەنی پێشنیازی پێشخستنی کۆنگرە بوویت. لای خۆم گوتت پێویستە بە ریزێکی یەکگرتووەوە بچینە کۆنگرەوە، پێویستە هەمو ناکۆکیەکان لە پێشەوە لابەلا بکەین. خۆشت گوتت کەسمان لێ زیاد نیە.

جا کەی رەفتارو تصریحاتی تۆ لەگەڵ ئەو گوتانەی خۆت یەک دەگرنەوە! هەر لە منەوە کە پەلاری لە لاوەی تێ دەگریت تا سەر کۆسرەت و جەبار و ملازم عومەر، و ئەرسەلان و برایانی ئاڵای شۆڕش و هەندێکی کۆنە سۆشیالست و ئینجا هەولێر و کەرکوکی و بادینیەکان لەسەر کێ قسەت نەکردوە!!؟

من بە گۆڕی شەهیدەکان هی خۆمم لە دڵ نەگرتوە، هەرچەندە کەم نیە کە لە ناو ئوتومبیل‌دا بە دوو فەرماندەی هەولێری دەڵێیت: جەلال تاڵەبانی نەبا (مام جەلالیش نا) - ئەم سەگبابە عەرەبانەی (مجلس اعلام) دەدایەوە سەدام و هەولێرم پێ دەگرتەوە!! بەڵام زۆرم پێ ناخۆشە وا بیر بکەیتەوە کە ئێمە کەسانێک کە پەیمانمان لە گەڵ مۆرکردون، پێش من خۆت لە گەڵیان مۆرت

کردوە، بدەینەوە دەست کێ؟ رژێمی ئەنفال و کیماباران و کوشتوکوشتار و کورد فەوتاندن؟! پاشان چۆن دەبێ بیرێکی وا ساویلکە بە مێشکی پیاوێکی ژیر و هۆشیاری وەک تۆ گوزەر بکات کە بەوە سەدام هەولێرمان دەداتەوە؟ یان بۆ دەبێ لای ئەوان بیڵێیت! بۆ گەر بیرو بۆچونی وات هەیە لەگەڵ خۆم باسی ناکەیت؟! دیارە دەزانی من دژی ئەو بیروبۆچونانەم بەلام هەق نیە تۆ ئەسڵەن وا بیر بکەیتەوە! یان تصریحاتی وا بدەیت. ئەمە لای خەڵک بە ناکۆکی لە گەڵ من، لە گەڵ سیاسەتی من لێک دەدرێتەوە!

هەر لەسەر جیاوازی نیشاندان لە سیاسەت لەگەڵ بەندەی موخلیستان، تا گەڕامەوە خەریک بوون هەمو حیزبە عێراقیەکان و ئینجا هەمو حیزبەکانی هاوپەیمانی خۆشمان لە سلێمانی دەرکەن! کە بووە هۆی نارەزایی ئێران و مجلس و دەعوەو مشکع و حشع و هەموو عەرەبەکانی کە لێرەن و وتاری توندوتیژی بێ جێش لەسەر زەحمەتکێشان نوسرا و هتد.

٢. لەسەر هەڤاڵان کۆسرەت و ئەرسەلان و هەندێکی تریشت هەر قسە دەکەیت، شتی واش دەڵێ ی، لە جێی واش دەیڵێ ی، کە دەبێتە کۆسپ لە پێش ئەوەی خۆشت دەتەوێ!

٣. لەگەڵ برایانی دێرینی ئاڵای شۆڕش کە زۆربەی هەرە زۆریان کادری زۆر باش و کاری زۆر باش بۆ ی.ن.ک دەکەن باش نیت، بەڵکو لێیان دەخوێنیت. من پرسیارێکت (بۆ نمونە) لێ ئەکەم چ موجیبە تۆ لای کەسوکاری شەهیدێک کە ویستویانە مەلا بەختیار وتارێکیان لە سەر شەهیدەکەیان بۆ بنوسێت، دژی مەلا بەختیار قسە بکەیت؟!

٤. پێشتریش بۆم باس کردیت، کە ترسێکت خستۆتە دڵی کادرەکانی کەرکوکی و هەولێری و بادینیەکانیش کە تۆ دژیانی. حەز دەکەم بە من باوەڕ بکەیت، بەمەلا باوەڕ بکەیت بە هەندێ کەسی ماستاوچی، وەڕس و بێکار باوەڕ نەکەیت ئەمە ئینتیباعی بەشی <u>هەرەزۆری</u> کادرەکانی ئەو سێ شوێنە!

بۆ نمونـە: لـەم رۆژانـە هەنـدێ کـادری بـادینی هاتونەتـە لام و دەڵێن کـاک نەوشـیروان لـەجیاتی دڵمـان بداتـەوە، و هانمـان بـدات بـۆچی دەمانکاتـە (هەرچیوپـەرچی) و (خـوێڕی و هیچوپـووچ) کـە گوایـا گوتوتـە ئـەم جـۆرە کەسانەن کە هاتون بۆ سلێمانی؟!

کاکە نەوە کە تۆ هاتیتەوە، پێکەوە وامـان قسـە کرد کە تۆ هـەوێنی یـەکێتی ناو یەکێتی بیت، دڵی هەڤاڵان بدەیتەوە. سـەرەتای ئیش هـەمو یەکبوونـە ئـەویش نابێ هەتا هەر برینێ کە لـە دڵدا هەیـە سارێژی نەکەیت نـەک برینـە کۆنـەکانی بکولێنیتـەوە. مـن لێت ناشـارمەوە هـەمو هـەڤالانی م.س حەمـەی لـێ دەرچێت، ترسی ئەمەیان هەبوو کە گۆیا من تۆم هێناوەتەوە بۆ دژایەتی ئەوان. خۆشت دەزانی من هەر ئەوەندەم ئاگا لە هاتنەوەکەت بوو کە بە کـاک دلێرا پرسـت پـێ کردبووم و منیش زۆر بە گەرمی پێشـوازیم لـە هاتنەوەکـەت کرد. ئەوەشـم لـێ راسپاردی کە من لە پێش هـاتنەوەی تۆ خـەریکی چـاک کردن و گەشـە پێدانی بـووم، بۆیە داوام وابـوو بـە تصـریحاتی ئـەولا ئـەملا، گیروگـرفتم بـۆ دروست نەکەیت!

ئێسـتەش نـەچووە بچێت بـۆ ئـەوەی مەهزەلـەی کۆنگرەی یەکـەم دووپـات نەبێتـەوە، هەقـە قـۆڵ و بـازوی برایـەتی و هەڤالایـەتی لـە گـەڵ هـەمـوان لـێ هەڵکەیت و لە روی شەخسـی و کۆمەڵایـەتی و تعارفـاتی راستەقینەوە، لـە گـەڵ هەموان برا و دۆست و قسەخۆش و موجامیل بیت بۆ چاک کردنی وەزعـەکان و گەشـەپێدانی ی.ن.ک یـش زۆربـەی هـەرەزۆری پـێ یـان باشـە و لـە پـێش هەموشـیان بـرای دڵسـۆزتان دەسـتی داوەتـێ و لێشـی ناکشـێتەوە و پەشـیمان نەک نیە بەڵکو سور و بەردەوامە لە سەریان. هەقە واز لـە (تصـریحاتی) نـارەوا بەخۆشت بهێنیت بە تایبەتی لە مەجلیسـی جۆراوجـۆر و خـەڵک دا وەک ئـەوەی لە دژی خەڵکی فەلەستین لە ماڵی لیوا کەمال دات! و هەقە واز لە قسە کردن لـە

سەر هەڤاڵانی سەرکردایەتی بهێنیت و بچیتەوە سەر قسە نایابەکەی پێشوت: ببیە هەوێنی یەکێتی ناو ی.ن.ک خۆت گوتەنی: کەسمان لێ زیاد نیە. ناکۆکیەکان پێش کۆنگریس لابەلا بکرێن. بە ریزێکی یەکگرتوو بچینە کۆنگرەوە. لەوێش گۆڕین، گەشەپێدان، وەک پێویستە، چۆن پێویستە دەیکەین بەڵام قسە لە سەر یەک کردن هەمو لایەک دەشکێنێ و سووک دەکا، تەنانەت منیش کە ئێوە یەکترتان سوک کرد، سوک دەبم لەگەڵتان.

سەرەڕای هەمو ئەوانەش، ئەو قسە و قسەلۆکانە، ئەو جۆرە تصریحاتانە، هیچ موشکیلەیەک چارە ناکات، بەڵکو گرێ کوێرەکان تێیدا دروست دەکات.

برای دێرین و خۆشەویستم کاکە نەوە

هیوادارم لێم زویر نەبیت، چونکە من هەم خۆت و هەم دڵی تۆم زۆر لا پەسەندە، و هەرچەندە نەختێک لێت زویر بوو بووم، بەڵام خۆت دەزانی من دڵم چۆنە و هەر زوو بە شنەبای رابووردوی پڕ لە سەروەریت تەپوتۆزەکەیان گەسک درا لە دڵم. لە دواییدا دەڵێم:

حاجی کەسێکە بێ کەس بۆ ئێوە قوڕ دەپێوێ

بەقسەی دەکەی زەریفە نایکەن بەلا لە خۆتان

هەر بژی بۆ

برای دێرین و هەڤاڵی دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٥٠

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال **٢٠٠٠/١١/٦**

هەمو کاتێکتان شادو،

هیوادارم هەمیشە تەندروست و کامەران و سەرکەوتو بیت

بە سپاسێکی زۆرەوە نامەکەتم وەرگرت. بێگومان نامەکەت نیشانەی پەرۆش و خۆشەویستی و ڕێزێکی زۆرە لە برایەکی گەورەی بە وەفاوە بۆ برایەکی پچوک، کە بەشی زۆری تەمەنی لە گەڵ ئەو بە سەر بردوە. دڵنیام ئەو لوتفەی لە گەڵ من نواندوتە، لە گەڵ کەسێکی کەت نەکردوە. بەم بۆنەیەوە هەتا مردن خۆم بە منەتبار و قەرزار ئەزانم. لە وەڵامدانەوەکەیشی‌دا بۆیە دواکەوتم، یەکەم: ویستم هەندێ لەو برایانەی دڵم ئێشاند بون ئاشتیان بکەمەوە و،

دوەم: بۆ ئەوەی بڕیارێکی بە پەلە نەدەم و فرسەتێکی درێژتر بە خۆم بدەم بۆ تاوتوێکردنێکی هەمە لایەنەی مەسەلەکان لە ناو هۆش و لە ناو دەرونی خۆم دا.

وا ئێستایش کە هەندێ لەو برایانەم ئاشت کردۆتەوە و، خۆیشم بەو پەڕی ئاسودەیی خاترەوە، دوای مشتومڕێکی زۆر لە ناو دەرونی خۆمدا، گەیشتمە قەناعەتێکی ویژدانی، وەڵامی نامەکەتان بۆ ئەنوسمەوە:

١. لە پێشەوە سپاسێکی بێپایانت ئەکەم سەبارەت بەوەی کە زۆر شتت بۆ رون کردومەتەوە رەنگە پێشتر لە بەرچاوی من ئەوەندە رون و ئاشکرا نەبوبن، یان ئەسڵەن پێچەوانەکەی لای من زانرابێ.

٢. هەروەها سپاسێکی بێپایانت ئەکەم: سەبارەت بەوەی هەمیشە پشتیوانێکی بەهێز و پشتێکی ئەمین بوی بۆ من، هەروەها سەبارەت بەو رێزنانەی لە من و رابوردوی منت ناوە، هەروەها سپاسێکی بێپایانت ئەکەم سەبارەت بە هەمو رەخنە و گلەییەکانت، سەرزەنشت و لۆمەکانت، دیاریکردنی لایەنە سەلبییەکانی رەفتار و گفتارەکانی من. من لە لایەنی خۆمەوە هەمویانم قبوولە و پێم وایە هەمویان دڵسۆزی و خۆشەویستی برایانە و دۆستانە و هاورێیانەیان لێ ئەبارێ. ئەگەر کێشە و گیروگرفتم بۆ دروست کردوی، بە ئەنقەست نەبوە، لە بەر ئەوە داوای لێبوردنت لێ ئەکەم.

٣. هەرچیەکت بیستۆتەوە و هەرچیەکیان بۆ گێراویتەوە، پاکانە کردن بە خۆم رەوا نابینم، باوەڕ بە چەندێ ئەکەیت ئەوە خۆت بڕیاری ئەدەی، بەڵام حەز ئەکەم ئەوە بزانیت کە من منداڵەکانی خۆمم فێر کردوە تۆیان لە من خۆشتر بووێ.

٤. یەکێ لەو راستییانەی تازە بەم نامەیە بۆم رون بۆتەوە ئەوەیە: قەت نەمئەزانی کە من لە ناو سەرکردە و کادر و ئەندامەکانی یەکیتیدا، بە تایبەتی هەولێری و کەرکوکی و بادینی، ئەوەندە چارەگران و نەویستراو و ناحەزم و، حەزیان بە بون و مانەوەم نەبوە لە ناو یەکێتیدا و لە وڵاتدا. بۆ من لە لایەکەوە ئەمە ئازاری ویژدانم ئەدا چونکە بە ناهەقی ئەزانم بەرامبەر بە خۆم و، لە لایەکی ترەوە پرسیارێکی گرنگی لە لا دروست کردم: کە بۆچی من لە ناو رێکخراوێکدا بمێنمەوە کە بەشی زۆری کادرەکانی بەو جۆرە سەیری من بکەن و من هەڵبسەنگێنن؟

بۆیە بەم نامەیە وازهێنانی خۆم لە ئەندامەتی یەکیتی نیشتمانی کوردستان و پچڕاندنی هەمو جۆرە ئیلتیزامێکی رێکخراوەیی و سیاسی خۆم لە

گەڵی رائەگەیەنم و، بە نامەیەکی جیاوازیش برایانی بەڕێزی مەکتەبی سیاسی ئاگادار ئەکەم.

٥. من خۆم ئارەزوم وایە لە وڵاتەکەی خۆم دا، و لە شارەکەی خۆم دا، لە سایەی دەسەڵاتی ئێوەدا بژیم و، خەریکی ڕێکخستنەوەی سەر لەنوێی ژیان و کارەکانی خۆم بم، ئەگەر ئەمەیش بە پەسند یان بە باش نازانن ئەوا شرۆشیتاڵی خۆم ئەپێچمەوە و ئەگەڕێمەوە بۆ لەندەن.

لە گەڵ ڕێز و خۆشەویستیی بێئەندازەی

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦٦٠

هەڤاڵ و برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز **٢٠٠٠/١١/١١**

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە،

هەر ئێستا نامەکەتانم وەرگرت، زۆر سوپاس.

تکا و داوای برایانەم ئەمەیە: پەلە مەکە لە بڕیاری توند و تیژ و (قاطع)، مادام مەسەلەکە لە نێوان خۆم و خۆت دەستی پێکراوە، با پێکەوە تێری بکەین، بە نامە و قسەکردن، ئەوسا بڕیاری وا بدەن.

من نەختێ نەخۆشم، ئەگینا ئەهاتم بۆ لاتان، هەرچۆنێ بێت (صبری إنقلابی) باشە.

هەر بژی بۆ

برای دێرین و دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٦٢

کاکە نەوەی بەڕێز ٢٠٠٠/١١/١٧

بە سڵاوێکی برایانەی گەرمەوە، بە پێویستی دەزانم ئەمانەی خۆم کە بەراست و ڕەوایان دەزانم پێتان رابگەینم.

دیارە وەک لە نامەکەی پێشوشمان دا، بۆم نوسیبوویت، شەرت نیە هەمووشیان وابن، یان تەواو بن، یان دروست بن. هەرچۆنێ بێت، بیروڕای برایەکی دڵسۆزتانە، کە زۆر تۆی خۆشدەوێت و زۆر هیوای پێتانە و زۆر پەرۆشی ئەمەشێتی، دەوری مێژویی خۆت ببینیت، بە تایبەتی لەم قۆناغە چارەنوس سازەمان دا.

<u>یەکەم:</u>

١. دڵنیابن کە هیچ شتی خراپ و دژ بە خۆم و لە تۆوە کەس باسی نەکردووە،

گەر باسیش کرابێت، لە بیرم نیە، کە ئەمەش نیشانەیەکی ترە کە نە بە هەندم وەرگرتووە و نە لە دڵم گرتووە.

٢. لە دڵی مندا، بەرامبەر بە خۆت تەنها و تەنها خۆشەویستی، هەستی برایەتی، دڵسۆزی و پەرۆشی هەیە، تەنها و تەنها تەقدیر و ڕێز و پێزانینی زۆری منی تێدایە بەرامبەر بە سەروەریەکانت، بە فیداکاری یەکانت، بەو دەورە پڕ و بایەخەی لە مێژوی ی.ن.ک دا، بە تایبەتی لە کاتی شاخ و شۆڕشدا بینیوتانە.

ئەوانەش بە هیچ شتێک ناسڕێنەوە لە دڵی مندا، هیچ گەردەلولێکیش تۆزیشیان لێ هەڵناسێنێت، چ جای بیان جووڵێنێت.

<u>دووەم:</u>

١.ئەو شتانەی لە زمانی هەڤاڵانی هەولێر و کەکوک و بادینانەوە بۆم باسکردبوویت، بەلای منەوە – وا نیە وەک بۆی چویت، گوایا نا خۆشەویستی

و قین بێت لە تۆ- بەڵکو (ترس و نیگەرانی) و رەنگە "خەیبەتوئەمەلیش" بێت. هەموو ئەوانەی لای من گلەیی کردوە، یان وایان کردوە، من بیان بیستمەوە، پەرۆشی برایەتی و هەڤالایەتی تۆیانە، پێیان ئەستەمە، پێیان ناخۆش و ناڕەوایە، وا لە تۆ ببینەوە، خۆ گەر راست نین، بۆیان راست بکەرەوە، گەر راستیشە دڵیان بدەرەوە و ئاشتیان بکەرەوە، وەک چۆن لەگەڵ کۆسرەت، عەدنان، ئەرسەلان کردووتە.

٢.منیش کە بۆم نوسیت، بۆ چەند شتێک بوو:

یەکەمیان: بۆ ئەوەی ئەو دەورەی لە تۆ رەچاو دەکەم، لە مێشک و دڵ و دەرونی خۆمدا بۆتۆم داناوە، بێتە دی و پیادەی بکەین. دەوری هەوێنی یەکێتی ریزەکان، دەوری رێوشوێنی ژیرانە، دەوری راستکردنەوەی هەڵەکان، بەلام بە زمانی گوڵەکە.

دووەمیان: پێم خۆشە، هەموو کەس، تۆی خۆش بووێت، تۆ برا و هەڤاڵی خۆشەویستی هەموولایەک بیت، هی هەمووان بیت.

سێیەم: کە برایەتیە راستەقینەکەشت کردن، حەتمەن هەر تۆ براگەورەیان دەبیت، سەبارەت بەوەی لێپرسراو، مامۆستا،،براگەورەی هەموویان بوویت، من پێم وایە، بە دڵەوە دەیڵێم گەر وابیت لەگەڵیان، کەسیان لاریان لەوە نیە.

کاکە نەوەی خۆشەویست:

١.پێش گەرانەوت و کە باسی گەرانەوەت هاتە کایەوە، هەموو برادەران کە ساردیان هەبووە لە گەڵت – دەتوانم بڵێم کاکە حەمەی لێدەرچێت- یەکە یەکە و دوو دوو هاتنە لام، پرسیاریان کردوە و سۆراغیان دەکرد: کە بە هەموویانم گوت کاکە نەوە بە گیانێکی نوێ و هەوێنی تەبایی و برایەتیەوە، هەموویان پێخۆشحالی خۆیان نیشان دا: تەنها ترسیان لەوە بوو کە من لە هەموو هەڵوێست و بۆچونێکدا بە تایبەتی لە ناحەزی کردنی ئەواندا پشتی تۆ بگرم.

کە بۆم روونکردنەوە، شتی وا نە لای من و نە لە لای تۆ لە بیروبۆچونماندا نیە، شادییان دەربڕی: هەندێ جار تۆ دەڵێی (١٣) ئەندامی م.س. دژی تۆن، من ئەڵێم بە مانای دژایەتی یەکێک شک نابەم، بەڵام بە مانای نیگەرانی، ترس، هەر لە قین و تۆڵەسەندنەوە، بەڵێ وایە.

هەقە تۆش ئەمەیان لە دڵا نەهێڵیت، زۆریش ئاسانە.

٢.کاکە نەوە، تۆ ئێستا نەوشیروانی نوسەر و هاوولاتی سادە نیت بە تەنها، بەڵکو پێویستە باش بزانیت و باش کاری پێ بکەیت و چاک ئەرکەکەشی هەڵگریت، تۆ شەخسیەتێکی حیزبی ناسراو و دیاری، شەخسیەتێکی نیشتیمانی دیار و گەورەی، لەوەتەی هاتویتەوەش خەڵک بە ژمارە دووت دا دەنێت، لە دوای منەوە، پلەت بۆ دادەنێت، خۆشمان لە رۆژنامە و بڵاوکراوەدا هەر تومان وا ناو هێناوە کە دوای من ناوت هاتووە و سەروی هەمووانی تر.

دەمەوێ پێشت بڵێم، باوەر بکەن، تەنانەت یەک تاکە بۆڵە، گلەیی، نارەزاییم لەسەر ئەوە لە کەس نەبیستوە و بۆم نەهاتووە.

جا بەراستی هەقە و لێم زویر مەبە، بە پەرۆش و سۆزەوە، پێت دەڵێم: هەقە تۆش لەو ئاست و بە پێی ئەو شەخسیەت و ئەرکەی کەوتۆتە سەر شانت، لەو ئاستەدا بیت، زۆر لە خۆت بکەیت تا هەرواش رەفتار بکەیت.

چوارەم:

هەموو ئەوەی لێت داوا دەکەم، کە هەوێنی برایەتی و تەبایی بیت، کە برای دڵسۆز و بە پەرۆشی هەمووان بیت، کە لە کەسیان نەخوێنیت، هەموو ئەوانە بەمانای وازهێنان نیە لە دەستنیشان کردنی هەڵە و کەموکورتی و ناکۆکی نارەوا و خراپە و هتد..

بەڵکو پێویستە تۆش لەگەڵ ئێمەمانان، بەڵام بە زمانی گوڵەکە و لە چوارچێوەی خۆیدا، لە کات و ساتی خۆیدا، بە "صبری ئینقلابیەوە" پێکەوەمان بۆ گەشەپێدان کاربکەین.

بیبوورە، من پێم وایە، تۆ هەر پێویستیت بەوە نیە کە لەملاو ئەولا لەسەر هەڤالان و کەموکورتیەکانیان بدوێیت، سەبارەت بەوەی کە:

١.منیش لە زۆر شت هاوبیرتم و زۆربەی خەڵک، واتی دەگات ئەوەی کردوشمە،

هەر بە "فیتی تۆ" بووە، جگە لەوە پێکەوە لەسەر شتە سەرەکیەکان قسەمان کردوە و پێکهاتووین. خۆشتان خاوەنی ئەو قسەیە بوویت کە پێش کۆنگرە پێک بێین، یەک ریز بچینە ناو موئتەمەرەوە، خۆت خاوەنی ئەم رەئی یە بوویت کە :کەسمان لێ زیاد نیە.

٢.ئەمە خزمەتی ئامانج و بۆچونەکان ناکات.

٣.ئەمە دەبێتە هۆی رەنجدان و زویربوونی هەندێک کە پێویستمان پێیانە.

٤.دەبێتە هۆی شکاندنی هەندێک، کە راست و رەوا نیە، بیان شکێنین.

<u>پێنجەم:</u>

دیارە نە من و نە م.س، کەس ئیستقالەی تۆ قبووڵ ناکەن! تەنانەت ئەوانەی پێشیان خۆش بێت. سەرەرای ئەوەی کە ناراست و نا رەوانە، سەرەرای ئەوەی نە وەختی هەیە و نە موبەرڕیر، ئەوە لەگەڵ ئەو سۆز و بەڵێنەشت بە پێچەوانەوەیە کە چەندین جار تیکراری دەکەیتەوە و کە " بۆ یارمەتیدانی من" کار دەکەیت و یەکێک لە هۆکانی سەرەکی هاتنەوەکەشتە.

جا یارمەتی من بەوە دەبێت، باسی ئیستقالە لە کۆری تریشدا نەکەیت، بەڵکو هاری کاری من بیت، هاوکارم بیت، وەک لێت رەچاودەکرێ، قۆڵ و بازوی جوامێری خۆتانەی ، خۆت ئاسایی، لێ هەڵکەیت و پێکەوە دەست لە دەست و پشتیوانی لە خەڵک و جەماوەری خۆمان، کادر و ئەندامانی خۆمان بڕۆین بەرەو سەرخستنی کۆنگرە و کردنی بە کۆنگرەی یەکێتی و تەبایی و گەشەکردن، چاک دارێژتنەوەی پرۆگرام و پەیرەو و سیاسەتەکانمان، خۆ

سازدان بۆ گەشەپێدان و نویێ کردنەوەی سەرکردایەتی، دەزگاکانی حیزبی، حکومەتی هێزی پ.ک و مەکتەبەکان.


جا من داوای برایانەم لێت ئەوەیە کە دڵم، دڵی کاکە پیرەی خۆت تازە نەرەنجێنیت و ئەوەندە لە خۆم رادەبینم، قسەکەم نەشکێنیت و

ئیتر هەر بژی بۆ

هەڤاڵی دێرین و برای دڵسۆزت

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٦٣



بروسکەنامە

٢٠٠١

٢٠٠١

١. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	٢٠٠١/١/١٣
٢. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	٢٠٠١/١/٢١
٣. مام جەلال بۆ مسعود بارزانی	٢٠٠١/٧/٢٥
٤. مەسعود بارزانی بۆ مام جەلال	٢٠٠١/٧/٢٩

٢٠٠١

لە سەرەتای ئەو ساڵەدا و لە ٣٠ کانونی دوهەمدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دوای دواکەوتنی نۆ ساڵ، کۆنگرەی دوهەمی خۆی لە سلێمانی گرت و کێشەکانی ناو ریزەکانی یەکێتی بە ئاشکرا هەستی پێدەکرا، بە تایبەتیش لە نێوان مام جەلال و نەوشیروان مستەفادا.

ئەو ساڵە، زۆرترین نامە لە نێوان مام جەلال و مەسعود بارزانی دا ئاڵوگۆرکراوە، ناوەرۆکی نامەکان زیاتر پەیوەندیان هەبوو بە شیتەڵکردنەوەی رێکەوتنامەی واشنتۆن لە نێوان پارتی و یەکێتی دا.

مام جەلال لە نامەی ١٣ و ٢٠٠١/١/٢١ کە ئاراستەی مەسعود بارزانی کردوە، داوای هاوکاری مالی لە بارزانی دەکات و ئەوەش بە مافی خۆی زانیوە وەک چۆن لە رێککەوتنامەی واشنتۆن دا هاتوە.

بۆچونی جیاواز سەریهەڵداوە دەربارەی ئەوەی ئایە رێککەوتنەکە وەک یەک پاکێجە سەیردەکرێت یان جیا جیان وەک مام جەلال لە نامەی ٢٠٠١/٧/٢٥ دا باسی دەکات و مەسعود بارزانیش لە وەڵامی نامەکەیدا کە لە ٢٠٠١/٧/٢٩ بە پێچەوانەوە، رێکەکەوتنەکە بە یەک (پاکێج) دەبینێ.

یەکێتی لەبەر باری ئاڵۆزی دارایی، زۆر زیاتر لە پارتی پەلەی بوە لە جێبەجێکردنی رێککەوتنامەکە و ئاسایکردنەوەی پەیوەندیەکانی نێوان هەردو هێز، لەوانە یارمەتی دارایی بۆ ئیدارەی سلێمانی و کردنەوەی مەکتەبەکانی

هەردولا لە شـارەکان و ئاسـایکردنەوەی هـاتوچۆ و گەرانەوەی ئاوەرەکـانی شەڕی ناوخۆ و ئازادکردنی زیندانیانی سیاسی و کۆمەڵێک کێشەی تر.

مەسعود بارزانی و پارتی زۆر بە پەلە نەبون و لەو نامەیەی بارزانیدا کە ئاراستەی کە مام جەلالی کردوە لە ٧/٢٩، دەنوسێت: (هەردولامان سەرچاوەی داهاتمان هەیە، لەگەڵ ئەوەشدا وەک پارتی نکوڵیمان نەکردوە لە التزاماتی مالی خۆمـان..)، ئەمە لە کاتێکدا مـام جەلال لە چەند نامەیەکدا باسـی برایم خەلیل دەکـات وەک سـەرچاوەی سـەرەکی داهـاتی کوردسـتان، کە لەژێـر دەسـەڵاتی پارتیدایە.

لەو ساڵەدا پەیوەندیەکان بەرەو ئاسایی بون دەچون و چەند جارێ کاری حیزبی و پیشـەیی هـاوبەش کراون و وەفدی هـاوبەش نێراون بۆ دەرەوەی کوردستان.

٢٣/١/١

بۆ برای زۆر خۆشەویستمان کاک مەسعود بارزانی بەڕێز ٢٠٠١/١/١٣

بە سڵاوێکی برایانەی گەرمەوە، سوپاسی خۆم و هاورێکانی سەفەرەکەمتان پێ ڕادەگەیەنم سەبارەت بەو پێشوازی یە گەرم و میوانداری یە چاکە و بەرێکردنە برایانەتان.

هیوادارم سەردانەکانمان و گفتوگۆکەمان مایەی گەیاندنەوەمان بێت بەو ئامانجەی خۆتان فەرموتان و منیش پێم زۆر باش بوو ئامانجی بردنەوەی نێوانمان بۆ دۆخی جاری جارانی.

لە دوای گەرانەوەش باسێکی ئیجابی تێروتەسلم بۆ هەڤالانی (م.س) ی (ی.ن.ک) کرد و هەموشیان زۆر پێ ی دڵشاد بوون. دوای گفتوگۆ لەگەڵ و لەبەر ڕووناکی ئەو قسانەی لەگەڵ هەردوو دیپلۆماتە ئەمریکیەکان کردمان و دوای قسەکردن بە تەلەفۆن لەگەڵ ئەمریکیەکان و ئینگلیزەکان بۆم دەرکەوت کە ئەوان داوای هەندێ شتی مەلموسمان لێ دەکەن بۆ ئەوەی ئیدارەی نوێ ی ئەمەریکا هاوکار و پشتیوان و پارێزەرمان بێت.

بە تایبەتی ئەنجومەنی ئینتیقالی و پارە.

هەڤالانی (م.س) یش کە لە ڕۆژی دووشەمەوە ئامادەی پێشوازین لە برایانی (م.س) ی (پ.د.ک) ئەم خالانە پێشنیاز دەکەن بۆ جەدوەلی کۆبونەوەکان، دیارە بە هینەکانی ئێوەشەوە.

١. نامەی هەردوولا بۆ ئەمەریکا کە وەفدێکی موشتەرەک بیبات و هەوڵدەن زەمینەش بۆ پێکەوەچونی جەنابتان و برای موخلیستان خۆش بکەن.

٢. تەواوکردنی وەرەقەکانی واشنتۆن- ئەوەندەی دەکرێ-.

٣. هەماهەنگی لە بەرامبەر (UN) و دانانی نوێنەر لە نیۆیۆرکیش بۆ بەدواچونەوەی کارەکانی ئێرە.

٤. هەماهەنگی سیاسی و ئەمنی و مالی موشتەرەک.

٥. هەماهەنگی لە هەڵوێست دا لە حکومەتەکانی ناوچەکە.

٦. کاروباری تیجارەت و هاتوچۆ.

٧. هەڵوێست لە یەکەکە و هەر هێزێکی تر بێتە هۆی ئاژاوە و گێرەشێوێنی.

٨. کشانەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە بەرامبەر یەکتر و لابردنی سەیتەرەکان لە نێوان هەردوولا.

براگیان جەنابی کاک مەسعوودی بەڕێز

بڕای دڵسۆزتان دوو داوای لە خودی جەنابتان هەیە و هیوادارم دڵم نەشکێنیت و لە تەقدیری سەفەرەکانم و هەوڵوکۆششم لەناو (ی.ن.ک) دا بۆ گەرانەوەی برایەتی و هاوخەباتی لەگەڵتان بۆ دۆخی جاری جارانی و لەبۆ بەدیهێنانی دەستکەوتی گەورەی نیشتیمانی و نیشاندانی یەک ریزی بۆ ناوەوە و دەورەوە، بۆ دۆست و دوژمن، هەردووکیانم بۆ جێبەجێ بکەن.

<u>**یەکەم:**</u> مەسەلەی ئەنجومەنە ئینتیقالیەکە ببڕێنینەوە، پەسەندکردن (٣) مانگ سەرۆکایەتی بۆ نوێنەرێکی (پ.د.ک) و (٣) مانگەکەی تریش بۆ نوێنەرێکی (ی.ن.ک)، کە ئەمەش هەم مەسەلەی سەرۆکایەتی ئیقلیمی لای ئێمە و هەم مەسەلەی پەرلەمان و مەحکەمەی تەمییز دەبڕێنێتەوە.

<u>**دووەم:**</u> مەسەلەی بەشی (ی.ن.ک) لە گومرگەکە، ئەویش بەوەی ئەمر بکەیت – تەنانەت گەر بە یارمەتی و کۆمەکی برایانەشی دادەنێیت- بە دانی (دە) ملیۆنەکەی مانگەکانی نەدراون، و لە سەری ئەم ساڵەشەوە بۆ (٣) مانگ (٢٠) ملیۆن و پاشان ببێتە پانزە ملیۆن.

برای خۆشەویست جەنابی کاک مسعودی بەرێز

دڵنیـــام جەنابتـــان هەلـــومەرجی خـــۆی و عێراقـــی و نـــاوچەییەکە بـــاش هەڵدەســـەنگێنیت و لە پێنـــاوی برایەتـــی و یەکێتـــی ی ریزەکـــان و دەســـتکەوتی گەورەی موشـــتەرەکی نیشـــتیمانی و دەربـــازبوونی هەمومـــان لە خەتەری ئاراســـتەکراومان و بـــن بەســـت و تەنـــگ و چەڵەمەکە هەنگـــاوی دلێـــرانە و جەسـورانە دەنێیت و چـی پێویسـت بێت دەیکەن، چـونکە پێم وایە جەنابیشـت وەک برای دڵسـۆزتان لەم بـاوەر و قەنـاعەتەن کەڵێک هـاتنە پیش، تەنـازول بـۆ یەکترکـردن، هـاری کـاری و هاوکـاری یەکترکـردن سـەروەی یە و سـەدقات لە سازش و تەنازول بـۆ بێگانە باشـترە. گەلەکەشـمان بە چاکە و پیـاوەتی بۆمـان دادەنێت.

ئیتر تکایە سڵاوم بە هەموان بگەیەنە و چاوەنواری هیمەتی جەنابتانم.

و هەر بژین بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٧٠

برای بەرێز جەنابی کاک مسعود بارزانی ٢٠٠١/١/٢١

سلاوێکی گەرم

سوپاس بۆ نامەکەتان و ناردنی وەفدی (م.س) ی پارتی بۆ سلێمانی.

وا دیارە شوکر سەرکەوتن بەدەست هاتووە و بە هیوای سەرکەوتنی زیاتریش لە کۆبونەوەکانی داهاتوودا هەتا هێنانەدی هەمو بەندەکانی رێککەوتن نامەی واشنتۆن.

بە پێویستی سەرشانی خۆمی دەزانم دیسان داوا لە جەنابی برای خۆم بکەمەوە کە هیمەتی خۆی بکات - بە بەردەوامی- بۆ هەرچی زووتر و باشتر جێ بەجێ کردنی هەمو بەندەکانی رێککەوتن نامەکەی واشنتۆن و پێکەوەش هەوڵی خۆمان بدەین بۆ بردنەوەی نێوان و هاوکاری و هاوپەیمانی (ی.ن.ک) و پارتی بۆ دۆخی جاری جارانی برایەتی و تەبایی.

چونکە وەک جەنابیشت دەزانی ئیمساڵ وا دیارە ساڵێکی گرنگ دەبێت، جگە لەو مەترسیانەی ناوخۆ و لاوەکی لەسەر کوردستانە رزگارەکەمان و هەردوو حیزبە سەرەکییەکە و هەمو تاقیکردنەوەکەش.

بۆیە پێویستە جەنابتان و برای موخلیستانیش لە ئاستی لێپرسراوی نیشتیمانی خۆمان دابین و ماوە نەدەین گلەییمان بێتە سەر، لەم بوارەدا دڵنیاتان دەکەمەوە کە من بە هەمو هێز و توانامەوە ئامادەی هاوکاری و هاریکاریم لەگەڵ جەنابتان.

لە دوییدا دووبارە تکا دێرینەکەم دووپات دەکەمەوە لە جەنابتان تاکو هیمەت بکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکەی ئەنجومەنی ئینتیقالی و پارمەتی ناوچەکەی ئێمە.

ئێمەش وا بەرەو کۆنگرە دەچین، بێ گومان ئەم پێکهاتنەوەمان شنەبای برایەتی و تەبایی نێوان بەسەر کۆنگرەدا هەڵدەکات.

رێز و سڵاوی گشت هەڤاڵانی لای خۆمانتان پێ رادەگەیەنم و سڵاویشم هەیە بۆ هەمو برایانی لای ئێوە بە تایبەتی کاک علی مامۆستای پەنجا و پێنج ساڵی لەمەو بەرم و کاک نێچیرڤان بارزانی.

ئیتر هەر خۆش بن

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٧١

برای خۆشەویستمان جەنابی کاک مسعود بارزانی بەرێز ٢٠٠١/٧/٢٥

سڵاوێکی برایانەی گەرم

شادی و خۆشی و سەرفرازیتانم داوایە.

لەم هەلومەرجە دژوار و ناسکەدا کە ئەزمونی گەلەکەمان پێدا تێپەر دەبێت، لە کاتێک دا لە ئاسۆی چەندین لاوە هەرە شەروپیلانگێری بەدی دەکرێت، بە جۆرێک کەوا رەچاودەکرێت هەمومان بکەوینە بەر مەترسی هێرش و هەڵمەتی دوژمنان و کایە و مایەمان لە مەترسیدا بێت، ئا لەم کاتەدا بە پێویستم زانی، بە واجبی سەرشانی خۆمم دانا بە هەمو دڵسۆزی و پەرۆشەوە بۆ کوردایەتی و بەرهەمی خوێنی شەهیدانمان و بۆ برایەتی و هاوخەباتیشمان دڵی خۆمتان بۆ بکەمەوە و ئەوەی پێم راست و رەواو پێویستە بیخەمە بەر دەستتان و بەرچاوتان بەهیوای ئەوەی جەنابیشتان بیخەنە بەر دادگای ویجدانی خۆتان و بڕیاری راست و رەوای لێ بدەن:

١. هیچ رەوای هەق نیە، پرۆسەی ئاشتبوونەوەمان بخرێتە کوێرە رێ ی ناهاتی و چەند شتێک پێکەوە گرێ بدەین بە پێچەوانەی رێککەوتننامەی واشنتۆن کە جەنابتان زۆر جار ستایشی دەکەن و ئەهمیەتەکەی باس دەکەن پابەندی خۆتانی پێ دووپات دەکەنەوە. بە تایبەتی کە لەو رێککەوتننامە مۆرکراوە لە لایەن جەنابتان و مندا، پلە پلە و هەنگاو بە هەنگاو خاڵەکان داندراوون، نەک پێکەوە کرابنە (پەکێجێک)!.

٢. ی.ن.ک زۆر لە داخوازیەکانی خۆی هاتۆتە خوار، زۆر مرونەتی نیشان داوە، زۆر تەنازولی کردوە لە پێناوی ئاشتبوەنەوەدا؛ وەک وازهێنان لە تطبیع کە جەنابتان لە بیرتانە یەکەمین شەرتی مادام ئۆلبرایت بوو کە ئێوە پێش من قبووڵتان کرد. لە مەسەلەی هەولێر (کە جاران جەنابتان بە یەکەم شەرتی

هەمو رێککەوتنێکتان دا ئەنا) لە مەسەلەی وارداتی زۆر و زەوەندی پێشوی برایم خەلیل، لە سەلماندنی ٥١٪ بۆ پارتی، لە سەلماندنی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی ئینتیقالی و حکومەت بۆ پارتی و لە زۆر شتی تریش، کەچی بەداخەوە برایانی پارتی لە یەک خاڵی خۆیاندا دا نەبەزیون.

٣. جەنابتان دووجار بەڵێنتان داوە کە موبادەرەیەکی باش بکەن، جارێکیان بەهۆی کاک عومەر فتاحەوە مژدەی ئەوەتان بۆ ناردم، جاری دووەمیان بەهۆی کاک بەهرۆز گەلالی یەوە.

٤. ئێستەش کە پرۆسەی ئاشتبوونەوەی گشتی چەقیوە، وەختی ئەوە هاتووە جەنابتان موبادەرەکانتان بکەن و کارێک بکەن، هەم دڵی کۆمەلانی خەڵکی کوردستان خۆش بکەن و هەم پاداشتی هەمو موبادەرەکانی برای خۆتان و ی.ن.ک یش بدەنەوە و چاوی دوژمنانیشی پێ کوێر بکەن، بۆیە پشت ئەستوور بە برایەتی مان و بەو بروایەی بە جەنابتانم هەیە و بەو پێویستیانەی دەکەوێتە سەرشانی هەردووکمان پێشنیار دەکەم بۆ جەنابتان کە موبادەرەیەکی گرنگ بکەنەوە بە:

١. بە پچراندنی ئەو کۆتەتەوقەی خاڵەکانی رێواشنتونتان پێ بەند و پەکخراوە: وە ئەمر بدەن کە خاڵەکانی کردنەوەی مەکتەبەکان و دانی بەشە کەمەکەی ی.ن.ک لە واریداتی برایم خەلیل و مەسەلەکانی تر چیتر نەبەسترێتەوە بە مەسەلەی ئەنجومەنی ئینتیقالیەوە؛ با ئەوەش بخرێتە پاڵ مەسەلەی یەکخستنەوەی حکومەت و ئاسایی کردنەوەی وەزعی هەولێر و خاڵە گرنگەکانی ترەوە.

٢. بە ئەمردان بە کردنەوەی مەکتەبەکان هەرچی زووە بە تایبەتی لە هەولێر و سلێمانی، تەنانەت بۆ ئەوەش گەر پەلامار هاتە سەر ئەو دوو شارە پێکەوە دیفاعیان لێ بکەین.

٣. به پەرداخت (رون نيه) کردنی ئەو بەشـه کەمەی بڕیاردراوه و ئێوەش پێ رازی بوون، بۆ ناوچەکەی ی.ن.ک له روی مالیەوه.

٤. به لابردنی ئەو تەگەره و کەند و کۆسپانەی دەهێندرێنه رێگەی هاتوچۆی ئازاد له سەرانسەری کوردستان دا له دوای هێنان بەو جەنگی ئابووریەی برایانی حکومەتەکەی ئێوه، دژی ناوچەی ی.ن.ک دەستیان داوەته له مەسەلەی گومرگ لابردنی لەسەر مۆز و مەسەلەی هێنانی سیاره و شتی تردا له لای ی.ن.ک ەوه بۆ هەولێر.

٥. به ئەمر دان بۆ پەسەندکردنی " پەیمانی دیفاعی موشتەرەک) له نێوانمان دا بەرامبەر به پەلاماری هێزی میری و هەر لایەنێکی دەستدرێژکەری تر بۆ سەرمان.

برا گیان کاک مسعودی بەرێز

باوەر به برای خۆت بفەرموو، وەزعی ی.ن.ک نه تەنگاوه و نه خراپه، بگره زۆریش له باشی و گەشەکردنه: به نەدانی یارمەتیەکەش تەنگاو دەبێت و نه پەکی دەکەوێت، بەڵکو پتر وەزعەکه ئاڵۆز دەبێت و لای کەمی دەکات، بۆیه:

چاوەنواری هیمەتی دلێرانه و موبادەرەی جوامێرانەتم کو دڵی دۆستان شاد و دڵی دوژمن غەمکین دەکات.

ئیتر هەربژی بۆ کورد و کوردستان و

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٧٢

بەناوی خوای گەورە و میهرەبان ٢٠٠١/٧/٢٩

بۆ برای بەڕێز جەنابی مام جەلال پێشکەشە

سڵاوێکی برایانەی گەرم.

لەگەڵ هیـوای بەخـتەوەری و سـەرفرازیتان، بە سوپاسـەوە نامەکەتـان، رێکەوتی٢٥-٢٠٠١/٧/٢٦ بەدەستم گەیشت.

بێگومان هەردوولامان لە ئاستی هەلومەرجی ئێستای دۆزی کوردستان بە یەک ئامـانج گەیشـتووین، ئەویـش ئەوەیە هەڵوێسـتمان یەک بخەیـن و بە یەک ئامانج و بۆچوونەوە رووبەرووی رووداوەکان ببینەوە، بە تایبەتی ئەو رووداوە چارەسازانە کە رەنگە بێنەپێش.

خۆشحاڵم کە نامەکەتان بە روونی لە بیروبۆچونەکانتان دەدوێ. حاڵی بوون لە یەکتری سەرەتایەکی تازەی بەرەوپێشـچوونی پرۆسـەی ئاشتی نـاوخۆیە کە خۆشبەختانە رۆژ بە رۆژ چاکتر دەچەسپێ. دڵنیابن کە ئێمە بە ئەنقەست هیچ مەرجێکی دیکە نەبەستووە، بەڵکو رێککەوتنامەی واشنتۆن مەسەلەی پەرلەمانی کردووە بە کلیلی چارەسەر.

پـارتی دەربـارەی پەرلەمـان زۆر چـۆتە پـێش، و چـاوەروان بـوین پێشـنیارەکانمان جـێگەی رەزامەنـدی بـن، ئـێمە لە سـەرەتای رێککەوتننـامەی واشـنتۆنەوە لامـان وابـو ئەگەر لەسـەر سـەرۆکایەتی پەرلەمـان رێـک کەویـن، خاڵەکانی تـر زۆر بە ئاسـانی جێ بەجێ دەکرێن، چونکە پارلەمـان تەعبیـر لە ئیـرادەی خەڵکـی کوردسـتان دەکـاتو لە هەڵبژاردنێکـی ئـازاد و کەم وێـنەدا دامەزراوە، هەمـو لایەنە سیاسـیەکانی کوردستان بەشـداربوون لە دانـانی بنەمـا یاساییەکانی.

هەر ئەم پەرلەمانە بووتە هیما و ناسنامەی ئەم ئەزمونە و سەرچاوەی شەرعیەتی دامەزراندنی دەسەلاتی خۆماڵی کورد.

لێرەدا بە پێویستی دەزانم وەلامی ئەوخالانەی لە نامەکەی جەنابتاندا هاتوون بدەمەوە:

١. پێم وایە پرۆسەی ئاشتی زۆر چۆتە پێشەوە و نەخراوەتە کرەرێ ی نەهاتی و رێککەوتنی واشتنتۆن بەرنامەیەکی رێک و پێکی داناوە بۆ ئاشتی و ئاشتبوونەوەی گشتی و پێمان وایە بەشی هەرە زۆری لێ جێ بەجێکراوە، هەمو رێککەوتنێک یەک (پاکێجە) و ناکرێت إنتقائ بێت، و التزاماتی دوولایەنەیە.

٢. سەبارەت بە مەسەلەی (تطبیع) کە لە نامەکەتاندا هاتوون، هیچ کات نە پارتی نە یەکێتی دەستیان لێ هەڵنەگرتووە بەڵکو ئەوەی تا ئێستا ئەنجامیان داوە خودی جەوهەری (تطبیع)ە. بە بۆچونی ئێمەش مرونەت نواندن ناکاتە تنازل، و لە پێناوی بەرژەوەندی گەلەکەمان تنازلیش بۆ یەکتر بکەین رەوایە. (تطبیع)یش خۆی لە کردەوە و هەنگاونانی عەمەلی دەنوێنێ، لەم بوارەشدا هاتۆتە دی؛

راگرتنی شەڕ و پێکدادان و ئاسایی کردنەوەی هاتوچۆ و بازرگانی و کێشانەوەی هێزەکان لە هێڵەکانی تەماس بە پێ ی رێککەوتنی هەردوولا و راگرتنی و نەهێشتنی حاڵەتی گرتن و راونان و تالان و دەست بەسەرداگرتنی ماڵ و مەڵکی لایەنگرانی هەردوولا و یەکلاکردنەوەی کێشەی بەندکراو گیراوەکان و چارەنووسی نادیارەکان، هەروەها سەردانی شاندە حیزبی و رەسمییەکان و لە بۆنە جیاجیاکاندا و بەشداربوونی نوێنەرانی رێکخراوە جەماوەرییەکان و سەندیکاکان و سازدانی کۆر و کۆبونەی هاوبەش لە بۆنەکانی یەکتر، هاوهەڵوێستی لەسەر بابەتە گرنگ و چارە نووسازەکانی

میللەتەکەمان لە ناوەوە و دەرەوە و هاوکاری لەگەڵ UN لە سەروشیانەوە پێکهێنانی لیژنەی هاوبەش لەسەر ئاستی سەرکردایەتی هەردوولا بۆ ئەو مەبەستانە و پێشکەشکردنی یادداشت و ناردنی شاندی هەردوولا بۆ دەرەوە ئاسایی کردنەوەی هاتووچۆی ئەندامانی سەرکردایەتی و کادیرە پێشکەوتووەکانی یەکێتی و هەوادارانیان بۆ کوردستان و دەرەوەی وڵات، کۆبونەوەکانی دەوری لیژنەی باڵای تەنسیق و هەردوو مەکتەبی سیاسی و گەرانەوەی چەند وەجبەیەک لە ئاوەرەکان و چۆڵکردنی و دانەوەی خانوو بەرەکان بە خاوەنەکانیان، راگرتنی راگەیاندنی سلبی بە هەمو جۆرەکانیەوە و ئاراستەکردنیان لە پێناو خزمەتی ئاشتی و تەبایی، ئەمانە وەی تریش کە هەردوولا پێکەوە ئەنجاممان داون و ئەنجامیان دەدەین هەر وەک ئاماژەمان کرد جەوهەری (تطبیع) پێک دێنن و کاریش لەم بوارەدا بەردەوامە.

چەند جارێک و لە بۆنە جیاجیاکاندا و تەنانەت لە کۆبونەوەکانی لیژنەی باڵای ئاشیتیشدا باس لە هەولێر کراوە، بەڵام دەکرێت ئاماژە بەوە بکەین کە کاتی خۆی ئەو هەڵوێستەمان هەبوو واقیعی هەولێر وەکو ئەمرۆ نەبوو. جگە لەوەش هیچ رێککەوتنامەیک ئیمزا کراوی وەکو رێککەوتننامەی واشنتۆنمان لە نێواندا نەبوو، بە پێ ی ئەو رێککەوتنە تطبیعی هەولێر و شارەکانی تر وەک یەک دەبێت.

٣. لە نامەکەی جەنابتاندا هاتووە کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان زۆر لە داخوازیەکانی خۆی هاتۆتە خوار، زۆریش مرونەتی نیشان داوە، زۆر تنازلی کردووە لە پێناوی ئاشتبوونەوە لەوانە (سەلماندنی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی ئینتیقالی و حکومەت بۆ پارتی ...) ئەمە هەڵوێستێکی تازەیە و یەکەم جارە لە جەنابتان گوێم لێ دەبێت و پێم باشە لیژنەی باڵای ئاشتی کۆبونەوەکانی داهاتوویان لە سەری راوەستن.

٤. هەردوولامان سەرچاوەی داهاتمان هەیە، لەگەڵ ئەوەشدا وەک پارتی نکۆڵیمان نەکردووە لە التزاماتی مالی خۆمان بە پێ ی ڕێککەوتنامەی واشنتۆن وهەروەک دەزانن ئەوارقی حوزەیرانی ٢٠٠٠/ ی واشنتۆن دانی بڕی پارە (مانگانە و مکور) گرێ داوە بە دانیشتنی ئەنجومەن، لەگەڵ ئەوەش و بە مەبەستی بەرەوپێشەوە بردنی پرۆسەی ئاشتی ڕێژەیەکی زۆرمان لەو التزاماتە جێ بەجێ کردووە بێ گوێدان بە خاڵی التزاماتی مالی کە لەو ئەراقەدا هاتووە.

٥. جێ بەجێ کردنی خاڵی گەرانەوە بۆ ئەنجامی هەڵبژاردنی ١٩٩٢ بە پێی ڕێککەوتنامەی واشنتۆن (٥١-٤٩) تنازل نیە بەڵکو مرونەتێکە و جێگای تەقدیرە، هەر بۆیە پارتی سەبارەت بەم هانگاوە ئەمانەی پەسەند کردوە:

- هەموو بڕیارەکانی ئەنجومەن بە توفق بێت.
- سەرۆکایەتی ئەنجومەن بە تداول بێت لە نێوان هەردوولامان.
- لە دوای جەلسەی یکەم ئەنجوومەن بە هەردووک فراکسێۆنەوە دەبی لە ماوەی (٩) نۆ مانگ هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت.
- لە دانیشتنی یەکەمی ئەنجومەندا، ئەنجومەن بڕیار دەدا لەو جەلسەوە تاکو هەڵبژاردنی ئایندە (فەترەیەکی انتقالی) یە.
- لە دوای کشانەوەی یەکێتی لە پەرلەمان وەکو فراکسیۆنی یەکێتی مولزەم نین بە بڕیارەکانی ئەنجوومەن.
- یەکێتی بە پێ ی ئارەزوی خۆی ماوەی بەشدار نەبونیان لە روی سیاسیەوە تفسیر بکەن.
- کارێکی سەرەکی ئەنجومەن تاکو هەڵبژاردن بەشدار بوونە لەگەڵ لیژنەی باڵای ئاشتی لە جێ بەجێ کردنی ڕێککەوتنامەی واشنتۆن.

٦. سەبارەت بە گرفتی گومرگ، هەرچەندە هەرلایەک بەرنامەی خۆی هەیە لەم بارەوە، بەڵام دەکرێ پسپۆرانی هەردوولا پێکەوە دابنیشن بۆ تەنسیق و رەچاوکردنی بەرژەوەندی هەردوولا.

٧. سەبارەت بە دفاعی مشترک، بابەتێکی زۆر گرنگە، بە جیدی دیراسەتی دەکەین، پێمان وایە لە کاتی مناسبدا زوو یان درەنگ جێ بەجێ بکرێت.

٨. بە مەبەستی بەرەوپێش چوونی پرۆسەی ئاشتی و رێزگرتن لە سەردانەکەی جەنابتان، مبادەرەمان کرد ئەویش بە پەسەندکردنی پارتی کە سەرۆکایەتی ئەنجومەن تداولی بێت و ئەرکی ئەنجومەن پاش دانیشتنی هاوبەش (انتقالی بێت)، و دانی بە بەشیک لە التزاماتی مالی. رێککەوتنامەی واشنتۆنە و دەبێت هەردوولامان بکەین بە ئەنجام. نازانین ئەگەر ئێمە ئەم خاڵە چارەسەر نەکەین چۆن دەتونین خاڵەکانی تر کە لە سەری رێککەوتوین جێ بەجێ بکرێت و پرۆسەکە بەرەو پێش بروات، ئەوەی لای ئێمە سەوابتە:

ا. ناوی ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردستان وەکو خۆی دەمێنێتەوە بە بێ هیچ دەستکاریەک، و پێمان وایە مافی پارتی و یەکێتی نیە دەستکاری ئەو ناوە بکەن چونکە دەستکەوتێکی نەتەوایەتیە و یاسا تحدیدی کردووە.

ب. ئەگەر برایانی یەکێتی هەر سووربن لەسەر گۆرینی ناوەکەی ئەوا دەکرێت ئەم ئەرکە بهێنرێتەوە بۆ خودی ئەنجومەن با ئەندامانی ئەنجومەن ئازادانە بریاری خۆیان بدەن.

ج. ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردستان لە رۆژی دامەزراندنیەوە تاکو هەڵبژاردنی ئایندە بەردەوامە بێ دابران لە رووی یاساییەوە.

٩. ئێمە لەو باوەرەداین کە قۆناغی جێ بەجێ کردنی رێککەوتنامەی واشنتۆن گەیشتۆتە ئەو ئاستەی کە دەبێت ئەنجومەن کۆ ببێتەوە، بۆ ئەو کۆبونەویەش دەبێ هەردوولامان متفق بین.

ئێمە پێمان وایە ئەم پێشنیارە چارەسەری دواکەوتنی خاڵەکانی تر دەکات وەک گۆڕینەوەی مکاتب و دانی پارە. بۆ نمونە لە سەرەتای ئەم مانگەدا لە لیژنەی باڵای ئاشتی هەردوولا ڕێککەوتین لەسەر کردنەوەی مکاتب و واریدات و دانیشتنی ئەنجومەن و جەدوەلێکی زەمەنیش دانرا (٧/١٧ مکاتب، ٧/٢٥ دانی برە پارە، ٨/١ دانیشتنی پەرلەمان. بەڵام کە هاتنە سەر پەرلەمان هەڵوێست یەک نەبو، بۆیە جێ بەجێ نەکرا. دیارە هیمەتێکی جەنابتان پێویستە.

لە کۆتاییدا، لەو قەناعەتەداین کە پرۆسەی ئاشتی بەرەو پێشەوە دەڕوات و هەنگاوی جیدی باشمان ناوە و زۆر خاڵی عوقەدیشمان چارەسەر کردوە بە جهودی هەردوولامان و شتێکی وەهاش ناماوە کە ئەم پرۆسەیە لەسەری ڕاگرین. ئاشتی و ئاشتبوونەوەی گشتی و ڕێکخستنی ماڵی کورد قەدەری میللەتەکەمانە و ڕێگای تریشمان لە پێش نییە بۆ مانەوە و چەسپاندن و بەرەوپێش بردنی ئەم ئەزموونە جگە لە ئاشتی.

لەگەڵ ئەوپەڕی ڕێز و حورمەت

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٦٧٦


بروسکەنامە
٢٠٠٣

٢٠٠٣

مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا ٢٠٠٣/٦/٢٩

٢٠٠٣

ساڵی ٢٠٠٣، ساڵی ڕوخاندنی رژێمی ٣٥ ساڵەی بەعس بوو لە عێراقدا، بە هەرەسهێنانی درندەترین رژێم، دەرگای هیوای ئازادی و دیموکراسی بۆ گەلانی عێراق بە گشتی و گەلی کورد بە تایبەتی کرایەوە.

هێزە کوردیەکان و بە تایبەتی یەکێتی و پارتی هەوڵی زۆریاندا کە جێ پێی خۆیان لە بەغدا قایم بکەن و ڕۆڵیان هەبێت لە نەخشەی داهاتوی عێراق و مافە نەتەوەییەکانی گەلی کورد لە دەستوری نوێی عێراقدا ڕەنگبداتەوە.

لە هاوینی ٢٠٠٣ (مجلس الحکم) دامەزرا و لە ٢٠٠٤/٧/١ کۆتایی هات و سەرۆکی هێزە عێراقیەکان بە کورد و عەرەبەوە هەریەکە بۆ ماوەی مانگێک سەرۆکایەتی مەجلیسیان دەکرد و مام جەلال لە ٢٠٠٣/١١/١ تا ٢٠٠٣/١١/٣٠ و مەسعود بارزانی لە ٢٠٠٤/٤/١ تا ٢٠٠٤/٤/٣٠ سەرۆکایەتیان پێ سپێرا.

هەردوو سەرۆک، بە یەکەوە و بەجیا هەوڵیان ئەدا پەیوەندیان لەگەڵ هاوپەیمانان بە گشتی و پۆڵ برێمەر (حاکمی مەدەنی عێراق) بە تایبەتی زۆر توند بکەن و دەسکەوتی نەتەوایەتی و حیزبی خۆیان بەدەست بهێنن.

پەیوەندی نێوان پارتی و یەکێتی لە بەغدا لەو ساڵە، لە ئاستە باشەکاندا بوو، بە هەوڵی هەموو هێزەکان توانرا دەستکەوتی باش بۆ گەلی کورد لە دەستوری عێراقدا بچەسپێنن و لەو کارەدا لە لایەن شارەزایانی کورد و بێگانەوە هاوکاری دەکران. سەرەڕای پەیوەندی باش لە نێوان هەردوو هێزەکە، بەڵام نەتوانرا ئیدارەیەکی هاوبەش بۆ هەردوو حکومەتی هەرێم لە هەولێر و سلێمانی پێکبهێنن.

برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز ٢٠٠٣/٦/٢٩

سلاوێکی گەرم.

شادی و سەرکەوتنتانم داوایە، ئێمەش لە هەموو رویەکەوە باشین.

١.دوێنێ پۆڵ برێمەرمان بەڕێ کرد، پێری کە هات، زۆر بە گەرمی پێشەوازیمان لێکردن، زۆریان پێخۆش بوو، گوتیان – سەرەڕای سوپاس – کە دێنە کوردستان، ورەیان بەرزدەبێتەوە. کۆبوونەوەیەکی زۆر باشمان لەگەڵ کرد، لەسەر مەسەلەی کۆمیتە سیاسیەکە، گوتی: ئەهمیەت و دەسەلاتی زۆر دەبێ، بۆیە دەبێ من حەتمەن بەشداربم، گوتی تۆ (کلیلە) کە دەبیت. هەولم دا ناوی تۆ بدەم، گوتی هەر دەبێ خۆم، بەلام لەو کاتانەی ناتوانم با تۆ بێیت.

لەسەر مەسەلەی پێشمەرگەش، پێکهاتین کە هەولی موچە پێدانیان بدەن تاکو دابەشیان دەکەن بەسەر (پۆلیس+ئاسایش+ پاسداری سنور+ لەشکری عێراقی نوێ) دا. بۆ پەلەکردن لە دەستپێکردنی پرۆسەی لابردنی تەعریبیش رەئی باش بوو.

لەسەر هاوکاری ستراتیژی هەردوولاشمان و پێویستی بەهێزبوونی کوردستانی فیدراڵ بۆ دوا رۆژی دەیموکراسی لە عێراق و هاوکاری لەگەڵ ئەمەریکا، رەئی زۆر باش بوو.

لەسەر مەسەلەی (دراو) یش، گوتی: "وەزعی تایبەتی کوردستان رەچاو دەکەین"، بەلام پسپۆرە ئابووریەکەی گوتی: " دۆلار بە دەوروبەری (٢٠) دینار دەبێت، بە هی سویسری".

ئێوارەکەی لە (سیوەیل پالاس) ی ئەزمر، بەودیودا، دەعوەتێکی باشم بۆ کردن، من بە خێرم هێناو هەلوێستیان لە ڕزگاری عێراق و هەلوەشاندنەوەی لەشکری صدام و بنبڕکردنی عەفلەقیەکان و مەنعی دەستێوەردانی دەور و جیران و نەهێشتنی تەعریب و تەودیری هێزی پ.ک زۆرم مەدح کرد.

لە وەڵامدا ئەویش قسەی زۆر جوانی کرد و باسی خەباتی درێژخایانی کورد و پێویستی فیدرالیزمی کرد لە عێراقی دیموکراتدا. لە دوو قوڵیدا یان لەگەڵ د. بەرهەمیش رەئی لەسەر فیدراڵ وەک هی ئێمەیە.

شەوێکی خۆش بوو، هەوا فێنک بوو، خواردنەکانیشیان زۆر بەدڵ بوو.

رۆژی دووەم، دیسان زۆر بە گەرمی بەرێ مان کردنەوە، لە رێگە، بەرهەم داوای لێکرد، گەر دۆلار نرخیان بە (٢٠) دینار دانا، ئێمە دێین داوا دەکەین، بۆمان بکەنە (١٥) دینار، گوتی باشە.

پاشان کۆلۆنێل ناب، بەناوی ئەوان ئیمێلی نارد و سوپاسی زۆرێ کردین.

کاکە نەوە، پێم وایە دۆستایەتیەکی باشمان لەگەڵ دروست کردوە، زۆریش سلێمانی بە دڵ بوو، بەڵێنی دا، بێتەوە و گەر بۆی کرا (مادامیش) بهێنێت.

بەیانیش راین کرۆکەر و جۆن، لێپرسراوی مالی و اقتصادی و جۆنەثان دەنێرێت بۆ صلاح الدین، تاکو پێش رۆشتنم، داوای ئاڵوگۆری بیروڕا بکەین لەسەر (المجس السیاسي) بەیانی سەعات (٩) لە صلاح الدین دەیان بینم.

٢.میزانیەی الاتحاد: بەشی هەرە زۆریم تصدیق کرد و ئەوەیتر (بۆ پاشان)، دوای ئیعلان پێکردن بێت، بۆیە تکام وایە، خۆت سەرپەرشتی سیاسیان بکەیت.

٣.کۆبوونەوەیەکی باشم لەگەڵ هەموو مەڵبەندەکان کرد و سیاسەتی ئیمرۆ و ئەرکەکانم بۆ روونکردنەوە.

٤.وا دیارە، پارتی پەلەی نیە بۆ رێکخستنەوەی هەردوو حکومەتەکە.

٥.لە دورەوەش بێت، هیمەت بکەن خانوەکانی گەرەکەکەمان زوو تەواو بێت.

کاکە نەوە گیان،

من بەرنامەی سەفەرەکەم ئا ئەم های لێ هات:

بەیانی سەعات (٩) دەگەمە صلاح الدین، لە (دە) ی پێش نیوەرۆدابەرەو سنوری سوریا بەرێ دەکەوین، وا دیارە سبەی شەو لە قامیشلی دەبین، مەگەر بەشەو بەرێ بکەوین، ٧/٦ دەفرین بۆ مۆسکۆ.

٧/١١ دەفرین لە مۆسکۆ را بۆ ئەنقەرە.

٧/١٧ دەفرین لە ئەنقەرەوە بۆ رۆما.

٧/١٩ بەرەو بەغدا دێینەوە.

هیـوادارم لەگەڵ راگرتنـی دڵـی کـاک عـادل هاوکـاربن و ئامۆژگـاری پێویستیشی بکەی.

سڵاوم بۆ کاکە حەمە و کاک سەرچل و هەموو ئەوانی تر.

هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٨٢



بروسکەنامە

٢٠٠٤

٢٠٠٤

١.	مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	٢٠٠٤/٣/٣
٢.	**نەوشیروان مستەفا بۆ مام جەلال**	**٢٠٠٤/٤/١٥**
٣.	مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	٢٠٠٤/٤/١٦

٢٠٠٤

ئێمە تەنها چەند نامەیەکی کەمی گرنگی ئەوساڵەمان لەبەردەستدایە، ئەویش زیاتر لە نامەیەکی نەوشیروان مستەفا دا لە ٢٠٠٤/٤/١٥ دەردەکەویت، کە ئەوکاتە کورد بە گشتی خەریکی هاوپەیمانی بووە لەگەڵ هێزە عێراقیەکانی تر و هەوڵی چەسپاندنی مافی نەتەوایەتی کوردیان داوە، کە لە دەستوری عێراق و هەوڵی ئەوەی کە کورد ڕۆڵی کاریگەرتر ببینێ لە مەجلیسی حوکم، بەڵام هاوپەیمانان دەسەڵاتی ڕەهایان بەسەر ئەو مەجلیسەدا هەبوو، ئەم دەزگایە تا یەکەم هەڵبژاردنی گشتی لە عێراق لە ٢٠٠٥/١/٣٠ مایەوە.

نەوشیروان مستەفا لە نامەکەیدا، باس لە یەکڕیزی هێزە کوردییەکان دەکات و بیروبۆچونی خۆی بەم شێوەیە دەردەبڕێت: (پێم وایە یەکێتی هەڵوێست و یەکێتی دەنگی کورد لە مجلس الحکم و لە بەردەم ئەمەریکادا، لەم کاتەدا، لە هەمو کاتێکی تر پێویستترە، نابێ دەسبەرداری پێشمەرگە ببین.. هەروەها دەنوسێ خۆمان دوور ڕابگرین لە تێکەڵبوونی شەڕ دژی سوننە و شەڕ دژی شیعە، خۆمان نەکەین بە تەرەف لە گەڵ هیچ لایەک...) هەروەها دەربارەی بارودۆخی کوردستان، دەنووسێت و باس لە هەڵبژاردن دەکات: (ئێمە بتوانین هەڵبژاردنێکی دیموکراتی و هێمن ئەنجام بدەین، سەرنجی میللەتی عێراق و ناوچەکە و هەموو دنیا بۆ تەجروبەی کوردی ڕائەکێشین..) هەروەها بۆ ئەوەی هەڵەی هەڵبژاردنی ڕابووردو دوبارە نەبێتەوە دەنوسێت: (پێشەکی (پەیمانی شەرەف) ئیمزا بکەین، کە هەر لایەک بە جیا بچێتە هەڵبژاردنەوە، ئەنجامەکەی

هەرچۆنێ بێ هەموو لایەک حورمەتی بگرن، بە پێی ئەو نیسبەتانەی لە هەڵبژاردن دا بە دەسیانهێناوە..) هەروەها دەربارەی سنوری کوردستان دەنوسێت: (لەگەڵ ئەمەریکییەکان قسە بکەین سنوری دەسەلاتی هەرێم ببەینە سەر جەبەل حەمرین، ئیدارەی ناوچە کوردنشینەکانی کەرکوک، توزخورماتو، خانەقین، مەندەلی، مەخمور، شەنگار بەرەو روی ئیدارە هەڵبژێردراوەکەی هەرێمی کوردستان بکەنەوە..) هەز لەو نامەیەدا، باس لە هاتنی ۳۵۰۰ سەربازی کۆری دەکات کە بەنیاز بوون بێنە سنوری یەکێتییەوە و لە ناوچەی سلێمانی نیشتەجێ بکرێن، هاتنی ئەو سەربازانە، هێمنیەکی بۆ ناوچەکە دابین دەکرد و کۆمەڵێک پرۆژەی خزمەتگوزاریان پێبوو، بەلام لە دوای ئەم نامەیەوە، یەکێتی پێی باش نەبوو کە بێن و کۆرییەکان چوون بۆ ناوچەی هەولێر و کۆمەڵێک پرۆژەی باشیان ئەنجامدا. لە نامەکەدا دەنوسێت: (وەکو ئەڵێن بەمنزیکانە ۳۵۰۰ سەربازی کۆری دێنە کوردستان. ئەمەریکا داوایان لێکرد بوون لە کەرکوک جێگیر ببن، بەلام لە بەر نائەمینی کەرکوک بەوێ رازی نەبوون، ئەمەریکییەکان پێشنیاریان بۆ کردون لە سلێمانی و هەولێر جێگیر ببن. دیارە بوونی ئەوانە لە عێراق بۆ پشتیوانی سیاسی ئەمەریکا و بووش باشە.... بە تەقدیری من ئاسایشی ناوچەکەی ئێمەش تێکئەچێ، چونکە ئەوانە لە ژیانی خەڵک و هاتوچۆکردنیان دا وەکو هێزەکانی تری هاوپەیمانان تەدەخول ئەکەن و، خۆیان بە حاکمی ولاتەکە دائەنێن..) لە دوییدا دەرکەوت کە نەهاتنی کۆرییەکان بۆ ناوچەی سلێمانی، هەڵەیەکی گەورە بوو کە زیانی بە ئابووری و سیاسی بە دەڤەری سەوز گەیاند.

نامەی مام جەلال، دەربارەی بانگهێشتی سەفارەتی چین بۆ مام جەلال، کە وەفدێکی یەکێتی نیشتیمانی سەردانی ئەو وڵاتە بکات.

برای خۆشەوەیستم کاکە نەوەی بەڕێز **٢٠٠٤/٣/٣**

سڵاوێکی گەرم، شادیتانم داوایە.

کاکە نەوە، ئاسایی، بیروباوەری خۆتم بۆ بنوسە.

من ئەم سەفەرەم بەلاوە زۆر گرنگە، چینیش ئەهمیەتا خۆیە هەی.

دیارە تۆش ئەزانیت کە یەکەمین سەفەر (إنطباعی یەکەم) دەبەخشێت، کە ئەوەش زۆر باش و بە کەڵکە، گەر چاک بێت یان زۆر زەرەربەخشە، گەر خراپ بێت.

لێرەش ئیشەکان بەپێی توانا، باش ڕیشتووە، دەربارەی فیدراڵیەتی جوگرافیائی+ زمانی کوردی، وەک زمانی عەرەبی، ڕەسمی بێت+ هەقی (٣) محافظە لە ڕەتکردنەوەی دەستوری دایم، گەر بە ٧٥% دەنگ دژی بووەستن+ سامانی نەتەوایەتی کە هی ئیقلیم و هەموو وڵاتە و دەبێ بە پێ ی نفوس و پێویستیەکان دابەش بکرێت+ ڕێککەوتنی بە خشکەیی خۆمان لەگەڵ (هاوپەیمانان) لەسەر هێزی پ.ک + حکومەتی هەرێم، حکومەتی ڕەسمی تاکو دەستور پەسەند دەکرێت (حکومەت، پەرلەمان، دادگا) + لابردنی شوێنەواری تەعریب و گۆرانکاریەکانی (تطهیری عرقی) و هتدد.

ئەوەی بەدڵـم نەبـوو، مەسـەلەی دەسـتبەجێ نەگـۆڕینی سـنوورەکانی محافظەکانە، لەگەڵ دانی دەسـەڵاتی زۆر بە حکومەتی مەرکەزی و دەربـارەی سامانی میللی.

بەڵام لەگەڵ کاک مەسعود و هەڤاڵانی تریش لێرە وامان پێ باشبوو:

مالا یدرک حکه لا یترک جله

خۆشم بەتەمام بەم زوانە بێمەوە.

هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٨٤

گەورەی بەڕێز مام جەلال ٢٠٠٤/٤/١٥

سلاوێکی گەرم و هیوادارم تەندروست و سەرکەوتو بن.

بە سپاسێکی زۆرەوە ئەمڕۆ نامەکەتم وەرگرت. بەو بۆنەیەوە بە چاکی ئەزانم هەندێ بیروبۆچونی خۆمت بۆ بنوسم:

یەکەم، ئەمەریکا و بە تایبەتی سەفیر بریمەر لە ساڵی رابوردودا سەرکەوتو نەبون و نەیانتوانی گۆڕینی بنەڕەتی لە ژیانی خەڵکدا بکەن: نەبونی ئاسایش و ئەمان، بێکاری ژمارەیەکی زۆری دانیشتوان و هەژاری، چاوپۆشی لە خۆریکخستنەوەی کادرەکانی بەعس و جەیش و موخابەرات و ئەمن هەروەها موقتەدا و جەیشی مەهدی، بەرەڵاکردنی سنورەکان، چاکنەکردنی کارەبا، چاکنەکردنی تەلەفۆن، نەبونی دەزگای راگەیاندنی سەرکەوتو بۆ بەرپەرچدانەوەی قەناتە دوژمنەکان، نەبونی فڕۆکەخانە، فڕاندنی بێگانە... ئەمانە هەموی کەڵەکە بون، سەرباری ئەمانەش دەستێوەردانی دەوڵەتانی دراوسێ.

بە کورتی عێراق تا ئێستا نەک نەبوە بە نمونەیەکی باشی دیمۆکراسی و سیستەمی سیاسی و ئابوری نمونەیی، بەڵکو کەس بەخیلی پێ نابا.

دوەم، مەغروری کاربەدەستانی ئەمەریکی و گوێ نەگرتنیان لە پێشنیار و بیروبۆچونەکانی سەرکردەکانی موعارەزەی عێراقی دەربارەی دامەزراندنەوە و جۆری بەرێوەبردنی داوودەزگاکانی دەوڵەتی عێراق و جۆری رەفتارکردن لە گەڵ هێزە سیاسی و کۆمەڵایەتی‌یەکان...

حاڵی حازر عێراق بەرەو ئاژاوە و نائارامی‌یەکی زۆرتر ئەڕوا، بە زەحمەتی ئەبینم ئەمەریکا بتوانێ بەمنزیکانە کۆنترۆلی وەزعەکەی پێ بکرێ. بەلام روداوەکانی ئەم دواییە: بەزمورەزمی موقتەدا و شەڕوشۆڕی فەلوجە و ناو سێگۆشەی سوننی، ئەمەریکا ناچار ئەکا بە حسابەکانی‌دا بچێتەوە، بە تایبەتی چونکە بوش لە بەردەم هەڵبژاردن دایە.

×

فراندنی بێگانە جگە لەوەی ئەبێتە هۆی کشانەوەی کۆمپانیا و دامودەزگا بێگانەکان، پێم وایە ئەبێتە هۆی کەمبونەوەی هاتوچۆی قافڵەی خۆراک و سوتەمەنی و کەلوپەلی پێویست و گرانبونی، ئەوەش تەنگوچەڵەمەی ژیانی خەڵک قوڵتر ئەکا.

ئێمە چی بکەین؟

یەکەم، پێم وایە یەکێتی هەڵوێست و یەکێتی دەنگی کورد لە مجلس الحكم و لە بەردەم ئەمەریکادا، لەم کاتەدا، لە هەمو کاتێکی تر پێویستترە.

دوەم، نابێ دەسبەرداری پێشمەرگە ببین، لەم هەلومەرجە ئاڵۆزاوەی عێراق دا کە نازانرێ دوارۆژ چۆن ئەبێ، مانی پێشمەرگە و باش رێکخستن و راگرتنی بۆ پاراستنی گەلەکەمان لە هەر روداوێکی چاوەڕێ نەکراو، شتێکی زۆر زەروریيە.

سێیەم، چەندی بتوانین خۆمان دور رابگرین لە تێکەڵ بونی شەڕ دژی سوننە و شەڕ دژی شیعە، خۆمان نەکەین بە تەرەف لە گەڵ هیچ لایەک.

×

چوارەم، ئەگەر بتوانین کاک مەسعود ئیقناع بکەین لە کوردستان هەڵبژاردن بکەین پێش ئەوەی هەڵبژاردنی گشتی لە عێراق دا بکرێ، لەم کاتەدا کە هەمو عێراق شێواوە ئێمە بتوانین هەڵبژاردنێکی دیموکراتی و هێمن ئەنجام بدەین، سەرنجی میللەتی عێراق و ناوچەکە و هەمو دنیا بۆ تەجروبەی کوردی رائەکێشین و، لە بەر ئەوەی لە ژێرچاودێری هاوپەیمانان و نەتەوە یەکگرتوەکان و جامیعەی عەرەبی و مەجلیسی حوکم دا ئەبێ، ئەوە ئەبێتە جۆرێ لە دانپیانانی سیاسی و قانونی هەمو ئەو لایەنانە بە قەوارەی سیاسی کوردا، پاشان بە ئاسانی ناتوانن لێی پاشگەز ببنەوە.

بۆ ئەوەی هیچ لایەکیش گومان نەکا لاکەی تر پیلانی لێ ئەگێڕێ، ئەتوانین لەمەش دا پێڕەوی سەرەتای (تەوافوق) بکەین:

١. (لیستی پێکهاتنی نیشتمانی: قائمه الوحده الوطنیه) واتە لیستێکی هاوبەشی یەکێتی و پارتی و لایەن و کەسایەتی بێلایەن ئامادە بکەین و، بە لیستێکی یەکگرتووەوە بچینە هەڵبژاردنەوە، یان..

٢. پێشەکی (پەیمانی شەرەف(ئیمزا بکەین کە هەر لایەک بە جیا بچێتە هەڵبژاردنەوە، ئەنجامەکەی هەرچۆنێ بێ هەمو لایەک حورمەتی بگرن، بە پێی ئەو نیسبەتانەی لە هەڵبژاردن دا بە دەسیان هێناوە، پێکەوە حکومەتێکی ئیئتیلافی واتە (حکومەتی پێکهاتنی نیشتمانی: حکومة الوحدة الوطنیة) دابمەزرێنن.

×

ئەگەر لە پێش هەڵبژاردنی گشتی عێراق دا کورد بتوانێ ئەوە بکا دڵنیام ئەبێتە جێگەی رێزلێنانی هەمو دنیا.

×

ئەگەر پشێوی لە عێراق دا زۆرتر بو، ئەگەر بەرەو حەربی ئەهلی چو لە هەر جۆرێکی: شیعە – شیعە، سوننە – شیعە، عەرەب – کورد، عەرەب و تورکومان – کورد، لە گەڵ ئەمەریکییەکان قسە بکەین سنوری دەسەڵاتی هەرێم ببەینە سەر جەبەل حەمرین، ئیدارەی ناوچە کوردنشینەکانی کەرکوک، توزخورماتو، خانەقین، مەندەلی، مەخمور، شەنگار بەرەو روی ئیدارە هەڵبژێردراوەکەی هەرێمی کوردستان بکەنەوە، بەرامبەر بەوەی:

لەو ناوچانەدا ئاسایش تەئمین ئەکەین و، لە کوردستان دا (القاعده الامنه) بۆ ئەمەریکا تەئمین ئەکەین و، مافی نەتەوە و دین و مەزەبە جیاوازەکانی

ناوچەکە تەئمین ئەکەین و، هەڵبژاردنی دیمۆکراتی و ئازاد لەو ناوچانەدا ئەکەین.

×

وەکو ئەڵێن بەمنزیکانە ٣٥٠٠ سەربازی کۆری دێنە کوردستان. ئەمەریکا داوایان لێ کرد بون لە کەرکوک جێگیر ببن، بەڵام لە بەر نائەمینی کەرکوک بەوێ رازی نەبون، ئەمەریکی‌یەکان پێشنیاریان بۆ کردون لە سلێمانی و هەولێر جێگیر ببن. دیارە بونی ئەوانە لە عێراق بۆ پشتیوانی سیاسی ئەمەریکا و بوش باشە، ئەگەر بە ژمارە کەم و بە چۆنایەتی وەکو هێزی یابانیەکانی سەماوە بونایە بۆ ئێمەش باش بو، بەڵام وەکو دەرئەکەوێ بە ژمارە زۆرن و بە زۆری عەسکەری‌ین لە بەر ئەوە بە تەقدیری من ئاسایشی ناوچەکەی ئێمەش تێک ئەچێ، چونکە ئەوانە لە ژیانی خەڵک و هاتوچۆکردنیان دا وەکو هێزەکانی تری هاوپەیمانان تەدەخول ئەکەن و، خۆیان بە حاکمی وڵاتەکە دائەنێن، خەڵکیش رد فعلی خراپی ئەبێ. لەو روەوە ئەگەر قسە لە گەڵ کاربەدەستانی ئەمەریکی بکرێ بۆ ئەوەی ناوچەکانی ئێمەش بە دەردی شوێنەکانی تری عێراق نەچێ.

×

ئەو شتانەی پێوەندی بە خۆمەوە هەیە:

١. بۆ ئەندامەتی مجلس الحكم و هەر دەزگایەکی تری عێراقی، لە پێشەوە زۆر سپاسی ئەو بڕوایە ئەکەم کە بە منتان هەیە، بەڵام خۆم حەزم لێی نیە، رەنگە لە من باشتر ئەم کەسانە بن کە خۆتان ئەتوانن لێیان هەڵبژێرن: د بەرهەم سالح (ئەگەر نەکرێ بە سەفیر)، د کەمال فوئاد، بەکر فەتاح، ئەحمەد بامەڕنی (ئەگەر نەکرێ بە سەفیر)، لە ژنان: ئاڵا تاڵەبانی، کافیە سولەیمان، کوێستان عەبدوڵا (نازانم عەرەبی ئەزانێ یا نە).

عادل، لە بەر ئەوەی هەم شیعەیە و هەم فەیلی‌یە، زۆر باشە ئەندام بێ بەڵام ئەبێ ئامۆژگاری بکرێ زۆر قسە نەکا بۆ دەزگاکانی راگەیاندن.

٢. من کە لە بەغداد نەبم پێویستیم بە هیچ خانویەک نیە، ئەگەر جاروبار هاتم بۆ بەغداد بێگومان لای ئێوە جێم ئەبێتەوە. خانوەکەی ناو قادسیە بە کێ ئەدەن خۆتان خاوەنین، خانوەکەی تر کاتی خۆی لە مجلس الحکم بە هۆی نەصیر چادرچی‌یەوە ویستم لە وەزارەتی مالیە بە قانونی بە کرێی بگرم بۆ ئەوەی وەکو خانویەکی ئیحتیات هەبێ بۆ خۆم یان بۆ میوان، بەڵام جێ بە جێ نەبو. خۆتان چی لێ ئەکەن ئەویش خۆتان خاوەنین.

لە گەڵ رێز و خۆشەویستی بێ پایانی

نەوشیروان

بەڵگە: ل. ٦٨٥

برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز **٢٠٠٤/٤/١٦**

سلاوێکی گەرم

شادی و سەلامەتی و سەرکەوتنتانم داوایە.

سوپاس بۆ نامەکەتان و بۆ لوتفەکەشت، ئەمەش وەڵام:

١. ئەوەی راست، من لە خۆم رادەدیت، پشت ئەستور بە نێوانی دێرینمان و متمانەتان پێم و دڵنیابوونتان لە پەرۆش و دڵسۆزی من بۆتان، خۆم هەندێ بڕیار بدەم لەسەر خان- تەنانەت- ئەندامێتی مەجلیسیش، بەڵام ئەوەی پێم باش و زانینی رەئی و بۆچونەکانت بوو.

٢. من لێرە لەگەڵ کاک مەسعود نێوانم زۆر باشە، زۆریش رازی و مەمنونە لە مانەوەکەم لە بەغدا، هەوڵی پێکهاتنیشی لەگەڵ دەدەم لەسەر هەموو مەسەلە گرنگەکانی تر.

کاکە نەوە گیان،

من لێرە هەوڵم داوە کە نێوانی خۆمان خۆش کەین لەگەڵ دەعوە+ حیزبی ئیسلامی و مەجلیس و هەندێک لە خەڵکی فەلوجە. هەروەها لەگەڵ چەند حیزبێکی قەومی عەرەبیش، هەروەها لەگەڵ مجلیسی أعیانی سەرۆک عەشیرەتەکانیش.

لەگەڵ بەڕێز (الاخضر الابراهیمي) دۆستایەتی کۆنمان نوێکردۆتەوە، زۆریش مەمنون بوو لێم لە:

١.هەڵوێستەکانی عێراقیم.

٢.دفاعم لێ ی لە مەجلس لە بەرامبەر چەلەبی و شیعەکان دا، کە هەموویان بۆ گیرابۆوە.

پێی وایە کە دەبێ حکومەتی کاتی بە هاوکاری مەجلسی حکم و CPA و UN دابنرێت، لە سەرەتای مانگی حوزەیران دا.

وا ئێرانیش وەفدێکی ناردووە بۆ خاوکردنەوەی وەزعی ئاڵۆزی ناو شیعە، دیارە لە خەتەری شەڕی شیعە لەگەڵ شیعە دەترسن. هەروەک نیگەرانی ئەوەن کە ئەمەریکا رووبکاتەوە ژیاندنەوەی لەشکری عێراقی سوننە و دانانی دیکتاتۆرێک، تەنانەت ژیاندنەوەی بەعس بەجۆرێکی نوێ!.

خۆشم بیر لە سەفەرێکی ئەمەریکا دەکەمەوە، داوام لە خزمان کردوە، بۆم رێکخەن لە پایتەختەکەیان.

خۆشم بە تەمام سەردانێکی بە پەلەم، ئەوسا بە تێروتەسەلی قسەکانمان درێژە پێ دەدەین.

هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٨٨


بروسکەنامە
٢٠٠٥

٢٠٠٥

١. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	٢٠٠٥/٢/١
٢. مسعود بارزانی بۆ مام جەلال	٢٠٠٥/٥/٢٥
٣. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	٢٠٠٥/٦/١٧
٤. مام جەلال بۆ نەوشیروان مستەفا	٢٠٠٥/١٠/٢٢

٢٠٠٥

ئەو ساڵە، ساڵی هەڵبژاردن بووە لە کوردستان و عێراقدا، لە یەککات لە ٢٠٠٥/١/٣٠ ، مەسعود بارزانی لە نامەی ٢٠٠٥/٢/١ دا بۆ مام جەلال، سەرەڕای خۆشحاڵی بە بەشداری هەردوولا لە هەردوو هەڵبژاردنەکە و دابەزینییان بە یەک لیست بۆ پەرلەمانی کوردستان، بەڵام هەندێ گلەیی دەکات و دەنووسێت: (زۆر چاکمانکرد بۆ لیستی پەرلەمانی عێراق و پەرلەمانی کوردستان، بە لیستی هاوبەش دابەزین... لە هەندێک شوێن گرژی لە نێوان برادەرانی پارتی و ینک درووست بووە.) دەربارەی پێشێلکاریەکان دەنوسێت: (دیسان هەندێک "جەنەراڵاتی جەنگ" هەوڵیاندا کێشەکان گەورە بکەن و بۆ حزبایەتیەکی تەسک و دەرفەتێکی وا مێژوویی لە دەست کورد بدەن...شکایەتی یەکجار زۆر لەسەر ڕەفتاری برادەرانی ینک پێمان گەیشتووە و بێ گومان ڕەنگە هەمان شکایەت لەسەر پارتیش بەدەست جەنابت گەیشتبن...)

ئەم گلەییانە بەردەوام دەبێت، بە تایبەتی کاتێ کە پۆستی سەرۆک کۆمار ئەدرێت بە مام جەلال و سەرۆکی هەرێم بە مەسعود بارزانی، بەڵام دەربارەی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم هەندێ کێشە دێتە پێشەوە و بۆچونی جیاواز لەو بارەیەوە دروست دەبێت و ئەو بۆچونانە مەسعود بارزانی، نارەحەت دەکەن و لە ٢٥ مایس دا نامەیەک ئاراستەی مام جەلال دەکات: (ئەمە چوار مانگە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان تەواوبووە و تائێستا پەرلەمان دانەنیشتووە، کە بەداخەوە ڕەنگدانەوەیەکی جوانی نەبووە، و نیگەرانیەکی زۆریشی دروستکردووە، و پرسیارێکی زۆر هەیە هەم لە خەڵکی کوردستان و هەم لە دۆستەکانمان بۆ تا ئێستا پەرلەمان کۆ نەبۆتەوە.... هەر بەو مەبەستە

داکۆکیمان کرد کە دەبێ جەنابتان ئەو پۆستە سیادیەی بەر کورد دەکەوێت لە بەغدا وەریبگرن، ئەمما بەداخەوە تصورم نەدەکرد لەسەر سەرۆکی هەرێم برادەرانی یەکێتی ئەم هەمو هێنان و بردنە بکەن، کە بەڕاستی تامی تێدا نەماوە.

هەر لەو بارەیەوە بەردەوام دەبێت و دەنووسێت: (بەڕاستی لە جەنابت ناشارمەوە من بەو تصوراتەی برایانی یەکێتی زۆر ناڕەحەت و نائومێد بووم. دروست، من دەمویست لەو گرێیانە دەرباز ببین، بەڵام دیارە هێشتا هەندێک ماون هەر لەناو ئەو گرێیانەدا دەژین و هێشتا نیەتەکان پاکنەبوونەتەوە و دیارە هێشتا هەلومەرج لەبار نیە و بۆ ئەوەی کەس مەسەلەی سەرۆکی هەرێم نەکاتە بەهانە و کۆسپێکی وا بخاتە سەر ڕێگا کە زیان لە دۆزی گەلەکەمان بدات، من برایانە بەجەنابت ڕادەگەیەنم من ئەصڵان حەزم نەکردووە ببمە نە سەرۆک کۆمار، لە بەغدا نە سەرۆکی هەرێم، و من ئامادە نیم سەرۆکایەتی هەرێم قبووڵ بکەم لە ئەنجامی صەفقەیەک لە نێوان پارتی و یەکێتی... هەروەها پێشنیار دەکات:

با پەرلەمان کۆببنەوە. سەرۆکێک بۆ خۆی هەڵبژێرێت...مەسەلەی سەرۆکی هەرێم تأجیل بکرێت....هەوڵی جدی بدرێت هەردوو ئیدارە یەکبگرن و حکومەتەکی موحد بۆ هەرێم دابمەزرێت....ئەگەر زەمینە جارێ لەبار نەبێت بۆ یەکگرتنی هەردوو ئیدارە با تنسیقێکی تەواو لە نێوانیاندا هەبێت....)

٢٠٠٥ و بە کۆتایی هەڵبژاردنەکان، سەرەتای ناکۆکی لەسەر سەرۆکی هەرێم دروست دەبێت و پارتی وەرگرتنی سەرۆکی کۆمار بۆ مام جەلال بەرامبەر بە سەرۆکی هەرێم دادەنێن.. ئەمە سەرەتای ناکۆکیەکانی نێوان پارتی و یەکێتیە کە تا ئێستا کۆتایی نەهاتووە، لەبەر ئەوەی یەکێتی پێیوایە کە پارتی هەموو پۆستە باڵاکانی کوردستانی بۆ خۆی قۆرخکردوە.

پارتی دیموکراتی کوردستان

سەرۆک

برای بەرێزمان جەنابی مام جلال **٢٠٠٥/٢/١**

سلاوێکی گەرم

بەهیوای خۆشیتانم و داوای تەندروستی و سەرکەوتنتان بۆ دەکەم.

دوای ئەنجامدانی هەرسێ هەڵبژاردن لە رۆژی ١/٣٠ بەشێوەیکی گشتی پێمان وایە پرۆسەکە زۆر باش بوو و کۆتایی هێنان بوو بە سیستەمی دیکتاتوری لە عێراق و دانانی بناغەی دامەزراندنی عێراقێکی تازەیە، عێراقی فیدراڵی دیموکراتی فرە حیزبی، جارێکی تریش گەلی کورستان ئیسپاتی کرد کە دیموکراتخوازە .

بۆ باسکردنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن و هەنگاوەکانی داهاتوومان وەک بە بروسکەش ئاگاداری جەنابتم کرد پێم باشبوو هەڤالان د. رۆژ و هشیار بینە خزمەتتان بۆ ئەو مەبەستە، هیوادارم رەئی و بۆچونەکانی جەنابتان بزانین.

لەم دەرفەتە دەمەوێ چەند تێبینیەکی خۆم عەرزتان بکەم .

١. بە شێوەیکی گشتی هەڵبژاردنەکە سەرکەوتن بوو بۆ گەلەکەمان و شکستێکی گەورە بوو بۆ تیرۆریستان و دکتاتورەکان.

٢. بەشداریکردنی گەرمی گەلی کوردستان نیشانەیەکی تری زۆر ایجابی بوو.

٣. زۆر چاکمان کرد بۆ لیستی پەرلەمانی عێراق و پەرلەمانی کوردستان بە لیستی هاوبەش دابەزین.

٤. دەبێ ئەو یەک هەڵوێستیە و هاوکاریە پەرەی پی بدەین بۆ هەنگاوەکانی داهاتومان.

ئەمانەی سەرەوە خاڵی ئیجابی بوون و ئێستا دێمە سەرخاڵە سلبیکان بە نسبەت هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا.

١) تا رۆژی هەڵبژاردن من نەمدەزانی صندوقەکانی دەنگدان چاودێری بیانی لە سەر نیە.

٢) دیسان لە هەندێک شوێن گرژی لە نێوان برادەرانی پارتی و ینک دروست بووە.

٣) لەسەر صندوقەکان ڕێگە نەدراوە ئەوانەی نەخوێندەوار بە کەسی خۆیان ڕەئی خۆیان بنووسن بەڵکو کادرەکانی سەر صندوق بە کەیفی خۆیان نووسیویانە و خۆیان و بەختی خۆیان!

٤) دیسان هەندێک (جەنەراڵاتی جەنگ) هەوڵیان دا کێشەکان گەورە بکەن و بۆ حزبایەتیەکی تەسک و دەرفەتێکی وا مێژوویی لە دەست کورد بدەن.

٥) شکایەتی یەکجار زۆر لەسەر ڕەفتاری برادەرانی ینک پێمان گەیشتووە و بێ گومان ڕەنگە هەمان شکایەت لەسەر پارتیش بەدەست جەنابت گەیشتبێ.

٦) هەندێک خروقات یەکجار زۆر زەقن و پینە ناکرێن وەک ژمارەی زیادی دەنگ کە بە دەها هەزار زیاترە لەوەی کە تۆمار کراوە و معلوم بووە پێشتر ئەو شوێنە ژمارەی دەنگدەری چەندە.

بۆ ئەوەی ئەم دەرفەتە لە دەست کورد نەچێت و بەهانە نەدەینە دەست خەڵکی تر سبەی طعن لە دەنگی کورد بۆ پەرلەمانی عێراق بدەن. پێم باش نیە ئەوەی پارێزگاکان بکەینە مشکلە بەڵام ناشکرێت ئەو تەزویرە زۆرانەی کراون لە هەرلایەک قبووڵ بکرێن و ئەمانە ببنە ئەساس بۆ ئایندە.

بۆیە پێم باشە لیژنەیەک لێکۆڵینەوە لەو تەزویرانە بکات کە ژمارەی دەنگدەر زیاد کراوەو بۆ ئایندە نەبێتە ئەساس.

تفاصیلی تریش هەیە هەڤاڵان عەرزتان دەکەن.

لەکۆتاییدا ئومێدەوارم جەنابیشت بە شارەزایی خۆت باش بیری لێ بکەیەوە و هەوڵ بدەین ئەنجامەکە هەرچیەک بێت لەبەرژەوەندی کورد و کوردستان تەواو بێ.

لەگەڵ ڕێز و سلاوی گەرمم

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل. ٦٩٠

برای بەڕێز جەنابی مام جەلال پێشکەشە **٢٠٠٥/٥/٢٥**

سلاوێکی گەرم

بە هیوای خۆشیتانم و ئومێدەوارم تەندروستیتان باشبێت، زۆر سوپاس بۆ نامەکەتان و چاوم بە کاک فخری کەوت، و منیش هاوبیرم لەگەڵ جەنابت کە یەکێتی هەڵوێست و ڕیزی کوردایەتی بەگشتی و هی پارتی و یەکێتی بە تایبەتی زۆر پێویستە لەم قۆناغە ناسک و گرنگەدا.

و هەر لە ڕوانگەی هەست کردن بە مسئولیەتی مێژوویی دەمەوێ بیرو بۆچونەکانی خۆم برایانە بە ڕاشکاوی بۆ جەنابتان بنوسم.

ئەمە چوار مانگە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان تەواوبووە و تائێستا پەرلەمان دانەنیشتووە، کە بەداخەوە ڕەنگدانەوەیەکی جوانی نەبووە، و نیگەرانیەکی زۆریشی دروست کردووە، و پرسیارێکی زۆر هەیە هەم لە خەڵکی کوردستان و هەم لە دۆستەکانمان بۆ تا ئێستا پەرلەمان کۆ نەبوونەتەوە.

پێم وایە ڕێکەوتنی نێوان هەردووکمان لە ٢٠٠٤/١٢/١ هەنگاوێکی مەسئولانە بوو و لەخزمەتی دۆزی گەلەکەماندا بوو، و هەر ئەوە بوو کە سەرکەوتنی گەورەمان بەدەست هێنا چ لە پەرلەمانی فیدراڵیدا چ لە پەرلەمانی کوردستاندا. و سەنگی کورد بەدەرکەوت.

پێویست ناکات بچمەوە ناو تفاصیلی ڕێکەوتنی ٢٠٠٤/١٢/١ بەڵام بەش بە حاڵی خۆم، دەمویست جەوێکی تازە دروست ببێ لە کوردستان، و برینەکانی شەڕی خۆکوژی سارێژ بکرێن، و بڕوایەکی بەهێز دروست ببێت لەنێوان هەردوولادا.

و هەر بەو مەبەستە داکۆکیمان کرد کە دەبێ جەنابتان ئەو پۆستە سیادیەی بەر کورد دەکەوێت لە بغدا وەری بگرن، ئەمما بەداخەوە تصورم نەدەکرد لەسەر سەرۆکی هەرێم برادەرانی یەکێتی ئەم هەمو هێنان و بردنە بکەن، کە بەڕاستی تامی تێدا نەماوە.

ئەمە مەسەلەیەکی شخصی نیە، بەڵکو دەرفەتە بۆ ئێمەی کورد موئسسات دروست بکەین و خۆمان لە حزبایەتی تەسک ڕزگار بکەین. جەنابیشت دەزانی من داوای هیچ پۆستێکم نەکردووە و مەرجیشم بۆ قبووڵ کردنی سەرۆکی هەرێم ئەوە بووە کە ئەگەر خزمەتی یەکێتی هەڵوێست و ڕیزی پارتی و یەکێتی نیشتمانی و کوردایەتی بەگشتی بکات بەشکەم قبووڵی بکەم ئەگەر نە نامەوێت. و دوایی ئەوەی کە زۆر اصرار کرا و هەندێک لە برادەرانی هەردوولامان ئەهاتن و اصراریان کرد و وایان پشاندا کە دروست مەبەست خزمەتی ئەو مەرجەیە کە لەسەرەوە ئاماژەم پێ کردووە و لەهەموو لایەک زەمینە لەبارە. دوای ئەم هەمو تأکیداتە من نیمچە موافقەتم پیشاندا.

دوای ئەوەی هەردوو م.س دانیشتن بۆ هەنگاوی عەمەلی برایانی ی ن ک هەندێک بابەتی زۆر سەیریان هێنایە پێش کە هەموی کۆسپی سەیر بوون و لەوە سەیرتر قسەی وا دەکرا ئەگەر سەرۆکی هەرێم پارتی بێت و سەرۆکی وەزیرانیش هەر پارتی بێت ئەی یەکێتی چی بە سەر دێت.

برای بەڕێز:

بەڕاستی لە جەنابت ناشارمەوە من بەو تصوراتەی برایانی یەکێتی زۆر نارەحەت و نائومێد بووم. دروست من دەمویست لەو گرێیانە دەرباز ببین ، بەڵام دیارە هێشتا هەندێک ماون هەر لەناو ئەو گرێیانەدا دەژین، و هێشتا نیەتەکان پاک نەبوونەتەوە، و دیارە هێشتا هەلومەرج لەبار نیە و بۆ ئەوەی کەس مەسەلەی سەرۆکی هەرێم نەکاتە بەهانە و کۆسپێکی وا بخاتە سەر ڕێگا

کە زیان لە دۆزی گەلەکەمان بدات، من برایانە بەجەنابت ڕادەگەیەنم من ئەصلاً حەزم نەکردووە ببمە نە سەرۆک کۆمار لە بغدا نە سەرۆکی هەرێم، و من ئامادە نیم سەرۆکایەتی هەرێم قبووڵ بکەم لە ئەنجامی صەفقەیەک لە نێوان پارتی و یەکێتی. من وامزانی تفاهم کراوە و دوایی ئەم هێنان و بردنە چتامی تێدا نەماوە، و بامەسەلەی سەرۆکی هەرێم دوابخرێت و نەبێتە کۆسپ. و ئەگەر بەهەڵبژاردنی ڕاستەوخۆ بوو باشە ئەگەر بە صفقە بوو پێویست ناکات. با هەمو گەلی کوردستان ڕەئی خۆی بدات نەک تەنها دوو حزب.

و بۆ ئەوەی ئەم دەرفەتە لە دەست کورد نەچێت و هێشتا زۆر بابەتی سەرەکی ماون وەک (دستوری دائم، فیدرالی، کەرکوک، خانەقین و مندلی، مخمور و شێخان، شنگار و زمار) یەکلا نەکراونەتەوە، و ناشکرێن ئەگەر تەبا و برا نەبین. و هیمەتێکی بێ وێنەی دەوێت، و ئەگەر یەکریزی خۆمان نەپارێزین نە ئەو بابەتانە جێبەجێ دەبن نە دەستکەوتی ئێستاشمان دەمێنێ. بۆیە من داوا لە جەنابیشت دەکەم پشتگیری پێشنیاری من بکەی:

١. با پەرلەمان کۆ ببنەوە. سەرۆکێک بۆ خۆی هەڵبژێرێت.

٢. مەسەلەی سەرۆکی هەرێم تأجیل بکرێت.

٣. هەوڵی جدی بدرێت هەردوو ئیدارە یەکبگرن و حکومەتەکی موحد بۆ هەرێم دابمەزرێت.

٤. ئەگەر زەمینە جارێ لەبار نەبێت بۆ یەکگرتنی هەردوو ئیدارە با تنسیقێکی تەواو لە نێوانیاندا هەبێت.

٥. لە بغدا یەک هەڵوێستمان هەبێت و وەک یەک تیم ئیش بکەن و بەهیچ شێوەیەک ڕێگە نەدرێت کەس یاری بەو هەڵوێستە بکات. و هەمان هاوکاری و تنسیق لە کوردستان بەهێزتریش بێت.

٦. بە هەردووکمان هەوڵی زیاتر بدەین ئەو گرێ نەفسیانەی لای هەندێک کەس هەن نەهێڵین، و جەوێکی پڕ لە برایەتی و خۆشەویستی دروست بکەین لەناو قیادە و قواعدی پارتی و یەکێتی. چونکە بەداخەوە دیارە هێشتا ئەو جەوە دروست نەبووە. و تا ئەو جەوە دروست نەبێت فایدەی نیە.

ئەوا کاک فخری دەگەڕێتەوە بۆ لاتان و هەڤاڵان ئازاد بەرواری و محمود ئەندامانی م.س دێنە خزمەتتان و ئەم نامەیە دێنن. بۆ ئەوەی ئەگەر چ خاڵ پێویستی بە ڕونکردنەوێ زیاتر هەبێت عەرزتان بکەن.

لەکۆتاییدا جارێکی تریش داکۆکی دەکەمە سەر برایەتی و هاوکاری نێوانمان و نابێ ڕێگە بە هیچ کەسێک بدەین وەزعەکەمان لێ تێک بدات. و ئومێدەوارم بەهەردووکمان سەرکەوین لە دروست کردنی جەوی برایەتی و بڕوا لەنێوان پارتی و یەکێتیدا.

ئیتر خۆشیتان ئاواتمانە

لەگەڵ ڕێزماندا

براتان

مسعود بارزانی

بەڵگە: ل ٦٩٢

براگیان کاکە نەوەی خۆشەویست **٢٠٠٥/٦/١٧**

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە،

چەند خاڵێکی گرنگ هەبوو، بە پێویستم زانی ئاگادارتان بکەمەوە:

١. دوایی گفتوگۆ لەگەڵ وەزیرە کوردەکانی هەردوولا، بڕیاردرا (مذکرە) یەک بدەینە (الجعفری)، لە ئەنجامدا ئەو مذکرەیەم دا پێی کە بۆتان دەنێرم. ئەوەش وایکرد بێتەلام و دەست بکا بە پاشەکشە و پاکانەکردن، بە قسە هیچی تێدا نەهێشتەوە، بەڵام هێشتا باوەڕی تەواوم نیە کە بەڵێنەکانی خۆی جێ بەجێ دەکات.

٢. ئێستە چەند ڕاستی یەکمان بەسەردا سەپاندوون کە حکومەت بە پێی مادەی ٢٤ و ٢٥ هەر وەزارەت نیە، بەڵکو سەرۆکایەتی و سەرۆکی ئەنجومەنی نیشتیمانیشە، پێکەوەیان حکومەت پێک دێنن، وە پێکەوەیان سیاسەتەکانی دەرەوە+ ئابووری+ ئەمنی+ تیجاری+ دیفاعی و هتدد ڕەسم دەکەن، وەزارەتیش هەڵدەستێت بەجێبەجێ کردنیان.

٣. بۆ داڕشتنی دەستوور لەگەڵ (حکیم)، پێکهاتووین کە (مطبخ)ێک دروست بکەین لە نوێنەرانی ی.ن.ک و پارتی و مەجلیس تا لەناو خۆیان دا لەسەر ڕستەکانی دەستوور پێک بێن و پاشان بیبەنە لیژنەی دەستوور بۆ سەپاندنی و سەلماندنی.

٤. پێم وایە لەگەڵ شیعە گیروگرفتی زۆرمان نەبێت، بەڵام لەگەڵ سونە تووشی کێشە دێین لەسەر " العراق جزء من الامة العربية"! و " وحدة العراق أرضاً و شعباً" و هتدد..

٥. لەناو شیعەدا، دوو ڕەئی تازە هاتۆتەکایەوە، کە پێم وایە بۆ ئێمەش باش بێت:

یەکێکیان: دەڵێ دەبێ هەموو مافەکان بۆ هەرێم بێت، ئەو بەشی مەرکەزی لێ بدات.

دووەمیان: هەموو (منابع) ی نەوت و غاز دەبێ بەدەست هەرێمەوە بێت، هەرێم بەشی مەرکەزی لێ بدات.

٦.ئەمریکیەکان و ئینگلیزەکان، زۆر هەوڵدەدەن، نوسینی دەستور لە کاتی خۆیدا تەواو بکرێت، شیعەکانیش دەڵێن ئەوە دەکرێ.

٧.مجلیس داوا دەکات لەگەڵ یەکێتی و پارتی (تحالفێکی) ستراتیژی ئیمزا بکرێت، بۆ ئەوەی کورد و شیعە بە تایبەتی حوکمی عێراق بکەن، پێ یان وایە لەگەڵ کورد بە خۆشیان دەکرێت، چونکە دەڵێن لە داهاتودا دەنگی زۆرتر دەهێنن.

٨.نارەزایی لە د. جەعفەری زۆرە: هەر لە د. ئەیاد و د. چەلەبیەوە، تا سەر (صدریەکان) و ئینجا حیزبی فضیلە و کورد. لەناو مەجلیسیش نارەزایی لە دژی روو لە زیادەیە.

کاکە نەوە:

هیوادارم بیروڕای خۆتم بۆ بنێریت.

دەربارەی حکومەتیش من پێم باشە نیە لەسەر (پێشمەرگایەتی) و (جقژە کۆنەکە) خەڵک دابنرێت، لایەنگری دانانی کەسانی خوێندەوار، نوێ، بە شەخسیەتم (کە پاشالپیس) و ئەوانەی تۆمەتی دەست پیسیان لەسەرە، دووربخرێنەوە.

کەسی شایستە لە شوێنی شایستە، نەک دڵدانەوە و خاترخاترێنە و کیتلەبازی و هتدد..

ئیتر خۆشیتان داوایە و

هەر بژین بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٩٦

برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز **٢٠٠٥/١٠/٢٢**

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە،

ئەو ڕۆژە کە باسی دانانی پالێوراوانی هەڵبژاردنمان کرد، دەربارەی کاک د. فوئاد و رئیت وابوو، بیهێنینەوە بۆ کارگێری م.س لە جێی سەید عومەر، ئێمەش پێمان باش بوو. جا بۆیە و بۆ ئەوەی رەوتی (چاکسازی) و (کەسی شایستە لە شوێنی شایستە) دا گەشە بکات.

پێویست دەکات، لە کۆر و دانیشتنی تایبەتیتان دا، حەملەیان لەسەر نەکەیت، بە تایبەتی لەسەر کاک د.فوئاد و هەڤالانی تری سەرکردایەتی.

جا هیوادارم وەختێکیش دابنێیت بۆ ئەوەی بە راشکاوی دڵی خۆمان بۆ یەکتر بکەینەوە و برایەتی دێرین و هاڤالایەتی خۆمان بەرینەوە جاری جاران، بەلام بەڕاستی و لەسەر ساغە.

من پێم باشە بەیانی سەعات (١٠) لە قەلاچوالان.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٦٩٨



٢٠٠٦

٢٠٠٦

٢٠٠٦

ساڵی ٢٠٠٦، ساڵی زیادبوونی ناکۆکی بوو لە نێوان مام جەلال و نەوشیروان مستەفادا، لە نامەیەکی نەوشیروان مستەفا، لە ٢٠٠٦/٤/٦ کە ئاراستەی مام جەلالی کردوە، گلەیی ئەوە دەکات، کە مام جەلال هیچ گۆڕانێکی نەکردوە بەسەر ئەو کارە سیاسیانە کە تێبینی و گلەییان لێی هەبووە و لەو یاداشتەی کە هەندێ ئەندامی سەرکردایەتی و چەند کادیرێک لە ٢٠٠٤/١٠/١٥ ئاراستەی مام جەلالیان کردبوو، گلەیی ئەوە دەکات کە مام جەلال هەوڵی داوە و "ئیحتیوا" جولانەوەکەی کردوە، نامەکە بە جۆرێکە وەک ئەوەی بۆ ئەمڕۆی کوردستان و باری نالەباری خەڵک نوسرابێت کە دەڵێ (جیاوازیەکی گەورە هەیە لە بەرزی ئاستی ژیان و دەسکەوت و ئیمتیازاتی ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و وەزیرەکان و ئەندامانی پارلەمان... لە چاو نزمی ئاستی ژیانی کادرەکانی یەکێتی و هاووڵاتیاندا، هەندێ کەسی کاربەدەست لە حکومەت و یەکێتیدا، کە پێشتر نەدار و هەژار بوون، لە پڕ دەوڵەمەن بوون بێ ئەوەی هیچ دەزگایەک هیچ لێکۆڵینەوەیەکی لە گەڵ کردبن، یا لە کەسێکیانی پرسیبێتەوە.... داهات و دەرامەتی حکومەت و حیزب لە تاریکی تەواودایە. چەندە و چۆن سەرف ئەکرێ و بە کێ ئەدرێ. گرێبەستی چەند ملیۆنی چۆن بەم و ئەو ئەبەخشرێ؟) هەروەها دەنوسێت: (باسی چاکسازی ئەکەن تەنیا بۆ هێمن کردنەوەی ناڕەزایی و دەمکوتکردنی خەڵک، بێ ئەوەی هیچ کردەوەیەکی

راستەقینەی کاریگەری لە گەڵ بێ. بەمجۆرەی ئیستا ئەمساڵ و ساڵێکی تریش هەر هەمان قسە و درۆشم دوبارە ئەکەنەوە...)

نەوشیروان مستەفا، نامەکە بەوە کۆتایی دێنێت کە: (بەم نامەیە ئاگادارتان ئەکەم کە ئیتر لە کۆبونەوەکانی مەکتەبی سیاسی و هیچ چالاکیەکتاندا بەشدار نابم و ئۆباڵی سیاسی هیچ بڕیارێکتان و هەنگاوێکتان هەڵناگرم، لەمڕۆژە بە دواوە نە خۆم بە ئەندامی مەکتەبی سیاسی و نە خۆم بە هاوبەش ئەزانم لە کار و بڕیارەکانی داهاتوتاندا)

ئەم نامەیە هێمنترە بەراورد بە نامەکانی تری کە وازی لە ریزەکانی یەکێتی دەهێنا، ئەم لە کار و بڕیاری سیاسی بەشدار نیە نەک لە ریزی یەکێتی..

مام جەلال لە ٢٠٠٦/٤/٢١ دا، ناراستەوخۆ وەلامی نەوشیروان مستەفا ئەداتەوە و پشتگیری لە رەخنەکانی و لە خۆشی دەگرێت و دەنووسێت: (ئەوەی من لێی رازی نیم و نامەوێ لێت بشارمەوە، ئەمەیە کە تۆ لە پاشەملە لەسەر هەموومان ، بە دەرەجەی جیاجیا قسە دەکەیت، هەرچەندە بەڵێنیش دەدەی کە وا نەکەیت....رەخنەکانت لە ی.ن.ک کە بە گشتی رەوان، بەڵام زۆر توند و شێوەی دەربڕینیان نارەوان وەک ئەوەی گەیاندتە (گانگەرین).

مام جەلال لە ٢٠٠٦/١١/١ دا، نامەیەکی رەخنە ئامێزی درێژ، ئاراستەی نەوشیروان مستەفا دەکاتەوە و لە هەندێ بەشیدا دەنوسێت: (ئەوەندە دەڵێم، لە کۆنگرەی یەکەم بۆ یەکەمینجار، من ڕووبەڕووی هەڵوێستی تۆ+ د.فوئاد+ هەندێ هەڤاڵی تر بوومەوە کە دەویسترا پەروباڵی مام جەلال بکەن و لە حەجمێکی دیاریکراودا بیهێڵنەوە. من رازی بووم و نەمکرد بە موشکیلە، پاشان خودی خۆتان هاتن لە سەرکردایەتی داوای دەسەڵاتان بۆ مام جەلال کردەوە....... نە بەتەمای خاوکردنەوەی ئەو برایەتی و هەڤاڵایەتی و هاوکارییەم و نە دەشێلم لە دەستی مندا بشکێتەوە، بەڵکو هەتا سەر سوورم، سووریش دەبم لەسەر هاوکاری و هاوخەباتی لەگەڵ تۆ.)

هەڵبژاردنـی نـاوخۆیی ڕێکخسـتنەکانی یەکێتـی لەو سـاڵەدا کە هاوڕێیـانی نەوشـیروان مسـتەفا، سـەرکەوتنیان بە دەسـتنەهێنا، بـووە هـۆی ئەوەی گرژیەکـانی نێـوان ئەو دوو هـاوڕێ دێـرینە قـوڵتر بێـتەوە و مـام جەلال لەو بارەیەوە دەنوسێت: (هەڵبژاردن پێشنیاری خۆت بوو، شێوە و جۆرەکەی خۆت داترشت، زۆربەی هەڤـاڵانی سـەرکردایەتی و کادرەکـان رازی نەبـوون، کەچـی من لایەنـی تـۆم گرت و قورسـایی خـۆمم خستە سـەر هەڵوێسـتەکانی تـۆ.. لە درێژایی ماوەی هەڵبژاردن، من لە کوردستان نەبووم، ماوەیەک لە بەغدا و دوو هەفتەش لە ئەمەریکا بووم.

کە هـاتمەوە، هەمـوو کۆمیتەکـان هەڵبژێرابـوون، تەنهـا هـی کفـری و زانکـۆ نەبێ.. من لە هیچ کۆمیتەیەک دەخالەتم نەکردوە، ڕەنگە بە ناوی منەوە، بەناوی دیفاع لە منەوە، هەڤالانێک هـاتبنە سـەر خەت و نـاو هەڵبژاردن.. پێمـوایە (بیت القصید) هەڵبژاردنی سلێمانیە، لە لای ئێوە، ئێوە بێ هەماهەنگی و پرس و ڕا بە ئێمە، ڕاستەوخۆ پشـتیوانی لیسـتی مەڵبەنـدتان کـرد، بـێ بژارکردنـی هەڤـاڵان، تەنها دوورخستنەوەی ئەوانەی بە لایەنگری مام جەلال ناسرابوون...)

لە کۆتایی نامەکەدا مام جەلال ئەیەوێت دڵی نەوشـیروان مستەفا بداتەوە و دەنوسێت: (هەقە بزانیت کە برایەتی و هەڤاڵایەتی و هاوکاری مـن و تـۆ لەسـەر ئەنجـامی مەڵبەنـدی سلێمانی یـان هەولێـر یـان کەرکوک نەبووە و نـیە، بەڵکو لەسـەر بنـاغەیەکی مێژویی، فیکری، سیاسی، دید و بۆچونەکـانی نیشـتیمانی و عێراقـی و دەولیە..ئێسـتاش ئـێمە (بە هەردوکمـان) هەقە ئەم بـرایەتیە و هاوخەباتیەی نێوانمان گەشە پێبدەین).

ئەم نامـانە نـاکۆکی و بۆچـونە جیاوازەکـانی نێـوان ئەو دوو سـەرکردەیەی زیـاتر ئاشـکرا کـرد و ئیتـر لە چوارچێـوەی نهێنـی و (نێـوانی خـۆم و خـۆت) دەرچوو.

گەورەی بەڕێز مام جەلال

سکرتێری گشتی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ٢٠٠٦/٤/٦

هەڤاڵانی بەڕێزی **سلێمانی**

مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان

پاش سڵاو و ڕێز

لە دوای ئەوەی لە ٢٠٠٤/١٠/١٥ دا بە هاوبەشی لە گەڵ چەند ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی یادداشتێکمان پێشکەش بە سکرتێری گشتی کرد و، بە ڕونی و دیاریکراوی هەلومەرجی ناوخۆی یەکێتی‌مان باس کرد بو، لە گەڵ سکرتێری گشتی پاش چەندین کۆبونەوە و گفتوگۆ گەیشتینە تێگەیشتنێ کە:

١. چاکسازی لە یەکێتی و حکومەت‌دا بکرێ.

٢. سکرتێری گشتی خۆی سەرکردایەتی پرۆسەی چاکسازی بکا و، مەکتەبی سیاسی لەوەدا هاوکاری بن.

٣. مەکتەبی سیاسی کارا بکرێ و سەرپەرشتی کارەکانی مەکتەبەکانی یەکێتی و وەزارەتەکانی حکومەت بکا تا حکومەت یەک ئەگرێتەوە و پەرلەمانی کوردستان کارا ئەکرێتەوە.

پاش ئەوە من بە دڵێکی پڕ لە هیواوە دوای ساڵانێ دابڕان لە مەکتەبی سیاسی بە گەرمی کەوتمەوە کار و بەشداری کۆڕ و کۆبونەوەکانم کرد. کەچی پاش ماوەیەک بۆم دەرکەوت لە باتی ئەوەی خەریکی جێبەجێ کردنی ناوەرۆکی یادداشتەکە بن و پرۆسەکە بەردەوام بە هەنگاوی ڕێکوپێک لە هەمو بوارە حیزبی و حکومەتیەکان‌دا بۆ پێشەوە بچێ لە شوێنی خۆی‌دا چەقیوە:

لە لایەکەوە سکرتێری گشتی کەوتە هەوڵدانی 'ئیحتیوا' ی جوڵانەوەکە و هەڵوەشاندن و لە یەک ترازاندنی.

لە لایەکی ترەوە هەندێ لە سەرانی جوڵانەوەکە دەستیان لە مەسەلەکە هەڵگرت.

جوڵانەوەکە خەوێنرا.

ئەمڕۆ ناڕەزایی لە ناو کۆمەڵانی خەڵکدا، لە پیشەوەیان، لە ناو ریزەکانی یەکێتیدا، بە جۆرێکی کوشندە تەنیوەتەوە کە بە ئاشکرا دژی ئەم دیاردانە ئەدوێن:

- جیاوازییەکی گەورە هەیە لە بەرزی ئاستی ژیان و دەسکەوت و ئیمتیازاتی ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و وەزیرەکان و ئەندامانی پارلەمان... لە چاو نزمی ئاستی ژیانی کادرەکانی یەکێتی و هاوڵاتییان دا.

- هەندێ کەسی کاربەدەست لە حکومەت و یەکێتیدا، کە پێشتر نەدار و هەژار بون، لە پڕ دەوڵەمەن بون بێ ئەوەی هیچ دەزگایەک هیچ لێکۆڵینەوەیەکی لە گەڵ کردبن، یا لە کەسێکیانی پرسیبێتەوە.

- خۆخۆیی، خزمایەتی، واسیتە، مەحسوبیەتی حیزبی و دەستەگەریی بونەتە هۆی سەرەکی دامەزراندن لە وەزیفە بەرزەکانا، لە دابەشکردنی پارە، زەوی نیشتەجێ بون و کشتوکاڵ و ئۆتۆمۆبیل و لە سەفەری دەرەوەدا.

- داهات و دەرامەتی حکومەت و حیزب لە تاریکی تەواودایە. چەندە و چۆن سەرف ئەکرێ و بە کێ ئەدرێ. گرێبەستی چەند ملیۆنی چۆن بەم و ئەو ئەبەخشرێ؟

- بێدادی لە دابەشکردنی پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی حکومەت لە کەرتێکی خزمەتەوە بۆ کەرتێکی تر و، لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی تر بێ لە بەرچاوگرتنی پێویستی ناوچەکان...

- سكرتێری گشتی ئەوەندەی بواری هەبوبێ دەستی خستۆتە ناو هەمو كارەكانی یەكێتی و حكومەتەوە.

ئەمڕۆ پاش نزیكەی دو ساڵ كاركردن گەیشتومەتە ئەو باوەڕەی كە سكرتێری گشتی و زۆرینەی هەڤاڵانی مەكتەبی سیاسی باسی چاكسازی ئەكەن تەنیا بۆ هێمن كردنەوەی ناڕەزایی و دەمكوتكردنی خەڵك، بێ ئەوەی هیچ كردەوەیەكی راستەقینەی كاریگەری لە گەڵ بێ. بەمجۆرەی ئیستا ئەمساڵ و ساڵێكی تریش هەر هەمان قسە و درۆشم دوبارە ئەكەنەوە.

لەم دواییەدا ناڕەزایی لە كەلار، ئاكرێ، هەڵەبجە و بە جۆرێكی تر لە ناو شاری سلێمانی، رانیە، دوكان، تەكێ، چەمچەماڵ... دەربڕا، ناڕەزایی دژی گەندەڵی و بێدادی و، بە هەق یا بە ناهەق بەرامبەر چەند كەسێ كە لە لوتكەی دەسەلات دان، گەیشتۆتە رادەیەكی ناشیرین. بۆ چارەسەركردنی ئەم شەپۆلی ناڕەزاییە من، هیچ هەوڵێكی "جدی" م نە لە سكرتێری گشتی و نە لە مەكتەبی سیاسی نەبینی و نابینم:

بۆ گۆڕینی سیستەمی كاركردنی حیزب و حكومەت.

بۆ گۆڕین یا لێپرسینەوەی ئەو كاربەدەستانە.

بۆیە من بەم نامەیە ئاگادارتان ئەكەم كە ئیتر لە كۆبونەوەكانی مەكتەبی سیاسی و هیچ چالاكیەكتاندا بەشدار نابم و ئۆباڵی سیاسی هیچ بڕیارێكتان و هەنگاوێكتان هەڵناگرم، لەمڕۆژە بە دواوە نە خۆم بە ئەندامی مەكتەبی سیاسی و نە خۆم بە هاوبەش ئەزانم لە كار و بڕیارەكانی داهاتوتان دا.

لە گەڵ رێزی

نەوشیروان مستەفا

بەڵگە: ل. ٦٩٩

هەڤاڵی دێرین و برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز ٢٠٠٦/٤/٢١

سلاوێکی گەرم

شادی و سەرکەوتنتانم داوایە.

زۆرم حەز دەکرد، هاتبایت بۆ کۆبوونەوەکە، تاکو پێکەوە، دووبەدوو وە هەم بە کۆمەڵ مەسەلەکانمان باس کردبا، بەڵام وا دیارە تۆ باکی ئەوەت بوو لەگەڵ مام جەلال تێک نەگیرێیت، کەچی سەیرەکە ئەمەیە، کە من زۆربەی پێشنیارەکانی تۆم بەلاوە پەسەند بوو.

ئەوەی راست بێت، تۆ لە خۆم زۆر نزیک دەبینم کە لە زۆر بۆچوون و هەڵسەنگاندن دا وەک یەکین، ئەوەی من لێی رازی نیم و نامەوێ لێت بشارمەوە، ئەمەیە کە تۆ لە پاشەملە لەسەر هەموومان ، بە دەرەجەی جیاجیا قسە دەکەیت، هەرچەندە بەڵێنیش دەدەی کە وا نەکەیت.

لێت ناشارمەوە ئەمە هۆیەکە لە هۆیەکانی تر، کە نامەوێ لە هەموو یان چەندین رەئی و بۆچوون دا هاورەئیت بم. جگە لەمە رەخنەکانت لە ی.ن.ک کە بە گشتی رەوان، بەڵام زۆر توند و شێوەی دەربڕینیان ناڕەوان، وەک ئەوەی گەیاندتە (گانگەرین) !!.

کاکە نەوە گیان، سەفینەکەی سەید عومەرت لە بیربێت، بۆیە هەقە رەخنە توندەکان لەناو خۆماندا بێت و هی گشتیش بۆ گشتی.

هەرچۆنێک بێت، حەز دەکەم بزانیت من لە خۆشەویستی و پێزانینی جوامێری و دلێری خۆت بەولاوە، چیترم لە دڵدا نیە بەرامبەر بە تۆ، پڕ بەدڵ ئارەزوش دەکەم بچینەوە دۆخی جاری جاران.

لێرەش بە برایانم گوت، خەمتان نەبێ، من نێوانی خۆم لەگەڵ کاکە نەوە باش دەکەمەوە، وەک جاران، بەو شەرتەی پێیان ناخۆش نەبێ!!

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دڵسۆز و دێرینتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٧٠٢

هەڤاڵی دێرین و برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز **٢٠٠٦/١١/١**

سلاوێکی برایانەی گەرم

شادی و ساغی و سەلامەتیتانم داوایە،

ئەم نامەیەتان بە خەتی خۆم بۆ دەنووسم، بۆ ئەوەی بەڵگە بێت لەسەر ناوەرۆکەکەی.

١. من و تۆ هەڤاڵی هاوخەباتی پتر لە چل و شەش ساڵین، لە نیهایەتی شەستەکانەوە لە نزیک هاوخەبات و هاوکار بووینە، پێم وایە بە شێوەیەکی راست و رەواش.

لە دەستپێکی دامەزراندنی (ی.ن.ک) یشەوە هەتا نزیکی تەوابوونی شۆرشەکە، هاوبیر و هاوکار و هاوهەڵوێست بووینە، بەڵام پاشان راپەرین روی دا، ئینجا خەباتی شار و ئاشکرا. لەو ماوەیەدا ئەو هاوخەباتی و هاوبیری و هەماهەنگیەی جاران لە بەینماندا نەمابوو – من جارێ هۆ و هۆکاری وازلێ دێنم- ئەوەندە دەڵێم، لە کۆنگرەی یەکەم بۆ یەکەمین جار، من روبەروی هەڵوێستی تۆ+ د، فوئاد+ هەندێ هەڤاڵی تر بوومەوە کە دەویسترا پەروباڵی مام جەلال بکەن و لە حەجمێکی دیاریکراودا بیهێڵنەوە.

من رازی بووم و نەم کرد بە موشکیلە، پاشان خودی خۆتان هاتن لە سەرکردایەتی داوای دەسەلاتدان بۆ مام جەلال کردەوە و وەریگرتەوە تاکو کارەکان ئەنجام بدرێن. پاش ئەو چەندین رووداوە، هاتنە پێش، زۆرجار وا دەبوو کە نارازی دەبوویت، دەچویتە لەندەن و دادەنیشتی.

<u>من بووم</u> ئەو کەسەی بەدواتا دەهاتم و هەوڵم دەدا بێیتەوە کایەکە، واتە من <u>هەرگیز</u> دەستم لە برایەتی و هاو خەباتی تۆ هەڵنەگرتووە، ئێستەش دوای ئەو هەموو ساڵ خەبات و زاڵبوون بەسەر ئەو هەموو گیروگرفت و ناکۆکی و

دووبەرەکی و تەنانەت گەلەکوینی ناڕەوش لە دژم، نە بەتەمای خاوکردنەوەی ئەو برایەتی و هەڤالایەتی و هاوکاریم و نە دەشدیڵم لە دەستی مندا بشکێتەوە، بەڵکو هەتا سەر سوورم، سووریش دەبم لەسەر هاوکاری و هاوخەباتی لەگەڵ تۆ.

بەلام بێگومان لەسەر حسابی هەڤالان نا، لەسەر حسابی یەکێتی ریزەکانی یەکێتی و بیروباوەر نا، بەڵکو بە شێوەی پێکەوە کارکردن بۆ پێکەوە گەیشتن بە ئەنجامی هاوبەش و کارپێکردنیان.

من پێم وایە، هەموومان پێکەوە جوانین، کەسمان لێ زیاد نیە، نابێ کەس لە هەڤالان سووک بکەین: بەڵکو دەبێ برایەتی و تەبایی و یەکێتی ریزەکان بەهێزتر بکەین و وا بکەین کە هیچ جۆرە گیروگرفتێک نەمێنێت.

٢.هەڵبژاردن پێشنیاری خۆت بوو، شێوە و جۆرەکەی خۆت داتڕشت، زۆربەی

هەڤالانی سەرکردایەتی و کادرەکان رازی نەبوون، کەچی من لایەنی تۆم گرت و قورسایی خۆمم خستە سەر هەڵوێستەکانی تۆ، ئەوسا سەریگرت و بوو بە بڕیار..

- لە درێژایی ماوەی هەڵبژاردن، من لە کوردستان نەبووم، ماویەک لە بەغدا و دووهەفتەش لە ئەمەریکا بووم.

- کە هاتمەوە، هەموو کۆمیتەکان هەڵبژێرابوون، تەنها هی کفری و زانکۆ نەبێ.

- من لە هیچ کۆمیتەیەک دەخالەتم نەکردوە، رەنگە بە ناوی منەوە، بەناوی دیفاع لە منەوە، هەڤالانێک هاتبنە سەر خەت و ناو هەڵبژاردن، سەبارەت بە ناکۆکی ناوخۆیان.

- لە سەرتاسەری کوردستاندا، لە هەموو هەڵبژاردنەکان، خیلافاتی فیکری، سیاسی، مبدئی و لەسەر شیعاراتی سیاسی لۆگۆ، نەبووە، بەڵکو

خیلافاتی شەخسی یە، ئێستەش هەڵبژاردن وەک خۆت دەتویست تەواو بوو، بە گوتەی جەنابیشت، پرۆسەکە باش و سەرکەوتوو بوو، (ی.ن.ک) ی هێنایەوە جۆش و خرۆش.

پتر لە (٤٦٨) هەزار ئەندام بەشداریان کردوە لە هەڵبژاردنەکە، هەڤاڵان رەئی خۆیان داوە و مەڵبەندەکان هاتونەتە کایەوە.

بێگومان لایەنی سەلبیش هەبووە، بەڵام بەگشتی پرۆسەکە سەرکەوتوو بوو، واقیعی خۆمانمان زانی، زانیمان حیزبەکەمان چۆنە و چۆن پێویستە بیبەین بەرێوە.

هەڵبژاردن لە سلێمانی

پێم وایە (بیت القصید) هەڵبژاردنی سلێمانیە، لە لای ئێوە، ئێوە بێ هەماهەنگی و پرسوڕا بە ئێمە، راستەوخۆ پشتیوانی لیستی مەڵبەندتان کرد، بێ بژارکردنی هەڤاڵان، - تەنها دوورخستنەوەی ئەوانەی بە لایەنگری مام جەلال ناسرابوون- .

هەڤاڵ ئاسۆ، بەختیاری پورزای، حەملەیان لەسەر بارزان دەبەستەوە بە مام جەلال، لەگەڵ ئەوەشدا من هیچ دەخالەتێکی موباشیرم نەکردوە، کەسم بانگ نەکردوە، - هەرەشەم لەکەس نەکردوە- ، بەڵام لە راستی وەزعەکەمان دەزانی، کە لیستی مەڵبەند دۆڕاوە، بە تایبەتی کە من هاتمەوە، هەڵبژاردنی کۆمیتەکان تەواوو بوو، ئەنجامەکەشی دیار بوو.

هەموو موراقبێکی مەوزوعی راستیەکەی دەزانی، پێم وایە تاقمی مەڵبەند ئاماری ناراستیان بۆ ئێوە دەهێنا، ئەگینا دیاربوو کە بە پتر لە سەد رەئی دۆڕاوون..

ئێستەش ئێمەمانان بە تۆشەوە، باوەرمان بە دیموکراسی هەیە، خۆت چەندین جار تیکرارتان دەکردەوە کە ئێوە هەر کەسی دەرچێت پیرۆزبایی لێدەکەیت.

کاکە نەوە گیان:

تۆ خۆت رازی نەبوویت بە پێشنیاری من کە هەوڵدەین بە پێی نیسبی مەڵبەندەکان هەڵبژێرین، رەئی کاک کۆسرەتت پەسەند نەکرد کە با لەسەر مەسئولی مەڵبەندەکان قسەیەک بکەین، کەچی تۆ سووربوویت لەسەر هەڵبژاردن، بۆیە هەقە لە پێش هەموومان، تۆ رازی بیت.

جگە لەوە، هەقە بزانیت کە برایەتی و هەڤالایەتی و هاوکاری من و تۆ لەسەر ئەنجامی مەڵبەندی سلێمانی یان هەولێر یان کەکوک نەبووە و نیە، بەڵکو لەسەر بناغەیەکی مێژوویی، فیکری، سیاسی، دید و بۆچوونەکانی نیشتیمانی و عێراقی و دەولی یە.

ئێستاش ئێمە (بە هەردووکمان) هەقە ئەم برایەتی یە و هاوخەباتی یەی نێوانمان گەشە پێ بدەین. من لە لای خۆمەوە، براکەی جاری جارانم و هیوادرام ئەنجامی هەڵبژاردنی سلێمانیش کارت تێ نەکات بەلای دورکەوتنەوە لە هەڤالانی دێرینی خۆت.

پێم باشە وەک خۆت بڕیارتان دابوو بەو گیانەوە هەموومان بچین بەرەو رۆژانی نوێ و رۆژگاری تازا و هەمووجۆرە هاوکاریەک لەگەڵ یەک بکەین. ئێمەش لەسەر شتی ستراتیژی و گرنگ یەکین، با مەڵبەندێک نەبێتە هۆی تێکدانی نێوانمان و شڵەژاندنی برایەتی یەکەمان.


دووبارە دەستی برایەتی و هاوکاری و هاری کاری و خۆشەویستیت بۆ درێژ دەکەمەوە، هیوادارم ورد بیر بکەیتەوە.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

بەڵگە: ل. ٧٠٢



٢٠٠٩

٢٠٠٩

ئـێمە تەنهـا نـامەیەکی ئەو سـاڵەمان لەبەردەسـتایە، کە مـام جەلال بـۆ نەوشـیروان مسـتەفای نووسـیوە، ئیتـر نـامەی دوای ئەوەمـان لا نـیە و نەمـان بینیووە! بەڵام نامەی تر هەیە و نەکەوتۆتە دەست ئێمە.

نامەکە لە ٢٠٠٩/٣/٦ دا نوسراوە، ئەویش لە ئەنجامی ئەوەی کە نەوشـیروان مستەفا گلەیی کردبوو، کە گوایە، یەکێتی یان مام جەلال، هەڕەشەی توندیان لە نەوشـیروان مسـتەفا کـردوە، بـۆ ڕەتکـردنەوەی ئەو هەواڵە، مـام جەلال لە نامەکەیدا نوسـیوێتی: (ئەو خەبەرە جـارێکی تـریش بەدرۆ بـخەمەوە، کە گـوایە مـن هەڕەشـەم لە تـۆ کردبێـت. ئەوە بووختـانە، زۆر لە ڕەوشـتی مـن و ئەو هەستی برایەتیەی من بۆ تۆم هەیە، دورە.

دەمەوێ بۆتان دووپاتی بکەمەوە، کە:

تـۆ لە ی.ن.ک دابیـت یـان لە دەرەوە (کە ئەمەیـم پـێ بـاش نـیە) تـۆ لەگەڵ لیستی هەڵبژاردنی ی.ن.ک دا یان لیستی تایبەتی خۆتت هەبێت (کە ئەوەشم پێ باش نیە) تۆ لە دەرەوەی سەرکردایەتی بیت یان لە ناو سـەرکردایەتی بیت (کە خـۆت دەزانـی، ئەمەم گەرەک بـوو) ئەوا تـۆ لە هەمـوو حاڵەتێکدا مـن بە بـرای خۆمت دەزانم، هەرگیز خەبات و تێکۆشانی تۆ لە بیرمدا ناسڕێتەوە.)

کـاتێ ئەم نـامەیە دەگـاتە دەسـت نەوشـیروان مسـتەفا، ئەو دەمێـک بـوو خەریکی دروستکردنی لیستێکی سـەربەخۆ بووە بەنـاوی (گۆڕان) و هەر دوای یەک مانگ لە مێژوی ئەو نامەیە، واتـا لە ٢٠٠٩/٤/١١ لیسـتەکە دادەمەزرێنێت و

لە ٢٠٠٩/٤/٢٤ کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنی عێراق، (بزوتنەوەی گۆڕان)ی وەک قەوارەیەکی سیاسی لە هەرێم ناساند.

درووستکردنی بزوتنەوەی گۆڕان، یان دروستکردنی قەوارەیەکی سیاسی جیا لە یەکێتی، مێژووەکەی دەگەڕێتەوە بۆ پایزی ٢٠٠٦ کاتێک ئەو لیستەی کە نەوشیروان مستەفا پشتگیری دەکرد لە مەڵبەندەکاندا سەرکەوتنی بەدەست نەهێنا، ئیتر هەستیکرد کە ئەو جێگای لەناو یەکێتیدا وەک ئەوەی خۆی ئەیەوێت، نابێتەوە تا گەیشتە ئەو بڕیارەی کە دەمێک بوو کاری بۆ دەکرد و زەمینەی ڕێکخراوەیی بۆخۆش کردبوو، وازهێنانی هەمیشەیی لە یەکێتی و دروستکردنی قەوارەیەکی سیاسی سەربەخۆ

هەڤاڵی دێرین و برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز **٢٠٠٩/٣/٦**

سلاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە،

بەم نامەیە، دەمەوێ:

ئەو خەبەرە جارێکی تریش بەدرۆ بخەمەوە، کە گوایە من هەڕەشەم لەتۆ کردبێت. ئەوە بووختانە، زۆر لە ڕەوشتی من و ئەو هەستی برایەتیەی من بۆ تۆم هەیە، دورە.

دەمەوێ بۆتان دووپاتی بکەمەوە، کە:

تۆ لە ی.ن.ک دابیت یان لە دەرەوە (کە ئەمەیم پێ باش نیە) تۆ لەگەڵ لیستی هەڵبژاردنی ی.ن.ک دا یان لیستی تایبەتی خۆتت هەبێت (کە ئەوەشم پێ باش نیە) تۆ لە دەرەوەی سەرکردایەتی بیت یان لە ناو سەرکردایەتی بیت (کە خۆت دەزانی، ئەمەم گەرەک بوو) ئەوا تۆ لە هەموو حاڵەتێکدا من بە برای خۆمت دەزانم، هەرگیز خەبات و تێکۆشانی تۆ لە بیرم دا ناسرێتەوە.

خۆشت دەزانی هەرجارێک تۆ دوورکەوتبیتەوە لە سەرکردایەتی، من هاتوم بەدواتدا.

دەمەوێ چاوم پێت بکەوێت، لەم سەفەرەم و هیوادارم کەی بۆ تۆ باش بێت، ئاگادارم بکەیتەوە.

ئیتر هەربژی بۆ


برای دڵسۆزتان


مام جەلال

بەڵگە: ل. ٧٠٦

بروسکەنامە

پاشکۆی بەڵگەنامەکان




بەڕێز کاکە مەسعود

سڵاوی گەرم

بەڕێز کاک نەوشیروان

١٩٩٠/٩/٦

جەلال

لە ٥/٩/١٩٩٠

١. ئەم ئێوارەیە مامۆستا ناظم نامەکەی جەنابتی گەیاند و بە وردی خوێندمەوە

٢. داخم نایێ لەسەر زۆری لێدوانەکانی جەنابت سوپاسی ئەکەم و بە چاکیشی نازانم لەبەر ئەمەیە و بابەتەکە گرنگ مان

٣. من پێم لێنیە بەخۆم لەدوای گرتنەکانی کارێکی وام نەکردوە پێویستی بە لێدوانەکانی جەنابت بێ ئەمەیش لەسەر ... بڵێی ماوەم.

٤. دارا ئەگەر بەم کردنی عفوەکەی لە هەموو شتێکدا زیاتری ... چونکە:

أ. ... بە ... لەسەر زیانکاری عێراقی و دوژمنەکانی ئێمە ...

ب. بە خێرهاتنی ... ئامادەنیم لەو مەسئولیەتە تاریکەیدا بەشداربم.

ج. لە جێی ... کردنی ئیحتمالاتی ... مەترسی

٥. من لەبەر التزام اخلاقی ... ئەمە ... بەڵام ... ئەگەر ... تکلیف ... ئەوەی ... خزمەتی ... ئەمانەی ... من ... ناکەم.

١٩٩٠/٩/١٩

لە مام جەلالەوە — بۆ کاکە نەوشیروانی بەڕێز .

١. سوپاسی هەستی برایانەت دەکەم بەرامبەر بەخۆم . بەداخەوە، وا دەردەبڕی بۆچوونەکانمان لەیەکتر وایان کردووە کە هەمان نەتوانین ئەو باڵی [illegible] بۆچوونەکەی ئەوی ترمان هەڵگرێت . بەڵام پێم وایە ئەوەتە بە گیانی ئەم سەردەمە ناکۆکییەکانمان لابەلا بکەین . لەکۆبوونەوەیەکی فراوانی سەرکردایەتی هەروەکو بەبیرو بۆچوونی خۆتەوە نووسیبووت ، باشتر وابێت زۆرایەتی چی بڕیاردا ئەوە بکەین . من خۆشم گەر بەدڵم نەبوو [illegible] لەو جێبەجێکردنە هەوڵی [illegible] تیای بۆ دەخوازم .

٢. دیکتاتۆرییەتی فاشستی صدام حسین هەر لەسەرەتاوە دیاردەیەکی دەستکردی بێگانە بوو . بێگانە یارمەتیدەری بوو . بەهێزی کردووە . گەورەو بەهێزیکردووە . هەر ئێستاش بە بێگانە نەبێت ناڕوخێ . ئێستاش هەلێکی زۆر لەبار بۆ ڕووخاندنی هاتۆتە کایەوە . دەبێ ئێمە بیقۆزینەوە .


٣. دەربارەی ئامادەیی گفتوگۆ لەگەڵ کورد . هەموو هەوڵەکانی [illegible] بەفیڕۆ چوون . ئامۆژگاریم [illegible] هاتوتەوە دەرەوە [illegible] وەڵامی نامەکەشی پێ نەدابوو . هەوڵەکانی خۆشی [illegible] دەرچوون . بەتایبەتی کاک دکتۆر محمود [illegible] وەڵامی لای ئەبو عمار ، ئەگەر [illegible] نامەی [illegible] سەرەتای [illegible] کورد . خۆ ئەگەر ئەمڕۆ لەم تەنگاوییە [illegible] ئامادەی گفتوگۆ [illegible] ئەی کەی دەیەوێ ؟ [illegible] گفتوگۆی لەگەڵ کورد [illegible] کاکە و ناچار چەند هەواڵێکیش [illegible] . ئەوەش وەڵامی [illegible] . بۆیە خۆیە [illegible] گفتوگۆ بەڵام [illegible] . [illegible] سەرەتای گفتوگۆ [illegible] هاتە پێشێ . بەڵام وەک لە شام بڕیارمان دا گفتوگۆ بە [illegible] پابەندێ بەشێوەیەکی [illegible] جۆرەکانی خەبات ، من لام وایە هەر بەشێکی [illegible] بەرەوپێدانی خەباتەکانی سیاسی و دیپلۆماسی و پێشمەرگانە و تەنظیمی و ئیعلامی و هتد - دەبێ [illegible]

٤. [illegible] پابەندی [illegible] زۆر زۆر پێویستە . هەتا [illegible] باشیان [illegible] . ئەوەی [illegible] ڕامان بگرن و دڵیان بدەینەوە [illegible] بەڵام زۆر پێویستە [illegible] بیانوو [illegible] بۆ دوا ڕۆژ .

٥. من پێم وایە گۆڕانکاری [illegible] ڕۆژهەڵات دا دەبێ . ئەوەشتان بە نامە بۆ دەنووسم . [illegible] صەدر [illegible] بۆ صدام حسین [illegible] . تابێ لەم سەردەمەدا، لە سەرەتای دوای شەڕی سارد [illegible] گۆڕانی [illegible] وەک ناکۆکی سەرەکی و لاوەکی و هتد . دەبێ هەوڵ دەدەین لەو گۆڕانەدا [illegible] — [illegible] و دەورمان هەبێ . ئەگینا کورد هیچی دەست ناکەوێ .

٦. کاکی برایانەم دەمگەڕە و فشارەکانی ئەو ولاتانەشم هەرچەندیە بەگیانی گوتە ناوا بەکانی
دەوڵەتیەکانی خۆت ، بیبینی ئەکەرنەدەی دوای مشکەتی ئەکاری بەسەرچی لە
نامەکەم و ئەم بروسکەیە ئەو نامەیەی بۆتان دەنێرم بەدەستیەوە ، بەحەوای ئەم چارەیە
بتوانین بەزەمانە و بوچوونی یەکگرتو بەهرەکانی ئەم دوژمنە ساختەکارە و گرنگە و
ئاواتە ببینەوە ، لەگەڵ هەموو تێنوو خۆشەویستیم بۆ خۆت و ئێوە بێ ژا لەبیریم بە
خەبات و فیداکاری و دڵسۆزیتان .

١٩٩٠/٩/١١



٢٠/٩/٨٧

سڵاوێکی گەرم

٣. دوورخستنی ڕەوفاندن لە جەبهەی عێراقی یەوە ڕاستە، لە جەبهەی
کوردستانی نابێ [illegible] هەڵوەستێ. بەڵام هەڵگرتنی دوورخستنی
ڕەوفاندن لە هەموو گۆشەیەک بەرپا ببێ. نە تەنها نابێتە گۆشەی
گفتوگۆ .

٤. ڕاستی ئەوەیە بەڵکو هەر زیاتر هەموو هێزی و سیاسەتی خۆمان لەسەر
ڕەوفاندن داڕێژراوە . هەرچەندە شتێکی زۆر نزیکە و
ناشکرایە . بەڵکو دەبێ هەمیشە بۆ هەردوو احتمالاتەکە ڕەوفاندن
مان حساب بکەینەوە .

٥. لە هیچ حاڵەتێکدا ڕاست نابێ ئێمە لە بەشێوەیەک لەگەڵ ئەرکی
دوژمنانی عێراقی لەوە بستێنین . بەڵکو دەبێ لە خۆمان خۆمان
حساب بکەینەوە خۆمان ئامادە بکەین بۆ شەڕی خۆمان نەک
لە بێگانە

٦. لەسەر مەسەلەی [illegible] تاران ڕەئیم وەکو ئەوەی
باوکی بەیانە .

٧. من ڕەئیم وایە کە تیا چوونی صدام حسین و دانەوەی دەستەکەی
مەسەلەیەکی حەتمی یە . لەگەڵ گەرمترین سڵاو، ڕەئیی کاکم ب.ع

خۆیان بسەپێننە سەر بڕیاردان .

٨. دەبێ هەوڵ بدەین . هێزەکانمان ئامادە بکەین و هێزی
پێشمەرگەی کوردستان بەش بەش نەکرێت گرتن بیزێنەوە بۆ
بەرەنگاربوونەوەی کێشەکانی ئاشتی . بەڵام نابێ هیچ هێزە
کانمان بکوژرێن . بەڵکو جارێکی دی دەبێ بۆ کاتی خراپی
هەرێمی کوردستان بمێنینەوە هەرچی دەستمان دەگرێت
بە سەر کوردستان دا بەرین .

٩. تکایە بە پەلە وەڵامم لەسەر مەسەلەی جەبهەی عێراقی
چونکە ئەم مەسەلەیە ئێستا لە کایەدایە

برای خۆشەویستم کاك نەوشیروان

سلاوێکی برایانەی گەرم.

نامەکەی جەنابت گەیشتە دەستم و کاك حسین مستەفاش بۆ باسی کردم، لەرووی ئاسانەوە پێم باشە ملیۆنێکیان بکرێتە بکەین بەلام بەشەرتێك دەنگی لێ دەرنەچێت و بە نهێنی بمێنێ و باسی لێنەکرێت. و زۆر بە وردی لەگەڵ کاك حسین باسمان کردووە و عەرزتان دەکات.

لای ئێمەش بەراستی شتێکی گرنگ نییە، وتا ئێستا لەولاتی تریش پێ دەڵێن. هەر شتێك بۆمان بێت بە پەلە جەنابت ئاگادار ئەکەم.

برادەران هەموویان زۆر سلاویان هەیە و هەموویان مشتاقی دیدارین و با ئەم برادەرانەی چوون بۆ تاران و دەگەڕێنەوە و وەزعی ئەوێشیان بۆ بێننەوە ئەوکاتە وا ئەزانم پێویستە دانیشتنێك بکەین.

کاك د. روژ زۆر سلاوی هەیە و لەم نزیکانە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوروپا بۆ مقابەلەی ئیش و کاری عەلاقات و لقە ماوە لەوێ و پاشان دەگەڕێتەوە.

ئیتر خۆشیتان. ١٩٩٠/١٠/٧ براتان مسعود بارزانی

شامی شەریف

١٩٩٠/١٠/١٠

برای دێرین و هەڤاڵی خۆشەویستم کاک نەوشیروان بەڕێز

سڵاوێکی شۆڕشگێڕانەی گەرم

شادی و خۆشی و سەرکەوتنتانم ئاواتە. منیش باشم و هەروەها باشی تۆم ئاواتە.
زۆر بەداخەوە لەم کاتە ناسک و سامناکەدا هەندێ بیروڕاکانی منوتۆ لە سەر هەندێ مەسەلەی گرنگ
یەک ناگرنەوە و لێک دوورن: هەرچەندە وەکو پێغەمبەر گوتەنی (اختلاف أمتي رحمة)
وە هەرچەندە هەردووکمان باوەڕمان بە دیموکراسی و جیاوازی بیروڕا هەیە و خۆشت
وەرگێڕی گوتە نایابەکەی ماوی کە دەڵێ: با سەد جۆر گوڵ لە باخەکەدا بپشکوون»
بەڵام هەرچەندە سەیر دەکەمەوە دەبوایە منوتۆ لێکتر نزیکتر بایین. سەبارەت
بەوەی کە داتەپینی لاویەتی و هەرەتی تاوەگۆڕی ژیانمان لە کۆڕی خەباتدا و لە ناو یەک
سەنگەردا پێکەوە بردەسەر: بە شێوەیەک کە وەک دوو برای دڵسۆز و بە پەرۆشی
یەکتر گوزەراندوومانە: ڕاستە هەمیشە من لە دەوری براگەورەییدا و تۆش
لە دەوری برای ئازیز و نازداردا پێکەوە بووین، بەڵام پێم وایە هەم من برایەکی باش و
هەم تۆش برایەکی نایاب بوویتە. من بە شانازییەوە خۆم لە دڵ و دە ڤاڵانی
ناسیومە لە تۆم نزیکتر لە خۆم شڵەژاندووە و هەمیشەش دڵم بەوە خۆشبووە
کە ڕۆژگار برایەکی وەک تۆی پێ داوم کە بە دڵنیاییەوە ئەرکی خەباتەکە و گوتوباڵی
کەشکەشەکەی لە ژیانی منو لە دوای منیش دا دڵێرانە و جوامێرانە هەڵگرتووە و
دەیباتە سەر. جگە لە پەیوەندییە تایبەتییەکانمان ئەمەیان هۆی سەرەکی
ئەو هەموو ئاواتە زۆر و زەبەندە بووە کە من بە تۆم هەبووە و هەمە. ئەمەیان و
ئەو ڕاستاییەشە کە لە زۆربەی هەرە زۆری کێشەکەشوو ململانێیەکانی ناوخۆماندا
تۆ پێیانزانی ڕاست و دروستمان ڕەوانت هەڵگرتووە، هەروەکو وەرەی ئەوو زوو داوەبوون
کە من هەمیشە خۆم لە پەنای تۆدا لە ناو سەنگەری تۆدا دیوەتەوە و تاوانی
لێ هاتووە هەندێ هەڤاڵان وایە کە ئێمە لە سەر هەقتۆ ناهەق هەر لایەنی یەکتر
دەگرین و بەجیتی یەکتر بەرناوەین. من خۆم نەدرەبەختیلم دیوە کە برایەکی ژیرو
بیرتیژو هەڵوێستە بینیوەو لە تۆم هەبووە کە هەمیشە وەکو لێکی ستراتیژی لەسەرا بووەو
سەر ڕاستانە ـ با جار جارێش تووند و تیژانە بووبێت ـ بیروڕاکانی خۆی دەربڕیوە.
ڕەنگە چەندین جار دەمەتەقێی پێکهاتنمان بوو بێت لە کۆبوونەوەکاندا، ڕەنگە لە ملاوئیملاو لۆش
یا لە پشتەوەش هەندێ ڕەخنەو نارەزاییمان لە یەکتر بوو بێت، بەڵام لە کاتی
پێویست و تەنگانەدا «وعندما جد الجد وأزفت الساعة» لە پەنای یەکتر خۆمان
دۆزیوەتەوە و پێکەوە لە یەک تاکە سەنگەردا جەنگاوین. من تەمەنی سیاسیم وا لە
٤٣ ساڵ تێپەڕ دەکات و لەو ماوەیەدا دەیان و سەدان هەڤاڵم ناسیوە، بەڵام هیچیانم
لە تۆ خۆشەویستر و لە خۆ نزیکتر و جێگەی هیوای تایبەتی و گشتی خۆم نەناسیوە.
با هەر بکە منو هێرو زۆرجار لە بەینی خۆماندا باسمان ئەوەمان کردووە کە ناتوانین بڕانین

٢

کە تۆ ئاگات لە هەردوو گۆڕەکانمان خۆشتر ناویت. لە تۆشەوە من زۆر بە شانازیەوە
گوتە نایابەکەی دەڵێ نیەیات دەگێڕمەوە، نەک هەر لەبەر ئەوەی نموونەی جوامێرد
دڵێری و نەبەزی و فیداکاری و پەروەرشی بۆ شۆڕش و بیروباوەڕ دەگەڵ نیشتمان
بەڵکو بۆ خۆشم مایەی شانازی بوو کە هەم خۆشەویستی هەڤاڵانی لێ دەتکا و
هەم ئەو پەیوەندییە بۆ خۆش بوو بۆ ناوبانگی دەوری خۆشم لە جوڵانەوەی ڕزگاری و دیموکراتی
خەڵکی کوردستان و شۆڕشەکەیدا. ئیستەش باوەڕ بکە هەر بە خەونی دەزانم —
خەونێکی دوور ناخۆشی نەویستراو — کە منو تۆ لێک دوور بین و هیچ جارێ لێک دابڕان!
تەنانەت لە سەر هەندێ مەسەلەشدا گرنگی یێ سادە.
من ئیستەش — و ناتوانم واش بیربکەمەوە — خۆم و خۆت بە دوو نزیکترین هەڤاڵ
نەزانم لە کاروانی خەباتی گەلەکەماندا. هیچ سات و کاتێکیش ئامادە نیم کە کار بگەینە لێک
ترازان و لێک دابڕان تەنانەت گەر بە دڵ دڵیشیای خۆشم بێت لە زۆربەی بیروڕاکانم
یا دانیشتنم بێت و خۆ تەقادیت کردن بێت لە سیاسەت تێدا. بەڵام لێت ناشارمەوە
تووشی نائومێدی بووم زۆربەی گرنگ و چارەنووس ساز دەبینم کە وا بۆ یەکەمین جار لە ژیانما
لە خۆم ڕادەبینم بە تاقی تەنیا ئەو باڵی کارە کە و ئەرکی ئەو لایەنە پێویستە کە هەنگاو
و خۆم بە تەنیا بنێم، بێکەسە بەرپرسیار لە بەردەمی هەموتاندا! لە بەردەمی گەلەکەماندا
لە بەرامبەر مێژوودا. لەوەی بە ڕاست و زۆر پێویست و تاکە چارەی ڕاستی دەزانم
بۆ کێشەی کورد و دەرباز بوون لە و تەنگوچەڵەمەی تێکەوتووین.
بەتایبەتی دوای (١) هاتنەکایەی دنیای دوای شەڕی سارد و دەرکەوتنی «عالم
النظام الدولی الجدید» و (٢) ڕووداوی تەنگوچەڵەمەی «الخلیج» و (٣) فەشەل
بوونی هەموو ئەو ولاتە تەقلیدییەی داوات بۆ «خەبات» هێنایەکە!».
لەسەر خاڵی سێیەم دەمێ نەختێ بدوێم:
ڕەنگە شایەدیم بۆ بدەیت من هەرگیز گەرموگوڕ و بە جۆش و خرۆش نەبووم بۆ «خەبات». هەرگیز
دژی سەرەتای خەبات نەبووم و ئیستەش نیم بەڵام من ئیستاشم «لەسەر خەبات
نووسیوە و ئیستەش هەر ڕاوی تێ دەکەم. بەڵام هەمیشە بە قسەی بڕیاری
زۆرینەی (الاکثریە) دەرنەچووم و هەمیشە بە خەتی «ڕەنگینی» خۆم و ئێمە
یەکێتییەیە بە چەندین نامەکان نووسراوە و ئێمە ئاگاداری هەر لە بڕی «الکرام»
بگرە تا سەر «صدام» لە قسەکردنەوە تا گفتوگۆی (١٩٨٤) و پاش گفتوگۆی بەردەوامی
ئێرە بەردە — تا نامەی ئیسماعیل بۆ کاکە و نامەکەی ترم بۆ برادەرانی هاوچیانم
بە دڵنیاییەوە شارەزوور تایبەتی خۆم نەکردووە و نە نووسیوە: کە چی کردووشمە!
زۆرجار پێشیم لە کەڵامتی ناوبانگی خۆم ناوە هەڵە بە درۆ نەخستوومەوە کە
«الطلیعة العربیة» کە ئەوە هەموو درۆ دەلەسەری بە زمانی من هەڵبەستبوو بەڵام
تۆ خۆت پێشنیارت کرد کە من لێی بێ دەنگ بم و بە درۆی نەخەمەوە و هەر ڕوام
کرد و بە قسەی تۆم کرد. نەک هەر ئەوەندە، بەڵکو زۆر جار ناکاتەوەشم لە سەر پێشنیاری

٣

تۆ خۆت دەربارەی هەڵوەدای سەرکردایەتی ملم لەرێگەی هاتوچۆهای گفتوگۆی بەغدا ناو
سەرۆکی خۆم هەڵگرت وچەندین جار چوومە بەغدا کە لەبەرئەوەیە کە حیا تۆ خۆشت
زۆر زۆر بوم تەنگاو بوبوویت ؛ چونکە تۆ لەو دەنگی چەند ڕۆژێک پێت وابو
کەوتینە بن بیرە قوڵەکەی کاکە مەحموود !
ئەم قسانەت بۆ هەڵبەستبە سەرکردن بەبیر نا هێنمەوە ، بەڵکو بۆیا داڕشتدا نەوە
دەهێنمەوە یادت ! بەڵێ ئەوەندە بزانم بەسەرتەوە هەیە ئێمەو ئێوەش
بڵێم ، کە دوایی ئەوەی چەندین جار ڕێگەی منەمان تاقی کردەوەو سەرمان نەگرت
و دوا جاریش بە چوونەوەی ئەگاڵ بەسەر دڵدا بڕانەوەی بن بیلە شەوە
هیچ بە هیچ نەکرا ، والەم تەنگانەیەشدا ئامادەی لەکوردستانا دەنەوەی ، ئێستە بەس لێ!
بادیوە کەمترین تەوانە کە لێی دەبینەوە دبوەوەی شەشمانگ ماوەی
من بەهۆی ئەو سیاسەتە بەراستی دەزانم پەیرەوی بکەین / ئەبو بەڵینە شەوە
گەرمە شەممان هێنا نەک هەر لێمانە پەشیمان دەبمەوە وریە خەنەی
زۆر بە خۆم دەگرم بەڵکو بەسکرتاریەتیش دەردەچم و لەکامە کاری تردا
بۆم دادەنێن خۆم دەگرمەوە یان هەر تەقاویت دەبم . بەڵام
هەرقە شێوەش لەو شەشمانگەدا عەوڵ من چوون بۆقسەی شێوەم کردو
کەوا سی بەرو بەغدا گفتوگۆ بودم ولە ئێران ولە تۆران ولەشام وردم
چەند هەیشو جێنو لانم تەمەنول کردو ، شێوەش هەروا بنوێنن کە یەکێکن و
ڕەنگی دریەخشەی هەڵوەشت ن لەنامەدەنیتەردا دەم بنووسی . بەڵام دوام من
پەیمان خۆش نەبێت و دەستت بوومان زۆر بڕو دڵتەنگ نەبێت .
یان باشتێکی تر بکەین ، بە تەفاهوم وپێکهاتن وتەبایی ، ئەویش ئەمەیە :
تۆ خەریکی منەکە بە ڕجعیەت وباشە بوم هەوڵدە خۆش لەسەر ڕێبازی خۆم
دەڕۆم ، باهەردوکمان ئیستقیلە مشەلەپالابکەین ، کامەی سەرمان گرتو
خەریا ئەیەوە ئەوە دەیان دەقۆزینەوە . باجارێکیان لەخوالێ خۆشبوو
بارزانی پەندو دەرسێک فێربین خوا فەرمانڕەوای شۆڕش بوو ، کاکی شیا
لەلای فێری بوو! ئێمە با دەردی خۆت گوتەنی بوچا یال بالی بخەین ونارنکی خۆمان
هەر لە دژی خۆمان بەکار نەهێنین با جارێکیان کە تکیکی ئەوهای لێ وەرگرین .

برالیان کاکەنەوە

حەزەکەم بوت بنووسم دەیانت بکەمەوە، کە تۆ لای من برایەکی زۆر ئەشەڵ و بەڕێزو ئازیزی ،
من زۆر بەڕووشی برایەتی وهاڵەتیمە لەگەڵ تۆ ، زۆر زۆر ئارەزوم هەیە خۆشم
لیێک جیاوازی بێ لە بیروباوەڕ و هەڵوێستدا ولیێک دوور بێ چونکە یەکەستە)
وەباوەڕبکە مەسەلەکە بەلامەوە زۆر گرنگە چارەنووس سازنەبا وخۆشم
لەسەر ڕاست ووەدۆنیا نەدەیبا ودڵنیام تەواوەتە بام لەبۆ چوونەکانمان

٤

ئەمجارە شیان دەڵێ چەندین جار باشتر دڵی تۆم ئەزانەت دڵی تۆم نەدەشکاند
حەجاجی مسعود و ربوودنم لە سەر ئەو هەڵوێستەی بە ڕاستتر ڕەوای دەزانم.
من مەسەلەکە بەم جۆرەی خوارەوە دەبینم:

١- صدام گەورەترین، دڕندەترین، خوێنڕێژترین دوژمن و جەلادی کورد و کوردستانە
لە ئەنفال و تۆناکردن و تیاچواندن و خەوتاندنی کورد بە گازەوە هیچیکی لە بیر دانییە.
هەتا تۆڵەی زۆر زۆرەوەشمان بەسەرەوە هەیە: ئەنفالی گەرمیانەکان و
لەنێوبردنی تاکە تاکەی گوندەکان، تا هەڵەبجە، تا دەربەدەرکردن و
سەرگوم کردنی دەیان هەزار کەسی ئەنفالەکان تا سەر ئیعدام کردن و
کوشتنی هەزار... ئەندام و کادری دەیان هەزار کوردی بێ تاوان ... .
صدام ئەژدیهای کوردە، دوژمنی خوێنی خوێری کوردایەتی یە ..... جا
وا گلۆلەکە دەتۆتە لێژی! جاری خوا خوامان بوو یەک ڕۆژنامە لە سەری بنووسێ
وا هەموو دنیا، هەموو ڕۆژنامەکان، هەموو ڕادیۆکان دەیان لێ کردۆتەوە و ڕیسوای
دەکەن و دڕندەیی دەردەبڕن ... وا سەدان فڕۆکە و هەزاران
تۆپ و تانک و سەدان هەزار سەرباز لە سەری کۆبۆتەوە ... وا بۆیەکەم
جار پێنج دەوڵەتی گەورەی دنیا لە دژی صدام دە بڕیاری تاوانبارکردنی بۆ دەردەکەن
وا چەقۆ و کێردی ئەوانی بۆ تیژ دەکەن ... دەبێ ئێمەش با
تۆڵە بە سەبرە ئەمجا بە زەبری بۆ بلیسینەوە. وا ئێش خوماڵی بۆ ساز دەبێ.

٢- وا سەرۆکی گەورەترین دەوڵەتی دنیا کە گەورەترین هێزی چەکداری ناوچەی خوێنە سەربازی خۆیەوەی لەسەر دەڵێ:
ئەوەیشی لە «الجمعیة العامة للأمم المتحدة» دا و لە کاتی گوتاری خاوکردنەوەی دا:
«وأضاف بوش الذي تعطع ثلاث مرات بالتصفيق، ان الغزو العراقي للكويت لا يشكل خطراً على
أمن الخليج فحسب بل يهدد بتحويل الحلم باقامة نظام عالمي جديد الى كابوس قاتم من الفوضى
ويسيطر فيه قانون الغاب على قانون الامم» .... لكن المهمة الاساسية للعالم الآن
وقبل اي شيء آخر – يجب ان تكون عدم التسامح مع العدوان وعدم مكافأته» وأشار
بوش مجدداً «ان النزاع ليس مع الشعب العراقي بل هو نزاع العالم مع الدكتاتور الذي
أمر بالغزو» وتابع بوش يقول «ان الولايات المتحدة ارسلت جنودها الى المنطقة
لتطبيق العقوبات وللردع واذا دعت الحاجة للدفاع ضد العدوان اضافي» وقال
«ان العدوان العراقي ادى الى نهب الكويت وترهيب المدنيين الابرياء وحتى احتجاز
الدبلوماسيين كرهائن ويجب تحميل العراق وقادته مسؤولية هذه الجرائم والانتهاكات و
التدمير. لكن هذا الاستخفاف الفاضح بحقوق الانسان الاساسية لا يأتي كمفاجأة
تامة. فقد تم اعدام الاف العراقيين لاسباب سياسية ودينية ومن خلال الابادة
شنت حرب الغازات على القرى الكردية» وأضاف قائلاً:
«ان أزمة الخليج – يجب ان تكون مدخلاً لتحريم انتشار واستعمال الأسلحة الكيمائية

٥

« وتشجيع العالم على مواصلة جهوده لمنع انتشار واستعمال الاسلحة النووية والبيولوجية والصواريخ البليستيكية .» وقال بوش :

« ان الامم المتحدة يمكن ان تساهم في وصول اليوم الذي تصبح فيه هذه الأسلحة الرهيبة والطغاة الذين يمكن ان يستخدموها جزءاً من الماضي »

٣ - هەرچاپەمەنی و کاربەدەستێکی ئەمریکی هەیە دەڵێ صدام لەسەر دەستایە و دەبێ بڕوات: هەر لە بێل + بیتە رگالبرێت + رۆژنامەنووسەکانی واشنتۆن پۆست + زۆر چیتر، وە بگرە کە بە فەرمیان گوت صدام دەبێ (حەتمەن) بڕوات و واش حسابی فەوتانی ئەکەن.
تاسەر ئیدوارد مۆرتیمەر و فۆرین ئەفێرس و دیڤید هێرست و فرید هولیدای و [illegible]
تاسەر پیریزی سوید + ئەلمانی جەفەرسن + تاسەر د. هانە بشلەر)
تاسەر پریماکۆف کە عامر کیبەاللەری گوتووە صدام هەر دەبێ بڕوات.

جا جگە لە بۆچوونی حەڵکەرانەوەی خۆشم کە ڕێشەی دالبەمودینیایە هەمە لە بوونی بەسەربازەکانی سوریە و میسر و سعودیەشەوە، با بڕیا هەڵشت بهەر لە چووبێت.

٤ - لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا من نالێم ئێمە دەست بەسەر بکەینەوە و ببینە کەوا سپی بەڕلە شکرێ بەڵکو دەڵێم:

١- ئێمەش لەم ماوەیەدا (لەم سەردەمەدا) بە هەمو توانامان خۆمانە وە بپووروخانی صدام هەوڵدەین بەڵام بە سیستێنین و بە هێمنی و نەک ئەوەی هەمو دەرگایەک لە خۆمان داخەین: بەڵام گۆرینی سەرەکی بووروخانی صدام دەستێنین.
تولە بەسەرە ئیمەمان بە ئەزەبرن

٢- هێزەکانی پێشمەرگەمان خۆمان جووش دەینەوە، ببوژێنینەوە، وورەیان بەرز کەینەوە، دڵیان بدەینەوە، سازیان بدەینەوە. بەڵام جارێ شەڕیان پێ نەکەین. گەڕیان و پولو چەکیشمان بۆ زۆر زیاتر بکەینەوە — هی قەشارتی زۆر کەین، سەوکاری بۆ دروست کەین، چەکی ناو شارمان بۆ بنێرین، ئامادەیان کەین بۆ ڕاپەڕین و جگە لە کوشتنی صدام گەر بۆیان ڕێکەوت جارێ چیتر نەکەن.

٣- ڕێکخستنەکانمان خۆشکەینەوە، ببوژێنینەوە، وورەیان بەرزکەینەوە، پارەیان بۆ بنێرین، ئەو کار زۆرکەین و خۆیان کۆڵ بکەنەوە و چاپەمەنی جۆراوجۆریان بۆ بنێرین و چاپیان بۆ دامەزرێنین و [illegible]

٤- زیادیش رۆژنامە + بڵاوکراوەکانمان گەرموگوڕ و بە جۆش و خرۆش بن، خەڵک سازدەن، خەڵک ئامادەکەن بۆ هوشیار بوونەوە و خۆ ڕێکخستن و خۆسازدان بۆ ڕۆژانی خۆش بۆ ڕاپەڕینی جەماوەری و کاری تر.

٦

٥- لەدەرەوە بە ئاشکرا ئیدانەی صدام و الفرد الصدامی بکەین و لەهەمانکاتدا داوای (سحب القوات الاولیە) بکەین. وە تاوانەکانی صدام دژی کورد و کوردستان - کوشتنەکانیش - بلاوکەینەوە و ریسوایان کەین.

٦- بە ئاشکرا دەری ببڕین کە ئێمە خەباتی چەکدارمان داوە بەهەوە شەڕی پێشمەرگانەمان بۆ سەر لەشکری عێراق ڕاگرتووە. وە گەر ئەمریکا پەلاماری عێراقی دا ئێمە شەڕ لە لەشکری عێراق ناکەین. بۆ ئاگاداری خۆت:

من لەگەڵ روژنامەوانی دیوە ئەلەفرنسیەکاندا هەروام گوتووە. وە هەرچی تر گوتراوە درۆیە و بۆم هەڵبەستراوە یان (دس)ی جولەکەیە!!

٧- لەژێرەوە پێشیان بڵێین: کوا بەشی ئێمە؟ بەشی کورد؟ ئێمە بۆچی و بۆکێ شەڕ بکەین؟ دەستمان براوە، پەلاماری لێ کراوە، چیتر ناپێنەوە کاری گەورە، ئەگەر اتفاقات سیاسیە واضحە مان لەگەڵ بکەن، بەشمان دیاربکەن ضمانات معقولەشمان بدەنێ و هتد.

٨- من رویەنگری هیچ پارە، چەک، دەرگەتێکیل نیم بە شەڕ نەدەن، وەیا پێش ڕێککەوتنی سیاسیی ئاشکرا هەروا شەر قسەی کردووە: چونکە پێم وایە صدام بەهەندەمانی داهاتردا دەروا بۆیە ناکی لەدوای فرو تو خرەدا و بەم ریشە میوەیەوە شاد باشگی خۆمان بتریینین.

٩- لەو لایەین پارە + چەک پەیدا کەین: هەوڵی بدەن وەک هەنگ، بەتایبەتی لە ابو پارە و چەکی باش وتفەنگ.

١٠- لەگەڵ فەرماتی ئەوەی تۆ و کاک مسعود کردوتانە زۆر باشە. بەڵام گەر هاتە ڕوژی خۆی ئەبوایستی من وەک هەر باوکی بەیارە، بالەمەدا لەگەڵ کاک هەموو ڕەکەی خۆمدا بێت بکەم، ئەوە هیچ گوناه نیە! برالە.

هەلالۆن بیت

١١- لە چەپەرە عێراقییەوە بەشداری (اسقاط) یشیا پەسند کەین بەڵام پێش لێین ئەمە دیروشسا کوردایەتی نیە بەڵکو هی هاوڵاتیەتی عێراقیە.

١٢- بە رەسمی کوردستانی خۆشمان چوشترە نەوە: شێوازی خۆمان و پارتی باشتر بکەین و لەگەڵ هەموانیش باشبین.

٧

بڕگیان ئاگە نەوە : جگە لە و بەرنامەی سەرەوە شتێکی زۆر گرنگی تر هەیە کە من خۆم
هێشتا باوەڕ ناکەم وابێت بەڵام لە چەندین لاوە باس دەکرێ : ئەویش مەسەلەی
سەرلەنوێ هەڵتەکاندنەوەی رۆژهەڵاتە و دروست بوونی دەوڵەتی کوردستانە:
یەکەم جارە ئەمە (سافایەر) ی بەناوبانگ باسی کرد و داوای کرد.
من لە سعودیەش (امیر نایف) وەک (الدولة الکردیة) قسەی لەگەڵ کردین و لە لایەن
ئەوان گوتیان کە دەوڵەتی کوردیشمان قبوولە.
کاک عبدالحلیم خدام گوتی : (دول الخلیج) ئەوان خەریکە عێراق دابەش کەن و
دەوڵەتی کوردی دروست بکرێت.
د. عبدالرحمن العوضي وزیر الدولة الکویتي گوتی : بەپێی زانیاری ئەوان
کوردستانی عێراق و تورکیە و ئێران دەگرێتەوە دەوڵەتێک و نەوتەکەی بەشی رووس
دەبێت : گویا بۆ ① رازیکردنی رووس ② پەرتوبڵاوکردنی تورکیە و ئێران و عێراق
③ لابردنی خەتەری هەر سێکیان بەتایبەتی عێراق و ئێران لەسەر خەلیج و نەوت.
④ دابین کردنی رۆژهەڵات.
ولدگریف بە ئێدوارد مورتیمەری گوتبوو : کە یەکێتی سۆڤیەت دابەش بێ
بۆچیا تورکیە و ئێران و عێراق دابەش ناکرێن و کوردستان دروست نابێت؟

پیتیل بەخۆمانا گوت : جەلال کاتی ئەوە نەهاتووە بیر لە کوردستان بکەینەوە؟
مادام میتران گوتی : ① ئیهتیمامی فرانسوا میتران بە فیدرالی و تعقید دیموکراسی
لە رۆژهەڵاتیشدا بۆ چارەی مەسەلەی نەتەوەکان لە دەوڵەتی فرەنەتەوەدا یە.
② لە کاتی کۆبوونەوەی بەستنی هەوت دەوڵەتە سەرمایەدارەکە لە کانادا جۆرج بوش
بەڵاندیەتی و سوپاسی کردوە (فیرانەی چ ئەمری شیبیست) ی چالاکی یەکانی
مادامی کردوە کە بۆ کورد و کلول دەیبینێ : گوتویەتی گەلێکی بەشخوراوە و شایستەی
عەتف و لوتفە . ئەویش لە وەڵامدا گوتویەتی : هەمیشە (صرفه من صحرای) وایە !
تۆ سەرۆکی گەورەترین دەوڵەتی شتێکیان بۆ بکەن . لە پاشانا بەڵێنی
داوە کە دابنێ وەزیری کاروباری ئینسانی خۆیان (شیفتەر) بنێرێت
بۆ ئێمە تاکو پێکەوە پرۆژەیەک داڕێژن : پاشان شیفتەر چووە پاریس
لەگەڵ فوندسیۆنی مادام چەندین سەعات دانیشتوون و بیروڕایەکیان
ئامادە کردوە : نوێنەرەکەی بڕیاری بەستنی کۆنفرانسێکی لەسەر
مەسەلەی کورد لە کۆنگرەسی ئەمریکا لە ٢٨ ی تشرینی دووەمدا
هەروەها زانیمان کە ئیهتیمامی فەرەنسە بە جیای هەموو ئەوروپایە . بەڵکو
ئیتالیا و ئیسپانیاش دەعوەتمان بکەن:
ئینگلیز داوایان کردووم بچم بۆم بینین : دەڵێن حزب انقلابی [illegible] بێت
نوێنەری ئێوە شەوار بیت و [illegible] و [illegible].

جا بەلامنەوە ئەم دەنگوباسە سەبارەت بە گرنگی خۆشیەکەی
بە ئەهمیەتی ئەوە هەستێکی لە ئاستی بکەین و سەرنجێکی لێ بدەین.
بۆ ئێمەش پێم وایە دەبێ:

① - هەوڵ بدەین بچینە بنج و بنەوانیەوە و بزانین چی هەیە لە پشتی پەردە:
گەر شتێک هەبوو هەوڵی زووری بۆ بدەین.

② - دەستی خۆمان بە دروشمی ئۆتۆنۆمیانەوە بەستینەوە بەڵکو ئەم شتە (الحقوق المشروعة للشعب الكردي) زۆر لەو باشترە.

③ - بە ئاشکرا کەس استفزاز نەکەین نە تورک و نە ئێران و نە عێراق لەسەر
ئەم مەسەلەیە.

④ - هەر داوای دیموکراسی، مافی مرۆڤ، مافی رەوای کورد بکەین

⑥ - لەناو ئۆپۆزیسیۆنی عێراقیشدا چالاکی بنوێنین و لقێکی گرنگی بین.

⑦ - بەڵام بە ناوی بەرەی کوردستانیشەوە کاروباری کوردایەتی دەرەوە لێ بدەین

<u>ئۆپۆزیسیۆنی عێراق</u>

① - ئەوەی ئێوە لەگەڵ کاک مسعود و السید الحکیم کردووتانە لەگۆڕێ
هەڵوەرجەبایەتی و تایبەتی یەکان و بۆ هەڵسازدان و هۆیارێستی باشە. [illegible] رەئیم وەک هەر کاک هۆوەیە. بەڵام دەبێ زۆر زۆر
وریا و دەستابین تیایاندا.

② - لە بەرەوەش هەر دەبێ وا رەفتار بکەین وەهۆمان لەناویاندا جێ بکەینەوە
بەتایبەتی بۆ نەوەوروژاندنی دەرد جیرانی و بۆ دەرباز بوون لە تەنگوچەڵەمەی
هەرە زلەکانی وەک سامانەکان.

③ - سوریە و ئێران - پێکهاتوون کە هەوڵدەن ئۆپۆزیسیۆن بکەنە (البدیل).
لەگەڵ جەمس بیکەریش قسەیان کردووە و بەڵێنی ئەلی داوون، بەڵام
شایەعاتێک هەیە کە ئەمریکا بەدیلی خۆی هەبێت! گوایا لەگەڵ میسریەکان
پێکەوە کار دەکەن کە تاقمێ سەربە میسر لە ناو لەشکری عێراقدا
ببنە جێگر (البدیل). ابراهیم داود و حسن النقیب پێشنیاریان
بۆ سعودیەکان کردبوو کە منیش لەگەڵیان ببینم. سەنتەرە چکەیەکە
من سعودیەکانم قانیع کرد کە پشتیوانی ئۆپۆزیسیۆن هەمووی بکەن.

④ - هەم لە ئەمریکا و هەم لە فەرەنسا پێیان گوتم کە: گەر ئۆپۆزیسیۆنی عێراقی ببێ وای
جێگر بێت دەبێ خۆی یەکخات و قەرزیش بداتەوە!

⑤ - پێم وایە ناکێ بەرەی کوردستانی لەناو ئۆپۆزیسیۆنی عێراقیدا بتوێنەوە، بەڵکو دەبێ
لەسەر هەر دوو قاچەکە بڕۆین: هەم عێراقی و هەم کوردستانی، بەڵام بە وەستایی.

(٩)

برادەری خۆشەویستم کاک نەوە

جارێکی تر دەمەوێ بێمە سەر شێوازی نێوانی خۆمو خۆت و ئەوەی لێت رەچاو دەکەم یا بەهەقی خۆمی دەزانم لێت داوا بکەم :

من زۆر جار لە سەر تۆم هەڵداوەتی. بێ ئەوەی باوەڕیشم بەوە بوبێت کە لەسەری کەوتوویتە ژێر هەڵمەتی نارەوای ناحەزو دوژمنانەوە) یان ناکۆکی ناوخۆمانەوە: دیسان دووپاتی دەکەمەوە و دەڵێم بۆ منەت بەسەرا کردن نییە. بەڵکو بۆ دووپاتکردنەوەی پاراستنەکەیە!! کەلەم رۆژانەدا خۆم بە موحتاجی دەبینم!

هەر لە تێکچوونەکەم لەگەڵ شەهیدان عەلی و خالید لە ساڵی سنوورەکە (٥) تا سەر کتێبەکەی نووسیوم لەسەر تصریحەکەت بۆ لوموند و هێرشە نارەواییەکەی کرایە سەرتان. لە گفتوگۆکانیشدا زۆر جار بەرگریم لێ کردووە، بەتایبەتی پار من بیروڕای تۆم قبوڵ کرد و پێم باشبوو ئەو چانسەی بدەین و تاقی یان بکەینەوە: ئەوە بوو گەیاندمە نامەنووسین بۆ کاک ئیدریس بۆ براکەی کە باوەڕ بکە گەرخۆم ئازاد بام لەبەر بەرتی سیاسەتی ئەوەم بۆ نەدەنووسی، شتی تریشی هەیە. بۆیە بەهەقی برایانەی خۆمی دەزانم بە سەرتەوە) بەرەوای دەزانم کە ئەمجارەیان من داوات لێ بکەم کە هەتا سنووری لوتکەی برایانەی کە لە بروسکەکەدا نووسیبووت وکە من تا ماوم شانازی پێوە دەکەم. نەک هەر ئەوەندە کە دژایەتی بیروبۆچوونەکانی ئەمجارەی من نەکەی بەڵکو تا ئەو رادەیەش کە زیاتر لە جاران خۆت بە ئازارە زووی خۆت: بە پیاوەتی و جوامێری و بە وەفایی و دڵسۆزی خۆت — بڕیارت لێ داوە) بەڵێ بەڵکو بۆ ئەم رادەیەش کە ئەمجارەیان تۆ دوای تە—حەمول کردنی هەڵوێستی خۆت بەو جۆرەی خۆت دەتەوێ لە دەفتەردا — بەو جۆرە رەفتار بکەیت کە یارمەتی تاقی کردنەوەو سەرخستنی ئەو چانسەی من لێتان داوا دەکەم بدەیت: بامنیش لە تەمەنی سیاسیی دوورو درێژی خۆمدا لەگەڵتان جارێکیان و هەر جارێکیان ئەوە بە خۆمەوە ڕەوا ببینم کە هەڤاڵەکانی درێژ و دوژمنی رەشوشکست هەڵوێستێکم لێ پەسەند دەکەن و بە ناپەرداڵشیان لێم دەچنە پێشەوە — بالە بەرخاتری منیش لێی پیا دەچن دەکەن یا هیچ نەبێ بۆ شەشمانگ چانسی تاقی کردنەوەی دەدەن.

بە تەحدیدیش داوا بڕیانەم وەرنا شەوەی هەڵنانەم بۆ ئەمانەی خوارەوەیە:

① ـ خۆت لە تەریک و دوورە پەرێز نەگریت: بەڵکو کارێکبکەیت وڵاتی خۆت — ئەرکی خەبیت کە هەموان ئەم پێشنیازەمان گرتووەتە بەر، ئەگەر بۆ مەسەلەی نەفەکە لەژێر پەردەدا شتێکیش پێویست بێت بیکەیت. لەوەشدا گەردنت ئازادبێت تەنانەت بۆ نەرم کردن و چینیوەرمی دزنێشیش بێت!

٢ـ هیچ شتێ جێگیر بکەویت لە فەرماندەیا لیژنەی پێشمەرگەی کوردستاندا
گەر لە کومیتە سیاسیەکەی د.پ.ک ناوە بەشداری ناکەیت.
واتە بەرپرسیاری هەڵسوڕاندنی ه.پ.ک بگریتە ئەستۆی خۆت
٣ـ سەرپەرشتی ڕێکخستنەکانی ناوشارەکانی ه.پ. ناوشارەکان بکەیت. کە پێداویستی بەلاوفراوان و خۆشی دەڵێن زۆرکاری باشوگرنگی پێویست بوکردووە.
٤ـ لای دوست و دوژمن وا پیشان بدەیت کە ئێمە بە گیانی ئەسەری و دیلەری دەگەڵ سنوورست ناکۆکی و جیاوازیەکانی خۆمان لە بەر دەکەین، یا بەیان بیروڕا شانە بینی بەلام لەکردەوەدا یەک گیان و یەک جۆر ڕەفتار بکەین.

براگیان بامنیش ئەوەندە هێزو ئەوەندە نازو ئەوەندە ڕێزم لا تا هەڵی کە لەشتێکی وا چارەنووسسازدا کە بەرای منەوە ڕێگە ڕاستەکەی هەڵبژاردنەوە و سەرخستنتانم دۆزیوەتەوە وگەر تۆ تەبەرا گوێم لێ دەگری و چانسێکم دەدەی کە تاقی بکەمەوە: بەتایبەتی کە من ڕێگەی لایەکەتدا نەصیحەتاکەی ئەرتان بوکرد سەرپشت دەهێڵەوە: فەرمودی سەری فەرت دبزانی سی ئیسە جیاب! " ذری چارەی ڕەوای سیاسی کێشەی کورد دەوەستێت ؟!

جا بە ناوی ئەو هەموو خەباتە دوور و درێژەو سەختەی پێکەوە کردوومە ـ کە من پێم وانیە مایەی شانازی و سەربەرزی هەردووکمان نەبێت ـ کە من پێم وایە ڕەنج بە خێرو کۆششمان بەردوو نیە، بەلکو ناپابترین لاپەڕەی خەباتی شۆڕشگێرانەی شێروانکوردمان مێژوا نەدوونەتەوە ـ باسەرکەوتنیشی نەبێت ـ بەلام ئازایانە کە مەردانە و دڵسۆزی سەرف کرد هەموو توانا و درەو هەرزەی خۆمان بوە ـ ئەگەر بشمان قەوما ـ هەرچەندە پێشم وایە ناقەومێ ـ
بە ناوی هەموو برایەتی و هەڤاڵەتی هەردووکمان و قیمە مۆنرفو سەرەتاکانیاندەوە)
بەناوی ئەو هەموو خۆشەویستی و ڕێزو گێزانیشی بوپەکمان هەبوو)
سوناشەدەی هەڤالانەت دەکەمەوە، تکای برایانەت لێ دەکەمەوە)
دڵوایی براگەورانەت خۆت! لێ دووپات دەکەمەوە، کە:
بەبروسکەیەک دڵم خۆشکەیت کە تکاو داواکەمت قبوڵ کردووە و منیشی بەسەروولو خۆ شورەتەوە ملا دەدەمە ئەو چالاکیانەی دەرەوەم)
لەگەڵ هەموو ڕێزو خۆشەویستیم دا و هەموو هیوادارم دێرینم کە دڵنیام هەر لە جێگەی خۆیان دەبن!
برا دڵسۆزت بو هەرشێ
مام جەلال

شامی شەریف

١٩٩٠/١١/٢٥

براگیانی کاکە نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی شۆڕشگێڕانەت دەکەم

شادی و سەرکەوتنتان داوا دەکەم و ئێمەش هەموو باشین.

زۆر سوپاس بۆ بروسکەکەتان، ئەوەی نووسیبووت لێی تێ دەگەیشتم هەر ئەوەم لە ئێوە چاوەڕوان دەکرد، ئەو جارەش کاکە [illegible] ڕاستی دەردەبڕی! بە کاکە [illegible] گوتووە [illegible] نێوانی مام جەلال و کاکە نەوشیروان نەبینیوە زۆر زۆر [illegible] دەبێتەوە!

هەردوو پرسیارەکەی شتمان ڕاست وەرگرت: [illegible] هەرلێرە نیشتەوە [illegible] ئەوە بخوێن گەر [illegible] بە سەرکەوتنمان [illegible] و ئێمە چی بکەین؟

دووەم ئێمە [illegible] ئەوە چی بکەین؟

[illegible] ئەوە پێم وایە کە [illegible] و [illegible] زۆر بە [illegible] ئەوسا ئەوە [illegible] دەبێت [illegible] و [illegible] و [illegible] ئەوسا هەتە ئێمەش [illegible] بکەین و [illegible] بکەین، بە [illegible] دنیاش [illegible] کورد [illegible] دەبێت

خۆشحاڵ [illegible] ئەوسا [illegible] دەبێت بکە [illegible] دەزانم، بەڵام [illegible] من [illegible]

١- [illegible] شار و [illegible] دەگرین [illegible] ئاشکرا [illegible] دابنێین.

٢- وەک لە نامەکەی پێشوو بۆم نووسیبوویت [illegible] لەلای ئێوەوە [illegible] کردوە، هێشتا [illegible] ئێمەش لە [illegible] کە [illegible] بە [illegible] ناو [illegible] بەرز کەینەوە.

٣- لە یەکەمین [illegible] وەک [illegible] دەکەین، [illegible] بۆ کورد [illegible] بکەین؛ من بە تەمام زۆر [illegible] بم.

٣

وا لە خوارەوە شی دەقی هەندێ گوتەیا د. بەڕێزتان بۆ دە نووسمەوە کە لە نامەی ١٢/١٩دا
بۆتان نووسیووم: (لەسەر ڕێبازدا بیکەوتینە خوارێ تۆفیق) ـە
١- لەسەر داواکاری فوئادی ڕۆژی (١٨)ی مانگی ئەو دوستەکانمان، وا دیارە وەزعەکە
لێرە گۆڕاوە و بەهێز و توندتر تێری دەڕوات. ڕاستەکانی ئەو دوستەکانمان ئەمانەی خوارەوەم
بۆ باس کرد: ١- بە چاوی تر سەیری ئەو ڕووداوانە ئێستەکانی کێش ئەکەن سەدام
لە کوێت. چونکە دوور نییە سەدام هەم کاری بێ شتوانی بە کیمیا بەرزەکان (UN) تێدە
بەرات و زۆریم کردیا لە تەقاتی بیبارێزێ. وا دیارە هەروا تەشریعیاتی ئەمەریکییەکان
تا چەند زیاتر بوونەوەی بەکار بێنن کە ئەوە چونکە سەدام ئەگەر و تا لە کری
خطای قانوونی دەولی هەبێ بۆ شەڕی لاوەکی یا بە ڕەوتال کردنی. بە گشتی
وا دیارە ئەمەی سەرەوە (الرأی العام شدە) دەوڵەتەکان هەم ئێستا هاتووە دەروون
ئەمانە بەرهەم دەرئەکەوەدا دەدەلی:
١- ئەم دوستەکانی من دیم و لە سەرەتاوە طرحی دەکرد:
٢- ئەمریکا تا چەند داوا ئەکا سەدام محاکمە بکرێ وەکوو (مجرم حرب) ئەمە کارێکی
٣- ئاسانی نییە چونکە پێویستی ئەکات ئەمریکا و بریتانیا عێراق بگرن وەک
ئەڵمانیای دوای شەڕی جیهانی دووەم. ئەوەش زەحمەتە)).
هەروەها ئاکاتی بەرهەم دەنووسی بە ئەم دانیشتنەدا دوای خارجییەی لیرەدا ئەم باسە
٤- پەیوەستە بە کورد و ئەم خالانەی خوارەوەی باس کرد:
١- ئەگەر ئێستا بریتانیا دەنگی هەبێ لەسەر بارەی کوردی بەوری حوکمی عێراق لە دوای سەدام ئەوا
هەوڵ ئەدات کورد ضماناتی قانوونی و دستووری هەبێ و بەشداری ئەوان
(Regulatorial)ی مافەکانی کورد بکەن. ٢- لەم ڕووەوە ئەمڕۆدا (لە ناوەوە)
دیاری بی باشە لە کورد کارێکی وا بکات لەگەڵ حجابی بەری مباشری حکوومەتی
عێراقدا. چونکە تا ئێستا کورد زۆرەی ئەمڕۆدا لەگەڵ و ئەمریکا و بەرگەی جەزرەیە لە
سەدام ناگرێ. دەبێتە بێ کێ کورد بەشێوەیە حکوومەتیان ئەبێ بارد جیێ، بەڵام وا باشە
کورد خۆی ئامادە بکات کە هاتوو دەرەجییی لە بارلمانتەکانیەوە لە گۆ حکوومەتە
دەزمی ڕژێم بە ڕەو بەرەو خانی بردن) کورد ئەرزێکی منظمەی خاوەن دەزگارەکانەوە کار بکات

٣

٣- ئەوەیان ڕەتکردەوە کەوا تورکیا تێپەڕی لە سەر دەوری کورد هەبێ. دەڵێن ڕاستە
، تورکیە دژی هێنانەکایەی مەسەلەی کوردە بەڵام سەبارەت بە بریتانیا وابووە تا ئەمڕۆ
کەوا خۆیان لە مەسائیلی ناوخۆی عێراق تێوە نەگلێنن ئەوەکا توەتی تەدەخول لە کاروباری
ناوخۆی عێراقیان بیان دەرچوون لە بڕیارەکانی (UN) یان بخرێتە پاڵ. وا دیارە
وەزعەکە لەم بارەیە دەبەرەو گۆڕان ئەڕوا جە دوستیان - گەر تا لە باڵی هەیانە
ئێرە ئەوا ڕازیان دەبن لە پێشوازیەکەمان). ئەوەش ئاشکرا کە دووریشە یا
بەرەیەکی یان شتێ بەڕیا جەنابتان ببینن.)) —
٤- لە سەر مەسەلەی ولایەتی موسڵ والمطامع تورکیا لە عێراق بە شتێکی دووری ئەزانن
کەوا تورکیە تەدەخول بکات بەڵام مستحیل نییە لە کاتی شەڕو خوڕاگرتنی صدام و
ئیحمان دژی ئەوە دەبن چونکە دنیا بە تفاقێکی ناضمنی ئەزانێ لە کاتێکدا ئەمان
خەریکی پاراستنی سنووری کوێت بن ئالایەکی تر دە تورکیا سنووری عێراق تێک بدات.))
ئەمە بووە وەڵامی نووسینەکانی د. بەرهەم. هەر بەم بۆنەیەوە هێنگەری شێرد ئەمان
گوتم کە بیکەین) لە سەر مەسەلەی موسڵدا گوتویەتی، تا لە باشیشی ئەمە مجاز زیرەکانە
ئیمە ڕێگەیان نەوەدە ولنیان ماڵ کردووە کە شتی وا نابێت.!)). کاک بەرهەم دەنووسێ کە
((لە کۆنگرەی (Labour Party) کوتەیەکی خەڵکی نوێمان دیوە وچاوپێکەوتنێکی ئەنجام دا لە بوو
لەگەڵ مەسەلەی کورد. لە کۆنگرەکەشا لە باسەی مەسەلەی کوێت (Dennis Healy)
کۆنە وەزیری دیفاع و (John Edward) یەکێکە لە سەرکردەکانی دەستەی نقابات کرێکاران
باسی مەسەلەی کوردیان کرد شان بەشانی مەسەلەی فەلەستین کە دائیویستە دەوڵەتان
چارە سەریان بۆ بدۆزنەوە. دوای ئەوە بوو مەسەلەی کوێت (Ann Clwyd) و
کاک (Jeremy) ی هاوبیری جەنابتان (وریکی نەر باشیان هەبوو لە باسکردنی کورد.))
هەروەها د. بەرهەم دەنووسێ:
((ئەوەی لە ڕوانی من گرنگ بوو نزیکەی سێ چارەکە سەعاتێک لەگەڵ سەفیری تورکیا
قسەم کرد. بەگشتی کابرا (بەلایەنەوە) قسەکانی زۆر ئیجابی بوو. بە کورتی کابرا
دەیگوت بڵێ کورد هەیە لە تورکیا دەبێ کێشەی کوردیش هەیە و چارەسەری ئەوە کە بێن
وبیازمان وایە کەوا تورکیا بگەینە بەو شتێکە کەوا کوردەکانی عێراق دنیان فەوزا بیوە ببینن!))

مەسەلەی بەرەی کوردستانی

لێرە لە ڕۆژی شەممەوە کۆبوونەوەکانی بەرەی کوردستانی دەست پێ دەکەین. بەتەمای
تەشەنەپێدانی بەرنامەو پەیڕەوی ناوخۆی بەرەین. لەگەڵ لەولایان بۆ چاوخشاندنەوە
بەکارەکانمان وچالاکی دەرەوەو هتد. پێشتر لەگەڵ کاک عزیز محمد قسەم کردوە
بیرو بۆچوونەکانی باشن

بەرەی عێراقی

ئەو بەرە، بەناوی (العمل المشترك للمعارضة الوطنية) بڕیاری لێ داوەو پەیڕەو
بەیاننامەکە تصدیق کراوە. ذكرت ان «الاخوة الوطنية الكردية» یەکێکە لە فراوانە تەسەر
بەندەکانی مەسەلەی کورد ئەوگیانە ئەوانی تر هەمووی بەسەنەد کراوە. داسووکەلکی
نەنێرم بۆتان. لەو کۆبوونەوانەدا ئێمەو شیعە و ئێمەو شیوعیش
شێوازمان باش بوو، لەبەر ئەوەی دوایی لەگەڵ بەعسیەکان لەسەر مەسەلەی
کوردو شیعە تێک گیراین! بەڵام دوایی سەرمانەیان!

٥

برایان

بۆ مەسەلەکەی حەسیب سنجاری بەلوای هاتووە پێم وایە لەم ڕێیە [illegible]

خێری تێدایە . پێم باشە لەگەڵ [illegible] بانگەوازی کورد [illegible] تاکو لە خۆیان

بگرنە خۆیان و بیان پارێزن . ئێمە پێمانە کارێکی خێر و پێویست و گرنگە . بۆیە

داواکارم وەک [illegible] کارە کەن [illegible] بکەن .

هاتووە مەسەلەی [illegible] بۆ دەکرێن لەلایەن [illegible]

بۆتانی دەنێرین [illegible] تکایە

کردووتانە بنێرین .

پێم باشە گەر برایانی ناوەوە [illegible] دیناری تر بنێرن . من [illegible]

[illegible] پێم وایە [illegible] یارمەتی [illegible] بکەین ،

ئەوەی کە [illegible] .

بۆ [illegible] بۆمان دەبێ ؟

[illegible] دەست [illegible] . وە [illegible]

وەرگرتووە . [illegible] دەوتان بنێرین .

ئێستا [illegible] مسعود [illegible] تایبەتی [illegible] برایانی [illegible]

ئێوە

[illegible]

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

شاکی شەریف

١٩٩٠/١١/٢٦

مالیان کاکە [illegible] خۆشەویست

سلاوێکی شۆڕشگێڕانەت ئەدەم

شادی و سەرکەوتنتان داوایە و شیعرەکەشتان باشە.
ئەم نامەیەتان بۆ کارەکەتان ئەبوو پێی بووە نووسیم، دووبارەی
دەکەمەوە کە بڵاوکردنەوە کارێکی زۆر گرنگە، هەر و شیعرە ڕووەزانە و
بە سوودە بۆ کۆمەڵ بۆ کورد و کوردایەتی. بەو کارە دەتوانین
ڕووی گەشی شیعرە ڕووەزانەی خەباتمان بە دنیا بناسێنین.
پێم وایە بۆ ئێستە و بۆ داهاتووش کە لکوتە تەئسیری باش دەبێ.
بەڵام ئێمەوە باشە کە هەر لە ئێستەوە ڕێکخستنەکان خۆمان
ئاگادار بکەین کە لە کاتی خۆیدا - ئەگەر سەرکەوتین - کارێکی گرنگی
خۆیان، ئەرکێکی گرنگی خۆیان بکەن، یادگاری [illegible] و [illegible] کردی
ئەو جۆرە شیعرانە.

من خۆشم بە تەمام بانگەوازێک بە دەنگی خۆم بە کوردی و عەرەبی
تۆمار بکەم و بۆتانی بنێرم تا لە ڕۆژی خۆیدا لە ڕادیۆوە
بڵاوی بکەنەوە.

هەروەها زۆرم پێ باشە ئەگەر خۆشتان جوانە خۆبەری
لە کاتی خۆیدا ئەو ئەرکە بە هێند گرنگە بگرن.

ئیتر هەر بژی بۆ

برای خۆشەویستتان

مام جەلال

لە: کاک مسعود بارزانی ١٩٩٠/١١/١٢
بۆ: بەڕێز کاک نەوشیروان
سڵاوێکی گەرم

ئەو هەڤاڵانەی ئێمە کە بەو کارەی کاک حسێن سنجاری هەڵدەستن، بانگمان کرد کە بێن بۆ وەرگرتنی دوا تعلیمات، بەداخەوە شەوی ١٩٩٠/١١/١٠ لەسەر سنوری (دالانپەر) لەناو بەفر خنکاوە و شەهید بووە، بۆیە رۆژی ٩٩٠/١١/١٦ پێڕاناگەین ئەبێ یەکێ تر بنێرین، ئەگەر ممکین بێ دوابکەوێ بۆ ٢٠-١١/٢٥
ئەوی لای خۆمان.
تکایە ئاگادارمان بکەنەوە لە رەئیتان.

لە: کاک نەوشیروان ١٩٩٠/١١/١٣
بۆ: زۆر بەرێز کاک مسعود بارزانی
پاش سڵاو

سەرخۆشی لە جەنابت و بنەماڵەی تێکۆشەری ئەو پێشمەرگەیە ئەکەین کە شەهید بوە، زۆر بەداخم.

برای خوشەویستم کاک نەوشیروان

سلاوێکی برایانەی گەرم .

بە هیوای خوشی وکامەرانیتم ، وسلاوم هەیە
بو هەمو برایانی لای خوتانەوە ولەدەشی هەمو برایانەوە
سلاویانە هەیە .

وا ئەزانم کاتی ئەوە هاتووە دانیشتنێك بکەین پێکەوە
ئیجا نازانم وەزعی جەنابتانە چونە وئایا کەی مجالتان
دەبی .

دەربارەی (غەزال) :

هەروەك بە بروسکە ئاگاداری جەنابتم کرد
کە ئەو برادەرەی ئێوە کە مکلف بەو کارە لە ناو بەحر
شەهید بو بەداخەوە دیارە دوو هەڤالی تریشی
کە لەگەڵیدابوونە ئەوانیشی شەهید بوون . پێشتر
وامان ئەزانی کە ئەوان دەرباز بوون وچونەتە
ترکیا بەلام جەنازەی ئەوانیشی دوزراوەتەوە

بەهەر حال ئامادەم وەعد دراوە بەناوی پارتی و یەکێتی
باجێ وەعد دەرنەچین . دووبارە عەمەلیاتمان ناردوە
بۆ ئەوەی ئیدامە بەکارەکە بدەین .

و بۆ ڕۆژی ٢٠/١١ و احتیاط تا ڕۆژی ٢١/١١
چاوەڕوانیان دەبێ لە هەمان ئەدرەسی کە بەکاک
حسێن شنگاریان بۆناردن ئەمە لە ناوچەی ڕاوەندوز

و لە هەمان کاتدا یەعنی ڕۆژانی ٢٠ و ٢١/١١
لە دهۆکیش هەڤالان ترتیباتیان کردوە و چاوەڕوانی
دەستەیەکی تر دەبن کە لەو ڕێگەیەوە دەڕۆن .
وەبەم شێوەیە .

دهۆک - گازینۆ بلیار - مقابل مرکزی شرطە
نزیک (فندق گارە) مشهورە بە گازینۆ امین زاخولی.
ڕۆژی ٢٠/١١ و احتیاط ڕۆژی ٢١/١١ سەعات
١٠ بەیانی تا سەعات ١٢ نیوەڕۆ

کە میوانەکان چوونە ناو گازینۆ لە دەستی چەپ
لە جێگای چایچی گلێنێک دانیشتووە لەو ئەپرسن ئایا
علی چایچی لێرەیە؟ ئەویش دانیشتوو ولام ئەداتەوە
من برای ئەوم .. دووبارە میوانەکان ئەلێن
(أحمد) . ئینجا برادەری خۆمان کە لە جێگای
چایچی ئەبێ بە خزمەتتان ئەگات و ئەیان بات .

بەلام تا ژمارەیان کەمتر بێت باشترە .

وە ئەگەر لەم دوو ڕۆژەدا یعنی لە ٢٠ و ٢١/١١
نەگەیشتن ئێتر مەکەن نای چارێکی بتوانن
ئەو ترتیباتە ساز بکەینەوە .

ئێتر خۆشیتان ئاواتمانە و هەر بژین
بە خۆشی و کامەرانی .

مسعود بارزانی ١٤/١١/٩٩٠

کە میوانەکان چونە ناو گازینۆ لە دەستی چەپ
لە جێگای چایچی گلێک دانیشتووە لەو ئەپرسن ئایا
علی چایچی لێرە یە؟ ئەوی دانیشتو ولام ئەداتەوە
من برای ئەوم . دووبارە میوانەکان ئەلێن
(أحمد) . ئنجا برادەری خەمان کە لە جێگای
چایچی ئەبێ بە خزمەتیان ئەگات و ئەیان بات .

بەلام تا زمارەیان کەمتر بێت باشترە .

وە ئەگەر لەم دوو رۆژەدا یعنی لە ٢٠ و ٢١/١١
نەگەیشتن ئیتر ممکن نابێ جارێکی تر بتوانین
ئەو ترتیباتە حساز بکەینەوە .

ئیتر خۆشیتان ئاواتمانە و هەر بژین
بە خۆشی و کامەرانی .

بارزانی
مسعود بارزانی ١٤/١١/٩٩٠

برای خۆشەویستم کاک نەوشیروان پێشکەش

سڵاوێکی برایانەی گەرم .

بە هیوای خۆشی وکامەرانیتانم وداوای سەرکەوتنتان بووەکەم ، ئێمەش باشین الحمدلله ، و سڵاوی گەرمتان بۆ برادەران و لە ئەحوالیان دەپرسین ، ووێرەشی برادەرانە هەموویان بە عەزیزی سڵاویان هەیە .

پرۆژەکەم خوێندەوە زۆر بە دقەت ، دەستتان خۆش بێت بەراستی زۆر پرۆژەیەکی چاکە ، ئێمەش لە مێژە پرۆژەیەکمان هەبوو بەڵام ئەوەی جەنابت بە هەقەتدا زۆر باشترە ، بۆیە ئەوە دەکەینە پرۆژەی ئەساسی .

بێ گومان لە هەموی پێویستتر ئەوەیە کە ئەو پرۆژەیە بێتە پێلانی هاوبەشی (ی.ن.ک) و (پ.د.ک) و ئەوی پێکەوە جێبەجێی بکەین ، نەک هەر لایەک بە تەنیا ، بۆئەوەی ڕێگە لە هەر گیروگرفتێ کە ئەگەر بێتە پێش بگرین ، هەروەها ڕێگە لە خەڵکی هەلپەرست وتێکدەر بگرین .

وبۆ ئەوەی یەکەوێتە مرحلەی پێش پێکردن بە پێویستم زانی کاک فرنسو وکاک عبدالعزیز بنێرمە خزمەتتان بۆ باس کردنی هەندێک خاڵی کە پێویستیان بە ڕوونکردنەوە هەیە تا لەسەر ڕۆشنایی ئەنجامی باسکردنیان لەگەڵتانە دەست بەکار بکەین .

خاڵەکان :

١- دەستنیشانکردنی سەرکردایەتی هاوبەشی گشتی لە پارتی و یەکێتی

٢- پێیانەکە بەچ ناوێک تەعمیم بکرێت .

٣- دامەزراندنی ٤ مەرکەزی قیادی بۆ موحافەزەکانی (سلێمانی ، کەرکوک ، هەولێر ، دهۆک) وە ئەم مەرکەزانە سەر بە سەرکردایەتی هاوبەشی گشتی بن و تەعلیمات و ئەوامر لەوان وەرگرن .

٤- کەی وچۆن بەلایەنەکانی تر (جود) بڵێین ، باشترە ئاگادار بکرێن بەڵام نەک ئێستا بەڵکو لەکاتی تەواوبوونە .

٥- تحدیدی شوێنی سەرکردایەتی گشتی (بەڕای ئێمە لە ناوچەی ڕانیە بێت) .

لێرە خۆشحاڵین بە ئاواتانە و دووبارە ڕێز و سڵاوی گەرمتان پێشکەشتان دەکەین .

براتان

مسعود بارزانی ١٩٩٠/١٢/١٧

شام شەریف

١٩٩٠/١٢/٢٣

برادەری خۆشەویستم کاکە نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی شۆڕشگێڕانەی گەرم

شادی و خۆشی و سەرکەوتنتان ئاواتە و ئێمەش باشین: هەردەم ئاواتە خوازم
کە ساغ و سەلامەت بن و سەرەو دڵتان ڕەحەت و ئاسوودە بێت.
نامەکەتانم وەرگرت و زۆر سوپاستان. من خۆم هەر دڵم لە تۆراوەیە و زۆریش بە مەحاڵی دەزانم
وانەمێنینەوە لەگەڵتان کرت. تکای برایانەم ئەمەیە کە گەشبینتر بن. من پێم وایە
هەموو (انجازاتی) مێژوویمان بەرپێیناوە و لە هیچ ئاسۆ ڕوونا نەکە: ڕووداوەکانی
دنیاش تادین بەرەو ئەو ڕاستییە دەچن کە کابرای جەللاد دەڵێ بڕوات و
شەڕیش زۆر نزیکە. پێم وایە ئەمجارەش صەدام تیادەچێت. ئەمە هەر
بۆچوونی خۆم نییە: بەڵکو لەو هەموو گفتوگۆیانەی کە بە ڕەسمی و بە نهێنیش (لەماوەی ...)
لەگەڵیان کردووم هەموویان وەیان دووپات کردۆتەوە، کە صەدام دەڵێ بڕوات و
دەزعەکەشیان بەرەو شەڕ دەچێت. لە پاریس و لەندەن، بە ڕەسمی پێیان گوتووم:
لە ڤیێنا شەوا کابرای لەگەڵ وریا - ئێستا لەبەر ... - و نوێنەرێکی کۆشکی سپی
هەردوولایان دووپات کردەوە بۆمان. ئینگلیز دەڵێن بە ئاوای خۆیان و
ئەمریکاش وەک دەکەن: بوغزیکانیان ... فەرە پێدەوونە.
مایەوە هەندێ شتی تایبەتی کە ڕەنگە هەندێ جار زمان بەیوەندی زۆر نووسمان
دەستی دەکەوێ، ئەوە بەکان فەرە پێدەم گوتووە. لەگەڵ ئەوەشدا، وا
لەم نامەیەدا هەندێ شتی گرنگتان لە دید و بۆچوونی خۆم پێشکەش دەکەم:

یەکەم: پێم وایە هەموولایەنەکان پێکهاتوون لەسەر پێویستی بوونی دیموکراسی و مافی مرۆڤ و
مافی کورد لە عێراقی دوای صەدامدا. مافی کورد لە ئۆتۆنۆمییەوە دەگرێتەوە تا سەر جیابوونەوە و
سەربەخۆبوون و فیدراڵ و کۆنفیدراڵیش. هەروەها گەر تورکیە بکەوێتە
شەڕەکەوە، ئەوا دەڵێ تورکیەش تەنانەت گەر کوردستانی عێراقیش داگیر بکات
ئەوا هەقی کورد بدات هیچ نەبێ ئۆتۆنۆمی و مافی مرۆڤ و دیموکراسی.
گوایا چوونی ... (چیرستەر) ی سیاسای ئەمەریکا بۆ تورکیە بە ...
لە ئەرکەکانی سەرەکی ئەوە بوو بە لەشکری تورکیە.

دووەم: چەند خۆمان زووتر باشتر بتوانین دەست بەسەر کوردستانی عێراقدا بگرین
لە کاتی هەرەسهێنان و شلەژانی دەزگەکاندا ئەوا زووتر و زیاتر مافی
وەردەگرین. من ئەوەشم لێ بیستوون و زۆریش بە دۆستانە و
برایانە و بە قسەی دڵسۆزانە و پەروەردیشیان ...

سێیەم: هەرچەندە حاجیم زۆر پێ خۆشە (مصونە خلعەکان) بەڵام دیارە هەر دەبێ حسابی هەموو تێچووەکان شەهات وماده هەر بکەین. بەڵام هەر تێچووەکان دەبێ بەقەدەر دەرچوونی خۆی هێزو توانا و سیاسەت و ئەتوێستی بۆ دابنێین و تەرخانی بکەین.

چوارەم: زۆر پێم باشە کە شێوە نەخشەی باشتان داناوە بۆ ئەو رۆژە و ئەو کاتە. بەڵام تەمام زۆرە حسابێک بۆ هاتنەوەی مێشە بکەین لە بادینانەوە: دیارە هەندی هێزو توانای هەناردن و دۆستان بۆ رۆژە تەرخان بکەین. من خۆم رەنگە لێرە دەیان چەکدارم پێ پەیدا بکرێ، بەڵام هەر دەبێ بناغەی نەخشەکە لە ناوەوە، لەلایەن ئێوە بۆم دابندرێ.

ئەوەی بەلامەوە گرنگە پیسیودری جهازەکانە: خوزیا کاکە بەفە لە لە لەندەن بالکو هێنەکەی ئەوەیم ئی بکەرداوەی دانارد باوە بۆتان یان بۆ شام. گەر ئەوە ئی عێراکی بەپەلە هاوڕێستا عدسانم بۆ بنێرە بۆ شام.

بۆ هێنەکەی لەبەرامبەرە مش کاکە حەمەم لێ کردوە بە بەرپرسیاری ئەی تایبەتە چوو بێت بەڵام دیارە هەر (٣-٤) کەسیان زۆر باشی زۆر جێگەی ئێچییمادەمان بسیوپستی بۆ فێربوونی زۆر شت هەڵ مابوستا. لیپان ناشارمەوە کە من ئەم جۆرە شتانەم بەلاوە نیشانەی زۆر شتی گرنگ دڵخۆشکەرن.

بەلاوا شتەوە (ئەوەش تا خۆیان هەی نەشەبقێنێ دینە)


براگیان کاکەندە: زۆرم پێ خۆشە بەلێنەکانت بەجێ دێنن، بەڵام تەمام دلە زۆرتر هەوڵی توانا و زیاتر خۆتان بۆ تەرخان کەن بەتایبەتی لە مانگی داهاتوودا، کە پێم وایە لەگۆنیە کە بقەومێت! ئەچشت دەبێتەوە لە خۆی !! . هەر دەها پێم باشە کە خەڵکەکەمان جودەشەدەوە، باشتریان ببینن وە بۆ شوێن وشێت پێم باشە پتر دەبور ترخەریکی ناوەوە بن کە دڵگومان کاری پێش دیتان بۆ کردوە. پارە یان زۆرتر بۆ بنێرن، باشتریان لێ سەرف بکەن.

پیسەلەکەم لەمیرحسینیش زۆر گەلێ بوما هەبووە: یەکێک لەکەلکەکان تەنها ئەوە بێت کە شولتز نامەیەکانی بەدەستی خۆی بۆ بەرێتێو بێداتە دەستی بوشنا ولەسە رەمان هەڵبداتێ

لە دەعۆیەیدا تەنها برایانم ئەوەیە کە تاکانە لە تاسکی دوزیکەی ئەبویە جاری، هەر دەبێ لەگەڵ کاک محەمەد بیکوژە رسینت، هەرچەندە پێم خۆشە لەپەناتان نەمابوو.

شێتی هەر زی بۆ برادەرانتان

[illegible]



برای خۆشەویستم کاك نەوشیروان

سلاوێکی برایانەی گەرم،

بە هیوای خۆشی و کامەرانیتانم و داوای سەرکەوتنتان بۆ دەکەم، وزۆر سلاوتان هەیە بۆ هەموو برایانی لاتان بە تایبەتی کاك م. عمر. ولێرەشی برادەران هەموویان سلاویان هەیە،

١. ئەوا بەرنامەی پیلانی هاوبەشی ئەوەی کە بە ئێوەوە مربوطە بۆتان ئەنێرین، تکایە لە دوا کەوتنی بانگبوون، چونکە لەم ماوەیەدا زۆر خەریکی بووین و خۆشم نەخۆش بووم چەند جار ناچار بووم بو چەند رۆژ استراحت بکەم و مراجعەتی دکتور بکەم. ئێستاشی بەتەواوەتی چاك نەبوودم.

٢. بەرنامەیا ناوچەیی لەگەڵ پشماتان نارده خزمەتتان وزۆر پێم خۆشە لەوێش خەتا هاوبەشی بێت وزۆر پیرۆز ئەبێ کە برادەرێکی وەك م. عمر قیادەی هەموو هێزەکانی ئەوێ بکات.

٣. ئەوەی لای ئێمە زۆر زۆر گرنگە بیشانی دوستی و دوژمن بەدەینە لەو رەژەرا کە پارتی و یەکێتی یەك روحن لە دوو جسمی جیاوازدا و کەسێك

٢

بە خەیالیشم جرئەتی ئەوەی نەبێ بیر لەوە بکاتەوە کە مشاکل دروست بکات.

٤- بە نسبەت قیادەی حزبەکانیش کە یەکە و بووینە هیچ مشکلەیەکی نابێ و هەموو شت بە گیانێکی برایەتی و بەرژەوەندی گەلەکەمان دەبێ.


٥- جەنابت مخوەلی هەر گۆڕانێک لە بەرنامەکانە بکەی و من موافقم.

وئەوا کاک فرنسو و عبدالعزیز دێنەوە بۆ خزمەتتان و بروسکە شمان کردووە کە مسؤولی لقی ١ و لقی ٢ و لقی ٣ لەسەر ڕێ دەشت جادە ڕاوەستانە بێ تا هەموویان پێکەوە بێنە خزمەتتان.

وچونکە بە باشم زانی و لەوە ستوایە بۆ چاوپێکەوتنی مسؤولەکان لەگەڵ هەریەکە هەموو مسؤولی لقەکانە اتفاق بکەن و جەنابت ڕۆژێکی دانیشتنێ تەحدید بکە و خۆت سەرپەرشتی دانیشتنەکە بکە و ئامۆژگاری پێویستیان پێ بدە.

یەک خۆشیتان ئاواتمانە.

براتان
مسعود بارزانی
١٩٩١/١/٦


٨/١١/٩٩١


زۆر بەڕێز جەنابی کاک مەسعود

سڵاوێکی گەرم

سڵاوم هەیە بۆ هەموو هاوڕێکانی ئەوێ.

بە هیوای خۆشی و سەرکەوتنتان

برای دڵسۆزتان: نەوشیروان



شاخی شەریف

١٩٩١/١/١٤

برای خۆشەویستم کاکە نەوشیروانی بەڕێز

هەڤالانی کۆمیتەی کارگێڕی سەرکردایەتی بەڕێز

سڵاوێکی شۆڕشگێڕانەی گەرم

شادی و سەرکەوتنتانم داوایە.


وا ڕووداوەکانی چارەنووس ساز نزیک دەبنەوە. ئەو جارەیان: یاهەرەیە یاهەرە!
گەر سەدام بڕوا ئەوا دەرگای خێر و خۆشی، ڕزگاری و دیموکراسیمان لێ دەکرێتەوە.
گەر مایەوە دەبێ حسابی خرانکووی بۆ بکەین. دیارە من دەست و ئارەزوو
بۆچوونم لەگەڵ نەمان و ڕووخانیەتی؛ بەڵام دەبێ حسابێکیش بۆ مانەوەی بکەین؛
با بەڵەڕێش بێت! کە ئەوسا ڕەنگە گفتوگۆ تەبدیل بکات و لێتان بێتە پێش!
بۆیە من پێم وایە لە دانانی نەخشەی چوونە ناو شار و شارۆچکەکان دەبێ
بۆ هەردوولا لایەنەکە حساب بکەین هەر یەکەیان بە قەدەر نیسبەتی ئیحتیمالی
خۆی؛ واتە نە هەر ئیحتیمالی شەڕ و ڕووخان نە هەر تەنها ئیحتیمالی مان حساب
بکەین، بەڵکو ئاگامان لە هەردوولا و لە پاشاییەکیش هەبێت!.
من پێم وایە ڕووداوی یەکەم هەتا ئێمە لە ناو خەڵک بین بۆ سازدان و ئامادەکردن
بەڵام پەلە پەل و هەڵپە هەڵپ نەکەین لە کاری کالوکرچ ناوەخت!
هەوڵدەین کۆمەڵانی خەڵک سازدەین، لەگەڵ جاشەکان پەیوەندی
بکەین؛ بەهێزیان جەیشی شەعبی بەشە کوردەکەی یەوە پەیوەندی بکەین
بەڵام بە هێمنی و بە شێنەیی:
پێویستە ئەزموونی لە بیر نەکەین: لە ڕۆمانیا! دەبێ بگەینە ئەزموونی
دیارە چەندی بتوانین جەماوەر و چەکدار (جاش و جەیشی و هتد) لە خۆمان
کۆکەینەوە، چەندی بتوانین دەست بەسەر شار و شارۆچکە داگرین
ئەوەندە باشترو بەهێزترین تەنانەت بۆ گفتوگۆش گەر مایەوە.
لێرەدا پێویستە بیروهۆشمان بۆ (ڕاپەڕینی شار) بە یارمەتی پێشمەرگەی
دەرەوە تەرخان بکەین: واتە لەو کاتەدا، ئەوسا، قۆناغ قۆناغی
ڕاپەڕاندنی خەڵکی شار و شارۆچکەکانە، تاکتیکەکان و پلانەکانیشمان
دەبێ هەر بەگوێرەی ئەوە و بۆ ئەوە بن؛ واتە خۆسازدان و
خەڵک سازدان بۆ (ڕاپەڕینی شار) و شارۆچکەکانی کوردستان.

پێویستە ئاگامان لە شیعارەکانیش بێت بۆیە ئەوەکان زەرەریان نەبێت.
پێویستە لەگەڵ خزمان هاوکاری تەواو بکەین و داوای یارمەتی چەکوشتی تریان
لێ بکەین ئەوان زەرەر دەبەن؟ چونکە زۆرمان هەیە وەک ئەواش
بوو دەرەوە و بۆ تورکیا خەتەرە. ئەوەش و لە کاتی قەومان و ڕوخانیا
من بەتەمام لێرەوە لە بادینانەوە خۆم بکەم بە دەولەتا: هەرچی خەڵکی لێرەش هەیە
لەگەڵ خۆم دەیان هێنمەوە! ئێوەش ئەوە دەزانن پێتان دەکرێ
شۆڕێکیم بۆ بخوێن: بۆ نموونە گەر زووەکان خەلیلە وەحەلاوی بادینانی هۆیان
بکەن بێنەوە دهۆک و ڕێکخستنو دۆستانی ئەولیش ئاگادار بکەن دەچنە.

لێرە خەبەرێکی گرنگ هەیە ئەگەر ڕاست بێ دەڵێ: سعودیە و مصر و ئەمریکاش
ئیعتراف دەکەن بە معارضەی یەک گرتووی عراق - ممثلا شرعیا للعراق - !
گەر ڕاست بێ ئەوا زۆر باشە و کەلکی زۆر دەبێت.
مایەوە چۆنیەتی جێبەجێکردنی نەخشەکەی خۆتان کە دیارە من لە دوورەوە
هەر دەتوانم دوعای خێرتان بۆ بکەم و چەند تێبینییەک دەربڕم:
١- پێویستە لەگەڵ برایانی پارتی هاوکاری باشیان بکەین.
٢- پێویستە ڕەفتارمان لەگەڵ خەڵک زۆر باش بێت.
٣- پێویستە ماوەی زادوورده‌وەی شیعە ڕێگە نەدەین.
٤- پێویستە لێبوردنی گشتی دەرکەین.
٥- پێویستە سەرکردە و کادرە لێپرسراوەکان دابەش بین و بەرپرسیار کرێن
لە جێبەجێکردنی ئەو سیاسەتەی سەرەوە.
٥- پێویستە خەڵکی حکومەت چەکدار کەین، و ڕێکخستنەکان بە شێلدار و کارلێر بن.
٦- پێویستە بە جەماوەر بۆ جەماوەر کار بکەین؛ خەڵک بەشدار کەین
ئەمانەت لە بەڕێوەبردنیش، لە سەرپەرشتیش، لە ئیدارە و کارگێڕیش.
٧- پێویستە شیعاراتی سەرەکی حکومەت بخەینە ناو خەڵک و بیانکەینە
شیعاراتی جەماوەر و کۆمەڵانی خەڵک.
ئیتر دووپاتی دەکەمەوە کە ئامادەم بۆ هەموو کارێکی بەرمن دەکەوێ و


هەر بژی بۆ
برادەرتان


مام جەلال



بۆ/ بەڕێز مام جەلال
لە/ بەڕێز کاک نەوشیروان
سڵاوێکی گەرم
١- [illegible]
[illegible]
٢- [illegible]

١٩٩٦/٦/١٤
لە/ بەڕێز کاک نەوشیروان
بۆ/ بەڕێز مام جەلال
سڵاوێکی گەرم
١- [illegible]
[illegible]
٢- [illegible] تەنسیقیان کردووە
[illegible] کاک مسعود [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] کوردستان [illegible]
[illegible] ١٧ [illegible] ٥٠ [illegible] ٥٦
[illegible] ٤٢ [illegible] ٢٩ [illegible] ٤٤


١٦/٦/١٩٨١



١١/٢٦ ٩٦٦

بۆ بەڕێز و خۆشەویستی کاک مەسعود

٣. ئەگەر لەگەڵ کاک ڕەسوڵ قسەمان کردووە [illegible] لە ڕووی [illegible]
ناتوانن [illegible] . جاری وا [illegible] بەرچاوگرتنی [illegible]
[illegible] شتێکی [illegible] .


٤. ئەگەر لەگەڵ حزبی ئیسلامیش قسەمان کردووە . بێگومان ئاگادار بن
بەرچاوگرتن .

٥. بێگومان [illegible] جوڵانەوەی [illegible]
[illegible]
[illegible] ئیستیفادە [illegible] .
[illegible] ئەگەر [illegible]
[illegible] ئاگادار [illegible]
[illegible] ئاگادار [illegible]
[illegible] .

دووبارە سڵاوم هەیە

[illegible]

١٩٩١/١١/١٦



١٩٩١/١/١٧

برای زۆر خۆشەویستم کاک نەوشیروان

سڵاوێکی برایانەی گەرم.

هەرچەندە زۆرم پێ خۆشبو کە چاومان بە جەنابت کەوتبا
بەڵام تەقدیری زرونەکە دەکەین و هیچ فەرق نیە برایانە
کاک کۆسرەت و ماموستا ئاخم هاتنە و نامەکەی جەنابتم
بەچاکی خوێندەوە و بڕیار بەدڵ سوپاسی جەنابت دەکەم
وبۆچونەکانمان ١٠٠٪ متطابقن. وهەر بۆ ئەو خاڵانەی
نوسیوتانە ویستم مشورەت لەگەڵ جەنابت بکەم کە الحمدلله
پێیانە وەک یەکە.

وئەم چەند خاڵە بە پێویستیانە دەزانم جەنابت ئاگادار
بکەم پاش ئەوەی لەشەرەکە فەوتا:

١- ڕاوامان کردووە لە دۆستانی شەهلاغانە بۆ بکەن
بەپەلە و ئەگەر ئەداو بۆ عفم بەیانی حەرەکەت
دەکەم و دێمە خزمەتتان. وئەگەر بەیانی ئامادە نەبوین
ان شاء الله حەتمەن بۆ دوو بەیانی.

٢- ئێمەش وامان داناوە کە برادەرانە:

٣- پێویستە لەگەڵ چەند هەڤاڵێکی سەرکردایەتی بۆ
لای سلێمانی و کەرکوک.

٢


ب ـ بۆ هەولێر جگە لەوەی کە خۆشتان لەوێ دەبن
بەڵام برایان مامۆستا سلاح محمد و کاک خورشید و عبدالرحمن
لەگەڵ لقە و هەڤاڵانی سەرکردایەتی یەکێتی لەوێ دەبن.

ج ـ بۆ دهۆک و شێخان جگە لە لقە کاک زعیم علی و هەندێک
هەڤاڵی تری سەرکردایەتی ئەبن و زۆر باشە
اختیاری مامۆستا ناظم کە بێنەوە حرکەت بکەن.

هەروەها داوە هەر ئێوە لەگەڵ دۆستەکانمان
تسهیلاتی تحرکاتی قوات و هاتوچونیان و کردنەوەی
هەندێک مقاوری ئەساسی و تأمینی ئازوقە جێ بەجێ
بکەن.

٢ ـ زۆر پێم خۆشە کە رائیتان وەک ئێمە وایە جاری
رێگە نەدەین بە هێزەکان دابەزن تا ئامادە بن
ئامانج و خطەی کە زۆر بەرەو ئینهیار دەروات ئەوکاتە
دابەزن و ئەمە خاڵێکی زۆر مهمە.
و قطعیە تا دەگەنە لاتان جهازی لاسلکی هەر ٢٤
سەعات ئەبێ بە یەکەوە بەردەوام بێت.
پێتر خۆشتانە و سلاوم بۆ هەموو
برایان و پێدەشتان برادەرانی هەموویان سلاویان هەیە.

براتان
مسعود بارزانی



١٩٩٦/٦/٢٨

له‌/ مام جه‌لاله‌وه

بۆ/ به‌ڕێز کاك مسعود بارزانی


سلاوێکی گه‌رم


١- [illegible]

٢- [illegible]

٣- [illegible]

[illegible]


١٩٩١/٦/١٨



بۆ برای بەڕێزم مام جەلال

لە کاک مسعود بارزانییەوە

سڵاوێکی گەرم

بەدوای نامەکەت لە ١٨/١/١٩٩١

شامی شەریف

١٩٩١/١/٢١

برای دێرین و خۆشەویستم کاکە نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشی و سەرکەوتنتان داوایە. منیش باشم و هەردەم دڵم لاتانە.

پێم وایە لەم کاتە ناسکەدا دەنگی زۆر و زۆر و دوور ببیستن، زۆر بە هێمنی و لەسەرەخۆ ڕەفتار بکەین نازانم بۆچی شیعرەکەی شوکری دێتەوە یاد کە دەڵێ [illegible] کاری بکەین. هیوادارم لەم شیانا دەورێکی گرنگ ببینیت؛ بەتایبەتی لە دڵنەوەدا هێنانەوەی [illegible] بە ئەو تایەکان و سەرپەرشتی کردنی ڕێکخستنی ناوەوە و هێزەکانی پێشمەرگەدا؛ بەلاوە ئەو دەنگی حابوردنی گشتی ئەکەین و جاش و سەربازی جەیشی شەعبی بانگ ئەکەینەوە بۆ ریزەکانی شۆڕش و خەبات. پێویستە بەلەبەرچاوی هەلی پێشوو کار نەکەین؛ ئەمیش دەفتەر و لە لەدڵی دەخەین هەڵسەنگاندن و هەڵبەت نەبەین؛ بۆیە دەنگی زۆر و زۆر و تیژ بەرز [illegible] کار بکەین. ڕێگە بەلادەم دەدەم تکایەکی برایانەت لێ بکەم کە جگە لە [illegible] سەرکردایەتی زۆرتر بە کەسی تر نەکەیت.

شتی گرنگیش کە لەلای من ئەمانەن:

① - تورکیا خۆی بۆ بێزار ئیش کردووەتەوە: ئێستە وەزیری دەرەوەی ئێرانیشە و ئەوە بەشی [illegible] (ئەمریکیا و ئەوروپیا) دەکات: چونکە وا دیارە [illegible] لەو جۆرەی [illegible] هەیە و زۆر دریان ئەی ناخۆشە: جێگیری شیوەگورتی، ئەو کەلەلە ڕەقانە گەر دابەش ئەمریکیا و بەتایبەتی سەدام [illegible] ئێستا ئەڵێن ماوەی تورک ئامادەن ئەبۆ گۆڕانی سنوور و نەدەسکەوتن لەو داوای عێراقدا.

② - ئەوەی دەڵێن دوا وەزیری عێراق دەی دیموکراسی و مافی مروڤ و دیاری کورد و بەشداری گشتی بۆ لە بڕیاری سیاسی بە بەغدادا ببێت. کورد هەسای بۆ کراوە بەڵام لە چوارچێوەی عێراقدا تائەوەمەندی، پێمان وابێ دەکرێ لە گوتوگۆیە کە هیچیان دڵ [illegible].

③ - لیرە [illegible] وایە سەدام هەتەن دەنگی لاچیت، [illegible] باڵرستنی سەدام بەهەن دوای دەرپەڕاندنی لە کوەیت بەڵام پێم وایە بێ سوودە.

④ - جەماعەتەکەی لەوەر حسێن، دیارە پەیکیان بۆ ئامادەین ئەمریکیایە لە [illegible] هێنەکەی خۆمان کە کار ناکات! دەوڵەتی ترکیش بەتەمان شتی باشمان بەرەپێ بۆیە پەیوەندی و تەسبیکە دەکردن.

⑤ - ئەوینە [illegible] ڕێگای ماڵی ئەجۆمان بۆ بکاتەوە: بەهەر شتێکی [illegible] نەکەین:

برایانی کاکەنەوە

١) ماوەیەک لەمەوپێش لەگەڵ ئابو پێکهاتینەوە: خوا بکات ئەم جارە سەربگرێ. لەگەڵ وەفدە بەرەی کوردستانیش سەردانم کرد. هیوادارم ئێوەش بەخشکەیی لەگەڵیان باشتر تەبا بن.

٢) چەند رۆژێک لەمەوبەر بەهۆی دکتۆر کوشنەرەوە رۆی مسیو میترانمان وەرگرت لەسەر تورکیە هەر ئەوە بوو کە لەپێشەوە بۆمان نووسیویت؛ ئەبەرهەمیش بەدەزگای فەلەستینی ئینگلیزەوە هەمان دەنگوباسی راگەیاندراوە.

٣) عەرەب زۆر سڵ دەکەنەوە: لە ئیسلامییەکان! و لە ئێرانیش.

٤) کوێتییەکان "حیا"یان گوتم کە نازانین حەوت رۆژی کوێت چۆن دەبێ و کێ دەبێ؟ چونکە عەرەب سعوودی لەسەر دیموکراسی و ئیرادی حزبایەتی!

٥) صلاح عمر علی کە دوورەتەوەگەور! لە سعودیەش حسن النقیب + ابراهیم الداود + فاضل عباس + غنی الراوی کۆکراونەتەوە! سوریەش دژیانە و هەر لەگەڵ (المعارضة المتحالفة) کەی خۆمانە.

٦) لەناو ئیسلامییەکان و شیعەکاندا دیسان مشیعارەی دەستانێری بەشەر سەرێک هەڵداوەتەوە! دەیانەوێت بە بەرەش بەمانێکی دا دەرکەن ئێمە و بەعسییەکان رازی نەبووین.


٧) بە آغای جعفری بڵێ: فەرەنسییەکان ئامادەن + ئینگلیز و فەرەنسە "ی یان خۆشە لە ئێراندا فەتح الشیخ رفسنجانی سەرکەوێ و لەگەڵیا دەتوانن تەبا و دۆست بن: دەوری دوارۆژی ئێران بەهێزە لەسەر دەوری ئێران لە کاتی شەرەکەدا.

زیاتر ببوورن کاک قادر زۆر بەپەلەیە و ئێستە ئاگادارم کردم
کە پاش سێ و سەعاتی تر دەڕوا لە فڕۆکەخانە بێت.

سڵاوم هەیە بۆ هەموو قاڵاوت یەک بە یەک

و هەر بژی بن

برای دڵسۆزتان




[illegible]

لە مام جەلالەوە

بۆ بەڕێز کاک مسعود بارزانی و کاک نەوشیروان

سڵاوێکی گەرم

پێم باشە لەلای خۆتان و لە رادیۆکانی خۆتانەوە
بانگەوازێک بۆ خەڵکی کوردستان دەربکەن تا پێشوازی
بکەن لەو خوشک و برا عەرەبە ئاوارانەی کە
[illegible] کردوویانەتە کوردستان ① لە [illegible]
لە [illegible] بە [illegible] جۆر بانگەوازێک
بخوێننەوە ② دەکرێ هەر ئێوە بە کوردی بێت
لەلای ئێمەش بە عەرەبی ③ تکایە [illegible] چیە [illegible]
بە [illegible]



بۆلای بەڕێز مام جەلال — ژمارە ١٨

و = کاک نەوشیروان — ١٩٩١/١/٢٥

و کاک مسعود بارزانی بەڕێز

سڵاوی گەرم

بە پێی هەواڵ صدام دەیەوێت هێرش دەستپێبکات [illegible] سەرەو سەری شەو عەتلەیە

ئێستا ئیستعدادی دەکرد. لە بەر ئەوە احتیاطی خۆت وەربگرتبێ بۆ


لە قصری جمهوری ماندابوو.

ئێستا ڕاپۆرت ٨ بەرەی تۆپ ناردووە بۆ بەرگری لە هێرشی محتملی تورکیا.

زیاتر لە منطقەی دیرەبوو - ئیشتغالی دەشتی سمیل سیلوان نزا خوار

غرب هارەکە و زیاتر لە ووڵات تحشدات هەیە. هێزەکە هەیە منطقەکە هەیە

عسکرێتە ٧٠ عسکری تەنها ئەوەیە سەرهوونە.



١٩٩٦/١/٢٦

بۆ بەڕێز مام جەلال و بەڕێز کاک نەوشیروان

سڵاوێکی گەرم

[illegible]

١. قاذفات نار المحمولة على الكتف ضد د/ب
٢. قاذفات [illegible] خفيفة ضد الجو
٣. هاونات [illegible] ملم [illegible]
٤. رشاشات متوسطة خفيفة
٥. بنادق خفيفة لقتال الشوارع والجبال

[illegible] ٩١/١/

بۆ بەڕێز کاک مەسعود

سڵاوێکی گەرم

(یەکێتی) ئەڵێن گوایە برایانی پارتی ئازاری کەس و کاری هەندێ پێشمەرگەی یەکێتییان داوە لە ناوچەی بادینان. تکایە چۆنیان ئاگادارم بکەنەوە

٩١/١/٢٧

لە کاک مەسعود بۆ بەڕێز مام جەلال و بەڕێز کاک نەوشیروان

سڵاوێکی گەرم

ئەوەی (یەکێتی) ڕاست نییە و من ئاگادارییەک نیم. ئەوەم بیستووە کەس و کاری پێشمەرگەی ئێوە لە بادینان هەبن. تکایە [illegible] تفاصیل یانی بکەن ئەوانە کێن و کێ ئەمەی لێ کردوون با [illegible] بکەین. لە بەر [illegible] ڕێگای لێ بگرین

٢٧/٧

لە برام جەلالەوە

بۆ بەڕێز [illegible] کاک مەسعود و بەڕێز کاک نەوشیروان

سڵاوێکی گەرم

١- پێم وایە کە پارێزگاری (ی.ن.ك) لە لایەن قبوڵ نەکەین

یەکێتی خۆیان ڕەفتار بکەن بۆ جەماوەری بیگەنەوە

تۆ لە ... پایەکان و سیاسی ... بە پێی پێویست ... ستانی ⊙

٢- پێم وایە بە ساڵی ... هێنانە هەرێمی ... بە ناوی

خۆیانەوە چونکە ئارام بە ئاشتی بە ... ڕەوشی ...

سیاسی و پلانەکانی بەرەو پێشەوە ⊙

٣- ئەمڕۆ کاک عبدالحلیم بە نامەی گشتی بەرێزی عیراقی


کە مەسعود بە نامەی کردن و هەموو ... ⊙ ... بیرەوەری

هاوڕێ ... کاک مەسعودین ⊙

٤- ... بە زیندووی صدام حسین ... عیراقی

... و کەس ... ئەگەر خۆیان بە ... هەرای

... لە خۆمانی ... بەرێن.



١٩٩١/١/٣١

لەلایەن مسعود بارزانی

بۆ: برایانی بەڕێز مام جەلال - کاک نەوشیروان

[illegible]

[illegible]



[illegible]
کاک نەوشیروان
[illegible]
کاک لطیف یان هەر کام [illegible]
[illegible]
لەم میحنەتە [illegible]

لە بنکەی نەوشیروانەوە ٩٧/٦/١٨

بۆ بەڕێز مام جەلال

سڵاوێکی گەرم

ئەمانە ٥ مانگە هیچ پارەیەکیان پێ نەداوین . ئاشکرایە شتیان پێ نەداوین . گوایە ناتوانەوێ زۆر لە جیادییەکەیان بکەوێتە . دەسرەتمان زیادی کردووە بەهۆی کۆکردنەوەی هێزەکان و زۆرکردنی جەبهەکانی ناوەوە . بۆ کاتی چوونەوە ئەو پارەیەمان هەیە نەگەڕێنەوە . باوەڕ ناکەم ئەمانە هیچمان بدەنێ . وەزعی خەتەکانی ناوەوەش زۆر خراپە . وەهاشە ناوچەی . بانقەکانیش پارەیان پێ نەداوە . منیش زۆر گیران بووم . تکایە بەکەرەمی خۆتان بکەن بۆ پەیداکردنی پارە بۆ ماوەی ٢ مانگی داهاتوو . لێرە بڕیارمان داوە هەموو توانای خۆمان بۆ ئەم دەستە لە چارەنووسسازە سەرف بکەین.


٦/٢٧

لەرکاک مسعودەوە

بۆ/ کاک نەوشیروان — عدد ١٧٥

ـەکەتان لە ٦/٢٦ ⊙

⊙ اتفاق مان وابوو کە هەموو تحرکات هاوبەش بێ و

بە ئاگاداری یەکتری بێ بەبێ ی ئێوە ئەمڕۆ مانا هەرێ


دانرا بوو لێرە وەک بیستومانە لەوهەولێرەش

⊙ هێزتان ناردوە

بێنە لەم تحرکانە ئاگادارمان بکەن و ئاگوفتن لەگەڵ

اتفاق مان لەم کاتەدا هەر تحرکێکی بێ لایەنە

لەبەرئەوە وەندی دائمی یە ⊙


١٩٩١/٢/٢٧

٢/٢٧

لە ڕێکانی نەوشیروان


بۆ / هەموو

بەشالیوەکان و مەحوەرەکان

ـــــ تۆوە ـــــ

① هەموو هێزەکانتان ئامادە بن و ئاگادار بن و
ئەو شەوانەی بە ئاگادارەوە بێ ... ن و لە ماڵی خۆیان
داوا بکەن بە ... نزیکترین ... کانیان.

② هیچ هێزێک نەجوڵێ و چاوەڕوانی ئاگاداری
داهاتوو بن. ئەمشەو ١١,٠ بەشەو



سڵاوێکی گەرم

١٩٩١/٣/٣


١٩٩١/٣/٥

برایانی بەڕێزم مام جەلال / کاک نەوشیروان

بەڕ / کاک مسعود بارزانی وە

سڵاوێکی گەرم


رژێمی عیراق تووشی شکستێکی عەسکەری سیاسی
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]



٧/٢/١٩٩٠

بۆ/ برای بەڕێزم مام جەلال
لە/ هەڤاڵ مسعود بارزانی


شەوی ٦/٧ گەیشتینە ناوچەی [illegible] گەڵاڵە [illegible]
[illegible] دیتە، ئێمەش کۆبوونەوەی سەرکردایەتی پارتیمان کرد
[illegible] لەبیرەکانی ترى ئەوە، بەگیانێکی پڕ لە برایەتی
[illegible] دیار درا،
١- هەموو هێزەکانمان ئامادەین، و زنجیرەیەک بانگەواز
دەکەین بۆ جەماوەر،
٢- [illegible]
٣- ئامادەین کۆبوونەوەی بەرەی بە کارەکان هەستین
٤- [illegible] دابنرێت بۆ العلاقات بەرەو هەموو لایەک التزامی پێبوو
٥- بە هەموو هێزو توانا یارمەتی جەماوەری شۆڕشگێڕی کوردستان
بدەین و بگەینە فریایان،
٦- هێزێکی زۆر [illegible] رێگاکان کە [illegible]
زۆریان بە رێگاوەن، تەقویە بکەین،
٧- ئامادەین رێگا [illegible] بپارێزین بۆ هەر [illegible]
بدەین [illegible] بکەین.



لە/ کاک عمر ٥/٧

بۆ/ جەنابی کاک مسعود ، بەڕێز کاک نەوشیروان

١- هەر دوێنێ بەعسی چەکدارە رەتترین فاوەر دائیرەی ترسیە بیناوی
حیبا خاڵی رەطعم الوسنه لەگەڵ کەرتلیک دائیرەی تر
تاڵان کرا و سووتێنراوە
ئەوسا ئەو دائیرەکان بە بەنزین و سووتێنراوە هەروەها
چەند شتێک لە شتی فەستەفاکان تاڵان کراوە.
٢- هەر دوێنێ لە حدودی ١٠٠ کەس لە ناو شاردا گیراون
خەڵک هێرشی بۆ بردن و گرتنیان و کوشتنیان هەڵکیان
لە هەولێرن
٣- لەبەر هیچی بەعسا ئێستاکە بەو بۆنەکاوە کردنەوەی
هەڵکی بەرەوکراوە هەر ئەمڕۆ نەوزادی ئەسکەن
لە ئێوە گەڕاوە ئەوەی چەکدار چونەی بەیانەوە بکاتە بۆ
رێگەی تێیانە و حکومەتی دائیرەی دەولەت بهێنەوە
ئەوانە بڵێن سیاسەتی و هەر دەولەتی کاتێ بەرەوانە
ئەمڕۆش هێرش کردنی داوەش ئەکرێن بۆ سەر شاردا.
٤- بۆ معلوماتتان هەتا دوێنێ شەوی رابردوو یەک
چەکداری دەولەت و سیاسەت چونەیان بە تاڵیوی
هەرێمەکە نەکردبوو.



١٩٩٧/٣/٩

بۆ / کاک عومەر

بۆ / بەڕێز کاک مسعود ـ بەڕێز کاک نەوشیروان

ژ/ كاك عمر


٩٩١/٧/١٨

بۆ/ بەڕێز كاك مسعود   بەڕێز كاك نەوشیروان

١. ئێمە بۆمان لوا هەوڵی بكەینەوە، كە شورای گروەكان پێوەندی لەگەڵ ئێوە بكەن، بۆ ئەوەی هێزەكانیان تنظیم بكەن.

٢. هەروەها كتەبەكانیان سەرتاشێوە، ئێمە زۆر زۆر پێمانە پێشنیاری بكەینەوە بۆ دوای ناوی ئەوانەدا لە گەڕێن كە خۆتان بخاتە هەمووشەقایە و كارگەكان و فراقی رەسەلەی دیكەشیان لەم شۆڕانەدا ئەیانەوێ ڕاپەڕاندنی گرن.

٣. ئێمە بۆمان لوا داوا بكەن شورای گروەكان ناوی ئەو كەسانەیان بۆ بنێرن كە دەستیان هەبێ لە كوشتن و تاڵانی سەرتاسەری فراقە هەیوەكانیان، ئەوەی پێشتر لێرە تەسلیم بكاتەوە.



٣/١٠

برای بەڕێز کاک مسعود بارزانی — بەڕێز کاک نەوشیروان

برا گەورەی بەڕێز مام جلال

دنیاوا کوردستان بەبەشی زۆری ئازاد کرا و ئەوەی ماوە بەم زووانە ئازاد دەکرێتەوە.

دوژمن هەموو ماندوو و پێشمەرگە و چەکدارەکانی رژیم زۆرباش و هاوکاریەکی تەواو دەبە.

بۆ ئاگاداریتان ئەوەیە دوای دهۆک و نەینەوا و سنووری سوریا هەوڵی گرتن بەم شارانە بکەن.


کاک هۆشیار ... بەهۆی رئیس أسد ئەم دوو حالە گەلیان توند کردوتە.

٢- بەهۆی مصر و سعودیە، نفوذی قویە بەکار بێنێت تا أمریکا ملتحدة ... رژیم چەکی کیمیاوی ... لەدژی ... بەکار بێنێ.

٣- ... وەرگرتن لە سنووری سوریاوە ... و هەر هاوکاریەکی تر بۆ گەلی کوردستان.

چاوەڕوانی هەیەتی جوابتانین

تۆڕی پەیوەندییەکانی پێشمەرگە



١٤/١٣ /٢/ ١٩٩١

لە مام جەلالەوە

بۆ کاک مەسعود و کاک نەوشیروان

سڵاو

١- تورکیا رازی [illegible] رێگاتان بگەڕێنەوە [illegible]

بۆ بنێترین [illegible]

٢- فەرەنسا ئامادەیە بۆ [illegible] بنێترین لەگەڵ

[illegible]

٣- داوای یارمەتیم کردوە لە سوریا و سعودیە

٤- نازانم من بچم بۆ [illegible] یان لێرە بم یان

بگەڕێمەوە، تکایە [illegible]

- [illegible] رۆژنامەکانی تورکیا [illegible]

[illegible] ئوزال [illegible] کردوە [illegible]

[illegible]

- بۆ هەموو دنیاش بانگەوازم دەرکردوە [illegible]

بۆ مام جەلال ١٩٩٧/٣/١٥

١. [illegible]

٢. [illegible]

[illegible]

٣. [illegible]

٤. [illegible]

[illegible]

٥. [illegible] مجلسی تنفیذی موقت [illegible]

[illegible]

[illegible]

٦. [illegible]

[illegible]

[illegible]

برای خۆشەویست کاک نەوشیروان

سڵاوێکی گەرم .

برادەرێک خەبەری ناردووە گوایا ئێمرو
قوەتێکی زۆری سوپای گەیشتە بیجی . تەقدیر
ئەکرێت بە ملێ فیلق ولەم هێزانە پێکهاتووە
قوات النداء بە قیادەی لوای رکن محمد فیضی الهزاع
و دوو فرقەی حرسی جمهوری . و گوایا
٧٠٠ دبابە و ٤٠٠ ناقلە و ٧٠ توپیان
لەگەڵە . بە هەرحال متوقعە ئێوەی دوژمن بتوانێ
ئەیکات . بەلام صەبرا ناکەم ئەم معلوماتە
راست بێت .

بەداخەوە دیارە عملیەی فایدە ناچێ بە بۆی
و هیچ معسکر خالدیش نیوەی نیوەیە .
الحمدلله مام جلال وجەماعەت گەیشتوون .
ئێمرو قەولە شیخ ابو علی الموصلی و منزگەوتی نگرە .
ئێتر سوپاس . ٢٦/٢/٩١

لە: مسعود بارزانیەوە ژمارە۹۰۲
۱۹۹۱/۳/۲۷

بۆ: بەڕێز کاک نەوشیروان، کاک رەسوڵ مامند، کاک کریم احمد، کۆمیتەی بەرە

سڵاوێکی گەرم

بروسکەتان۱۰۸-۱۰۹ زۆر راستە ئەگەر کەرکوک بکەوێتە دەست دوژمن تأسیری رەوانی زۆر دەبێ لەسەر گەلەکەمان بەڵام نابێ وابزانین کە دوژمن بەگرتنەوەی شارێک سەرکەوێت. دوێنی و ئیمڕۆ خەریک بوین لەگەڵ ئەفواج کە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بانگیان کەین و بیان نێرین. ئەم ئێوارەیە کاک نەوشیروان چۆتە هەولێر بۆ هەمان مەبەست، ئەبێ دیفاعێکی وا لە کەرکوک بکرێت کە دوژمن حسابی بۆ بکات و هەرچی ئێمەش پێمان بکرێت لە ناردنی هێزەکان درێغی ناکەین.

لە کاک محەمەد عبداللەوە ١٩٩١/٣/٢٨

بۆ بەڕێز کاک نەوشیروان

x

سڵاوێکی گەرم


١. موقعی لایەنی پێوەندی دیارە خزمان دەزانن ئێمە ئەو دوژمنی گرتبێوە هێزەکانی دوژمن کەرکوکی گرتبووە لە پاش جێ هێشتنی کفری و ... بنکەکان و ئەمڕۆ گرتبێوە هەروەها لە کێلانێ و ... کێلان تەقەکی کردووە ئێمە هێشتا لە ناو شار بووین دەبابەی دوژمن گەیشتە لای ... هەڵمەت لەگەڵ کاک حسێن کوێستانی بە پاشی زۆر لە شۆڕشگێڕ بوون و هێزێکی لێرە دەست نەبوو تەنها ... و مجموعەیەکی ... حاجی ... ساردە کە بەیانی ... بەرگری یەکانی کاکە دوێنێ ... لە ... لە جەبل ... داهات ... ، مفرەزەکانی ... و ئەوانەی ناو شار ... لە ناو شار دا بە شمان کردوون لە دەرەوەی شار دەچێ .


٢. ... شەو هێزەی کە ... بوو ... ئەمجارە نێو ناگادار ... تەنها بە هێزێ بەتالیۆنەکانی دفاع دەکرێن لە ... کاک کوێستانی ... کاکی ... و ... هیچی لە بەر دەست دا نییە ... لە هەولێرەوە هێزێک بنێرن بە ... بەکاکا ... کاک ... و ... تقوییە ... خۆایە .


١. ... هێزێکی ... بگرن

٢. ~~...~~ ... هێزێکە ... بە رێ ... کردنی

٣. ... شاری ... بەڵام ... ... بکا







١٩٩١/٤/٥

له مام جه‌لاله‌وه بۆ کاک مسعودی به‌ڕێز

کاکه ئه‌مه‌ی به‌ڕێز /

سلاوێکی گه‌رم

موقه‌دده‌م دارا له به‌غداوه قسه‌ی له‌گه‌ڵ کردم و
پێی ڕاگه‌یاندم که میری ڕازییه به سه‌ر
ڕاگرتنی و ئه‌مری داوه هه‌رکه‌سه له شوێنی خۆی
بێت. تکایه ئێوه‌ش له لای خۆتانه‌وه شه‌ڕ
ڕاگرن: خه‌ڵک بنێرنه‌وه بۆ هه‌یبه‌ت سوڵتان و
شوێنه‌کانی پێشووه‌ (گه‌رم) عه‌مادیه گیراوه‌ بۆ شوێنه نه‌گیراوه‌کانی
شه‌ڕیان با دیناف.

هه‌ستتان ئاماده بکه‌ن بۆ چاوپێکه‌وتنی
وه‌فدی ئه‌وان. تکایه وه‌ڵام

١٩٩٧/٤/١٦

لە مام جەلالەوە — بۆ کاک مسعود بارزانی بەرێز

سلاوێکی گەرم

ئێمرۆ مقدم دارا لە بەغدا گەڕاوەتەوە و معلوماتەکەی
بە یای لی وەردەگرم و ئەتەکە دیتم. پاشان
جەنابت ئاگادار دەکەمەوە. بەلام پێویستە
کۆبونەوەیەکی بەرز بکەین. جەنابت وەکیلی
منیش بن. بنێرە کاکە نەوە و کاک رەسوڵ و
مشعود سامیش بانگ بکەنە لای خۆت.
من باش نیە جارێ ناوچەی سلێمانی
بەجێ بهێلم. من بە میری دەلێم کە دەفتەر
بنێرنە لای جەنابت وئێوەشدا وەکیلی منن.

لە کاک مسعود بارزانی بۆ بەڕێز مام جلال ١١/٠٥/١٩٩١

سڵاوێکی گەرم

ئەم نیوەڕۆیە دووبارە لەگەڵ سەرۆک دانیشتین، ئەمجار زۆر ئیجابی بوو، وە لطفی زۆر زۆر بوو، وانەزانم هەموو کارەکانم تەواو بوو بەختێکی خۆشی هەمووتانیان وە ئەم دیتنە ئێستە ڕیشەکانی ترێ ئاسانتر کرد، ئێستا ئێشە ئەساسیەکان ئەوەیە کە خزمەتی عیراق و برایەتی کورد و عەرەب ئەوکاتە تشیق ئەکەین منی خۆم شخصی زۆر متفائلم پاش دیتنی سەرۆک، ئەکایە لەبەرچوون بۆ ئاگادارکردنی ئەندامەکانی بەرە.

لە کاک مسعود بارزانی بۆ بەڕێز مام جلال

سڵاوێکی گەرم

حالەکانی دیموکراسی، تطبیعی وەزعی لە کوردستان، قانونی حوکمی زاتی، تەواو دانان کرد و بەشێکی زۆر چاکیان تێدایە لەسەر تحدیدی منطقە، لیژنەیەکی تایبەتیان دانا وە بەکاربەشی بۆ دراسەیەکی دۆزینەوەی صیغەیەکی معقول، احتمالە تا کۆتایی ئەم هەفتەیە نەتیجەیان دەربچێت، لە کارەکانی لیژنەکە وە لە هەموو تطوراتی ئاگادارتان دەکەینەوە.

26.5.91

ش. قەڵادزە

1991/7/16

براگیان کاکە [illegible] بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادیمان و خۆشییانم داوایە و ئێوەش [illegible]. هیوادارم [illegible] ئێستا هەستتان کردبێ

وردە وردە سەروەرتان بیستبێ. [illegible] دوای ئەوە [illegible]

سەفەرێکی [illegible] دەزانەوەکان. [illegible] گەلەکەمان [illegible]

[illegible] لە [illegible] و [illegible] تا [illegible] گرنگی بوو.

هەروەها ئێمەش بە هەفتەکانی [illegible]:

ئەگەر بوونەوەیەکی [illegible] عەسکەری و سیاسیمان [illegible] کرد و [illegible] بڕیار [illegible]

پێشمەرگە و ئەندامان و ڕێکخستنەکان [illegible] و شوێنی کارەکە سیاسی و پێشمەرگانەش

دیاری بکەین. چەندین [illegible] و هەموو [illegible] بە سەرەوە [illegible]

پەیوەندی [illegible] بڕیارمان [illegible] کۆنگرە [illegible] لە ماوەی مانگێکدا [illegible]

پێم وایە لە یەکخستن، بیروڕا و بۆچوونەکانی [illegible] هەبێت [illegible]

ع- کۆبوونەوەکانی سەرکردایەتی بەرەی کوردستانی لە شەقڵاوە تەواو بوون. لەوێدا

دوو بەشی دیار بوون: یەکێتی بە تەنیا و لایەنەکانی تریش لە لایەکی تر. و پارتی

[illegible] لایەنە [illegible] بە هەموو شتێکی [illegible]

بەڵام [illegible] بڕیار [illegible] بڕیار دەدەن [illegible]

ئەنجامەکان [illegible] خاڵەکانی [illegible] پێشمەرگە [illegible]

[illegible] لەگەڵ [illegible] سیاسی [illegible]

لە سەر [illegible]

[illegible] تێیا بێت [illegible]

[illegible]

[illegible] کە

[illegible] لەگەڵ [illegible]

[illegible] : ئەمانە [illegible]


[illegible] مەسعود [illegible] کراوە.


[illegible] مەسعود [illegible] کات.

[illegible] پێشنیار [illegible] و [illegible] السید
النائب [illegible] وە باشە؟ [illegible]
یان کۆبوونەوەکان [illegible] لە هەولێر [illegible] : [illegible]
[illegible] مسعود [illegible] بروسکەم [illegible]
بە بروسکە [illegible] لە هەولێر [illegible]
[illegible]
[illegible] گوتی [illegible] السید النائب [illegible]
[illegible]
[illegible] مسعود [illegible]
[illegible] السید النائب [illegible] وە باشە
[illegible]


٤ - [illegible] تاج [illegible] گوتم
[illegible]
([illegible]) [illegible] (خوشبختانە [illegible]) [illegible]
[illegible]:
[illegible]
• [illegible]
[illegible] بەڵام [illegible]
کۆنگرەی [illegible] چییە؟!
[illegible] (عەزرا [illegible]) [illegible]
[illegible]
کاکە [illegible]
[illegible] (تعقیب و متابعە) [illegible]
تۆ [illegible]

[illegible] برات [illegible] جەلال





١٩٩٦/٧/٩


بۆ/ مام جەلال
لە/ مسعود بارزانی

قەڵاچوالان

٢١/١/١٩٩٢ براگیان کاک نەوشیروانی خۆشەویست

سڵاوێکی شۆڕشگێڕانەی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە و هیوادارم سەروەرم باش و ئاسوودە بیت.
دوای ئەوەی ئەو کۆبوونەوەمان رێکخست، ولەو کاتەوە تێدا کە گەلێکجار
بە چاکترین هۆی لە باری میژوویی تێبینی دەکات، بە پێویستی دەزانم
بەم ٣ بەیتەی شیعری شوکری ناکام بۆ دەستی پێ بکەم:

ئیش کەری ئیستە لە هەوراز
سەرەو لێژی ئەکەی
بیری سەروریش دەوێ
هەر بە دووی لوتکەی بەرزی ئەگەڕێ
گیرەشێوێنی کە کاکۆی بە باوا ئەکەنت
چاک هەر ڕێی مەحوری سەری دەمەوکاوی ئەگەڕێ
سەرەتای ئێستەش هەموو یەکبوونە ئەویش ناڵی
هەتا هەر بڕیتی کە لە دڵدا هەیە سەربەرزی ئەگەڕێ

کاکە نەوە: من زۆرم پێ خۆشبوو و خۆشە کە هاتوویتەوە بۆ کۆنگرە
بیستریش هەر کەسێک دەیپرسی لەم کۆبوونەوەی گەورە ٢٠
لە کۆبوونەوەی تایبەتی هەر بەم گوشەیەکە کاک نەوە کە لێنیکی زۆری
لە ناوماندا بەجێ هێلاوە و هەر دیتەوە و بەجێمان ناهێڵی..

زۆر پێشمەی خۆشبوو و خۆشە کە دەرکەوتوە لە رووی بۆچوونو
هەلوێستەوە زۆر زۆر لێک نزیکین گەر وەکو یەک نەبین!
ئێستە وا هەست دەکەم لە هەر رووەکانی تر بۆیە نگەری ئەوەمان هەیە کە هەلە
تیۆرییەکان بقۆزینەوە و پێش بکەوینەوە بە عەمدا دیپەڕو
ئاسووی ڕازاوە بە رەنگاوی دیموکراسیا و مافی چارەنووس بەرین.

ئیتر من هەست ناکەم ناکۆکی یەکی گرنگ لە نێوانمان دا مابێت:
مەگەر هەندێ بۆچوونی بۆ ختاتی عەمینە لەرەشە بیلازنگیر مە کەی

ح

١- جارێ من نە لیستەم هەیە نە بە تەمای لیستە شم. بە پێچەوانەوە
بە تەمای ئەوەم ـ ئەگەر بشێ بووم ـ لەگەڵ تۆ لە پێش هەموو کەسێکدا
باسی سەرکردایەتی و بەرنامە و پرۆگرام و ڕێباز بکەم ـ تاکو بیروڕاکانمان
یەک بخەین دیسان هەڵوێستمان هەبێت.
ناکات لە کاتی گفتوگۆدا کە من لیستم هەیە. ڕاستیش
ناکات کە لە گفتوگۆی من بە تەمای پاڵاوتنی ـ هێوە هەڵوێست فلان و
فیسارم. نە من و نە ئەوان بە تەما نین! خۆ باشە من
دەناسیت کە من حزبم و لە سیم پێ لاوە گرنگ بووە؟ من
هەمیشە نەوشیروان برادەری حزبم و هاوڕێ و هەڤاڵم بووە،
ئینجا خەڵکی تر، ئینجا هەڤاڵانی تر. تا ئێستا لی هاتووە هەموو ئەوانەی
دەناسن دڵنیان کە لە ناکۆکی تۆ و هەر هەڤاڵێکی تردا من
لە ئەنجامدا لەگەڵ تۆ دەوەستم!
ئایە ڕەوایە هەتا ٢٥-٣٠ ساڵی هەڤاڵایەتی و هاوڕێیایەتی و پێکەوە خەبات
بە گوتەیەکی " " تێکبشکێت؟!

٢- جارێ من هێشتا مسودەی پرۆگرامی پێشنیارکراوم نەدیوە ...
بیستوومە تۆش خەریکی ئامادەکردنی پرۆگرامێکی! باشە
کێ وەلی من ڕێتم دەدا هێنەی تۆ نابێت؟!

٣- من بیستوومە تۆ چاوی لە کۆنفت لە ئاستی منا نوقا نیزە!
دەی من ئەوە ناکەم! من ئامادەم بیەم بۆلات! لە هەر شارێکی
تۆ دای دەنێیت. پێم خۆشە بێیت بۆلام!
چونکە دەمەوێ من بیەم و تاکو بە دڵ شکاوی هەموو
قسە دڵی خۆمت بۆ بڵێم! دەیشەمەوێ تۆ چیکە
ڕای و من دێم بۆلات!
گلەیی: من دە چووم ـ لە پێنیادی یەکێتیدا ـ بۆلای کەسانێ وا
لە گەڵ شکۆنەکەت تاجی سەرپانی دەهێنێت! ئێستا
چۆن نایەم بۆلای تۆ! حەز دەکەی ئەوێ بە. من دێم
ـ بکلل خۆ واعتزاز ـ چاوت لێ کەم دەوە و دێم بۆلات.

٣

٤ـ گەر بەدانیشتنی دووقۆڵی چارەی مەسەلەکانمان نەکرد) کە پێم
وایە دەیان کەین! ئەوا ڕێگەی تر هەنە وەک:
(١) - تاقمێ برادەری هەردوولامان (لە ئێوە نزیکتر) وەک
شازاد + سەعدی + صلاح الدین + حسن کوێستانی + کۆسرەت
+ محمود رضا + ئازاد + وەکیلیانیش [illegible] هەڵی دەبژێرن
دادەنیشین و قسەی خۆمان دەکەین! هەردووکمان
تیا عاجزین و بەسەربەستین - بۆ چارەی مەسەلەکان!
(٢) لە کۆنگرە هەریەکەمان ڕەئی خۆی بڵێ: بەسەربەستی دژی یەکدا
کۆنگرە چی بڕیاردا ئەو هەردووکمان مل کەچی دەبین.

٥- کاکە ئەوە بیستوومە هەندێکەس لەلای ئێوە ئەو شتانە دەڵێنەوە
کەمن کردوومە بە دروشم: وەک دانانی دەسەڵاتی سکرتێر + هەموو
سەرکردایەتی + دەزگاکان - دروستکردنی مؤسسات.

بۆ مەسەلەی (فەردیەتیش) پەنا دەبەمە بەر ڕۆحی جەماعیەت!
بەڵام بەراستی شتێکم پێ ناخۆشە گوێ بگریتە کەسانی
وەک : پێم وایە ئامۆژگاریە حاڵی
ئەوانەت بۆ ساغ بۆتەوە!

من خۆم لە تۆ (تۆ لە خۆم) بەقەدەر ئەوانە نزیکتر دەزانم.
بۆچی ئێمە پێکەوە دانەنیشین؟ کاکە ئەوە تۆ زۆر جار
قسەی زۆر توندت بە من گوتووە و برایەتی یەکەمان
هەر ئەوانەی تێکی نەچووە! بۆ ئێستە وای لێ بێت
خەڵک بکەوێتە بەینمانەوە؟!
٦- ڕەنگە تۆ گلەییت زۆر بێ! خۆ هەقە منیش کەمم نییە!
با چەرەسەری مصارحە بکەین: دەتەوێ دوو قۆڵی

دەتەویا بە ئاشکرا لە نێو هەموان دا دەستنیشانی هەردووکیانم .
بۆچی تۆ لەگەڵ صەدام گفتوگۆ بکەیت؟ لەگەڵ منی برادەرانی
دێرینی خۆتی ناکەیت !!

٧- دەمەویست بیرت بخەمەوە یارکە جاران بە کەسانی
دەڵێ سالار و بە ئەفتیا دەگوت : ئەو کاکە گەر مام جەلال
نادا هەر دەیمری ... بوو !! ئێستاش پێی منەت بە
... جارێ ... گەر لە ٣٠٪ گوێیان لە چەکداران ناوی
بیروباوەڕ بە ... سەروم !!

٨- براگیان کاکە ئەوە : دەست بخەرە سەر ویجدانی خۆت ، بیریکی قووڵ
لەوە بکە کوردو ی.ن.ک و بڕیاری خۆمو خۆت بکە رەوە
ئەوسا بڕیار بدە ! گەر بە نووسین بێت ، من ئەوەندەیش
نامیلکەم بەم ! لە دوایی دا تکایە ،
لێم تووڕە مەبە بە بیرت بخەمەوە کە من پیاوێکی ترسنۆک نیم !
نە لە شەڕ ترساوم نە لە شەهادەت ! نە لە خەڵاتی د
لە پۆلیسی بەڵام زۆر زۆر زۆر زۆرم پێ ناخۆشە دەبینم
هەڵسوکەوتیان لەگەڵ برایەکی دڵسۆزی کە بە درێژایی (حەوت
ن)(١٧) ساڵ بە هیچ جۆرێک خیلافم دیکەلەگەڵم دانا ... و پێیم
وابووە ، ئەو لە من باشتر و چاکتر دەزانێ بۆ کوردو کوردستان .

شتێ چاوەڕوانی دەکەم ، تا ئەوەی
نووسینەکەم ئەمەلە و ئەوەی ... حاجی دەکەم

هەر بژی بۆ
برادەری دڵسۆزت
مام جەلال

قەلاچوالان
٢٣/١/١٩٩٢

برا گیان کاکە مەسعودی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادمانە سەرکەوتنتانم دڵخۆشە.

سوپاس بۆ نامەکەی دوێنێتان و بۆ ڕەئی و بۆچوونەکانیشتان.

بەڕاستی زۆر زۆر لە هێنەکانی هەموو تێزیکی گەرکتومت دەگاتە یەکتر ئەمین!

(١) هێشتا بڕیارم نەداوە دائەگرتووە لەسەر (نووسراوەکان) ح. د. ک. ی. ب، بە شێوەیەکی ڕابوردووکە شەر کە تەدەوڵ بوو، هەر لەسەر ئەوەیە.

(٢) کە یەکترمان دیت بۆتان باس دەکەم بۆچی لەوە زیاترمان ئاشکرا نەکردووە؟ یان نەکردووە؟ چونکە هەردووکی هەیە!

(٣) بیستوومە خەریکی بەرنامەی هەڵبژاردنن. ئەوەم پێ باشە. هەوڵمان وەختێکیش بۆ بەرنامەی ی.ن.ک تەرخان دەکرد. داخەکەم کۆمیتەکانی بۆمان دانەنرا بوو، زۆر کەمتەرخەمیان کرد لە بڵاوکردنەوەی!

(٤) بە ڕای من چاوپێکەوتنی پەیامنێرەکان بکەن باشە. سلێمانی بۆ من دەستنادات چونکە ناشارەزایە. هێشتا لە هەموو زیاترین. بۆیە پێم باشە لە دوای تاجەروو ئەوەبەری عەقرێکی لای هەر هێندە قەدر داڵغ لەوێ یەکتر ببینین. جا گەر پێت باش بوو ئاگادارم بکەرەوە. تاکو تەرتیبات بکەین.

ئێوە هەر زیندوو بن

برادەرتان

جەلال.

هەولێر

١٩٩٢/٢/١٧

براگیان کاکە نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە.

(١) کاک مەسعوود کۆبوونەوەکەی کرد بە میوانداری مرجام لە بۆ سەرکردایەتی نوێ و باسکردنی گیروگرفتەکانیشی خستوەتە ئەستۆی هەردوو (م.س) ی پارتی و ی.ن.ک.

خۆمان لەسەر سەفەرەوە بە پەلەیە وگوتی هێشتا دیراسەتی قانونەکەشیان نەکردوە. دیارە من پێم گوت کە تۆشمان زۆر حەز دەکەین ببینین و باسی هەڵبژاردنی لەگەڵ بکەین و ١٨/٢/م پێشنیار کرد بەڵام گوتی کە زۆر مەشغوولە و خۆمان ناکرێ لەگەڵمان باسی بکات.

بۆیە هەر نامەکانت خۆڕا هێنانیەوە.

(٢) - بە تەنها خەڵکەکان کرد: باسی سەفەرەکەی بۆ کردم:

(٣) رۆژ لە ئەنقەرە دەبێت: (٥) رۆژ لە لەندەن، پاشان دەچێتە ئەمریکا: بۆ ئەمریکا ئەی باشتر بوو یەکێکی وەک تۆ یا د. فوئاد یا کۆسرەت لەگەڵ بچێت. مەگەر ئەمریکا داوای هەردووکمان بکات ئەوسا منیش بچم!

(٣) بۆ هەڵبژاردن ئێوە پەلەوە باش بوو (؟) - ئەوەتا دوا بخرێت.

(٥) - پارتی و ی.ن.ک پێکەوە پێی لەسەر: پێویستە لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکە و پاشان ئیئتیلاف لە حکومەتی داهاتوودا.

گوتی بە رەیەکی بۆتان ئیمزا دەکەم.

سەر ئیشرافی دەوڵەتی جیهانی بوو.

خۆم (انطباعم) وایە لە سەفەرەکەیدا بڕیاری ئەنجومەنەکەش بە یەکجاری نەدات.

(٤) - پێم باشە ئێوەش پێم بوشەکەوە (چوارشەممە) گەر بەشداریش نابن لە کۆبوونەوەکانی م.س دا خۆمان کۆبوونەوە دەکەین لەسەر هەڵبژاردنی سەفەرەکەی کاک مەسعود (تەفسیلاتی کە هاتن بۆتان باس دەکەم) و قسەکانی د. مەحمود تاڵەبانی. جا هیوادارم رۆژێ

چاوەڕێم لە شەقڵاوە بە دیاریەک سەعاد
ببینەوە.
ئیتر هەر ئەوە بوو
[illegible]

قەرەچوالان
١٩٩٦/٣/٣

برا گیانی کاکە نەوشیروانی بەڕێز
سڵاوێکی گەرم
شادی و بەختیاریتانم داوایە،

دوێنێ شەو کاک مسعود بارزانی بەڕێز تەلەفونی بۆکردم ووتی:
١- سەفیرەکەی بریتانیا زۆر سەرکەوتوو بووە، ضمانەتی یان داوە
بۆپاراستنی و هێشتنەوەی قوەتەکانی تورکیە بۆ ئێرەش بانگ کرا.
هەروەها پشتیوانی سیاسیا و ئینسانیش. لەوەلامی پرسیارێکی
منیدا گوتی سەرۆولم نەوو خۆ شتێکی لەوەی لە دەولەت بوو.
٢- پێمیا گوت کە ڕەنگە وەفدێک لە معارەزەی عێراقی بەرێت بۆ ئەمریکا
کەسانی وەک د. محمد بحر العلوم + أدیب الجادر و د. احمد چەلەبی و چەند
وادیارە ئەمە بەپێشنیاری ئەمریکا خۆیەتی تاکو باسی
داهاتووی عێراق بکەن. ڕەئی منی پرسی؟
٣- گوتی ڕەنگە پێویست بکات پێکەوە (واتە من و ئەو) ش
بچین. گەر پێشتر گرنگە لەکاتی وابوو. منیش
گوتم دەبێ بیرێکی لێ بکەینەوە و پاش
بڕیارە هەرچۆنێ تەلەفونی بۆ بکات.

چاوەڕێم کرد ڕەئی تۆش بزانم لەسەر ئەم دوو خاڵەی سەرەوە.
٤- کاک مسعود ئێمە و لەفەرەنسیە [illegible] ڕۆژان دوو ساڵ دەبینین
پاشان دەچینە ئەلمانیا ئنجا ئەمریکا.
٥- دەیگوت دەبێ مەنعیان بکەین ئەگینا وەزعی لە تورکیە
خراپ دەبێت.

ئیتر هەر بژی بۆ برادەری کوردستان

جلال
مام جەلال

تەلاچۆلان

١٩٩٤/٣/١١

جەنابی کاک نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە

١- واکاک (محمد حسین) دێت بۆلاتان هەم بۆ پیاوەتی و هەم
بۆ دەوانە شیرەکیتیکردن. کاک دکتۆر ... نامەیەکی بۆ ناردووم
دەڵێ: بەکیتە بابەکەی کاک نەوشیروان تەنیا ٥ نوسخەی بۆ ئێمە ناردبوو
کە ئەمە کەمە و شەڕە قورسیە لەسەر ساز بووە! پێم وایە لایەنی کەم
١٠ نوسخەی دیکەشیان هەر پێ دەوێ "

٢- دوێنێ کاک نێچیرڤان بروسکەیەکی کاک مەسعودی بۆ ناردبووم
کە تێیدا زۆر (اصرار) لەسەر هەڵبژاردن دەکەنەوە و ئەمەیەکی گەورەی دوورەوەیە
دەکاتەوە دەڵێ زۆر حەتی گرنگی لەسەر بە نەوە ئێمەش هەروامان
وەڵام دایەوە و پێشنیارمان لە بروسکەکەی کاک مەسعود کرد.

٣- چەند جارێکە نامەم لە کاک فوئاد عارف و کاک ... دەبەو
بۆوێت، هەموجارێ سڵاوتان بۆ دەنێرێ ... و بیرەوەرییەکانی
خۆیان دەنووسن، ئەو جارە کە هاتن بیرم نەچووە تا نامەکانت
نیشان بدەم: ڕێکخراوە بۆچوونی و ... خۆشی زۆر تێدایە.

ئیتر هەر زیندوو بن

براتان

مام جەلال

ناوەراستی ١٩٩٢/٤

براگیان کاک نەوشیروانی بەڕێز
سڵاوێکی گەرم

شادمان و سەرکەوتنتانم داوایە .

بە نامەکەمدا لێژاردنم خوێندەوە، ئەمانەشتی تێبینییەکانی بەندەن :

١- ناوە بەعسییەکان دەبوایە ئەبەندە باشترەوە وەلە تەشریعی یان تەنفیزییەکانیا بەسیندارە گشتی، هەم چونکە درێژ بوونە، هەم لەکۆبوونەوەکانمانا ئەمەوا دانرا کە جیابووبێتەوە لە بەغدا چونکە ئێمە بەغدا دەکرێ. (المجلس الوطني)یەکان لە بەرنامەکانمانا هەیە و وابزانم واشە لەگەڵ ئێوەدا قسە کراوە! کە بۆ چارەکردنی ناکۆکی ناوخۆمان لەسەر گفتوگۆ و هتد.

٢- شتێکی تر خۆشە زەق بەکار بهێنین : دەتوانین بڵێین ئەنجومەنی بەڕێوەبەرایەتی لە جیاتی المجلس التنفيذي : و (بەڕێوەبەر) لە جیاتی الامين العام .

٣- دەبێ باسی ئاسووری و تورکمانەکان و مافەکانیشیان بکەین چونکە ئەمانە لە کوردستانن، هاوولاتین، هەروەها بۆ تورکیە و ئەوروپاش باشە .

٤- لەسەر عێراق دەبێ هیچ نەبێ بڵێین دیموکراسی بۆ عێراق لە جیاتی دیکتاتۆری : کە ئەمەشیانە بە عێراقی مانەوەیە و ئیهتیمامە بە عێراق و خۆ جیانەکردنەوەیە .

٥- هەروەها لەسەر عێراق دەبێ داوای نەهێشتنی ئازاردان و چەوسانەوەی نەتەوایەتی، دینی، و مساوات و مافی مرۆڤ و سەربەستییە دیموکراتییەکان بکەین .

٦- پێم وایە هەتا رادیۆ + تەلەفزیۆنی ناحکومەتی بەبێن.
هەم بۆ حزبەکان بێت هەم بۆ فەلان و شەریکات.
کە ئەمەش دیموکراسی تێدایە!

٧- لەسەر زەوی و زار کە کێشەیەکی گەورەیە دەبێ
هەندێ شتی گشتیمان هەبێت

٨- لەسەر ئاوەدانکردنەوەی شارەدێ گوندەکانی کوردستان بەشێوە
هەبێت و هەندێ بەڵێنی باشی تێدا بێت.

ئێستا هەر ئەوە بوو
براو دڵسۆزتان
مام جەلال

برای خۆشەویستم کاکە نەوشیروان

سڵاوێکی برایانەی گەرم.

بە هیوای خۆشی و کامەرانیتانم. وە سڵاوم هەیە

بۆ هەموو برایانی لای خۆتان.

زۆر زۆر سوپاس بۆ نامە شیرینەکەتان

وە زۆرم پێ خۆشە و پێشتریش [illegible]

لە پێشانیشدا سڵاوم [illegible] ئەزانی ماوەکە

زۆر کورت بوو وە ئەو ڕۆژەی کە مام جەلال و برادەران

هاتنە دیار بۆ سەرا نەگەیشتوون کە ئاگادارتان بکەن

چونکە گوتیان کە لە ڕاستەوە بۆ [illegible].

بە هەر حاڵ هەموو کاتێک مەبەست [illegible]

خزمەتان هەیە لە دڵمانە و بە برایەکی خۆشەویست و

دڵسۆز بۆ [illegible] ئەزانم وە هیوام خۆشە

بۆ هەموو کار و بارێکمان سەرکەوتن [illegible]

هەیە [illegible]

بکەین.

بێ گومان ئەم ئەنجامانە [illegible] پیرۆزە
و ئایندەی گەلی کوردستان دەدەن بە سەرفرازی
و شتێکی لەگەڵ جیهانیان کە سەرکەوتنی زۆری
هێنا بە تەبایی نێوان پارتی و یەکێتی. و بە ناوی
شاهیدی کە من [illegible]. بڕوام بەوە هەبووە
و ئێستاش بۆم دەرکەوتووە. ئێستا تا [illegible] دیسانەوە
بڕوام هەیە [illegible] [illegible] [illegible]
و هیوادارم بە هیمەت [illegible] و کاری [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] و [illegible]
[illegible] [illegible]. چونکە [illegible] لە [illegible]
زۆر [illegible] [illegible] [illegible] و زۆر
[illegible] [illegible] دەکەین.
[illegible] زۆر زۆر سەرکەوتوو بوو و هیوادارم
لە کاتێکی نزیکدا بە [illegible] [illegible] لە [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
بە هاتنتان [illegible] [illegible].
[illegible] [illegible] ١٨/٦/٩٢ برات مسعود بارزانی

بەڕێز کاک ...

مسعودی گیانم

سلاو و بەختیاریتانم داوایە ،

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

١٩٩٢/٤/٢٧

شەقڵاوە

1992/5/24

برای خۆشەویست و هەڤاڵی دێرینم کاکە نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم ئاواتە. هیوادارم تەندروستیتان باشتر بێت.

وا وەختێکە دەنێرینە لاتان بە هیوای ئەوەی کە ئەمجارە شیان [illegible] هەبێت. لە توانا و ڕادیوە و زەحمەت‌کردە - ئەرکەکەمان لەگەڵ هەڵگریت

بە هەموو شایستەگی و توانا و لێزانین و شەخسییەتی خۆتەوە.

وەکو برایەکی دێرینیش، من خۆشم ئەکارم بێت هەیە بۆ پسەلەکان ڕابەرەکە! دەعوەی سپاردەشتم بە کاکە عومەر دا لێرەدا بۆنا ردویت هیوادارم باش لێیان وورد بیتەوە.

مادام بەهات ئیلحاحێکی (فەوق عادەتیا)ت لێ بکەم و داوا بکەم کە هیچ نەبێ بۆ (٤) مانگی ئەم ئەرکە هەڵگریت.

بەڕاستی دەبڕاستیش پێویستیمان زۆر زۆر زۆر پێت هەیە، هەر بۆیەش دڵنیام کە بەجێمان ناهێڵیت تا دەگەینە «لا شاطئ الأمان».

جا بێم وا بێ هەقی ئەوەم هەیە ئەمجارەش داوات لێ بکەم کە هەر وەک چەندین جار کاری زۆر گرنگ و (خەتیر)ت کردووە بۆ خاتری من و لەسەر داوای بەندەی موخلیصتان، ئائەمجارەش بەتەمای بکەیت و پێتر لە جارانی جاران! سەرسوودمان بکەیتەوە

هەمیشە بۆ براکەتان

مام جەلال

بروسکەی ژمارە ٧٥٢ شەوی ٨/ ٦ / ٩٩٢

لە مسعود بارزانی

بۆ م س ی ن ک

پێشمەرگەکانتان لە ناوچەی چەمچەماڵ تەعەداییەکی زۆریان کردوە لە پێشمەرگەکانی ئێمە و شەڕ دەفرۆشن. تکایە سنورێکی بۆ دابنێن. ئێوە تەحەمولی مەسئولیەتی تەواوی دەکەن

سڵاو نەخشەو بە پێنە

بروسکەی ژمارە ٧٦٣ ی ٨ / ٦ / ٩٩٢

لە مسعود بارزانی

بۆ م س ی ن ک

بە پێی ئەو معلوماتەی بۆ ئێمە هاتوە لەشکری ١ ئەن ڤەریکی تەشویەدانی قیادتی حیزبان، بۆ تەعەدا کردن لە پارتی. بە صەراحەت پێتان رادەگەیەنم بچوکترین تەعەدا بکرێتە لە هێزەکانی ئێمە لە هەمو شوێنێک موقابەلەی دەکەینەوە و ئێوە تەحەمولی مەسئولیەتی دەکەن. چونکە ئەمە شەڕ فرۆشتنە و قبوڵ ناکرێ لە هیچ کەسێک تەعەدا لە ئێمە بکات. پێمان خۆش نیە بەڵام ناچارین رەد بدەینەوە

بروسکەی ژمارە ٧٧١ ی رۆژی ٩ / ٦ / ٩٩٢

لە مسعود بارزانی

بۆ م س ی ن ک

بۆ ئاگاداری دوێنێ شەو بروسکەمان کرد کە هێزێک بۆ لەشکری ١ دابنێن و هێزێک قەرەو نەچێتە بە داخەوە وا دیارە هیچ نەکراوە چونکە ئەو بەیانیە کاتژمێر ٧ زیاتر بە دۆشکە هێرشیان کردوە سەر بارەگاکانی ئێمە لە مەنتیقەی شۆرش تیکر ئەڕێی لاقادی ئێمە مەسئول نین وە لەشکری ١ ناتوانێ تەحدید بکات شەر لە کوێ ئەبێ

١٩٩٢/٦/٩

بۆ کاک مسعود بارزانی بەڕێز

لە جەلالەوە

سڵاوێکی گەرم

زۆر بەداخەوە بروسکەکانی جەنابتم خوێندەوە، کە بۆنی
دوژمنایەتی لێ دێت. دوو چەند جارێکە جەنابت ئەو جۆرە
بروسکانەی دەدەیت لە چەند مناسەبەتێکدا. لە کاتێکدا
ئێوە باش دەزانن کە ئەم جۆرە لەهجەیە چەندە زیانبەخشە و
هەرگیز وەرگیرێش (ی.ن.ک) ی لێ نەتۆقێنراوە.
هەمووتان ئەنجامی شەڕی براکوژیمان لە یادە. بۆیە
هەق نییە بە تەحەددی و هەڕەشە ئامادەباشییەکی وەک تەحەددی
شادیس، زۆر توندوتیژتر تەحەددی بکەن.
ئێوە ساڵی خەباتتان کوشتە و لەسەر پرۆژەی قاڵی عدنان
کەچی ئێمە دەنگمان نەکرد، ئێستە لە ناو چەقی مالیسادا
(٦) پێشمەرگەی ئێمە و (٢٧) هاووڵاتی لە ئامادەباشیتان
کوشت و بریندارکرد ئێمە دەنگمان نەکرد. کەچی ئێمە
تەحەددی شادیسیاری بکوژی شەهید ئازاد و شەهید
دامەزرێنە - یمانتان عەفوکرد بوو لەبەر خاتری جەنابت.
چاوەڕێ دڵتان دێ؟ چاوتان بەزێی دەدات؟ کە لەسەر
قسەی تەحەددی شادیسی ئەو لەهجە نابەجێ و ناڕەوایە
بەکار بهێنیت؟ هەڕەشەی هەڵگیرسانەوەی شەڕی
براکوژی سەرتاسەری بکەیتەوە؟ هەرزەکارم عەرزتان
بکەم ئێمە بە هێز و هێزمان نەوە ... وڵاتە دوێنێ یەکی شەڕی

براکوژەی بێ‌بەهانەو مادە نەزانین بەلەزانی دلۆپی
خوێنیش بڕژێتەوە و تەنانەت یەک گوللەش
نەتەقێتەوە، لەرووی هەولدەدەین هاوخەباتی ؟
پێویستمان بە هەموو توانایەکانەوە بپارێزین. بەلام
ئەوانەی عەجیبە بۆ شەڕی ی.ن.ک سازدەدەن
لە قەیاویلی بەرپرسی دابەشینەوەو دەرسو
پەندی پێویستیان لێ وەرگرن و باشترە لەم
ڕاستییە بگەن کە ی.ن.ک نە بەکەس دەترسێندرێ و
نە بە کەسیش دەشکێندرێت.

هیوادارم جارێکی تر بەم لەهجەیە بروسکە نەنێرن. بەتایبەتی
لەمی تۆ بەبەنەمەی سوودلێبینتار را کە دەبوایە جەنابت
بە نوێنەری منیش جەستە ئەکەی حاجارە یەکەیت کە ڕووداوێکی
لەخۆیەوە دوو ناحی برادەرییە. ئەگەر ئەو شێوە لێ بەرپرسیاری
هەر دوولایەنیان. دەبوایە لە ئاستی ئەو جۆرە
بەرپرسیارە بروسکەی هێورکردنەوەو تحقیق کردن و
داوای سزادانی تاوانبارانی لەلایەن لەنەبەلەیا بەرەی
کوردستانییەوە بکەیت نەک هەرەشەی شێلاوی
سەرەڕای براکوژەی سەرتلێنەرەی. سەدەم فاید بۆ ئەو
جۆرە لەهجەیەی جەنابت کەوا چەندین جارە دووپاتی
دەکەنەوە [illegible] ئێوەیش لەناو دەخەن و لە خۆتو فرێدەی.

لەگەل ڕێزو سلاوی برایانەمدا.

قەلاچوالان

١٩٩٢/٧/١٥

براکی .. کاکە نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە و ئێمەش باشین.

نامەی ١١/١٢تان گەیشت، بە ڕاستی زۆر شادی کردم
چونکە زۆرم لێخۆشە و زۆریشی بەلاوە گرنگە. هەمیشە
پێکەوە تەبابین و پێکەوە ئەو ئەرکەی پێکەوەمان
گرتمانە ئەستۆ بیبەینە سەر و بە جوانی بیهێنین.

من باش لەمانەوبووتۆ شکانی تۆ دەگەم و زۆرم حەز دەکرد
ئەو هەلەت بۆ بڕەخسا تییدا بحەسایتەوە و بتبایەوە
سەر خۆ، کە پێم وایە زۆر باشتر دەتوانی کارەکانت
ئەنجام بدەیت. ئەگەرچی تۆ شەولەوەدا کە پڕوپاگەندەی
ناهەزانەیی دڵتەنگ و هەوڵی دڵسۆزانەی (بەلام نەفامانەی)
هەندێ برایانی خۆشمان پێکەوە دیان خست کە تۆ
پشوویەک بدەیت بە خۆشی و بە ئاسایی.

ئێستەش خۆت دەزانی کە وەزعەکەمان پێویستی
بە تەبایی تەواوی ناوخۆمان هەیە بە تایبەتی هی منو تۆ.
لە کۆنگرەدا لەو کاتەی منا گوتت ئەوە ناوەت بەلاوە
کانییەوە من پێم گرم و پێی ڕەوە کە قسوولی بکەم و م.س.ل
بکەینە (مؤسسات). ئەوە بوو ئەوەمان پەسند کرد:
ئێستەوا خەریکی ژنان و خستنەگەڕی (مؤسسات)ی
کەین بەلام بلەو ئەوانا و وەزعەکە فامانتو کەوا دیاریە
م.س.ل ئەوەندە کراوە کە نەکانی و نە ئەشانیە.

بۆ خۆ چالاک ڕێکخستنەوەش بۆ چوونەکەشم بەلاوە پەسندە
بەلام بۆ جێبەجێ کردنی پێویستیم هەم بە پشتیوانی
تۆ و هەماهەنگی هەیە لەگەڵت و هەم پشتیوانی و
هاوکاری هەموو هەڤاڵەکانیش.

لەم کاتوساتە ناسکەدا کە برایانی پارتی (لێیان دەپرسین) و
هەڕەشە و گوڕەشەی شەڕ و تەفروتونا کردنمان لێ دەکەن و
لە سەرێکەوە دەشیرەوە پەیوەندی خۆیان دەدەن لەگەڵ میری و
لە سەرێکی تریشەوە پەکی چالاکی و کاروباری پەرلەمان و
حکومەتەکە دەخەن، زۆرم بەلاوە پەسەندە و گرنگە
کە هەموومان پێکەوە وەک هەڵوێست خۆ بنوێنین لەبەرامبەر
خەڵک و خۆشماندا: پێم وایە دوژمن وە پیاو دڵداو
هەموو ناحەزانی ی.ن.ک گەرەکیانە زۆر کەڵک لەو
دوورە پەرێزییەی تۆ وەرگرن لە دژی هەموومان و بەتایبەتی
خۆم و خۆت. جا پێم وایە منو تۆش پشت ئەستوور
بەو هەموو نیوەی [illegible] و هەڤالایەتی و برایەتی دێرین و
ژیانی دوور و درێژ دەیان ساڵەمان پێکەوە، ئەتوانین کارێک بکەین
کە ورە و هیوای ی.ن.ک و تێکۆشەران و پێشمەرگەکان و
جەماوەرەکەی ببوژێنینەوە و بیهێنینەوە جۆش و خرۆش.

بۆ سەردانت و بۆ هەموو ئەوانەش بە تەمام لە چەند ڕۆژی
داهاتوودا سەردانێکت بکەم: وا کاکە حەمەش دێت
بۆلاتان لە جیاتی منیش هەندێ قسەی پێیە (دەڵێن بەکوڵ).

ئیتر هەر ژیانبوو   برای دڵسۆزتان

جەلال

JUL 26 '96 10:27 P.21

بۆ هەڤالانی م.س / و کاکە نەوشیروانی بەڕێز

لە مام جەلالەوە

سڵاوێکی گەرم ... شادی و خۆشیتانم داوایە.

نەک ڕێگای تاڵاوی چییە؟ ئا، دەستێکی توند لە صدام بوەشێنین. بۆیە پێم باشە ئێمەش ئەم هەلە بقۆزینەوە بۆ ڕزگارکردنی کەرکووک. من لێرە لەگەڵ کاک مسعود قسە دەکەم. کە ڕازی بوو ئەوا زۆر باشە. خۆ گەر ڕازی نەبوو ئەوا هەتا خۆمان بیکەین. چۆنە بیکەین؟

① پێم باشە هەڵبژاردەی لەشکرەکەمان و لەشکری ڕزگاری ئامادە بکەین، بەتایبەتی هێزی ئەوانەی تەدریبیان دیوە. هەروەها ئەفسەرەکانمان: پێشنیاز ئەکەم دەستەیەک پێکبهێنین بۆ هەموو ئەوانە هەر باشە. باڵاترین فەرماندەکان + مەکتەبی پێشمەرگایەتی + کاکە نەوەو + کاک کۆسرەت + کۆلۆنێل نەوشیروان وە کەسانی تریش پێویست بێت بەشدار بن.

② پرس بە ئەمریکا و هێزی هاوپەیمانانی تر زانیاری بکەین و هەوڵ بدەین هەماهەنگیان لەگەڵ بکەین.

③ هەروەها ئێمە لەلای ئەوان ... شەڕی ... سەلامەتی بێت لە لایەن صدامەوە، یا لەکاتی بۆمباردانی هێزی هاوپەیمانان بە فڕۆکە دژی سوپای عێراق.

④ دەبێ کەڵکێکی زۆر لە خەڵکی ناوشاری کەرکووک وەرگرین.

⑤ دەبێ کەڵک وەرگرین لە ئەفسەرانی تورکمان هەروەها لەگەڵیان و ئێستە لەناو لەشکری عێراق دان.

⑥ دەبێ پەیوەندی بە عەشایەرەکانی عەرەبی دەوروبەرەوە بکەینەوە.

⑦ دەبێ بە تەواوی سەیتەرە بکەینە سەر پێشمەرگە بۆ ئەوەی تاڵان نەکەن ئەمەش بە کۆکردنەوەی لێپرسراوەکان و سوێند بە لێیان لە سەرکردایەتی و بڕیاردانی سزای قورس بۆ ئەوانەی دەیکەن و دانانی دەیان کادری سیاسی لەگەڵ هێزەکان دە سەرپەرشتی ڕاستەوخۆی هەڤالانی لێپرسراو بەسەریانەوە.

⑧ من پێم باشە لە ئێستەوە خۆشەوەستانە بخوێنەوە دەستپێشکەری بە دەستی خۆمانەوە بێت لە هەموو سازدان و هێز سازدان و وەرگرتنی ... هەنگاو بە هەنگاو خۆمان بەرەو ئەو ڕزگارکردنی کەرکووک.

٢٦/٧/١٩٩٦

١/ ٦٤

٩٤/١٠/٣

لە/ کاک نەوشیروان

بۆ/ بەڕێز ... کاک مسعود

[illegible]

١/ ٦١٧

٩٤/١٠/٣

لە/ مام جەلال

بۆ/ مسعود بارزانی / کاک نەوشیروان

[illegible]

لە ئاکرێوە بۆ / [illegible] / لە حاجی عومەرانەوە ش/٤٦٦ / ٢٩/١٠/٦٥

[illegible] ئاوەدان ئاوەدانکردنەوە [illegible] لەگەڵ لە [illegible] [illegible] بارەگاکانیان
[illegible] ، ئەمرتان چی بوو ؟ [illegible] [illegible] کردوە .

لە حاجی عومەرانەوە / بۆ ئاکرێوە / [illegible] ٢/٥٤٧ / ٢٦/١٠/٦٥

[illegible] بە [illegible] ، [illegible] [illegible] لە ٢٤ [illegible]
[illegible] سیاسییان [illegible] [illegible] [illegible] ، لە کوردستانی
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] بە [illegible] .

بۆ مام جەلال و مسعود بارزانی   ٢٠/ ٩/ ١٩٩٣

هەروەک دەزانن [illegible] ڕۆژنامەی [illegible] هەواڵەکانیان [illegible] .
[illegible] ڕۆژی [illegible] ٢٢ی [illegible] .
[illegible] بۆیە پێویستە [illegible] دەربکەن [illegible] ئاگادار
لە [illegible] .
[illegible] پێویستە [illegible] بکەن .

١/ ٤٢

[illegible] ١٣/٤ /١/ ٥٩

[illegible]

[illegible] بۆ دفاع: [illegible]

٢- [illegible]

[illegible] بۆ دفاع دا .

٣- [illegible]

٤- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

شامی شەریف

١٩٩٣/٣/٤

برای خۆشەویستم کاکەنەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە و هیوادارم تەندروستیتان باش و سەروەرتان باش بێت.
هەرچەندە کاکەشا بەیانی زوو دەگەڕێتەوە بەڵام دیسان هەر هەوڵدەدەم ئەوەندەی دەکرێ
نامەیەکی تێروتەسەلتان بۆ بنووسم، هیچ نەبێ لەسەر چەند شتێک کە بەلامەوە گرنگن.

١- وەزعی ی.ن.ك. لە ساڵی ڕابوردوودا توانیمان هەموو ئەو دەزگاکانی مەرکەزی دامەزرێنین و هەم
هەموو ڕێکخستنەکان دەوری تەواو لێکردبوو لەسەر بناغەی پێشوو نوێ بکەینەوە و
لەمیشدا بڕیارێک بکەین و بە تەواویش لە ژمارەی ڕاستەقینەی ڕێکخستن بگەین.
ئێستە زیاتر لە سەد هەزار ئەندامی ڕێکخراومان هەیە - لە سنوور - جگە لە پێشمەرگە.
وجگە لە چەند هەزار ڕێکخستن کە هێشتا کۆنەکراونەتەوە و جگە لە چەند هەزارێکی (٥-٦) یەکا
حەلی ئێستا کە هاتوونەتەوە.

دەزگاکانی م.س + کۆمیتەی ڕێکخستن + ل. پێشمەرگایەتی + ل. مالی + کۆمیتەی
ڕاگەیاندن + لك - پەیوەندییەکانی نیشتمانی + ل. پەیوەندییەکانی دەرەوە و هەمان
بەڕێوەبەرایەتی دەزگا و بارەگا و کەلوپەلی چاپەمەنی (کۆمپیوتەرەوە) هەیە. هەموویان
لە هەولێرن بەڵام لە تەک چوڵانیش دەزگایەکی (م.س) و ئیحتیاتمان هەر
هێشتووتەوە لەگەڵ دەزگای زانیاری کە هەم لە تەک چوڵان و هەم لە هەولێر هەمانە.
مەڵبەندەکانمان هەموو ڕێکخراونەتەوە - مەڵبەندی سۆرانیشمان زیادکردووە. بەڵام
هێشتا مەڵبەندی سلێمانیمان هەر بێ بەرپرسیار ماوە. هەولێریش ئەرسەلان نەسالە.
بەهەرحاڵ لەوەتەی کاک ... هاتووە بووتە مەڵبەند، ڕێکخستنمان بە ئەژمار و شمار ئەندامان
خۆی لە (٥-٦) هەزارێک دەدا. پێشمەرگ (١٠-٩) پێشمەرگەیە. ڕێکخراوە دیموکراتییەکان
خۆیان لە (٥) هەزارێک دەدات. دەیان کادری پارتی گەلیشمان هاتوونەتە ناومانەوە لەگەڵ
چەند سەد ئەندام و پێشمەرگەیەک.

بۆ ڕێکخستن بولەو کلک لێک گرێدراوی ناوخۆ کەمان کردووە بەڵام ناڕەزایی هەرماوە و فەرمییەکان بە ئالانەوە
گفتوگۆ کردیان ڕەکەینەوە. گەردیکی پچووک لە هەولێر فەرمییەکی بە ناوی (م.ل)یە و ڕێکخستن بۆ
خۆی لە دروست دەکەن و بڕیار بوو بە ئەو سبەینێ دوو بڕیار بخەینەوە: فەرمییەکان لە ناو یان زاڵدایە.
فەرمییەکی دانانی دەزگایەکی تایبەتی ڕاگەیاندنیان لە بارینان: تەلەفزیۆنێکی دوور بوورد + ڕادیۆیەک و
گۆڤارێکیان بە عەرەبی و تورکی و گۆرانی یا بڵاو بکەینەوە و دەنگاکەشیان بنێینە بۆ زمانانە.
کوردستانی نوێ ڕۆژانە و الاتحاد و هەفتانە دەردەچن، سیاسەتی دەوڵ ناو بەناو. فەرمییەکیش
گۆڤارێکی مانگانە شی بە ناوی (ڕێبازی نوێ) وە دەربکەین.

- ٢ -

٢- وەزعی حکومەتەکەمان: هەرچەندە حکومەتەکە کەوتەگەڕ و هەندێ کاری باشی کردوە،
بەڵام گیروگرفتی زۆری لە کارەیە بەتایبەتی لەم سەردەمەدا: و کارە گرنگەکانی
لەبەر ناڕەزایی ئەنجام نادرێ - بۆ نموونە لە چەندین مانگە بڕیاری یەکخستنی هێزی
پێشمەرگە دەرچووە، کەچی هێشتا ئەنجام نەدراوە. کولکولەوانی بووین لەگەڵیا ناچین
بە سێکیانا هوجەی پێشمەرگەبووین کە چی (٥٠) ملیۆن سوچەی خەکووەڵەی
باسمانەکەیان مانگانە نەدەدەن! ئایا ئەزگایەک بۆ سەعیدان دابنێین!
ئەمە جگە لە گەندەکاری و دزی و بەرەڵایی و فضیحەی پۆلیس و ئاسایش!
بۆیە سەرکردایەتی بەگشتی رەنگە - جگە لە کاک عارف رشدی - بڕیاری گۆڕینی سەرۆکی
حکومەت و سکرتێرەکەیان دا: زۆربەی هەرە زۆری کادیرەکانیش لەسەر ئەم رایە بوون.
کاک مەسعودیش زۆر بەپەلە بۆ گۆڕانی کەچی سستی دەنوێنێ
لە بەجێهێنانی. سەرکردایەتی پارتیش داوەیان لێکتۆر فوئادیان بۆ فوئادیان نەدۆلی باشترە!
ئێمە بەتەواوی بڕیار هەر کانیە لەسەر ئەوە دەگەڵ ئەو هەڵوێستەدا. گەر بارەتی زۆر یابی
بەڵام ئەوانی تر دەگۆڕین لە پارەی ئەوسا دانی وەزیرەکانی پارتیش بە رەزامەندی ئێمەش بێ).
ئەگینا هەر لایەنە با هەر خۆی بە ئارەزووی خۆی دابنێت. ئێوەش راست بێت بنووس
قانونی ئەنجومەنی وەزیرانیش پێویستیان بگۆڕین هەیە.
بەتەواوی ئەمجارە زیاتر ئێمە و پارتی وەک یەک بین. هەموو حزبەکانی تریش سەرۆک دەوڵەتی وەزیر.
بەتەواوی زۆربەی جێگری وەزیرەکانیش بگۆڕین.

٣- ئێمە و پارتی: منو کاک مەسعود نێوانمان زۆر خۆشە: ڕێبازی سیاسیمان
ئێستە وەک یەکە: تورکیە کاری لە میری لەبەر جیران رەفتارە دەڵێ یەکە.
لەسەر باشییش کاک مەسعودیش هاتوتە سەر ئەو رەئیەکە هەموویان خراپن و
گرەوان زۆر نیرین بەتایبەتی هەینە کاغاچە مال ویراکرد. کەریم سنجاری دەحاکم
قایمەمان تەخویل کردوە ڕاپۆرتێکیان لەسەر ئامادەبکەن بۆ ئەوەی هەندێکیان
بگرین و هەندێکیان دوورخەینەوە و هەندێکیان بکەینە پێشەخیر)).
نێوانمان لەسەر یەکەی حزبە کوردستانییەکانیش یەکە. لەگەڵ کاک مەسعود
سەردانێکی هەمکامان کرد و داوامان لێکردن کە لەسەر سنووری عالاکی ئەوان
یەکیش بگرنەوە لەگەڵ پالەی لێیان جیابۆتەوە. بەڵێنیان دا بۆیە کەمیار
بودمە دەمیش بەڵێنیان دا شەڕی بەرکۆرە رابگرن و چیتر نەیکەن.
لەگەڵ حزبە کوردستانییەکانیش تائێستە دووکۆبوونەوەمان کردووە باسیا
وەزعی گشتی پێویستی یارمەتی دانی حکومەت و پەرلەمانی کوردستانیان
کردووە بەچاکی و دروستانە و بەدڵی ئێمە هانان.

٤ـ ئێمە و پەکەکە : لە دوای شەڕ و شۆڕەکان چەندین جار عوسمانی ئوجەلان و برادەرەکانیان
هاتن بولامان و داوایان لێ کردین کە ڕێککەوتنەکە جێبەجێ بکەین. ئێمەش ڕاست
بێت قەول دەدەین جێبەجێی بکەین بەڵام دەربارەی هەندێ پرسیاریان هەیە.
بۆ یەکێتی و پارتیش یەکەم نووسراو ... لەگەڵیان دەچێ کە جێ بخانەیان لێ خۆش دەدوێن و نایدەنەوە.
لە لایەکی تریشەوە ئەوانیش لە دیعایەی خۆیان نەکەوتوون.
بەڵام هاتن بولامان و بۆ یەکەمین جارە دەسەلمێنن کە هەڵەیان کردووە. بە سەرۆکی
سەنتەر پێیان دا ڕاپۆرتی هەڵەی بۆ چووە. ئامادەی شەڕی حکومەت و پەرلەمان بکەین و
دەیانەوێ هاوکاریمان بکەن لەگەڵ ئەمسو شتەکان دا هەتا. بەڵام تکایان لە بەڕێزتان سوخلیە
ئەوەبوو کە خۆم ئاپۆ ببینم و ئەو دۆستانەی لەگەڵ ببرمەوە. بۆیە دەشێ سەر و
هەڵیان لەگەڵ ئارام بۆ سووریە.
لە تورکیاشەوە دەفتەرێکی (HEP) هاتن بە سەرۆکایەتی ئەحمەد تورک و (٧) پەرلەمانتار
یەکێکی تر و پەنجەرەکان مەهدی زانا. زۆرمان ڕێزلێنان و زۆرمان قسە
بوکردن هاتنە سەر تەنانەتەکانی پ.ک.ک. و ئەوانیش بڕیاریان دا
بە پێوەندییان بە ئاپۆ بکەن و یەکێکمان لەگەڵ بنێرن
کە هاتمە شام بورزی دووەم ئاپۆ و تەشریف و هێنا بولولاکی زۆر زۆر دۆستانەو
بە تەواوی عوزری تەواکرد و ئیمەش زۆرمان عوزری لێ نا. هەروەها ... نەبامان
پێیان هاتبوو دنیا بار! دەگوت هەڵسە هەر دەست دڕاوە تا بوون!!
جارێکی تریش هاتەوە لامان. جاری سێیەم دەعوەتی کردین و بۆ بینینیان و
باسمان هاتە سەر ... سەرت ... لە سەرێم شتانەی خوارەوە پێکهاتووین.
١ـ لە سەر ... ڕێککەوتنەکە جێبەجێ بکەین. بە ئاشکرا بڵێین یە ناهەڵزەدان
لامان هەرکاری سیاسیان دەکەن و بەس بەڵام ... ئەوان هەرکاریان
لەگەڵ بکەین. لە دەرەوەش بە ئاشکرا هاوکاری بکەین. نامەیەکی داوە
بە کاک ... بۆ لێپرسراوی ئەدرەمیان بۆ ئێوە و ... . و بەڵێنە
چیتر هەڵە لە سەر کاک مەسعودیش نەکات.
٢ـ پێکهێنانی جەبهەی کوردستانی باکور بە هاوکاری کردنی سیاسی و دەسکەوتێک
لەگەڵ کاک بوتکان و کاوە و لە مولی تر و پێکەوە خەباتی سیاسی بکەن.
تەنانەت وەلی یا ماموستا کەمال لێپرسراوی هەموویان بێت
لە ئەوروپا بۆ کاروباری سیاسی و ڕاگەیاندن و دیپلۆماسی و هەتد.
بەڵێنە چیتر شەڕی کەسیان نەکات نە بە سیاسی نە بە کوشتن.
٣ـ دژی ئەرخاب بدوێت و شیوانی بکات و ئیعلانی بکات کە

- ٤ -

که ئەمە کۆمۆنیست نییە بەڵکو دژی تیرۆریزم پێشوو بووە و دەیەوێ. تورکیا
پارچە نەبێت، دیموکراسی دوای فەرق هەبێت و لە بوار بیوەری تورکیە هەقی
کورد پەرست با لە هەقی ئەوان نیەوە، دەست پێبکەن. ئامادەیە سنووری
ڕابگرێت و چارەی سیاسی بە سەندیکات (واتە ئەدر معقولانە قسە دەکات).
٤ - بۆ ئەڵمانیش بیگومان ئەوەی کە هەندێ ڕۆژنامەنووس بۆ بەحسی لوبنان دەڵێن
کاتێک ئەوان تەرەفی غزە، کەسێکی بیرانت + هەندێکی تری ئاوارە + جۆنانان ڕاپۆرتیان
ـی ئیمپریالیست ڕیکخستن بەئاشکرا و بەبێ ئەغزی سیستەمی خۆیان، ئەوانەیان
ناڵێت. هەروەها بە بۆنەی ئەوەی دەپاسی پەیامێک بدات بە سیا
ئەمریکا و ئۆستانەی سەرەوە بڵێت. ئامادەیە لەگەڵ کاک یونس و ئاشتی دانیشێت
دەسەڵاتی ڕێکخراوی سیاسی گشتی دابنیشن بۆ هەموو حیزبەکانی تریش.
جابەتی بۆرەکانەوە دەبێت یەدگول لە الخشب ڕێ گەڕەکە.
زۆرم پێ باشە ئەگەر تۆش بوت بکرێت لە ئەوروپا لەگەڵ ئاغای ئەسلەمی یەکدی
ببینن یان ڕاستەوخۆ کاک کەمال بورقای بەرەو لای ئێمە بکەن که بێت بینام
بەپێی کویتیان بکەمەوە بێت. من دەمەو کوێت دەبم ١٦ و ١٥/٤/ دێمەوە.
[redacted] لە ئەوروپاش برایانی خۆمان بەدوایان ساز و ئامادە بکەن.
تەنانەت ئەگەر پێویست کرد پێم باشە خۆتو ئەسلەمیش بچن لەگەڵیا
چونکە خەت و ڕەوای کوردستانی باکور بە ئەهمیەتا خۆیا هەیە!
٥ - پەیوەندی جیران
لەگەڵ تورکیە پەیمان خراپ نییە. ڕەنگە ئەوکاریش لەگەڵ ئاپۆ
بەلایەنی سیاسییەکانیانەوە باش بێت. لیرە لەگەڵ نوێنەرانی ئەمریکا و فەرەنسە و
ڕووس قسەم کردووە. زۆریان پێ باش دەگرتن کە ئاپۆیان هێناوەتە سەر
ئەم دەرگایانە و ئەمریکا دەڵێ ئەم شوێنە بکەن زۆر باشە. بەڕاستی
کاتێک دەوروبەری دیمیرێلیش هەمان ڕەوتیان هەیە.
بۆ ئێرانیش دەتوانین ناردن بە هەڤالان چ بارزانی + مامۆستا پەتۆ + کاک شێرزاد + ئاغا حازم یوسف
ئەوەندە حازم یوسف بۆ ئاگادارکردنەوە باشتر سەرکەوتو بوونە. لیرەش دەتوانم
سەفارەت هاتنە لام زۆریان لە بەرقەرار بوون باش بوو، زۆریش گەرم بوون.
سووریەش هاتم دیدیم دادەنێن و بە پێیان چوونە لەوێ چاران: (بەڕاستی)
٦ - کۆنتۆندانی ئەگەر + خۆ دروستکردنە دەڵێیان دووسال + فیدرالی
پێشکەوت دایه + کۆنفرانسی خێبرا و صلاح الدین زۆر ئیشگەرایان بوو
لەگەڵی زۆر دادە. بەڵێنیان زۆریان دا بە هەموو تەنیا خۆ بڕا [illegible]

- ٥ -

ڕێگەدەن نامەیەکیان لە نێوان «باعەصەلوح الدین» دە دەزانن «التعلیم العالی» سوریا دا تەنیزاکردوە ئەگەرلێمان بو ئەدرێکاردبارا «نقاشا دعیلی» در سەعتەرە

بریارە ڕوژنا شەرەم سەرۆک حافظ ببینم وهیوام بەو پێتر دەرتر ە.

ئەگەر شا جوتە ئەوەردن زیەیاکەدە بنێرینەوە لەدیشە دە بو تا هیرە بەنامەیەکەرە بو سەردن دوبارەن.

قەسیم ٨/٣ ئەفرم بوکوێت دبزانن خوا جیمابە «نەسیب» دەکات.

کاکە نەوشیروانی خوشەویست

ماندەو باسێکی خوش خوشتان! ئەوێش پرەختەکەی بەدە دەفعە بەر چاوت کە من هەرە ئەمەم لە تو رەچاوکردە کە بە نادرستی برادەرانت بیبینیت بە تایبەتی لە کاتی بیوبیت دناسکرا. من هەرگیز ئەوەم لا بوە سود دیار نەکەم کە هەندێ کاریان گرنگت - لی ئەوەی بارە ری لی تبیت - لە بەرخاتر باس ئەنجام بدەن. بیم وایە ئیمالیسان گرنگو ناسکە بوییە هیوادارم بەسەرەدەری خوشەدە. ببینەوە نارمان و قولو بازدراکە نەدانەی جارجارێ لی هەڵابیتەوە و ڕێک بکە دیتسەرە ملی هەموان - لەبەس هەموان - ئەوانەی لی یاڕو بچادی و ببینە هەدینی یەکێتی ریزەکان و جوشدانی هەڤالان و غەستن دەگەری هەمو هەموان.

تائەدرەزوەی بەریلێت شاد دەبمەوە بە خواتان دەسپیرم دچاوتان ماوبرا خوشکی ماچ دەکەم و زور تەندالی شوعلەخانان دەبرکم.

سەربەرز بو
بەیادی ڕزگاری کوردستان
جەلال
[illegible]

شاد تەسیریف
١٩٩٣/٣/٤

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] ١١٦٢ لە ٢٢/٧ .
[illegible]

Patriotic Union of Kurdistan

Secretary General

یەکێتی نیشتمانی کوردستان

سکرتێری گشتی

برای خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادی و سەرکەوتن و لەشساغیتانم داوایە و هیوادارم هەمیشە زیاتر بێت!
نامەی ١٩/ئەیلوولی/١٩٩٣تان گەیشتە دەستم زۆر سوپاس. ئەوەی
ڕاست بێت من خۆم لەسەر هەمو ناوەڕۆکەکەی موافیقم و وێنەشیم
لای بە هەڤاڵانی م.س بۆ ئەوەی ڕەئی خۆیانی لەسەر بدەن، هەمویان
پەسەندیان کرد. والەخوارەوەش هەندێ شتی گرنگتان بۆ دەنووسم:

١- من و کاک مەسعود بارزانی دوو بروسکەی پیرۆزباییمان ناردبوو، بۆ عەرەفات و
ڕابین. ڕابین وەڵامی داوەتەوە بە سوپاسیشەوە هەردووکمانی دەعوەت
کردووە بۆ وڵاتەکەی خۆی. من هێشتا نەچووم بەڵام زۆرم لا گرنگە ڕەئی و
بیروڕاکانی تۆ بزانم:

٢- بووە وردە هەستکردنێ - نەورەمان بەباشی. خۆزیا هەر خۆشت سەرپەرشتییت
دەکرد. هەروەها کۆڕەکەیشیان دابین کردووە لەلایەن د. بەرهەمەوە. پێم باشە
کاکان شازاد و د. ... بەکر فەتاح - جگە لە کاکان د. بەرهەم و د. لەتیف و
د. هەرسا بیر و کاک صلاح الدین ڕەشیدیش بەشداربن لەگەڵ چەند هەڤاڵێکی تر
کە لە وڵاتانی جیاجیا ئەو کارانەمان بۆ دەکەن.
منیش لەگەڵ تۆم کە بەداخەوە پارتی هەر بە تەنگی دەسکەوتی بنەماڵەی بارزانییەوەیە
وهیچ باکی کوردایەتی و کوردەواری و حکومەتی هەرێمیان نییە. ئەمە ناوەڕۆکی سیاسەتی
دەرەوە و ناوەوەیانە و لە هەمو هەڵوێست و بوارێکیشدا خۆی دەنوێنێ.

٣- کۆبوونەوەکەشمان بۆ داڕشتنی سیاسەت و ستراتیژی کورت خایەن و درێژخایەنی دیپلۆماسی
کوردی بە سەرپەرشتی خۆت بێت وئەگەر پێویستت کرد بۆ چەند ڕۆژێک منیش
دێم بۆ لاتان بۆ ئەوەی بیخەینە قاڵبی دوایی خۆیەوە.

٤- بۆچوونەکانیشت هەم لەسەر پێلاوە لێژم و هەم لەسەر فرەحزبی و پێکهێنانی
لام خۆشمان زۆر ڕاست دەرچوون. لە وڵاتی ئێمە ئەوەی ڕاست بێت
وەزعەکە بەم جۆرەی خوارەوەیە:

١- زەحمەتکێشان پتر لە ٧٠٪ هاتوونەتەوە ناو ی.ن.ک بەڵام کاک قادر عەزیز و
تاقمێک هەر ماونەتەوە. ئاڵای شۆڕشیش هەمو ڕەئووفەکەی زاوای حەمە سەعید
خۆمان و هەندێکی هەر ماونەتەوە.

— ٤ —

Patriotic Union of Kurdistan	یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
Secretary General	سکرتێری گشتی

١ ـ ح. ش. ع. باڵە کوردییەکەی بوونەتە چەند پارچەیەک: زۆربەیان بوونەتە «شیوعییە
کوردستانییەکان» کە ڕەفیق سابیریان کردەتە سکرتێر و زیاتر کوردایەتی دەکەن.
بەتەمان کۆنفرانس بگرن و ناویشی بگۆڕن و زیاتر لە «شیوعیەت» دوورکەونەوە.
هەندێکیان کە خۆیان لە هەزار کەسێک دەدەن بەرەو ی.ن.ک هاتوون.
چەندین کادری عەسکەری و سیاسیان تێدایە و چەندین لێپرسراوی شاخ و چەکەکانیشیان.
باقییەکەیان ح. ش. کوردستانی عێراقیان پێک هێناوە.

٢ ـ یەکگرتنی هەرە بەرزی هەڵوەران: زۆربەی سەرکردەکانیان چوونەتە پارتییەوە.
بەڵام زۆربەی ئەندام و کادرەکانیان نەچوونەتە پارتییەوە.

گەل: زۆربەیان لە (حزبی ڕزگاری کوردستان)دا خۆیان سازداوەتەوە.
چەند سەدێکیان هاتوونەتە ناو ی.ن.ک.
هەندێکیشیان چوونەتە ناو پارتییەوە لە ئەنجامی هەڕەشەی کوشتن!

پاسۆک: کەمایەتی چوونەتە پارتییەوە، کە سێیان هاتوون بۆ ناو ی.ن.ک، بەشی زۆریان
لەناو «کۆمەڵی نەتەوەیی کورد»ە و «پاسۆک»دا خۆیان سازداوەتەوە.

حسک: جگە لە ٤-٥ سەرکردەیان بەشی هەرە زۆریان نەچوونەتە ناو پارتییەوە.
بەشێکی باشیان لەگەڵ کاک ڕەسووڵ و پاشانیش بە جیاش هاتوونەتە ناو ی.ن.ک
کە بە پێی سەرچاوە ڕەنگە ٤٠٪ حسک ببن. ٥٥٪ تازە وا خۆیان ڕێکخستووەتەوە
بەناوی (ح. س. ک) کە کاک شەمسەدین موفتی لێیان دەڵێ (حمک)!
ئەوانە بە سەرۆکایەتی ڕاستەوخۆی کاکە حەمەی حاجی مەحموود وتە و خۆیانە و چیرێکیان
دەکات بەڵام هێشتا خۆی ئیعلان نەکردووە بە پێچەوانەوە. هەرچەندە پێیش
بە ملازم کەریمەکەی پاسۆکی گوتووە کە من چیتر پارتی نیم دەمەوێ کاری خۆم و
تائێستە دوو جاریش بانگ کراوە بۆ (ح. س) لە کۆبوونەوەیدا بەشداری نەکردووە و نەچووە.
دوێنێ شەو لام بوو: لەگەڵ کاک م. عومەر و کاک عومەر و دلێر ... دانیشتین و بەڵێنی پشتیوانیان دا و زۆریان پێ خۆش بوو. وا بەشی
هەرە زۆری (حسک) لە سلێمانی و کەرکوک و هەولێر و گەرمیان لە کۆبوونەوە.

٥ ـ بۆ. محمود نامە دەنێرم لەسەر ڕێگەی تۆ و کاک عەدنانیش دەنێرین بۆلای ئێوە لێرەش
ڕێزی لێ دەگرین و دەچن دەکەینەوە بۆ وڵات کە میوانی ی.ن.ک ببێت و هەوڵیشی
لەگەڵ دەدەین. قسە و بۆچوونەکانی تۆ دوای موناقەشەی تەواو پەسەند کران.

٦ ـ منیش لەگەڵ د. جەلالی قسەم کردووە. پێی ناخۆشە هیچیان پێ ببێت. بەڵام
گرووپێک ئەفسەری عەرەبیان لە موسڵ و کەرکوکدا هەیە نەیانە ...

وە بەقسەی خۆیان دەستوورێشتوون ، منیش دەڵێم کە یاندن بەچەند لێی و
فکیکی : ئەوانیش نامەیان بۆ ناردوون . من خۆم زۆرم (پێم باشە) بەڵام دە پەسندە
کە هانیان بدەین لە موسڵ و کەرکووک شتێ بکەن : (هەرچەندە دەزانین) بەڵام
هیچ نەبێ بۆ رزگارکردنی موسڵ و کەرکووکیش بێت زۆر زۆر کارێکی باش دەبێ .
گرووپێکی تری ئەفسەریشمان پەیوەندیان پێوەکردووین و زۆربەیشیان خۆیان بە زۆر و
دەسەڵاتدار دەدەنە قەڵەم ، جا داوایان ی هەڵنەخزینی فرۆکەکانی سەدامەوە،،
دژی هادیەیمانان وایان بۆ بکەن . منیش لەگەڵ خزمەکانی بەرهەم قسەم
کردووە. بزانم چی دەڵێن ؟ هەروەها تاقمێکی تر هەبوون پەیوەندیان
پێمانەوە هەبوو بەڵام زۆریان لێ گیراوەو بەندن .
ئەوە ڕاست بێت بەقسەی هەموو کەس نارەزایی گەیشتووەتە ئەوپەڕی بەڵام
هێشتا هیچیان دیار نییە .
لەو رۆژانەدا (صباح سلمان) ی مشاوری صحفی صدام گەیشتە لامان لە کوردستان .
پاش چەند رۆژێکی تر ئیعلانی دەکەین .

٧- ئێران : زۆرمان هەوڵدا لەگەڵ حکومەتی ئێران کە وەزعەکە ئارام و ئاسوودە بکەینەوە :
حدکاش بە ناچاری بولیان بەجێهێشت لەژێر توپ بارانا . کوردەکانیش کە لەسنوور نەبوون .
هێشتا هەر ناوبەناو توپ باران هەیە . سید الحکیم ایشمان کرد بە ناوبژیکەر + خۆشمان
کاک فەرەیدوونمان نارد . باڵی پاسدارەکان وا نیشان دەدەن کە ئەو جاوبیان هەیە و
تەنانەت دەڵێن لەگەڵ پەرلەمان و حکومەتەکەشین ! بەڵام قەرارگای حەمزەیە وا دەکات !!
هەوڵێکیان دابوو بۆ یەکخستنەوەی هەردوو باڵەکەی حدکاش ، بەڵام بەداخەوە کاک مستەفای
هجری زۆر دوودڵ و توند بوو ، تەنانەت بەدانیشتنی نارەسمیشی رازی نەبوون !
ئێمەش ئێستە نەختێک نێوانی خۆمان لەگەڵ لایەنگرانی کاک جەلیل خۆشتر کردووە .
پارتی هەم بۆ کۆنگرە دەعوەتیان کردبوون و هەم بۆ بیرەوەری بارزانی و قسەشیان دا پێ
لایەنگرانی تر هیچی نەگووت ! ئێمەش گوتمان کە واتە دەشێ نەختێک خاوی کەینەوە ،
بەتایبەتی کە چەندێکیان کۆنە هاوڕێ و دۆستی دێرینی خۆشمانن .
لەگەڵ کۆمەڵەشی نێوانمان نەختێک خۆشترە . گرژییەکی کوردستانی بوونیان
لەناودا هەیە . هەندێکیان زۆر واقیعبینانە بیر دەکەنەوە و بۆ خۆگونجاندن
لەگەڵ دنیای ئێستەدا سازترن لەوانی تریان .
لەناو کوردستانی ئێرانیش دا ناوبانگی ی.ن.ک زۆر خۆش و باشە و وەک
چارەی چارانی سەرەتای شۆڕشەکەیانی لێ هاتووەتەوە .

٤

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
سکرتێری گشتی

٨- تورکیە: مادەیەک لەم دیتنەی (٣) ژەنەراڵی تورک هاتن لەگەڵ چەند ئەفسەر. ژەنەراڵی ژاندارمەری
سەرۆک وتەکەریان بوو: زۆرمان قسە کرد بەڵام دوو پرسیاریان بەلاوە گرنگ و
چارەنووسساز بوو - وەک بە ئاشکرا دەریان بڕی - یەکێکیان رووی لە کاک مەسعود بوو:
دەربارەی کۆنگرەکەیان و هەڵوێستی کوردستانی پارتی، کاک مەسعود لە وەڵامدا زۆری هێرش
کردە سەر پەکەکە و باشیان تیرباران کردن، بۆیە داوای دەقی بڕیارەکانی کۆنگرەیان لێ کرد.
دووەمیان لە من بوو: ژەنەراڵەکە وا سالاوەستی لێ کرد بە کە ژەنەراڵ گیورەش و دەلی لای شالیکاشتێلی
دۆستی مام جەلال و ئێمە شکات لە مام جەلال دەکەم کە زۆر گەرم نییە لە دژایەتی پەکەکە!!. ئێستەش
دەمانەوێ بزانین مام جەلال پابەندی ڕێککەوتنەکەیە یان نا؟ لە وەڵامدا گوتم: ئێمە پابەندی
ڕێککەوتنەکەین - سنووری خۆمان دەپارێزین - ناهێڵین پەکەکە لە ناوچەکانی ئێمەوە پەلامارتان بدا -
بەڵام ئێوە سنووری خۆتان تائێستە نەپاراستووە - وە هەموو بەڵێنەکانی خۆتان
جێ بە جێ نەکردووە - گوتی زۆر سوپاس و ئێمە ژێرێم و ئێمەش هەموویان جێ بە جێ دەکەین.
بۆ شکاتەکەشیان گوتم: من ئەوەم لێ فەرموو دەلی ژەنەراڵ عیسولا تاڵەبانی (ئاشالی) بەڵێنیە هەڵکەم!.
دەفەرمشتان دەمزانی ئێمە زۆر خزمەتی ئێوەمان کرد بە ئاشتی و زۆرتان لێ قازانج کرد:
گوتی ڕاستە بەڵام ئاشتییەکەیان تێکدایەوە!!.
جاپاشان کۆبوونەوەی کۆمیتەی فەننی کرا: لە ئێمە دەمان سێردل بە شێرز بوو.
دوێنێ خەبەریان دامێ کە لیستێکی باشیان لە چەکوتەقەمەنی خوشتر ئامادە کردوو بوومان!
لەگەڵ هەموو هێزەکانی کوردستانی تورکیەش نیولنمان خۆشە: چواریان لەناو کوردستاندا
بارەگایان هەیە و دەرستانەن. پەکەکەش لە ئاستی ی.ن.ک دا ئەهوەنترن، بەڵام
زۆر دژمانی پارتین و لەگەڵیان شێرو تیرلێک دەسەون.
برالیان کاکە نەوەی خۆشەویست
ئنجا با بێینە سەر وەزعی (ی.ن.ک)ی خۆمان.
١- ئەوەی ڕاستبێت من خۆم لەو زنجیرە کۆبوونەوە نەمزانی کردم زۆرم کەلک وەرگرتووە لە هەموولایەکەوە.
پێیم وایە بۆ ی.ن.ک ئیش کەلکی بووە. بەڵام پێشتریش (مەتریک) هەبوو روو لە ی.ن.ک بوو.
٢- برایان بگشتی باشیان کاردەکەن: ی.ن.ک بۆتە ڕێکخراوی دەزگاکان. هاتنەوەی لایەنەکانیش
جو شوخروشیان وگە شەپیدانیکی دروست کردوە. چەسپانی ڕێبازی سیاسی ی.ن.ک و گیانی
تەبایی لەناو خۆماندا وهاتنەوەگەلە ڕێکاردەکانیش زۆر کاریان باشیان کردووە. جگە لە
خزایە دڵەکانی پارتی - نادیکرات بوونیان لەبارییان ولە هەر شوێنێک بوویان نەکرێ. کۆنگرە
شەقوشڕدە مەشا یەریاو پەرلە جاشو پیاوخزایەکەیان - کەسانی وەک عبدالرحمن زۆریان خزمەت کردووین.

بە پێچەوانەی ئەوانەوە لێپرسراوانی ئێمە زۆر چالاک و باشن لەگەڵ خەڵکدا. کۆسرەت زۆر ئازاو وریا

باش و چالاکی هەیە و لە ناو هەولێردا زۆر خۆشەویست بووە. وەزیرەکانمان بەگشتی باشن.

وەزیری یەکخستن لە کەرکووک + سلێمانی + بەڵێندەرانی سۆران زۆر باشە: ژمارەیان زۆر زیادی

کردووە هەم بە کۆکردنەوەی هەڤاڵانی خۆمان + هەم بە کۆمیتەکانی هەڤاڵانی دێرین (کۆنە جەنابمان!) و هەم

کۆمیتەی تایبەت وەک سێ کۆمیتەی ناو شاری هەولێر (ئەربیلیەکان) وەکوو ناوکاسبکارانی سلێمانی و

هەم بە وەرگرتنەوەی هاتوونەتەوە ناومان لە ڕیزپەڕینەکانەوە و هەم بە خەڵکی تازە.

هەولێریش باشە. ئەگەرچی شەڕ کردووە، ڕێکخەرانی زۆر باشترە لە جاران و زیادیشیان کردووە،

بەڵام وەک سلێمانی و کەرکووک و سۆران نییە.

ڕێکخراوە دیموکراتەکان نەختێک گەشەیان کردووە: تەنها ژنان نەبێت کە وەک پێویست نییە.

کاکە نەوشیروان

(وەفدەکەمان) دەربارەی خۆت: من پێم وایە زەمانی ئەوە هاتووە تۆ

کاری شایستە بە خۆت بکەیتەوە هەم لە ناوەوە و هەم لە دەرەوەی وڵات:

گەر پێت باش بێت: وەرە ئەوە سەرەکیان لێ بدەن ئەوسا لێرەتان

پێ باش بوو کاری خۆتان دەست پێ بکەنەوە، لە دەرەوەتان پێ باش بوو

دوو کارمان یان ٣ کارمان بۆ بکەن ١- سەرپەرشتی چالاکی دیپلۆماسی ی.ن.ک

وە پەیوەندی بە حزبەکانی سۆشیال دیموکرات و مەرکەزی ئا.د و ڕێکخراوە دیموکراتیەکانی دنیا.

٢- سەرپەرشتی ڕێکخستنی ی.ن.ک لە دەرەوەی وڵات

٣- سەرپەرشتی (کوردستانی نوێ ئینتەرناشناڵ) کە بەتەماین دەری بکەین لەگەڵ بڵاوکراوەکانی ترمان.

هەردوو کار بەڕای منەوە زۆر زۆر زۆر گرنگن. جا هیوادارم وەک هەمیشە

ئەمجارەشیان پێشنیارەکەم زۆر بە جیدی دیراسەت بکەیت و

بڕیارێکی باشیان لێ بدەیت. خۆشت دەزانی کاک فەریدوون و کاک

عومەریش کەوتوونەتەوە گەڕ. کاک عومەر زۆر کەڵکی بەخشیوە و لە سلێمانیدا

جادەستە زۆر دیارە. فەریدوونیش بێگومان دەورێکی خۆی

هەر دەبێت. لە دوایدا

هیوا زۆر زۆر سڵاوی هەیە بۆتان

برایانیش هەموویەکە زۆر سڵاویان هەیە و

هەر بژی بۆ برایانی دڵسۆزتان

مام جەلال

جەلال.

کۆتایی ئەیلولی ١٩٩٣

١٠٥٤١ / /
١٩٩٢/١٠/٣

[illegible]

~~[illegible]~~

[illegible] PK.K [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] P.K.K [illegible]
[illegible]
[illegible] P.K.K [illegible]
[illegible] .

[illegible]

برای خۆشەویستم کاکە مەسعوودی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە.

بۆ هێنانەدی ئەرکی بارزانی نەمر و کاک ئیدریسی جوانەمەرگ
هەم باشە ئەمانەی خوارەوە بکەین:

١- من لە دڵ و ڕۆحەوە لە نزیکبوونی ئێوە و بانگەوازێک دەدەم
بۆ کۆمەڵانی خەڵک بۆ پێشوازی لێکردنیان بە ڕێکوپێکی و گەرمی.

٢- خۆشحاڵ دەبم بۆ سەر سنوور لە دوورا پێشوازیتان لێ دەکەم
تاکو دەیگەیەنینە هەولێر.

٣- گەر درەنگیان گەیاندە سنوور و شەو داهات
ئەوا شەوەکەی دەیگەیەنینە میوانی کاکە ئەحمەدی
شێخ و شێخ مەحموودی نەمر.

٤- ئێوەش لە دەرگای هەولێر پێشوازی
لە ئەرمەکان بکەن و لە دوورا دەیان
بەینە پەرلەمان.

٥- لە پەرلەمانەوە ئینجا بەرنامەی عەشیرەی ئێوە.

٦- وا دەکەم لە پێنجوین + سەید سادق + عەربەت + سلێمانی +
دووکان + خەلەکان + کۆیە پێشوازیان باش
بکرێت.

موشتاقی خۆشەویستتان برات و دڵسۆزتان

جەلال
مام جەلال

١٩٩٣/١/٤

لە مام جەلالەوە

بۆ برای خۆشەویستمان
کاک مسعود بارزانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

زۆر بەداخەوە خەبەری ناخۆش و دڵتەزێنی کاکی شەڕی نێوان نەخوازانی نامەسئولانی پارتی و ی.ن.ک مان بیست. من و کاک نەوشیروان پێکەوە دەستبەجێ بروسکەمان کردووە بۆ م.س ی.ن.ک کە پەیڕەوی ئامۆژگاری جەنابت بکەن.

هەقە ئیمرۆ جەنابتان دەوری مێژوویی خۆتان ببینن بۆ گێڕانەوەی ئارامی و ئاسایش و برایەتی و یەکێتی نێوان پ.د.ک و ی.ن.ک دا.

پێم باشە جەنابت سەرۆکایەتی هەردوو م.س بکەیت بۆ ڕاگرتنی دەستبەجێی شەڕ و دانانی لیژنەی لێکۆڵینەوە و سزادانی تاوانباران.

لە خەیاڵی من دا هەقە جەنابت دەوری خۆتان لە جیاتی هەردووکمان لە ناو هەردوو حزبدا ببینن بۆ دووربینی خۆتان چارەی پەلە لە ناوەڕۆکە بکەن.

لە سەر هەردوو م.س ا پێویستە پەیڕەوی ئامۆژگاریەکانی کاک مسعود بکەن.

وێنەیەک بۆ م.س ی.ن.ک
= = م.س پ.د.ک

١٩٩٤/٥/٣

١٩٩٤/٥/٥

لە مام جەلالەوە

بۆ کاک مسعود بارزانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

ئێمڕۆ کاک سەرچل ئاگاداری کردم کە دوێنێ شەو و ئێمڕۆ
بەیانی واتە دوای دوو رۆژ لە ڕێککەوتنەکەی بەشێشرانی جەنابت
کراوە (ڕ) بارەگاکەیان تاڵان کردووە و هەرچی تێیدا بووە
بردوویانە. هیوادارم ئێوە بەڕێز دەست بەجێ کەلو
پەلەکان کۆبکرێنەوە و نەفرۆشرێت چونکە موڵکی
شەخسی سەرچلەو بایی سەدان هەزار دۆلارە
بەقەرزی کاک سەرچل. هیوادارم ئێوە بەڕێز
بە بادینان ئەو کارانە نەکەن.

وێنەیەک بۆ م. س/ م. ل. ن
بۆ ئاگادارکردنی کاک فەریدوون
وێنەیەک بۆ سەرکردایەتی بەرەی کوردستانی بەڕێز
بۆ چاوەدێری کردنی جێبەجێ کردنی
ڕێککەوتنەکە.

برای بەڕێز و خۆشەویستم مام جەلال پێشمەرگە

دوای سڵاوێکی برایانە ،

زۆر زۆر بەداخەوە ڕووداوی زۆر ناخۆش و دڵتەزێن ڕویاندا لەم چوار ڕۆژەی ڕابردوو کە بە خەیاڵم نەدەهات شتی وا لە نێوان پارتی و یەکێتی ڕوبدات ،

خەڵکی نەفام و نەزان و هەندێ خائینیش بەداخەوە سەرەتایان بۆ خۆشکردوە یاری بە چارەنوسمان بکەن .

من هەموو هەوڵێکم دا و دەیدەم کۆنتڕۆڵی بووەز کەکە بکەم و لیژنەمان دانان بۆ محافظەکان . بەڵام دیارە سەرپێچی هەر هەیە ،

شایی گوێ لێبووبێ و ئەوەی ان شاء الله یەکڕاوەی چێ سەرکەوتیا .

پێشناش ئەم کارانەمان کردوون :

١. پێشمەرگەوان وون ئەگەر چوون بۆ ماڵی جەنابت بۆ پاسەوانی هێروخان و بۆ ئەوەی خزمەت هەمووی بزانن کە ماڵی جەنابت ماڵی منە . و ئەرقەمەری مناڵانیش خەڵکانێک تائیر لە برایەتیمان ناکات .

MAY 06 '94 01:29AM

ے

٢ ـ ئیزنیەکان دانا بۆ نەهێشتنی مظاهری تری لە
هەولێر . وهەموو هەولێک درا بۆ ئەوەی لە هەولێر
وەزعەکە بپارێزین ، و لە شوێنەکانی تریش
معالجەی بکەین .

٣ ـ کاک کۆسرەت وکاک د. رۆژ چوون بۆ سلێمانی
٤ ـ کاک فرەیدون وکاک ئازاد بۆ دهۆک
٥ ـ کاک عارف وکاک مەلا بەختیار بۆ هەولێر بۆ
جێبەجێکردنی بڕیارەکان ،

کە کارێکی ئاسان نیە وبە راضی هێشتی
وا دەبینرا کە مەوقف هەنوکەت باسیانە بەلام
لە بەر مسئولیەتی گەلەکەمان ،

برای خۆشەویستم مام جەلال :

بیستمە کە وکادری پارتی بە سامی گیراون و اعدام
کراون ، بەرپرسیار لە خەستەخانە دەریان هێناوە
وشەهیدیان کردووە . شتی وا زۆرە نامەوێت
زیاتر ناڕەحەتت بکەم ، چونکە ئەزانم لە من
ناڕەحەت تری بەم وەزعە ناخۆشە .

هەشتی نامعقول و ناراحت زور کراوە بەلام

هەر دەبێ خەبات بکەین بو ئەبای و برایەتی

و غیر کردنی خەیە بو ئاشتی و برایەتی و ئەبایە

نەك بو شەر،

انشاالله کە تشریفت هاتەوە ئەبێ

لە نێرەوەی ئەم دەزعە عیلاج بکەین یاخو

وا بروات زور باشترە بو هەردوولمان بو خومان

بروین با روژەرد نەبین.

زور بە پیرۆزی دەزانم هەرچی زوتر

تشریف بینەوە بولامان بو ئەوەی پێکەوە

بەلکو ئەم برینەکانە سارێژ بکەین و هەم

عیلاجێك لەم وەزعە بکەین و مەسعود لەم

چەند تجربانە وەربگرین،

زور زور سلاوم بو کاک نەوشیروان

و بەتەمای دیدارتانم،

برایان

مسعود بارزانی

٥/٩

لە مام جەلالەوە

بۆ برای خۆشەویستمان
کاک مسعودی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

وەک پێکەوە باسمان کرد، بە زووترین کات بەرێ دەکەوین بەرەو شام. دوو بەیانی ئێوارەکەی هەموومان دەگەینە شام. کاکە نەوشیروانیش زۆر سڵاوی هەیە. هەمووان هیوامان زۆرە کە جەنابت کونترۆڵی تەداوی وەزعەکە بکەن تاکو دەگەینە وە و پێکەوە چارەی دەکەین. لە شامیشەوە هەوڵدەدەین قسەتان لەگەڵ بکەین. پێم باشە بەردەوام هەردوو پ.س ئاسوودەکاری بکەن و مانەوەی هیچ نەبوورە کارێکی ناخۆشیا دڵتەزێنی تر نەدرێت.

هەر شاد و سەرکەوتوو بن

ئیتاڵیا
١٩٩٤/٥/٧

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
سکرتێری گشتی

الاتحاد الوطني الكوردستاني
الامين العام

Patriotic Union of Kurdistan
secretary General

برای خۆشەویستم کاکە نەو،

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە و ئێوەش باشبن.

بۆ مەسەلەی پێشنیارەکەی کەندال - و ئەوان، ئێمە و هەر دوولا بڕیارماندا کە وەفدەکان ۷/۱۵ لە پاریس بن. داوایان وایە کە وەفدەکان دەسەڵاتداران و بڕیاردەری هەر دوو م.س ابن. جگە لەوەی کە دەبێ لەیان و شارەزا و بەتوانا و ئاگاداریش بن، و بەرچاویان روون بێت بۆ چارەسەری مەسەلەکان!

جا رەئی خودی خۆم ئەمەیە: وەفدی ئێمە بە سەرۆکایەتی تۆ بێت و ئەندامێتی د. فوئاد معصوم و کاک قادری حاجی علی و کاک دارا و کاکە حەمە و کاک بەرهەم بێت - ئەگەر بۆ هەندێ کاروبار لە کاک حەمە ساڵحیش کەڵک وەرگرن. تەنها کاکە حەمە لە نێوەی مانگدا میوانی تایبەتی دێ نازانم ئەگەر لێرە نەبێت؟! ئەمەی لەخۆی بپرسن.

جا تکایە بە پەلە لە رەئی خۆت ئاگادارم بکەرەوە، چونکە هێشتا لەگەڵ کەسم باسی نەکردووە و رەئی خۆم نەگوتووە.

بڕیارە دەمێک لە ۷/۲۲یشدا من و کاک مەسعوودیش لەوێ بین گەر گەیشتینە ئەنجام.

ئیتر هەر بژی بۆ ئازادی کوردستان

مام جەلال

جەلال

۱۹۹٤/۷/۱

یەکێتی نیشتمانی کوردستان
سکرتێری گشتی

الاتحاد الوطني الكوردستاني
الامين العام

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

برای خۆشەویستم کاکە نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادبووم بەسەرکەوتنەکانتان داوایە و ئێمەش باشین.
بڕیارمان دا کە تۆ + د. فوئاد + عبدالقادر حاجی علی + کاک دلێر + د. بەرهەم
ببنە وەفدەکەی ئێمە بۆ پاریس. چونکە پێویست دەکات
کۆبوونەوە لێرە بکرێ و پێش ئامادە بکەن بۆ پاریس.
بۆیە پێویست دەکات تۆش بێیت بۆ ئێرە، تاکو
ئەوانەی لێرەشن لەگەڵتان بەشداری کۆبوونەوەکان بکەن.

جا تکایە دووشەممە ۱۹۹٤/٧/٤ وەرن بۆ هەولێر.
دیارە بە ئیحتیاطات و ڕێگە تایبەتییەکەی خۆمان دا دێن،

ئێستا تا ئەوسا بە خواتان دەسپێرم

وە هەر بژین بۆ
برای دڵسۆزتان
مام جەلال

١٩٩٤/٧/٢

• شەوی ۲۲/۲۳ ی ۱۲ کاك مسعود ئەم بروسکە ی بۆ بەڕێز مام جلال کرد بەلام سەعات ۱۰ی سەر لە بەیانی ۱۲/۲۳ گەیشتە دەستی .

پێشەکی من داخ واسفی خۆم دەربەبڕم بۆ ئەو وضعە بەتایبە ت لە شقلاوە. بەلام پێم وایە جەنابت زۆر دل فراوانتر بیت و تحمول مسوئلیاتی میژوویی خۆت بکە یت . لە م کاتە حساسە دا من مبررات بوونەوەی شقلاوە نادوێمە وە بە لام پێم باشە حقیقەت عرضتان بکەم ئیمرۆ عمید غازی لەسە ر داوای کومیتە ی شقلاوە چوە بۆ لایان بۆ چارە سەری وەزعەکە لەڕیگا لییان دا خوی و دوو لە حمایە کانی بریندار بوون یە کیکیش شەهید کرا ، لەم حالەتەدا وەزعەکە لە کونترول دا نەما بەلام جەنابت حەکەم بە بێ هیچ مویەك لەگەل ئەوەش من هەر ئامادە بووم وە ئامادەم بۆ بە شدار بوون لە هەر کوبونەوەیەك کە جەنابت ئامادە بیت بگرە ئەمرۆ لە سیطرەی شاوەیس ۳پێشمە رگەی ئیمە یان شەهید کردووە. هەرچی پارتیان دە ست کەوتبی امانە یان کردووە و رووتیان کردوتەوە و بارەگاکەمان لەشاوەیس دیسان گیراوە و تالان کراوە. دوینی شە ویش ناوچە ی کویە داگیر کراوەو قایمقامی کویە دە ست بە سە ر کراوە ، پاش بروسکە ی مشترکمان هیرش هە ر بە ردەوام بووە لەسە ر برادە رانمان لەسەروچاوە و تەق تە قیش تا ئەم ئیوارەیە ، شتی سلبی زورە و هە ردوو لا هەیانە ، بەلام دەبیت نا ئومید بین و جلەوەکە بۆ شە رخوازان شل بکەین ؟ مالمان ویران بکەن ؟ نەهاتنی جەنابت وەزعە کە خراپتر دە کات نەك چاکی دە کات ، من برایانە و کوردانە و دوستانە مناشدە دە ت دەکەم کە کوردستان گە ورەتر بیت لامان لە شاریك و چەند شاروچکە چەند ناوچەو چەند کومیتەیەك ، چاوەروانتانین تا ئەم جارە کوتایی بە هەموو شت بینین.

*** بەڕێز مام جلال سەر لەبەیانی ئە مرۆ ١٢/٢٣ بەم شێوە یە بە بروسکە وەلامی کاک مسعودی دایەوە ...**

من هەرچی توانیم کردم بۆ ئەوەی یەکی شەرخوازان بخەین بەلام زۆر بە داخەوە جەنابت قوجە تایبەتیەکانی خۆتت نارد و شەقلاوەت پێ گرت کەزۆر زۆر تکام لێ کردبیت ئەوە نەکریت چونکە دەبیتە هۆی تە شەنە کردنی شەرەکە ، ئیستاش ئێوە پیسان بەلین شکینیتان کردو دەستی منتان گرتووە و زمانی منتان لال کردووە بۆیە هەموو شت ئیستاش بە دەست خۆتە ئە توانی بریاری شە ر وە ستاندنی راستە قینە بدەیت و هێزەکانتان لەشە قلاوە بکشیننەوە و بدریتە I N C و کە ئارام و ئاسایی دەکاتەوە ئەشتوانن شە رە کە پە رە و درێژە ی پێ بدەن تکای برایانەم ئەمەیە احترامی ندای مشترکمان بگرین و چی تر بە خوت و خوراپی خوینی روڵەکانی کورد نەرژێە

لەندەن

٢٥ی ١٢ای ١٩٩٤

برای گەورە و بەڕێزم مامجەلال

سڵاوێکی گەرم

سڵاو و ڕێزم هەیە بۆ هێرۆ خان. هیوادارم هەمیشە لە خۆشی دابن

گەڕانەوەی کاک عدنانم بە هەل زانی هەندێ بیروڕای تایبەتی خۆمت دەربارەی جۆری بەڕێوەچوونی کاروباری ناوەوەی کوردستان بۆ بنێرم. دیارە من دوورم و ئاگاداری هەموو شت نیم لەبەرئەوە ڕەنگە هەندێ لە بۆچوونەکانم نەی پێکا بێ.

١. مسەلەی نیوە بە نیوە

هەر کەس دەم ئەکاتەوە ڕەخنە لەم دابەشکردنە ئەگرێ. کاتی خۆی ئەمە وەکو چارەیەک بۆ ئەو تەنگوچەڵەمەیەی لە ئەنجامی هەڵبژاردنی گشتی دا دروست بو شتێکی باش بو بۆ دابەشکردنی وەزارەت و پارلەمان. بەڵام سەیر لەوەدایە ئەمە لە هەموو دائیرەکانی حکومەت و پێشمەرگە و پۆلیس و تەنانەت لە دەستەی سەرۆکایەتی و بڕیاردانی سیاسی دا پەیڕەوی ئەکرێ.

بێگومان ئەمە لایەنی باش و لایەنی خراپی هەیە. بەڵام خەریکە لایەنی خراپی زاڵ ئەبێ و، بە کردەوە دو حکومەت دروست بوە.

بە داخەوە پ د ک قازانجی حیزبایەتی خۆی بە لاوە لە هەموو شتێ بەرزترە. زۆر بە تەنگ سەرکەوتن و جێگیر بونی حکومەتەکەوە نیە، ماوەیەکیشە نیوە بە نیوەش دەمی ی ن ک بەستوە لە ڕەخنە و باس کردنی ڕاستییەکان بە ئاشکرا، لە کاتێکا پ د ک زۆر جار نوقتەوچی خۆی ئەگرێ.

لام وایە کاتی ئەوە هاتوە سەرەتای وەنیوە بە نیوەی بە لایەکا بخرێ، بە تایبەتی پارتی لە دوا کۆبونەوەی سەرکردایەتی خۆی دا باسی هەڵبژاردنەوەی کردوە، کۆبونەوەی سەرکردایەتی یەکێتییش لەم کێشەیەی کۆڵیوەتەوە.

بۆ هەڵداخستنی کێشەی نیوە بە نیوە ڕەنگە تەنیا دو ڕێگا هەبێ:

١. ١ ی ن ک و پ د ک لە بەینی خۆیان دا ڕێک بکەون یەکێکیان حوکم بکات و ئەوی تریان معارضە بێ، بەڵام معارضەیەکی دڵسۆز و ئیجابی. یان

١. ٢ سەرلەنوێ هەڵبژاردنی گشتی بکرێتەوە

دیارە هەڵبژاردن کۆسپی زۆر دژواری لە بەردەم دایە لەوانە: کەموکوڕی قانونەکانی هەڵبژاردنی گشتی و ڕێبەر، نەبونی سەرژمێری ڕاست و دروست، مەترسی قبوڵ نەکردنی ئەنجامەکانی، دەستێوەردانی دەرودراوسێ. لێرەدا بە پێویستی ئەزانم ئیشارەت بۆ ئەوە بکەم کە ئەگەر لە هەڵبژاردنی جاری پێشودا حکومەتی عێراق و بەعس هەموو توانایی خۆیان خستە سەر دەرچواندنی کاک مسعود و

پ د ک، بەڵام لەمبارە سەرۆکی عیراق، باوەڕم وایە تورکیا و ئێرانیش ئەوەسای خۆیان ئەخەنە سەر مسعود، دژی جەلالەت و ی ن ک. من ئەمانە ناڵێم بۆ ئەوەی یەکێتی بترسێنم، بەڵکو بۆ ئەوەی حسابی بۆ بکەن و، لە ئێستاوە ڕێوشوێنی دەستپێشخەرانە و کاریگەر بۆ چارەسەر کردنی دابنێن.

٢. پێشمەرگەی یەکگرتوو

ئەو دەزگا چەکدارانەی دەسەڵاتداران وەکو پێشمەرگە و پۆلیس و ئاسایش ئەگەرچی بە ناو یەکگرتوون، بەڵام هێشتا تەمەنیان بە گوێرەی سەرچاوەی ئەوە بە ئەوە پێکهێنراون، ی ن ک و پ د ک هێزەکانیان هێزی خۆی جیاوازە کەی بەردەوام ئەتوانی بە بڕیاری تایبەتی خۆی بەکاری دەهێنێ. لام وایە ئەگەر ئەوە بە ئەوەی ناو وەزارەت و بەڕێوەبەرایەتی بوو بە هۆی ئەگەرە ... لە بۆ پێشەوە چوونی کارەکان، ئەوا ئەوە بە ئەوەی ناو پێشمەرگە و پۆلیس و ئاسایش ئەتوانی ببێتە هۆی هەڵگیرسانی شەڕی ناوخۆ. لەبەر ئەوە لام وایە ئەبێ بە جدی بیر لەوە بکرێتەوە چۆن ئەتوانرێ لە ئەمەر هێزەکان بسەپێنرێتەوە و، هێزێکی یەکگرتوو دروست بکرێ لە پێشەوە دەست بێ بۆ ... و حکومەتی کوردستان، ئینجا بۆ هێزەکەی. تا ئەمە ئەکرێ مەترسی هەڵگیرسانی شەڕ هەمیشە ئەمێنێ.

٣. گیچەڵی حەرەکەی ئیسلامی

دیارە ح ا لەم دوایینەدا شتێکیان لێ هەڵکەوتووە بوو، خەریکی دروستکردنی حکومەت بێ لە ناو حکومەت دابوو، ئەگەر چارە نەکرێ ئەوا ئەبێ بە بەڵایەکی چەکداری گەورە بۆ ... کوردستان و ژیانی دیموکراتی. لام وایە ئەگەر قایل بکرێن وەکو هێزێکی سیاسی بێ چەک ... کار بکەن و بە جیا بەشداری هەڵبژاردن بێن باشترە لەوەی بەم وەزعەی ئێستا بمێنەوە چونکە ئەگەر خۆیان بەشداری ئەکەن لە ڕێگای ی ن ک دەنگ بە پ د ک ئەدەن. بە هەرحاڵ مەسەلە بە هیچ جۆرێ چارێکی تر ڕێگای ئاسان و ڕێگای هیچ لایەکی تر نەدرێ بە ئاشکرا چەک و پارە لە دەرەوە وەربگرن بۆ پێکهێنانی لەشکر.

لە کۆتایی دا دووبارە خۆشی و سەرکەوتنتان بە ئاوات ئەخوازم

لە: مامجەلالەوە ١٩٩٤/١٢/٢٩

(بۆ: جەنابی کاک مسعود بارزانی بەرێز – د. ئەحمەد چەلەبی بەرێز ، هەمو لایەنە سیاسیەکانی کوردستان . ژمارە ١٤٠٨

سڵاوێکی گەرم

١- ی.ن.ک دەسبەجێ و هەر ئێستا ئامادەی شەڕ راگرتنە..

٢. داوا دەکەین بە سەرۆکایەتیINC لە هەمو لایەنەکان لیژنەی ئیشراف بۆ هەمو قۆڵەکان دەرچێت هەر کەسێ لە سەعاتی دیاریکراوەوە شەڕی رانەگرت ئەوا هەمو لایەک وەک تاوانبار و شەڕفروش

٣. ئێمە پێمان باشە شەڕ راگرتن هەر بەقسەو بانگەواز نەبێت، بەڵکو بۆ هەمو قۆڵەکان دەسبەجێ لیژنەی ئیشرافی شەڕوەستاندن بچێت و شەڕ راگیرێت چونکە ئەو شەڕە گڵاوە کورد کوژەیە تاوانێکی نیشتمانی گەورەیە.

تکای تایبەتیشم لە برای خۆشەویستمان کاک مەسعودی بەڕێز ئەمەیە کە بەهێمنی و شێنەیی گیروگرفتەکان چارە بکەین لەم کاتەدا ئەبێ پشودرێژی شورشگێڕانەمان هەبێت و هەردوکمان پێکەوە بچینە کایەکەوە بۆ شەڕ راگرتن با دەسبەجێ ئەو شەڕە راوەستێ پاشان باسی گیروگرفتەکانی تر بکەین.

کۆیە

١٩٩٤/١٠/٣١ برایانی کاکە نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

جەژنی سالی نوێتان پیرۆز بێت ، ئومێدەوارم سالی داهاتوو سالی سەرکەوتن بێت بەسەر هەموو گیروگرفتەکان دا .

واکاکە محەمەد دێتەوە لاتان باسی وەزعی هەولێرتان بۆ دەکات .

وادیارە کاک مسعود سوورە لەسەر شەڕەکە وازی ناگرێت بۆیە پێم باشە گەر ئێوە هێرشیان کردە ناو شاری هەولێر بەتەواوی پاکیان بکەینەوە وە تاکو هێزەکانی هەولێر هەموویان لەڕووی پەلاماری دەرەوە دا بوەستن .

پێشنیارێکی کاکە شێخ محەمەد بەرزنجی هەیە کە سەرییە سارق بدرێتە دەست هێزەکانی کاکە حەمە بۆ تێزلینا کردنی بزووتنەوە و داکۆکی کردنیان لەسەر هەڵوێستی بێلایەنی .

من خۆم پێم باشە . ئەگەر پێ سەندتان کرد
بە ئێمە لە سەرلەر سوبحاناغاوە بیگرین و خۆماڵی
لێ قایم بکەین . بەتایبەتی کاکە حەمە لە بەر پینا بنیت
دەڵێ بەسەر دوورگی ئەوانا تێیەڕان کە پێم وایە بنەوتنەوەل
ئیسلامی نایلیات و پارتیش لێی ناکرێت .

بە برای ئەو دیویش دەڵێ جوانی معقول و منطقی و مرل
ئامادە بکەین بۆیە گەر کاک فەرەیدوون ئەمانەدە
ئەوا لەمەوێ بەکاردێنین لەگەڵیا نەدا .

سلاوم هەیە بۆ گشت لایەک و کاکە سالارو کاک
عیماد و کاکە سەید بە تایبەتی .

هەر بژی بو — برای خۆشەویستان
مام جەلال

تایبەتە بەحزت

برایانی کاکە نەوەوی بەڕێز سڵاوێکی گەرم

کۆمەڵی دوستی ئەفسەرم هەنە لە بەغدا.
ئەوانە بە حساب "معارضن" و لەگەڵ ئێمەن.
نامەیەکیان بۆ ناردووین، دەڵێن:
لە ١٩٩٥/١/١٠ - (دەوری مانگی یەك) لەڕێگەی
کفریوە چەکوتەقەمەنییان بۆ دەنێرن
خۆشیان داخیلی ناوکوێی دەکەن.
جا هەرچی بێت ئەوە خێری خوایە
خوا ئەگەر ڕاست بێت زۆر باش
دەبێت؛ بۆیە تکایە تاقمێکی باش و
سەرنجی پارێزو کوردی بەدەجو باش
ئامادە بکەن با لە ١/٩ - ٥ و ٥
لە کەلار بن و ١/١٠ بەیانییەکەی
لە کفری بن بۆ هێنانیان.

ئێتر هەر زیندوو بن برای دڵسۆزتان

جەلال

کۆیە
١٩٩٥/١/٢

لە مام جەلالەوە — ١٠٩ — ١/ح/١

بۆ کاک نەوشیروان — ٦ی ئێوارە

[illegible]

[illegible] ٢٧ [illegible] ٣.ب [illegible] (ت.ب) [illegible] ؟ [illegible]

لە [illegible] کاک نەوشیروانەوە — ٢٠

بۆ جەنابی مام جەلال — ١٥/١/ح

[illegible]

١. [illegible]

٢. پێم باشە (٣.ب) [illegible]

٣. پێم باشە [illegible]

٤. [illegible] (ت.ب) [illegible]

٥. [illegible]

١٣٦ لە مام جەلالەوە

١٩٩٥/١/٧ بۆ کاکە نەوشیروان بەڕێز

٢،٤٥ سڵاوتان لێ دەکەم

سەرهەڵدانی چوارتەوێ (٣.ب) و باریکی دووە لە سەعات (٦)ی شەوی ... ڕۆژی ١٩٩٥/١/٩ ئێستا پێمان لە ... تەواو نەبووە. پێشنیاز تاران سەرهەڵدانی داوای ئێوە دەکات. پێش هەمووی پێم باشە ئەگەر بچین ئایا ... چی بە؟ ... بەرەو ... لە سلێمانی ... بە کاکی ... بێنە ... سلێمانی ... زۆر ... لە ... تێدا.

شاد بن ... بە لە.

١٩٩٥/١/٧ لە کاک نەوشیروانەوە

— ٢١ بۆ بەڕێز مام جەلال

سڵاوتان لێ دەکەم

حەز ئامادەم بچم بەو شێوەیە:

١. شەڕ ڕاگیرێت

٢. ئێستا ئامادە نیم ... ... بەوە ... نەبووە.

لە/ نەوشیروان [illegible]

بۆ/ بەڕێز مام جەلال ٩١/٧/٤

سڵاوی گەرم ٩،٢٠

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

لە/ مام جەلال ١٨٤

بۆ/ [illegible] ٩٥/١١/٩

سڵاوی گەرم ٩،٤٥ -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

لە مام جەلالەوە ١٨٧

بۆ برا کاک نەوشیروان بەرێز ٩٩٠/١/٦

سڵاوێکی گەرم ١١,—

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

٥٨

لە کاکە نەوشیروانەوە ١٠/٩٢

بۆ بەڕێز مام جەلال ١/١١/٩٢

پەیوەندیدەکەم

١. بە سفیانی چیم نەکردووە.

٢. [illegible] حازرم بۆ بەێشتن.

٣. لام وایە ئێران لە ئەمریکا مەترسیدارترە لە گرتنی ... شەڕەکەدا.

٤. لەم دەمەدا ... نابێت بهێڵین کارە ... تۆ لێتی بێت.

[illegible] ٢٠٢ [illegible]

بۆ/ مام جەلال [illegible] ٩٤٥

د/ [illegible] نەوشیروان [illegible]

[illegible]

... [illegible]

[illegible]

٢. [illegible]

[illegible]

[illegible]

٣. [illegible]

[illegible] دابنێن .

٤. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
سکرتێری گشتی
الاتحاد الوطني الكوردستاني
الامين العام

کۆیە
١٩٩٠/١/١٦

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

براگیان کاکە نەوەی بەڕێز
سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشییتانم دەوێ. زۆر سوپاس بۆ هەواڵ و هیممەتتان
بەڕاستی زۆر کاریگەر بوونە و ئەنجامی زۆر باشە.

١) داوەرەوە وردە هێزێکی باش لە قوڵی هەڵەبجە (لە سماقولییەکان و لای دیگەڵە)
کۆ دەبێتەوە. هەولێریش دەتێر ئەخۆیەوە!! هەی! ئێستە زۆر گوزەری
ئێمەیە. دوێنێ سەلاحەدینیان بە قوتیا کوتا لە قەزای قوتیارای
٣٠ ساڵ و شەهیدکرانی دوو بێچووە بەرگەی دکتۆر فوئادا! - داوای
هێزی سەلامەتی دابین ناکات!!.

٢) پیری (پیویا) لە (A.J.C) بەوە بە ستی ئەفسەر ویلان قسەی لەگەڵ
ونیشەوێیەر (پیلیترو) لە وەزارەتی خارجیە دا: بۆ خەتەکەی
قسەکانیان: سوپاس بۆ هەڵوێستی ئاشتیخوازانەی ی.ن.ک. لێ
پێویستە لەسەری بڕۆن. سوپاس بۆ هاوکاریتان
لەگەڵ (INC) و باشە لەسەری بڕۆن و هەر INC با
ناوبژی بکات. پاکتان کردوە نەچوون بۆ ئێران
چونکە نیازیان زۆر خراپە دژی هەموولایەکی و ناکێ بە هیچ
جۆرێک ملەوەی دەخالەتیان بەرەبێت. [ناڕازین ئێران وەفدی
ئێمە قبووڵ نەکردوە]. [بە مەسعودیش لای بەڵەی گوتوویەتی کە لە
منیش لێ کردم پێچیەیان بەوە ناردو و نەوشیروانیش نەچوو.]
هەروەها وەیان گوت لە باڵاترین ئاستەوا (لە کۆشکی سپی گەڕاوەتەوە) برادەرێ
وەزعی ئێوەیانە. منیش گوتم: ئێمە ئامادەین دەستبەجێ شەڕ ڕاگرین.
با INC دەخالەت و ئیشراف بکات. یارمەتی بەنیەتی تورکیە و ئێرانی ئێران شەڕ ڕانەگرێ

گوتیان بەطراق: لە هەر دەشە زیاتر چیتر مانی نیە. تورکەکان ئاموژگاریان کردوە.
گوتیان فوشتنە بنەکەیت بیستووە کە دەیانەوێ ناوچەی بکەن بە (کن)
ئاگاداری تورکیشمان کرد هەروەها خۆیان ئەبیە کە دژی ئاوایی پێشوویە!
ئێران گوتیان بە دیقەت موراقەبەی دەکەین. دەخالەتی کردووە بەلام
هێشتا کەمە / بگاتە دەخالەتی عەسکەری جوابمان دەدەین. ئێمەش
بە کەنالی خۆمان و لە رادیوشی دژایەتیمان لێ کردوون دەخالەت نەکەن.

(٣) د. نجم الدین کریم قسەی لەگەڵ کردم گوتی دەربارەی مێیلی مالی بارزانی و
تورکیە و ئێران بێ: ئێمە لەو ولاتە نیشتمانیەروەرانەی ئێوەمان زۆر
لا پەسندو گرنگە.

(٤) وا هەندێک نامە و دەماری دەربارەی تان بۆ دەنێرم.

ئیتر چاوەڕوانی رەئی و بۆچوونەکانی ئێوەم،

هەر بژین بۆ
برای کوردستان
مام جلال

کۆیە

١٩٩٥/١/٢٢

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
سکرتێری گشتی

الاتحاد الوطني الكردستاني
الأمين العام

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

برا گیانی کاکە مەسعودی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم.

شادی و خۆشیتانم دەوێ و هەمیشە شاد باشین.

١- کاک نەوشیروان بروسکەکانی ئەم دواییەی ئێوەی نیشان دام، تێگەیشتم لە هێمنیەکانی

پێچەوانە. بروسکەکانیشم بۆ ڕەوانە کرد تاکو جەنابی جودا لەوانە بە پرۆتۆکۆڵ و سەرەتای

ئیسلامی بیکەنە قسەیان کردووە. گوتراوە دەخالەت ناکەن لە دەزگاکانی ئەوان و لەوان

دەخالەتیش بکەن بۆ چاککردنەوە دەکەن. ب. جەنابی یەکێتی لام بڕوا دەکات ئێوە لە

هەموو کەسەکانی خۆتان لە صلاح الدین دیانە دەربڕدووە و تەنها یەکێکیان

هێشتووەتەوە. ئەوەی لە ترسی ئەمریکایە. گوایە ئەمریکا بە توندی

ئینزاری کردوون. کاک نەوشیروان بەرنامەکە دەنێرم بەڕێوە بەرامبەری کرماشان

ماشینەکەی پێتان ناکەین بۆتان.

٢- خۆزمانی بەرێم ⑤ کەسیان کە پێشتوونەتە زاخۆ، بە قسەیان دەیانەوێ بڕۆنە
یەکیان لای ئێوە. هاتنەوەیان بۆ ناچاری بە (مشەردیکەوە). بە تەمان ڕۆژی
سێ شەمە بینەوەیان لەکوێ. منیش دەڵێم باشە تۆش بیبینیت
تاکو بیکەینەوە قسەیان لەگەڵ بکەین.

٣- دوێنێ شەویش نەخشەکەی ڕزگارکردنی کەسەکانی سەرەوەیان گرت. یەکسەر
ناچار بووم ڕەخنە بگرم بە سەربەستی بۆ کاک کۆسرەت. منیش پێمخۆش بوو بڵێم
کە بەڕاستی من هەموو سەرەکی فەشەلەکە - تاکو ئەوەی کۆسرەت کە هەر بە قسەیان
نەدەکات وهیچ حسابێکی بۆ ڕەخنەی و بۆچوونەکانی من نەکرد. ئەوە بە نامە ئەوسا چوار
بۆم نووسیبوو لە ٢- بەهیوا شادومانەوە لە پەیوەشەکەمدا کرد.
بەلام بەتایبەتی شتەکانیان بەهێنن لەگەڵ هێنەکانی بۆمان ناردووە بیکەنەوە بیکەن.
تەنها کاک کۆسرەت هەر بە قسەیان خۆی کرد. بۆیە کاک حسێن باتەیز وتەبدان محەمەد کەریم
خۆیان لەنجامدا و تا هەرزو زۆرتریان گرت و ⑨ سەنگەریان بە پارتییەکان چۆلکرد
کرد. .. واتە بۆچوونەکەی من ڕاست دەرچوو.!!
بەلام خۆزیا ڕاست دەرنەچوایە و کارەکەیان ئەنجام بدرابا!

٣- هەقە دەرسوپەندە لینجیت وئیتر واز لە
بهێنیت. وەك چوار رەوەرەوەکەی هێزەکانمان بەسەرکردایەتیکەیان
لە هەولێر وکەسانی ئازادیخوازو تۆڕ دابنیین لە شوێنیان..

٤- پێم باشە کۆبوونەوەیەکی م.س بکەین لە شاری کۆیە، بۆ
هەر لەوێ نمایندەوەی وەرزەکەمان و دانانی نەخشەوپلانی ئاشتی لەگەڵ
تەبعەد شەر. بۆ باسکردنی چۆنیەتی فەوسا زیاتر وهێزکۆکردنەوە و
خستنەگەڕیان وەشورای پارە پەیداکردن وهتد. پێم باشە
هەرکە فەرەیدون هاتەوە کۆبوونەوەکە لە شاری کۆیە بکەین
وامزانی باشە رۆژی چوارشەممە بیت - نازانم تۆ ئەڵێی چی؟

٥- ئیستیقالەی داوە لە م.ن.ی و پارتیش تانۆ پێیاری
پێوە دەکات. بەدیوەرییەوە بروسکەیەکی پیرۆزبایم بۆ دکتۆر کەمال لێداو
بروسکەیەکی سەرزەنشتیشم بۆ فوئاد معصوم کە کۆسرەت!

٦- ئۆجەلان تا ئێستە دەوجار تەلەفۆنی کردووە و داناوەلایەنی سینیش
بینیوە، پێشنیار دەکەن بەناوی (شتێکی تازەوە) ببینە کاتییەکەوە
وامسووەی بەیاننامەیەك کە بۆمیان ناردووە دەیدەم پێتان: دەڵێن
دەیانەوێ لە ژێر ئەو دناوەوە بە هاوکاری م.ن.ی شەڕ بکەن لە بادینان.

٧- تورکیش هێشتا وەڵامی کاکە شایان نەداوەتەوە! بەڕاستی جوابیەکی هێنان
لی فوشیوە سەریشە هەیە ئەمریکا دەڵێ جەلال زیرەکە، دەوڵەت وریابیتە
لە تورکیا - هەرەنساش داوای کردووە ئێجانی ببین! هەردوکیان
پێم وایە هەڵوێستەکانیان سەبارەت بە هەڵوێستیانە لەگەڵی!

٨- سەرکەوتنەکەی سەرپیدا سادق زۆر گەورەو بایەخدار بوو. زۆر
گرنگ و بەئەهمیەت بوو: دەستت خۆش هاوڕێیەکانت هەرشاد.

٩- دانامەیەکی بۆ مەیا هاجی هەلوشتان بوو بەیەرم و

ئێوە هەر سەربەرز بن
برای دڵسۆزتان
مام جەلال

کۆیە

١٩٩٦/٤/٢

براگیان کاک ئەنوەری خۆشەویست

سڵاوێکی گەرم

شادی و سەرکەوتنتانم داوایە.

(١) واکاک شێروان دەچێتەوە بۆ ماڵەوە، زۆرم سپاردووە چاوەدێری لژنەکان بکات بۆ کۆکردنەوەی چەکو پێشمەرگە لەگەرمیان – با کارێکی هەبێت! –

(٢) پێم وایە بۆ کارە گرنگە گەر بتوانین تا ١٠-٤/١٢ خۆمانی باش بۆ ساز بدەین زۆر باشترە. هەم بۆ ئەو چانسەی بە هۆی دەورەکەی ئەمریکا و هەم بۆ حاڵەتیش خۆسازدان.

(٣) خۆشم بە تەمام لەم ڕۆژانەدا سەرێکی قەلاچوالان بدەمەوە لەگەڵ خزمانی بەڕێز دڵبەر ئەوان، هەم بۆ خۆشم کەمێ ئیسراحەت بکەم!

(٤) دیارە کاک فەرەیدوون بۆتان باس دەکات، من پێم وایە سەبرێک بکەین تاکو فەرەیدوون

لەسەر فەرەنگی دەگەرێتەوە یان ئەنجامێکی
دەر دەکەوێ ! ئەوسا کاک عومەر سەفەرەکەی
بکات ـــــ . نازانم تۆ ئەلێی چی ؟

٥ - د. ئەحمەد فەریکە عەرەب دەر دەچێت .
حیلەی (حیاتە وشتی زۆر کردبوو). بە
د. بەرهەم گوت ئەمریکایەکان لێ ئاگادار
بکاتەوە. ئەلێ (تنفیه) یان هەر یە
بو قسەکانی ئیمە و داوا دەکەن لەگەل ئەحمەدیش
قسە بکەین. ئەو نامەیەکیان بو نووسیوە، وێنە
یەکی بوتان دەنێرم .

ئیتر هەر بژی بو
برای دلسوزتان
مام جەلال

سەنگاو

١٩٦٥/١/٥

براگیانەکانی ناوچەی عەزیز و سیت

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتان داوایە.

یەکەم: وا بڕیار سەهلای دیتەوەرتان: ئامادەین بۆ هەموو هاوکاری و
یارمەتیی بۆ تۆڵەی خانەقین ئەکەین. بۆیە پێیم باشە کە
(١) - ئێوەش کاکە کوردۆ بنێرن ... لە هێڵەکانی
ئەو بەفاتی خانەقین ... دوور بێت
لەگەڵ کاکە شەهلای. (٢) شێوەیەکی چەند
پێشمەرگەیەکیش هەیە لەگەڵ دیمەنەکانی ئێوە یەکیان
بخەین و بیانخەینە گەڕ. (٣) ئەو شتانەی ئەزانن
لەکاتی خۆیدا ... باشە کۆمەڵە ڕێشە ... بەڵکو
لەو قۆڵەش کارێکی باشتر بکەین بەتایبەتی لە ...
نزیکانە ئامادەی بەرەو ... خۆشی.

(۲) بەگشتی ئێوە ئامادەترن لەهەموو کۆمەڵێکدا
بۆیە هیوادارم کە ئێوە لەهەندێ کاری باش
ئەنجام بدەن . چونکە ئەرکەکان کادر و ماڵی زیاد
قەدەم کردن و لەهەم دادوون .

بەڵکو کارێکی باش ئەنجام بدەن .
لەڕووی بیت پارەی و لەکاری بازرگانی ئێرە زۆر گرنگە
و ئێمەشدا داوای بە بیریەوە چوون بەڵکو بەرەی
دیرمین فرمیدو مسکەنیمەوە لە شەرەوە بەرەو کوردستان

مام جەلال

۷/۵

قەڵاچوالان

١٩٩٠/٢/١٩ بۆ بەڕێز کاک نەوشیروان مستەفا

سڵاوێکی گەرم

سڵاو و بەختیاریتان دەخوازم، دوای ئەوەی هەواڵەکانی ئێوە و ئەوەی لەم

هێزەکانی بە ڕاگەیەندراوەکانی کوردستان کە دەکەینەوە و لەم هەڵبژاردنەکان

دەبینین. لەم کاتەدا بە پێویستی دەزانم ئەم بیروڕایانەی خوارەوەتان

بۆ بنووسم:

١- ئەمریکییەکان زۆر بە دوو دەفتەر باسی ئاشتی دەکەن

دەڵێن کارێکی زۆر گرنگیان بەدەستەوەیە لە بەغدا.

جیا لەمەش پێم باشە دڵیان ڕابگرین و دووبارە

ئاشتی کە ئێمە بڕیارمان داوە دەبێت.

٢- لای بالیۆز و ئەوانی تر با کاری مستەفا

بیگرێت: هێزەکەی شیوەن شتی بۆ کارەکەی

دەنووسێت.

(٣) سەبارەت باشە ئەتوانن ٥٠٠ - ٦٠٠ پێشمەرگە بکەن

بدای بووە: هەم باشە ئێوە پەل بگرن

کە هێزەکەی خۆتان زوو بخەنە کار و

زۆر زوو دەستی خۆتان بوەشێنن.

(٤) لەبارەی جەبهە بەگیان کردووە دەبارەی هەم

راپەڕینگە ئەگرنگ بێت بە ئاگادار کردنەوەش بیکەنەوە

بەلام لەمووە بو مشاغلەیە و هەوڵدەدەین لێرەوە

هێزیان فریا بخەین.

(٥) واخەریکم نەخشە دادەنێم بۆکۆکردنەوەی لایەنەکانی

گەرمیان و لاوسەحە و ماڵ

ئێوە هەر بژی بو — برادەرانتان

[illegible]

[illegible]

٦٨

٩١٠

[illegible]

٩٠٧

[illegible]

لە مام جەلالەوە ٩٧٤

[illegible] ٩٥

[illegible] ٨٩١٠٠

[illegible]

[illegible]

١- [illegible]

٢- [illegible]

٣- [illegible]

٤- [illegible]

٥- [illegible]

٦- [illegible]

٧- [illegible]

٨- [illegible]

لە: نەوشیروان مستەفاوە ١٩٩٥/٤/٦

بۆ: بەڕێز مام جەلال

کۆبونەوەکان سودیان نەبو چونکە پارتی هەر سورە لەسەر چۆڵکردنی هەولێر لەیەکێتی و هەمو هێزەکان بە ماڵەکەی جەنابت و مەکتەبی سیاسی و هەمو مەقەڕەکانەوە، پێشمەرگەی لایەنی سێیەم حەراسەت لە مەقەرات و مەسئولەکان بگرێت، واتە چەکداری موع و بەرە رازی نابن هیچ چەکدارێکی یەکێتی تێدا بمێنێ، تاکو ئێستا ئامادەنین باسی راگرتنی شەڕو گومرگ و پێکهێنانەوەی حکومەت بکەن.
ئەگەر وا بڕوا گفتوگۆ بەشکان تەواو ئەبێ.

□ ئەم بروسکەیە لە کۆپی (خەون یا مۆتەکە -١-) ی لای بەندە لاپەرە ١١١ وەرگیراوە.

١٩٩٦

سلێمانی

١٧ی شوباتی ٩٦

گەورەی بەڕێز جەنابی کاک مەسعود

سڵاوێکی گەرم

هیوادارم هەمیشە لە خۆشیدا بن

بە ڕاستی نازانم لە کوێوە دەس پێ بکەم و بە چی کۆتایی پێ بهێنم، چونکە هەرچییەک بڵێم کورتییەکەی ئەوەیە کە: ئاشتی لە شەڕو نیوەشەڕ باشترە. هەموو کەس ئەمە ئەزانێ، تەنانەت دوژمنەکانیشمان هەمان ئامۆژگاریمان ئەکەن.

بە پێویستی ئەزانم عەرزی جەنابتی بکەم کە ئێمە لە لای خۆمانەوە ئامادەین بۆ ئاشتبوونەوەیەکی ڕاستەقینەو ئەگەر بۆ ئەم مەسەلەیە ترووسکاییەکی کزیش مابێ، ئەوە لە هەموو شت بە باشتری ئەزانین بۆ قازانجی گەلەکەمان و هی خۆمان، چ وەک یەکێتی و چ وەک ئەشخاص. هیوادارم قەناعەتێکی وەهاش لە لای ئێوە پەیدا بووبێ.

ئەم برایانە کە دۆستی هەردولامانن، بە پەرۆشەوەن بۆ ئەوەی سەعاتێک زووتر ئاشتی یەکجاری و تەبایی سیاسی بگەڕێنەوە بۆ کوردستان. بە درێژی قسەو گفتوگۆمان کردووە. لە باری سەرنجی ئێمە تێگەیشتوون.

لای ئێمە لەم ململانێیەدا لایەنی سەرکەوتوو و ژێرکەوتوو، براوەو دۆڕاو، نییە. ئەگەر ئاشتی ڕاستەقینە بێ هەردولامان براوەو سەرکەوتوو ئەبین و، ئەگەرنا هەردولامان دۆڕاو و ژێرکەوتوو ئەبین.

ئەگەر ئێوەش قەناعەتێکی وەهاتان لە لا دروست بووە، کەواتە چی ڕێگای ئاشتی و پێکهاتنەوەی بەستووە؟

ئێمە ئامادەین: چ خۆبەخۆ وەکو هەردو حیزب، چ لە ژێر چاودێریی ناوبژیکەری بێگانەدا، هەموو ناکۆکییەکانتان بەو پەڕی لێبڕاوییەوە لەگەڵ باس بکەین و، چارەی مەعقوڵ، کە جێگای قبوڵکردنی هەردولا بێ، بدۆزینەوە.

لەم ڕووەوە چاوەڕوانی بیروڕای جەنابتم.

دووبارە سڵاوم قبوڵ بکەن

لەگەڵ ڕێزی بێئەندازەی

نەوشیروان

بەڕێز کاک نەوشیروان

سلاوێکی گەرم

زۆر سوپاس بۆ نامەکەتان و من هەمیشە توقعی دەوری چاکم لە ئێوە هەبووە. لە کۆبونەوەی (م.س)دا بە درێژی نامەکەمان دراسەت کرد.

ئەو ماوەی پێکەوە کارمان کرد وابزانم بەشی ئەوندە ئێمەتان ناسی کە دڵنیا بن ڕۆژێک لەڕۆژان حەزمان لەشەڕی ناوخۆیی نەکردووە و بە خەیالیشماندا نەدەهات کە پاش ئاشتبونەوەکەی ۱۹۸٦ و ڕاپەڕینی ۱۹۹۱ جارێکی تر کارەساتی شەڕی خۆکوژی لەکوردستاندا روبداتەوە.

بێ گومان کەس لەم شەڕەدا قازانج ناکات تەنها دوژمنانی کورد نەبن. وزۆر لام سەیرە کە هەمولایەک ئەو حەقیقەتە دەزانن، ئەی بۆ شەڕەکە رویدا.

ئێمە هەمیشە لەگەڵ چارەسەری ئاشتیداین، بەلام پێم وایە یەکیتی غەدرێکی زۆر گەورەی لە پارتی کرد و عقدەی هەرەگەورە لای ئیمە ئەوەیە کە بڕوا نەماوە و بۆ گەڕانەوەی بڕوا زۆر خۆشحال دەبم کە جەنابت ئەو دەورە ببینی. ئەوسا هەموو شت قابلی حەلە.

زۆریش بە تفصیل لەگەڵ برایانی بەڕێزی خیرخواز هەلگرانی نامەکەم قسەمان کردووە.

ئیتر سوپاس..

مسعود بارزانی

١٩٩٦/ ٧/ ٥

هەولیر
١٢ی مارتی ١٩٩٦
بە ریز جەنابی کاك مەسعود
سلاویکی گەرم و، هیوادارم هەمیشە لە خوشی‌دا بن
بەسوپاسەوە نامەکەی روژی ٣/٥ی جەنابتم وەرگرت ، روژی ٣/١١ خستمە بەردەمی کوبونەوەی م.س یەکیتی. هەروەها نامەکەی خوم و وینەی نامەکەی جەنابتم نارد بو بەریز مام جەلال لە لەندەن. بەگشتی بریاریان‌دا کە دریژە بەم موبادەرەیە بدەین‌و لەسەری بروین بە ئومیدی ئەوەی بگاتە ئەنجامیکی سەرکەوتوو. ئاشتبوونەوەی راستەقینە بگیرینەوە نیوان هەردوو حیزب . بەلام لەجەنابتی ناشارمەوە ، ئەمانیش هەمان انطباعی جەنابتیان هەیە کە لەنامەکەدا نوسراوە دەربارەی نەمانی متمانەو غەدری پارتی لە یەکیتی. من پیم وایە هەرلایەك غەدری لەوی تر کردبی یان غەدریان لە یەکتری کردبی لەئەنجامی دوایی‌دا میللەتەکەمان بەگشتی مەغدور بوە.
ئیمە لەناوخومان‌دا بەدریژی باسی ئەوەمان کرد کە چون متمانە بو یەکتری بگیرینەوە. پیمان باشە بەم هەنگاوانە دەس پی‌بکەین؛
١ــ شەری راگەیاندن دژی یەکتری رابگرین‌و ماوەیەك باسی یەکتری نەکەین .
لەبەرئەوەی زورجار ئەمەاعلان کراوەو شکینراوەو شەری راگەیاندن دەستی پی‌کردوتەوە . پیم باشە ئەمجارە بی اعلان کردن جی‌بەجی‌ی بکەین .
٢ــ گیراوەکانی یەکتری . ئەوانەی ماون‌و نەکوژراون. بە ربدرین .
٣ــ هەردوولا ریگا بەروژنامەو گو ڤارو بلاوکراوەی یەکتری بدەن لە کتیبخانەکانی ناوچەکانی ژیر دەسەلاتی‌دا بەئازادی بفروشری‌و، ئەوانەی ئەیفروشن‌و ئەیکرن‌و ئەیخویننەوە ئازار نەدرین.
٤ــ خەتی تەلەفون لەنیوان مەصیف‌و هەولیردا بکرینەوە.
٥ــ کادرو پیشمەرگەو ئەندامە راکردوەکانی هەردوولا بە عدم تعرضیك کە هەردوولا لەسەری ری‌بکەوین بو سەردانی کەسوکاریان هاتو چوی ناوچەکانی ژیر دەسەلاتی یەکتری بکەن. بی‌ئەوەی ئازاربدرین‌و بگیرین. یان ئەوانەی هاتوچو ئەکەن کاری خراپ بکەن.
٦ــ ریگە لەو کەسانە نەگیری کە ئەیانەوی بچنە ابراهیم خلیل‌و تورکیا .
ئیمە لەلای خومانەوە دلوامان کردوە، لەسەر زمانی بەریز مام جەلال بو بی‌بی‌سی‌و بەتەلەفون لە بەریز روبیرت دویچ. کە ناوبژی ئەمەریکی دەس پی‌بکاتەوە.
بودانیشتن‌و کوبوونەوە بوزیاتر نزیك بونەوەو لەیەك گەیشتن ئیمە ئامادەین لەناوچەیەکی بیلایەن‌دا بەپاریزگاری‌و پاسەوانی چەکداری حیزبە کوردستانیەکان بو دریژەپیدانی گفتوگوو هاویشتنی هەنگاوی تازە بەرەو ئاشتی یەکجاری .

لە کوتایی‌دا دوبارە سلاوم قبول بکەن

لە گەل ریزی بینەندازەی

نەوشیروان مستەفا

بەناوی خوا

١٦ی مارتی ١٩٩٦

بەڕێز کاک نەوشیروان
سلاوێکی گەرم

ئومێدەوارم خوا پشتیوانتان بێ لە سەرخستنی کێشەی گەلەکەمان دا و رزگار کردنی لەم محنەتەدا.
نامەکەی ڕۆژی ١٢ی مارتی جەنابتم پێ گەیشت و ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسیدا لەسەر نامەکەتان و بارودۆخەکە بە گشتی دواین.
بەلای ئێمەوە، ئەمانی بێ متمانەیی و بێ بڕوایی، کەبەداخەوە دروست بووە، بەهەنگاوی بچوک و لابەلایی لەناو نابرێ، بەڵکو پێویستی بە هەنگاوی گەورەتر و بەرفراوانتر هەیە، ئەویش چارەسەری سەرتاسەری کێشەکەیە و بۆ ئەمەش بناغەیەکی دروست و ڕوون هەیە کە پرۆژەی درۆغێدایە.
پێمان باشە هەوڵ بدەین وەفدی ئەمریکا ڕابکێشینەوە ناو کێشەکە بۆ تەواوکردنی پرۆژەکەیان و گەیاندنی بە ئەنجامێکی گونجاو لەگەڵ ئاوات و بەرژەوەندی گەلی کوردستان و بیروبۆچوونی هەردوولا و حزبە نیشتمانپەروەرەکان.
~~بەڵکو دەتوانین چوارخالی (خطوات الثقة)ی پرۆژەکە~~، یەعلوکماری و ئاوێڕی حزبە کوردستانی یە تێکۆشەرەکان جێ بەجێ بکەین، لەوانەش مەسەلەی گیراوەکان کە ئامادەین لیستی خۆمان بدەین و ئێوەش لیستی خۆتان بنێرن.
هەردوولا گیراوەکان ئازاد بکەین و دەس بەجێ گرتن و دەرکردنی لایەنگیران ڕابگیرێ کە بە داخەوە لەم ڕۆژانە گرتن و ئازاردانی خەلکانی سەر بە پارتی زۆر زیادی کردووە و بۆ ڕاگرتنی ڕاگەیاندنیش ئامادەین.

دوبارە سلاوی گەرم..

مسعود بارزانی

یەکێتی نیشتمانی کوردستان
سکرتێری گشتی

الاتحاد الوطني الكوردستاني
الامين العام

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

برای گیان کاکە نەوشیروانی خۆشەویست
سڵاوێکی گەرم
شادی و خۆشحاڵیتانم دەوێ. سوپاس بۆ نامەکەتان.
من پێم باشە، پێکەوە بڕۆن بۆ تاران و دیمەشق و
لەوێشەوە شێوەی سەفەرەکەتان دیاری بکەن.
جا بۆیە تکایە پاسپۆرتەکەتان بدەن
بە مەلا یاسین یا بەپەلە بینێرن بۆئەوەی تا
دوای هەفتە بیگەیێنێتە تاران و هەروەهاش
هەر بە جیا بکەون. من لێرەشەوە ئا بۆ شێخ
عەبدولکەریم و دانا بروسکە لێ دەدەن
بۆئەوەی مشوری ڤیزا و حجزی فڕۆکە
بخۆن.
خۆشم کەهاتمەوە یان دیمەشق سەردانت
یان دەعوەتت دەکەم بۆئەوەی هەندێک
قسە بکەین.
ئیتر هەر شاد بن
برای دڵسۆزتان
مام جەلال

هەولێر
١٩٩٦/٣/٢٦

٢٧ مارتی

سلیمانی

[redacted]انی ٩٦

گەورەی بەڕێز جەنابی کاک مەسعود

سڵاوێکی گەرم

هیوادارم هەمیشە لە خۆشیدا بن

بە سوپاسێکی زۆرەوە وەڵامی نامەکەم وەرگرت.

زۆرم پێ خۆش بو لە نەورۆزدا پەیامی ئاشتیتان راگەیاند. بێگومان جەنابت وتارەکانی بەڕێز مامجەلالتان بیستوەو، راگەیاندنەکەی وتە بێژی مەکتەبی سیاسی پشتان بەرچاو کەوتوە. بۆ خۆشبەختی لە هەمو لایەکەوە بانگی ئاشتی بەرز ئەبێتەوە.

ئاوەڕاستی مانگی داهاتو بەڕێز دریج لەولە بێتەوە بۆ کوردستان بۆ درێژە پێدانی ناوبژی.

من سبەی لە گەل بەڕێز مامجەلال سەفەر ئەکەم بو سوریا. وەکو بیستومە کاک نێچیروانیش ئەچێتە سوریا. برایان لێرە پێیان وایە کاتی یەکتربینین هاتوە هەم لە کوردستانو هەم لە سوریا بۆ ئەوەی ئەو دیوارەی لە بەینی هەردولادا دروست بوە بروخێنینو، لە هەر ئاستێکدا ئێوە بە پەسندی بزانن لە لای ئێمە قبوڵە.

دوبارە سلاوم هەیە

لەگەل ڕێزی بێنەندازەی — نەوشیروان مستەفا

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
سکرتێری گشتی
الاتحاد الوطني الكردستاني
الامين العام

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

قەرەچوالان
١-٧-١٩٩٦

برا گیان کاکە نەوشیروانی خۆشەویست
سڵاوێکی گەرم

شادی و سەرکەوتنتان داوایە. هیوادارم لە رووی تەندروستیشەوە باشتر بن.
تکای برایانەمە کە ئەو خۆشیە گەرمە بەهەند بگریت و ئیهمالی نەکەیت
چونکە حەوت لیرە و صلاح الدینیش بۆیان باس کردووم، وەلی گوێی بدەیتێ.
جاوی منالانیش ماچ دەکەم و سڵاوم هەیە بۆ شەعلە خان.
ئەمرانەوە صلاح الدینم بەهەل زانی تاکو ئەم نامەیەتان بۆ بنووسم. ئەوەم لیستێ لێ
سەمەوێست لەگەڵ کاک [illegible] ساڵاریشدا نامەیەکتان بۆ بنووسم، بەڵام کاتی ساڵارم
لە دەست دەرچوو.

١- وەزعی خەبات: هەرچەندە بەڵام لە دوای رۆیشتنی ئێوەوە، لە چەندین رووێکەوە
گەشەی کردوە. لە رووی پێشمەرگایەتیەوە، راستەوخۆ ئەم جێگەیەم گرتە دەستاو
لە بنەرەتەوە رێکم خستەوە، لە دەستە (ئەنفرەزە)ی ئەولە (٥) پ.م ئێستا
کەرت (کەرتی ئەولو ٣٠ پ.م) ئێستا تیپ (١٠) پ.م. تائێستا هەموو لەشکرێکم
رێکخستوەتەوە هەشتا لەوانە و گەڕیان نەبێت، ئەوانیش لەم بەغدا شەرا ئەکەم
بە راستی لێپرسراوەکانی پێشوەیان ئەوە ناجۆر کاریان کردبوو) [illegible] لە زیاد کردن و
دەست پێ کردنی، من بۆ رێکخستن و هێز ساز دانی و تەدریب [illegible] کەم کردەوە.
ئێستە دەتوانین بڵێین ژمارەی زۆر زیاد لە راستی پێشمەرگە دەزانین کە لە (ساحەکانی
تەدریب) و زۆرجاریش زۆر لە شوێنی خۆیان ناونووسیان کردووە، هەموو شیان
رێکخستوەتەوە. سەربازگەکان زۆر بەرهەم بە تەدریباتی باشن و زۆریشیان
خوێندەوار و لاوین. لە رووی چەکیشەوە گەشەکردن هەیە. ئەوە بەقەدر سەرمایەی
کردوەتە (٣) کە تیپەکان باشن. بۆ هەر لەشکرێکیش تیپێکی تۆپ (هاوەن) +٩-+SPG
نەشکیان هاوەن ٨٢ ملم دروست کردوە. واقعەن رێکی تەدریب لێ کردنیا نییە.
دەورەی قەعسانددا کە شەش مانگ بوو، و تەواو دەبێت لە ٢٠/٧/ دەورەی جێی
پێتر لە سەد پێشمەرگەی دیرینیان لە ناودا هەیە. پێم وایە ئەوە یارمەتی گەشە پێدان دەدا

پێنج فێرگەی سەربازیشمان کردوەتەوە لە هەولێر + پێنجوێن + سلێمانی + تا سلوجبەهادار -
وا لە کۆیەش فێرگەیەک دەکەینەوە - دیارە جگە لە قەرەبوو ئەوەی کە کۆلێژی عەسکەری
ئێستە جگە لە خوێندکاری خۆمان + دەورەی فەرمانبەرانی پێشمەرگەش دەورەی جیهانبینی ماموستایان
دەورەی هونەرەسەرا/شیان هەیە.

تا ئێستە نیوەی لەشکرەکان دەورەیان دیوە - بۆ هێزەکانی تریش هەر یەکەیان
تیپێک یا دوو تیپ دەورەی دیتراوە و دەورەیەکی (چوار تیپی) کۆبرا
لە سەری مانگەوە لە هەولێر دەکەینەوە.
بەیاننامەی کادیری پێشمەرگایەتیشمان لە تەرجوواوان کردوەتە) فوتایەکەم
تەواو بووە، خولی دووەم ئێستە دەوام دەکەن. پەیمانگەیەکی کادریشمان
لە سلێمانی کردوەتەوە بۆ ڕێکخراوە دیموکراتەکان - وا ئێستە (٣) پەیمانگای
دیمان هەیە.

٢- لە ناو ڕێکخستنەکانیش هەڵبژاردن دەستی پێکردوە لە سلێمانی زۆر باش بوو. لە
ڕاپەڕینیش (ئێستە چوار ناوچە) باش بوو. وا لە کەرکوکیش دەستی پێدەکەین
شاری هەولێر و سۆران و شارەزووریش. هیوادارم بەوە هەڵبژاردنە هەیە
کە تەواو بوون چالاکیی هەڵبژاردراو بە سیستەمی تەروس دەسکاری
لە سەرانسەردا تا سەیەکی دەکرێت. لە ڕێکخستن دا گەشە
کردن دیارە سەرنجیش هەیە. تەنانەت لە بارزانیش چەندین خەڵکی
باشمان بۆ گەڕاوەتەوە، پتر لە دوو هەزار ئەندام ڕێکخراوەکانی و لە ڕووی
خەڵکیشەوە بە قسەی خۆیان وەزعیان باشە.
لە هەموو مەلبەندەکان هەم زیاد بوون و هەم گەشەکردن باشە
بە تایبەتی هەولێر - لە دوای چوونی عەدنان و بە هەردوو سەرۆکی
بۆ مەلبەند، چەندین هەزار ئەندام هاتوونەتەوە و ٣-٤ هەزاریش زیاتریشیان
زیاد کردوە. کۆبوونەوەی ١/٦ مشیان شەڕگەورە بوو. تەقدیر دەکرا
٤٥ هەزار کەسی لە کۆبوونەوەکەی هاجیاوا بەشداریان کرد.

٣- ڕێکخراوە دیموکراتەکان لە هەوڵەکانی ئیماد دەستیان پێکردووە، زۆریان گەشە
کردوە بە تایبەتی خوێندکاران و ژنان. وا خەریکی جوڵانەوەی
کرێکاران نیشین. (ڕیاضە)ش زۆر بەرەو پێشەوە و زۆر بەگوڕی
زۆری (یانەکان) و (تیپەکان) دەستی خۆمانن. جگە
لە ئولەیانەکی کولومیی و لا بەختیاریشن.

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
سکرتێری گشتی

الاتحاد الوطني الكوردستاني
الامين العام

(٣)

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

١- ئینجا با بێینە سەر مەسەلەی کەرێ شین!
وەختێ تەواو بووی پەرلەمان پارتی زۆر تەنگاو بوون
هەموو هەوڵەکانیان بۆ درێژەکردنەوەی پەرلەمان بوو. ئێمەش چەند شەرتێکمان دانابوو
کە بە دڵی حزبە کوردستانیەکانیش بوو. پارتی شەرتەکانی ئێمەی دەربارەی زیادکردن و
فەستەنگەکانی پەرلەمان رەت کردەوە. کارەکە گەیشتە بن بەست. کاک عزیز محمد و
رشید عبدالقادر. بارزانی کوتنە بەینەوە. مسعود رازی بوو نوێنەرێکی هەر دوو لا بێن
لە شێوەی رەسمی کۆببنەوە بۆ باسی مەسەلەی درێژکردنەوەی ماوەی پەرلەمان. ئێمەش
٣ - سالار کۆبوینەوە. من پێشنیارم کرد لەجیاتی ئێمە دوانی رای دەوفدی ی.ن.ک
بچینە صلاح الدین. کە ئەوەمان بە وەفدەکە گوت و لە ناوچەکەدا بڵاومان کردەوە
خەڵک زۆر پێی خۆشبوو، هەموو حزبەکان متمانە بە درەکەیان زۆر پشتگیری کردو زۆر باش
لە ناو خەڵک دەنگی دایەوە. پارتی ناچار بوو کە قبووڵ کات دەوفدمان چوو بۆ صلاح الدین.
بەرێز بەراستی قبیلیان لێ کرا: پارتی لەجیاتی زیادکردنی ماوەی پەرلەمان
مەسەلەکەیان کردە (مشارکة الاحزاب والقوات الوطنية (لێ) و تەمدید یان (٤ی و شتی) سێ یا ٤ و
ئینجا ئێمەش (٣) مانگمان دانا بۆئەوەی لەو ماوەیەدا (توسیع) و (تفعیل) ئیرانی
بکەین ئەگینا ناتوانین ـ وا دیارە پارتی ئێستا هەر مەسعودی لە سەر
فقط تمدید البرلمان) ئێمەش بە تەواوی ناکەین بەڵکو توسیع و تفعیل بکەین و پێی
گەر پارتی نەیکرد ئەوا ئێمەش ئەمجارە کاری خۆمان هەڵبەجێ دەکەین.
دوای ٣ مانگ تەمدید کردنەوەی پەرلەمان، پارتی چیتر ئامادە نەبوو، نە بۆ کۆکردنەوەی
پەرلەمان و نە بۆ باس کردنی (مشارکة الاحزاب والشخصيات الوطنية (لێ).
بۆ ئەوەی زیلەتیش گوتیان نایەنە هەولێر و شەقڵاوە بۆ شوێنی تر.
ئێستە دەس لە مەوقف، وەفدی ناوەندی شخصیات، حزبەکان، کۆمەڵانی خەڵک
ئەرکەوتەوە کە پارتی نایەوێ پەرلەمان بکەوێتە گەر و بە رەوانی بەرێت و لایەنەکان
بەشداربن. بەوەش زۆر وەتەنی کەوتنی دەستیان بە عجوز لە کرد.
ئێمەش لە ناوچەکەدا زۆرمان قازانج کرد.

٥- شەڕی سورچی و پارتی: دوای ئەوەی پەیامەکان دەرچوونەوە، ئیتر پارتی بە ئاشکرا
خۆی ئامادە دەکرد لە پەلینەکانی کۆبونەوەی هەردوو مەسعود و [illegible] لەگەڵ حزبەکانی تر.
بە پێچەوانەوە دەستی کرد بە هێز کۆکردنەوە [illegible] تا سەر [illegible] هات.
سەردارە چەتەکانی گەڕاندەوە لای ئێمە ئەڵێم کە ١- پارتی بە تەمای [illegible] بوو بە بیانوی
ئەمانە دەستپێشکەری ئەکات بۆ بەخشینی هێزی ی.ن.ک ٢- پارتی ئامادە بوو کە هێرش ئەکات و
٣- لەگەڵ مجلس (حکیم) هاوکاری ئەکات دژی عێراق و ڕێگەی دابوو [illegible] بێن بۆ ناوچەی پارتی و
پێکەوە دژی صدام کاربکەن!! . دیارە ئێمە بە هیچیان باوەڕمان نەکرد و پێمان گوت
کە پارتی ئەوینە گەلە بە سەرە: دەیەوێ سورچییەکان تصفیە بکات. پارتی ترسابوو
لە سورچییەکان و ی.ن.ک پێکەوە دژیان بوەستن. بە تایبەتی ئەوسا
سەدان چەکداری سورچی لە (کەلەکین) کۆبوبونەوە. شەو سەردار لە ماڵی کاک [illegible] بوو
لە سلێمانی کە خەبەری تحشدی پارتی لە سەر کەلەکین هات. کە [illegible]
بروسکەیان بۆ مسعود کرد و وەڵامی مسعود ئەوە بوو کە هەرگیز پەلاماری (کەلەکین) نادات.
هەمان بەڵێنیشی بە فرانک بێکر دابوو. سورچییەکانیش سەبارەت بە دوودڵی و
دەستگیرانی!! حاجی حسین ئاغای سورچی بڵاوەیان پێ دەکرێت. ئێستە ئەوە دەڵێ
[illegible] حسین ئاغا [illegible] و هەر چەند داوای لە مسعود کرد بوو [illegible]
دابێ. نجاتی عمر ئاغا پێشی شەڕەکە بە چەند ڕۆژێک هاتە لای من. منیش بڕیارمان (م.س) م
لێ وەرگرتبا کە ①- هەوڵدان بە هۆی حزبەکان و خەڵکی ترەوە بە ئاشتی کێشەکە چارەسەر بکرێت و
شەڕ نەبێت. ②- ئەگەر پارتی شەڕی لێ فرۆشتن و ئێوە (٢٤) سەعات
خۆتان گرت ئەوا ئێمەش فریاتان دەکەوین. هەر بۆیە منیش
کە پارتی پەلاماری دان ئێمە هێزمان سازدابوو بەڵام سورچییان لە سەر قسەی [illegible] ئاغای
بڵاوەیان لێ کرد بوو، بۆیە شەڕیان بۆ نەکرا و ئێمەش تەنیا بە شەڕەکە نەهاتین.
شەڕەکە زۆر خێرا [illegible] بە سەر پارتیدا. بۆیەکەم جار هەموو حزبەکان [illegible] ئیدانەیان کرد.
تەنانەت بزوتنەوەش کە ئێستە دوو باڵن باڵێک دەڵێ پەشیمانین (مەلا [illegible]) و باڵەکەی تر
دەڵێ ئێمە زۆر بەهێز و پەشیمان نین! ئێستە شێوازی پارتی و حزبەکان خراپە.
خەڵکیش بە گشتی بە تایبەتی لە هەولێر زۆریان پێ ناخۆش و دڵی [illegible] بوو.
ئێستەش سورچی خەریکی هێز دروست دەکەن. تا ئێستا چەند سەد چەکیان
کۆکردوتەوە و بە تەمان ببنە هێزێکی پێشمەرگەیی. ئێمەش یارمەتیان دەدەین.
حزبەکانی کوردستانیش باش [illegible]: زەحمەتکێش [illegible]
ئیسلامی [illegible] بەڵام بزوتنەوە دوو باڵ [illegible] تا [illegible]
کار لە سەر [illegible] تا ئێستە باشن.

(٥)

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
سکرتێری گشتی

الاتحاد الوطني الكوردستاني
الامين العام

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

٥- مجلس و ئێران و ئێمە و پارتی

دوای قسەکانی سەردار جەعفەری لەگەڵ مسعود، وەفدێکی مجلس هاتن و بە بەرودڵی خۆشەوە، چونە لای مسعود، لەوێ بەجاریش ئەرکرونە کە پارتی پەشیمانە: ئەلیان گوێ بووین هێزەکان ئامادە نین چونکە ئەمریکا رازی نیە! بەخۆشی بەکوردی ناگیرێ! ئێمەش وەزعی دەوڵەمونا هیلین بگەینە بەغدا! بەکورتی بە ستێکی تەواو تازەیان هێنەوە و جوابیان داوە!

ئەوانیش بە توڕەییەوە بە ناڕەزاییەوە گەڕانەوە بۆ ئێران! ئێرانییەکانیش جوابیان ناردوە بۆ ئێزدگەلی و ئیعتراز لەسەر هێرشەکەیان و بەڵێن شکێنی و هتد. ئێستە دەڵێن دیارە شێوەی پارتی چەندم زۆر بەهێزترە لەوەی بیمانی و دەزانی!!

ئێمەش بە پەیوەندییەکانی ئامادە بووین بۆ هەر جۆرە هاوکارییەک لێ نەبڕاوین، دیارە مجلس تەعتیمی ئێرانیش هەروەها!

٦- ئەوە کوێ؟ ئێمە هەموومان پێمان وایە پارتی دەیەوێ شەڕمان لەگەڵ بکات یان هیچ نەبێت ... کە ... لە خۆی راگرێ و چارەی پولی بارینیان هەر بەهێزیان دەبێ. ئێمەش تا ئامادە بە دەستپێشکەری نەبین لە شەڕێکی نوێدا، بەڵکو هەوڵ ساز دەدەین بۆ رێنمایی ئیجابی: چارێ (تحصینات) دەکەین، (خطوط دفاعی) بەهێز دەکەین. لە هەمان کاتدا هەوڵ ساز دەدەین بۆ شەڕ گەڕکرایە سەرمان! ئەزموونمان هەوڵ هێنەتی - هەوڵ - نەشلشێ نەدەین، بەڵام هێزەکانمان لە پیتوین - کۆیە - هەولێر) کە لە بالغ دەکرێن هەروەها ئەوانەی لە سلێمانین (هێزەکانی سلێمانی و هێزەکانی مکرەجو + هێزەکانی تا بیلاجە) ئەوانیش هێزەکانیان ئامادە و لە بەرەدەستن. لەگەڵ حزبەکانی کوردستانیش شێوازمان خۆشتر دەکەین. تائێستا هەوڵسازدانمان زۆر زۆر لە جارەکەی پێشوو باشترە. ئێستە (٢٥) لەشکرمان هەیە کە رێکیان خستوونەتەوە، و هەموویان پێترلە (٥) هەزار پێشمەرگەیان رێکخراو دەبن - جگە لە دەعم لەشکری رێک نەخراوەوە!

هەروەها سوورییش وا هۆیان ساز دەدەن.

ئێمە تا نیهایەتی ئەمووز ئەدرێبات دەرێکخستنەوەوە دەدرێن فەرمانەکانی تەواو دەبێت ئەوسا وەزعمان زۆر باشتر دەبێت.

براگیانم کاکە مەسعود

با دەوەقەشی (هەردوولامانی) لەسەر سەفەرەکەتان بکەین
بێگومان سەفەرەکەتان بەلای منەوە ئاسایی بوو. هەرچەندە هەردوولامان
پێمان باشتر بوو بە جۆرێکی تر با. کە گەڕابیتەوە، ئەمجا بۆ ڕزگار [illegible] بوو
کە تۆفیقەکەتان [illegible] [illegible] من [illegible].
چونکە پێم وابوو، بڕیارێکی نارەوایە ـ وە لە تووڕەبوونتان ئەو بڕیارەتان داوە!
جگە لەوە ناکێشەکانمان بەو جۆرە چارە ناکرێن.

من پێم باشە کە (صبری انقلابی) تان هەبێت. دواوە
بدەین بە ((وازەمان)) و ((گەشەکردنی تەدریجی)) بۆ چارەکردنی
تەدریجی کێشەی کوردستانی کە ی.ن.ک لێی دەناڵێت.
من پێم باشە گەشەکردن و چاککردنەکان لە چوارچێوەی
ی.ن.ک دابێت، بۆ گەشەپێدان و پەرەپێدانی دابێت.
پێم باشتر وایە وەزعی کوردستان، وەزعی عێراق، وەزعی
هەردوولامان دیاری کەین و دەوروبەر ڕەچاو بکەین، بۆیە هەرچەند هەردوولامان
بە دووربینی و بە پێشڕەوی شۆڕشگێڕانەوە کار بکەین

مشکلی نیست کە آسان نشود
مرد باید کە هراسان نشود.

دیارە کاک صلاح الدینیش بە دوور و درێژتر باسی لێوە کردووە
دووبارە تکام وایە [illegible] پێشنیارم دا بە خۆتان، بە صیحەتی خۆتان
بە نەخۆشییەکەتان چیتر بە [illegible] [illegible].
لە بیرم چوو بڵێم هەم نەخۆشییەکەتان [illegible] [illegible] [illegible]، هەم
فەرمووشتان لە کتێبەکەیدا کە [illegible] پێش [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible]
سەر من و تۆ و هەندێ هەڤاڵی تر

ئێستا [illegible] بۆ برای کوردستانی

مام جەلال

[illegible]

١٩٩٦/٧/١

لەندەن

٩٦/٨/٢٥

برای گەورە و بەڕێزم مامجەلال

سڵاوێکی گەرم   سڵاوم هەیە بۆ یەک بە یەکی برادەران

هیوادارم هەر لە خۆشی و سەرکەوتن دا بن

ئەمڕۆ بۆ جاری دووەم ئاغامحەمەدی بە تەلەفۆن قسەی لە گەڵ کردم و، داوای لێ کردم بچم بۆ تاران، گوایە چەند کەسێکی تریش لە لای ئێوەوە دێن و دادەنیشین بۆ چەسپاندنی ئەم ڕوداوانەی لەم دوایانەدا ڕوویان داوە. وەکو خۆی وتی لە گەڵ تۆ قسەی کردوە. جاری یەکەم پێش شەڕەکان قسەی لە گەڵ کردم. ئەوجارەش الحاحی لە سەر چوونی من بۆ تاران نەکرد، من بە ئەدەبەوە ڕەتم کردەوە.

حەز ئەکەم بە سەربەستی لە ڕەئی خۆم ئاگادارت بکەم:

١. پێویست ناکا ڕەئی خۆم لە سەر پارتی و مەسعود دوبارە بکەمەوە ڕەئیم وەکو جارانە. لە ئاسۆی نزیک دا هیچ ترووسکاییەکی ئاشتی ڕاستەقینە و شامل نابینم.

٢. ئێران نایەوێ کێشەی پارتی و یەکێتی، نە بە شەڕ و نە بە ڕێککەوتنی سیاسی، یەکلایی ببێتەوە. ئەیەوێ وەکو ئێستا بمێنێتەوە.

٣. ئێران، بەم زووانە دەس لە پارتی نەکا، ئەیەوێ پارتی بهێنێتەوە ژێر ڕکێفی خۆی.

٤. مەبەستێکی تری ئێران لە جوڵەی ئێستای تێکدانی مەیادرەی ئەمریکایە.

بێگومان من هەست و هۆشم لە گەڵ ئێوەدایە و، لە ناخی دڵەوە حەز ئەکەم لە هەموو ڕوویەکەوە سەرکەوتوو بن. ئاغا محەمەدی و ئێران بە پێویست ئەزانم بۆ یەکێتی و بۆ میللەتەکەمان ئامەوێ قسەیان بشکێنم. بەڵام لێت ناشارمەوە، من نەخشەیەکی ترم بۆ ژیانی تایبەتی خۆم کێشاوە. ئامەوێ تێکەڵاوی کاروباری حیزبایەتی ببمەوە. بە ڕاستی هیچ ئارەزوویەکم نیە لە مەزووعێکی وەها دا بەشدار بم یان تێوە بگلێم. پێشم وا نیە بەشدار بوونم هیچ کەڵکێکی هەبێ، بۆیە تکایەکی برایانەت لێ ئەکەم لەم نەهشە من ببەخشی و، بە جۆرێکی وەها ڕێمی لێ دەربهێنی کە ئاغایان لە ئێران تەفسیری خراپی نەکەن.

دوبارە سەرکەوتنتان بە ئاوات ئەخوازم

لە گەڵ ڕێزی بێ ئەندازەی

نەوشیروان

لەندن

٩٦/٩/١

برای گەورە و بەڕێزم مامجەلال

سڵاوێکی گەرم سڵاوم هەیە بۆ براکانی تری

بە داخێکی زۆرەوە هەواڵی دوایین خیانەتی تەعزیمی بنەماڵەی بارزانی و بە دەستەوە دانی هەولێر و بە لەسەروەتانی وەزع و دەسکەوتەکانی کوردم بیست و، بە ڕاستی ئەم خیانەتەیان لەوەی ناشیەتالیان گەورەترە و. نازانم هەتا کەی لە ناو کوردا ئەم خیانەتانەیان بۆ ئەنجامدەدەن.

هەمیشە هۆش و دووژانم لە لای ئێوەیە و، لە خەمی چارەنووسی ئەو هاوڕێیانەدام کە لە هەولێر بوون. هیوادارم سەلامەت بن هیوادارم گەلەکەمان لەم مەینەتییەش بە سەلامەتی تێ بپەڕێ و، منیش هەرچیم لە دەس بێ دریخی ناکەم.

دووبارە سڵاو و سەرکەوتنتان لە ناخی دڵەوە بە ئاوات ئەخوازم.

نەوشیروان

کوردستان - سلێمانی

1997/1/2

براگیانی کاک نەوەی بەڕێز

مەسعودیکی گرام

سالی نوێتان پیرۆز بێت: هیوادارم سالی ئاشتی و ئاسوودەیی بێت،
بۆ [illegible] تارە و سالی سەرکەوتن بێت بۆ ی.ن.ک و گەلی عێراق.
لە بارەی [illegible] حتی فەوزی بە تەلەفۆن پێت گوتم کە ئێوەش ئامادەن
بە [illegible] کارێکی پێویست بۆ ی.ن.ک. ئەوەهاش برایانی م. سیاسی
[illegible] بە باشیان زانی کە داوات لێ بکەم ئەم [illegible] بۆ بکەیت:

یەکەم بڕیار بوو، کۆسرەت و نێچیرڤان پێکەوە ببینن: م. سیاسی بەڕێز
دکۆبونەوەی 1997/1/1 دا وا بە مەسلەحەت زانی کە کۆبونەوەکە:
2- لە چوارچێوەی رێککەوتنەکەی ئەنقەرە بێت نەوەکا بیکەنە بیانو
بۆ [illegible] بەدرێژکردنەوەی ئەو رێککەوتنە بە بیانوی ئەوەی حکومەت
لەناو حکومەت گیروگرفتەکان چارە بکەین!! کە ئەوە بە دلی
بەغدا و [illegible] بۆ بەزاندنی کێشەی کورد لە ئاستە
دەولیەکەی و پەکخستنی [illegible] ئەمریکا. بۆیە لێرەوە
داوای [illegible] دەکەین کە کۆبونەوەکە با ① لەنێوان کۆسرەت و
نێچیر بێت. ② لە [illegible] یا لەوە بێت بە بەشداری
[illegible] ③ ئەو کۆبونەوەیە بۆ پێشخستنی رێککەوتنەکەیە.
[illegible] بۆ ئەنقەرە بۆ [illegible] کردنی وەفدەکەمان (کاک محمد
کاک عەونی [illegible]) لەگەل وەفدی پارتی. گویا مەسعودیش
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

وەڵامەکەی:

لەندەن

١٩٩٧/١/٤

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال

سڵاوێکی گەرم

سڵاوم هەیە بۆ یەک بە یەکی برادەران   هیوادارم هەمیشە سەربەرز و سەرکەوتوو بن

بە سوپاسەوە نامەکەتم وەرگرت و، ئەمەش وەڵامەکەیەتی:

لە دوای ڕووداوەکانی هەولێرەوە مەسعود چەند جارێ پەیامی تایبەتی بۆ ناردووم بەم کەسانەدا: بە تەلەفۆن بە د. مەحموددا، بە قسە بە دارا یارە، حسین سنجاری، د. شەفیق قەزازدا.

دوان لەو پەیامانە پێش گرتنەوەی سلێمانی بوو و، دوانیشیان دوای گرتنەوەی.

*

ئەوەی من لە پەیامی مەسعود و نێچیر و، گفتوگۆ لە گەڵ پەیامهێنەرەکان تێ گەیشتوم، بە وردی ئەمەیە:

١. مەسعود و پارتی نیازی ڕێککەوتنی سیاسییان نیە لە گەڵ یەکێتی. هیچ کەس و تاقمێکی کورد و عێراقی و ناوچەیی بە دوژمنی خۆی نازانێ جگە لە مامجەلال و یەکێتی. لە مەش دا مەسعود مامجەلال ئەکا بە بیانو، ئەڵێ: هەرگیز ئامادە نیم لە گەڵ مامجەلال دابنیشم و جارێکی کە لە گەڵی ڕێک بکەوم، بۆ ئەمەش کومەڵێ قسەی ناپەجێ ئەکا.

٢. مەسعود وەخت بە سەر ئەبات و، ئەیەوێ درێژە بە «موتارەکە» بدات، لە بەر چەند هۆیەک:

ئەلف. خۆی بە بەهێز و سەرکەوتو و، یەکێتی بە لاواز و، شکاو ئەزانێ. لای وایە پارە و، لولەی نەوت و، ڕێگای بازرگانی و، حوکمڕانی زۆری ناوچەکانی کوردستان و، پشتیوانی عێراقی و، چاو لێ پۆشینی ئەمەریکی و تورکی و ئێرانی و سوری.. هەیە. لە بەرامبەر ئەوەدا یەکێتی هیچیانی نیە، یا کەمیانی هەیە. کات بە قازانجی پارتی و بە زەرەری یەکێتی تێ ئەپەڕێ.

ب. مەسعود جارێک و، نێچیروان و، وەفدی پارتی بە سەرۆکایەتی سامی دوجار سەردانی بەغدادیان کردوە. لە سەردانەکان موحتاج نەبون- عێراق، لەم کاتەدا، ئامادە نەبوە یارمەتی جەنگیی مەسعود بدات لە دژی یەکێتی، وەکو خۆیان ویستویانە. وە ئامادە نەبوە بە تەنیا ڕێککەوتنیان لە گەڵ ئیمزا بکا و، مەسعود وەکو سەرکردەی کورد و، پارتی وەکو تەنیا حیزبی حوکمڕانی کوردستان بناسێ.

ج. هەر ڕێککەوتنێ لە گەڵ یەکێتی ئیمزا بکەن بۆ ئەوە ئەبێ یەکێتی بەرن بۆ ڕێککەوتن لە گەڵ بەغداد، ئەگەر ئەمەی تێ دا سەرگەر نەکەن هیچ ڕێککەوتنێ ناکەن، ئیمزایشی بکەن جێبەجێ ی ناکەن.

٣. مەسعود ئەیەوێ ناکۆکی بخاتە ناو یەکێتیەوە، بە تایبەتی ئەیەوێ من بکات بە گژ مامجەلال دا. وتویەتی: «من دو تەجروبەم هەیە لە کارکردن دا لە گەڵ یەکێتی، تەجروبەکیان لە گەڵ نەوشیروان و تەجروبەیەک لە گەڵ مامجەلال. ئەو تەجروبەی لە گەڵ نەوشیروان کارم کردوە وەکو یەک حیزب بۆ یەک مەسلەحەت کارمان کردوە، بەلام ئەو تەجروبەی لە گەڵ مامجەلال وەکو دو حیزب، کە ئەوان هەر خەریکی موئامەرە بون لە پارتی. لە بەر ئەوە ئامادە نیم هەرگیز لە گەڵ مامجەلال دابنیشم و ڕێک بکەوم، بەلام ئەتوانم لە گەڵ نەوشیروان ڕێک بکەوم».

لە وەڵامی ئەمەدا بە ڕاشکاوی پێم وتون:

ئەگەر ئەمەیان بۆ نیفاق و تێکدانی بەینی من و مامجەلال نیە

- بۆچی دو ساڵ من لە گفتوگۆدا بوم لە گەڵ وەفدی پارتی، چەند جاری لە هەولێر و سەلاحەددین، جارێک لە پاریس، چوار جار لە تاران و، دو جار لە ئێرلەندا.. نزیکەی هەزار سەعات گفتوگۆمان کرد، هەنگاوێک ئەهاتنە پێشەوە کێشەکە چارەسەر بکەین؟

- بۆچی کە دواجار ٣ جار نامەم بۆ مەسعود نوسی دیسان مەسەلەکەیان مردار کردەوە و، نەهاتنە پێشەوە چارەسەری بکەین؟

خۆ ئەوانە هەموی منی تیا بوم و، مامجەلالی تیا نەبوا

٤. تا ئێستا دوجار داوایان لێ کردوم لە گەڵ نێچیروان دابنیشم. جاری یەکەم کە لە واشنتۆنەوە هاتە ئەوروپا و، جاری دوەم لەم دواییەدا کە حسێن سنجاری لە دەوروبەری کریسمس دا هاتە دەرەوە. هەردو جارەکە خۆم لێ بوارد، چونکە مەبەستەکەیان دوژمنایەتی مامجەلال بو. «منطق»ەکەیشیان ئەوەندە سخیف بو، من بە نیهانەم ئەزانی بۆ خۆم و بۆ یەکێتی. لە کاتی خۆی دا من وەڵامی هەمو قسەکانم داونەتەوە.

یەکی لە قسەکانی ئەوە بوە کە: «با مامجەلال واز لە یەکێتی بێنێ ئەوسا ئێمەش لە گەڵ یەکێتی ڕێک ئەکەوینا»

منیش جوابم بۆ ناردن: «بنەماڵەی بارزانی ئەتوانێ سەرکردەی پارتی دابنێ بەلام ناتوانێ سەرکردەی یەکێتی دابنێ، جگە لە مەش مامجەلال خیانەتی نەکردوە تا واز بێنێ، ئەویش ئەڵێ: مەسعود خیانەتی لە کورد کردوە با واز

بهێنین)»

نەوشیروان لە وەڵامی ئەمەدا وتبوی: «ئێمە حیزبێکی عەشائیرین، یان وەکو یەکێتی پێمان ئەڵێ حیزبی عائیلەین، مەسعود واز بهێنێ من ئەچمە جێگاکەی، منیش واز بهێنم یەکێکی تر لە عائیلەکەمان دێتە جێگام، هەڵوێستی عائیلەکەی ئێمە و حیزبەکەی ئێمە لە مامجەلال ناگۆڕێ. بەڵام یەکێتی وەکو خۆی ئەڵێ حیزبێکی عەسرییە، ئەگەر مامجەلال واز بهێنێ، کەس لە عائیلەکەی ئەو ناچێتە جێگای، ئەوسا مشکلەکەی ئێمە حل ئەبێ و، ئەتوانین تعامل لە گەڵ سەرکردایەتی نوێ ی یەکێتی بکەین)»

بە کورتی بەمجۆرە «جەواب» م دان:

ئەلف. ئەگەر مەسعود و سەرکردایەتی پارتی ئەیانەوێ لە گەڵ یەکێتی ڕێک بکەون، ئەبێ لە گەڵ مامجەلال و سەرکردایەتی مەوجودی یەکێتی ڕێک بکەون.

ئەو کاتەی لە زەڵێ بوین، دوای ئەوەش کە هاتینەوە بۆ سلێمانی هەمان قسەم بۆ دووبارە کردونەتەوە.

ب. ئەگەر مەسعود و مامجەلال ناتوانن پێکەوە دابنیشن، با هەردوو مەکتەبی سیاسی بۆ گفتوگۆ دابنیشن و، شێوەیەک لە ئاشتبونەوە و ڕێککەوتن بدۆزنەوە و، ئیمزای بکەن، کە خۆیان دەستبەرداری جێبەجێ کردنی بن بێ ئەوەی پێویست بە ئیمزای هەردوو سەرکردە بکات.

ج. ڕێککەوتنەکەی ئەنقەرە بکرێتە بنچینەی ئاشتبونەوەی سیاسی.

خۆ ئەگەر وەکو لە نامەکەدا نوسراوە ئامادە بن بۆ کۆبونەوە لە واشنتۆن یا لەندەن بە ئامادەبونی ئەمەریکا و بەریتانیا و، مەسعود بۆ گفتوگۆی پشتی پەردە بێتە ئەنقەرە، مەعنای وایە خوا هیدایەتی بنەماڵەی بارزانی داوە و، دەرگای ئاشتی و ئاسایش لە میللەتەکەمان ئەکرێتەوە. بەڵام بە گوێرەی مەعلوماتی من بنەماڵەی بارزانی، تا ئێستاش، هەڵوێستی خۆیان لەم مەوزوعانە نەگۆڕیوە.

٥. بێگومان ئاشتبونەوەی یەکێتی و پارتی، لەم کاتەدا، بۆ ڕزگارکردنی مەسەلەی کوردی عێراق لەم تەنگوچەڵەمەیەی تێ ی کەوتوە، یان هیچ نەبێ بۆ پارێزگاری ئەو پشتیوانیە دەولیە کەمەی ماویەتی، کارێکی پێویست و ناچارییە. هەر لە بەر ئەوەش، بۆ ئەوەی ئێوە زیاتر تورە نەکەم، پێشتر ئەم پاسانەم بۆ نەنوسیبون. هیوادارم ئەمە کار نەکاتە سەر بڕیار و بۆچونەکانتان سەبارەت بە گێڕانەوەی ئاشتی و هێمنی بۆ کوردستان، دڵنیام خۆشتان لەم قسە ئیستفزازییانەتان زۆر بیستوە.

٦. وەکو جارێکی تریش، لە نامەیەکی کەدا بۆم نوسی بوی، من هەمو هەست و هۆشم لە لای ئێوەیەو، لە ناخی دڵەوە بە ناخۆشییەکانتان ئەخۆش و، بە سەرکەوتنەکانتان خۆشحاڵ ئەبم، بەڵام بڕیارم داوە جارێکی تر خۆم لەم کارانەوە نەگلێنم و نەچمە ژێر باری هیچ ئیلتیزامێکی سیاسییەوە، لە بەر ئەوە زۆر زۆر داوای لێبوردنت لێ ئەکەم، چونکە ناتوانم فەرمانەکەتان جێ بە جێ بکەم.

لە گەڵ ڕێزی بێ ئەندازەی   دڵسۆزتان

لەندەن، ١٥ ی تەمووزی ٩٨

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال!

سڵاوێکی گەرم، هیوادارم هەمیشە لە خۆشی دا بی

سڵاوی تایبەتیم هەیە بۆ خوشکی بەڕێزم هێرۆ خان و، ئومێدەوارم تەندروست بی و لە کارە ڕۆشنبیرییەکانی دا سەرکەوتوو بی.

سڵاوم هەیە بۆ یەک بە یەکی برایانی ئەوێ و بە هیوای خۆشی و سەرکەوتنیانم.

بۆ ئەچێ دەنگوباسی کوردستان کەم بێ و جارێ گۆڕینێکی سیاسی ئەوتۆ لە کایەدا نەبێ. دەزگاکانی ڕاگەیاندنی دنیای دەرەوەش ئێستا بە دەگمەن باسی کوردستانی عیراق ئەکەن. وەکو ئەڵێن بەم نزیکانە کابرای ئەمەریکی دێتە کوردستان، بەڵکو ئەو تێن و تاوێ بە مەسەلەکە بدات.

وەکو لە لەندەن عەرزم کردی بۆ ناچێ لە هەلومەرجی ئێستادا زەمینەی ئاشتبوونەوەی پارتی و یەکێتی لە سەر بنچینەی ڕێککەوتنێکی هاوسەنگ و بەرامبەر لای بنەماڵەی بارزانی هەبێ، تەنانەت ئەگەر جەنابیشت سەردانی سەلاحەدین بکەی، مەگەر بە مەرجە پێشەکییەکانی پارتی ڕازی بی. مەرجەکانی پارتی پێش ئەوەی من بیستوومە: ١. ئەبێ ئەوان زۆرایەتییان لە پارلەمان دا هەبێ، ٢. ئەبێ ئەوان زۆرایەتییان لە وەزارەت دا هەبێ، ٣. ئەبێ داهاتی کوردستان (مەبەستیان ئیبراهیم خەلیلە) و سەرفی بە دەس خۆیانەوە بێ، ٤. ئەبێ ئاسایشی هەولێر بە دەس خۆیانەوە بێ. نازانم سەرکردایەتی یەکێتی تا چ ئەندازەیەک ئەم مەرجانەی پێ قبوڵ ئەکرێ؟

ڕەنگە بەدیلێکی تر، ئەگەر پارتی قبوڵی بکا، ئەوە بێ: لەم بارودۆخەدا تا کاتێکی دیاریکراو (بۆ نموونە بۆ ماوەی ساڵێک یا زیاتر)، هەردوو حکومەت بە ڕەسمیی دان بە یەکتری دا بنێن و کۆتایی بە حاڵەتی شەڕ بهێنن و، بە پێ ی چەند قاعیدە و ضەمانێکی بەهێز، ڕێک بکەون لە سەر: هاوکاری هەردوو حکومەت لە هەموو مەیدانەکان دا. هەردوو حیزب ڕێگە بە یەکتری و بە ڕێکخراوە دیموکراتییەکانیان بدەن لە ناوچەکانی ژێر دەسەڵاتی یەکتری دا بە ئازادی کار بکەن. گیراوەکان بەر بدرێن. ڕێوشوێن دابنێن بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان بۆ شوێنی خۆیان. ڕێوشوێن دابنێن بۆ کەمکردنەوەی ژمارەی چەکدار و گۆڕینی تەرکیبی ئاسایش و پۆلیس و کردنی بە دەزگایەکی بێلایەن. ڕێوشوێن دابنێن بۆ هەڵبژاردنێکی نوێ .... هتد.

بە ڕاستی هەلومەرجی کوردستان ئەوەندە ئاڵۆز و (تعث لە هەملها)، من سەری لێ دەر ناکەم، ئەوەی ئەیڵێم هەر بیروڕایە و، ڕەنگە لە کردن نەیەن، بەڵام ئەبێ هەنگاوێکی سیاسی بهاوێژرێ، کوردستانی عیراق لەم چەقینە درێژە دەربچێ.

دووبارە سڵاوم هەیە و بە هیوای خۆشی و بەختیاریتانم

لە گەڵ ڕێزی بێئەندازەی

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
سکرتێری گشتی
الاتحاد الوطني الكردستاني
الأمين العام

Patriotic Union of Kurdist[an]
Secretary General

برای خۆشەویستمان کاک مسعود بارزانی بەڕێز

سڵاوێکی برایانەی گەرم . . . .

شادی‌و خۆشی‌و بەختیاری جەنابتانم ئاواتە.

بە پێویستی دەزانم لەم نامەیەدا بیروبۆچوونەکانی (ی.ن.ک)تان پێشکەش بکەم دەربارەی پێویستی پەلەکردن لە جێبەجێ کردنی ڕێککەوتنامە مێژووییەکەی واشنتۆن، بەهیوای ئەوەی جەنابیشتان بەجۆرای پارتیمان پێ‌ڕابگەیێنن‌و بە ئومێدی ئەوەی جەنابتان‌و برای دڵسۆزتان پێکەوە هەموو هەوڵ‌و کۆششوتواناکانی خۆیان بخەنە کار بۆ ئەو مەبەستە پیرۆزە.

بەتایبەتی لەم کاتە ناسکو پڕ ئیحتیمالاتی جیاجیادا کە گەلەکەمان لە عێراق‌و ناوچەکەدا پێیدا تێپەڕ دەکات.

لەجەنابتان شاردراوە نیە کە یەکێتی ڕیزەکانی خەڵکی کوردستان زۆر گرنگو پێویستە بۆ ڕزگاری کوردستان‌و عێراق لە زۆر تەنگو چەڵەمەو ئیحتیمالاتی جیاجیا، بۆ پاراستنی دەسکەوتەکان‌و بۆ دابین کردنی داهاتوویەکی دیموکراتی ئازاد بۆ گەلەکەمان. هەر وەک بۆ پاراستنی پارتی‌و (ی.ن.ک)و بەدیهێنانی ئاواتەکانی هەردوولاشمان کە لە ڕێککەوتنە گرنگەکەی واشنتۆندا ڕەنگیان داوەتەوە. پێم وایە ئێوەش هاوڕێی برای خۆتانن لەم ڕاستی‌یەی کە بەردی بناغەی ئەو یەکێتی‌یەی ڕیزەکانیش هاوخەباتی‌و هاوکاری‌و هاوپەیمانی (ی.ن.ک)و پارتی‌یە ئنجا هاوکاری لەگەڵ هەموو حزبە کوردستانیەکانی تر.

پێم وایە هەردوولایشمان لەم ڕەئیەدابین کە ئەو هاوکاری‌و هاوخەباتی‌و هاوپەیمانی‌یە هەردوولا، بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ پێویستە هیچ لایەک پێی دانەکرێت ئەچیتە [illegible] شەرکەکانیەوە.

ئەو هاوکاری‌و هاوخەباتی‌و هاوپەیمانییەش، بۆ (چەسپاندن‌و گەشەپێدانی) دەست بەمەسئولیەتی ئیشتیڕاکی‌و وەک یەکی‌و ڕێزلێگرتنی یەکدی‌و گرتنی هەڵوێستو سیاسەتەکانی هەردوولای گەرەکە.

[illegible] زانینی حزبی یەکەمو دووەمیش و[illegible]مان لە پێشە یا هەمووان زەمینەکەی بۆ خۆش [illegible]کەین کە [illegible] ئازادو سەربەست بێت تا ئەو گرتنەش دەرمانزین. هەر چەندە ئێستان [illegible]شانەوە، کە پێم وایە، زانینی ئەو یەکەمو دووەمەش ئەرکو ئەمنیەتی هاوپەیمانی‌و [illegible]خەباتی هەردوولامان لەئەستۆدەتماتی.

[illegible]ە بەرەچاوکردنی وەزعی ناوخۆ، وەزعی عێراق، وەزعی دەوروبەر ئەو ئەرکو ئەمنیەتەی زیاترو [illegible]و پێویستتر دەکات.

[illegible] لەبەر ئیشکی ئەو ڕاستیانەی سەرەوە پێتان ڕادەگەیێنم کە:

P.1

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الحزب الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

برای بەڕێز و خۆشەویست مام جەلال

سڵاوێکی برایانەی گەرم ، لەگەڵ هیوای تەندروستی و سەرکەوتن و خۆشیتان .

جارێکی تر سوپاسی نامەکەی ۱۹۹۹/۱/۲۸تان دەکەم ، کە لە کاتی خۆیدا لە ۱۹۹۹/۱/۳۰دا بە دەستی ئەوە لە چەواندا بووم لە حەج و پێویستیشم بە دیراسەت کردنی هەبوو لەگەڵ هەڤاڵانم لە سەرکردایەتی ، ئەوە بوو بە کورتی وەڵامم دایەوە .

پێکەوە ئێمەش لەوەدا لەگەڵتاندایین کە جێبەجێ بوونی ئاشتی و ئاشت بوونەوە و یەکێتی ڕیزەکانی بزووتنەوەی کورد لە پێشەوەی پێداویستیەکانی سەرکەوتنی ئەزموونی گەلەکەمانە لە ئازادی و دیموکراسی ..

ئەو ئەرکەیش لە ئەساسدا لە ئەستۆی پارتی و یەکێتییە ، پاشان لایەنە کوردییەکانی دیکە . دیارە گرینگی هاوکاری و هاوپەیمانی بەینی هەر دوو حزبیش لێرەدایە .

خۆشبەختانە ڕێککەوتنی واشنتن ئەو بنەڕەتە سیاسیانەی بە شێوەیەکی باشدا بەرجەستە کردووە ، چونکە هەر دوو لاشمان ئیلتیزامان پێوە کردووە ، وای دەبینم جێبەجێ کردنی بەندەکانی بە ئەمانەت ، خزمەتی گەلەکەمان دەکا و ئامانجەکانی هەر دوولاشمان دێتەدی .

وا لەخوارەوە تێبینییەکانمان دەربارەی ناوەڕۆکی نامەکەتان لەگەڵ هەندێ پێشنیار عەرز دەکەین :

یەکەم : دەربارەی ئەنجومەنی هاوبەش (پەرلەمان) و حکومەتی هاوبەشەوە ...

ئێمە وای دەبینین ڕێککەوتننامەی واشنتن لەم بارەیەوە ڕوونە کە ئاماژە بەوە دەدا بەپێی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی ساڵی ۱۹۹۲ دەبن .

بۆ پێشنیارەکانی وەفدی ئەمریکایش کە خاتوو ئیلیزابێث جۆنس لە کاتی سەردانەکەیدا کردی ، ئەوکاتە ئێمە تێبینییەکانی خۆمان دەربارەی پێشنیارەکە خستە ڕوو ...

دوای گەڕانەوەی وەفدەکە ، نوسخەیەکی دەستکاری کراو (معدل)یان بۆ ناردین ، بەڵام ئێمە هێشتا تێبینی گرنگمان لە سەری هەیە ، ئەوانیش ئەوە دەزانن و ئاگادارن لێی .. ئێمەش لە لای خۆمانەوە لە گفتوگۆ کردن لە سەری بەردەوام دەبین .

دووەم : ئەوەی بە کۆچ پێکراوەکانەوە پەیوەندە ، ئێمەش لەگەڵ ئەوە داین و پێویستە پەلە لە خۆش کردنی زەمینەی گونجاودا بکرێت بۆ گەڕانەوەیان.

سەرەڕای ئەو ئاستەنگ و ئاڵۆزییەی لای هەردوولامان ڕوونە لەلایەن هەردوولاشمان دانی پێدانراوە..

لەگەڵ ئەوەشدا ئەو لیژنە تایبەتییەی لەلایەن لیژنەی تەنسیقی باڵاوە پێکهێنراوە لە کارەکانیدا بەردەوامە..

ئێمە وای دەبینین کە پێویستە و زۆریش پێویستە پەلە لە لابردنی ئەو کۆسپ و ئاستەنگانە بکرێت کە لەپێش کارەکانی ئەو لیژنەیەدایە..

هەروەها تەنگیەیش لەوە دەکەینەوە کە گەڕانەوەی ئاوارەکان لە کاتێکدا بێ کێشە و هەرای لەبارو پێویست دروست کراوە، کە بەرژەوەندی بە ڕەزامەندی خۆیان بگەڕێنەوە ئەوەش هەیە کە جارێکی تر تووشی کارەساتی وا نەبنەوە..

١

-99 13:52 0171-777777 P.1

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الحزب الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

سێیەم: ئێمە پێمان وایە جێی خۆیەتی و سوودی زۆریشی دەبێت وەک هەنگاوێکی گرینگ لە ڕێی ئاسایی کردنەوەی زیاتر، ئەوەی لە کاتی سەردانی جەنابتان بۆ صلاح‌الدین لەسەری ڕێککەوتین جێبەجێ بکرێت. ئەوەش بە دانانی نوێنەرایەتی یەکێتی لە هەولێر و نوێنەرایەتی پارتی لە سلێمانی..

چوارەم: ئێمە وای دەبینین باری ئەمن و ئاسایشی هەولێر و دهۆک و هەروەها سلێمانی و گەرمیان تارادەیەکی زۆر سەقامگیرتر و ئارامە..

بۆیە پێویستە هەوڵ بدەین ئەو ئارامییە بپارێزین و وانەکەین تێک بچێت.

لەوباوەڕەشدایین گەلەکەمان تا ئەوپەڕی لەسەر ئەمە سوودو سوور دەبێت، بەتایبەتی کە هەر لە ڕابردوویەکی نزیکدا زەحمەتێکی زۆری بەدەست نائارامی و بێئەمنیەتی‌دا دیوە.

لەلایەکی‌ترەوە مەسەلەی پێک هێنانی هێزێکی ئەمنی چوارلایەنی لە (پارتی و یەکێتی و تورکمان و ئاشووری)یش لە ڕێککەوتننامەکەدا لە شێوەی (دەکرێ- جوازا)دا هاتووە، ئەویش لە کاتی باس کردنی هەڵبژاردن و ئیدارەی هاوبەش‌دا..

پێنجەم: پێمان باشە کە چەک لە شار و شارۆچکەو ڕێگاو شوێنە گشتیەکان، لە هێزی ئاسایش بترازێ بۆ هەموو کەس قەدەغە بێت، بە تایبەتی شارەکان کە پێویستە خاڵی بن لە دیاردەی چەکداری..

هەروەها پێشنیاریش دەکەین هێزەکان لە هێڵی تەماس‌دا کەم بکرێنەوە. بۆ ئەمەش لیژنەیەکی پێشمەرگەیی پێک بهێنرێ بۆ ڕێککەوتن لەسەر تفاصیل ..

شەشەم: وەک ئاشکرایە پارتی مەبلەغێکی گونجاوی وەکو سلفە. بۆ تەویلی وەزارەتەکانی خزمەتگوزاری گشتی لە ۱۱/۱/۱۹۹۹دا داوە. لەم چەند مانگەی دواییدا واریداتی ناوچەکانی ئێمە زۆر کز بووە، لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە بەپێی ڕێککەوتننامەی واشنتۆن ئیلتزاماتی مالی خۆمان بە نیسبەت وەزارەتە خزمەتگوزارەکان جێبەجێ دەکەین، بۆ ئەم مەبەستەش پێمان باشە دەزانین شارەزایانی مالی هەردوولا پێکەوە کۆببنەوەو قسەی لێ بکەن.

حەوتەم: دەربارەی دانانی کۆمیتەیەکی هاوبەش لە بەرپرسانی پێشمەرگەیی هەردوولا بۆ دابین کردنی ئاشتی لە سنووری تورکیا و ئێران و هاوکاری یەکتر کردنی پێویست، وەک لە نامەکەی جەنابتاندا هاتووە ...

ئێمە ئەمە بە پەسند دەزانین و پێمان باشە پەلەی لێ بکرێت و نوێنەرانی ئەو لیژنەیە دەستنیشان بکرێن، بۆ ئەوەی بێ دواکەوتن دەستبەکاربن ..

هەشتەم: بۆ گلەیی جەنابتان کە لە خاڵی پێنجەمی نامەکەتاندا دەربارەی گیراوەکان هاتووە، جەنابت ئاگاداری کە لیژنەی تایبەت بە گیراوەکان تا ئێستا چەندین جار بۆ ئەم مەبەستە دانیشتوون و تا ڕادەیەکی زۆریش ئەم مەسەلەیە چارەسەر کراوە..

ئەو لیستەی جەنابیشتان ناردووتانە،

أ- بەشێکی زۆریان پێشتر ئازاد کراون.

ب- هەندێکیان پێشمەرگەی پارتین.

٢

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الحزب الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

ج- هەندێکیان سەربە یەکێتن و لایەنی دیکەن و کاری تیرۆریستیان دژ بە خەڵک و بارەگاکانی UN ئەنجام داوە.

د- هەندێکیان بەندی دەزگای زانیاری سەربە یەکێتی نێردراوبوون بۆ کاری تیرۆریی، ئەوانەی کە نەبوون بەهۆی شەهید بوونی خەڵک، ئەوانیش (٢٣) کەس بوون کە لەبەر خاتری جەنابتان ئازاد کران. هەندێکیشیان ماون، کە خەڵکیان شەهید کردووە، ئەوانە پەیوەستە بەیاسا وە دادگا.

لەهەمان کاتدا لیستێکی ئێمە هەیە کە پتر لە (٣٠٠) کەسەو تاکو ئێستا چارەنووسیان دیار نییە. بۆیە لەم بارەیەوە پێمان باشە لیژنەی تایبەت بە گیراوەکان لێکۆڵینەوە چارەنووسیان دیاری بکات.

لەهەمە پێمان باشە لیژنەی تەنسیقی باڵا و لیژنە فەرعیەکانی کۆبوونەوە و کاری خۆیان بۆ جێبەجێ کردنی ڕێککەوتننامەی واشنتۆن ئەنجام بدەن، بەتایبەتی لەڕووی پێک هاتنی پەرلەمانی هاوبەش و حکومەتی هاوبەش و هەروەها (ئامار - احصاء) و هەڵبژاردن.

لە کۆتاییدا جارێکی تریش سوپاستان دەکەم بۆ نامەکەتان، هەروەها سوور بوونی خۆشمان لە جێبەجێ بوونی ڕێککەوتننامەی واشنتۆن و ژیانی پێکەوەیی تەئکید دەکەینەوە، لە پێناوی پاراستنی دەستکەوتەکانی گەلەکەمان و گەیاندنی بە کەنارێکی ئارامی سەلامەتی و لە پێناوی ئاوەدانکردنەوە و بەرەو پێش بردنی کوردستانی خۆشەویستمان

لەگەڵ ڕێزمدا..

براتان
مسعود بارزانی

صلاح الدين
١٩٩٩/٢/٢٤

٢

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان

سکرتێری گشتی

الاتحاد الوطني الكردستاني

الأمين العام

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

برای دێرین و هەڤاڵی خۆشەویستم کاکە نەوەی بەڕێز

سڵاوێکی شۆڕشگێڕانەی گەرم

زۆر بە گەرمی بەخێرهاتنەوەتان دەکەم بۆ کوردستانی ڕزگار
کە لە سەرەتای ژیانتەوە لە پێناوی خەباتت کردووە و هیچیشت
لە ژیان و خۆشییا و فیداکاری لێ چاو نەبووە و لێت نەگرتۆتەوە.

زۆر بە دڵیش شاد بووم و لە ناخی دڵەوە گەشم کرد، بە دوای
کە بڕیارتان داوە لە پەنا و لەگەڵ برای دێرینی خۆت دوور لە شەڕ و
بەو خەباتە بدەنەوە کە هەموو لایەنێکت لە سەر داناوە)
بەرزدستی یەکێتی بووە لە خەبەرە هەرە خۆش و دڵشادکەرەکان .

زۆر بەخێر بێیتەوە سەر چاوان . بێگومان وەک
هەمیشە کاکی خۆشەویست هاوخەبات و هاوکار و هاریکارت
دەبێت و هیچیشم لێت چاو نابێت . و بەو پێیەی
برایەتییەوە ڕێزم شایستەی خۆشتی لێ دەگیرێت .

دووبارە بەخێر بێیتەوە و هەر شاد بیت
گەلەکەمان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و

برای دڵسۆز و دێرینتان
مام جەلال

١٩٩٩/٣/١٢

•

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال
سڵاوێکی گەرم
هیوادارم هەر لە خۆشی دا بی
لام وایە خۆت لە هەمو کەس چاکتر ئاگاداری کاروبارەکانی ناو دەرونی یەکێتی و حکومەتی هەرێمی و، ململانێی ناڕەوا و نادروستی دەستە و تاقم و کەسانێکی جۆراوجۆر ئەبیستیەوە، بێگومان ئەمەش کارێکی خراپ ئەکاتە سەر نفوز و دەسەڵاتی یەکێتی و، لە ململانێی ستراتیجی دا لە گەڵ پارتی لە لایەك و لە گەڵ بەعس لە لایەکی ترەوە لە ئێستا و لە پاشەڕۆژدا لاواز و بێ هێزی ئەکا. جێگەی داخە زۆری سەرکردە و کادرەکانی یەکێتی بەربونەتە گیانی یەکتری و، بەشێکی گرنگی تواناکانیان لەم پێناوەدا بە فیڕۆ ئەدەن. بۆیە بە پێویستم زانی بۆ دەرچونێکی سەلامەت لەم گیروگرفتە نالەبارە هەندێ بیروبۆچونی خۆمتان عەرز بکەم. هیوادارم کەڵکێکی هەبێ.

1. هۆی سەرەکی ئەو کەموکوڕییانەی دروست بون بە بۆچونی من ئەگەڕێتەوە بۆ: یەکەم، لێ نەپرسینەوە و محاسەبە نەکردنی هیچ کاربەدەست و بەرپرسێ، لە سەر هیچ لادانێ تەنانەت لە سەر هیچ تاوانێ، لە هیچ ئاستێکی بەرز یان نزم دا، ئەمەیش جۆرێ لە لادان و پاشاگەردانی خوڵقاندوە هەلپەرست و مشەخۆرەکان بە ئارەزوی خۆیان کەڵکێن لێ وەرگرتوە. دوەم، نەبونی ناوەندێکی یەکگرتوی بڕیاردان. دەزگا گرنگەکان هەر یەکەیان بە پێی بۆچونی خۆی بڕیار ئەدا لە بەر ئەوە زۆر جار نەك هەر هاوئاهەنگ نابن و تەواوکەری یەکتری نابن، بەڵکو تەگەرە لە کارەکانی یەکتر ئەدەن.

پێم وایە چارەسەر کردنی ئەم گیرۆگرفتانەش شتێ نیە لە کردن نەیەت بەڵکو کارێکی ممکن و پێویستە بۆ ڕێکخستنەوەی کاروبارەکانی ناو یەکێتی و، گێڕانەوەی گیانی هاوکاری و تەبایی و ڕێزگرتنی یەکتری و، یەکێتی بیر و کار بۆ ڕیزەکانی.

لەم ڕوانگەیەوە بە پێویستی ئەزانم پێشنیارەکانی خۆمت بۆ بنوسم.

2. دەزگا گرنگە حکومەتی و حیزبیەکانی ئێستای یەکێتی بریتین لە: وەزارەت، مەکتەبی سیاسی، فەرماندەیی هێزی پێشمەرگە، مەکتەبی ڕێکخستن، مەکتەبی ڕاگەیاندن، ڕێکخراوە دیموکراتیەکان.

3. بۆ ئەوەی هەمو ئەم دەزگایانە لە ڕاپەڕاندنی ئیشوکارەکان دا هاو ئاهەنگ بن و، بە ڕێکوپێکی کارەکانیان ئەنجام بدەن چاك وایە هەمو حەفتەیەك یان

دو حەفتە جارێك خۆت کۆبونەوەیەکیان لە گەڵ بکەیت بە هەمو کارەکانیان دا بچیتەوە و تەعلیماتی پێویستیان بدەیتێ و بەرنامەی کاری رۆژانی داهاتویان بۆ دیاری بکەیت و، لە کۆبونەوەی داهاتودا لێیان بپرسیتەوە کە ئاخۆ ئیشەکان چەندی جێبەجێ کراون و چەندی جێبەجێ نەکراون.

4. ئامۆژگاری و هەڕەشە و تورەبون بە تەنیا بەس نین بۆ ئەوەی کاروبارەکان راست بکرێنەوە، بەڵکو ئەبێ هەندێ ئیجراناتی قانونی و حیزبیشیان لە گەڵ بێ، وەکو لابردن و دابەزاندن و گوێزانەوە و جێ پێگۆڕین و، لە هەندێ حاڵەتی تایبەتی دا دران بە مەحکەمەی حکومەتی.

5. ئامۆژگاری و ئیجراناتەکان چەندی بە هێمنی و بە بێ تورە بون ئەنجام بدرێن باشتر و کاریگەرتر ئەبێ.

6. ئەم کۆبونەوانە چەند ئەنجامێکی باشیان ئەبێ، لە پێش هەمویانەوە کۆکردنەوەی دەسەڵاتەکانی بەڕێوەبردن و بڕیاردان و سزادان لە یەك دەس دا و یەکخستنەوەی سەرچاوەکانی فەرمان و ئامۆژگاری و تەعلیمات لە یەك سەرچاوەدا، لە ئەنجامی ئەمەش دا ئەم دەزگایانە ئیتر ناتوانن پێچەوانەی یەکتری کار بکەن و کار لە یەکتری تێك بدەن، بەڵکو ئەوسا وەکو چەند تیپێکی یەك لەشکر بۆ جێبەجێ کردنی یەك ئامانج کار ئەکەن.

لە کۆتایی دا سەرکەوتنت بە ئاوات ئەخوازم

لە گەڵ رێزی بێئەندازەی دڵسۆزتان: نەوشیروان

سلێمانی 28 مایسی 1999

•

برای ئازیز و بەڕێزم مام جەلال

بە سپاسێکی زۆرەوە نامەکە و پرۆژەکەم وەرگرت. دەستەکانت خۆش

وا لە خوارەوە سەرنج و تێبینەکانی خۆمت لە سەر بەندەکانی پرۆژەکە بۆ ئەنوسم:

یەکەم: هەڵوێستمان لە دەرەوە و جیران

بە تەواوی پەسندە و هیچ تێبینیەکم نیە.

دوەم: چاکردنی وەزعی ئابوری خۆمان

لە سەر ئەمە هەندێ تێبینیم هەیە:

هەروەکو ئەزانی تەجروبەی وڵاتانی سۆڤیتی سەلماندیان کە ئابوری کەرتی گشتی شکستی خوارد و ئابوری بازاڕ و موناڤەسە گرەوی بردەوە. ئەم کۆمپانیا وەهمیانەی وەزارەتەکان و هەندێ لە برادەران دروستیان کردوە: ۱. بازاڕی ئازازی کردوە لە یەکێتی و دەرگای کاری لە ڕوی زۆر کەس دا داخستوە و، ۲. قازانجەکەیشی زۆری بە فیڕۆ ئەچێتە گیرفانی ئەم و ئەوەوە، ۳. ژمارەیەکی زۆر فەرمانبەری لێنەهاتو بە هۆی مەحسوبیەتەوە دامەزرێنراون.

ئەگەر ئەو پرۆژانە بە دەس کەرتی تایبەتیەوە بوایە ئەمانتوانی: باجی زۆرتر وەربگرین و معاش و ئیمتیازاتی ئەو تەعیینکراوانەشمان لە کۆڵ ئەبوەوە. بۆ نمونە ئەتوانین ئوتێلی ئەبو سەنا کە بە دەس کەرتی تایبەتیەوەیە و ئوتێلی ئاشتی و ئوتێلی سەرچنار و موتێلی چنار کە بە دەس کەرتی گشتیەوەیە بەراورد بکەین.

لە بەر ئەوەی ئەم کۆمپانییانە بێ کەفائەت و بۆ مشەخۆری دروستکراون، زۆری ئەم پرۆژانە ۳ جار ئەفرۆشرێتەوە و قازانجی لێ ئەخورێ سەرەنجام ئەدرێتەوە بە مقاولێکی بازاڕ بەمەش ڕادەی باجەکە زۆر کەم ئەبێتەوە.

ئەگەر بازاڕ بە هێز و جوڵانی بازرگانی زۆر بێ زۆر لەو کادرانەی ئێستا بە ناچاری بە موچەی یەکێتی ئەژین ئەوسا ئەتوانن ئیش بدۆزنەوە و خۆیان بژێنن، چونکە ئێستا ژمارەیەکی زۆر خەڵک یان لە ناو حکومەت دا، یان لە ناو یەکێتیدا موچەخۆرن. ئەبێ ئەخشە دابنێین بۆ ئەوەی ئاستی گوزەرانی کادرەکانی یەکێتی و بەرامبەرەکەی لە حکومەت و کەرتی تایبەتی دا وەکو یەک بن.

ئەوروپای سەرمایەداری سەلماندی ئەگەر وڵات ئابوریەکی تەندروستی هەبێ دەوڵەت بە تەنیا بە باج ئەتوانێ بژی.

مەسەلەیکی گرنگ موراعاتی سەرەتای موناڤەسە و موزایەدەی نەزیهە بکرێ لەم بوارانەی خوارەوە:

١. پرۆژەکانی بڕیاری ٩٨٦ پێم وایە ئەتوانین زۆر شت بە سەر UNادا بسەپێنین چونکە ئەوە پارەتی نیە بەڵکو پارەی نەوتی عیراقە.

٢. بەکرێدانی ملکەکانی دەوڵەت بە تایبەتی هی شارەوانی و دارایی و ئەوقاف بە موزایەدەی عەلەنی.

پێم باشە ئەمسریەدا ئەمیکێ و میزانیە دابنرێ.

زۆر گرنگە کە لیژنەی چاودێری دارایی ڕاستەوخۆ گرێدراوی خۆت بن و پشتیوانییان بکەیت ئیجرائات لە سەر لێکۆڵینەوەکانیان بکرێ.

سێیەم: وەزعی ڕێکخستن

هەموو بۆچوونەکان بە پەسند ئەزانم بەڵام لام وایە باشترە کە ئیشارەت بە زەرەری تکتل و پێویستی هەڵوەشاندنەوەی بکرێ و، هەڵبژاردن بکرێ بە سەرەتایەکی کار پێکراو لە هەموو ئاستەکان دا، کادرەکان بچنەوە ناو خەڵک و وەکو خەڵک بژین و ڕەفتار بکەن.

چوارەم: وەزعی ه پ ک

هەمووی بە لاوە پەسندە تەنیا ئەم تێبینییەم هەیە: ئەگەر بتوانین هیچ نەبێ تا ساڵێکی تر ئەهێڵین بۆشی شەڕ بین و مەشقیان پێ بکرێ و بدرێنە زانستە موحتەریفەکان و ئەوانەی دەورە تایبەتیەکان تەواو ئەکەن.

پێنجەم: وەزعی میری

هەمووی بە لاوە پەسندە.

لە کۆتایی دا حەز ئەکەم عەرزی جەنابت بکەم بۆ سەرخستنی ئەم بەرنامە ئیسلاحیە هەر کارێ بە من بسپێری بەوپەڕی دڵسۆزییەوە ئامادەم بۆ جێبەجێ کردنی.

بە ئاواتی سەرکەوتنتانم

لە گەڵ ڕێزی بێ ئەندازەم

برای دڵسۆزتان: نەوشیروان

سلێمانی ٣٠ ی حوزەیرانی ١٩٩٩

١٩٩٩/٧/٤

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال

سڵاوێکی گەرم و هیوادارم هەر لە خۆشی دا بن

بە بۆنەی ئەو ئاڵوگۆڕانەوە کە بە دەستەوەیە لە وەزارەت دا بکرێن بە چاکم زانی هەندێ بیروبۆچوونی خۆم تۆمار بکەم،

١ . بە لای منەوە خەلەل لە سیستەمی حوکمڕانیەکەمان دا هەیە و لەمەش لەگەڕێنەوە بۆ ئەو سەردەمەی لە گەڵ پارتی دا هەم رەقیب و هەم هاوبەش بوین لە حوکمڕانی دا، ئەویش ئەوەیە کە ئێمە سەرۆکی دەوڵەتمان نیە. لەم قۆناغەدا من زۆر بە پێویستی ئەزانم کە دەسەڵاتەکانی سەرۆکی دەوڵەت و دەسەڵاتەکانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە یەکتری جیا بکرێنەوە بەم جۆرە:

١ . ١ . سەرکردایەتی گشتی دەسەڵاتەکانی سەرۆکی دەوڵەت بە کار بهێنێ. هێزی پێشمەرگە و دەزگای ئاسایش و دیوانی رەقابەی مالی بەبەسترێن بە سەرکردایەتی گشتیەوە.

١ . ٢ . دەسەڵاتەکانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە سەرفی پارە و بەخشینی ئەرز و خانو و سەیارە و دامەزراندنی موچەخۆردا دیاری بکرێ.

٢ . دو وەزارەتی تازە دروست بکرێ:

٢ . ١ . لە باتی ئەنجومەنی خوێندنی باڵا وەزارەتێک بۆ خوێندنی باڵا دروست بکرێ، وەزیری خوێندنی باڵا پێویستە خاوەنی شەهادەی دکتۆرا بێ.

٢ . ٢ . دەزگای شەهیدان و دائیرەی تەقاعودی و زەمانی اجتماعی و عمل لە وەزارەتێکا بە ناوی وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتیەوە کۆ بکرێنەوە.

٣ . چەند دەزگایەکی تازە دروست بکرێ:

٣ . ١ . ئەنجومەنی پلاندانان لە کەسانی شارەزا دروست بکرێ بۆ ئەوەی بە یارمەتی پسپۆڕی بیگانە پلانی گەشە پێ دانی هەمە لایەنەی کورت خایەن و درێژخایەن بۆ کوردستان دابنێن.

٣ . ٢ . ئەنجومەنی لمجلس الخدمة) دروست بکرێ لە کەسانی ئێوەشاوە و بێلایەن. ئەم ئەنجومەنە بە هەمو دائیرەکان دا بچێتەوە جارێکی تر پێوانەی ئیداری و قانونی بگێڕنەوە

بۆ ناو دائیرەكان. دامەزراندنی تازە، تەقاعود كردن، فەسڵ كردن، دیاریكردنی پێویست و فالیز لەمان بیكەن.

٣ . ٣ . بۆ ئەوەی حكومەت نەتوانێ كار لە كارمەندانی دیوانی رەقابەی مالی بكا پێویستە ئەم دیوانە یەكسەر بیەستریٚ بە سكرتێری گشتیەوە و راپۆرت و لێكۆڵینەوەكانی بدریٚ بەو نەك بە سەرۆكی ئەنجومەنی وەزیران. ئەندامەكانیشی لە كەســانی موحتـەریف دروسـت بكریٚ، پشتیوانی مادی و مەعنەویٚ بكرێن. بكرێتە دو بەش یەكێكیان بۆ رەقابەی حكومەت و ئەوی تریان بۆ رەقابەی دامودەزگاكانی یەكێتی.

٤ . مستشار و خبیرەكان كە ئێستا لە وەزارەتەكان دا دانراون، ملدەم لە بەر معاش دانراون، بۆ ئەوەی لە دائیرەكان دا جێگە داگیر نەكەن و دەستی نەشارەزایانە وەر نەدەنە كاروبـاری وەزارەتەكانەوە لەم وەزارەتانـە لابـبرێن و، مانگانـە لـە شـوێنێكی وەكـو سـكرتاریەت یـان ئەنجومەنی وەزیرانەوە معاشەكەیان بدرێتێ.

٥ . بۆ ئەوەی زەرەرمەندەكانی پرۆسەی چاككردنەوە، یەك نەگرن و نەكەونــە پیلانگـێڕان و، بۆ ئەوەی پرۆسەكە سەربگریٚ و بەردەوام بیٚ پێویستە زۆر بە شێنەیی و تەدریج و قۆناغ بە قۆناغ ئەنجام بدریٚ. لەم قۆناغـەدا تـەركیز بكرێتـە سـەر حكومـەت كـە ڕوی ئاشـكرا و دەركەوتوی حوكمڕانی یەكێتی‌یە لە ناو خەڵك دا.

لە گەڵ ڕێزی بیٚ ئەندازەی

برای دڵسۆزتان نەوشیروان

٢٦/٧/١٩٩٩

برای گەورەو بەڕێزم مام جەلال
سڵاوێکی گەرم
هیوادارم هەمیشە لەخۆشی دا بیت

پێی ئەچێ گفتوگۆکانی واشنتۆن وەکو گفتوگۆکانی پێشوتر بە دڵخەوە ئەمیش نەیتوانی بێ ناکۆکیەکان بەلاڵا بخات. لەم هەلومەرجە ئاڵۆز و تێکچڵاو پێکەڵەدا بەپێویستی ئەزانم بێ هیچ سڵەمینەوەیەک و بەراشکاوی بیروڕای خۆمت بۆ بنوسم. سەرەتای نامەکەیشم بەم پرسیارە دەست پێ ئەکەم و ئەپرسم: ئێمە وەکو ئەفراد و یەکێتی وەکو رێکخراو و حکومەتەکەمان وەکو دەسەڵاتی قانونی ئەبێ چی بکەین؟

پارتی پەرواى قازانجی نەتەوەیی کورد و بیری پاشەڕۆژی سیاسی نەتەوەی کوردی نیە. پارتی ئێستا هیچ دەوڵەت و حیزب و لایەنێک بەدوژمنی خۆی نازانێ جگە لەمام جەلال و یەکێتی. بۆ شکاندن و لە ناوبردنی یەکێتیش لەهیچ شتێ ناپونگێتەوەو بۆ ئەو مەبەستە هیچ شتێ بە حەرام نازانێ. پارتی گرەوی لە سەر دو شت کردوە . یەکەم ململانێ ی نادروستی نێوان کاربەدەستەکانی یەکێتی و دوەم پیربون و مردنی مام جەلال. لایان وایە بە نەمانی مامجەلال یەکێتی هەڵئەوەشێ و کاربەدەستەکانی بەر ئەبنە گیانی یەکتری. ئەبەر ئەوە کات بەڕێ ئەکات و هەوڵ ئەدا هەلومەرجی کوردستان بەمجۆرەی ئێستا بمێنێتەوە بەتایبەتی کە خۆی بە بەهێزتر ئەزانێ لە یەکێتی چونکە:

دەروازەی ئیبراهیم خەلیلی بەدەستەوەیە. بەداهاتی گومرگ و هاتوچۆی ئەمەریکا و ئینگلیز و خەڵک و ڕێگای بازرگانیی عیراقەوە.

هەمو سنوری تورکیاو هەمو سنوری سوریاو بەشێکی گرنگی سنوری ئێرانی لە ژێر دەستایە.

هەولێری پایتەختی هەرێم و پارلەمان بە دەستەوەیە.

لە مونـاوەرەو بەکارهێنانی کارتی دەوڵەتانی ئیقلیمی دا خێراو بێ پرنسیپەو هیچ شەرمێ لە مێژو ناکا.

کورتیەکەی لە هەڵسەنگاندنی تەرازوی هێزدا خۆی بە بەهێزترو باڵادەست دائەنێ و ئامادە نیە یەکێتی بکا بە برابەش. بۆیە من بەدوری ئەبینم لە ئایندەی نزیکدا هیچ ڕێککەوتنێکی سیاسی (جدی) لەگەڵ یەکێتی ئەنجام بدا. کەواتە ئەبێ ئێمەش شوری هاتی خۆمان بخۆین.

ڕێککەوتنی سیاسی لەگەڵ پارتی

شکاندنی پارتی بەشەڕ

مانەوەی هەلومەرجی ئێستا

ئێستا زەمینەی ئاشتی و یەکخستنەوەی حکومەت و هەرێمی کوردستان و دووبارە کردنەوەی هەڵبژاردنی گشتی ئەبەو ئەوەندەی منیش ئاگادارم هەلومەرجی ناوخۆی یەکێتی و باری ئیقلیمی لەبار نیە بۆ شکاندنی چەکداریی پارتی بە واتەیەکی تر هەرێمی کوردستان بە دو پارچەیی و دو حکومەتی ئەمێنێتەوە.

١. ئێمە خۆمان وەکو ئەفراد ئەبێ بە خۆماندا بچینەوەو بزانین لەدوای ڕاپەڕینەوە چی باش و چی خراپمان کردوە. لەوەو پێش چۆن ژیاوین و پێوەندیمان لەگەڵ پێشمەرگە و قەواعیدی یەکێتی و خەڵک چۆن بوە و ئێستا چۆنە؟

٢. وەکو ڕێکخراو یەکێتی ئەبێ چی بکات؟

٣. وەکو حکومەت ئەبێ چی بکات؟

ئەم نامەیە، لەوەناچێ تەواو بوبێت، یاخود ئایە بۆ مام جەلالی ناردوە؟ یان ئەمە هەر تەنها ڕەشنوسە، بەڵام ناوەرۆکێکی گرنگی هەیە، شایانی بڵاوکردنەوەیە..

دادگا
سلێمانی 3ی ئابی 999
برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال
سڵاوێکی گەرم
هیوادارم هەمیشە لە خۆشی دا بن
چەند جارێ چەند کەسێکی قانونی و نائیبی مدعی عام هاتونەتە لام بۆ دەربڕینی هەندێ سەرنج و تێبینی تا بە جەنابتی بگەیەنم. وا لە خوارەوە پوختەکەیتان ئەخەمە بەرچاو هیوادارم کەڵکێکی هەبێ و خۆت کە پیاوێکی قانونیت گرنگیی دادگا بێگومان لە خەڵکی کە باشتر ئەزانی.
1. وەزعی ناو دادگای سلێمانی باش نیە چونکە حاکم و حاکم ناکۆکن. بەو هۆیەوە دەزگای مەحکەمە بۆتە دو تکتلی دژ بە بەیەك و دژی یەکتری ئەدوێن و کار لە یەکتری ئەشێوێنن.
ئەم کێشەیە بەوە چارەسەر ئەکرێ کە ئەم دو حاکمە ئاشت بکرێنەوە و ڕێکبخرێنەوە چونکە هەردوکیان بە کەڵکن بۆ دادگاکانی سلێمانی.
2. هەیبەتی دادگا کەم بۆتەوە. تا ئێستا چەند جارێ لەبەردەمی دادگادا تەقە بوە و جارێکیش یەکێ کوژراوە. بیناکەیشیان پچوکە و پاك و خاوێن نیە. بۆ ئەوەی هەیبەتی دادگا بە هێز بکرێ پێویستە:
أ. ژمارەیەکی باش پۆلیس بۆ دابینکردنی ئاسایشی ناوەوە و دەرەوەی دادگا تەرخان بکرێ.
ب. حیمایە بۆ حاکمەکان دابنرێ.
ج. خاوێنی بیناکە و دیوارەکانی رابگیرێ.
د. بیناکەی پشتی دادگا کە هی بلدیاتە بدرێ بە مان.
3. وەزعی محکمەی تحقیق باش نیە چونکە:
أ. تەنیا یەك حاکم تحقیق هەیە و مەسەلەکانی لە سەر کەڵەکە ئەبێ.
ب. محکمە اجهزەی تحقیقی نیە وەکو: مختبر الادلە الجنائیە، جهاز طبع الاصابع، جهاز کشف السلاح...
4. بۆ پێگەیاندنی حاکمی گەنج ئەتوانرێ معهد القضاء لە سەر شێوەی مەعهەدەکەی بەغداد دابمەزرێنرێ. لە سلێمانی ئیمکانی ئەمە هەیە.
5. بۆ ئەوەی سەربەخۆیی قانونی خۆمان هەبێ و مادەم بەرەو خۆ جیاکردنەوە ئەچین لە پارتی پێویستە محکمەی تمییزی خۆمان لە سلێمانی هەبێ.

6. عفوی خاص بۆ هەندێ تاوانبار دەرچوە ئەمە شتێکی باش نیە بۆ سومعەی محکمە. ئەمە یا نەهێڵرێ یان زۆر کەمتر بکرێتەوە.
7. ئێستا 37 نائیبی مدعی عام هەیە لە گەڵ سەرۆك و جێگرەکەی ئەبن بە 39 کەس. ئەم ژمارەیە زۆرە و هەندێکیان ڕەنگە هێشتا بە کەڵکی ئەم ئیشە نەیەن چونکە بە واسیتە دانراون. مەرجەکانی مدعی عام بە گوێرەی قانونی عیراقی ئەبێ: عیراقی بێ، متزوج بێ، لایەنی کەم 3 ساڵ خزمەتی هەبێ و 2 ساڵیش لە معهد القضاء خوێندبێتی.

لە گەڵ ڕێزی بێئەندازەی   نەوشیروان

تەعدیلی قانونی عقوبات و
قانونی ئەحوالی شەخسی
برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال
سڵاوێکی گەرم و هیوادارم هەمیشە لە خۆشی‌دا بن
کاك روشدی تعدیلی قانون العقوبات ی تەواو کردوە. پێکەوە دانیشتین و سەر لە نوێ هەمو ئەو ماددانەی تعدیل یان تجمید کراون خوێندەوە و موناقەشە کرد و لە سەری رێك کەوتین. زۆر بە وردی و رێکوپێکی قانونەکەیان بژار کردوە. وا مسوەدەکەی ئەنێرمە خزمەتتان تکام وایە سەیری بکەن و هەر ئاڵوگۆڕێ بە پێویست ئەزانن بیکەن.

ئەم قانونە دوای ئەم تعدیل و تجمیدانە هێشتا دو نوقسانی تیایە:
1. ئەو غەرامەیەی دانراوە زۆر کەمە چونکە بە پێی دەسکەوتی رۆژانەی ساڵی 1969 دیاری کراوە. نوسراوە ساڵێك حەپسی یان سەد دینار غەرامە. دەسکەوتی رۆژانەی کرێکاری (غیر ماهر) ئەوسا لە نیو دینار کەمتر بوە ئێستا لە پەنجا دینار زیاترە. ئەبێ بەو پێیە دەسکاری بکرێ.
بۆ ئەم مەبەستە کاك روشدی بە تەمایە شتێك ئامادە بکا کە لە گەڵ هەلومەرجی ئێستا بگونجێ و دادگاکان کاری پێ بکەن.
2. هیچ ماددەیەکی تیا نیە بۆ سزادانی ئەو قاچاغچییانەی لێرەوە خەڵك ئەبەن بۆ ئەوروپا و دەستیان ئەبڕن یان دەستدرێژییان لێ ئەکەن. بۆ ئەمەش ئەبێ چەند ماددەیەك هەبێ کاك روشدی ئامادەی ئەکات.

بە گشتی ئێستا قانونەکە بژار کراوە لەو ماددانەی کە لە گەڵ مافەکانی مرۆڤ دا ناگونجێن و ئامادەیە بۆ پەسند کردن و کار پێ کردن ئەگەر جەنابت بە پەسندی بزانی.
لە گەڵ رێزی بێئەندازەی نەوشیروان مستەفا
سلێمانی 20 ی تشرینی یەکەمی 1999

لە گەڵ ڕێزی بێئەندازەی   نەوشیروان مستەفا
سلێمانی، 11 ی کانونی یەکەمی 1999
برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال
سڵاوێکی گەرم و
هیوادارم هەمیشە شاد و سەرکەوتو بن
بە بۆنەی کۆبونەوەی ئەمجارەی سەرکردایەتی‌یەوە بە چاکم زانی بیروڕای خۆمت دەربارەی گرتنی کۆنگرەی دوەمی یەکێتی بۆ بنوسم:
1. ماوەیەکی درێژ بە سەر بەستنی کۆنگرەی یەکەم دا تێپەڕیوە، کە ئەگەر هەلومەرجی کوردستان ئاسایی بوایە ئەبو لە دوای کۆنگرەی یەکەمەوە تا ئێستا چەندین کۆنگرەی تری تێدا ببەسترایە.
2. پێم وایە هەلومەرجی ناوخۆی یەکێتی و هەلومەرجی سیاسی ئێستای دەوروبەرمان لە بارە بۆ بەستنی کۆنگرە، بە تایبەتی کە ئێستا کێشە و گیروگرفت لە ناو یەکێتی‌دا کەمە و، ئاشتی و ئاسایش لە ناوچەکەدا تا ئەندازەیەکی باش بەرقەرارە.
3. وا پرۆژەیەك دەربارەی خۆئامادەکردن بۆ کۆنگرەی دوەم ئەنێرمە خزمەتتان، لەم پرۆژەیەدا ئەوەم لە بەر چاو گرتوە کە پێش کۆنگرەکە زۆری بابەت و کارەکانی گەڵاڵە و ئامادە بکرێ و، کێشە و گیروگرفتەکان بەلادا بخرێن، بۆ ئەوەی کەمترین کێشە و گیروگرفت ببرێتە ناو کۆنگرە.
هیوادارم کەڵکێکی هەبێ.
لە گەڵ ڕێزی بێئەندازەی   نەوشیروان

گەورەی بەڕێز
سەرۆکی هەرێمی کوردستان
پاش سڵاو

1. لە سەر داوای کاک ڕوشدی عەزیز لە مانگی کانونی یەکەمی ساڵی پاردا بۆ لێکۆڵینەوەی قانونی ئەحوالی شەخسی چەند جارێ دانیشتین. بەندە بە چاکم زانی کە ژنێکی شارەزایش بانگ بکەین بۆ ئەوەی لە بیروڕای ژنانیش ئاگادار بین و، یەکێ لە خۆیان بەشداری گفتوگۆکان بکا. بۆ ئەو مەبەستە خاتو هاوژین مەنمی‌مان بانگ کرد کە ئە سکرتاریەتی یەکیتی ژنان و، لە سەنتەری ڕاگەیاندنی ژنان و، سەرنوسەری ڕۆژنامەی ژیانەوەیە. خاتو هاوژین پێشتر مادە بە مادەی قانونەکەی بە وردی دراسە کرد بو و، شارەزاییەکی باشی هەبو لەو بوارەدا و، کەڵکی زۆرمان لێ وەرگرت.

2. لە زنجیرەیەك گفتوگۆدا قانونەکەمان مادە بە مادە تاووتوێ کرد. بیروڕای نوێنەری ژنان لە هەندێ مەسەلەی زۆر گرنگ و حساس دا جیاواز بو لە هی ئێمە. هەمو ئەو ماددانەی بە پێی نصی صریحی قورئان دانراون، ئێمە دەسکاریمان نەکردن و، وەکو خۆی هێشتمانەوە. ئەوەی دەسکاریش کرابێ هەوڵ دراوە لە گەڵ گیانی قورئان دا ساز و گونجاو بێ.
وا مسودەی تعدیلەکان ئەنێرمە خزمەتتان.

3. ئەوەی نوێنەری ژنان لەم قۆناغەدا داوای گۆڕینی ئەکەن هەموی بە ئێمە جێبەجێ ناکرێ، بە تایبەتی کە ئێستا ئیسلامی سیاسی لە گەشە کردن دایە و، سنوری دەسەلاتی ئێمەش تەسك بۆتەوە، بەڵام ناکرێ هەمو داواکانیان ئەم چەرخەیش دا پشت گوێ بخرێن. مستەفا کەمال سەرەتای بیستەکانی قەرنی رابوردو لە تورکیای ئەوسادا، کە لە کوردستانی ئێستا دواکەوتوتر بو.
خەلافەتی لەغو کرد و جمهوریەتی لە جێ دامەزراند و، شەریعەتی ئەغو کرد قانونی مەدەنی خستە جێگەی و، دنیایش وێران نەبو.
ئێمەیش پێویستە هەندێ هەنگاو بنێین لە سەر ڕێی کەمکردنەوەی تەفسیری لایەنە کۆن و نەگونجاوەکانی شەریعەت لە سەر قانونەکانی ئەم زەمانە، بە تایبەتی ئەوانەی پێوەندییان بە ژیانی کۆمەڵایەتی و شارستانیی خەڵکەوە هەیە.

4. یەکێ لەو مەسەلە گرنگانەی کە نوێنەری ژنان پێی لە سەر داگرت، مەسەلەی فرە هاوسەری پیاوە، کە لێرەدا ئێمە بە (معلق) ی هێشتومانەتەوە بۆ

ئەوەی جەنابت دوابڕیاری لێ بدەی. ئەگەر ئەم بڕیارە بدرێ چەند ماددە و فەقەرەیەکی قانونەکە ئەبێ ئەلغو بکرێن یان دەسکاری بکرێن.
من خۆم لایەنگری ئەوەم فرەهاوسەری پیاو بە تەواوی بە پێی قانون لەم هەلەمەرجەوەی ئێمەدا قەدەغە بکرێ و، پیاو بۆی نەبێ لە یەک هاوسەر زیاتری هەبێ.
5. مەسەلەی تەڵاق کە نوێنەری ژنان پێی لە سەر دائەگرت بە دەس هەردولا بێ و، بەرامبەر بەوە ئامادە بون دەس لە مارەیی و نەفەقە هەڵبگرن، ئێمە موافەقەتمان لە سەر نەکرد.
6. ئەگەرچی نوێنەری ژنان پێی لە سەر ئەوە دائەگرت کە کچ و کوڕ لە میرات گرتن دا یەکسان بن، بەڵام ئەمیش ئێمە موافەقەتمان لە سەر نەکرد و، وەکو خۆی هێڵرایەوە.
7. لە هەندێ جێگە باسی ئەهلیەتی شەرعی و قانونی کراوە. بەندە لام وایە بە تەنیا ئەهلیەتی قانونی کافیە و پێویست بە شەرعیەکە ناکات، چونکە:
أ. ئەمە چەکێکی کوشندە ئەبێ بە دەس ئیسلامیەکانەوە بۆ سەندنەوەی ئەهلیەت لە هەمو ئەوانەی یەکێ لە فەریزەکانی ئیسلام، وەکو نوێژ، ڕۆژو، حەج، زەکات... بە جێ ناهێنن.
ب. هەمو قانونەکانی عیراق بە پێی شەرع داڕێژراون، لە بەر ئەوە کە قانونی بو شەرعیشە.

لە گەڵ ڕێزی بێئەندازەی نەوشیروان مستەفا
سلێمانی، 3 ی 1 ی 2000

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الحزب الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

بە ناوی خوای بەخشندە و میهرەبانەوە

برای خۆشەویستم مام جەلال بەڕێز

سڵاوی برایانە:

بە هیوای خۆشی و کامەرانیتانم

لەگەڵ سوپاسی برایانەدا ، نامەکەتان بە دەستی برای بەڕێزمان کاک عبداللە ئاغای پشدەری ، گەیشت .

ڕێز و تەقدیرمان بۆ هەوڵ و تەقەلالای ئاشتیخوازانەی کاک عبداللە ئاغای پشدەری و برایانی تر لە پێناوی چەسپاندنی ئاشتی و یەکلا بوونەوەی کێشەی سیاسی ناوخۆی هەرێمی کوردستانی عێراق . خوا پشت و پەنایان بێت .

بێگومان گەلی کوردستان و دۆستەکانی و گشت گەلی عێراق چاوەڕوانی چارەسەری هەتا هەتایی تەنگ و چەڵەمەی ناوخۆی کوردستانن ، تا ڕێگەی ئایندەیەکی گەش و ئومێد بەخش بکرێتەوە .

ئێمەش هەمیشە لەگەڵ ئەوە داین کە ئاشتی ناوخۆ سەقامگیرتر ببێت ، بە جێ بەجێ کردنی ڕێککەوتننامەی واشنتۆن و چارەسەری عادیلانەی کێشەکە لە سەر بناغەی دیموکراتی و ئازادی و ، گەڕاندنەوەی بڕوا متمانە لە نێوانماندا کە مەرجێکی بنەرەتیی هەرە گرنگە ، تا ڕێگە خۆش ببێت بۆ ئاسایی بوونەوەی بارودۆخی هەرێم و ، یەکبوونەوەی دەسەڵاتی بەڕێوەبردن و ، ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمان و دامەزراندنی حکومەتێکی تازە لە بەر ڕوشنایی ئەنجامی ئەو هەڵبژاردنە کە دەبێت هەموو لایەک ئەو ئەنجامە قبووڵ بکات .

هەروا دەبێت هەموو حزب و گروپە سیاسیە نیشتمانپەروەرەکان و هاوولاتیان بە گشتی ئازادانە لەو هەڵبژاردنەدا بەشدار ببن و مافیان بپارێزرێت بۆ چارەسەری کێشەکە بەلای ئێمەوە دەبێت ڕێککەوتننامەی واشنتۆن ، وەکو هەیە ، جێ بە جێ بکەین ، ئەویش

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الحزب الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

کە حکومەتێکی هاوبەش لە سەر ئەساسی ئەنجامی هەڵبژاردنی پەرلەمانی ساڵی ١٩٩٢ پێک بهێنین و، پاشان پێکەوە هەڵبژاردنێکی ئازاد ئەنجام بدەین و، پابەندی ئەنجامەکەی بین، خۆ ئەگەر لە بەر تەفسیراتی جیاجیا دەربارەی ڕێککەوتننامەی واشنتۆن، نەتوانرا حکومەتێکی هاوبەش پێک بێت، ئەوە پێشنیار دەکەین کە دەست بە ئاسایی کردنەوەی بارودۆخی سەرانسەری کوردستان بکەین و هەڵبژاردن ئەنجام بدەین، لەم حاڵەتەدا، دەبێت هەر لە ئێستاوە تا ئەنجامدانی هەڵبژاردن هەردوولا پابەندی پرۆسەی ئاشتی ببین و، ڕێگە نەدەین هیچ شتێک دژی ئاشتی ڕوو بدات و، پابەندی ڕوحییەتی ڕێککەوتننامەی واشنتۆن ببین و پێمان باشە و بە پێویستی دەزانین لیژنەی باڵای ئاشتی (HCC) زووتر کۆ ببێتەوە و باسی ئەم مەسەلە ئەساسیانە بکات و هەنگاوی عەمەلی بنێت و جێ بەجێ کردنیان بهاوێژرێت.

لە هەموو حاڵەتێکدا بۆ سەرکەوتنی هەڵبژاردن دەبێت ئامادەکاری کرابێت و، ئازادی دەنگدان بۆ گشت هاووڵاتییان و لایەنێک لە گشت ناوچەکانی هەرێم زامن کرابێت و، هەوڵ بدەین چاودێرانی نێودەوڵەتی ئامادەی پرۆسەی هەڵبژاردنەکە ببن.

دووپاتی دەکەینەوە کە بەلای ئێمەوە گرنگ ئەوەیە شتێک بکەین تا باری ئاسایش و ئاشتی لە هەرێمدا بپارێزین و، پرۆسەی ئاشتی سەقامگیرتر و چەسپاوتر بێت، تا گەلی کوردستان زیاتر دڵنیا بێت و بڕوای بە ئومێدی ئێستا و ئایندەی بێت و، ڕێز و حورمەتی مەسەلەکەمان لە جیهاندا پتەوتر ببێتەوە.

بەڵام، بەداخەوە، ئەوەی سەرنج ڕاکێشانی تەحەشوداتی ٤ - ٥ ڕۆژەی ئەخیرە، کە ناتوانین لە سەرایی ئەم مۆڵدانە بکەین، بە تایبەتی کە کۆکردنەوەی هێزە عەسکەرییەکانتان بە درێژایی خەتی ڕوو بە ڕوو بوونەوە، باروودۆخی هەرێم دەشڵەژێنێ و ئاسایشی

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الپارتي الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

هاوولاتیان دەخاتە مەترسییەوە.

ئێمە هیچ پاساوێک بۆ مۆڵدانی هێزەکانمان نابینین، بە تایبەتی کە ڕۆژانی جەژنی پیرۆزی قوربان و جەژنی پیرۆزی نەورۆز لە ئارادایە. هەر بۆیەش هیچ پێویستییەک بە تەحەشوداتی هێزەکانمان نابینین کە لەگەڵ ڕوحییەتی پرۆسەی ئاشتی ناگونجێت.

خوای پەروەردگار پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت لە پێناوی خێرو پێشکەوتی میللەتەکەماندا. لەگەڵ سوپاس و پیرۆزبایی گەرم بە بۆنەی هاتنەوەی جەژنی پیرۆزی قوربان و نەورۆزەوە.

صلاح الدین

براتان
مسعود بارزانی
١٢ / ٣ / ٢٠٠٠

برای خۆشەویستمان جەنابی کاک مسعودی بەرێز

سڵاوێکی برایانەی گەرم. . . .

بەهیوای شادیو خۆشیو کامەرانیتانم.

دووبارە پیرۆزبایی جەژنەکانی قوربانو نەورۆزتان لێ دەکەمەوە، هەروەها پیرۆزبایی یادی رزگارکردنی دڵی کوردستانتان لێ دەکەم.

بە سوپاسەوە، نامەکەی جەنابتانم دوێنێ 3/17 بەدەست گەیشت. پێم وایە خۆتان هۆی دواکەوتنەکەی دەزانن.

نامەکەی جەنابتان لەلایەن هەڤاڵانی ﴿ م.س ﴾ مەوە زۆر بەنیجابی هەڵسەنگێندرا. تەنها ئەوە نەبێ کە پەیوەندی بە تەشودانی ﴿ هەپەک ﴾ مەوە هەبوو. کە بەپێویستی دەزانم جەنابتان لە هۆیەکانی ئاگاداربکەمەوە. هەر چەندە کاک فەرەیدونمان راسپاردبوو کە ئێوەی لێ ئاگادار بکاتەوە.

راستی‌یەکەی ﴿ 3 ﴾ هۆی هەبوو:

1-لەسەرچاوەی باوەڕپێکراوەوە ئاگادارکراین کە حکومەتی عیراق ﴿ تحشداتی ﴾ هەیە: پێنج لیوایان لەگەڵ ﴿ 2 ﴾ کەتیبە دەبابەو دوو کەتیبە تۆپخانە هێنابووە ناوچەکانی قەرەهەنجیر + بانی مەقان + شوانی سەرخاسە + قادر کەرەم. هێزێکی ﴿ الحرس الجمهوری ﴾ ی تریان هێنابوو بۆ ﴿ معسکر خالد ﴾. لە قۆڵی کفری - جەلەولا - خانەقینیش هەم هێزیان هێنابوو هەم ﴿﴿ مجاهدین خلق ﴾﴾.

2- ﴿ پەکەکە ﴾ لە دوای گەڕانەوەی وەفدەکەمان لە تورکیا کەوتبوونە خۆیان و هێزیان خستبووە لێنزاوەوە ترسی ئەوەمان هەبوو، بگەڕێنەوە بنکەکانی پێشوی خۆیانو بڵاوەی لێ بکەن بە ناوچەکەماندا بۆیە بە پێویستمان زانی خۆمان ئەختێ ئامادە بکەین بۆ پەکخستنی پیلانێکی وا گەر هەیان بێت.

3- ماوەیەک لەسەریەر بڕیاری ﴿فرضیات ﴾ یەکمان دابوو، بەباشمان زانی ﴿ 3 ﴾ نیشان بە تیرێک بشکێنین.

برای خۆشەویستمان جەنابی کاک مسعود . . . .

لە جەنابتان شاردراوەنیە کە شەڕ لەناکاو روونادات. بەڵکو دەبێ زەمینەی سیاسیو عەسکەریو ئیعلامی و ناوخۆییو دەرەوەی بۆ ساز بدرێت. کە شوکر ئەوانە هیچیان لەکایەدا نین.

واچەندین رۆژیش تێپەڕی شوکر هیچ شتێک روی نەداوە. دڵنیاشم هیچ روونادات.

بەم بۆنەیەوە دەمەوێ جەنابتان دڵنیا بکەمەوە کە ﴿ ی.ن.ک ﴾ دەستپێشکەر نابێت لە هیچ شەڕێکی خۆ کوژیدا لەگەڵ ﴿ پ.د.ک ﴾ و هەمیشە هەوڵدەدات بۆ یەکالا کردنەوەی کێشەکان بە شێوەیەکی سیاسی و ململانێی ئاشتیخوازانە.

دوای ئەو ڕوون کردنەوەیە دێمەوە سەر خاڵەکانی تر:

ئێمە پێمان باشە ڕۆژی 3/22 کۆبونەوەی (HCC) بکرێت و لەدوادا هەموو هەفتەیەکیش کۆببینەوە بۆ باس کردنی خاڵە گرنگەکانی نامەکەتان و ڕێککەوتنامەکەی واشنتۆن. پێمان باشە دەست بەئاسایی کردنەوەی باروودۆخی سەرانسەری کوردستان بەگشتی و شارەکانی کوردستان بەتایبەتی بکرێت لەناو پرۆسەی ئاسایی کردنەوەشدا باسی دانانی حکومەتێکی هاوبەش و مەجلیسێکی ئینتیقالی بکرێت. چونکە ئێمە پێمان وایە گەر ئاسایی کردنەوە بەچاکی و ڕاستی بەڕێوە بچێت گیروگرفتەکانی تر بەئاسانی چارەسەر دەکرێن لەسەر هەڵبژاردنیش پێشنیارەکەی جەنابتان بەلاوە پەسەندە کە ئاسارگیری زوو بکرێت و ئازادی و سەرخستنی دەنگدان بۆهەموو هاوڵاتیان لە هەموو ناوچەکانی هەرێمدا بۆ گشت لایەنە دابین بکرێت و هەڵبژاردنەکەش لە ژێر چاودێرانی نێودەوڵەتی ئەنجام بدرێت. و لە پێشەوەش هەموو لایەک بەڵێن و بڕیار بدەین کە بەئەنجامی هەڵبژاردنە ئازادەکە ڕازی بین.

ئێمەش زۆرمان پێ باشە کە بەهەموو توانایەکەوە هەوڵبدەین ئاشتی و ئاسایش لە هەرێمدا، لە هەموو کوردستانی ڕزگاردا بپارێزین و پرۆسەی ئاشتی و ئاسیی کردنەوە سەقامگیر و چەسپاو بێت. هەروەها ئەوەندەی دەشکرێ خاڵەکانی ڕێککەوتنامەی واشنتۆن پێکەوە و خۆمان پێکەوە جێ بەجێیان بکەین.

پێشنیارێکم هەیە هیوادارم بەدڵتان بێت:

پێم وایە هەردوولامان تەلەفۆنێکی سکیورمان هەیە بۆ چی خەتێک لە نێوان هەردووکمان دانەمەزرێنین و ئاوبەناو پێکەوە قسە بکەین، پێم وایە بۆ هەواڵی یەکتر پرسینیش بێت و ئاڵوگۆڕی بیروڕاش هەبێت هەر باشە. جا گەر پێتان باش بوو با هەردوولامان لەگەڵ دۆستان قسە بکەین بۆ دامەزراندنی ئەو خەتە.

لە دواییدا دووبارە ڕێز و سڵاومان بۆ جەنابتان دووپات دەکەینەوەو خوای گەورە یارمەتیدەری هەموو لایەکمان بێت لە پێناوی چاکەو سەرخستنی کوردایەتیدا، لە پێناوی عێراقێکی دیموکرات و فیدراڵ و پەرلەمانیدا.

ئیتر هەر خۆش بن بۆ

2000/3/17

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

ژمارە ١٤٦ ١٧
٢٠٠٠/٣/٢٧

بو/برای بەریز مام جەلال
لە/ مەسعود بارزانی

سلاریکی گەرم

نامەی روژی ٢٠٠٠/٣/١٧ جنابتان روژی ٢٠٠٠/٣/٢٢ گەیشتە دەستم . هوی دواکەوتنی تعطیلاتی جەژن و نەوروز بوو خوشم بو چەند روژیك لە بارزان بووم ئەمرو ٢٠٠٠/٣/٢٢ کوبونەوەی م.س / مان کرد وە بە ایجابیەتەوە نامەکە هەلسەنگینرا وە داوامان کردووە لە برادران هەرچی زووتر کوبونەوەی H C C ئەنجام بدەن کە بەداخەوە بو ٢٠٠٠/٣/٢٢ پی را نەگەیشتین . وەلە ئاگاداریان کردم بریارە روژی ٢٠٠٠/٣/٢٥ دابنیشین وە داواشمان لی کردوون کە بچنە ناو مسائلی سەرەکی و ئەساسی وە بە گیانیکی برایانە و مەسئولانە دراسەتی هەموو بابەتەکان بکەن وە دەبی بەهەردوکیشمان بە جیدی پال بە پروسەکەوە بنیین بو سەرکەوتن . بو تەلەفونی تایبەتیش زورمان پی باشە وە باهەردوکمان هەولی خومان بدەین وە یەکتری ئاگادار بکەینەوە . لە کوتایی دا داواکارم خوای گەورە دەستمان بگریت بو گەرانەوەی ئاشتی و تەبایی لە سەر تاسەری کوردستانی خوشەویست دا .

برای گەورەو بەڕێزم مام جەلال
سڵاوێکی گەرم
هیوادارم هەمیشە لە خۆشیدا بن
ئەو ڕۆژە کە باسی پێکهێنانی کۆمیتەی ئامادەکردنی کۆنگرە کرا بڕیار درا: لە هەر مەڵبەندێ یەکێ و لە هەر مەکتەبێ یەکێکی تێدا بێ. لە بەر ئەوەی هەندێ برادەر قسەکانی من بە جۆرێکی کە لێك ئەدەنەوە ئەو کاتە بە چاکم نەزانی هیچ تەعلیقێك بدەم. ئەمڕۆ بە هۆی کاك عومەری سەید عەلییەوە زانیم کە جۆری پێکهاتنی کۆمیتەکە چۆنە. ڕاستیەکەی من هەندێ تێبینیم لە سەری هەیە، هەندێ لە برایانی کارگێڕی مەکتەبی سیاسییش وەکو قسەم لە گەڵ کردن لەم ڕووەوە لە گەڵ من هاوبیرن، تێبینیەکانم ئەمانەیە بە چاکی ئەزانم عەرزی جەنابتانی بکەم:
1. ئەوانەی بونەتە ئەندامی کۆمیتەکە هەمویان لێپرسراوەکانی مەڵبەند و مەکتەبەکانن، واتە ئەندامی م س یان کۆمیتەی سەرکردایەتین و، حاڵی حازر مەسئولی پلەی یەکەمن لە دەزگاکانی یەکێتیدا. بۆ ئامادەکردنی کۆنگرەیەك کە یەکێ لە ئەرکە گرنگەکانی هەڵبژاردنەوەی ئەندامانی کۆمیتەی سەرکردایەتییە، ئەم هەمو ئەندامانەی کۆمیتەی سەرکردایەتی تێدا بێ، من بە باش و بە ڕاستی نازانم، چونکە ئەگونجێ بوترێ ئەمانە لە ئێستاوە، لە ڕێگەی ئەم کۆمیتەیەوە، زەمینە بۆ هەڵبژاردنەوەی خۆیان خۆش ئەکەن.
2. کارگێڕی مەڵبەندەکان هەمویان بە هەڵبژاردن هاتون و لە ناو ئەواندا و لە ناو ئەندامانی مەکتەبەکانی ڕێکخستن و ڕاگەیاندن و دەزگاکانی تردا کادری بە توانا و لێوەشاوە هەیە کە بۆ ئەم کارە ئەشێن، هەقە کۆمیتەکە لە نوێنەرانی مەڵبەندەکان و مەکتەبەکان پێك بهێنرێ نەك لە مەسئولەکانیان، بەڵام ئەندامێکی کارگێڕی م س مەسئولیان بێ. بەمەیش هەم کۆمیتەیەکی بێلایەن دروست ئەبێ کە بنکە ڕێکخراوەییەکانی یەکێتی ئەوسا ناتوانن گلەیی لێ بکەن، هەم کۆمەڵێ کادری کەم ناسراویش لە ناو بنکەکانی یەکێتیدا زۆرتر ئەناسرێن و دێنە پێشەوە.

لە گەڵ ئەوپەڕی ڕێزی ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ نەوشیروان
سلێمانی، 25ی ئابی 2000

یەکێتی نیشتمانیی کوردستان
هێزی پێشمەرگەی کوردستان
فەرماندەی گشتی

هەڤاڵ و برای خۆشەویستم کاک نەوشیروان
سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە، و هیوادارم بە سەروەر و دڵێکی ساردەوە
ئەم نامەیە برا خۆت بخوێنیتەوە و چ ڕاستە و ڕەوایە پەسەندی
بکەیت و چی ناڕەوایە بۆم ڕوون بکەیتەوە:

یەکەم: دەمەوێ بەوە دەست پێ بکەم کە لەوەتەی تۆم ناسیوە، من تۆم
خۆشویستووە، و لەوەتەی لە نزیکەوە بە کردارم ناسیوە،
هیوایەکی زۆرم پێیت بووە، بۆ خزمەتکردنی بزاڤی پێشکەوتنخوازی
کوردایەتی و بڵاوکردنەوەی بیروباوەڕی نوێی پێشکەوتنخوازانە
لە ناو کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان.

دووەم: ڕەنگە لە بیریشت بێت کە هەر لە دامەزراندنی (ی.ن.ک)ەوە
من تۆم بە نزیکترین هەڤاڵی خۆم زانیوە و هەر واشم ڕەفتار کردووە
لەگەڵ هەڤاڵانی تر. ڕەنگە لە بیرت بێت کە هەر لەگەڵ ڕاندنەوەم بۆ سەر
سنوورەکە و تێکچوونت لەگەڵ هەڤاڵانی ئەمر عەلی و خالید، من نەک
لەگەڵ تۆ وەستام بەڵکو بڕیارم گەڕاندەوە و شێم دا بۆ دەرەوە لە سەر ئەوە.
بە درێژایی کاتی شۆڕشیش لە هەموو کارێکی گرنگ و "منعطف"ێکدا
من بە هەموو توانامەوە لەگەڵ تۆ وەستاوم. جگە لە تووندوتیژی و کوشتن
لە شارەکان و هەندێ لە لیستی تر بە بیرم نایەت لە تۆ دابڕاو
یا دوور بووبم.

سێیەم: لە تووڕەبوون و خۆ دوورخستنەوەکانیشدا من هەمیشە
تووند دەستم بە هەڤاڵایەتی و برایەتی تۆوە گرتووە.

چوارەم: لە دوای دابەزینی کۆنگرەکەمان و هەڵبژاردنیشدا من
تۆم پێشنیار کرد بۆ سەرۆکایەتی حکومەت، تۆ خۆت رەتت کردەوە
پێنجەم: کە بڕیاریشت دا بچیتە دەرەوە، من لێرە هەر سوور بووم کە دەڵێی تۆ
لەم مەسەلەیە بمێنیتەوە و لە خەبات و فیداکارییەکانت بەولاوە، هیچێکت
بۆ حساب نەکرێت و لە سەر حساب نەکرێیت. لەو ماوەیەشدا
من برایەکی باشت بووم، و هەمیشە هەوڵم داوە کە برایەتی و
هەڤاڵەتی و رێز و خۆشەویستی بۆت دەربڕم.
شەشەم: وەنەبێ بیانووم لە بیر بێت بۆ چوونەکانت، یان لە قسەکانی
ناحەزانت بەرامبەر بە خۆم، هەر لە پێش کۆنگرەوە کە هەواڵی
سەرۆکایەتی تۆ دەبوو، مام جەلال ئەو حیزبە بکەن و کۆنترۆڵی بکەن
و ئەو دەبوو بە رێکخراوێکی لەگەڵ ئەوان و تۆ و بە هۆی ئەوەوە
دژایەتی پێمان دەکرد لە هەموو دەسەڵاتەکانی سکرتێری گشتی
لێ بەشتان کردم. جگە لەوەی چەند وێنەی واتان دروست
کردبوو لە پێش و پاش دەورەی کۆنگرەکە زۆر گوترا
کە کەسانی وەک ئێوە ستەمکار ئەستێرەکەتان ناسانەیە!
یان وەنەبێ ئاگام لە رەق و بۆچوونەکانی ئەندامان و دەوروبەرت
نەبووبێت، بگرە زۆرم بۆ گێڕدراوەتەوە، کە چۆن هەرگیز
دەستم لە ئاڵقەیی برایەتی و هەڤاڵایەتی تۆ بەر نەداوە، تاکو
بووشم بڵوێن و بگەن دەستی هەر لێ بەرنادەم ئەگەر بۆیەش
ئەم نامەیەت بۆ دەنووسم: من هیچ پێویستییەکم نەک
بە ملستاو کردن بەڵکو بە موجامەلەش نییە، خۆشەویستی و
رێز و ئەمەکدارییان زۆر زەوەندی خۆماڵی دەکەن بەرامبەر بە خەبات و
فیداکاری و هۆشیاری و توانا کانی خۆت کە هەرگیز ولێشی
دەهەرشە و هیوایەم کە لێیانم بوو و هەیە، سەرچاوەی سەرەکی هەڵوێستە قایمم بوونە

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان

٣

هێزی پێشمەرگەی کوردستان

فەرماندەی گشتی

بەرامبەر بە خۆت و هاندەرانی دەستگیرتم بوونە بەو برایەتی و
هەڤالایەتییەوە لەگەڵ خۆت. دیارە لایەنێکی ماتێغیر یانەشی تێدایە.
من هەمیشە لایەنە باشەکەت پرشنگدارەکانی شەبالی تۆ و
شەخسییەتی تۆم لەبەرچاو بووە و لەبەرچاویشە. هەر بۆیەشە
لایەنە سەلبییەکان و لادەستمایەکانی ناو بە ناو خۆتم لێ داپۆشتوو،
لە دڵ و دەروونی خۆمدا.
من هەمیشە حیزام وابوو کە لەدوای وازهێنانم ئەمانەتەکە
تەسلیم بە تۆ بکەم: بە پێشنیاری خۆم جێگری سکرتێری گشتی
داندرا و پێم وایە بە درێژایی شۆڕشی تۆم وەک سکرتێری گشتی ژمارە (٢)
ناسیوە و ناساندووە و هەر داشم گوێ لێ گرتوویت و بە قسەشت کردووە.
دیارە لە کۆنیشەوە تاکوو ئێستا ناو بە ناو بیروبۆچوونی جیاوازیشمان
جیایان هەر هەبووە، بەرامبەر بە هاوکاران و هاوڕێیانی کورد و عەرەب
و بەرەی نیشتمانی عێراقی و رەفتار لەگەڵ هەڤالانی خۆمان و تۆ نزیکەکانیا
لەگەڵیان لەسەر بچووکترین یاداشتی زلیش. من خۆم هەمیشە ر
ئێستەش لەگەڵ چاوکردنی ئەوە و نەهێشتنی کەموکوڕی هەڤالانی و
گەشە پێدانیانم: لەگەڵ ئەوەم کە چاکەیان لەبەرچاو بگرین: بۆ نموونە
من ناتوانم لەبیر خۆمی بەرمەوە کە شەهیدانی ئەم عەلی و خالید و کاکی کاکە
بەنامەی من هاتنە دەرەوە و ژیانیان و گیانیان لەسەر دانا.
نەشمتوانی لەبیر خۆمی بەرمەوە کە دەسەڵاتی ئەم کاکانە ... فەتاح
بە ئیشارەتێکی تۆ، ژیانیان لە پێلەی پایە و داپاکوزەرانی هێز و خۆشی خۆیان هێناوە

ملی چاخ و نامەرشیەکانیان گرتەبەر یا؟ تەنانەت هەموو ئەوانەی
لەسەرەتاکانی (ی.ن.ک) و شۆرشە نوێیەکەمانەوە لەگەڵمان بوونە
رەنجیان داوە، کارە قەیرانیان ترشتووە، باهەر شتێکی بەدڵم نەبوو بێت
بەڵام ناتوانم ئەوڕۆشتنە چاکەکانیان بکەم. رەنگە لەوەدا ولە هەندێ
شتی ترێشدا لەگەڵ تۆ بیرو بۆچوونی جیاوازمان هەبێت.
بەڵام دیسان بەرێی ئیمەی پێشیە نەداوە.

هەڵوێستی دەزانی لەئەنجامی ناکۆکییە نارێسەک و هەرائەرنامە بەدێگەکانی
ناو ی.ن.ک و تۆندوتیژی هەڵوێستی لەگەڵ هەڤاڵان و هەندێ
تەقریحاتی نامەسئوولی هەڵوێستی لەدژی هەولێر و کەرکووک و هەندێ)
هیچ جۆرێکی ناهەمزانە بەرامبەر بە هەڤاڵ دوورست بوو بوو، تەنانەت
رەنگە بزانیت کە چەند لە هەڤاڵان خۆ ئەدایان بوو هەر لە ئەندامان ببینێ
وکەهەندێجار تەقریحاتی وات دەدا کە تۆ سەر بە کوێیت و ی.ن.ک نییت
دەبوو بەجۆرێ لەسەر هەندێک لەسەرەوە بگرە تا ناوەکادرانیش

تەنها کەسێک کە لێرە بیروبۆچوونی هەڵەبەرامبەر بەلایەنگرەشت-
کانی هەبات وەنیدامانی وەزارەتی و ئیقامەت و توانای تۆ، رێپاعی
کرد بێت هەڵبێنەی لایەنە سەلبیەکانیشی کرد بێت و پاساوی
بۆهێنابێتەوە، کاکی عەزیز بوو!؟ بۆچی کاکە ئەوە؟ پێیت وایە
من ئێستە لەو ئازوونەی کەسم لەناو ی.ن.ک دا؟ لەخۆشتم پێستووە و
لەئەدەبیاتی هەرە زۆری هەڤاڵانیشم پێستووە و خۆشیشم دەیبینم و
دەیبینم و دەستی دەکەم کە لەوەتەی ی.ن.ک هەیە من هەڵوێستی
ئێستە هەڵوێستی دلیست و دوورن دار نەبوودە لەناو ی.ن.ک و خەڵکدا؟

ئەی بۆچی من هەمیشە و ئێستەش دەست بە برایەتی و هاوڕێیەتی
تۆوە دەگرم، جگە لەوەش هۆیانەی لەسەرەوە باسم کردن وەهەندێ شتی تریش هەنە

یەکێتی نیشتمانی کوردستان

هێزی پێشمەرگەی کوردستان

فەرماندەی گشتی

ە

١) من پیاوێکی بەویجدان و ڕاستگۆم لەگەڵ هیچ دوژمنێکی ی.ن.ک.دا ڕێک ناکەوم.

٢) من ناتوانم لە بیری خۆمی بەرمەوە کە تۆش ئیمزات بەجێ هێشتووە و شەهادەی دکتۆراکەت لێ هێنا و ملی ڕێگەی پڕ لە خەتەر و کوێرەوەری و ترسناکی شاخ و ستیت گرت و بوویتە پێشمەرگە دەوێتە ولات لەم کاتەیدا عەرەبێکی بەهێزو زەبەلاح، ئێرانێکی شاهەنشاهی و تورکیاش دژی شۆڕشی کورد و ی.ن.ک بوون.

٣) من ئێستەش ئەو گوتەیەی تۆم لە گوێدا دەزرنگێتەوە کە لە دولە(نیی) پێت وتم کە باشترە گۆڕ بەجێ بهێڵین و ولات بەجێ نەهێڵین!

٣) من هەرگیز دەورەکانتو، ڕۆڵی جوامێرانەت لەگەڵ شەهیدانی شۆڕشدا و لەگەڵ شەهیدانی کۆمەڵە و ی.ن.ک ، لە بیر ناکەم و لە یادمە.

٤) من هەرگیز ئەوەیشت لە بیر ناکەم - کە چەندین جار لێی دەرچوویت تۆش بۆ پێکهێنانی باشووری و بە پەرۆشیا بە ئەندامی مەکتەبی سیاسی بوویتە.

٥) من هێشتا پێم وایە نە ی.ن.ک و نە بەڕێزت و نە هەڤاڵانی تری بەپەرۆشیا ناتوانن یا نانێ ، ناشێ دەست لە کاکەتەوە هەڵگرن ، لە کەفائەتی، لە هوشیاریەکەت، لە زانیارییەکانی، لە خۆ ماندووکردنەکانی جگە لە ڕابوردوی پڕ لە خەبات و فیداکاریش، بۆیە پێویستە و دەبێ ولاستی و ڕاستەوخۆ هەوڵدەن لایەنە سەلبییەکانی بەلاوە بنێن و وەلایان بنێن و ماوەیان بۆ خۆش کەن دەوری خۆی لە خزمەتی ی.ن.ک.دا بنوێنێت ، لە خزمەتی کورد و کوردستاندا ببینێت.

جا کاکه‌ ئه‌وه‌ بابیینه‌ سه‌ر لایه‌نه‌ سه‌لبیه‌کان

١- هه‌موو به‌ نووسراوه‌، ئه‌م هه‌یئه‌ی یه‌کێتی ڕیزه‌کانی ... ت
ده‌زانین. هه‌روه‌ها وه‌ی پێشنیازی پێشخستنی کۆنگره‌ بوویت.
له‌ ئیعلام گوتت پێویسته‌ به‌ ڕیزێکی یه‌کگرتووه‌ بچینه‌ کۆنگره‌وه‌.
پێویسته‌ هه‌موو ناکۆکییه‌کان له‌ پێشدا لابه‌ر بکه‌ین. هه‌وشت
گوتت که‌ سه‌مانی لێ زیادنییه‌).

جا که‌ ڕه‌فتار و ته‌صریحاتی تۆ له‌گه‌ڵ ئه‌و گوتانه‌ی خۆت یه‌ك ده‌گرنه‌وه‌!
هه‌ر له‌ مێشه‌وه‌ که‌ یه‌کێتی له‌ لاده‌ره‌کانی ده‌گرێت تا سه‌رکوسره‌ت و جه‌بارد
عوزم عومه‌ر، وه‌ ئه‌و سه‌ردار و بڕیای ئاواره‌ی شۆرش و هه‌ندێك کۆشش و شالیاو
لێنیا هه‌ولێر و وه‌کو ... دیاریه‌کان له‌ سه‌رکێ عه‌سه‌ ... نه‌کردووه‌!!؟
من به‌ گوێی شه‌خسیه‌ت هه‌ر خۆم له‌ دڵ نه‌گرتووه‌، هه‌رچه‌نده‌ که‌م شێ...
که‌ له‌ناو ئۆتۆمۆبیلدا به‌ دوو ئه‌رماشه‌ی هه‌ولێر ده‌لێیت! جه‌لال تاله‌بانی
ئه‌با (مه‌ جه‌لال هه‌ر تۆ نا) - ئه‌م سه‌رگیابه‌ عه‌ره‌بانه‌ی (فلیبس أعلام) ده‌دایه‌وه‌
سه‌ردام و هه‌رێم ی لێ وه‌رده‌گرته‌وه‌!! به‌ڵام نووسه‌ری نامه‌ ... و ا
بیرت بکه‌یته‌وه‌ که‌ ئێمه‌ کێ سه‌نیم که‌ یه‌کیانمان له‌گه‌ڵ خوورکرد و دان؟ پێش
من تۆ خۆت له‌گه‌ڵیان عوور کردووه‌، بیرمه‌یشه‌وه‌ ده‌بێت کێ؟ ڕه‌ژیمیان ئه‌ننالی
کیمیاباران و کۆمه‌ڵکوژی شار و گوند و ئه‌نفال ... ؟! یا شتێك
ده‌لێی ... وه‌کو به‌شێکی پیاده‌یکی ... هۆشیاری هه‌واڵی تۆ گوێزه‌ری هات
که‌بوو ده‌ سه‌ردام هه‌ولێرمان ده‌داته‌ ده‌ست؟ یا ت بوو ... ئه‌دان
بیلێیت! بۆ گه‌ر بیرو بۆچوونی وا هه‌یه‌ له‌گه‌ڵ خۆم باس ناکه‌یت؟!

دیاره‌ ده‌زانی من دژی ئه‌م بیرو بۆچوونانه‌م به‌ڵام هه‌ق نییه‌ تۆ ئه‌مسه‌له‌ن
وا بیر بکه‌یته‌وه‌! یان ته‌صریحاتی وا بده‌یت. ئه‌مه‌ لا ڕه‌خنه‌ڵاره‌
به‌ ناکۆکی له‌گه‌ڵ من، له‌گه‌ڵ سیاسه‌تی من لێك ده‌دریته‌وه‌!

یەکێتی نیشتمانی کوردستان
هێزی پێشمەرگەی کوردستان
فەرماندەی گشتی

٧

هەر لەسەر جیاوازیشمان لە سیاسەت لەگەڵ لایەنەکانی خۆمەڵیستان،
تا ئێستا ئەوە خەریک بوون هەموو حزبە عێراقیەکان و تەنها هەموو
حزبەکانی هاوپەیمانی خۆشمان لە ئێمە دوور بکەن!
کە بۆ ئەوە نارەزایی ئێران و تورکیا دەدەن هەشکەلە و
هەشتی وەک ... بەکانی کۆلیران و ... تووڕەیی و تێرۆری
لێمانیش لەسەر زەحمەتێکیشمان نووسراو و هەتا.

② - لەسەر هێنانەوەی کۆسرەت و ئەو ڕەسولاو و هەندێکی تریشت هەرقە
دەکەیت، ... کە
دەبێت کۆسرەت ... خۆشت دەتەوێ!

③ - لەگەڵ بڕیاری دەرچوونی ئەوانی شۆڕش کە زۆربەی هەرە زۆریان
کادری بەرزی ... کاری زۆر باشی بۆ ی.ن.ک دەکەن
باشە ... دەخوێنێت. من پرسیارێکت (بۆ نموونە)
لێ دەکەم بە چ موجیبە ئەوانەی کە ... هەیە
کە ویستویانە بە ئیختیار ... بۆ ... بێ
... بە ئیختیار قسە بکەیت؟!

④ - بیستوومە بۆم باس دەکرێت، کە ترسێکت هەستووە دڵی
کادرەکانی کەرکووک و ... یا ... کە
... . حەز دەکەم ... ، ...
بە هەندێ کەسی ... و ... بادەر نەکرێت
... بە زۆری کادرەکانی ... شوێنە!

بۆ نموونە، ئەم سوژانە هەندێ کادری بادینی هاتوونەتە لام و دەڵێن

کاک نەوشیروان لە جیاتی دڵمان بداتەوە، وەهاتمان بەرێ بیرەوەری چی

کە گوایا گوتوتە

دەمانگوت (هەرچی و پەرچی) دا (هەندێ و هەندێک بوون چی؟)!

ئەم ٣ جوورە کەسانە کە هاتوون بە سیاسی؟!

کاکە نەوشیروان کە تۆ هاتییتەوە، پێکەوە وامان قسە کرد کە تۆ

هەوڵێ بدە کێشە ناوەکییەکان ببێت، دڵی هەڤاڵان بدەیتەوە،

سەرەتاش ئێمە هەموو پێکەوە بووینە تەوێش ناڵێ هەرچا

هەر برینێک کە لە دڵدا هەیە ساڕێژ نەکرێت

نەک برینە کۆنەکان بکولێنیتەوە. ماڵیت ئاشاوەو؟

هەڤاڵ هەڤاڵانی م.س.ـ هەندێ لێ دەرچیت، تەواو

ئەمەیان هەبوو کە گوایا من تۆم هێناوەتەوە بۆ ترازانی ئەوان.

خۆشت دەزانی من هەر ئەوەندەم ئاگاداری هاتنەوەکەت بوو

کە بە کاکە دڵێرم ڕاسپارد لێ کرد بووم دەنێشتن زوو بە گەرمی

پێشوازیم لە هاتنەوەکەت کرد. ئەوەشم لێ ڕاسپارد دەمێ

کە من ئەیشیا هاتنەوەی تۆ هەڤاڵی چاک کردن و گەشە پێدان بووم

بۆیە دڵم وابوو بە تەفسیرەکانی ئەوان ئەم ملا، گیرەگرفتم بۆ دروست نەکەیت!

ئێستەش نەچووە بچیت بۆ ئەوەی هەڤاڵان کۆنگرەیەکیان دروست

نەبێتەوە، هەر قەولو بارزانی برایەتی و هەڤاڵایەتی

لەگەڵ هەمووان لێ هەڵکەیت و لەڕووی شەخسییەوە

کۆمەڵایەتی و تەعارفاتی ڕاستەقینەوە، لەگەڵ هەمووان

برادۆستانە و قسە خۆش و موجامەلە بیت

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
هێزی پێشمەرگەی کوردستان
فەرمانداری گشتی

٩

بۆچاککردنی دۆزەکەمان و گەشەپێدانی ی.ن.ک/یش
زۆربەیان هەرە زۆر ئامانجیان باشە و لە پێشی
هەموشیانەوە دڵسۆزتان دەستی داوەتی و
لێیش ناکشێتەوە و پەشیمانیش نابێتەوە بەڵکو
سوور و بەردەوامیشە لەسەری.
هەرچەندە وا لە (تصریحات) نارەوا بە خۆشت
بهێنیت بەتایبەتی لەم جلیسە هورا و هوریایەدا!
وەک ئەوەی لە دژی فەیکڵ خەلەستین لە ماڵی لیواکەماڵ دات!
دەرچەواز لە قسە کردن لە سەر هەڵاڵەی سەرکردایەتی
بهێنیت و بچێنیتەوە سەرقسە نایابەکەی پێشووت:
بسپێرە هەوێنی یەکێتیمان و ی.ن.ک.
خۆت گوتتەوی کەسمان لێی ژیاد نییە. ناکۆکیەکان
پێش کۆنگرەیش لابەرین. بەڕێزیشی یەکگرتوو
بچینە کۆنگرەوە. لەوێشا گۆڕین، گەشەپێدان،
هەرچ پێویستە/ چۆن پێویستە دەیکەین
بەڵام قسە لەسەر یەک کردن هەموو دیوارێک دەشکێنێ
سوور دەکا، تەنانەت منیش کە شێوەیەک ترتان

سوودی کرد، سوودی دەبێ لەگەڵتان .

سەبارەت بە هەموو ئەوانەش، ئەو قسە و لۆکانە،
ئەوجۆرە تصریحاتانە، هیچ موشکیلەیەک
چارە ناکات، بەڵکو گرێکوێرەیان تێیدا دروست دەکات .

برادەری وەفا و خۆشەویستم کاکە ئەوە

هیوادارم لێم زویر نەبێت، چونکە من هەم
خۆشتو هەم دڵی تۆم زۆر لا پەسەندە، وهەر چەندە
ئەختیارێک لێت زویر بوو بووم، بەڵام خۆت
دەزانی من دڵم چۆنە؟ هەر زوو بە مشتەربات
زیاد بوو دڵم پڕ لە سەرەوەریت، تەنیا بە کۆنەکەیەک
کەسێکی وەرت لە دڵم . لە دوایییدا دەڵێم،
هاوڕێکە سێکە بێ کەس بۆ ئێوە قورد دەپێوێ
بە قسە ساوەکانی شەریفە تایبەت پێ لە خۆتان،

هەر بژی بۆ

برای بەڕێز و هەڤاڵ مسعود بارزانی

مام جەلال

٤/١١/٢٠٠٠

برای گەورە و بەڕێزم مام جەلال
هەمو کاتێکتان شادو،
هیوادارم هەمیشە تەندروست و کامەران و سەرکەوتو بیت

بە سپاسێکی زۆرەوە نامەکەتم وەرگرت. بێگومان نامەکەت نیشانەی بەرزی و خۆشەویستی و رێزێکی زۆرە لە برایەکی گەورەی بە وەفاوە بۆ برایەکی بچوکی، کە بەشی زۆری تەمەنی لە گەڵ ئەو بە سەر بردوە. دڵنیام ئەو ئولفەی لە گەڵ من نواندوتە، لە گەڵ کەسێکی کەت نەکردوە. بەم بۆنەیەوە هەتا مردن خۆم بە منەتبار و قەرزار ئەزانم. لە وەڵامدانەوەکەیشیدا بۆیە دواکەوتم، یەکەم: ویستم هەندێ لەو برایانەی دڵم ئێشاند بون ئاشتیان بکەمەوە و، دوەم: بۆ ئەوەی بڕیارێکی بە پەلە نەدەم و فرسەتێکی درێژتر بە خۆم بدەم بۆ ئاوەتوێکردنێکی هەمە لایەنەی مەسەلەکان لە ناو هۆش و لە ناو دەرونی خۆم دا.

وا ئێستایش کە هەندێ لەو برایانەم ئاشت کردۆتەوە و، خۆیشم بەو پەڕی ئاسودەیی خاترەوە، دوای مشتومڕێکی زۆر لە ناو دەرونی خۆمدا، گەیشتمە قەناعەتێکی ویژدانی، وەڵامی نامەکەتان بۆ ئەنوسمەوە:

١. لە پێشەوە سپاسێکی بێپایانت ئەکەم سەبارەت بەوەی کە زۆر شتت بۆ رون کردومەتەوە رەنگە پێشتر لە بەرچاوی من ئەوەندە رون و ئاشکرا نەبوبن، یان ئەسڵەن پێچەوانەکەی لای من زانرابێ.

٢. هەروەها سپاسێکی بێپایانت ئەکەم: سەبارەت بەوەی هەمیشە پشتیوانێکی بەهێز و پشتێکی ئەمین بوی بۆ من، هەروەها سەبارەت بەو رێزانەی لە من و رابوردوی منت ناوە، هەروەها سپاسێکی بێپایانت ئەکەم سەبارەت بە هەمو رەخنە و گلەییەکانت، سەرزەنشت و لۆمەکانت، دیاریکردنی لایەنە سەلبیەکانی رەفتار و گفتارەکانی من. من لە لایەنی خۆمەوە هەمویانم قبوڵە و پێم وایە هەمویان دڵسۆزی و خۆشەویستی برایانە و دۆستانە و هاورێیانەیان لێ ئەباری. ئەگەر کێشە و گیروگرفتم بۆ دروست کردوی، بە ئەنقەست نەبوە، لە بەر ئەوە داوای لێبوردنت لێ ئەکەم.

٣. هەرچیەکت بیستۆتەوە و هەرچیەکیان بۆ گێڕاویتەوە، پاکانە کردن بە خۆم رەوا نابینم، باوەڕ بە چەندی ئەکەیت ئەوە خۆت بڕیاری

ئەدەم، بەڵام حەز ئەکەم ئەوە بزانیت کە من منداڵەکانی خۆمم فێر کردوە ئازایان لە من خۆشتر بوێ.

٤. یەکێ لەو ڕاستیانەی تازە بەم نامەیە بۆم ڕوون بۆتەوە ئەوەیە: قەت ئەمئەزانی کە من لە ناو سەرکردە و کادر و ئەندامەکانی یەکێتیدا، بە تایبەتی هەولێری و کەرکوکی و بادینی، ئەوەندە چارەکران و ئەویستراو و ناحەزم و، حەزیان بە بوون و مانەوەم نەبوە لە ناو یەکێتیدا و لە وڵاتدا. بۆ من لە لایەکەوە ئەمە ئازاری ویژدانم ئەدا چونکە بە ئاشکرای ئەزانم بەرامبەر بە خۆم و، لە لایەکی ترەوە پرسیارێکی گرنگی لە لا دروست کردم: کە بۆچی من لە ناو ڕێکخراوێکدا بمێنمەوە کە بەشی زۆری کادرەکانی بەو جۆرە سەیری من بکەن و من هەڵبسەنگێنن؟

بۆیە بەم نامەیە وازهێنانی خۆم لە ئەندامەتی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و پچڕاندنی هەموو جۆرە ئیلتیزامێکی ڕێکخراوەیی و سیاسی خۆم لە گەڵی ڕائەگەیەنم و، بە نامەیەکی دیوانیش برایانی بەڕێزی مەکتەبی سیاسی ئاگادار ئەکەم.

٥. من خۆم ئارەزووم وایە لە وڵاتەکەی خۆم دا، و لە شارەکەی خۆم دا، لە سایەی دەسەڵاتی ئێوەدا بژیم و، خەریکی ڕێکخستنەوەی سەر لەنوێی ژیان و کارەکانی خۆم بم، ئەگەر ئەمەیش بە پەسند یان بە باش نازانن ئەوا شڕوشیتاڵی خۆم ئەپێچمەوە و ئەگەڕێمەوە بۆ لەندەن.

لە گەڵ ڕێز و خۆشەویستی بێ ئەندازەی

سلێمانی، ٦ ی تشرینی دووەمی –٢

هەڤاڵ و برای خۆشەویستم کاک مەسعود بارزانی

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە .

هەر ئێستە نامەکەتانم وەرگرت . زۆر سوپاس .

تکا و داوام لێتان ئەوەیە : پەلە مەکەن

لە بڕیاری توندوتیژ (قاطع) . ماوەم بدەن سەرلەنوێ

لە نێوان هۆموحاولات دەستی پێکراو)

بە پێکەوە تێیدا بکەین بە ناموەفق کردن

ئەوسا بڕیار بدەین . من شەخصاً

نەخۆشم ئەگینا ئەهاتم بۆلاتان .

هەر چۆنێ بێت (هەر ئاشکرا) باشە .

هەر شاد بن

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

١١/١١/٢٠٠٠

یەکێتی نیشتمانیی کوردستان

هێزی پێشمەرگەی کوردستان

فەرماندەی گشتی

هەڤاڵی دێرین و برای خۆشەویستم

کاکە نەوەی بەڕێز

بە سڵاوێکی برایانەی گەرمەوە، بە پێویستی دەزانم
ئەمانەی خوارەوە بە ڕاست و درەوەیان دەزانم پێتیان ڕابگەیێنم.
دیارە هەوەڵ لە نامەکەی پێشووشمان دا بۆم نووسیبوویت، شەرت نییە
هەموو شتیان و دابەش ئایان تەواو بن یان دوروست بن. هەرچۆنێ
بێت بیروڕای برایەکی دڵسۆزتانە، کە زۆر تووشی خۆشەویستی
و زۆر هیوای پێتیانە و زۆر پەروەشی ئەم شتانەی دەوری مێژوویی
خۆت ببینیت، بە تایبەتی لەم خوێنانە چارەنووس سازەمان دا.

یەکەم

١- دڵنیا بە کە هیچ شتێ خراپ و دژ بە خۆمان لە تۆوە گوێم لێ نەبووە و باس
نەکردووە، گەر باسیش کرابێت لە بیرم نییە!
کە ئەمەش نیشانەیەکی ترە کە نەیەهێشتووە دەنگی بگاتەوە و نەیهێشتووە بگاتە دڵم.
٢- لە دڵی مندا بەرابەر بە خۆت تەنها و تەنها خۆشەویستی،
هەستی برایەتی، دڵسۆزیی و پەروەشی هەیە، تەنها و تەنها تەقدیر و
ڕێز و پێزانینی زۆرم هەیە بۆ شتەکانت بەرابەر بە سەروەرایەتیەکانت
بە قەدرزانینی کارنامەکانت، بە و دەورە پڕ بایەخەی لە مێژووی ی.ن.ک دا
بە تایبەتی لە کاتی شاخ و شۆڕشدا بینیوتانە. وئەوانەش
بە هیچ شتێک ناسڕێتەوە لە دڵی من دا، هیچ گەردەلوولێکیش
تۆزیشیان لێ هەڵناستێنێت چ جای بیانجووڵێنێت.

دیمەنی (١) ئەو وتانەی لە زمانی هەڤاڵانی هەولێرو کەرکوک و بادینانە ،
بۆم باسکردبوومیت ، بەلامەوە وانییە چونکە
بۆیان چووەسیت گوایا ناخۆشەویستی دەیان بێت لە تۆ —
بەڵکو زیاتر سوودی نیشانەی بێ)) و پەروەرگە ((هەمیشە خۆشم لێتە)) بێت .
ئەوسوکەوتانەی لەوانەن کە پێیان کردووە ، یان وایان کردووە
من بیانبیستمەوە ، پەروەردەی برایەتی و هەڤاڵایەتی تۆیانە
دڵنیایە ئەوەستەمەم لێیان ناخۆشو ناڕەوایە ، وا لە تۆ بیستیانەوە ،
خۆتکە و راستانیش بۆیان راست بکەرەوە . گەر راستیشە
دڵیان بەدەرەوە و ئاشتیان بکەرەوە ، چونکە چون
لەگەڵ کوێستانی بەدنیان ئەوەندە سەرلان کردووە .
(٢) منیش کە بۆم نووسیت بۆ چەند شتێک بوو . یەکەمیان
بۆ ئەوە بوو ئەو دەورەی لە تۆ رەچاو دەکەم ، لەم شکلە دڵووەرودا
خۆمدا بۆتۆم داناوە ، ببینە دی و بیاری بکەیت .
دەوری هەوینی یەکێتی ریزەکان ، دەوری ریشو نیان ئێرانە ،
دەوری راست کردنەوەی هەڵەکان بەڵام بە زمانی گوڵەکە ،
دەمیان پێم خۆشە ، هەموو کەس تۆی خۆش بوێت ، تۆ برادەر
هەڤاڵی خۆشەویستی هەموویان بێت ئەگەر هەموان بێت .
سیاسیەکی کە برایەتی یە راستەقینە لە شت کردن ، هەتەمەن هەر تۆ
برا گەورەیان دەبێت سەبارەت بە هەڤاڵی پرسراو ، مامۆستا)
برا گەورەی هەموویان بوو بێت وەک پێم دڵیە بە زلوره دەڵێم
گەر وابێت لەگەڵیان کە سیاسی لە دریا یالەوە نییە :

یەکێتی نیشتمانی کوردستان
هێزی پێشمەرگەی کوردستان
فەرماندەی گشتی

کاک نەوشیروانی خۆشەویست.

1) پێش گەڕانەوەم وەکو باسیا گەڕانەوەت هاتە کایەوە، هەموو برادەران
کە ساردیان هەبووە لەگەڵت — دەتوانم بڵێم [illegible] دەرچێت —
یەک بە یەک و دوو دوو هاتنە لام، پرسیاریان کرد و سووربوونیان دەکرد:
کە بە هەموویانم گوت کاک نەوشیروان بە گیانێکی نوێ و بە هەوێنی تر [illegible]
بڕیەتی دێتەوە، هەموویان دڵی خۆشحاڵی خۆیان نیشان دا.
تەنها ترسیان لەوە بوو کە پێی لە هەڵوێست و بۆچوونێکدا
بەتایبەتی لەناو [illegible] ئێمەدا پشتی تۆ بگرن. کە بوو ڕوودەدا
[illegible] نە لە لای من و نە لە لای تۆ لە بیروبۆچوونمان ڕاستییە
[illegible] . هەندێ جار تۆ دەڵێی (٣٢) ئەندامی م.س
[illegible] — من دەڵێم بەمانای [illegible] یەکێتی [illegible] نایەم)
بەڵام بەمانای نیگەرانی و ترس، هەرچەندە لە [illegible]،
پێی وایە. لەبەر ئەوەش ئەمەیان بەدڵ نابێت: زۆریش ئاسانە.
2) کاکە نەوشیروان تۆ ئێستا نەوشیروانی [illegible] سادە نیت بەتەنیا
بەڵکو پێویستە باش بیرزانیت و باش کاریان لێ بکەیت و چاو
ئەرکە لە شێوەی بگریت، تۆ شەخسییەتێکی حزبی ناسراو و دیاری
شەخسییەتێکی نیشتمانی دیار و گەورەی. لە دەرەوەی هاتوویت دەبێ
[illegible] بە ژمارە دوو دەدەنێت، لە دوای منەوە، پلەت بۆ

دانەنێیت، خۆشمان لە ڕۆژنامەو بڵاوکراوەدا هەر تۆمان
وا ناو هێناوەتەوە کە دوای من ئاوات هاتووە، و سەرۆکی
هەموانی تر.

دەمەوێ ئاشکرایشت بڵێم، باوەڕ بکەن، ئێمە ئاوات
یەک شاکە بوڵە، گلەیی، ناڕەزاییم لەسەر ئەوە
لەلای کەسمان نەبیستووە، جا بۆم نەهاتووە.

جا بەڕاستی هەرچەند دەڵێم زۆر جەبە بە پەرۆشەوە سووزەوە پێت دەڵێم
هەرچەند تۆشیان لە دوو ئاست و بەتایبەتی بە ئەو شخصیەت و
ئەرکەی کە دوتۆتە سەرشانت، لە ئاستیدا بێت،
دەبێ زۆر لە خۆت بکەیت تا هەروا شارەزا ڕەفتار بکەیت.

چوارەم
هەموو ئەم دەسەڵاتە داوا دەکەم کە هەموو بزانن ئەم یەکەی باڵا بێت
کە برایانە دڵسۆزانە بە یەکگرتن هەموان بێت، کە لە کەسیان نەخوێنێت،
هەموو ئەوانە بە مانای دابەشکردن نییە لە دەستیشیان
کردنی هەڵەو لەمەوکورتی و ناکۆکی ناڕەوا و خراپە و هەڵە.
بەڵکو پێویستە تۆش لەگەڵ ئێمەمانان بەڵام بە ژمارەی کۆڵەکە و
لە جوار چیوەمان خۆیدا، لە کاتوسانی خۆیدا، بە ڕەخنەی انقلابیەوە،
پێکەوەمان بۆ گەشە پێدان کار بکەین.

ببورە ئەمن پێم وایە تۆ هەر پێویستیت بەوە نییە کە لە ملەوە ئەوها
لەسەر هەمارەی و کەموکورتی یەکانیان بدوێت.

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
هێزی پێشمەرگەی کوردستان
فەرمانداەی گشتی

سەبارەت بەوەی کە: ١) منیش لە زۆر شتاندا بیرتم و
زۆربەی خەڵکی وای دەگات ئەوەی کردووتمە وە هەر
دابەخێتی تۆ بووە. هەرگە لەوە پێکەوە لەسەر بشتە سەرەکییەکان
قسەمان کردووە و پێکەوە نەگوتووین ٢) خۆشت خادەی ئەوە
قسە بووریتی کە با پشتگوێخە پیلی بیرا بەکاری بچینە
شاوە تۆتە هەردە. خۆت خادەی ئەم رەخنە بووریت کە دکەسام
لە ئێستا یاد نییە.
٢) ئەمە ضرورەی ئامانج و بۆچوونەکان ناکات
٣) ئەوە دەبێتە هۆی رەنجاندن و زویر بوونی هەندێک
کە پێویستمان پێیانە.
٤) دەبێتە هۆی شکاندنی هەندێک کە راست و رەوانییە
لێیان شکێنن.

پێنجەم
دیارە ئێوە و ئەوانیش کە ئیستیقالەی تۆ
قبوڵ ناکەن! بەڵام ئەوانەی پێت خۆش بێت!
سەرەڕای ئەوەی کە نادروست و نارەوا!
سەرەڕای ئەوەی کە خۆت خەریکی هەر سوولە نەجوبەرێ
ئەوە لەگەڵ ئەو سووک و بەڵێنانەش بە پێچەوانەیە
جار
کە چەندین ئاشکرای دەکەیت وەک بووبێتە داخی دڵی من

کار دەکەیت و دەکەین لە هۆیەکانی
سەرەکی هاتنەوەکەم ئەمەشتە.

جا یارمەتی من بەوە دەبیت ئاماشای ئیستیقالە
لە کودیتاتەریش نەکەیت، بەڵکو هاوبەش کارامان
ببیت، هاوکارم ببیت، وەک لێت
رەچاو دەکرا خولو بازووا جوامێرانە خوتانەری، خوت ئاسایی
لێ هەڵکەیت و پێکەوە دەست لە دەست
و پشتیوانانە فەڵک و جەماوەری خۆمان،
کادر و ئەندامانی خۆمان بەرین بەرەو:
سەرفستی گونگرە، کردنی بە کونگرەیەکی،
تەبایی و گەشە کردن،
چالاک کردنەوەی پرۆگرام و پەیڕەو و سیاسەتەکانمان
خوسانەوەی بۆ گەشە پێدان و نوێ کردنەوەی
سەرکردایەتی، دەزگاکانی حزبی، حکومەتی،
هەرێم. ئێ. وەکتەبەکان،

جا من داوای بڕیارێکت لێت ئەمە هیوایەکەی دڵم
دڵی کاکە پیرۆت خۆت تارە بخەینیشە و
ئەوە شتە لە هۆم ژدە ببینم قسەکەم نەشکێنیت،

تەنها هەر بژی بۆ هەڤالی دێرین
برای ...
جەلال

٢٠٠٠/١١/١٧

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

برای زۆر خۆشەویستمان کاک مسعود بارزانی بەڕێز

بەسڵاوێکی برایانەی گەرمەوە، سوپاسی خۆمو هاوڕێکانی سەفەرەکەمتان پێڕادەگەیێنم سەبارەت بەو پێشوازییە گەرمو میواندارییە چاکەو بەڕێکردنە برایانەتان.

هیوادارم سەردانەکانمان و گفتوگۆکەمان مایەی گەیاندنەوەمان بێت بەو ئامانجەی خۆتان فەرموتان و منیش پێم زۆر باش بوو ئامانجی بردنەوەی نێوانمان بۆ دۆخی جاری جاران.

لەدوای گەڕانەوەش پاسێکی ئینجیلی تیژ تەسەلم بۆ هەڤاڵانی (م.س) ی (ی.ن.ک) کردو هەموشیان زۆر پێی دلشاد بوون. دوای گفتوگۆ لەگەڵ و لەبەر ڕووناکی ئەو قسانەی لەگەڵ هەردوو دیپلۆماتە ئەمریکیەکان کردمان و دوای قسەکردن بەتەلەفۆن لەگەڵ ئەمریکیەکان و ئینگلیزەکان بۆم دەرکەوت کە ئەوان داوای هەندێ شتی مەعلوومان لێدەکەن بۆ ئەوەی ئیدارەی تورکی ئەمریکا هاوکارو پشتیوان و پارێزەرمان بێت.

بە تایبەتی مەسەلەی: ئەفەرمەتی ئینتیقالی و پارە.

هەڤاڵانی (م.س) پێش کە لە ڕۆژی دووشەممەوە ئامادەی پێشوازین لە برایانی (م.س) و (پ.د.ک) ئەم خاڵانە پێشنیاز دەکەن بۆ جەدوەلی کۆبونەوەکان دیارە بەهێنەکانی نێوەشەوە:

١-ئامەی هەردوولا بۆ ئەمریکا کە وەفدێکی هوشتەرەک بنێرێت و هەوڵدان زەمینەش بۆ پێکەوەچونی جەنابتان و برای مرخلیستان خۆش بکەن.

٢-ئەوارکردنی وەرەقەکانی واشنتۆن - لەوەندەی دەکرێ -.

٣-هەماهەنگی لەبەرامبەر (UN) و داناتی نوێنەر لە نیویورکیش بۆ بەدواداچوونەوەی کارەکانی تر.

٤-هەماهەنگی سیاسی و ئەمنی و مالی هوشتەرەک.

٥-هەماهەنگی لەعەلویست دا لە حکومەتەکانی ناوچەکە.

٦-کاروباری ئیجارەت و هاتوچۆ.

٧-هەڵوێست لە پەکەکە و هەر هێزێکی تر بێتە هێزی ئازاوەگێڕیشێوێنی.

٨-کشاندنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لەبەرامبەر یەکترو لابردنی سەنگەرەکان لە نێوان هەردوولا.

یەکێتی نیشتمانی کوردستان
سکرتێری گشتی

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

براگیان جەنابی کاک مەسعوودی بەڕێز

برای دڵسۆزتان دوور دارای تایبەتی لە خۆشەویستی جەنابتان هەیە و هیوادارم دڵم نەشکێنیت و لە تەقدیری سەفەرەکانم و هەوڵوکۆششم لەناو (ی.ن.ک) دا بۆ گەڕانەوەی برایەتی و هاوکاری لەگەڵتان بۆ دۆزینی چارەی چارەسەری و لەبەر بەدیهێنانی دەسکەوتی گەورەی نیشتمانی و نیشتمانی هاوبەشی یەک ڕیزی بۆ ناوەوە و دەرەوە، بۆ دۆست و دوژمن، هەروەها تکام بۆ جێبەجێ بکەن.

یەکەم: مەسەلەی تەلەفونەکانی ئینتیباڵیەکە بەرنامەوە، پەسەندکردنی (٣) هێڵ بۆ نووسینگەی (پ.د.ک) و (٣) هێڵەکەی تریش بۆ نووسینگەی (ی.ن.ک)، کە ئەمەش هەم مەسەلەی سەرۆکایەتی ئیقلیمی لای ئێمە و هەم مەسەلەی پەرلەمان و حکومەتی ئەهمییەتی دەربڕینێتەوە.

دووەم: مەسەلەی بەشی (ی.ن.ک) لە گومرگەکە، ئەوەش بەوەی ئەمر بکەیت - تەبیعەت گەر بە یارمەتی و کۆمەکی برایانەشی دادەنێت- بەندانی (ده) ملیۆنەکەی مانگەکانی ڕابردوو، و لەسەری ئەم ساڵەشەوە بۆ (٣) مانگ (٢٠) ملیۆن و پاشان بیبێتە پازدە ملیۆن.

برای خۆشەویست جەنابی کاک مەسعودی بەڕێز

دڵنیام جەنابتان هەڵومەرجی خۆیی و عێراقی و ناوچەییەکە بەباشی هەڵدەسەنگێنیت و لە پێناوی برایەتی و یەکێتیی ڕیزەکان و دەسکەوتی گەورەی سەرشتەوەکی نیشتمانی و دەربازبوونی هەموومان لە خەتەری ئاراستەکراومان و بن بەست و تەنگو چەڵەمەکە هەنگاوی دلێرانە و جەسورانە دەنێیت و چی پێویست بێت دەیکەن، چونکە پێم وایە جەنابیشت وەک برای دڵسۆزتان لەم بارەو ئەنجامەکانی کەلێنێک هاتە پێش، تەنازول بۆ یەکتر کردن، هاریکاری و هاوکاری یەکترکردن سەرووتری لە سەدەقات لە سازش و تەنازول بۆ بێگانە باشترە. گەلەکەشمان بەچاکەو پێشوەختی بۆمان دادەنێت.

ئیتر تکایە سلاوم بەهەموان بگەیەنە و چاوەڕوانی هیممەتی جەنابتانم.

و هەر بژین بۆ

برای دڵسۆزتان
مام جەلال

٢٠٠١،١،١٣

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
سکرتێری گشتی
الاتحاد الوطني الكردستاني
الأمين العام

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

برای بەڕێز جەنابی کاک مسعود بارزانی

سڵاوێکی گەرم

سوپاس بۆ نامەکەتان و ناردنی وەفدی (م.س)ی پارتی بۆ سلێمانی.

وا دیارە شوکر سەرکەوتن بەدەست هاتووەو بەهیوای سەرکەوتنی زیاتریش لە کۆبوونەوەکانی داهاتوودا هەتا هێنانەدی هەموو بەندەکانی ڕێککەوتننامەی واشنتۆن.

بە پێویستی سەرشانی خۆمی دەزانم دیسان داوا لە جەنابی برای خۆم بکەمەوە کە هیممەتی خۆی بکات - بە بەردەوامی - بۆ هەرچی زووترو باشتر جێبەجێ کردنی هەموو بەندەکانی ڕێککەوتننامەکەی واشنتۆن وە پێکەوەش هەوڵی خۆمان بدەین بۆ پەرەسەندنی نێوان و هاوکاریو هاوپەیمانی (ی.ن.ک و) پارتی بۆ دۆخی جاری جارانی برایەتیو تەبایی.

چونکە وەک جەنابیشت دەزانی ئیمساڵ وا دیارە ساڵێکی گرنگ دەبێت، جگە لەو مەترسیانەی ئاراستەی لاوەکی لەسەر کوردستانە ڕزگارەکەمان و هەردوو حزبە سەرەکییەکەو هەموو تاکی کوردەوەکەش.

بۆیە پێویستە جەنابتان و برای موخلیسیشتان لە ئاستی لێپرسراوی نیشتمانی خۆمان دابین و ساڵ نەدەین گلەییمان بێتە سەر. لەم بوارەدا دڵنیاتان دەکەمەوە کەمن بەهەموو هێزو توانامەوە ئامادەی هاوکاریو هاریکاریم لەگەڵ جەنابتان.

لەدوایشدا دووبارە تکایە دێرینەکەم دووپات دەکەمەوە لە جەنابتان تاکو هیممەت بکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکەی نەفەقەی ئینتیقالی و پارەمەنی ناوچەکەی ئێمە.

ئێستەش وا بەرەو کۆنگرە دەچین، بێ گومان ئەم پێکهێنانەوەمان شنەبای برایەتی و تەبایی نێوان پەستەر کۆنگرەدا هەڵدەکات.

لە سڵاوی گشت هەڤاڵانی لای خۆماتان پێ ڕادەگەیێنم و سڵاویشم هەیە بۆ هەموو برادەرانی لای ئێوە بە تایبەتی کاک عەلی مامۆستای پەنجا پێنج ساڵی لەسەر بەڕێز و کاک نێچیرڤان بارزانی

تێر هەر خۆش بێ

٢٠٠.../.../...

براتان دڵسۆزتان
مام جەلال

یەکێتی نیشتمانی کوردستان
سکرتێری گشتی
الاتحاد الوطني الكردستاني
الأمين العام

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

برای خۆشەویستمان جەنابی کاک مسعود بارزانی بەڕێز

سڵاوێکی برایانەتان لێ ئەکەم

شادمان و خۆشی و سەرفرازیتانم داوایە.

لەم هەلومەرجە دژوارو ناسکەدا کە ئەزموونی گەلەکەمان پێیدا تێپەڕ دەبێت، لە کاتێکدا لە ئاسۆوە چەندین ترسێک و هەڕەشە و پیلانگێڕی بەدی دەکرێت، بە جۆرێک کە وا پێ چاوەڕێ دەکرێت هەموومان پێکەوە بەرەو ترسیا هەروەها لەلای دوژمنانی کۆتایی و عایەمان لە هەڵسیا دابێت، تا لەم کاتەدا بە پێویستم زانی، بە واجبی سەرشانی خۆم دانا بە هەموو دڵسۆزی و پەروەردەی بۆ کوردایەتی و بەرهەمی خوێنی شەهیدانەکەمان بۆ برایەتی و هاوڕێ باشیمان دڵی خۆتمان بۆ بکەمەوە و ئەوەی پێم ڕاست و ڕەوا و پێویستە پێشکەشی بەڕێزتانی بکەم بەرچاوتان بە هیوای ئەوەی جەنابیشتان پێشکەشی بەردادگای ویجدانی خۆتان و بڕیاری ڕاست و ڕەوای لێ بدەن؛

١- هیچ ڕەوایەکی نییە بۆ ئەوەی ئاشتبوونەوەمان بخرێتە کوێرە ڕێکانەوە و چەند شتێکی پێکەوە گرێ بدرێت بە پێچەوانەوە پێکەوە ئاشتبوونەوە کە چارەسەر بکات زۆر جار ستاتیشان دەکەین و ئەهمییەت کە زیاتر لە کەس دیاریە تێدا

...یات دەکەنەوە. بەتایبەتی کە لەو ڕێکەوتننامە

خۆتانی تێ دەبینن

دوورکراوەتەوە ی جەنابتان وەستە ، بەڵە بەڵەو هەنگاو بەهەنگاو

خاڵەکەی داندراوە ، ئەوان پێیکەوە گرێ بدەنە لە یەکیجیەن) !

٢- ی. ن. ک ترس لە داخوازییەکانی خۆی هاتووەتە خوار، زۆر نەرمی

نیشان داوە ، زۆر تەنازولی کردووە لە پێناوی ئاشتبوونەوەدا.

وەک داوایان لە تطبیع کە جەنابتان لەبیرتانە پێ کەدیتن

شەڕی مادلین ئۆلبرایت بوو کە شێوەی پێشی مەقبوولتان کرد.

لە مەسەلەی هەولێر (کە جارێ جەنابتان پێی دەکەم شەڕی هەموو ڕێکەوتننامەکە

پێدەنا) لە مەسەلەی داهاتی زۆر دوورترەوە دەستبەرداری بووین ڕازیم بە دلیل

لەسەر کابینەی (٥١٪) بۆ پارتی، لەسەر ئەندامی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی

ئینتیقالی و حکومەت بۆ پارتی و لە زۆر شتی تر ...

کە چی بە داخەوە برایانی پارتی لەبەر خاڵی خۆیان دانەبەزیون.

٣- جەنابتان دوو جار بەڵێنتان داوە کە خۆبادەرە یەکیانبکەن

جارێکیان بە هەموو کان عموومی ئەنقەرە مشروعی ...

بونادم جاریادوو، میان بە هەموو کان بە هەرزگەلی ...

٤- ئێستەش کە پرۆسەی ئاشتبوونەوە گەیشتۆتە هەنگاوی ...

بە فتحیەکەوە هاتووە جەنابتان خۆبادەرە کان

بکەن و کارێک بکەن هەم دڵی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان

خۆش بکەن و هەم پاداشتی هەموو خۆبادەرەکانی

برا هەوتان و ... ١٥.٧.٧

چاوەڕوانی پێشنیاری کۆتا بکەن ...


یەکێتی نیشتمانی کوردستان
سکرتێری گشتی


(٣)

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

بەڕێز پشت ئەستوور بە برایەتیمان و بەو بڕوایە لە بەرچاوتانم
هەیە و بەو پێویستیانەی دەکەوێتە سەرشانی هەردوولا
پێشنیار دەکەم بۆ چارەسەرنەبوونی ئەو کەموبادەرییەی گرنگ بکەین

١) بە بڕیاردانی ئەوکۆتوپەوەی قەیرانی خاڵەکانی ڕێککەوتنامەی
واشنتۆنیان لێ بە تەواوی گۆڕاوە؛ دەوە ئەمەش بەو
کە خاڵەکانی کە دەکەوێتە مەرکەزە بەکاڵ و دڵی پێشکەوتوو
ساغ بن لە دووری دیدای برایە تەنیا وەسەرکەوتن
چیتر لە بەستەرێک و بە دەسەڵاتی ئەمجۆرە ئیشتیعالیەوە؛
بائەم دەشمانخەیتە پال مەسەلەی یەکگرتنەوەی حکومەت و
ئامادەکردنەوەی هەولێر و خالەکانی گرنگی ترەوە.
٢) بە ئەمرادان بە کردنەوەی مەرکەزە بەتاڵ و هەرچی زووە
بە تایبەتی لە هەولێر و سلێمانی : تا ناچار بوو ئێمەش
گەڕانەوەمان هاتە سەر ئەو دوو شارە پێکەوە دانیشتنی لێ بکەین.
٣) بە پەرداختنی کردنی ئەو بەشە کە وەک بڕیار دراوە و ئەوەش
تا زیانی بووتە، بۆ ناوچەکەی ی.ن.ک ، لە زۆر
حالیەوە.
٤) بەرابەری ئەمدوو تەکەرەوە کە ئەو کۆسپانەی دە هێندرێنە ڕێگەی


[illegible] لە دوایین
هاتوچۆی [illegible] برایانی حکومەتەکەی [illegible]
هێنان بە [illegible] دەستیان داوەتە سەر [illegible]
[illegible] پ.د.ک [illegible] هێنانی سیارە [illegible]
لەلای پ.د.ک [illegible] بۆ [illegible]
٥) بە [illegible] بۆ بە [illegible] دیفاع [illegible]
[illegible] هێزی [illegible]
[illegible] دەستەیەکی [illegible] بۆ سەرهات.
برا گیان کاک مسعود بارزانی بەڕێز
[illegible] پ.د.ک [illegible]
[illegible] بەرەوپێش [illegible]
سوپاس.
هیوادارم [illegible]
کوردی [illegible]
بژی [illegible] بۆ کوردو کوردستان
برای دڵسۆزتان
مام جەلال
٢٦/٧/٢٠٠١



پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الحزب الديمقراطي الكوردستاني
الرئيس

بەناوی خوای گەورە و میهرەبان

بۆ برای بەڕێز جەنابی مام جەلال پێشکەش

سڵاوێکی برایانەی گەرم .

لەگەڵ هیوای بەختەوەری و سەرفرازیتان ، بە سوپاسەوە
نامەکەتان ، ڕێکەوتی $\frac{٢٥}{٢٦}$ /٧/ ٢٠٠١ بەدەستمان گەیشت .
بێگومان هەردوولامان لە ئاستی هەلومەرجی ئێستای دۆزی
کوردستان بە یەک ئەنجام گەیشتووین . ئەویش ئەوەیە هەڵوێستمان
یەک بخەین و بە یەک ئاقاردا بڕۆین و بەرچاوڕوونەوە ڕووبەڕووی ڕووداوەکان
ببینەوە ، بەتایبەتی ئەو ڕووداوە چارەنووسسازانەی کە ڕوومان تێ دەکەن .
خۆشحاڵم کە نامەکەتان بە ڕوونی لە بیروبۆچوونەکانتان دەدوێ .
حاڵی بوون لە یەکتری سەرەتایەکی تازەی بەرەو پێشچوونی
پرۆسەی ئاشتی ناوخۆیە کە خۆشبەختانە ڕۆژ بە ڕۆژ چاکتر دەچەسپێ .
دڵنیابن کە ئێمە بە ئەنقەست هیچ مەرجێکمان بە مەرجێکی دیکە
نەبەستووە ، بەڵکو ڕێککەوتنامەی واشنتۆن مەسەلەی پەرلەمانی
کردووە بە کلیلی چارەسەر .
پاڕی دەربارەی پەرلەمان زۆر چوونە پێش ، دەچاوەڕوان بووین بۆی
پێشنیارەکانمان جێگەی بەرژەوەندی بێ ، ئێمە لە سەرەتای ڕێککەوتنامەی
واشنتۆنەوە لامان وابوو ئەگەر لە سەر سەرەکایەتی پەرلەمان ڕێک
کەوین ، خاڵەکانی تر زۆر بە ئاسانی چارەسەر دەکرێن ، چونکە پەیمانی
تەعبیر لە ئیرادەی خەڵکی کوردستان دەکات و لە هەڵبژاردنێکی ئازاد و دیموکراسیدا
دانەنراوە ، هەموو لایەنە سیاسییەکانی کوردستان بەشدار بوون لە دانانی
ئەم یاسا بنەڕەتییەکانی .

الحزب الديمقراطي الكردستاني
القيادة

پارتی دیموكراتی كوردستان
سەركردایەتی

(٢)

هەر لەم بەرنامانە بووەتە هیواو ئاواتنامەیە ئێمە [illegible]
شەرعیەتی دامەزراندنی دەسەڵاتی خۆماڵی كورد.
[illegible] دەزانم وەڵامی لەو خاڵانە بێ بە نامەكەی جەنابتان [illegible]
هاتووە بدەمەوە :

١- پێمان وایە پرۆسەی ئاشتی زۆر جۆرە پێشچوونێكی [illegible]
[illegible] بەرنامەیەكی [illegible]
[illegible] گشتی [illegible] وایە [illegible]
[illegible] (پاكێجە) [illegible] ئینتقالی [illegible]
دەوڵەتی [illegible]

٢- سەبارەت بەو مەسەلەی (تطبیع) كە لە نامەكەتاندا هاتووە [illegible]
[illegible] دەستیان [illegible]
[illegible] (تطبیع) [illegible]
[illegible]
[illegible] (تطبیع) [illegible]
[illegible] بەمجۆرە هاتووە دی :
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] هەردوولا [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] لەگەڵ UN [illegible]
[illegible]
[illegible] هەردوولا [illegible]
[illegible]

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الحزب الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

(٣)

ئاسایی کردنی هاتوچوی ئەندامانی سەرکردایەتی وکادیرە پێشکەوتووەکانی
یەکێتی وهەوادارانیان بۆ کوردستان و دەرەوەی وڵات ، کە بوونەوەکانی دەوری
لیژنەی بالای تەنسیق وهەردوو سەرکردەی سیاسی وگەڕانەوەی
چەند دە چەند یەک لە ئاوارەکان وچوون کردن و دانەوەی چاوو بەرەکان
بە خاوەنەکانیان ، بە ئاشتی ڕاگەیاندنی سلحی بە هەموو جورەکانیەوە و
ئاراستە کردنیان لە پێناو خزمەتی ئاشتی و تەبایی ، ئەمانە وهی تریش
کە هەردوولا پێکەوە ئەنجامیان داون وئەنجامیان دەدەین هەمووی
ئاماژەمان کرد هەنگاوی (تطبيع) پێداویستی وکارێکیش لەم بوارەدا
بەردەوامە .

چەند جارێک وە بوونە جیا جیاکاندا وتەبادلی لە کۆبوونەوەکانی لیژنەی
بالای ئاشتیدا باسی لە هەڵوێست کراوە ، بەڵام دەکرێت ئاماژە بەوەکەین
لەکاتی خوێندنەوەی نووسینەکانمان هەبوو زۆری هەوڵ و کۆششمان بوو
جگە لەوەش هیچ ڕێککەوتنامەیەکی نێوان کراوە وەکو ڕێککەوتنامەی
واشنتۆنمان لە پێویستدا نەبوو ، ئێوە ڕێککەوتنە قطبيەی هەولێر و
شارەکانی تر وەک یەک دەبێت .

٣ - لە نامەکەی جەنابتاندا هاتووە کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان زۆر
لە داخوازییەکانی خۆی هاتۆتە خوارەوە و زۆر نەرمی نیشان داوە تا ڕادەی
تازەلێکردووە لە پێناوی ئاشتبوونەوە ئەوانە (سەرۆکایەتی سەرکردایەتی
ئەنجومەنی نیشتمانی وحکومەتی دوو بارەکان ....) ئێمە هەڵوێستێکی تازە نییە
وبەکەم جارە لە جەنابتان گوێم لێ دەبێت وهیچ باسیشی لیژنەی بالای
ئاشتی لە کۆبوونەوەکانی داهاتوودا لە سەری نەکراوە .

٤ - هەردوولامان سەرچاوەی داهاتمان هەیە ، لەگەڵ ئەوەشدا وەک
باقی کۆتاییان نەکردووە لە التزاماتی خۆمان بەپێی ڕێککەوتنامەی واشنتۆن
وهەروەک دەزانن ئەوڕاتی چوارەمی ... (ئەی) واشنتۆن دای پێ
پارە (داهاتانە دەکوتر) گرنگ داوە بە ڕاستیتی نەکوتەن ، لەگەڵ ئەوەش
دەبەین بەشی بەرەو پێشەوە بردنی پرۆسەی ئاشتی بڕێکی زۆرمان

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الحزب الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

(٢)

ئەو ئیلتزامانەی جێبەجێ کردووە بۆ گێڕانی بەشێکی ئیلتزاماتی مالی کە
لەو ئەوراقەدا هاتووە.

٥- جێبەجێ کردنی خالی گەڕانەوە بۆ ئەنجامی هەڵبژاردنی ١٩٩٢ بە پێی
ڕێککەوتننامەی واشنتۆن (٥١ - ٤٩) تنازل نیە بەڵکو مرونەتێکە و
جێگای ئەوەیە، هەروەها پارتی سەبارەت بەم هەنگاوە ئەمانەی
پێشنیار کردووە:

- هەموو بڕیارەکانی ئەنجومەن بە توافق بێت.
- سەرۆکایەتی ئەنجومەن بە تداول بێت لە نێوان هەردوولامان
- لە دوای جەلسەی یەکەمی ئەنجومەن بە هەردوو فراکسیۆنەوە
دەبێ ماددەی (٩) لە یاسای هەڵبژاردن ئەنجام بدرێت.
- لە دانیشتنی یەکەمی ئەنجومەندا، ئەنجومەن بڕیار دەدا لەو
ماوەیە تاکو هەڵبژاردنی ئایندە (فترەیەکی انتقالی) یە
- لە دوای کشانەوەی یەکێتی لە پەرلەمان وەکو فراکسیۆن پێویستە
ملتزم بێت بە بڕیارەکانی ئەنجومەن.
- یەکێتی بۆی نیە بە ئارەزووی خۆی ماوەی بەشدار نەبوونیان لە ڕووی
سیاسییەوە تفسیر بکەن.
- کارێکی سەرەکی ئەنجومەن تاکو هەڵبژاردنی بەشداری، [illegible]
[illegible] ئاشتی لە جێبەجێ کردنی ڕێککەوتننامەی و [illegible]

٦- سەبارەت بە گرتنی گۆڕانکاری. هەر چەندە هەر لایەک بەرنامەی خۆی
هەیە بەم بارەوە بەڵام دەکرێ پێشوازی هەردوولا بکەوێتە [illegible]
بۆ تنسیق و ڕێکخستنی [illegible]

٧- سەبارەت بە دیفاعی مشترک. بە تایبەتی دوور لە [illegible]
دیراسەی دەکەین، پێمان وایە لە کاتی ئاسایدا زوو یان درەنگ
جێبەجێ بکرێت.

٨- بە هەڵوێستی بەرەو پێش چوونی پرۆسەی ئاشتی و درێژکردنەوەی
سەردانەکانی [illegible] جەنابتان، هیوادارین [illegible] بە [illegible]

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الپارتی الدیمقراطی الکوردستانی
الرئیس

(5)

پارتی کە سەرکردایەتی ئەنجومەن تداول بێت وشەرێک ئەنجومەن
باشە دانیشتنی هاوبەشی (انتقالی بیت) ، ودوایە بە تەنسیق لە
التزاماتی مابێ.

جەنابتان دەزانن کە کێشەی ئەنجومەن گرنگترین هاوبەشی هەڵگەڕانەوەی
واشنتونە ودەبێت هەردوولامان تەقەلا بدەین بە ئەنجام، بایانیش ئەگەر بێتە
ئەم حاڵە چارەسەر بکەین چونکە دەتوانێ حاڵەکانی تر کە لە سەرەتا ڕێککەوتوویا
هیچ جێ بگرین وپڕۆسەکە سەرەوەیش بڕوات. ئەوەی لەدیەیە
ــ واشتە.

٥. ناوی ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستان وەکو خۆی دەمێنێتەوە
بەبێ هیچ دەستکارییەک، بەڵام وای باشە پارتی وەکیلی بە دەستکاری
ئەو ناوە بکەن چونکە دەستکاریکی ئەوەی ئاڵۆزی و پاشان تەدبیری کردووە
٨. ئەگەر برایانی یەکێتی هەر سوورن لەسەر گۆڕینی ناوەکەی ئەوا
دەکرێت ئەم ئەرکە بهێڵدرێتەوە بۆ خودی ئەنجومەن تا ئەندامانی
ئەنجومەن ئازادانە بڕیاری خۆیان بدەن.
٩. ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستان لە ڕۆژی دامەزراندنیەوە تاکو
هەڵبژاردنی داهاتوو بەردەوام بێ دایرانی لە ڕووی یاساییەوە.
٩- ئێمە لەو باوەڕەداین کە خۆشاندنی هیچ کوردێ ڕێککەوتنامەی واشنتون
مەبەستوە ئەو تاسەتەی کە دەبێت ئەنجومەن کۆ ببێتەوە، بۆ ئەو
کۆبوونەوەیەشی دەبێ هەردوولامان متفق بین.

ئێمە پێمان وایە ئەم پێشنیارە چارەسەری دواکەوتنی حاڵەکانی تر
دەکات وەک گواستنەوەی مەکتەب و دانی بارە. بۆ نموونە لەسەرەتای
ئەم مانگەدا لە ڕێگەی ساردی بانشنی هەردوولا ڕێککەوتین لەسەر
کردنەوەی مەکاتب و بڕیاردان ودانیشتنی ئەنجومەن وەک دوو ئیمکان
[illegible] (١٧/٦ تا [illegible] ٢٥/٧ [illegible]
دانیشتنی بەردەوام. بەڵام کە هاتنە سەر بڕیارەکان هەڵوەشا
بەڵام ئەو بووە جێبەجێ نەکرا. دیارە هیچ شتی جەنابتان پێی بسیە.

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الحزب الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

(٦)

لە کۆتاییدا، لەو قەناعەتەدام کە پرۆسەی ئاشتی بەرەو پێشەوە دەڕوات و هەنگاوی جیددی باشمان ناوە و زۆر خاڵی عوقدەیشمان چارەسەر کردووە بە جهودی هەردوولامان و شتێکی وەهاش نەماوە کە ئەم پرۆسەیە لە سەری ڕابگیرێ. ئاشتی و ئاشتبوونەوەی گشتی و ڕێککەوتنی ماڵی کورد قەدەری میللەتەکەمانە و ڕێگای ترمان لە پێش نییە بۆ مانەوەمان و چەسپاندن و بەرەوپێش بردنی ئەم ئەزموونە جگە لە ئاشتی.

لەگەڵ ئەوپەڕی ڕێز و حورمەت.

براتان
مسعود بارزانی

٢٩/٧/٢٠٠١

٢٩/٦/٢٠٠٣

برای خۆشەویستم کاکە نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم
شادمان و خۆشی و سەرکەوتنتانم دڵوایە. ئێمەش لە هەموو ڕوویەکەوە باشین.

١) دوێنێ پۆل برێمەر هات سەردانی کرد. پیرۆزبایی کرد. ئێمەش زۆر بەگەرمی پێشوازیمان لێ کردن.
زۆریان پێ خۆش بوو. گوتیان - سەرسام و سوپاس - کە دێینە کوردستان وەرەیان بەرز
دەبێتەوە. کۆبوونەوەیەکی زۆر باشمان لەگەڵ کرد. لەسەر مەسەلەی کۆمیتەی سیاسییەکە
گوتی تەفاهومات و یەکسەرەکی زۆر سادەیی بوو. بۆیە دەمانەوێ هەرتەنها بەشدار بن و گوتی تۆ (کلیلی) کە
دەبیت. هەروەها ناوی تۆ بردم گوتی هەردەمی خۆم بەڵام لەو کاتانە ناتوانم باتوو بێت.
لەسەر مەسەلەی پێشمەرگەش پێکهاتین کە هەروەک خۆیە بمێنێتەوە بێ ئەوانیان بمێنن تاکو دابەشیان
دەکەن بەسەر (پۆلیس و ئاسایش و پاسەوان و سنوور و لەشکری عێراقی نوێ دا).
بۆ پەیداکردنی ئەو سێ [illegible] پۆستی [illegible] تەلەفزیۆنیش ڕۆڵی باشی بوو.
لەسەر هەڵوێستی [illegible] هەردوولامان و پشتیوانی بە هێزبوونی کوردستانی فیدراڵ
بەهۆی ڕۆژنامەنووسی [illegible] ئەمریکا ڕەنگی زۆر باشی بوو.
لەسەر مەسەلەی (دراو)یش گوتی حەزم تایبەتی کوردستان بەجیاوە دەکەم یەکەم
پسپۆڕە ئابوورییەکان گوتی [illegible] بە (٢٠) دینار دەبێت بە هەموو شوێنێ.
[illegible]) ئەگەر بەڕێز بوو دەبوایە تێکی باشتر پڕکردن
من بە خێرم هێنا و [illegible] لە ڕێگەی عێراق [illegible] لەشکری صەدام و
بێ پڕکردنی عەمەلیاتەکان و [illegible] هەڕەشەی دراوسێکان و [illegible]
[illegible] زۆرم دەم کرد. لەو کاتەدا ئەویش قسەی زۆر جوانی کرد و باسی
[illegible] و پشتیوانی [illegible] کرد لە عێراق دیموکراتیدا. لە دوو [illegible]
[illegible] دەبەزمێنێ ڕەنگی لەسەر فیدراڵ وەک هی ئێمەیە.
شەوێکی خۆش بوو. هەرا [illegible] بوو. [illegible] زۆر بەرز بوو.
ڕۆژی دووەم [illegible] زۆر بە گەرمی بەرەو مان کردەوە. لە ڕێگە بەرەو [illegible] لێ کرد کە [illegible]
[illegible] بە [illegible] بکەن (١٥) دینار گوتی باشە.
باشە کۆلۆنێل [illegible] نارد و سوپاسی زۆری کرد دیسان
[illegible] دۆستایەتیەکی باشمان لەگەڵ دروست کردووە. [illegible]
[illegible] (مانۆڕەکان) بچووکیە.

بەیانیش ئێیان کە ئەوکەرە و جوگەلە پەرسۆنا ماڵی داقتصادی و جونەتان دەنێریت
بۆ صلاح الدین تاکو پێش ڕۆیشتنم لەولا ئاڵوگۆڕی بیروڕا بکەین لەسەر
(المجلس السیاسی). بەیانی سەعات (٩) لە صلاح الدین دەیان بینم.

٢- میزانیەی الاتحاد: بەشی ئێمە زۆریان تەعدیل کرد ئەوەی تر (بۆ پاشماوە)
دوای ئیشعاری پەیداکردن بێت. بۆیە قەلام وایە خۆت
سەرپەرشتی سیاسیان بکەیت.

٣- کۆبوونەوەیەکی باشم لەگەڵ [illegible] سەلیمانییەکان کرد و سیاسەتی
ئێمە و ئەرکەکانیم بۆ ڕوون کردنەوە.

٤- وا دیارە سیاسەتی پەرلەمانی بۆ یەکخستنەوەی هەردوو حکومەتەکە.

٥- لە دوورەوە شتێ بێت هیمەت بکەن فائیدەکانی کەرەکان
زوو تەواو بێت.

کاکە ئەوەکیان [illegible] بە زیادی سەرقەرەکەم ئاسایی هاتن.

بەیانی سەعات (٩) دەچمە صلاح الدین. لە (١٠) پێشنیوەڕۆدا
بەرەو [illegible] سوریە بەرێ دەکەوین. وا دیارە سبەی شەو لە کامیشلی دەبین
ئینجا بە شەو پەڕینەوە بکەین. ٦/٧ دەفڕین بۆ مۆسکۆ.
١١/٧ دەفڕین لە مۆسکۆوە بۆ ئەنقەرە.
١٧/٧ لە ئەنقەرەوە بۆ ڕۆما.
١٩/٧ بەرەو بەغدا دێینەوە!

هیوادارم لەگەڵ ڕاگرتنی دڵی کاک [illegible] کاروباری
[illegible] بەپێویستی بکەن.

سڵاوم بۆ کاکە [illegible] هەموو لایان [illegible]

برات بۆ [illegible]
براتان
مام جەلال

٢٩/٦/٢٠٠٣

برای خۆشەویستم کاکە نەوشیروانی بەڕێز سڵاوێکی گەرم. شادیتانم داوایە.

لەسەر پێشنیارەکانم سەرکەوتوو ئاساییە - بیروڕای خۆتم بۆ بنووسە.

من ئێستام سەرقاڵم بە کۆبوونەوە گرنگەکە. چینیش ئەمڕۆ تا ئێوارەیە!
دیارە تۆش ئەزانیت کە پێکردنی سەفەر (انطباعی پێکرم) نابەخشێت
کە ئەوەش زۆر باشە بۆ ئەرکەکە ئەگەر چاک نەبێت یان ئاوا زەوەر بەجێشم
ئەرخایەن بێت.

لێرە تەماشەکان بەتایبەتی ئاوانا باسی ڕوونیشتووە دەربارەی
فیدرالیەتی جوگرافیایی + زمانی کوردی وەک زمانی عەرەبی ڕەسمی بێت +
هەموو (٣) محافظە لەڕووی کردنەوەی دەستووری دایم گەر بە ٧٠٪ دەنگ
دژی بووەستێ + سامانی نەوت دابەشی کراو تەنظیم ولایەت و
حکومەتی لەگەڵ (هاوپەیمانان) لەسەر ... + ڕێککەوتن بەخشکەرییە
حکومەتی تەمسی تاکو دەستووری پەسەند ئەکرێت [حکومەت + پەرلەمان + دادگا] ە
لەبری سەرۆکایەتی دیاری تەعریب وگۆڕانکارییەکان (تطهیر عرقی) وهتد.
شنەوەم بە دڵم تەبیر... دەستبەجێ نەگۆڕینی سنوورەکانی محافظەکانە!
لەگەڵ ولای ئەمریکا زۆر بە حکومەتی مەرکەزی دەربارەی سامانی نەوتی.
بەڵام لەگەڵ کاک مسعود و هاوڕێکانی تریش لێرە و دواییش باسی
خاڵی بیرۆکەکە لایەنەکانی جێ،
خۆشم بەڕێ مام بوم ئەوانە بێت.

هەرمان بۆ لەپێناو سەرزاری
مام جەلال

٢٠٠٤/٣/٣

بروسکەنامە ... نامەو بروسکەی نێوان مام جەلال، مسعود بارزانی و نەوشیروان مستەفا[١]

||||| ١٥ نیسان ٢٠٠٤

گەورەی بەڕێز مام جەلال

سڵاوێکی گەرم و هیوادارم تەندروست و سەرکەوتو بن.

بە سپاسێکی زۆرەوە ئەمڕۆ نامەکەتم وەرگرت. بەو بۆنەیەوە بە چاکی ئەزانم هەندێ بیروبۆچونی خۆمت بۆ بنوسم:

یەکەم، ئەمەریکا و بە تایبەتی سەفیر بریمەر لە ساڵی رابوردودا سەرکەوتو نەبون و نەیانتوانی گۆڕینی بنەڕەتی لە ژیانی خەڵکدا بکەن: نەبونی ئاسایش و ئەمان، بێکاری ژمارەیەکی زۆری دانیشتوان و هەژاری، چاوپۆشی لە خۆریکخستنەوەی کادرەکانی بەعس و جەیش و موخابەرات و ئەمن هەروەها موقتەدا و جەیشی مەهدی، بەرەڵاکردنی سنورەکان، چاکنەکردنی کارەبا، چاکنەکردنی تەلەفۆن، نەبونی دەزگای راگەیاندنی سەرکەوتو بۆ بەرپەرچدانەوەی قەناتە دوژمنەکان، نەبونی فرۆکەخانە، فراندنی بێگانە... ئەمانە هەموی کەڵەکە بون، سەرباری ئەمانەش دەستێوەردانی دەوڵەتانی دراوسێ.

بە کورتی عیراق تا ئێستا نەك نەبوە بە نمونەیەکی باشی دیمۆکراسی و سیستەمی سیاسی و ئابوری نمونەیی، بەڵکو کەس بەخیلی پێ نابا.

دوەم، مەغروری کاربەدەستانی ئەمەریکی و گوێ نەگرتنیان لە پێشنیار و بیروبۆچونەکانی سەرکردەکانی موعارەزەی عیراقی دەربارەی دامەزراندنەوە و جۆری بەرێوەبردنی داوودەزگاکانی دەوڵەتی عیراق و جۆری رەفتارکردن لە گەڵ هێزە سیاسی و کۆمەڵایەتی‌یەکان...

حاڵی حازر عیراق بەرەو ئاژاوە و نائارامی‌یەکی زۆرتر ئەڕوا، بە زەحمەتی ئەبینم ئەمەریکا بتوانێ بەمنزیکانە کۆنترۆڵی وەزعەکەی پێ بکرێ. بەڵام روداوەکانی ئەم دوایی‌یە: بەزموورەزمی موقتەدا و شەڕوشۆڕی فەلوجە و ناو سێگۆشەی سوننی، ئەمەریکا ناچار ئەکا بە حسابەکانی‌دا بچێتەوە، بە تایبەتی چونکە بوش لە بەردەم هەڵبژاردن دایە.

×

فراندنی بێگانە جگە لەوەی ئەبێتە هۆی کشانەوەی کۆمپانیا و داوودەزگا بێگانەکان، پێم وایە ئەبێتە هۆی کەمبونەوەی هاتوچۆی قافڵەی خۆراك و سوتەمەنی و کەلوپەلی پێویست و گرانبونی، ئەوەش تەنگوچەڵەمەی ژیانی خەڵك قوڵتر ئەکا.

ئێمە چی بکەین؟

یەکەم، پێم وایە یەکێتی هەڵوێست و یەکێتی دەنگی کورد لە مجلس الحکم و لە بەردەم ئەمەریکادا، لەم کاتەدا، لە هەمو کاتێکی تر پێویستترە.

دوەم، نابێ دەسبەرداری پێشمەرگە ببین، لەم هەلومەرجە ئاڵۆزاوەی عیراق دا کە نازانرێ دوارۆژ چۆن ئەبێ، مانی پێشمەرگە و باش رێکخستن و راگرتنی بۆ پاراستنی گەلەکەمان لە هەر روداوێکی چاوەڕێ نەکراو، شتێکی زۆر زەروری‌یە.

سێیەم، چەندی بتوانین خۆمان دور رابگرین لە تێکەڵ بونی شەڕ دژی سوننە و شەڕ دژی شیعە، خۆمان نەکەین بە تەرەف لە گەڵ هیچ لایەك.

×

چوارەم، ئەگەر بتوانین کاك مەسعود ئیقناع بکەین لە کوردستان هەڵبژاردن بکەین پێش ئەوەی هەڵبژاردنی گشتی لە عیراق دا بکرێ، لەم کاتەدا کە هەمو عیراق

شێواوە ئێمە بتوانین هەڵبژاردنێکی دیموکراتی و هێمن ئەنجام بدەین، سەرنجی میللەتی عیراق و ناوچەکە و هەمو دنیا بۆ تەجروبەی کوردی رائەکێشین و، لە بەر ئەوەی لە ژێرچاودێری هاوپەیمانان و نەتەوە یەکگرتوەکان و جامیعەی عەرەبی و مەجلیسی حوکم دا ئەبێ، ئەوە ئەبێتە جۆرێ لە دانپیانانی سیاسی و قانونی هەمو ئەو لایەنانە بە قەوارەی سیاسی کوردا، پاشان بە ئاسانی ناتوانن لێی پاشگەز ببنەوە.

بۆ ئەوەی هیچ لایەکیش گومان نەکا لاکەی تر پیلانی لێ ئەگێرێ، ئەتوانین لەمەش دا پێرەوی سەرەتای (تەوافوق) بکەین:

١. (لیستی پێکهاتنی نیشتمانی: قائمە الوحدە الوطنیە) واتە لیستێکی هاوبەشی یەکێتی و پارتی و لایەن و کەسایەتی بێلایەن ئامادە بکەین و، بە لیستێکی یەکگرتوەوە بچینە هەڵبژاردنەوە، یان..

٢. پێشەکی (پەیمانی شەرەف) ئیمزا بکەین کە هەر لایەك بە جیا بچێتە هەڵبژاردنەوە، ئەنجامەکەی هەرچۆنێ بێ هەمو لایەك حورمەتی بگرن، بە پێی ئەو نیسبەتانەی لە هەڵبژاردن دا بە دەسیان هێناوە، پێکەوە حکومەتێکی ئیئتیلافی واتە (حکومەتی پێکهاتنی نیشتمانی: حکومە الوحدە الوطنیە) دابمەزرێنن.

×

ئەگەر لە پێش هەڵبژاردنی گشتی عیراق دا کورد بتوانێ ئەوە بکا دڵنیام ئەبێتە جێگەی رێزلێنانی هەمو دنیا.

×

ئەگەر پشێوی لە عیراق دا زۆرتر بو، ئەگەر بەرەو حەربی ئەهلی چو لە هەر جۆرێکی: شیعە – شیعە، سونئە – شیعە، عەرەب – کورد، عەرەب و تورکومان – کورد، لە گەڵ ئەمەریکییەکان قسە بکەین سنوری دەسەڵاتی هەرێم ببەینە سەر جەبەل حەمرین، ئیدارەی ناوچە کوردنشینەکانی کەرکوك، توزخورماتو، خانەقین، مەندەلی، مەخمور، شەنگار بەرەو روی ئیدارە هەڵبژێردراوەکەی هەرێمی کوردستان بکەنەوە، بەرامبەر بەوەی:

لەو ناوچانەدا ئاسایش تەئمین ئەکەین و،
لە کوردستان دا (القاعدە الامنە) بۆ ئەمەریکا تەئمین ئەکەین و،
مافی نەتەوە و دین و مەزەبە جیاوازەکانی ناوچەکە تەئمین ئەکەین و،
هەڵبژاردنی دیموکراتی و ئازاد لەو ناوچانەدا ئەکەین.

×

وەکو ئەڵێن بەمنزیکانە ٣٥٠٠ سەربازی کۆری دێنە کوردستان. ئەمەریکا داوایان لێ کرد بون لە کەرکوك جێگیر ببن، بەڵام لە بەر نائەمینی کەرکوك بەوێ رازی نەبون، ئەمەریکییەکان پێشنیاریان بۆ کردون لە سلێمانی و هەولێر جێگیر ببن. دیارە بونی ئەوانە لە عیراق بۆ پشتیوانی سیاسی ئەمەریکا و بوش باشە، ئەگەر بە ژمارە کەم و بە چۆنایەتی وەکو هێزی یابانیەکانی سەماوە بونایە بۆ ئێمەش باش بو، بەڵام وەکو دەرئەکەوێ بە ژمارە زۆرن و بە زۆری عەسکەرییین لە بەر ئەوە بە تەقدیری من ئاسایشی ناوچەکەی ئێمەش تێك ئەچێ، چونکە ئەوانە لە ژیانی خەڵك و هاتوچۆکردنیان دا وەکو هێزەکانی تری هاوپەیمانان تەدەخول ئەکەن و، خۆیان بە حاکمی وڵاتەکە دائەنێن، خەڵکیش رد فعلی خراپی ئەبێ. لەو روەوە ئەگەر قسە لە

گەڵ کاربەدەستانی ئەمەریکی بکرێ بۆ ئەوەی ناوچەکانی ئێمەش بە دەردی شوێنەکانی تری عیراق نەچێ.

×

ئەو شتانەی پێوەندی بە خۆمەوە هەیە:

١. بۆ ئەندامەتی مجلس الحكم و هەر دەزگایەکی تری عیراقی، لە پێشەوە زۆر سپاسی ئەو بڕوایە ئەکەم کە بە منتان هەیە، بەڵام خۆم حەزم لێ نیە، ڕەنگە لە من باشتر ئەم کەسانە بن کە خۆتان ئەتوانن لێیان هەڵبژێرن: د بەرهەم سالح (ئەگەر نەکرێ بە سەفیر)، د کەمال فوئاد، بەکر فەتاح، ئەحمەد بامەڕنی (ئەگەر نەکرێ بە سەفیر)، لە ژنان: ئالا تالەبانی، کافیە سولەیمان، کوێستان عەبدوڵا (نازانم عەرەبی ئەزانێ یا نە).

عادل، لە بەر ئەوەی هەم شیعەیە و هەم فەیلییە، زۆر باشە ئەندام بێ بەڵام ئەبێ ئامۆژگاری بکرێ زۆر قسە نەکا بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن.

٢. من کە لە بەغداد نەبم پێویستیم بە هیچ خانویەك نیە، ئەگەر جاروبار هاتم بۆ بەغداد بێگومان لای ئێوە جێم ئەبێتەوە. خانوەکەی ناو قادسیە بە کێ ئەدەن خۆتان خاوەنین، خانوەکەی تر کاتی خۆی لە مجلس الحكم بە هۆی نەصیر چادرچییەوە ویستم لە وەزارەتی مالیە بە قانونی بە کرێی بگرم بۆ ئەوەی وەکو خانویەکی ئیحتیات هەبێ بۆ خۆم یان بۆ میوان، بەڵام جێ بە جێ نەبو. خۆتان چی لێ ئەکەن ئەویش خۆتان خاوەنین.

لە گەڵ ڕێز و خۆشەویستی بێ پایانی

١٥ ی ٤ ی ٢٠٠٤

یەکێتی ی نیشتمانی ی کوردستان
سکرتێری گشتی
الاتحاد الوطني الكردستاني
الامين العام

برای خۆشەویستم کاکە نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادمانی و سەلامەتی و سەرکەوتنتانم داوایە.
سوپاس بۆ نامەکەتان و بۆ لوتفەکەشت. ئەمەش دەڵێم:

١- ئەوەندە ڕاستە من لە قەڵەم ڕا دەدیت، بەشتە ئەستوور بە شێوازی دەربڕینی م
هەرتەمەنناتان پێیم دڵنیا بوونتانە لە پەروەردەو دەستووری هەمووتان، هەڵام هەندێ
بڕیار بەرەو هەر سەر [illegible] تەناشە. کە ئەندامی [illegible] بەڵام ئەوەندە
پێیم باشە ئەو زانینی ڕێگەی و بۆ [illegible] کالەت بوو.

٢- من لێرە لەگەڵ کاکە مسعود نێوانمان زۆر باشە. زۆر [illegible] مشوورە
لەمانە دەکەم لە بەغدا. هەروەها [illegible] لەگەڵ دەدەم لەسەر هەموو
هەرسێ لە گرنگە کانی تر

کاکە نێچیرڤان

لێرە هەوڵم دا، کە نێوانی هەردوو هێزی شیعی خۆش کەین لەگەڵ دەعوە + حزبی ئیسلامی
و مەجلیس و هاوپەیمانی لەوانەیکی خۆش بکەم. هەروەها لەگەڵ چەند حزبێکی
کەمی بچووکە بچیش، هەروەها لەگەڵ مجلس اعیان سەرۆکی تێکۆشەر
لەگەڵ بەڕێز دوکتۆر ئیبراهیم دە ستایشی کوردانی ئێوەی کردووە. زۆریشی مەبەست بوو
لێم لە ١) هەڵوێستەکانی عێراقییە ٢) دیفاعی لێی لە مەجلیس لە بەرامبەر
هەڵەکانی شیعەکان دا کە هەمدیسان بۆ گیرابوو.
پێی وایە کە دەوڵی حکومییەکان بە هاوکاری مەجلیسی حوکم و CPA و
UN دابنرێت لە سەرەتای مانگی حوزەیران دا.
وا ئێستاش دەنگێکی نارەزایی بۆ خاوکردنەوەی [illegible] ناوشیعە.
دیارە لە ئەنجامی شەڕی شیعە لەگەڵ شیعە دەترسن. هەروەها نیگەرانی
ئەوەن کە ئەمریکا زۆر بلاکەوە، زیانی شەوە لەشکری عێراقی سوتێنەوەدانی
دیکتاتۆریەت ئەناشەت زیانێنەوەی [illegible] بە جۆرێکی تری!

خۆشحاڵم بەڕێز لە سەفەرێکی بەرپێکادە کەوتوو. داوام لە خزمانت کردووە بۆ
ڕێکخستن لە پایتەختی پێشکەش کردیان.

خۆشحاڵم بە ئەوان سەردانێکی بە پیلەم ئەدوو سا
بە ئیرادەت بەسەرلێ عەقڵی کانتان دەرچوو ٥٠ ساڵی دەدەین

هەر سەربەرز بی
برات لە کوردستان
مام جەلال
جەلال

١٦/٤/٢٠٠٤

لاپەرەی ١ ی ئەم نامەیەمان بە دەستوخەت لەبەر دەست نەبو، تەنها چاپەکەیمان لەبەردەستا بوە)

پارتی دیموکراتی کوردستان

سەرۆک

برای بەرێزمان جەنابی مام جلال ٢٠٠٥/٢/١

سلاوێکی گەرم

بەهیوای خۆشیتانم و داوای تەندروستی و سەرکەوتنتان بۆ دەکەم.

دوای ئەنجامدانی هەرسێ هەڵبژاردن لە رۆژی ١/٣٠ بەشێوەیکی گشتی پێمان وایە پرۆسەکە زۆر باش بوو و کۆتایی هێنان بوو بە سیستەمی دیکتاتۆری لە عێراق و دانانی بناغەی دامەزراندنی عێراقێکی تازەیە، عێراقی فیدراڵی دیموکراتی فرە حیزبی، جارێکی تریش گەلی کورستان ئیسپاتی کرد کە دیموکراتخوازە .

بۆ باسکردنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن و هەنگاوەکانی داهاتوومان وەک بە بروسکەش ئاگاداری جەنابتم کرد پێم باشبوو هەڤاڵان د. رۆژ و هشیار بینە خزمەتتان بۆ ئەو مەبەستە، هیوادارم رەئی و بۆچونەکانی جەنابتان بزانین.

لەم دەرفەتە دەمەوێ چەند تیبینیەکی خۆم عەرزتان بکەم .

١. بە شێوەیکی گشتی هەڵبژاردنەکە سەرکەوتن بوو بۆ گەلەکەمان و شکستێکی گەورە بوو بۆ تیرۆریستان و دکتاتۆرەکان.

٢. بەشداریکردنی گەرمی گەلی کوردستان نیشانەیەکی تری زۆر ایجابی بوو.

٣. زۆر چاکمان کرد بۆ لیستی پەرلەمانی عێراق و پەرلەمانی کوردستان بە لیستی هاوبەش دابەزین.

٤. دەبێ ئەو یەک هەڵوێستیە و هاوکاریە پەرەی پی بدەین بۆ هەنگاوەکانی داهاتومان.

ئەمانەی سەرەوە خاڵی ئیجابی بوون و ئێستا دێمە سەرخاڵە سلبیکان بە نسبەت هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا.

١) تا رۆژی هەڵبژاردن من نەمدەزانی صندوقەکانی دەنگدان چاودێری بیانی لە سەر نیە.

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الحزب الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

٢- دیسان لە هندێک شوێن گرژی لە نێوان برادەرانی پارتی و ینک دروست بووە.

٣- لەسەر صندوقەکان رێگە نەدراوە ئەوانەی نەخوێندەوار بە کەسی خۆیان رەئی خۆیان بنوسن بەلکو کادرەکانی سەر صندوق بە کەیفی خۆیان نووسیویانە و خۆیان و بەختی خۆیان !

٤- دیسان هەندێک (جەنەرالاتی جەنگ) هەولیاندا کێشەکان گەورە بکەن و بۆ حزبایەتیەکی تەسک و دەرفەتێکی وا مێژوویی لە دەست کورد بدەن.

٥- شکایەتی یەکجار زۆر لەسەر رەفتاری برادەرانی ینک پێمان گەیشتووە و بێ گومان رەنگە هەمان شکایەت لەسەر پارتیش بەدەست جەنابت گەیشتبێ.

٦- هەندێک خروقات یەکجار زۆر زەقن و پینە ناکرێن وەک ژمارەی زیادی دەنگ کە بە دەها هەزار زیاترە لەوەی کە تۆمار کراوەو معلوم بووە پێشتر ئەو شوێنە ژمارەی دەنگدەری چەندە.

بۆ ئەوەی ئەم دەرفەتە لە دەست کورد نەچێت و بەهانە نەدەینە دەست خەلکیتر سبەی طعن لە دەنگی کورد بۆ پەرلەمانی عێراق بدەن. پێم باش نیە ئەوەی پارێزگاکان بکەینە مشکلە بەلام ناشکرێت ئەو تەزویرە زۆرانەی کراون لە هەرلایەک قبول بکرێن و ئەمانە بینە ئەساس بۆ ئایندە.

بۆیە پێم باشە لیژنەیەک لێکۆلینەوە لەو تەزویرانە بکات کە ژمارەی دەنگدەر زیاد کراوەو بۆ ئایندە نەبێتە ئەساس.

تفاصیلیتریش هەیە هەڤالان عەرزتان دەکەن.

لە کۆتاییدا ئومێدەوارم جەنابیشت بە شارەزایی خۆت باش بیری لێ بکەیەوە و هەول بدەین ئەنجامەکە هەر چیەک بێت لە بەرژەوەندی کورد و کوردستان تەواو بێ.

لەگەل رێز و سلاوی گەرمم.

براتان

مسعود بارزانی

٢٠٠٥/٢/١

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الپارتي الديمقراطي الكوردستاني
الرئيس

برای بەڕێز جەنابی مام جەلال پێشکەشە

سڵاوێکی گەرم .

بە هیوای خۆشیتانم و ئومێدەوارم تەندروستیتان باش بێت .
زۆر سوپاس بۆ نامەکەتان و چاوم بە کاک فخری کەوت ،
و منیش هاوبیرم لەگەڵ جەنابت کە یەکێتی هەڵوێست و ریزی
کوردایەتی بەگشتی وەک پارتی و یەکێتی بەتایبەتی زۆر پێویستە
لەم قۆناغە ناسک و گرنگەدا .

وەهەر لە ڕوانگەی هەستکردن بە مسئولیەتی مێژوویی دەمەوێ
بیرو بۆچوونەکانی خۆم برایانە و بە ئیستیڵاوی بۆ جەنابتان بنوسم .

ئەمە چوار ساڵە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان تەواو بووە
وتا ئێستا پەرلەمان دانەنیشتووە ، کە بەداخەوە رەنگدانەوەیەکی
جوانی نەبووە ، و پێگەرانەکی زۆریشی دروست کردووە ، و پرسیارێکی
زۆر هەیە هەم لە خەڵکی کوردستان وەهەم لە دۆستەکانمان بۆ
تا ئێستا پەرلەمان کۆنە بۆتەوە .

پێم وایە رێکەوتنی نێوان هەردوکمان لە ١/١٢/٢٠٠٤
هەنگاوێکی مسئولانە بو ولە خزمەتی دوزی گەلەکەمانا بو ، وهەر
ئەوە بوکە سێ رێکەوتنی گەورەمان بەدەست هێنا چ لە پەرلەمانی
فیدرالیدا چ لە پەرلەمانی کوردستاندا . وە سەرنگی کورد بە دوورکەوت
پێویست ناکات بچمەوە ناو تفاصیلی رێکەوتنی ١/١٢/٢٠٠٤
بەڵام بە شی بە حاڵی خۆم ، دەموێت جەوێکی تازە دروست
ببێ لە کوردستان ، و برینەکانی شەڕی خوکوژی سارێژ بکرێن ،
و برایەکی بە هێز دروست ببێت لە نێوان هەردوولادا .

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الپارتي الديمقراطي الكوردستاني
الرئيس

وهەر بەو مەبەستە داکۆکیمان کرد کە دەبێ جەنابتان ئەو پۆستە سیاسییەی بەر کورد دەکەوێت لە بەغدا وەری بگرن، ئەمما بە راشکاوی تەصەورم نەدەکرد لە سەر سەرۆکی هەرێم برادەرانی یەکێتی ئەم هەموو هێنان وبردنە بکەن، کە بەراستی تامی تێدا نەماوە.

ئەمە مەسەلەیەکی شەخصی نیە، بەڵکو دەرفەتە بۆ ئەوەی کورد مؤسسات دروست بکەین وخۆمان لە حزبایەتی تەسک رزگار بکەین. جەنابیشتان دەزانن من داوای هیچ پۆستێکم نەکردووە ومەرجیشم بۆ قبوڵ کردنی سەرۆکی هەرێم ئەوە بووە کە ئەگەر خزمەتی یەکێتی هەڵوێست وریزی پارتی ویەکێتی پێشتیان وکوردایەتی بەگشتی بکات بەشکوم قبوڵی بکەم ئەگەر نە نامەوێت. ودوای ئەوەی کە زۆر ئیصرار کرا وهەندێک لە برادەرانی هەردوولامان کە هاتنە وئیصراریان کرد و وایان پیشاندا کە دروستە مەبەست خزمەتی ئەو مەرحەلەیە کە لە سەرەتا ئاماژەم پێ کردووە ولەهەر لایەکی زەمینە لەبارە. دوای ئەم هەموو تاکیدانە منیش موافقەتم پیشاندا.

دوای ئەوەی هەردوو م.س دانیشتن بۆ هەنگاوی عەمەلی برایانی ی.ن.ک هەندێک بابەتی زۆر سەیریان هێنایە پێش کە هەمووی کۆسپی سەیر بوون. ولەوەش سەیرتر قسەیەک وا دەکرا ئەگەر سەرۆکی هەرێم پارتی بێت سەرۆکی وەزیرانی هەرێمیش هەر پارتی بێت ئەدی یەکێتی چی بەسەر دێت.

برای بەڕێز:

بەراستی لە جەنابت ناشیرینە من بەو تەصەوراتەی برایانی یەکێتی زۆر ناڕەحەت وناهومێد بووم. دروستە من دەمویست لەو گریمانە دەرباز ببین، بەلام دیارە هێشتا هەندێک ماون هەر

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

البارتي الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

٣

لەناو ئەو گرێچانەدا دەژین، وە هێشتا بنەتەکان پاک نەبونەتەوە، و دیارە هێشتا هەلومەرج لەبار نیە وە بۆ ئەوەی کەس مەسەلەی سەرۆکی هەرێم نەکاتە بەهانە وەکو سیاسەتێکی وا بکاتە سەر ڕێگا کە زیان لە دۆزی گەلەکەمان بدات، من برایانە بە جەنابت ڕادەگەیەنم من ئەصلاً حەزم نەکردووە ببمە سەرۆک کۆمار لە بەغدا نە سەرۆکی هەرێم، وە من ئامادە نیم سەرۆکایەتی هەرێم قبوڵ بکەم لە ئەنجامی صەفقەیەک لە نێوان پارتی و یەکێتی. من وامزانی تفاهم کراوە و دوای ئەم هێنان و بردنە چ شتێکی تێدا نەماوە، وە با مەسەلەی سەرۆکی هەرێم دوا بخرێت و نەبێتە کوسپ. وە ئەگەر بە هەڵبژاردنی ڕاستەوخۆ بوو باشە ئەگەر بە صەفقە بوو پێویست ناکات. با هەموو گەلی کوردستان دەنگی خۆی بدات نەک تەنها دوو حزب.

وە بۆ ئەوەی ئەم دەرفەتە لە دەست کورد نەچێت وە هێشتا زۆر بابەتی سەرەکی ماون وەک ((دەستوری دائم، فیدرالی، کەرکوک، خانەقین و مەندەلی، مخمور و شێخان، شنگار و زمار)) یەکلا نەکراونەتەوە، وە ناشکرێ ئەگەر تەبا و برا نەبین. وە هیچ تێکچونێ و بەینی دەوێت، وە ئەگەر یەکریزی خۆمان نەپارێزین نە ئەو بابەتانە جێبەجێ دەبن نە دەستکەوتی ئێستاشمان دەمێنێ. بۆیە من داوا لە جەنابت دەکەم پشتگیری پێشنیاری من بکەی:

١- با پەرلەمان کۆ ببێتەوە. سەرۆکی بۆ خۆی هەڵبژێرێت.
٢- مەسەلەی سەرۆکی هەرێم تأجیل بکرێت.
٣- هەروەک جاری پێشتر هەردوو ئیدارە یەکبگرن و حکومەتێکی موحەد بۆ هەرێم دابمەزرێت.
٤- ئەگەر زەمینە جارێ لەبار نەبێت بۆ یەکگرتنی هەردوو ئیدارە با تەنسیقێکی تەواو لە نێوانیاندا هەبێت.

پارتی دیموکراتی کوردستان
سەرۆک

الحزب الديمقراطي الكردستاني
الرئيس

٤

٥- لە بنەمادا یەک هەڵوێستمان هەبێت و وەک یەک تەمبێش بکەن وە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نەدرێت کەسی یاری بەو هەڵوێستە بکات.
وە هەمان هاوکاری و تەنسیقە لە کوردستان بە هێزتر بێت.

٦- بە هەردووکمان هەوڵە زیاتر بدەین ئەو گری نەفسیانەی لای هەندێک کەسی هەن نەهێڵین، وە هەوڵی پتر لە براێتی و خۆشەویستی دروست بکەین لە ناو قیادە و قواعدی پارتی و یەکێتی. چونکە بە ڕاشکاوی دیارە هێشتا ئەو جۆرە دروست نەبووە. وە تا ئەو جۆرە دروست نەبێت فایدەی نیە.

ئەوا کاک خۆزی دەگەڕێتەوە بۆلاتان وە هەروەها ئازاد بەرواری و محمود ئەندامانی م.س دێنە خزمەتتان وئەم نامەیە دێنن. بۆ ئەوەی ئەگەر هیچ خاڵێک پێویستی بە ڕوونکردنەوەی زیاتر هەبێت عەرزتان بکەن.

لە کۆتاییدا جارێکی تریش دووپات دەکەمەوە سەر براێتی و هاوکاری نێوانمان و نابێ ڕێگە بە هیچ کەسێک بدەین وە زەرەکمان لێ تێک بدات. وە ئومێدەوارم بە هەردووکمان سەرکەوتو بین لە دروست کردنی جۆری براێتی و بڕوا لە نێوان پارتی و یەکێتیدا.

بێتر خۆشیتان ئاواتمانە
لەگەڵ ڕێزماندا.

براتان
مسعود بارزانی

٢٠٠٥/٥/٢٥

بۆ گیانی کاکە نەوشیروانی خۆشەویست

سڵاوێکی گەرم

شاد و [illegible] دەوایە .

چەند خاڵێکی گرنگ هەبوو بە پێویستم زانی ئاگادارتان بکەمەوە .

١- دوای گفتوگۆ لەگەڵ وەزیرە کوردەکان هەردووکیان بڕیاریاندا (رەزامەندی) پەڵ
بەپێی (الجعفری) . دەستبەجێ [illegible] دووانەکە بۆتان دەنێرم .
[illegible] دیکە پێویستە [illegible] بە باشترکردنی [illegible] کردووە . [illegible]
هیچی [illegible] ، بەڵام هەشتا [illegible] نییە کە بەلینەکانی
خۆی جێبەجێ دەکات .

٢- [illegible] چەند راستییەکمان بۆ دەرکەوتووە کە حکومەت
[illegible] ١٩٩٦ و [illegible] نییە بەڵکو سەرکردایەتی و سەرۆکی
[illegible] نیشتمانیش . [illegible] حکومەت [illegible] . وە پێکەوە
سیاسەتێکی [illegible] تایبەت [illegible]
[illegible] دەکەن . [illegible] بە جیا جیا کردنیان .

٣- بۆ دانیشتنی دەستوور ، لەگەڵ [illegible] پێکهاتووین کە [illegible]
[illegible] ی.ن.ک و پارتی و مەجلیسی [illegible]
لەسەر [illegible] دەستوور [illegible]
بۆ [illegible] پێیەنە [illegible] دەستوور
[illegible] .

٤- [illegible] لەگەڵ شیعە [illegible] زۆر [illegible] ، بەڵام لەگەڵ
[illegible] دەبێت لەسەر [illegible] !
[illegible] ٤ [illegible] .

٥- [illegible] شیعەدا [illegible] تازە هاتوونەتە کایەوە ، کە [illegible]

یەکیان دەڵێ دەبێ هەموو ماڵیەکان بۆ هەرێم ببێت ئەوە بەشی مەرکەزی لێ بدات.
دووەمیان دەڵێ هەموو (مەنابع)ی نەفتەکانیش دەبێ بەدەستی هەرێمەوە ببێت
هەرێم بەشی مەرکەزی لێ بدات.

٦- ئەمریکییەکان و ئینگلیزەکان زۆر هەوڵ دەدەن لە مەسەلەی دەستوور
لەگەڵ خۆیدا تەواو بکرێت. شیعەکانیش دەڵێن ئەوە دەکرێ.

٧- مەجلیس داوا دەکات لەگەڵ یەکێتی و پارتی (تحالفێکی) ستراتیژی
ئیمزا بکرێت بۆ ئەوەی لە کۆششی دەستووردا بەتایبەتی هاوکاری بکەن.
پێیان وایە لەگەڵ کورد بە هاوبەشی دەکرێت: چونکە دەڵێن لە داهاتوودا
دەنگی زیاتر دەهێنین.

٨- ناڕەزایی لە د. جەعفەری زۆرە: هەرسێ گروپ دژی جەعفەرین، تاکو (سەدرییەکان)
ئینجا حزبی فەزیلە کورد - لەناو مەجلیسیش ناڕەزایی لە دژی زۆر زیادە.

کاکە نەوە
هیوادارم بیروڕای خۆتم بۆ بنێریت.

دەربارەی حکومەتیش من پێم باش نییە لەسەر (پشکی کابینەکە) و
(حیصەکانمان) خۆمان ماندوو بکەین. لایەنگری داناکی کەسانی
شایستە، نوێ، بەشەرەفن، ئەوانە (بەشداربن) و ئەوانەی
تۆمەتی دەستپیسیان لەسەرە دوور بخرێنەوە.
کەسی شایستە لەشوێنی شایستە، نەک دڵدانەوە و خاتر ڕاگرتن و
کێشەلێهاتن وەهتد.

شتی هەستیاری دڵوایە
وەهەر خەباتو بۆ ئازادی کوردستان
مام جەلال

2005/6/17

برای خۆشەویستم کاکە نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

شادی و خۆشیتانم داوایە.

ئەو ڕۆژەی کە باسی داناتی پاڵێوراوانی هەڵبژاردنمان کرد
دەربارەی کاک د. فوئاد و ڕەئیسیشت وا بوو بیهێنینەوە
بۆ کارگێڕی م.س لە جیاتی سەید عومەر. ئێمەش پێمان
باش بوو. جا بۆیە و بۆ ئەوەی ڕەوتی (چاکسازی
(وەک سیاسەتێک لە شوێنی شایستەدا) گەشە بکات
پێویستی دەکات لە کۆڕو دانیشتنێکی تایبەتیتان دا
هەموولایان لەسەر ڕێک بکەوێت، بەتایبەتی لەسەر
کاک د. فوئاد دەرهاویشتەی سەرکردایەتی.
جا هیوادارم (وەختێکی دابنێن بۆ ئەمە
بەڕاشکاوی دڵی خۆمان بۆ یەکتر بکەینەوە و
برایەتی دێرین و هاوکاریەتی خۆمان پەرەپێدەین
جاری جاران، بەڵام بەڕاستی و لەسەر ساغی. من پێم باشە
بەیانی سەعات ② لە. ئێرە لەگەڵ بڕێک بۆ
قەڵاچوالان بێت

برای دڵسۆزتان

مام جەلال

٢٢/١٠/٢٠٠٥

گەورەی بەڕێز مام جەلال
سکرتێری گشتی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ٢٠٠٦/٤/٦
هەڤالانی بەڕێزی سلێمانی
مەکتەبی سیاسی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان

پاش سلاو و رێز
لە دوای ئەوەی لە ٢٠٠٤/١٠/١٥ دا بە هاوبەشی لە گەڵ چەند ئەندامێکی مەکتەبی سیاسی یادداشتێکمان پێشکەش بە سکرتێری گشتی کرد و، بە رونی و دیاریکراوی هەلومەرجی ناوخۆی یەکێتیمان باس کرد بو، لە گەڵ سکرتێری گشتی پاش چەندین کۆبونەوە و گفتوگۆ گەیشتینە تێگەیشتنێ کە:

١. چاکسازی لە یەکێتی و حکومەتدا بکرێ.

٢. سکرتێری گشتی خۆی سەرکردایەتی پرۆسەی چاکسازی بکا و، مەکتەبی سیاسی لەوەدا هاوکاری بن.

٣. مەکتەبی سیاسی کارا بکرێ و سەرپەرشتی کارەکانی مەکتەبەکانی یەکێتی و وەزارەتەکانی حکومەت بکا تا حکومەت یەک ئەگرێتەوە و پەرلەمانی کوردستان کارا ئەکرێتەوە.

پاش ئەوە من بە دڵێکی پڕ لە هیواوە دوای سالانێ دابڕان لە مەکتەبی سیاسی بە گەرمی کەوتمەوە کار و بەشداری کۆڕ و کۆبونەوەکانم کرد. کەچی پاش ماوەیەک بۆم دەرکەوت لە باتی ئەوەی خەریکی جێبەجێ کردنی ناوەرۆکی یادداشتەکە بن و پرۆسەکە بەردەوام بە هەنگاوی رێکوپێک لە هەمو بوارە حیزبی و حکومەتیەکاندا بۆ پێشەوە بچێ لە شوێنی خۆیدا چەقیوە:

لە لایەکەوە سکرتێری گشتی کەوتە هەوڵدانی «ئیحتیوا» ی جولانەوەکە و هەڵوەشاندن و لە یەک ترازاندنی.

لە لایەکی ترەوە هەندێ لە سەرانی جولانەوەکە دەستیان لە مەسەلەکە هەڵگرت. جولانەوەکە خەوێنرا.

ئەمڕۆ نارەزایی لە ناو کۆمەلانی خەڵکدا، لە پێشەوەیان، لە ناو ریزەکانی یەکێتیدا، بە جۆرێکی کوشندە تەنیوەتەوە کە بە ئاشکرا دژی ئەم دیاردانە

ئەدوێن:

- جیاوازی‌یەکی گەورە هەیە لە بەرزی ئاستی ژیان و دەسکەوت و ئیمتیازاتی ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی و وەزیرەکان و ئەندامانی پارلەمان... لە چاو نزمی ئاستی ژیانی کادرەکانی یەکێتی و هاولاتی‌یان دا.

- هەندێ کەسی کاربەدەست لە حکومەت و یەکێتی‌دا، کە پێشتر نەدار و هەژار بون، لە پڕ دەوڵەمەن بون بێ ئەوەی هیچ دەزگایەک هیچ لێکۆڵینەوەیەکی لە گەڵ کردبن، یا لە کەسێکیانی پرسیبێتەوە.

- خۆخۆیی، خزمایەتی، واسیتە، مەحسوبیەتی حیزبی و دەستەگەریی بونەتە هۆی سەرەکی دامەزراندن لە وەزیفە بەرزەکانا، لە دابەشکردنی پارە، زەوی نیشتەجێ بون و کشتوکاڵ و ئۆتۆمۆبیل و لە سەفەری دەرەوەدا.

- داهات و دەرامەتی حکومەت و حیزب لە تاریکی تەواودایە. چەندە و چۆن سەرف ئەکرێ و بە کێ ئەدرێ. گرێبەستی چەند ملیۆنی چۆن بەم و ئەو ئەبەخشرێ؟

- بێدادی لە دابەشکردنی پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی حکومەت لە کەرتێکی خزمەتەوە بۆ کەرتێکی تر و، لە ناوچەیەکەوە بۆ ناوچەیەکی تر بێ لە بەرچاوگرتنی پێویستی ناوچەکان...

- سکرتێری گشتی ئەوەندەی بواری هەبوبێ دەستی خستوتە ناو هەمو کارەکانی یەکێتی و حکومەتەوە.

ئەمڕۆ پاش نزیکەی دو ساڵ کارکردن گەیشتومەتە ئەو باوەڕەی کە سکرتێری گشتی و زۆرینەی هەڤاڵانی مەکتەبی سیاسی باسی چاکسازی ئەکەن تەنیا بۆ هێمن کردنەوەی ناڕەزایی و دەمکوتکردنی خەڵک، بێ ئەوەی هیچ کردەوەیەکی راستەقینەی کاریگەری لە گەڵ بێ. بەمجۆرەی ئیستا ئەمساڵ و ساڵێکی تریش هەر هەمان قسە و درۆشم دوبارە ئەکەنەوە.

لەم دوایی‌یەدا ناڕەزایی لە کەلار، ئاکرێ، هەڵەبجە و بە جۆرێکی تر لە ناو شاری سلێمانی، رانیە، دوکان، تەکێ، چەمچەماڵ... دەربڕڕا، ناڕەزایی دژی گەندەڵی و بێدادی و، بە هەق یا بە ناهەق بەرامبەر چەند کەسێ کە لە لوتکەی دەسەلات دان، گەیشتوتە رادەیەکی ناشیرین. بۆ چارەسەرکردنی ئەم شەپۆلی

ناڕەزاییە من، هیچ هەوڵێکی «جدی» م نە لە سکرتێری گشتی و نە لە مەکتەبی سیاسی نەبینی و نابینم:

بۆ گۆڕینی سیستەمی کارکردنی حیزب و حکومەت.

بۆ گۆڕین یا لێپرسینەوەی ئەو کاربەدەستانە.

بۆیە من بەم نامەیە ئاگادارتان ئەکەم کە ئیتر لە کۆبوونەوەکانی مەکتەبی سیاسی و هیچ چالاکیەکتان‌دا بەشدار نابم و ئۆباڵی سیاسی هیچ بڕیارێکتان و هەنگاوێکتان هەڵناگرم، لەمرۆژە بە دواوە نە خۆم بە ئەندامی مەکتەبی سیاسی و نە خۆم بە هاوبەش ئەزانم لە کار و بڕیارەکانی داهاتوتان دا.

لە گەڵ ڕێزی

نەوشیروان مستەفا

٢١/٤/٢٠٠٦

هەڤاڵی دێرین و برای خۆشەویستم کاکە نەوشیروان بەڕێز

سڵاوێکی گەرم

[illegible] سەرکەوتنتانم [illegible].

زۆرم حەز دەکرد هاتبایت بۆ کۆبوونەوەکە. تاکو هەم [illegible] بەیەکەوە بە کۆمەڵ مەسەلەکانمان باس کردبا. بەڵام وادیارە تۆ [illegible] بووە. [illegible] نیگەرانیت کە [illegible] ئەوەیە کە من زۆر بەرانبەر [illegible] پێشنیارەکانی تۆم [illegible] بووم. ئەوە ڕاست بێت [illegible] بینم کە لەناو [illegible] وەک یەکێکی [illegible] من [illegible] بارزانیم [illegible] لێت بشارمەوە، ئەمەیە کە تۆ [illegible] لەسەر هەموومان [illegible] جیا جیا قسە دەکەیت، هەرچەندە [illegible] دەزانیت کە وا نەکەیت.

[illegible] ئەمە هۆیەکە لە هۆیەکانی [illegible] لە هەموو [illegible] بم. [illegible] لە ی.ن.ک [illegible] بەڵام [illegible] (کانگەریس)!!

[illegible] ڕەخنەی توندی [illegible] بێت بۆیە هەر [illegible] بێت و هەر [illegible] بۆ کەشی.

هەرچەندە [illegible] حەز دەکەم بزانیت من لە خۆشەویستی و ڕێزلێنانی [illegible] هیچ [illegible] نەگۆڕاوە [illegible] هەر [illegible]

[illegible] کاکە [illegible]

[illegible] مام جەلال

کۆماری عێراق
سەرۆکایەتی کۆمار
سەرۆک

بسم الله الرحمن الرحيم
Republic of Iraq

جمهورية العراق
رئاسة الجمهورية
الرئيس

هەڤاڵی دێرین و برای خۆشەویستم کاک نەوشیروانی بەڕێز

سڵاوێکی برایانەی گەرم

شادی و ساغی و سەلامەتیتانم داوایە.
ئەم نامەیەتان بە خەتی خۆم بۆ دەنووسم، بۆ ئەوەی بە بەڵگە بمێنێت
لەسەر ناوەڕۆکەکەی.

من و تۆ هەڤاڵی دێرین و هاوخەباتی پتر لە چل و شەش ساڵین.
لە نیهایەتی شەستەکانەوە لە نزیک هاوخەبات و هاوکار بووینە.
پێم وایە بە شێوەیەکی ڕاست و ڕەوا شیا.
لە دەستپێکی دامەزراندنی (ی.ن.ک) یشەوە هەتا نزیکی
تەواوبوونی شۆڕشەکە هاوبیر و هاوکار و هاوهەڵوێست بووینە.
بەڵام پاشان ڕاپەڕین ڕووی دا ئینجا خەباتی شار و ئاشکرا.
لەو ماوەیەدا ئەو هاوخەباتی و هاوبیری و هەماهەنگییەی
جاران لە بەینمان دا نەما بوو. من جاری هەر و هۆکاری ئازادی دێنم
ئەوەندە دەڵێم لە کۆنگرەی یەکەم بۆ یەکەمین جار من ڕووبەڕووی هەڵوێستی
تۆ و د. فوئاد و هەندێ هەڤاڵی تر بوومە کە دەتانویست پەڕوباڵی مام جەلال
بکەن و لە جێگەیەکی دیاریکراودا بیهێڵنەوە. من ڕازی نەبووم
و ئەم کرد بە مووشکیلە. پاشان خۆت و فوئادیش هاتن لە سەرکردایەتی
داوای دەسەڵاتتان بۆ مام جەلال کردەوە، و وەرتان گرتەوە تا کو کارەکان
ئەنجام بدرێن - پاشان ئەو چەندین ڕووداو هاتنە پێش، زۆر جار
وا دەبوو کە ناڕازی دەبوویت دەچوویتە لەندەن و دادەنیشتی
من بووم ئەو کەسەی بەدواتادا دەهاتم و هەوڵم دەدا بتهێنمەوە ماڵەکە.

واتە من هەرگیز نەمستم لە برایەتی و هاوخەباتی تۆ هەڵبگرتووە، تەنانەت شدوای ئەوەی هەموو ساڵ و هاوخەباتی تۆ زاڵ بوون بەسەر ئەو هەموو گیروگرفتی ناکۆکی و دووبەرەکی و تە نانەت ئەگەر لە کۆبونەوەی نارەحەتیشدا زۆرم نە بە تەواوی خاوکردبێتەوە برایەتی و هاوکارییەتی و هاوکاریمان یەکدیم و نەشتوانیوە لە دەستی خۆم دابشکێنەوە، بەڵکو هەتا سەر سوورم، سوورتیش دەبم، لەسەر هاوکاری و هاوخەباتی لەگەڵ تۆ.

بەڵام گفتوگۆمان لەسەر هەمانی هەڵوەدان نا، لەسەر هەماتی یەکێتییە زەمانەکانی یەکێتی و بیروباوەڕنا. بەڵکو بەشێوەی پێکەوە کارکردن بۆ پێکەوە گەیشتن بە ئەنجامی هاوبەش و کارئاسانی کردنیان. من پێم وایە هەموومان پێکەوە جوانین: لە سیاسەتی زیاد نیە: ئێستاش کە ئێمە لە هەڵمەتی سوودی بکەین: بەڵکو دەبێ برایەتی و تەبایی و یەکێتی ریزەکان بەهێزتر بکەین و وا بکەین کە هیچ جۆرە گیروگرفتێک نەمێنێت.

٢) هەڵبژاردن پێشنیاری خۆت بوو، شێوە و جۆرەکەی خۆت داتڕشت زۆربەی هەڵمەتی سەرکردایەتی و کادرەکان ڕازی نەبوون، کە چی من لە لایەن تۆم گرت و قورسایی خۆم خستە سەر لۆبیەکانی تۆ: ئەوها سەرمگرت و بوو بە بڕیار.

— لە درێژایی ماوەی هەڵبژاردن من لە کوردستان نەبووم، ماوەیەک لە بەغدا و دوو هەفتەش لە ئەمریکا بووم.

— کە هاتمەوە ئەنجومەنی کۆمیتەکان هەڵبژێردرابوون، تەنها هەڵگرتن و ناکۆکی.

— من لە هیچ کۆمیتەیەک دەستێوەردانم نەکردووە — هەروەک بەناوی هەندێ، بەناوی دیکە لە منەوە، هەرچەندە هاتبێت، ناوی هەڵبژاردن سەبارەت بە ناکۆکی ناوخۆیان.

— لە سەرتاسەری کوردستاندا هەموو هەڵبژاردنەکە خیلافاتی فیکری، سیاسی، مەبدەئی و لەسەر شیعاری سیاسی لە گۆڕێدا نەبووە، بەڵکو خیلافاتی شەخسی بە

ئێستەش ئێمەمانان پێتوشەوە باوەڕمان بە دیموکراسی هەیە.
خۆت چەندین جار تێکرارتان دەکردەوە کە شێوە هەرکەسی دەرچێت
پیرۆزبایی لێ دەکرێت.

کاک نەوشیروان: تۆ خۆت رازی نەبوویت بە پێشنیاری من کە هەوڵدەین
بەتەواوی نیسبی مەڵبەندەکان هەڵبژێرین - رەئی کاک کۆسرەتت
پەسەند نەکرد کە با لەسەر مەسئوولی مەڵبەندەکان قسە لێ بکەین
کەچی تۆ سوور بوویت لەسەر هەڵبژاردن بۆیە هەقە لە پێش هەموان تۆ رازی بیت.

جگە لەوە هەقە بزانیت کە برایەتی و هاوڕێیەتی و هاوکاری نێوان من و تۆ لەسەر
ئەنجامی مەڵبەندی سلێمانی یان هەولێر یان کەرکووک نەبووە و نییە. بەڵکو
لەسەر بناغەیەکی مێژوویی، فیکری، سیاسی، دید و بۆچوونەکانی نیشتمانی
عێراقی و دەوڵەتیە. ئێستەش ئێمە (بە هەردووکمان) هەقە ئەم برایەتییە
و هاوکارییە مانیوانمان گەشە پێبدەین. من لە لای خۆمەوە برایەکی جارانم
و هیوادارم ئەنجامی هەڵبژاردنی سلێمانیش کاریگەری نەکات
بەڵام دەمەوێت کە تۆ بێتەوە لە هاوکاری دێرینی خۆت. پێیم باشە
لە خۆت بڕیارتان دابوو بەوگیانەوە هەموان بچین بەرەو رۆژانی
نوێ و رووداوی تازە و هەموو جۆرە هاوکارییەک لەگەڵ یەکبکەین
ئێمە لەسەر شتی سەرەکیدا وگرنگ یەکین یا مەڵبەندی
نەبینە هۆی تێکدانی نێوانمان و شکاندنی برایەتییەکەمان.

دووبارە دەستی برایەتی و هاوکاری و هاوڕێیەتی و خۆشەویستییت
بۆ درێژ دەکەمەوە، هیوادارم ورد بیر بکەیتەوە.

ئیتر هەر خۆشی بۆ

براو دڵسۆزتان
مام جەلال
۲۰۰٦/۱۱/۱.

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
سکرتێری گشتی

Patriotic Union of Kurdistan
Secretary General

الاتحـــاد الوطـــني الكردســـتاني
الامين العـــام

٢٠٠٩

هەڤاڵی دێرین و برای خۆشەویستم کاکە مەسعودی بەڕێز
سڵاوێکی گەرم
شادی و خۆشیتان داوایە.
بەم نامەیە دەمەوێ ١- ئەو کارەی جارێکی تریش
بەدەستی خۆمەوە کە تۆ ئاگادار بیت هەڵوێستم نە نوێکرابێت.
ئەو بۆچوونانە زۆربەی ڕەوشتی من و ئێوە هەست ... بەڕێزمان
من بۆ تۆم هەیە بووە.
دەمەوێ بۆتان ڕوون بکەمەوە کە
تۆ لە ... دابنێیت یا ... کە ئەمەیان باشترە)
تۆ لەگەڵ لیستی هاوپەیمانی ... دابنێیت یان لە لیستی
تایبەتی خۆت ... (کە ئەمەشیان باشترە)
تۆ لە هەموو ... سەرکردایەتی ... یان لە
سەرکردایەتی ... (...)
ئەوا تۆ لە هەر حاڵەتێکدا من بە برای خۆت دەزانم و هەر
... تۆ لە ... دا ...
خۆشەویستی ... هەر ... تۆ ... سەرکەوتن ... لە سەرکردایەتی
من هاوکاری ... تۆدا.
٢- دەمەوێ ... بکەم ... سەفەرەکەم ... هیوادارم
کە بۆ تۆ باشتر بێت ... ئاگادارم کە ... .

برات ... مام جەلال

... ...

٦/٣/٢٠٠٩

Letters and Messages corresponded between

Jalal Talbani, Massoud Barznis and Nawshirwan Mustafa

Salah Rashid

من هەرچی توانیم کردم بۆ ئەوەی پەکی شەڕخوازان بخەین بەڵام زۆر بەداخەوە جەنابت فەوجە تایبەتیەکانی خۆتت نارد و شەقڵاوەت پێگرت کە زۆر زۆر تکام لێ کردیت ئەوە نەکرێت چونکە دەبێتە هۆی تەشەنەکردنی شەڕەکە ئێستاش ئێوە دیسان بەڵێنشکێنیتان کرد و دەستی منتان گرتوە و زمانی منتان لاڵ کردوە...

مام جەلال بۆ مسعود بارزانی ١٩٩٤/١٢/٢٣

دڵنیا بن رۆژێک لە رۆژان حەزمان لە شەڕی ناوخۆیی نەکردوە و بە خەیاڵیشماندا نەدەهات کە پاش ئاشتبوونەوەکەی ١٩٨٦ و راپەڕینی ١٩٩١ جارێکی تر کارەساتی شەڕی خۆکوژی لە کوردستاندا روبداتەوە.
بێ گومان کەس لەم شەڕەدا قازانج ناکات تەنها دوژمنانی کورد نەبن. وە زۆر لام سەیرە کە هەمو لایەک ئەو حەقیقەتە دەزانن، ئەی بۆ شەڕەکە رویدا...)

(مسعود بارزانی بۆ نەوشیروان مستەفا ١٩٩٦/٣/٥)

دەمەوێ جەنابتان دڵنیا بکەمەوە کە (ی.ن.ک) دەستپێشکەر نابێت لە هیچ شەڕێکی خۆ کوژی دا لەگەڵ (پ.د.ک) و هەمیشە هەوڵدەدات بۆ یەکالا کردنەوەی کێشەکان بە شێوەیەکی سیاسی و ململانێی ئاشتیخوازانە.

مام جەلال بۆ مسعود بارزانی ٢٠٠٠/٣/١٧

لە بڵاوکراوەکانی ناوەندی رۆشنبیری ئەدیبان
٠٧٥٠١٥٧١٨١٨ - ٠٧٧٣١٩٧٤٦٤٦
0 75016 96369 4